


# Els llibres de Consells de la vila de Castelló

.III.

(1391 – 1404)



Edició a cura de  
Germán Navarro Espinach i Joaquín Aparici Martí

---

VNIVERSITAT  
DE VALÈNCIA

2018

---

*f*onts històriques valencianes



**E**ls llibres de Consells  
de la vila de Castelló  
.III.  
(1391 - 1404)



**E**ls llibres de Consells  
de la vila de Castelló

.III.

(1391 – 1404)



Edició a cura de  
Germán Navarro Espinach i Joaquín Aparici Martí

---

VNIVERSITAT  
DE VALÈNCIA

•  
2018

---

*f*onts històriques valencianes

*Directors de la col·lecció  
Antoni Furió i Enric Guinot*



Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons  
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional.

© *Germán Navarro Espinach i Joaquín Aparici Martí, 2018*

© *D'aquesta edició: Universitat de València, 2018*

*Disseny de la col·lecció: J.P.*

*Il·lustració de la coberta:*

*Llibre de Peita de 1641, Arxiu Municipal de Castelló*

*Maquetació: Immaculada Mesa*

*ISBN: 978-84-1118-034-4*

*<http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-034-4>*

*Edició digital*

# *I*ntroducció

Aquest tercer volum que s'edita de la sèrie dels llibres de Consells de la vila de Castelló recull quatre manuscrits corresponents als anys 1391-1392, 1392-1393, 1400-1401 i 1403-1404. Malgrat que els dos primers són consecutius, entre el segon i el tercer falten fins a set períodes de govern local (1393-1394, 1394-1395, 1395-1396, 1396-1397, 1397-1398, 1398-1399 i 1399-1400), com tampoc no hi són els períodes 1401-1402 i 1402-1403 entre el tercer i el darrer manuscrits publicats. La cronologia de la qual estem parlant ocupa els darrers anys del regnat de Joan I (1387-1396) i els primers del seu germà Martí I (1396-1410). Estem davant d'una època de la història del País Valencià coneguda com a temps de dificultats econòmiques i tensions socials, preàmbul de la crisi successòria de la dinastia reial que tindrà amb el Compromís de Casp un punt final, donant pas a la nova dinastia castellana dels Trastàmars. Ara bé, a diferència del primer llibre de Consells de la sèrie, els quatre que comentarem tot seguit estan lligats en la seua part final amb registres d'albarans i lletres missives, la qual cosa implica un major volum d'informació, complementant les mateixes deliberacions dels jurats i el consell de la vila.

## EL LLIBRE DE CONSELLS DE 1391-1392

El primer llibre que editem està enquadernat amb un pergamí reutilitzat de 310 × 210 mm. A la coberta podem llegir el nom dels quatre jurats del període i els anys. Són 71 fulls de paper numerats, a més d'un inicial sense numerar. La numeració original era amb números romans al marge superior dret de cadascú dels rectes, però després es va fer una segona numeració amb llaips i números aràbigs sota l'anterior. Està compost per dos quaderns, el primer conté els fulls 1-56 i el segon la resta, tot i que hi ha alguns fulls descosits de l'enquadernació cosida amb fil de canem. No estem parlant d'un llibre que té solament actes del consell.

En realitat des del full 50 al 65 es troba un registre d'albarans i des del 66 fins a la fi del llibre còpia d'algunes lletres missives enviades pels jurats de la vila de Castelló a les autoritats locals d'altres poblacions. Apareixen en blanc solament els folis 61v, 65v i 67v. El 65v palesa el canvi de tipus de documentació, és a dir, el pas dels albarans a les lletres.

Pel que fa als primers cinquanta folis que recullen les esmentades actes, hi ha registrades trenta reunions del Consell. El llibre d'actes comença el diumenge 14 de maig de 1391 amb el jurament i sagrament acostumat dels seus càrrecs per part dels quatre jurats elets: Pere Moster, Pasqual Ferrando, Guillem Trullols i Bernat Mut. La cerimònia tingué lloc, com sempre, davant de tot el poble de la vila en l'església de Santa Maria. Es reproduïxen també els noms dels consellers electes per cadascuna de les sis parròquies. I al dia següent, dilluns 15 de maig, fou ajustat el consell en el palau comú de la vila per procedir a l'elecció de l'escrivà, el notari Pasqual Bataller. Mesos després, el consell del dijous 28 de setembre, la vespra de la festa de sant Miquel, procedirà a l'elecció del mostassaf segons estableixen els furs i privilegis del regne de València, assolint aquest càrrec Arnau Sala (f. 22v). De la mateixa manera, trobem que en el consell del divendres 22 de desembre tingué lloc l'elecció del justícia de la vila, tres jorns abans de la festa de Nadal, és a dir, l'endemà de sant Tomàs, segons els esmentats furs i privilegis del regne. La persona elegida fou Berenguer Moliner (f. 28r).

A banda de l'ampli ventall de temes tractats en les reunions, destaquen algunes notícies registrades en les actes, ja que mostren l'impacte que produïren determinats esdeveniments de l'exterior de la vila en la ment de llurs prohoms. Per exemple, el dissabte 17 de juny es fa referència al gran disbarat que hi hagué a la jueria de València amb els robatoris patits pels seus habitants, la qual cosa implicava establir alguna provisió per protegir als jueus castellonencs perquè estaven sota el domini directe del senyor rei (ff. 9v-10r).<sup>1</sup> D'altra banda, el dilluns 10 de juliol es presentava un correu davant dels jurats amb una lletra del rei Joan I, signada a Saragossa el 17 de juny, anunciant la seua coronació i la de la regina Violant prevista a la capital aragonesa el 29 de novembre. El text en llatí de la lletra fou insertat aqueix dia en el llibre de Consells per a que posteriorment el consell prenguera els acords oportuns (f. 11r).

No sempre es copiaven els continguts de les lletres rebudes en el llibre. Això depenia de la transcendència de l'afer. Per exemple, el dimarts 22 d'agost, els jurats informaven al consell que havien rebut una missiva del mestre racional Pere d'Artés, en la qual expressava alguns dubtes sobre l'administració de les rendes del senyor rei a la vila, en concret reclamava 1.000 sous de l'impost de cena que l'antic batlle de la població havia rebut dels recaptadors del tribut però

¶<sup>1</sup> R. NARBONA VIZCAÍNO, «El trienio negro: Valencia, 1389-1391. Turbulencias coetá-

neas al asalto de la judería», *En la España Medieval*, 35 (2012), pp. 177-210.



que després no se sabia en poder de qui eren (f. 18r). Un altre dimarts de reunió, el 5 de setembre, també els jurats explicaven que havien rebut una lletra del noble Roger de Muncada, portaveu del governador del regne, requerint el nomenament d'un home que anara a la ciutat de València en representació del consell (f. 19v). Quant a l'esmentat requeriment del mestre racional, el divendres 22 de setembre els jurats registraren còpia d'una lletra certificatòria de resposta en la qual donaven tot tipus de detalls al voltant dels 2.119 sous i 5 diners en concepte de rebudes que l'administrador de les rendes havia percebut aleshores (ff. 20r-v). El ben cert és que, uns quants mesos després, durant la reunió celebrada el dissabte 2 de març de 1392, el mateix mestre racional en persona presentà al consell de la vila una lletra closa amb el segell menor del rei, el contingut de la qual va reproduir-se sencera a l'acta. La missiva estava signada a Barcelona el 7 de febrer i en ella demanava suport econòmic per a les obres de reparació necessàries al palau reial de València (f. 37r). Però les rendes i drets del senyor rei a la vila estaven empenyorades, supplicant els jurats al sobirà que els tingués per excusats en aquesta exigència (f. 37v). La insistència del mestre racional al respecte tornà a produir-se el dimecres 24 d'abril, quan de nou va presentar davant del consell de la vila una altra lletra del rei escrita a Barcelona el 10 d'abril anterior, demanant les restes de les seues rendes a la vila per a dur endavant l'obra del palau reial de València, per la qual cosa l'administrador va rebre l'ordre de donar-li-les, malgrat les cauteles establertes pels empenyoraments de les mateixes (ff. 44v-45v).

La hisenda municipal era una qüestió que protagonitzava habitualment les deliberacions. La recaptació dels impostos locals era un procediment oferit al millor postor des de començaments de l'any. En la sessió del dissabte 20 de gener de 1392, per exemple, el notari Bernat Colomer proposava al consell que com ell hagué obtingut l'administració de les imposicions de la vila i terme de Castelló durant un any al preu de 42.850 sous, per tal d'assegurar aquesta quantitat presentava les fermances o avals del batlle Guillem Miró o del mostassaf Arnau Sala entre altres prohoms, garantint-ne així la seua solvència (f. 31v). La pressió contínua del rei demanant contribucions extraordinàries era insuportable. Quan el mestre racional feia poc que estava demanant diners per a l'obra del palau de València, el dissabte 4 de maig arribava una altra lletra del rei, reproduïda sencera al llibre, amb la qual sol·licitava ajut per al matrimoni de la seua filla Violant amb el rei de Nàpols, és a dir, un impost de maridatge (f. 46r).<sup>2</sup> En concret, s'hi havien presentat davant del consell el mestre racional, Pere d'Artés, i el batlle general del regne, Ramon de Soler, demanant el pagament de 2.500 florins a la vila, quantitat que la vila no podia pagar degut al seu endeutament i pobresa. Els oficials reials digueren que no podien baixar menys de 1.000 florins, però el consell ofertà un ajut de

¶<sup>2</sup> La infanta Violant d'Aragó i Bar (1384-1442), era filla del rei Joan I i de la regina Violant de Bar,

i va contraure matrimoni en 1400 amb Lluís II d'Anjou, rei de Nàpols.

800 com a molt (f. 47r). La negociació continuava en les deliberacions del dilluns 6 de maig quan els jurats explicaren que havien parlat amb el mestre racional i el batlle general per tal d'obtindre una baixada a 600 o 500 florins, però van voler els 800, i no hi havia res més a dir al respecte (f. 48v).

Doncs bé, si la primera reunió del consell fou el dilluns 15 de maig de 1392, la darrera que trobem al llibre és del diumenge 26 de maig, tractant diverses qüestions entre les quals destaca el compromís signat per la vila de Castelló i la ciutat i aldees de Terol per raó de pastures dels ramats en els termes respectius (f. 49). Ara bé, encara que a partir del full següent és quan s'inicia el *Llibre d'albarans de l'honorat consell de la vila de Castelló* de l'any 1391 (ff. 50r-64v), malgrat això, als fulls 62v-64r apareix una reunió de consell aïllada amb data de dissabte 1 de juny de 1392 que, en realitat, és la sessió d'elecció dels jurats de la vila, la qual, segons els furs i privilegis del regne, calia fer-se cada any en la vespra de la festa de la cinquantena de Pasqua, tancant d'aquesta manera, com era costum, el present llibre, per donar pas al següent llibre d'actes de 1392-1393 que vorem tot seguit i que comença, com va fer el present, amb el jurament del càrrec dels jurats i el nomenament dels consellers de les parròquies.

Al llarg del text hi ha unes cinquanta lletres copiades que són ordres de pagament encapçalades per l'expressió *Del consell de la vila de Castelló* i dirigides normalment al clavari perquè les execute i faça els albarans corresponents. La cronologia arranca de la fi de maig del 1391 fins a l'1 de juny del 1392, quan s'efectuà el pagament dels salaris dels oficials municipals. Les informacions que trobem en aquests albarans són molt variades, i destaquen entre elles, per exemple, l'ordre dirigida el 28 de febrer de 1392 al notari Pasqual Ferrando, administrador de les rendes del rei a la vila, per al pagament de 6.000 sous censals del preu de les dites rendes que es fan a certes persones de la ciutat de València en l'esmentat mes de febrer com a primera anyada de les dues que es fan cada any per aquest concepte (ff. 55v-56r).

Per últim, les lletres missives copiades en la darrera part d'aquest llibre tenen destins propers, començant per quatre lletres que anaven amb les persones que guiaven els bestiar cap als termes de la ciutat i aldees de Terol (17-19 de maig de 1391).<sup>3</sup> Més endavant, des del full 70r trobem més missives cap al mateix destí i la mateixa qüestió ramadera, datades des del 4 d'agost de 1391 al 24 de maig de 1392. Cal destacar també dins de la quasi trentena de lletres, tretze d'elles amb caràcter certificador per a jueus que aleshores s'havien convertit i eren cristians novells (ff. 68r-70r).<sup>4</sup>

¶<sup>3</sup> J. A. SESMA MUÑOZ i G. NAVARRO ESPINACH, «Herbajes de ganados valencianos en tierras de Teruel (siglo XV)», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, 75 (1999), pp. 783-

801. ¶<sup>4</sup> J. R. MAGDALENA NOMDEDÉU, *La aljama hebrea de Castellón de la Plana en la Baja Edad Media*, Castelló, Societat Castellonense de Cultura, 1978.

## EL LLIBRE DE CONSELLS DE 1392-1393

Aquest manuscrit permet una continuïtat informativa respecte a l'anterior, són consecutius, malgrat que després no es conserven els següents fins a set anys després. Està enquadernat amb coberta de pergamí reutilitzat de les mateixes dimensions que l'anterior, és a dir, 320 × 210 mm, encara que sols es conserva completa la part de davant. Conté 52 fulls de paper més un d'inicial sense numeració al principi. La numeració és aràbiga i està feta amb llapis en època actual, situada al marge superior dret de cada foli. S'estructura en dos quaderns que ocupen els fulls 1-31 i 33-52 respectivament, cosits amb una tira molt fina de pell que sols es conserva a la part de dalt, la de baix s'ha perdut. Per altra banda, estan en blanc els folis 32v, 35v-37v, 47r-v, 48v, 49v i 52r. L'espai en blanc dels fulls 35v-37v serveix per a separar les actes dels consells dels registres d'albarans, de la mateixa manera que els folis 47r-v i 48v marquen la fi dels registres d'albarans i el començament de les lletres missives, i queda enmig l'apartat breu de deutes de la vila que hi ha al full 48r.

Les reunions del consell celebrades són un total de trenta-dues des de la primera del dilluns 3 de juny de 1392 fins a la darrera del dissabte 24 de maig de 1393, a la fi de la qual es va procedir a l'elecció dels jurats del nou període 1393-1394, que no es conserva, tractant també el tema de l'auditoria dels comptes municipals. L'elecció de mostassaf apareix registrada el dissabte 28 de setembre a favor de Bernat Miralles (f. 10v). També a la fi de l'any, tres dies abans de la festa de Nadal, fou elet Arnau de Peralta per a exercir el càrrec de justícia (f. 18r-v).

Els afers del llibre anterior continuen cuejant. Al segon consell celebrat el dimarts 11 de juny s'acordà fer una col·lecta entre els veïns de la vila en funció del béns declarats a la peita ordinària per tal de pagar els 800 florins d'or promesos al rei per al casament de sa filla (ff. 3v-4r). La taxa establerta més avant fou de 20 diners per lliura declarada (f. 7r). El dilluns 4 de novembre es fa referència a la compra d'un pal·li i d'uns cordons de seda per a l'entrada de la regina Violant de Bar en la vila (f. 12v). De fet, el dilluns 18 de novembre fou presentada una lletra del rei escrita a la Pobla Tornersa tres dies abans, en la qual demanava el lliurament dels esmentats 800 florins d'or el primer dia de desembre en el palau reial de València (f. 14r). El cert és que el diumenge 8 de desembre s'acordà que els procuradors de la vila presents a València suplicàren al rei que no els demanara també ajut per a finançar un viatge a Sardenya perquè les misèries de la dita població eren grans i no tenien res per donar-li (f. 15v). Veritablement, la hisenda municipal estava prou endeutada. El diumenge 22 de desembre el consell acordà que un dels seus jurats trobara comprador per al carregament d'un nou censal de 12.000 sous (f. 18r).

El diumenge 5 de gener de 1393, s'hi registra còpia d'una àpoca signada pel rei Joan I amb el vist-i-plau del seu tresorer Julià Garrius per valor de 500 florins d'or que els diputats de la vila presents en València havien entregat al sobirà. El text en llatí es tanca amb la indicació del registre que va fer el susdit Garrius en el foli 43 del cinquè llibre ordinari de la tresoreria reial. Es tractava del famós home

de negocis llobard que junt a Lucchino Scarampi i altres financers acabaren processats per diversos fraus, aprofitant-se de l'estat de ruïna total que patí el monarca des del començament del regnat.<sup>5</sup> Sembla que finalment la vila pagà una nova quantitat al sobirà com degueren fer totes les ciutats i viles dels seus regnes. Ara bé, allò no feia altra cosa que enfonsar més i més la situació econòmica local.

El dijous 16 de gener el consell reconeixia que les imposicions de la vila havien estat subhastades i no pujaven les ofertes més enllà dels 41.510 sous, la qual cosa significava que calia aprovar noves ordenances per a permetre que els jurats, el justícia, el mostassaf o alguns d'ells pogueren comprar-les i pagar més per elles que els altres postors (f. 22r-v). De totes maneres, les demandes del rei no s'aturaven mai. El dilluns 17 de febrer de 1393 sol·licitava atzembles al consell per a portar la fusta de les galeres (f. 25v) i encara el 8 de maig arribava una lletra seua al consell demanant l'enviament d'un o dos prohoms per a tractar amb ell al voltant de la reparació del patrimoni reial (f. 33r-v).

Els albarans comencen al foli 38r i acaben al 46v, sumant un total de 44 registres encapçalats per la paraula llatina *factum*, és a dir, fet, com a confirmació de l'execució efectiva de les diverses ordres de pagament efectuades. Després apareixen sols dos deutes que tenia la vila, el primer dels quals de 1.220 sous a favor del notari Pasqual Ferrando, qui els prestà al clavari. El segon deute era el dels ja esmentats 800 florins d'or per al casament de la filla del rei, prestats en aquesta ocasió per un home de negocis genovés de la ciutat de València (f. 48r). La cara posterior d'aquest darrer foli apareix barrada amb dues línies verticals i al full següent, el 49r, on s'inicia el registre de sis lletres missives diferents copiades en dos folis (ff. 50r-51v). La primera d'elles va dirigida als jurats de la vila de Mosquerola sobre l'herbatge dels corders i de les ovelles al terme de Terol, tema present també en la darrera de les sis lletres enviada en aquesta ocasió als regidors de la ciutat i aldees de Terol. Tres de les restants lletres van dirigides al prevere de l'església d'Almassora i l'altra missiva que completa les sis es dirigeix als diputats del General del regne de València tractant l'aportació de la vila de Castelló per a pagar als llancers que defensaren el Rosselló de les gents estranyes que havien envaït aquell territori de la Corona d'Aragó.

## EL LLIBRE DE CONSELLS DE 1400-1401

Des de la fi de maig de 1393, en que acabà el darrer llibre, no es conserven actes municipals. Ara bé, a partir del diumenge 6 de juny de 1400, comença set anys després un nou manuscrit d'actes del consell amb albarans i lletres, com era costum.

¶ <sup>5</sup> G. NAVARRO ESPINACH, «Las elites financieras de la monarquía aragonesa entre Juan I y Alfonso V (1387-1458)», *e-Spania*.

*Revue Interdisciplinaire d'Études Hispaniques Médiévales et Modernes*, 20 (2015), DOI: 10.4000/e-spania.24259.

La mida de les 58 fulles de paper que el componen oscil·la a l'entorn de 320-310 × 205-200 mm. La numeració aràbiga amb llapis és moderna i salta des del foli 36 al 49, de manera que el darrer full del manuscrit que, està numerat com a 71, és en realitat el 58. D'altra banda, apareixen en blanc els folis 32v, 36r-v, 49v i 64v-67v. Alguns d'ells serveixen per a separar clarament les actes del consell per una banda, del *Libre albaranorum venerabilis consilli ville Castellionis* (ff. 49r-64r) per l'altra, i aquest darrer d'un costat i les *Letres* (ff. 68r-71r) de l'altre. Està enquadernat amb coberta de pergamí reutilitzat de gran format, doblegat de fet en quatre parts i cosit amb lligadures de fil de cànem, cosa que acaba donant-li l'aspecte d'una doble coberta, tant per davant com per darrere. El componen dos quaderns que reuneixen els primers trenta-sis fulls (ff. 1-36) i els darrers vint-i-dos (ff. 49-71), tenint en compte el salt que ja hem dit que hi ha en l'esmentada numeració.

Al llarg de les actes dels consells, s'hi troben trenta-una reunions registrades, començant com és costum amb el jurament dels jurats i consellers de les parròquies el diumenge 6 de juny de 1400, i la primera assemblea celebrada al dia següent dilluns per a nomenar a l'escrivà (ff. 1v-2r). Mentrestant, la darrera reunió del consell registrada és el dissabte 21 de maig de 1401, vespra de la festa de cinquantesena de Pasqua, que acaba amb l'elecció dels jurats del següent període de govern corresponent als anys 1401-1402, el llibre d'actes del qual no es conserva (ff. 33v-35v). L'elecció del mostassaf de la vila es registra el dimarts 28 de setembre, vespra de la festa de sant Miquel, amb el nomenament d'Arnau Sala, qui ja fou elet per a ocupar aquest mateix càrrec en 1391 (f. 13r-v). I el dimecres 22 de desembre, tercer dia abans de la festa de Nadal, apareix també, com era costum, l'elecció del justícia, en aquest cas Pere de Begues (f. 17v).

Com en la resta dels llibres la varietat de temes que trobem a les actes és molt gran, la major part d'ells relacionats amb afers i negocis propis de l'administració quotidiana de la vila. En tot cas, comentarem breument aquelles qüestions de major transcendència per a la població, especialment les relacionades amb la corona i la situació financera com ja hem fet abans. Al respecte, el consell celebrat el dimecres 25 d'agost de 1400 inclou una lletra del nou rei Martí I, escrita a Barcelona el 22 de juliol, demanant ajut a la vila per sostenir les despeses de la coronació de la seua primera esposa, la regina Maria de Lluna, coronada el 23 d'abril de 1399 i morta el 1406. Les instruccions eren clares, els jurats de Castelló devien posar-se en contacte directe amb els oficials de la tresoreria per complir amb l'ajut demanat (f. 8r-v). De fet, el dimarts 31 d'agost es presentarem davant del consell de la vila aquests oficials reials i digueren que com el rei havia fet moltes despeses amb la coronació de la reina es trobava tant obligat amb els mercaders catalans que li prestaren els diners que, pràcticament, no podia eixir de la ciutat de Barcelona fins que tornara les dites quantitats (f. 9r).

En la reunió del diumenge 5 de setembre els jurats proposaren un ajut de 525 florins d'or per al sosteniment de la coronació de la regina, els quals pagarien per parts, 150 florins dins de deu dies i la resta en novembre. Per recaptar-los es

faria una tributació extraordinària entre els veïns amb una aportació de 4 diners per cadascuna lliura de peita que hagueren declarat (f. 10v). La situació de la hisenda municipal s'evidenciava amb claredat el dimarts 28 de desembre. Després de vendre més censals per a sostenir els comptes, el síndic Pere de Reus presentava uns resultats de 25.042 sous de rebudes o ingressos front a 24.076 sous de dates o despeses, la qual cosa derivava en un balanç positiu de 966 sous (f. 19v). Molts mesos després, en la reunió del consell del dissabte 21 de maig de 1401 surt una altra informació econòmica important. El comprador de les impositcions de l'any anterior havia estat Huguet Espàrrech i havia pagat un preu de 40.900 sous (f. 34r). L'estudi dels 61 registres que recull l'anomenat *Libre albaranorum* dels folis 50r-64r completa molt bé aquestes dades generals amb tot tipus de detalls comptables. D'altra banda, les nou lletres missives copiades als fulls 68r-71r proporcionen informacions sobre temes reiteratius en la història de les relacions exteriors de la vila, com és el cas dels conflictes ramaders amb la ciutat de Terol i les seues aldees, que registren les tres darreres lletres copiades.

#### LLIBRE DE CONSELLS DE 1403-1404

Després del llibre anterior manca el corresponent al període 1402-1403. Per tant, es passa directament al darrer manuscrit dels quatre que editem ací, el referent als anys 1403-1404, que conté un munt de dades interessants per omplir, en la mesura del que siga possible, el buit que el precedeix. En definitiva, el llibre de Consells que analitzem tot seguit està enquadernat amb coberta de pergami reutilitzat amb lligadures de fil de cànem i contracuberta o part posterior molt deteriorada. Són 93 fulls de paper de dimensions 310 × 200 mm que estan numerats amb llapis en època recent amb àrabs als marges superiors drets. L'estructura interna la formen dos quaderns que agrupen els folis 1-49 i 50-93 respectivament. En blanc trobem els folis 61r-63v, 88v-89v i 91v-92v. Són els fulls que fan de separació entre les actes del consell i els albarans que comencen al f. 64r, entre els albarans i les lletres que s'inicien al f. 90r, i entre aquestes darreres i el f. 91r, dedicat específicament a lletres de veïns novells, darrere del qual continuen la resta de missives de nou, des del f. 93r fins al darrer full del llibre.

La primera part del manuscrit recull les actes de vint-i-set reunions del consell de la vila de Castelló començant pel jurament dels nous jurats el diumenge 3 de juny de 1403 i la celebració del primer consell l'endemà dilluns. La darrera reunió registrada correspon al dissabte 17 de maig de 1404, vespra de la festa de cinquantena de Pasqua i per tant data d'elecció de les persones següents que ocuparan els càrrecs de jurats (ff. 57v-60r). Les actes són normalment llargues de contingut, si les comparem amb les dels tres llibres anteriors, la qual cosa justifica que amb un nombre menor de reunions (27 front a 30-32) l'extensió del text siga major (60 fulles davant 35-36 o 50). L'elecció del mostassaf en la persona de

Bernat Pelegrí fou feta el divendres 28 de setembre de 1403 (f. 21r-v). I tres dies abans de Nadal, el dissabte 22 de desembre elegiren Guillem Loreta com a justícia de la vila (f. 37r-v).

Un dels temes més importants al qual fan referència les actes és la celebració de les Corts valencianes que el rei Martí I realitzà durant els anys 1401-1407. La convocatòria la va fer a Altura el 18 de juliol de 1401, encara que no s'iniciaren a Sogorb fins al 14 d'agost de 1402, amb el discurs d'obertura pronunciat pel rei el dia 20. Les pestilències patides en aquells temps obligaren a traslladar successivament el lloc de les sessions a la mateixa vila de Castelló, la ciutat de València i, de nou, Sogorb i València, capital del regne on varen concloure el 28 de setembre de 1403, malgrat que la comissió responsable de recaptar i gestionar el donatiu al rei continuà treballant fins al 16 d'agost de 1407, data en la que es tancaren definitivament, convertint així aquestes Corts valencianes en les de durada més llarga de totes les celebrades al regne en tota l'època foral.<sup>6</sup>

El dissabte 25 d'agost de 1403 intervingué a la reunió del consell el procurador en Corts de la vila, Pasqual Ferrando, per a explicar la seua activitat a la ciutat de Sogorb, on aleshores s'estaven celebrant les sessions parlamentàries. El seu treball s'havia centrat en atendre el plet que Bernat Colomer havia mogut davant del rei contra la vila de Castelló per raó d'un problema trobat als comptes de la hisenda municipal. De fet, els jurats li havien imposat una pena de 2.000 sous per no tornar els diners que devia després d'administrar la comptabilitat municipal (ff. 12r-13r). El diumenge 9 de setembre el consell va decidir enviar també a les Corts de Sogorb al notari Ramon Joan per tal de donar suport al susdit procurador, i fins i tot restar allà perquè aquell tornara per a atendre els seus camps de vinyes (ff. 13v-14r). El divendres 14 de setembre el notari va enviar un missatge al consell castellanenc informant del «moviment que'l molt alt senyor rey fehie prestament de Segorb per entrar en València», amb la pròrroga de les sessions de les Corts i el seu trasllat a la capital del regne (f. 14v). Mentrestant, el consell encarregà al procurador Pasqual Ferrando que en València manara fer un bell penó de la vila per a honrar-la en son lloc en les Corts (f. 15v). Així, el dissabte 22 de desembre de 1403 el mateix Ferrando informava al consell que hagués entés que en breu les Corts devien prendre fi i per això ell havia tornat de la ciutat de València (ff. 36v-37r).

El diumenge 10 de febrer de 1404 el procurador de la vila de Castelló a les Corts de València confirmà que les sessions eren acabades de cloure i que aquells greuges que restaren per proveïr serien tractats pels vint-i-quatre diputats electes, puix que les Corts havien estat finalitzades i llicenciades pel rei la vespra de sant Miquel a l'hora de mitjanit. Fins i tot, el procurador havia portat trasllat dels furs

¶ <sup>6</sup> María Rosa MUÑOZ POMER, «Las Cortes y la Generalidad Valenciana durante el reinado de don Martín», en *Martí l'Humà. El darrer rei*

*de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L'Interregne i el Compromís de Casp*, Barcelona, 2015, pp. 207-240.

que eren fets en les dites Corts pel rei Martí (ff. 47v-48r). Malgrat això, el diumenge 6 d'abril el procurador Ferrando detallava que entre els afers que restaven per finir a les Corts estava encara el de l'embotigament dels blats a què Xàtiva i Alzira s'oposaven. Emperò, l'advocat de la vila, Guillem Saera, li havia dit que si romania en les Corts segurament finiria també aquesta qüestió. I aquesta va ser la darrera informació que registren les actes d'aquest llibre al respecte (f. 53v).

Ara bé, una anàlisi curada dels continguts dels 89 registres d'albarans que trobem després a les fulles 64r-88r del manuscrit mostren moltes ordres de pagament dirigides a Pasqual Ferrando en relació amb les Corts i els altres plets i qüestions que tenia oberts la vila de Castelló davant del rei. D'altra banda, ja hem dit abans que dins del petit grup de cinc lletres copiades que s'enviaren als jurats d'Almassora, Benassal i Onda, trobem un full de lletres referides a veïns novells que estan dirigides als jurats dels seus llocs d'origen com a certificatòries sense dubte a efecte de control fiscal: Andreu Fuster procedent de Borriol o Berenguer Ferrando, Pere Domingo i Guillem Escolà, els tres originaris d'Orpesa, els dos darrers pescadors d'ofici. La gent de l'artesanat i els comerciantes eren particularment mòbils en centres econòmics com Castelló.<sup>7</sup>

GERMÁN NAVARRO ESPINACH  
Catedràtic d'Història Medieval  
Universidad de Zaragoza

JOAQUÍN APARICI MARTÍ  
Professor Ajudant Doctor de Didàctica de les Ciències Socials  
Universitat Jaume I de Castelló

¶ <sup>7</sup> P. IRADIEL, G. NAVARRO, D. IGUAL i J. APARICI, *Oficios artesanales y comercio en Castelló de*

*la Plana (1371-1527)*, Castelló de la Plana, Fundació Dávalos-Fletcher, 1995.



## CRITERIS DE TRANSCRIPCIÓ

1. Seguir escrupulosament el manuscrit.
2. Conservació de les grafies de l'original.
3. Separació de les paraules segons la llengua moderna.
4. Simplificació de les consonants dobles inicials.
5. Regularització de l'ús de *u* i *v*, i del de *i* i *j*.
6. La *ce* trencada (*ç*) ha estat restituïda quan ho exigeix la lectura.
7. Normalització dels signes de puntuació, accents, guionets i apòstrofs segons el català actual. Quan una contracció no es possible en la normativa actual indiquem les elisions mitjançant el punt volat.
8. Regularització de l'ús de majúscules: es farà el seu ús modern, sense tenir en compte el sistema emprat per l'escrivà.
9. Utilització de ||<sup>núm. pàgina</sup> per indicar el canvi de pàgina.
10. Els interlineats apareixen entre \.../.
11. Reservem els claudàtors [...] per marcar els trossos il·legibles per taques d'humitat o per estar trencat el llibre. Quan podem restituir la paraula o paraules que segurament hi apareixeria pel sentit del text les posem dins del claudàtor.
12. Evitem sempre que és possible l'ús del *sic*. Quan es evident que falta una paraula o una lletra per a la correcta interpretació, la restituïm entre parèntesis angulars <...>. Els errors de l'escrivà en l'escriptura d'una paraula els indiquem en nota al peu.
13. Les paraules o frases amb ratlla passada les indiquem en nota a peu de pàgina, així com les anotacions al marge o les correccions.
14. Quan l'original deixa un espai en blanc per oblit o per desconeixement d'una dada o d'una quantitat, ho indiquem així: (*en blanc*).
15. Les xifres romanes les col·loquem entre dos punts.
16. Utilització de la cursiva per als textos escrits en una llengua diferent al català (normalment en llatí).
17. El signe tironià el transcrivim per *et*, ja que quan s'escriu de manera completa gairebé sempre apareix *et*.



*L*ibre de Consells

(Any 1391-1392)



||<sup>Coberta</sup> Libre de consells de la vila de Castelló del temps [...] en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats de la dita vila del any .MCCC. noranta-hun e [...] finirà en l'any .M.CCC.XC.II.<sup>1</sup>

Any .M.CCC.LXXXXI. finí en .LXXXXII.<sup>2</sup>

||<sup>1bis-r</sup> *Ihesus ad sit* [...].

*Omnes*. A .VI. de de[embre] [...] Monserrat de [...] cent .XXI. b[orregos] los quals volie que [...] de la vila.

.CCC.L. sous censals de Bonanat M[artí] a .X. de [esborrat] e a .X. de noembre, preu [...] .CC. sous.

||<sup>1bis-v</sup> [...] a .XXII. de maig any .XCI. [...] per los honrats en Pere Moster [...] de traure .II. dotzenes de [...].

¶<sup>1</sup> Hi ha alguna anotació més, molt esborrada, amb tinta clara marró. A la contracoberta del pergami hi ha una còpia d'un text (18 kalendes de juliol de 1343) sobre certa venda d'un cafís de terra vinya en el Coscollar, sotmesa a cens a

l'almoïna dels pobres de Barcelona, feta a favor d'Eximén Hivanyes de Miedes i els seus. En les signatures està la del bisbe de Barcelona. El notari és Sanç Navarro, de València. ¶<sup>2</sup> A sota, amb tinta més fosca, hi fica: 1391-1392.

*Die dominica, .V<sup>a</sup>. mensis novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo comptave.*

Dilluns a .VI. de noembre del dit any lo discret en Guillem Feliu, notari, manifestà .CIII. moltons però dix que no'ls obligave com no havien stat sinó .III. dies en lo bovallar.

Ítem, lo discret en Pasqual Ferrando, notari, manifestà que tenie .CCCC. moltons.

Ítem, en Pere Miquel manifestà que tenie .CC. e .X. borregos.

Divendres a .VI. de deembre manifestà .CXXXIII. borregos en Jacme Monserrat.

En Ramon de Tous manifestà .C. moltons e los que comprarie.

¶<sup>1r</sup> *Ihesus*.<sup>3</sup>

Libre de consells del temps dels honrats en Pere Moster, Pasqual Ferrando, notari, en Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats de la universitat de la vila de Castelló, la administració dels quals començà *die dominica .XIII<sup>a</sup>. mensis madii anno a Nativitate Domini millesimo .CCC. nonagesimo primo*, e finirà *anno nonagesimo secundo*. Los quals damunt dits honrats jurats juraren e feren lo sacrament acostumat fer en poder del honrat en Berenguer Moliner, lochtinent de batlle de la dita vila, denant lo poble de aquella en la església de Madona Santa Maria de la vila desús dita, ans del Evgangeli cantant o dit. Et foren elets en consellers de aquell matex any los dejús scrits:<sup>4</sup>

Santa Maria: Salvador Penafell, mestre Domingo Rodrigo, Johan d'Alçamora, Guillamó Gomar, Jacme Roig, Berthomeu<sup>5</sup> Pèriz, Bernat Mirales.

Sent Agostí: Berthomeu Giner, Lorenç Tauhenga, Pere Nàtger, Guillem Ripoll, Pere d'Arenys, Bernat Ribalta, Johan Alquècer.

Sent Pere: Bernat Cabeça, Bernat Andreu, Guillem Johan, Berenguer Serra menor, Pasqual Franch,<sup>6</sup> Berenguer Marçal, Guillamó Palau, Ramon Ferrer, Arnau Sala, Pere Strader, Ramon Johan, Benat Pelegrí.

Sent Johan: Berenguer Solà, Domingo Bataller, Berenguer Gilabert, Michel Guascó, Guerau Canet, Pere Muntanyà, Pere Ribaroja.

Sent Nicholau: mestre Arnau de Peralta, Bernat Bosch, Berthomeu Bosch, Bernat Cavaller, Berenguer Sala, Berenguer Miró, Bernat de Belda.

Sent Thomàs: Pere Pintor, Berenguer Guitart, Guillamó Català, Romeu Bonet, Michel Marbruscha, Pere Oliver, Nicholau Squerre.

¶<sup>3</sup> Els fulls del manuscrit estan numerats en origen, amb nombres romans situats en l'angle superior dret del full recte. ¶<sup>4</sup> Dividits en tres

columnes verticals i dues files (tres parròquies dalt i tres sota). ¶<sup>5</sup> Ratllat: *Michel*. ¶<sup>6</sup> Ratllat: *Pere Guerau*.

¶<sup>1v</sup> *Die lune, .XV<sup>a</sup>. mensis madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup> CCC<sup>o</sup>. nonagesimo primo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta públich de la vila desús dita, en lo qual dit consell foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la desús dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats. Consellers: Bernat Cabeça, Johan d'Alçamora, Ramon Ferrer, Arnau Sala, Ramon Johan, Pere Strader, Berenguer Sala, Guillem Johan, Domingo Bataller, Salvador Penafell, Nicholau Squerre, Berenguer Guitart, maestre Domingo Rodrigo, Guillem Català, Pere Pintor, Bernat de Belda, Berthomeu Giner, Pere Muntanyà, Guillamó Palau, Guillem Ripoll,<sup>7</sup> Bernat Ribalta, Bernat Pelegrí, Bernat Bosch, Berenguer Miró, Michel Marbruscha, Pere Oliver, Pere Ribarroja, Michel Gascó, Lorenç Tauhenga, Bernat Mirales, prohòmens e consellers de la dita vila.

En lo qual dit honorable consell per los desús dits honrats jurats fonch proposat que, primerament e ans de totes coses, los fos donat scrivà qui regís la scrivania \del dit honrat consell e d'ells/ durant llur administració, e de aquell dit scrivà fos feta elecció, et enaprés que fos elet síndich e clavari. Ítem, que fos elet síndich e procurador quant és als pleyts e qüestions, com les dites persones e officiis la dita vila hagués mester de gran necessitat, e ells en loch, nom e veu de aquella.

Et feta la dita proposició per los dits honrats jurats, per lo dit honrat consell [fon] elet e donat per scrivà durant la administració dels dits honrats jurats, per un any sigüent, per sorts,<sup>8</sup> ço és en Pasqual Bataller, notari.<sup>9</sup>

Et feta la dita elecció del desús dit scrivà, encontinent per lo honrat en Bernat de Libià, justícia damunt dit, reebut primerament e abans sagrament per lo dit scrivà dels dits honrats<sup>10</sup> jurats e de tots los consellers desús declarats, los quals eren presents en lo dit palau, per Déu e per los sants Quatre Evvangelis de aquell, de les llurs mans ¶<sup>2r</sup> corporalment tocats segons forma de les ordenacions e segons és acostumat cas[cun] any, fon reebut homenatge de mans e de bocha dels desús dits honrats jurats e consellers e del dit scrivà sagrament e homenatge. Et per lo dit scrivà fonch reebut del dit honrat justícia lo desús dit sagrament e homenatge que donaran consell, favor e ajuda en fer lo dit quitament.

Fon ordenat per lo dit honorable consell, per tolre tota matèria de frau e de sospita, que los síndich e clavari qui de present serà elet e ordenat e tots los altres síndichs e clavaris qui enaprés per temps elets e ordenats seran \per lo dit consell/,<sup>11</sup> no reeben ne donen alcunes quantitats de diners en loch, nom e veu de la dita universitat, sens que'l scrivà dels dits honrats jurats qui ara és e enaprés per temps d'aquí avant serà, a la dació e recepció de aquelles dites quantitats no hic sie present, lo qual dit scrivà encontinent que per lo dit clavari, en nom de la

¶<sup>7</sup> Ratllat: *Pere Pintor*. ¶<sup>8</sup> Ratllat: *com l*. ¶<sup>9</sup> Ratllat: *Et semblant dels dits honrats jurats fon elet en síndich e clavari del dit any per més veus, ço és, lo*

*honrat en Pere Moster, lo sindicat del qual per mi, desús dit en Pasqual Bataller, notari e scrivà en lo present dia e.* ¶<sup>10</sup> Ratllat: *justícia*. ¶<sup>11</sup> Ratllat: *que*.

dita universitat, alcunes quantitats per aquell seran reebudes o donades, scrive de sa mà pròpria en lo libre del dit clavari lo que reebrà e donarà lo dit síndich. Et semblantment, de tot ço que en lo libre del dit clavari scriurà, sie tengut de fer libre e registre, lo qual romangue<sup>12</sup> en poder del dit honrat consell. En altra manera, si'l dit síndich e clavari qui ara serà ordenat e los altres qui enaprés per temps seran, en absència del dit scrivà, alcunes quantitats donarà e reebrà en nom de la dita universitat, e per mà pròpria del dit scrivà, en lo libre e libres del dit síndich e síndichs \e clavaris/ aquelles dites quantitats, axí de reebudes com de dates e eco[...], scrites no seran, que no li sien admeses ne reebudes en compte de data<sup>13</sup> ans ho haje a pagar de ço del seu propi, ço que donat haurà, si per aquell la desús dita ordenació servada no serà en la forma desús dita.

Et feta la<sup>14</sup> desús dita ordenació, encontinent per lo dit honrat consell fon elet en síndich e clavari del dit any, per més veus, ço és, lo honrat en Pere Moster, \notari/, lo sindicat del qual, sens revocació del sindicat fet al discret en Guillem Herau, notari, ciudadà de la ciutat de València, e altres per mi, dit Pasqual Bata-ller, notari e scrivà dels dits honrats jurats, en lo present dia de huy fon reebut e en presència dels testimonis<sup>15</sup> dejús scrits publicat. Et semblantment, fon elet en síndich e procurador als ||<sup>2v</sup> pleyts e qüestions de la dita vila sens revocació del sindicat e procuració fet al discret en Guillem Erau e de altres síndichs e procuradors per la dita universitat e singulars de aquella constituïts ans de la confecció del present sindicat e procuració \feta/, ço és, lo discret en Berenguer Guitart, notari, lo sindicat del qual per mi, dit notari en lo present dia de huy fon reebut.

Presentis testimonis foren de les dites coses en Pere Bondia e Michel Gue-  
rau, vehins de la vila de Castelló.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com a ells fossen estades trameses dues lletres per los sis síndichs e elets dels tres braços del regne de València, qui fan part en lo pleyt de les inhibicions, en la una de les quals ere declarat que trametessen a aquells per la segona talla del scrutini mil .DC.LX. <sous> que pertanyen a la dita vila. Et en l'altra, que trametessen un síndich al loch de Muncada per hoir relació de la misatgeria que en lo dit loch serie feta, lo qual dit síndich haje a ésser lo disapte primervinent. Per ço, supplicaren e requeriren al dit honrat consell que en les dites coses degué provehir e donar manera que la dita quantitat se haje, com lo dit síndich no y bestraurie un diner de ço del seu. Quant és al dit síndich trametedor a hoir la dita relació, lo dit consell acordà e ordenà que<sup>16</sup> en Pere Miquel, síndich dels quatre síndichs constituïts, fos forçat<sup>17</sup> de anar al dit loch de Muncada per fer la dita misatgeria.

¶ <sup>12</sup> Ratllat: *al dit*. ¶ <sup>13</sup> Ratllat sobre línia: *ne de reebuda*.

¶ <sup>14</sup> Ratllat: *dita*. ¶ <sup>15</sup> Ratllat: *des*.

¶ <sup>16</sup> Ratllat: *hic*. ¶ <sup>17</sup> Ratllat: *que*.



||<sup>3r</sup> Die lune, .XXIX<sup>d</sup>. mensis madii anno a Nativitate Domini millesimo .CCC<sup>o</sup>. nonagesimo primo.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Pasqual Bataller, tinent loch del honrat en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Berenguer Guitart, Bernat Miralles, Berthomeu Giner, Guillamó Palau, Bernat Bosch, Domingo Bataller, Arnau de Peralta, Guillamó Català, Nicholau Squerre, Johan d'Alçamora, Berenguer Miró, Guillamó Ripoll, Guillamó Gomar, Domingo Rodrigo, Ramon Johan, Bernat Pelegrí, Berthomeu Pèriç, Miquel Marbruscha, Bernat Andreu, Ramon Ferrer, Berenguer Gillabert, Guillem Johan. Per gineroses: Guillem Miró, Ramon de Tous, dels quals dits generoses e de alguns dels dits consellers qui no havien jurat fon reebut sagrament e homenatge en poder del dit honrat lochtinent de prestar e donar conseyll, favor e ajuda al feyt del quitament.

Fon proposat per en Domingo Ferrer qe com ell peytàs de moble .III<sup>e</sup>. lliures e aquell dit moble no tingués, e diverses vegades ho hagués proposat e no'n hagués curat res fer lo dit consell, per ço supplicà a aquell de paraula que li fos feta la justícia segons que als altres ere stada feta en \levament/ del moble. Lo consell acordà que si les dites .III<sup>e</sup>. lliures són quitades, que li sien levades fahent sagrament que no ha moble e, si no són quitades, que les quite.

Ítem, fon proposat per en Guillem Feliu, notari, un dels companyons dels<sup>18</sup> compradors de les impositcions del present any, que com per lo dit honrat justícia fos estada tolta una espassa a'n Campos, macip o servent de la impositció, e fos stat lo dit justícia pregat que la li tornàs e no'n haje volgut res fer, per ço supplicà al dit consell que li plagués de provehir en lo dit feyt. Lo consell acordà que'ls jurats parlen ab lo dit justícia del<sup>19</sup> feyt de la spassa del dit Campos, que anant honestament hagen prorogància los moços de la sissa.

Ítem, fon proposat per en Bernat Pelegrí, notari e scrivà dels jurats passats, que com ell hagués haüts grans treballs e afànys en scriure los béns de cascun vehín de la dita vila per lo feyt del cequiatge, e de aquell hagués feyt e scrit libre, per ço supplicà al dit consell que fos pagat de fer lo dit libre e que li fos feyt albarà. Lo consell acordà que'l dit libre de cequiatge sie regonegut per los jurats e assessor proppassats e, de<sup>20</sup> la \quantitat/ que conexeran, que'l dit Bernat Pelegrí deje haver \del dit libre/ que li sie feyt albarà.

¶<sup>18</sup> Ratllat: *impositcions*.  
¶<sup>19</sup> Ratllat: *feyt*. ¶<sup>20</sup> Ratllat: *ço*.

Fon proposat per los honrats en Guillem Miró e en Ramon de Tous, generoses, que com cascun any, segons forma de fur nou, dien ésser admeses e reebuts en consellers ¶<sup>3v</sup> dos generoses si en la dita vila hic \són/<sup>21</sup> atrobats, e com los dits dos generoses hic sien en la dita vila atrobats, per tal requeriren lo dit consell que \aquells dits/ fossen assignats consellers per ço que alcun prejuhí a aquells en són privilegi no·ls fós feyt o enpetrat. Lo consell acordà que, servan lo dit fur, que fossen \assignats/<sup>22</sup> dos generosos per consellers e nomenaren<sup>23</sup> e assignaren per consellers generoses del present any, ço és, los honrats en Guillem Miró e en Ramon de Tous, dels quals, segons forma de les ordenacions e segons és acostumat, fon reebut sacrament sobre los sants Quatre Evngelis de Déu de les llurs mans corporalment \tocats/ e homenatge de mans e de bocha en poder del dit honrat lochtinent de justícia, de donar consell, favor e ajuda en lo feyt del<sup>24</sup> quitament e de fer tenir e servir aquell segons forma de la carta<sup>25</sup> del desús dit quitament e capítols en aquella enarrats e contenguts.

Ítem, fon proposat per Ramon de Belsa que com ell hagués en<can>tats e delliurats los guardianatge e cequiatge de la dita vila e no fos pagat,<sup>26</sup> per ço<sup>27</sup> supplicà al dit honrat consell que·l fes pagar de sos treballs e afanys que n'avie sostenguts e sofferts, e que,<sup>28</sup> de la quantitat que al dit honrat consell plaurie \donar/,<sup>29</sup> que li'n fos manat fer albarà al síndich. Lo consell acordà que al dit Ramon de Belsa per los dits treballs e afanys que havie haüts de encantar e delliurar los dits guardianatge e cequiatge que li \sien/<sup>30</sup> donats .XV. sous e que de aquells li \sie/<sup>31</sup> feyt albarà al síndich.<sup>32</sup>

Ítem, fon proposat per la dona na Verduna e supplicat lo dit honrat consell per scriptura que com per lo honrat en Ramon Johan, síndich del any proppassat, \li/ sien estades venudes dues fanecades de terra franques, per ço com aquelles no serien en taxa de peyta e, per consegüent, de la vila, e axí com a béns de la dita vila haje feta la dita venda, per ço supplicà al dit honrat consell que li plàcie fer revocar la venda per lo dit síndich feta de les dites dues fanecades, e de fer-li gràcia e misericòrdia de la quantitat que al dit honrat consell plaurà<sup>33</sup> sobre ço que li és stat demanat per lo dit síndich de la dita peyta, com sie dona pobra e miserable e sie carregada ja<sup>34</sup> molt en los béns que poseïx segons que per lo libre de vàlies appar. Lo consell acordà, present ¶<sup>4r</sup> en Bernat Miralles, comprador de les dites dues fanecades de terra del dit síndich, e de volentat de aquell<sup>35</sup> com dixés<sup>36</sup> que per honor del dit honrat consell, pagant-li ço que y havie bestret al síndich, si al dit honrat consell plahie, que li plahie restituhir e tornar a la dita dona la dita ter-

¶<sup>21</sup> Ratllat: *serien*. ¶<sup>22</sup> Ratllat: *elets*. ¶<sup>23</sup> Ratllat: *hic*. ¶<sup>24</sup> Ratllat: *dit*. ¶<sup>25</sup> Ratllat: *e capitols*.

¶<sup>26</sup> Ratllat: *de*. ¶<sup>27</sup> Ratllat: *requerí*. ¶<sup>28</sup> Ratllat: *li*. ¶<sup>29</sup> Ratllat: *que li'n fos donada*.

¶<sup>30</sup> Ratllat: *fen*. ¶<sup>31</sup> Ratllat: *fós*. ¶<sup>32</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>33</sup> Ratllat: *del*.

¶<sup>34</sup> Ratllat: *per los*. ¶<sup>35</sup> Ratllat: *que*. ¶<sup>36</sup> Ratllat: *en lo dit consell*.

ra, que la dita dona na Verduna pach al dit síndich les peytes degudes del temps que no ha peytat les dites dues fanecades de terra, e les mesions, e face ab acabament lo quitament de ço que seran taxades les dites dues fanecades et, lo plus, que sie restituhit a la dita dona com<sup>37</sup> lo consell li'n face gràcia.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Pere Moster, jurat e clavari, que com a ell fossen stats trameses tres albarans d'en Guillem Erau, síndich de la dita universitat en València, ço és, un albarà del discret en Bernat Pellicer, notari de València, de dos florins deguts a aquell per scriptures per la universitat en la causa de apel·lació del mora<ba>tí que denant micer Johan Mercader se menave, e de la qual lo dit en Bernat Pellicer ere estat scrivà,<sup>38</sup> vint-dos sous, lo qual albarà de reebuda fon scrit de mà pròpria del dit en Bernat Pellicer a .XVII. de maig del any present.

Ítem, altre albarà d'en Bernat Mulner, regent la scrivania de la Governació de València, de cent vint-nou sous deguts d'escriptures, ço és, de un procés<sup>39</sup> contra en Lopp Sànxic, lo qual<sup>40</sup> fon principat en letres .XIII<sup>a</sup>. die mensis decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.LXXX<sup>o</sup>.VIII<sup>o</sup>., .XLIII. sous, .II. diners.

Ítem, del procés<sup>41</sup> contra na Petronilla de Orssins, muller *quondam* del honorat en Bernat Mercer, deffunct, principiat en letres \de .V<sup>a</sup>./<sup>42</sup> die mensis ianuarii del any present, .LX<sup>a</sup>.VI. sous, .IIII<sup>e</sup>. diners.

Ítem, per lo procés de la dona na Benveguda, muller *quondam* d'en Bernat de Meyà, principat en letres .XV<sup>a</sup>. die febroarii eiusdem anni, .XIX. sous, .VI. diners.

Et de les quals quantitats lo dit en Bernat<sup>43</sup> Mulner feu albarà scrit de mà de aquell a .XVIII. del mes de maig del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCC.XC<sup>a</sup>. hu.

Ítem, a micer Francesch Blanch, jutge de la causa de apel·lació entre la dita universitat, de una part, e la dona na Petronilla de Orsins de la altra part, per salarii de la judicatura, vint-dos sous, dels quals fon mostrat albarà de reebuda scrit de pròpria mà del dit micer Francesch Blanch a .XXIIII. de maig del dit any. Los quals albarans de <sup>44</sup>reebuda mostrats al consell lo dit en Pere Moster, clavari, requerí que dels dits pagaments deguessen manar llur albarà del dit consell per ço que en son compte o reddició de aquell li fossen reebuts. Lo qual consell, vistes les letres del dit en Guillem Erau e los dits albarans de reebuda, manà fer albarà al dit en Pere Moster de manament per ço que, al retiment de compte, li fossen reebuts segons que és contengut en lo dit albarà.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Johan Adam, notari, que com per lo dit en Ramon Johan, síndich del any passat, li sie estada venuda fanecada e miga de terra de orts per preu de .LXX. sous, per certs censals dels he-

¶ <sup>37</sup> Ratllat: *lo del*. ¶ <sup>38</sup> Ratllat: *d*. ¶ <sup>39</sup> Ratllat: *d'en*.

¶ <sup>40</sup> Ratllat: *fonch pri*. ¶ <sup>41</sup> Ratllat: *de na P*. ¶ <sup>42</sup> Ratllat: *XV*. ¶ <sup>43</sup> Ratllat: *muller*.

reus d'en Rocha, los quals lo dit síndich afferme no ésser en peyta, per ço supplique al dit honrat consell que com ell sie pobre e miserable, que no sie gitat de possessió de la dita terra la qual és en taxa de peyta .CCC. sous, e que li sie feta alguna gràcia de la peyta del dit censal com ell se offre pagar ço que al dit consell plaurà, e que entretant plagués al dit honrat consell que<sup>44</sup> la dita venda no pasàs en cosa jutgada. Lo consell acordà que pus los .XXX. dies no són passats del temps que'l dit síndich feu la dita venda de la dita terra, que'l dit en Johan Adam pach al comprador de la dita terra los dits .LXX. sous e les mesions, e del plus de la dita peyta \dels dits censals/ li sie feta gràcia, pagan emperò lo quitament<sup>45</sup> dels dits censals aytant com muntarà.

Ítem, fon proposat en lo dit consell e supplicat per en Johan Godes, Jacme Nadalies e per altres vehins de la dita vila que com per lo honrat consell en temps passat fos ordenat e feyt stabliment sobre lo nombre dels porchs e del teniment de la orta, que no'ls hic poguessen tenir, et lo dit stabliment, parlant ab honor del dit consell, redundàs en gran dan e prejuhi de aquells e de altres de la dita vila com ab los nodriments hajen a pagar los càrrechs e no sie guany sinó de guardians, per ço encara que'ls dits porchs no facen mal ni dan en la dita orta, los dits guardians fan rescatar los dits porcaters per lo acusament de la orta. Per ço, los dits proposants suppliquen al dit honrat consell<sup>46</sup> que li plàcie de<sup>47</sup> corregir ¶<sup>5r</sup> e smenar la dita ordenació en tal manera que'ls dits porchs puxen anar per la orta ab son ban encars que mal o dan facen.

Lo consell acordà que'l dit stabliment o ordenació fos mitigat en la forma sigüent, ço és, que'ls porchs entrants en los eriaços de la dita orta, no havents arbres ab fruyts madurs damunt o dejús, que no puxen ésser acusats per orta ne paguen lo ban per rahó de orta. Emperò, si lo senyor de la propietat manarà al porquer o senyor dels porchs que no'ls mete en los eriaços o eriaç, e d'aquí avant los hic metrà, lo dit porquer pachc lladonchs lo ban ordenat de dos sous en la fi del dit stabliment ja feyt contengut.

Ítem, semblantment lo dit honrat consell stablí e ordenà que alguna natura de bestiar menuts no gossen entrar en guareyts contra volentat del senyor de la propietat, sots pena de quatre diners per cabeça, e la guarda de dia .III. sous e de nit .V. sous, pagadors e partidors segons les altres penes dels altres stabliments per lo dit honrat consell feyts.<sup>48</sup>

Ítem, lo dit honrat consell provehí semblantment en los dos troços de terra que eren stats venuts per lo dit síndich axí com a béns de la vila, com no'ls atrobàs en taxa de peyta, los quals possehie en Bernat Guàrdia per títol<sup>49</sup> de concambi

¶<sup>44</sup> Ratllat: *entretant*. ¶<sup>45</sup> Ratllat: *de ço*. ¶<sup>46</sup> Ratllat: *que'ls*.  
¶<sup>47</sup> Ratllat: *revocar*. ¶<sup>48</sup> Marge esquerre: *statutum*. ¶<sup>49</sup> Ratllat: *que*.

que havie feyt ab en Berthomeu de Appiera, vehín de Almaçora, per un troç de terra que·l dit Bernat tenie en lo terme de Fadrell, que feyt compte de les peytes degudes e mesions fetes, que lo plus<sup>50</sup> que extara (sic) que li sie tornat pagant emperò lo quitament dels dits dos troços de terra.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats e clavari que com ells hajen donat a encantar la peyta de .IIII. sous e .VI. diners per lliura e no s'ich trob alcuna persona qui vuulle collir e plegar aquella, e pagar los \annuals dels/ censals que li seran liurats ensemps ab los capítols de la dita peyta per supportar los càrrechs que la villa fa e sosté, e als quals dits censals a pagar es obliga, per ço notificaren al dit honrat consell que ell hic degués provehir en lo feyt del delliurament com fos lo temps breu dins lo qual se degués delliurar, com a .VIII. de juny qui ere prop devien ésser feyts pagaments, axí en la dita vila com en la ciutat de València, per lo peyter, e per ço que ¶<sup>5v</sup> penes alcunes a la dita universitat no poguessen ésser acusades. En altra manera, dixeren que protestaven que d'aquí avant per lo dit consell a ells culpa \alcuna/ no·ls pogués ésser donada com fossen apparellats de ensequir e complir tot ço que per lo dit honrat consell provehit e ordenat serà. Lo consell acordà que los jurats ensemps ab .VI. hòmens elegidors per los de la parròquia, ço és, hun hom per parròquia, \qui/ sien assistents e presents lo dicmenje primervinent en hora de vespres al retaule dels prohòmens prop lo pou de Madona Santa Maria situat, facen delliurament de la dita peyta al menys<sup>51</sup> donant o<sup>52</sup> baxant la dita peyta, a llur bona consciència. Los quals dits .VI. hòmens encontinent foren denominats per cascuna parròquia, ço és, per la parròquia de Madona Senta Maria en Bernat Mirales; e per la parròquia de Sent Johan en Domingo Bataller; e per Sent Nicholau Arnau de Peralta; per Sent Pere Ramon de Tous; per Sent Agostí en Guillem de Ripoll, notari; e per Sent Tomàs en Berenguer Guitart, notari.

Et nomenats los dits .VI. hòmens a requesta dels dits honrats jurats, per lo dit honrat lochtinent de justícia fonch manat a aquells dits .VI. hòmens elets al dit delliurament, los quals eren presents en lo dit consell, e a cascun de aquells, sots pena de .L. morabatins d'or dels béns llurs propis als cofres del senyor rey aplicadores, que al dit dia en la dita hora sien en lo loch desús nomenat per<sup>53</sup> veure fer lo delliurament per los dits honrats jurats fahedor de la dita peyta al menys donant, o avallant la quantitat de aquella. Et si algun dels dits .VI. nomenats hic entenie en traure la dita peyta, que y poguessen dir e traure aquella en cars que·ls romangés, no contrastant que fossen dels dits .VI. nomenats.

Ítem, fon proposat per lo dit en Pere Moster, jurat e clavari, que com ell haje a trametre e donar grans quantitats de diners<sup>54</sup> a diverses persones en la ciutat de València e en altres parts, e no haje diners de la vila<sup>55</sup> en son poder \que·ls

¶<sup>50</sup> Possible error per: *plus*. ¶<sup>51</sup> Ratllat: *ab*. ¶<sup>52</sup> Ratllat: *basa*.  
¶<sup>53</sup> Ratllat: *fer lo dit delliura*. ¶<sup>54</sup> Ratllat: *axí*. ¶<sup>55</sup> Ratllat: *si no quals que*.

puxe trametre/, e no vulle bestraure del seu propri un diner per feyt de la vila, per ço requerí lo dit honrat consell que y provehís en manera que'l dit clavari pogués haver prestament diners ab los quals puxe pagar los deutes de la dita vila. En altra manera, protestà que si dan alcú pervenia a la ¶<sup>6r</sup> dita vila, que no fos imputat al dit clavari ne béns seus.

Ítem, fon proposat per en Guillem de Ripoll, notari, que com son frare en Bernat Ripoll, notari ciutadan de València, axí com a procurador d'en Francesch de Manresa, donzell de casa del senyor rey, lo qual \dit en Manresa/ ha consignació sobre les<sup>56</sup> penes dels quarts de .D. sous, hagués en lo dit nom substituhit al dit en Guillem en cullir e levar les dites penes de quarts<sup>57</sup> de la cort de la vila de Castelló. Hoc encara, lo dit frare seu hagués arrendat del dit en Francesch de Manresa les penes<sup>58</sup> a aquell pertanyents en la dita cort e altres<sup>59</sup> a cert temps, segons que per cartes públiques se demostrave o's porie mostrar. Et lo dit en Guillem de Ripoll, en lo dit nom, de les dites cartes e substitució hagués feta presentació de paraula al dit honrat justícia \e mostrades aquelles en sa forma a vull/, requirent-lo que li degués fer deliurar lo libre dels quarts de la dita cort per ço que ell pogués exhigir e levar aquells fahent la gràcia acostumada fer de les dites penes. A la qual dita presentació per part del síndich de la dita vila del any passat, fon feta per scriptura [oposició] per la rahó en aquella dita [oposició] exprimida,<sup>60</sup> et per lo dit honrat justícia retengut acord, lo qual encara no ha haüd ni publicat. Emperò, entretant hac de consell que'ls dits quarts fossen meses en seqüestre e que no fossen exhigits ne levats per lo dit justícia ne per lo dit en Guillem de Ripoll tro que fos conegut al qual de aquells se pertanguessen. Et lo dit justícia, no obstant ço que desús, segons a'udiència del dit en Guillem de Ripoll és pervengut,<sup>61</sup> haze reebuts alguns quarts après que foren al dit justícia les dites cartes presentades. Et entre la dita vila e lo dit en Francesc de Manresa, marit e procurador de la honrada dona na Blanca, de e per rahon de la qüestió dels quarts, que fon temps<sup>62</sup> ha passat, fos feta carta pública ab certs capítols en aquella expressats, la qual dita carta en pública forma mostrà a vull al dit honrat consell \e lesta/.<sup>63</sup> Per ço, lo dit en Guillem de Ripoll, en lo dit nom, supliquà al dit honrat consell que li degués servir la dita carta de assignació e no'l volgués fer pledejar ab la vila com no'n hagués mester.

Lo consell acordà, absent lo dit en Guillem de Ripoll, lo qual exhisqué de consell feta la dita proposició per aquell, que tot ¶<sup>6v</sup> lo enantament [fet] e per la forma que ere estat enseguít, ensemps ab la carta de la dita consignació, fos tramés al honrat micer Berthomeu del Mas, advocat e assesor de la dita vila, e que fos enseguít ço que per aquell serà donat de consell sobre lo dit feyt.

¶<sup>56</sup> Ratllat: *quarts de la vila*. ¶<sup>57</sup> Ratllat: *tro en la dita quantitat dels dits .D. sous*.

¶<sup>58</sup> Ratllat: *al dit en*. ¶<sup>59</sup> Ratllat: *segons que*. ¶<sup>60</sup> Ratllat: *e al dit en Guillem de*.

¶<sup>61</sup> Ratllat: *que l*. ¶<sup>62</sup> Ratllat: *y ere*. ¶<sup>63</sup> Ratllat: *e per la pena de aqu*.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Berenguer Miró, peyter, que com ell vulle donar compte e rahó de la dita peyta e vulle haver sa absolució del dit honrat consell, et per lo consell del any proppassat fossen stats assignats .VI. hòmens, ço és, un hom per cascuna parròquia, e aquells no puxen haver<sup>64</sup> ne lo jurat e clavari del any present, per ço supplicà al dit honrat consell que y degué provehir. Et requerí al dit honrat lochtinent de justícia que degué manar al dit en Pere Moster, jurat e clavari desús dit, ab manaments penals, que li degué hojr lo dit compte. Al qual dit en Pere Moster, a requesta del dit peyter, fon manat sots pena de .D. morabatins que fos present a la reddició del dit compte, lo qual dit en Pere Moster dix que si los .VI. hòmens elets a hojr lo dit compte hic eren, que ell hic serie volenters. \En altra manera, que no y consentie en lo dit manament penal/, los quals dits .VI. hòmens elets per lo dit consell \a hojr lo dit compte/ són los sigüents, ço és, per la parròquia de Senta Maria, en Salvador Penafell; e per Sent Johan, Berenguer Solà; e per Sent Nicholau, Arnau de Peralta; e per Sent Pere, Bernat Cabeça; e per Sent Agostí, Berthomeu Giner; e per Sent Tomàs, Pere Pintor.

*Die lune, .V<sup>a</sup>. iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup> CCC<sup>o</sup>. nonagesimo primo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual dit consell foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia,<sup>65</sup> Pere Moster, Pasqual Ferrando, \Guillem Trullols/ e Bernat Mut, jurats. Consellers: Berenguer Gillabert, mestre Domingo Rodrigo, Guillem Ripoll, Bernat Pelegrí, Guillem Miró, Ramon de Tous, Berthomeu Giner, Bernat Bosch, Guillamó Gomar, Arnau Sala, Ramon Johan, Berthomeu Bosch, Bernat Miralles, Pere Strader, Nicholau Squerre, Berenguer Guitart, Bernat Cavaller, ¶<sup>7r</sup> Berthomeu Pèriç, Berenguer Miró, Jacme Roig, Pere Ribarroja [e] Johan d'Alçamora.

En lo qual dit consell fon proposat per en Guillem Feliu, notari, imposador ensemps ab d'altres, que com un jove del comanador hic compràs ordi per a obs del carrill e li fos demanada la imposició, e haje al·legat que no·n és tengut pagar com lo dit comanador sie franch; emperò, que ell ne serie davant lo official de Alçaçora e lo dit en Guillem Feliu haje anar denant lo dit official en lo present dia de huy, en hora de vespres. Per tal suppliquà al dit honrat consell que y eligís un bon hom qui hic anàs per profit de la vila.

Ítem, fon proposat per en Ramon Muntanyés, balester de munt, que com ell se fos feyt vehí e hagués feyt sacrament e homenatge de servir la<sup>66</sup> fealtat al se·nyor rey e hagués menada sa muller, e de alguns térmens circunvehins al terme de

¶<sup>64</sup> Ratllat: *que*.

¶<sup>65</sup> Cada un dels noms porta a sobre un signe quadrat. ¶<sup>66</sup> Ratllat: *lealt*.

Castelló los cervos o cèrvies que s'ich matassen \dins aquells/ no fossen franchs de imposició, que supplicave al dit honrat consell que dels dits térmens lo deguessen fer franch de imposició. Lo consell acordà que per tal que les vinyes no fossen més tallades que \són,<sup>67</sup> e per profit de la cosa pública/, que si'l dit Ramon matarà cervo<sup>68</sup> o cèrvia fora los límits dels lochs franchs, que lladonchs lo síndich e clavari de la dita vila face compte ab los imposadors de ço que muntarà la dita imposició dels dits cervo o cèrvia, e pach-ho als dits imposadors e serà-li reebut en compte ab cautella de reebuda. Et semblantment, que al dit balester sien donats<sup>69</sup> .VII. diners per lliura e no plus.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats que com ells ensemps ab los .VI. hòmens ellets a veure fer delliurament de la col·lecta<sup>70</sup> de .IIII<sup>e</sup>. sous, .VI. diners per lliura, lo dicmenje proppassat haguessen feyt encantar la dita peyta, hoc encara proferts donar a·quell o a·quells qui baxarien la dita peyta de mil e .D. sous enjús un florí per centenar, lo qual dit florí lo dit Ramon de Belsa portava en lo cap de una canya, e no hagués negun hom \qui volgués/<sup>71</sup> baxar la dita peyta, et no haguessen poguda delliurar aquella. Per tal, notificaren les dites coses al dit honrat consell per ço que'l dit consell hic degués provehir per la manera que li plagués com ells se proferrisen de ensequir ço que al dit honrat consell plauria, et culpa alcuna no·ls pogués ésser donada, ¶<sup>7v</sup> et que si penes acusaven per alcun credor o creedors, que aquelles dites penes fossen im[put]ades als béns de la dita universitat e no als seus. Hoc encara, que si [col·lecta] de meales hic havien a gitar, que'n ordenassen de quant la gitarien per ço que'l peyter qui collirà la col·lecta de la peyta de .IIII<sup>e</sup>. sous e .VI. diners per lliura haje aplegar (sic) les dites meales per stalviar mesions e despeses a la dita vila.

Lo consell acordà que per tal<sup>72</sup> que la peyta baxàs, que fos feyt préstech per la dita vila al dit peyter o collitor qui la dita peyta t<r>aurà de .CCCC. florins d'or, e que'l dit peyter se haje cerquar aquells e, cerquats, que sie feyt sindicat<sup>73</sup> al discret en Pere Moster, síndich e clavari desús dit, que puxe carregar per a obs del dit peyter sobre los béns de la dita vila, a rahó de censa,l los dits .CCCC. florins \solament/. Emperò, que'l dit peyter o collitor de la dita peyta haje a pagar \del seu propri/ la carta del censal que serà feyta per lo dit síndich a aquella persona de la qual los dits quatre-cents florins se hauran, e lo annual de aquells, a son risch, perill e fortuna. Et que farà sagrament que dins cert terme en los capítols de la dita peyta en lo present dia ordenats sobre lo dit préstech, haver reemuts e quitats aquells e haver carta de revenda de aquells, la qual lo dit peyter se haje a pagar de ço del seu propri \e tots altres contractes/. Et si no u fahie, que fos encorregut en pena de .CCC. florins d'or donadors e partidors sí e segons en los capítols de la

¶<sup>67</sup> Ratllar: *eren*. ¶<sup>68</sup> Realment hi fica *cerquo*. ¶<sup>69</sup> Ratllat: *per*.  
¶<sup>70</sup> Ratllat: *de les*. ¶<sup>71</sup> Ratllat: *pa*. ¶<sup>72</sup> Duplicat i ratllat: *per tal*.



dita peyta és largament contengut. Et semblant pena encorreguen los jurats si dins lo dit terme no fàran fer execució en los béns del dit collitor \e/ principals obligats en cars que no fes lo dit quitament dels dits .CCCC. florins lo dit collitor, lo qual dit sindicat per mi, dit Pasqual Bataller, notari e scrivà dels dits honrats jurats, en lo present dia de huy<sup>74</sup> \fonch/ reebut. E volch lo dit consell que aquell fos ordenat a consell dels discrets en Pere Moster e Pasqual Ferrando, jurats de la dita vila, et que'l dit delliurament de la dita peyta fahedor, per ço com alguns qui hic entenien eren fora de vila, que fos prorogat a divendres primervinent.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Bernat Pelegrí, notari e scrivà en l'any proppasat, que com ell hagués sostenguts grans treballs e afanys de scriure los béns setis de cascun singular de la dita vila per rahon del cequiatge novellament ordenat, que plagués al<sup>75</sup> <sup>8r</sup> dit honrat consell de fer-lo pagar dels dits [molts] trebaylls e afanys. Lo consell acordà que li sien donats per los dits libres a scriure e treballs<sup>76</sup> \per aquell sufferts, per tot/, .IIII<sup>e</sup>. florins, e que de aquells li fos feyt albarà de manament al síndich que·ls hic pagàs.<sup>77</sup>

*Die sabbati, .XVII<sup>a</sup>. mensis iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual dit consell foren presents los honrats en Pere Strader, tinent loch del honrat en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Pere Moster e en Guillem Trullols, jurats de la desús dita vila. <Consellers>: Jacme Roig, Ramon Johan, Bernat Mirales, Arnau de Peralta, Pere de Cella, Domingo Rodrigo, Guillem Johan, Berenguer Guitard, Guillem Miró, Ramon de Tous, Guerau Canet, Guillamó Gomar, Pere Oliver, Domingo Bataller, Berthomeu Pèriz, Bernat Bosch, Pere Muntanyà, Berenguer Gillibert, Berenguer Malbruscha, Johan Alquècer, Miquel Gascó, Berthomeu Bosch.

En lo qual dit consell fon proposat per en Ramon de Belsa que com ell hagués complit l'any que s'ere affermat per fer los affers de la vila, segons ere acostumat que li diguessen \dir/ si·l havien mester d'aquí avant, e axí matex si·l volien affermar, com per honor del dit consell, en cars que mester lo hagués, que amave més servir<sup>78</sup> a aquell que no en altre loch, jatsie que li proferissen donar major salari que no fehien ací. Lo consell acordà que'l dit Ramon sie affermat a un any et que per soldada del dit temps li sien donats .LXXX. sous acostumats, e les robes e calces e costures.

¶ <sup>73</sup> Ratllat: *a carregar*. ¶ <sup>74</sup> Ratllat: *haguí per*.  
 ¶ <sup>75</sup> Afegit en el marge inferior del full, trencat: *Testimonis: Miquel Carbonell* (ratllat:

*e en Bernat Pe) e Miquel B[...]*. ¶ <sup>76</sup> Ratllat: *per tot*. ¶ <sup>77</sup> Marge esquerre: *albarà*.  
 ¶ <sup>78</sup> Ratllat: *a ac*.

Ítem, fon proposat per los honrats en Pere Miquel, Arnau de Peralta e lo dit en Guillem Trullols \e en Guillem Miró/, que com ells,<sup>79</sup> axí com a diputats a rebre lo quitament de .XXX. sous per lliura per vigor del sagrament e homenatge que havien feyt fossen tenguts en lo .XXII. dies del present mes de juny donar e retre compte e rahó de les<sup>80</sup> quantitats que havien reebudes del .XIII. dia de març proppassat tro al dit .XXII. dies del dit present mes de juny, per ço requerien al dit consell que li plagués de ¶<sup>8v</sup> hoir-los lo dit [comp]te com se proferen donar e retre aquell. Lo consell acordà que fos vist e [rego]negut lo dit compte de ço que havien reebut durant lo dit temps, et fon atrobat que havien reebut per rahon del dit quitament .DCC.XXXII. sous, \.VI. diners/, les quals dites quantitats, segons relació feta per los desús pròxime nomenats diputats, dixeren que romanien en poder d'en Berenguer Moliner, diputat.

Ítem, fon proposat per lo dit en Pere Miquel que com al dit consell hagués plagut de trametre ell per misatger, per vigor de una letra per los<sup>81</sup> síndichs e elets als honrats<sup>82</sup> jurats tramesa, per lo feyt de les inhibicions. Et al dit en Pere, entre hanar \al loch de Muncada/, star e tornar de aquell dit loch de Muncada, hon de devie ésser feta relació del feyt de les dites inhibicions, hagués estat fora sa cassa per la dita rahó \.V. jorns/, que plagués al dit honrat consell de manar-li fer albarà de .XXXV. sous qui munten los dits<sup>83</sup> .V. jorns a rahó de .VII. sous per cascun jorn. Lo consell acordà que li fos fet albarà de manament al dit síndich, que li pague la dita quantitat.<sup>84</sup>

Ítem, fon proposat per en Guillem Trullols que com entenés quitar los censals que la vila de Castelló annualment en certes pagues fa a'n Bonanat Monarch, notari ciutadà de València, ab llur pròpria messió, de tots los encartaments a la reempció e carregament de aquells fahedor necesàries, per ço supplicà al dit honrat consell que y volgués constithuir un síndich<sup>85</sup> qui hagués poder de quitar del dit en Bonanat Monarch lo dit censal e, enaprés, fer venda al dit en Guillem de aquell sí e segons havien feta al dit en Bonanat Monarch. Lo consell acordà que'l dit en Guillem Trullols, a son càrrech e messió, puxe quitar del dit en Bonanat Monarch los dits censals. Et mostrats los encartaments del dit en Bonanat Monarch e lo quitament per lo dit en Guillem Trullols feyt de aquells, que de tants com mostrarà que haurà reemuts e quitats del dit en Bonanat, que de aquells lo dit honrat consell li farà carta de venda e rebrà en si lo càrrech de aquells.

¶<sup>79</sup> Ratllat: *fossen*.

¶<sup>80</sup> Ratllat: *reebudes que han*.

¶<sup>81</sup> Ratllat: *eet*. ¶<sup>82</sup> Ratllat: *justícia e*.

¶<sup>83</sup> Ratllat: *jo*. ¶<sup>84</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>85</sup> Ratllat: *a fer lo dit*.

¶<sup>9r</sup> Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Guillem de Ripoll, notari, que com ell axí com a substituhit de son frare, procurador d'en Manresa, lo qual ha assignació en los quarts de la dita vila de .D. sous hagués request lo d[it] honrat consell que li servàs la dita composició entre la muller del dit en Manresa e la dita villa feta de la dita assignació dels dits .D. sous, e que sobre la dita sua proposició lo dit honrat consell se hagués retengut acord havedor ab consell de micer Berthomeu, advocat de la dita vila. Per ço, supplicà al dit honrat consell que aquell dit acord que havie haüd del dit micer Berthomeu li degués fer publicar, lo qual dit acord al dit en Guillem \fon/ publicat. Lo consell acordà que sie servat lo dit acord del dit micer Berthomeu en lo feyt de la dita composició sobre la dita assignació dels dits quarts.

Ítem, fon proposat per en Guillem Fullola que com ell degués peyta a la vila del temps passat e no hagués altres béns sinó un troç de terra lo qual volie derrenclir a la dita vila com no pogués treballar ni guanyar son viure; per ço supplicà al dit honrat consell que fos llur mercé de fer aquell franch de la dita peyta del dit temps passat e esdevinidor. Lo consell acordà que'l dit en Guillem Fullola derrenclín la dita terra a la dita vila, pagant emperò lo quitament de<sup>86</sup> aquella, que sie franch de la dita peyta axí del temps passat com del esdevenidor.

Ítem, fon proposat per en Pere Polo, caçador de mont, que com ell se fos affermat ab los prohòmens del loch de la Alcora a cert temps, lo qual encara no és finit. Et ell en lo terme del dit loch no atrobàs caça que pogués matar e hagués entés que en lo terme de la vila de Castelló hic havie caça de cervo e de porch, per ço<sup>87</sup> dix al dit honrat consell que si a ell ere feta alcuna gràcia de la caça que matàs dins lo terme de la dita vila, que ell farie per guissa que les vinyes e plantes de la dita vila serien guardades dels dits cervos. Lo consell acordà que per lo profit que se'n<sup>88</sup> ensequirà als vehins de la dita vila, que de tot cervo o cervia,<sup>89</sup> porch o truja que \hagen/<sup>90</sup> de mig any ansús, que'l dit Pere Polo matarà dins lo terme de la dita vila, que haje cinch sous per bèstia. Et que vene les dites carns a .VII. diners la lliura e no pus, e que al dit for puxe vendre les dites carns.

Ítem, fon proposat per en Pere Lòppiç que com a ell demanassen tot lo quitament de la peyta dels béns de llur pare, e aquell entenés de justícia que no devie pagar sinó mig quitament dels dits béns, \lo qual havie ja pagat/, per ço supplicà al dit honrat consell que degués metre lo feyt en poder del advocat de la vila e ¶<sup>9v</sup> ell metrie'l en poder de altri savi de València e, si aquells conexien \per justícia/ que'n fos tengut de pagar *ab integro* tot lo dit quitament, que lladonchs ere aparellat de pagar aquell; e tro que fos conegut, que no li fos feta fer execu-

¶<sup>86</sup> Ratllat: *sos*. ¶<sup>87</sup> Ratllat: *suppl.* ¶<sup>88</sup> Ratllat: *porà*.

¶<sup>89</sup> Ratllat: *que haje*. ¶<sup>90</sup> Ratllat: *sien*.

ció del altre mig quitament. Lo consell acordà que li sie feta execució en ll[ibre]s del dit mig quitament que reste a pagar<sup>91</sup> de aytant com sie degut.

Ítem, fon proposat per en Johan d'Alós que com ell fos stat taxat en contumàcia desmoderadament segons<sup>92</sup> sos vehins,<sup>93</sup> per ço supplicà al dit honrat consell que lo y degués reduhir a justícia. Lo consell acordà que, pus taxats eren estats llurs béns, que no y tocarie.

Ítem, fon proposat per Ramon de Belsa, saig e corredor públich de la dita vila, que com ell hagués encantat la peyta de .IIII<sup>e</sup>. sous, .VI. diners per lliura e los pous<sup>94</sup> de la dita villa, e aquells hagués delliurats, per ço supplicà al dit honrat consell que'l degués pagar de sos trebaylls. Lo consell acordà que li sien donats e pagats per sos trebaylls .XV. sous segons que cascun any és acostumat e de aquells manà que li fos feyt albarà al síndich.<sup>95</sup>

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com ací fos stat un porter del senyor duch qui demanave la cena de presència et ells, per scussar aquella, hajen informat micer Berthomeu del Mas, advocat de la dita vila, al qual han trameses translats dels privilegis e immunitats que a la vila de Castelló, axí per lo senyor rey ara regnant lladonchs duch, e confermat per lo senyor rey en Pere, pare del dit senyor \rey/, et per la \senyora/<sup>96</sup> na Yolant,<sup>97</sup> duquesa muller del dit senyor rey en Johan.<sup>98</sup> Et del dit micer Berthomeu no haviem haüda resposta alcuna, per ço notificarem al dit honrat consell, per ço que no'l calgués applegar altra vegada consell, que y provehís en cars que haguessen resposta del dit micer Berthomeu. Lo consell acordà que'l dit feyt sie comanat als dits jurats e<sup>99</sup> a la menys mesió que'n leven de carrera.

Ítem, fon proposat per lo honrat n'Azbert de Barberà, lochtinent de governador de riu d'Uxó a ensús, que com ell hagués entés que gran desbarat ere estat en la juhiria de València e aquella quasi del tot havien robada, et ell e lo batlle, justícia e jurats de la dita vila hic haguessen <sup>100</sup> ja feta fer alcuna proveció per preservar los juheus de la juhiria de la dita vila e béns llurs, per ço com són cofres del senyor rey, per ço requerí al dit honrat consell que sots virtut del sagrament de fealtat e homenatge que havien feyt al dit senyor rey, que<sup>100</sup> li donàs consell, favor e ajuda en defendre e defensar los dits juheus e<sup>101</sup> béns llurs en manera que'ls dits juheus fossen ben guardats e preservats de tot dan. En altra manera, que protesta-va<sup>102</sup> contra lo dit consell<sup>103</sup> de tot dan e dapnatge,<sup>104</sup> e requerí carta públich. Et semblantment, lo dit honrat lochtinent de batlle dix que ell \pregave e requerie/<sup>105</sup>

¶ <sup>91</sup> Ratllat : *per lo dit pare seu en llurs béns.*

¶ <sup>92</sup> Ratllat: *lo.* ¶ <sup>93</sup> Ratllat: *que fos.* ¶ <sup>94</sup> Ratllat: *que fos bonam.* ¶ <sup>95</sup> Marge esquerre: *albarà.*

¶ <sup>96</sup> Ratllat: *honrada.* ¶ <sup>97</sup> Ratllat: *tunch.* ¶ <sup>98</sup> Rat-

llat: *per ço n.* ¶ <sup>99</sup> Ratllat: *al meny.* ¶ <sup>100</sup> Ratllat:

*tota vegada.* ¶ <sup>101</sup> Ratllat: *ll.* ¶ <sup>102</sup> Ratllat: *que si.*

¶ <sup>103</sup> Ratllat: *e béns llurs.* ¶ <sup>104</sup> Ratllat: *que se'n.*

¶ <sup>105</sup> Ratllat: *supplicave.*

al dit consell que com los dits juheus \stiguen/<sup>106</sup> sots protecció e guarda del dit senyor rey, que plagués al dit consell que·ls volgués defendre<sup>107</sup> e ajudar en manera que per alguns \aquells dits juheus e béns llurs/ no fossen dampnificats, e que·ls haguessen per recomanats axí com aquells qui eren cofres del dit senyor rey. Lo consell acordà que per los dits honrats jurats fos feta resposta a la dita protesta- ció feta per lo dit honrat lochtinent de governador al dit honrat consell, la qual dita resposta de volentat del dit honrat<sup>108</sup> consell, en nom de aquell,<sup>109</sup> per los dits honrats<sup>110</sup> en Pere Moster e en Pasqual Ferrando, jurats de la dita vila, fon feta<sup>111</sup> al dit honrat lochtinent de governador en la forma sigüent:

Et los dits honrats \jurats/, vènia demanada e obtenguda, per si e·l·ls dits noms, universitat de la vila de Castelló e singulars de aquella, disentín a les dites protestacions si e en tant com sien o són ésser vistes fer contra la dita universitat, béns llurs e singulars de aquella, e no en pus, responen en nom, loch e veu del dit honrat consell que·s offiren aparellats de defendre e sguardar los drets e regalies pertanyents al molt alt senyor rey, e de donar als dits honrats lochtinent de governador e batlle tot aquell consell, sforç, favor e ajuda que puxen e dejen en defensa dels juehus de la aljama de la dita vila<sup>112</sup> tota vegada que requests ne seran, protestan que per ells no stà, ha stat ni starà de fer preservar los dits juheus e béns llurs en tant com en ells serà de tot dapnatge. Requirents que la present \resposta/ al peu de la dita requesta e protesta- ció per lo dit honrat lochtinent de governador contra lo dit honrat consell feta, sie continuada e que la un sens<sup>113</sup> l'als no sie delliurat, requirents carta pública a si ells dits noms ésser feta per conservació<sup>114</sup> del dret de la dita universitat e singulars de aquella, e per haver memòria en esdevinidor.

Testimonis: l'onrat en Pere de Monpalau, habitador de Culla, e Pere de Begues, de Castelló.

¶<sup>10v</sup> Ítem, fon proposat per lo dit honrat n'Azbert de Barberà que com a ell fossen degudes per lo honrat en Pere Monpalau algunes quantitats de diners restants del preu de la tinença de Montornés, a pagar per lo dit en Pere de Monpalau. Et per part dels honrats deputats, per rahan del quitament que·l dit en Pere de Monpalau, per rahan de sos béns, havie a quitar, haguessen fetes diverses emperes en poder de certes persones dels preus que havien a pagar al dit en Pere dels quitaments que havien fets dels censals que fehien al dit en Pere, et de les dites quantitats lo dit en Pere de Monpalau li'n entenie a fer cessió e paga. Per ço, \pregà/<sup>115</sup> al dit honrat consell que li plagués de donar loch a fer soltar les dites

¶<sup>106</sup> Ratllat: *fossen*. ¶<sup>107</sup> Ratllat: *fer ço*. ¶<sup>108</sup> Ratllada la «s» del plural.

¶<sup>109</sup> Ratllada la «s» del plural. ¶<sup>110</sup> Ratllat: *jurats*.

¶<sup>111</sup> Ratllat: *en*. ¶<sup>112</sup> Ratllat: *protestan*.

¶<sup>113</sup> Ratllat: *sa*. ¶<sup>114</sup> Ratllat: *de llur poder*. ¶<sup>115</sup> Ratllat: *supplicà*.

enpares, majorment que·l dit en Pere de Monpalau, de les quantitats emparades, se profir apparellat decontinent de pagar lo mig quitament, e l'altre mig que fos sperat per lo dit en Pere tro a la festa de Nadal primervinent. Et si és atrobat que·l dit en Pere<sup>116</sup> sie tengut pagar l'altre mig, que darà bones fermances al dit terme de pagar aquel e que·n leixarà en poder del dit honrat consell. Et de açò farien a ell, dit exponent, e al dit en Pere de Monpalau gran servi.<sup>117</sup> Lo consell acordà que·l dit en Pere vingués al palau<sup>118</sup> e que fos interrogat per los honrats jurats si la proposició feta per lo dit<sup>119</sup> n'Azbert de Barrera<sup>120</sup> ere feta de volentat d'ell. Et si li'n havie ell parlat, que·n dixés per ell, lo qual dit en Pere de Monpalau \personalment vench/ en presència del dit honrat consell \e fon/ feta a ell la dita interrogació per los dits honrats jurats, \lo qual interrogat/ dix que hoc, que d'ell ho havie e ell li'n havie parlat \al dit n'Azbert/. Et feta la dita resposta per lo dit en Pere de Monpalau fon acordat que, pagant lo dit en Pere mig quitament, decontinent que del altre mig fos sperat tro a la dita festa donant fermances e bones seguretats, attés que·n leixave en poder del dit honrat consell.

Ítem, fon proposat per lo dit n'Azbert de Barberà que com la mora qui ere ja estada poch temps havie en la dita vila, e havie fetes de grans cures de huells a·lcuns de la dita vila, li hagués tramés a dir que si·l dit consell volie que vingués, que ella hic vendrie, per ço<sup>121</sup> dix al dit honrat consell si plahie que y vingués que ella hic vendrie. Lo consell dix que si·ch venie, que li fos feta<sup>122</sup> \plaer/ que fer li pusque per la bona<sup>123</sup> obra que y fa.

¶<sup>11r</sup> Anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo, die lunne .X<sup>a</sup>. iulii.

[Fon] presentada per en Pere Puigmijà,<sup>124</sup> correu del molt alt senyor [rey], als honrats en Pere Moster e en Guillem Trullols, jurats de la universitat de la vila de Castelló, una letra del dit senyor rey en la qual és *ut sequitur*:

*Iohannes, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardine et Corsice, comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritane, fidelibus nostris iuratis et probis hominibus ville Castellionis Planicie Burriane, salutem et gratiam. Ecce quod nos in illius nomine quo auctore omnia prosperantur decernimus coronationis nostre et illustris Yolandis regine Aragonum coniugis nostre carissime solemnita celebrare in hac civitate Cesarauguste die .XXIX<sup>a</sup>. mensis novembris nunc proxime venientis. Et ad celebrationem huius delliberavimus pro tanti actus solemnitate maiori prelatos, barones et milites necnon universitates insignes civitatum, villarum et locorum regalium nostri domini <r>evocare omnia quam ob rem vos auctoritate rogamus atque requirimus firmiter iniungentes quatenus eligatis nonnullos ex vobis ut in similibus habetis de more laudabili qui coronationi protacte die*

¶<sup>116</sup> Ratllat: *per justícia*. ¶<sup>117</sup> Per *servei*. ¶<sup>118</sup> Ratllat: *on lo dit consell se ce*.

¶<sup>119</sup> Ratllat: *loch*. ¶<sup>120</sup> Error de l'escrivà per *Barberà*. ¶<sup>121</sup> Ratllat: *inter*.

¶<sup>122</sup> Ratllat: *tota bona obra*. ¶<sup>123</sup> Ratllat: *hora*. ¶<sup>124</sup> Ratllat: *corredor*.

*et loco promissis infallibiliter interfuit honorem debitum nobis et dicte regine ut firmiter confidimus impetrari.*

*Datum Cesarauguste, .XVII<sup>a</sup>. iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>. nonagesimo primo.*

*Rex Iohannes.*

Et presentada la dita letra, encontinent los dits honrats jurats dixeren que reebien la dit letra del dit senyor rey ab humil e deguda reverència et honor, proferints-se apparellats de ensequir e complir<sup>125</sup> aquella e lo manament en aquella expressat sí e segons per lo honrat consell de la dita vila serà acordat e ordenat.

*Die veneris, .XIII<sup>a</sup>. mensis iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>. nonagesimo primo.*

Fon ajustat e tengut consell en lo palau comú de la dita vila per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la desús dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la damunt dita vila, Pere Moster e Pasqual Ferrando, jurats de la pròxima dita vila. Consellers: Johan d'Alçamora, Guillamó Català, Pere Ribarroja, Miquel Gaschó, Pere Oliver, Berthomeu Bosch, Guillem de Ripoll, Bernat Pelegrí, Ramon Ferrer, ||<sup>11v</sup> Ramon Johan, [Ramon] de Tous, Romeu Bonet, Bernat Ribalta, Berenguer Solà, Arnau Sala, Berenguer [Mar]çal, Pere Nàtger, Berenguer Gilabert, Bernat Bosch, Guillamó Gomar, Berenguer Sala, Lorenç Tauhenga, Arnau de Peralta, Berenguer Guiltart, Guillem Miró, Bernat [Mal]bruscha, Salvador Penaffell, Nicholau Squerre, Benat Cavaller, maestre Domingo Rodrigo, Jacme Roig.<sup>126</sup>

En lo qual dit consell fon proposat per lo discret n'Arnau Moster, prevere e vicari de la església de la vila de Castelló, \que com ell/ fos estat a la ciutat de Tortosa poch dies havie passats, et en<sup>127</sup> Forner, scriptor de letra formada, li hagués dit que ell havie scrit un bell Saltiri lo qual li havie feyt scriure lo marmessor del reverent cardenal Guillem, lo qual dit cardenal per alcun temps ere estat rector de la dita església e aquell dit Saltiri per joya havie lext a la dita església. Et jatsie que ell hagués scrit lo dit Saltiri per lo preu que s'avingué ab lo marmessor del dit cardenal, per .XV. lliures, però considerat lo dit Saltiri que ere fort bé scrit e de bona letra, dix que ere molt perdent. Perquè dix lo dit vicari que'l dit en Forner li havie dit que si la vila li volie trametre .VI. florins, que almenys no fos tant perdent, per tot lo present mes de jullioll que ell aquell qui la dita vila hic trametrie liurant-li los dits .VI. florins, que ere prest e apparellat de liurar lo dit Saltiri. En altra manera, que passat lo dit temps lo dit scriptor vendrie aquell com ne atrobàs .XL. florins e scriurie altre Saltiri a la dita vila o que li restituhire les

¶ <sup>125</sup> Ratllat: *los d.*

¶ <sup>126</sup> Sobre cada nom apareix ratllat un quadrat. ¶ <sup>127</sup> Ratllat: *Forneer.*

dites .XV. lliures. Lo consell acordà que pus lo dit Saltiri ere acabat, com fos honor de la dita vila que en Johan Tauhenga, segristà en lo present any de la dita<sup>128</sup> església, que don e bestrague .V. o .VI. florins per haver lo dit Saltiri dels emoluments o esdeveniments<sup>129</sup> del segristanatge.

Ítem, fon proposat per lo discret en Nadal Gombau, notari, que com per lo consell celebrat e tengut en temps passat fossen estats promeses a'n Andreu Gombau, natural de la dita vila, \qui present ere denant lo dit consell, lo qual devie/ en ajutori del seu rescat<sup>130</sup> \per ço com ere catiu e/ pres en terra de moros, quant fos exit de catiu. Et aquell dit n'Andreu hagués de gran necessitat los dits .X. florins, per ço supplicà al dit honrat \consell/ que ell per llur bonea li volgués donar aquells, pus que promeses li eren stats. Lo consell,<sup>131</sup> vist e hoyt lo notament \del consell/<sup>132</sup> en temps passat feyt, manà ésser feyt albarà dels dits .X. florins al síndich de la dita vila.<sup>133</sup>

¶<sup>12r</sup> Ítem, fon proposat del feyt de na Abella, de la \prosequeció/<sup>134</sup> que li fehie lo inquisidor, si volie que a sa justícia que la vila se n'emparés. Lo consell acordà que per los jurats li sien fetes \fer/ aquelles letres favorables que fer pusquen a pròpria mesió de la dita na Abella.

Ítem, fon proposat en lo dit consell que com lo camí de la mar \stigue/ fort mal e que a penes ne poden passar bès<ti>es, ans com ne passen sich cuyden spatlar, que'l deguessen adobar \e fer scurar l'escoredor/. Lo consell acordà<sup>135</sup> que'l camí sie adobat per lo síndich e l'escorredor sie scurat.

Ítem, fon proposat per en Guillem Feliu, notari, imposador ensemps ab d'altres, que com lo comanador de Villafameç faïe comprar ací civada per un jove de (sic) e per a obs de les bèsties del carrill. Et aquella dita civada deje pagar imposició e no deje ésser francha, et de la dita rahó sie stat scrit al honrat micer Berthomeu del Mas, advocat de la dita vila. Per ço supplicà al dit honrat consell que'l degués defendre com lo dit comanador li havie feyt citar denant lo official per la demanda que li feye per rahan de la dita imposició, a messió de la vila. Lo consell acordà<sup>136</sup> que per menar la dita qüestió a mesió de la vila per defendre les imposicions, sie feyt un procurador lo qual los dits imposadors eligiran.<sup>137</sup>

Ítem, fon proposat per lo discret en Ramon Johan, notari, per en Guillem Trullols lo qual dix que jahie malalt e no podie venir al consell, que com lo dit en Guillem Trullols del seu proprii hagués reemut e quitat d'en Bonanat Monarch, notari de València .CCC.L. sous censals morts, los quals la dita vila li fehie cascun any en cert termini. Et mostràs la carta del dit censal *in sui forma* e la carta de re-

¶<sup>128</sup> Ratllat: *vila*. ¶<sup>129</sup> Ratllat: *de la dita església*.

¶<sup>130</sup> Ratllat: *qui lladonchs ere*. ¶<sup>131</sup> Ratllat: *acordà*. ¶<sup>132</sup> Ratllat: *per lo dit honrat*. ¶<sup>133</sup> Marge

esquerre: *fet albarà*. ¶<sup>134</sup> Ratllat: *injustícia*.

¶<sup>135</sup> Ratllat: *que lo dit*. ¶<sup>136</sup> Ratllat: *que'l*. ¶<sup>137</sup> Ratllat: *com*.



venda, e la àpocha, e altres cartes fahents per la dita rahó<sup>138</sup> per ço supplicà al dit honrat consell que ell per llur bonea degués fer sindicat al discret en Pere Moster jurat que hagués poder de vendre los dits .CCC.L. sous<sup>139</sup> censals al dit en Guillem Trullols o aquell a qui ell volgués. Lo consell acordà que sie feyt sindicat al dit en Pere Moster solament a vendre los dits .CCC.L. sous censals al dit en Guillem <sup>12v</sup> Trullols o aquell qui ell volrà, lo qual dit sindicat per mi, Pasqual Bataller \notari e scrivà del dit honrat consell e jurats/ al dit acte tan solament fonch reebut en lo present dia de huy, que és divendres que's comptat a .XIII<sup>o</sup>. de julioll.

*Testes: Petrus Michaelis, mercator, et Guillemus Felicis, notarius, vicini ville Castellionis.*

Ítem, fon proposat per lo discret en Ramon Johan, notari, que com per lo peyter del any proppasat li fossen estades fetes alcunes vendes axí com a síndich *tunch* e jurat de la dita vila e de aquelles dites vendes hagués a fer revendes e a revendre los béns que per lo dit peyter per peyta deguda en lo dit nom li eren stats venuts. E lo seu poder sie finit, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués donar poder bastant de revendre los dits béns que per lo dit peyter li eren stats venuts e fer àpocha dells preus de aquells axí com<sup>140</sup> si fos síndich, com sens que no fes les dites vendes ell no<sup>141</sup> podie donar compte del seu sindicat. Lo consell donà e atorgà al dit en Ramon Johan que ell en lo dit nom tan solament puxe fer<sup>142</sup> vendre los béns de aquells qui la peyta pagada no hauran<sup>143</sup> per aquell preu o preus<sup>144</sup> que porà, e fer àpocha dels preus que reebrà. Et los béns de la dita vila obligar per les dites vendes fer, haver e tenir.

*Testes qui suppra.*

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo honrat en Guillem Miró que com en temps passat en cascun pou de la dita vila hagués cadenes, per ço que quant les cordes noves eren meses en lo pou que no sabie tant l'aygua com fehie sens aquelles, per ço supplicà al dit honrat consell que en cascun pou fossen fetes cadenes. Lo consell acordà que sien fetes \cadenes de ferre/ a cascun pou de la dita vila.

*Die sabbati, .XV<sup>a</sup>. mensis iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Fon tengut e celebrat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Pere Moster, <sup>13r</sup> Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la vila de Castelló. En Guillem Miró, Johan d'Alçamora, Ramon de Tous, Guillem de Ripoll, Lorenc Tauhenga, Guillamó Català, Berthomeu Pèriz, Bernat Malbruscha, Berenguer

¶ <sup>138</sup> Ratllat: *que plagués al.* ¶ <sup>139</sup> Duplicat: ¶ <sup>142</sup> Ratllat: *ve.* ¶ <sup>143</sup> Ratllat: *a aquell qui.*  
 sous. ¶ <sup>140</sup> Ratllat: *a síndich.* ¶ <sup>141</sup> Ratllat: *podré.* ¶ <sup>144</sup> Ratllat: *que li.*

Solà, Berthomeu Bosch, Romeu Bonet, Bernat Ribalta, Pere Muntanyà, Bernat Bosch, Nicholau Squerre, Guillamó Palau, Bernat Andreu, Ramon Johan, Berenguer Guitart, Ramon Ferrer, mestre Domingo Rodrigo, consellers.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Domingo Ferrer, çabater, que com en lo libre de vàlies hic fossen taxats per los seus béns mobles .IIII. lliures e aquell dit moble no hagués, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de fer-les-li tolre axí com a d'altres<sup>145</sup> les havien toltes. Lo consell acordà que<sup>146</sup> ja y havie ordenat desús, e que allò que havie ordenat fos seguit, e no àls.

*Die mercurii, .XIX<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>.<sup>147</sup> primo.*

Fon tengut e celebrat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual dit consell foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la vila de Castelló. Pere Moster, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Berenguer Guitart, Berenguer Gillabert, Berthomeu Bosch, Jacme Roig, Miquel Gascó, Miquel Malbruscha, mestre Domingo Rodrigo, Guillamó de Ripoll, Arnau Sala, Guillem<sup>148</sup> Miró, Bernat Pelegrí, Guillamó Català, Romeu Bonet, Guerau Canet, Bernat Andreu, Ramon Ferrer, Ramon Johan, Johan d'Alçamora, Lorenç Tauhenga, Berenguer Solà, Pere Oliver, Berenguer Marçal, Arnau Sala, Salvador Penafell, Bernat Bosch e Bernat Cabeça.

En lo qual dit consell fon proposat per en Johan Barbarrosa que com a ell fossen stades fetes algunes vendes de béns per en Jacme Vives, peyter de .IIII. sous, .VI. diners per lliura, et \de/ aquelles dites vendes <sup>¶</sup><sup>13v</sup> a ell fetes per lo dit peyter per ço que'l seu compte de sindicat li sie reebut haje a revendre aquells dits béns que són de la dita vila. Et lo seu sindicat sie finit, per ço supplicà al dit honrat consell que a aquell fos donat plen poder de fer les dites vendes ab ço que en fer aquelles hic sie necessari, ratifican e conferman tot ço que per aquell ere estat feyt après que'l dit seu sindicat fonch finit. Lo consell donà e atorgà \plen poder/ al dit en Johan Barbarrosa que ell axí com a síndich ratifican e confermant tot ço que per aquell ere estat feyt e enseguit, puxe vendre tots los béns que són de la dita vila los quals a aquell per lo dit peyter li són estats venuts e reebre los preus e fer àpocha e altres<sup>149</sup> coses necessàries a fer les dites vendes tan solament.

Ítem, fon proposat per en Guerau Canet axí com a parent e conjuncta persona d'en Johan de la Torre, que com al dit en Johan de la Torre sien degudes quantitats diners per les marques e penyores que són executades feytes per los

¶ <sup>145</sup> Ratllat: *ne hav.* ¶ <sup>146</sup> Ratllat: *fós.*

¶ <sup>147</sup> Ratllat: *LXIX.* ¶ <sup>148</sup> Ratllat: *Guillamó.* ¶ <sup>149</sup> Duplicat i ratllat: *altres.*

montadors del sòl de Teroll \de les ovelles de aquell/ e lo dit honrat consell hagués pagat alguns e a ell non hagués alcuna cosa pagat, per ço supplicà al dit honrat consell que fos llur bonea que fos manat fer albarà al síndich \de ço que degut li fos/. Lo consell acordà que sie vist e regonegut per los dits jurats ço que sie degut al dit en Johan de la Torre \de les dites penyores/ e de ço que<sup>150</sup> atrobaran que li sie degut que li sie feyt albarà al síndich.

Ítem, fon proposat per Pere Polo, balester de mont, que com ell hagués cerquat gran te<mp>s tot lo terme de la dita vila e veés que tenie a prop molons de altre terme e que quasi poch cervos se porien ferir o matar dins lo dit terme, per ço supplicà al dit honrat consell que<sup>151</sup> si ell li volie fer gràcia dels dits .V. sous dels cervos que mourie en lo dit terme jatsie que·ls nafràs o matàs dins altre terme \e farie/<sup>152</sup> sagrament que aquell<sup>153</sup> per aquell que mourie \dins lo dit terme de la dita vila/ e matarie, portarie a la dita vila, que ell hic treballarie en tal manera que los dits cervos los hic farien poch nosa, e les plantes serien ben guardades. Lo consell acordà que si·l dit Pere Polo farà sagrament que·l cervo o cèrvia del dit temps a ensús de mig any ja per lo dit consell ordenat lo qual \nafrarà o/ matarà dins <sup>14r</sup> altre terme \serà aquell per aquell lo qual/ haurà mogut o treyt del terme de la dita vila,<sup>154</sup> e aquell portarà a la dita vila, que per cascuna cabeça dels dits cervo o cèrvia haje .V. sous.

*Die sabbati, .XXIX<sup>a</sup>. mensis iulii, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup> CCC<sup>o</sup>. nonagesimo primo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la dita vila per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Pere Mosster, Pasqual Ferrando e Bernat Mut, jurats de la desús dita vila. Consellers: en Johan d'Alçamora, Bernat Miralles, Guillem de Ripoll, Jacme Roig, Pasqual Franch, Guillamó Cat[alà], Nicholau Squerre, Berenguer Gilabert, Berthomeu Pèriz, Miquel Gascó, Domingo Bataller, Bernat Bosch, Pere Oliver, Berenguer Solà, Guerau Canet, Bernat Pelegrí, Ramon Johan, Arnau de Peralta, mestre Domingo Rodrigo, Berenguer Marçal, Pere Strader e en Berenguer Miró.

En lo qual dit consell fon proposat per lo honrat en Lop Sànxiz de Dicastiello que com a ell fos degut lo salari dels diornals que feu lladonchs stant lochtinent de governador a requesta del síndich de la dita vila en diverses lochs per fer marques e penyores de hòmens del termenal de Terol, per integrar alguns vehins de la dita vila del bestiar que per los montadors del dit termenal a aquells dits ve-

¶ <sup>150</sup> Ratllat: *faran relació.* ¶ <sup>151</sup> Ratllat: *sie.*  
¶ <sup>152</sup> Ratllat: *fahent.* ¶ <sup>153</sup> Ratllat: *que.* ¶ <sup>154</sup> Ratllat: *que.*

hins pasturan e pexen les herbes<sup>155</sup> en lo dit termenal aempran e usan dels privilegii \atorgats a la dita vila/ los ere stat<sup>156</sup> pres, penyorat e marcat, per ço supplicà al dit honrat consell que·l dit salari li fos pagat. Et que axí matex lo dit consell lo degué satisfèr dels trebaylls e afanyes que havie sostenguts en<sup>157</sup> fer venir a perfeció la qüestió dels de Terol e la universitat de la dita vila, la qual, Déu volent, mi-gançant los seus trebaylls e de altres persones lo dit feyt ere vengut a bona perfeció e acabament. Lo consell acordà que per los dits honrats jurats sie feta resposta al dit en Lop Sànxiz de Dicastiello sobre la proposició per aquell denant lo dit <sup>14v</sup> honrat consell feta.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats que com per lo<s> pexes que porten a la taula de la pescateria \de la dita vila/ podrits, los quals alterats ab d'altres pexos<sup>158</sup> se'n seguesquen grans infeccions [de] les quals ixen dels dits pexos podrits, e los ayres se'n corrompen, e per les dites corrupcions<sup>159</sup> se en-jendren en les gents malalties, per ço supplicaren lo dit honrat consell que y de-gués provehir e fer algunes bones ordenacions e stabliments, per ço que les dites infeccions fossen del tot toltes e foragitades. Et feta la dita proposició per los dits honrats jurats, per lo dit honrat consell fon feta la ordenació e stabliment següent:

Lo<sup>160</sup> honrat consell de la vila de Castelló, per profit e utilitat de la cosa pú-blichia, stablí e ordenà que tot hom qui portarà peix en la dita vila per vendre<sup>161</sup> haje aquell venut ans que en si alterat no sie. En altra manera que·l mustaçaff, vist aquell e conegut per aquell que·l dit peix no sie bo e sufficient, que encontinent puxe fer lançar aquell fora la dita vila axí ab manaments penals com ab altres le-guts destrenyments. Enadim encara lo dit honrat consell per ço que la dita vila sie pus denejada de les dites infeccions, que lo mustaçaff o son lochtinent cascun jorn a la esquella de vespres sonant, sie en la plaça per regonéxer los dits pexos e per enseguir ço que·s pertany per vigor del present stabliment, sots pena de .LX. sous, la meytat al senyor rey, et l'altra meytat a la obra del mur e vaylls de la dita vila.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Ramon Johan<sup>162</sup> que com a ell stant síndich e clavari de la dita vila fossen estats venuts alguns béns setis<sup>163</sup> per lo peyter del any proppassat de alguns hòmens de la dita vila qui no havien pagada la peyta de .III. sous e .VI. diners per lliura al dit peyter. Et ell axí com a síndich per lo poder a aquell per lo honrat consell atorgat e donat haje feta alguna venda de béns setis a'n Guillamó Steve, los quals dits béns fan cens e los senyors <sup>15r</sup> [a]tenens s[...].aturen les fadigues per .XXX. dies e és [...] p[...] haver diners ne expedir lo seu compte tro que·ls dits .XXX. dies sien pasants, per ço supplicà al dit honrat consell que·l hagués per scussat hoc encara degué prove-

¶ <sup>155</sup> Ratllat: *del dit*. ¶ <sup>156</sup> Ratllat: *tol*. ¶ <sup>157</sup> Ratllat: *dur*. ¶ <sup>158</sup> Ratllat: *bons*.

¶ <sup>159</sup> Ratllat: *se·n*. ¶ <sup>160</sup> Marge esquerra: *stabliment*.

¶ <sup>161</sup> Ratllat: *allí aquell*. ¶ <sup>162</sup> Ratllat: *notari*. ¶ <sup>163</sup> Ratllat: *de aquel*.

hir a les vendes que havie a fer e donar consell per qual manera<sup>164</sup> se haurie en fer aquelles. Lo consell acordà per dar spaxament al dit en Ramon Johan que a cascú de aquells<sup>165</sup> dels quals les vendes \dels béns sitis/ per lo dit peyter al dit síndich són estades feytes per peytes degudes, vullés que sien propriis de aquell o que sie[...] [tu]dor, curador o procurador de aquell al qual los dits béns setis són estats venuts, sie manat personalment, si atrobats seran<sup>166</sup> dins la vila de Castelló, que dins sis dies primers vinents après lo manament feyt sigüents hajen pagada la quantitat per la qual les vendes seran fetes. En altra manera que'l dit síndich del any proppassat reveue aquells dits béns. Et que per la present gràcia la qual lo consell fa a·quells als quals alguns béns sien venuts, no sie feyt alcun prejuhí a les vendes ja fetes ne a les ordenacions per la vila fetes de aquells qui no hauran pagat peyta e seran venuts béns seents, ans romanguen en sa força e vallor.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per la dona na Verduna que com ella fos aparellada donar e pagar<sup>167</sup> aquell a qui lo honrat consell plaurà, tres florins \d'or/ de la peyta deguda del temps passat de la terra que ere stada atrobada que no \vere/ en la talla de peyta, per ço supplicà al dit honrat consell que de l'altra quantitat de peyta deguda li plagués fer gràcia com sie dona<sup>168</sup> vídua e pobre. Lo consell acordà que la dita terra que no és en peyta<sup>169</sup> la qual no és \stada/ taxada que de present li sie taxada \segons sos vehins/. Et aquella taxada que ço que muntarà \la dita terra/ de peyta per los anys passats que sie pagat entegrament per aquella e que<sup>170</sup> li'n sie feta gràcia.

¶<sup>15v</sup> Dimarts, a .XXII. de agost any .M.CCC.XC. hun.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual dit consell foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats de la universitat de la damunt dita vila. Domingo Bataller, Berenguer Miró, Gue-rau Canet, Nicholau Squerre, Pere Muntanyà, Miquel Marbruscha, Berthomeu Bosch, Miquel Gullabert, Miquel Gascó, Berthomeu Pèriç, Berenguer Solà, Berenguer Guitart, Guillamó Català, en Guillem de Ripoll, notari, mestre Domingo Rodrigo, Bernat Pelegrí, [Pere] Strader, Guillamó Gomar, Bernat Bosch, Bernat Andreu, Ramon Johan, Ramon Ferrer, Berthomeu Giner, consellés.

En<sup>171</sup> lo qual dit consell fon donat compte e rahó per los honrats en Pere Miquel e en Guillem Trullols diputats ensemps ab d'altres a reebre los quitaments

¶<sup>164</sup> Ratllat: *que*. ¶<sup>165</sup> Ratllat: *vulls*. ¶<sup>166</sup> Ratllat: *farie gràcia alcuna*. ¶<sup>171</sup> Marge esquerra: *Compte donat per en Pere Miquel e en Guillem Trullols, diputats per ells e per sos companyons*.  
 ¶<sup>167</sup> Ratllat: *ab*. ¶<sup>168</sup> Ratllat: *pobre*.  
 ¶<sup>169</sup> Ratllat: *sie taxada segons*. ¶<sup>170</sup> Ratllat: *no'n*

dels hòmens peyters e altres vehins e habitants en la dita vila a rahó de .XXX. sous per lliura de les quantitats per aquells reebudes de .XXI. dies del mes de juny proppassat tro<sup>172</sup> a .XXII. dies del present mes de agost, que són dos meses segons forma e tenor dels capítols ordenats per lo dit honorable consell e confirmats per lo senyor duch, sobre los enfranquiments e quitaments.

Et primerament en presència del dit honrat consell una e moltes de vegades fon comptat e assumat tot ço e qualque cosa per los en Pere Miquel e en Guillem Trullols, diputats, ere stat reebut dels dits dos meses per rahon dels dits quitaments e enfranquiments de les dites peytes a la dita rahó de .XXX. sous per lliura. Enaxí que ab .DCC.XXXII. sous, .VI. diners que restaven en poder d'en Berenguer Moliner diputat \segons compte per aquell al dit honrat consell doant a .XVII. de juny del present any/ los quals de aquell dit en Berenguer per lo dit en Pere Miquel diputat foren reebuts, fon atrobat per just compte moltes vegades assumat e prescrutat segons dit és que ls dits en Pere Miquel e en Guillem Trullols han reebuts e venguts en llurs poders, .XVII<sup>M</sup>.CC.XLV. sous.

Ítem, enaprés en presència del dit honrat consell fon comptat e assumat una e moltes vegades que de les reebudes sobredites fetes per \los dits/<sup>173</sup> ¶<sup>16r</sup> en Pere Miquel e \en Guillem Trullols/<sup>174</sup> dels dits quitaments e enfranquiments haurien quitats e reemuts de les persones dejús scrites los censals dejús scrits segons que clarament mostraren ab cartes de compres per aquell fetes en nom seu e dels altres companyons seus diputats a fer los dits quitaments, les quals cartes de compres per aquell fetes ab [al]tres contractes de vendes per los síndichs ça enrere de la dita universitat fetes dels censals<s> dejús scrits foren liurats<sup>175</sup> al discret en Guillamó Feliu, notari scrivà dels dits diputats.

Et primerament foren pagats per lo dit en Pere Miquel \e en Guillem Trullols/ axí com a diputats per ells e per los altres companyons seus a n Arnau Allegre, mercader, tudor per la cort de València assignat a Jacmeta, germana llur, filla del dit n'Arnau Allegre, perayre, per mil sous censals que de aquell foren comprats e reemuts a obs de la dita universitat, .XII<sup>M</sup>. sous.

Ítem, foren pagats per los dits diputats al<sup>176</sup> a mossén Giner Rabaça, habitador en València, per .D. sous censals que de aquell quitaren, compraren e reemeren a obs de la dita universitat per ells e per los altres diputats, .V<sup>M</sup>.D. sous.<sup>177</sup>

Ítem, los dits diputats donaren compte que dels dits censals quitats que havien pagat de prorata les quantitats següents, primerament al dit n'Arnau Allegre, tudor desús dit, .CCCC.XVI. sous, .VIII. diners.

Ítem, al dit mossén Giner Rabaça e prorata, .LXXXIII. sous, .IIII. diners.

¶<sup>172</sup> Ratllat: a .III. dies. ¶<sup>173</sup> Ratllat: los dits. ¶<sup>174</sup> Ratllat: en Guillem Trullols.

¶<sup>175</sup> Ratllat: a n. ¶<sup>176</sup> Possiblement sobra: al.

¶<sup>177</sup> Ratllat: .VM. sous e .D. sous.

Ítem, fon donat compte per los dits diputats que havien estat fora de sa cassa per quitar lo censal del dit n'Arnau Allegre, .IIII. jorns qui a rahon de .VII.<sup>178</sup> sous per cascun jorn fan, .XXVIII. sous.

Ítem, per altres .IIII. jorns que stigué en quitar los .V<sup>M</sup>.D. sous del dit mos-sén Giner Rabaça a la dita rahó, .XXVIII. sous.

Ítem, paga per les reevendes que li feren les persones desús dites, .XI. sous.

Ítem, donaren compte que havien pagat als saigs per sos treballs e salari de fer los manaments que ls manaven fer e per fer vendes e penyores, .XXII. sous.

¶<sup>16v</sup> Ítem, costà paper toschà per a obs de scriure los dits comptes, reebudes e dates, .XVIII. diners.

Enaxí que fon atrobat per just e clar compte que egualades reebudes ab dates, messions e diornals e salaris de contractes haurien més reebut que donat, ço és .CLIIII. sous, .VI. diners.

Enaxí que és ver e cert per evidència del dit compte per los dits deputats donat de les dites reebudes e dates per ells fetes que encara reste e roman en poder<sup>179</sup> dels dits diputats \com de aquells/<sup>180</sup> de present no pot ésser feyt quitament alcú de censal, .CLIIII. sous, .VI. diners.

Ítem, fon proposat en lo dit consell<sup>181</sup> per en Jacme Solà que com a ell en temps passat aempran \e pasturan/ les erbes del termenal del sòl de Terol e per no perdre lo privilegi, franquees e libertats a la dita vila contribuents e habitants en aquella atorgats per lo senyor rey *tunch* existent duch, li fosen estades penyorades e marquades .XXXI. cabeça de bestiar lanar, per ço supplicà al dit honrat consell que'l degués fer pagar de ço que'l dit bestiar per cabeça ere stat taxat. Lo consell acordà que sie vist que fon taxat lo dit bestiar per cabeça e<sup>182</sup> que de la quantitat que muntarà que li sie feyt albarà al síndich.<sup>183</sup>

Ítem, fon proposat per en Johan de la Torre que com a ell sien deguts per la dita vila per rahon de les marques e penyores que a aquell foren fetes de cert nombre de cabeces del seu bestiar per los montadors del sol de Teroll, que muntent a .CCCC.XII. sous segons<sup>184</sup> que per lo honrat en Pasqual Ferrando jurat fon feta relació, per ço supplicà al dit honrat consell que li fos manat fer albarà. Lo consell acordà que li sie feyt albarà de la dita quantitat.<sup>185</sup>

Ítem, fon proposat per en Berenguer Bondia en nom d'en Guillamó Barberà sogre de aquell, que com a aquell fos estat penyorat ¶<sup>17r</sup> e marquat cert nombre de bestiar en lo termenal de Terol per los montadors del dit termenal, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de manar fer albarà al síndich \de

¶<sup>178</sup> Ratllat: *jorns*. ¶<sup>179</sup> Ratllat: *en poder del dit en*. ¶<sup>180</sup> Ratllat: *e dels quals*.

¶<sup>181</sup> Ratllat: *que*. ¶<sup>182</sup> Ratllat: *que li sie*. ¶<sup>183</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>184</sup> Duplicat i ratllat: *segons*. ¶<sup>185</sup> Marge esquerre: *albarà*.

paga/ de ço que li<sup>186</sup> és estat taxat per cabeça lo dit bestiar. Lo consell acordà que li sie feyt albarà semblant que als altres, vist que li sie degut.<sup>187</sup>

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Domingo Barta que com ell hagués comprat un troç de terra axí com a béns d'en Matheu Villarroig gran temps ha, e per aquell dit troç hagués quitat [mitja] lliura e quarta segons que ere stat taxat en lo libre de vàlies, \lo quitament de/ aquella dita mitja lliura e quarta hagués pagada als diputats<sup>188</sup> segons que mostra per carta pública per los deputats a aquell feta de la quantitat que muntava la dita mitja lliura e quarta reebuda per lo discret en Guillem Feliu, notari e scrivà dels dits diputats. Et segons que appar per lo libre de compres e vendes feyt après lo quitament<sup>189</sup> a ell no serien stades \meses en compte de quitament/<sup>190</sup> les dites mitja lliura e quarta ans ha pagades aquelles als peyters qui són estats après que paga lo quitament de aquelles dites mitja lliura e quarta, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de fer-li manar albarà \de paga/ al síndich \del temps que havie pagat aquelles/. Lo consell acordà que sie vist quants anys ha pagada la dita mitja lliura e quarta après que la quitació e que li sie feyt albarà de ço que haurà pagat als peyters.<sup>191</sup> Fon atrobat que havie pagat per .VII. anys qui fan<sup>192</sup> .XXIII. sous, .VI. diners.<sup>193</sup>

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Lorenç Valentí, pessador de les farines, que com a ell sien deguts de son salari<sup>194</sup> de pessar les dites farines sexanta sous de la primera terça qui<sup>195</sup> comença a .VIII. de abril proppassat e finí a .VIII.<sup>196</sup> dies del present mes de agost<sup>197</sup> per un any que plagués al dit honrat consell que li fos feyt albarà. Lo consell acordà que li sie feyt albarà de la dita quantitat.<sup>198</sup>

Ítem, fon proposat per en Guillem Manoller e per en Guillamó Salvat,<sup>199</sup> guardians de la céquia Major de la dita vila, que com a ells los sie deguts sinquant sous de son salari de la primera terça \de mig any ço és a cascun de aquells .XXV./, que plagués al dit honrat consell que ls fos feyt albarà. Lo consell acordà que ls sie feyt albarà de la dita terça.<sup>200</sup>

¶<sup>17v</sup> Ítem, fon proposat per en Domingo Vives, \tunch peyter/, que com ell hagués donat son compte al honrat en Johan de Barbarrosa, tunch síndich, jurat e clavarí en temps pasat de la peyta de .III. sous e .VI. diners per lliura e de la col·lecta de les mealles a rahó de .X. diners per lliura, que plagués al dit honrat consell<sup>201</sup> que si axí ere com ell havie explicat que li fos feta absolució de les dites col·lectes.

¶<sup>186</sup> Ratllat: *sie sma*. ¶<sup>187</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>188</sup> Ratllat: *arree e ell cuy*. ¶<sup>189</sup> Ratllat: *ell e*.

¶<sup>190</sup> Ratllat: *levades de la seua peyta*. ¶<sup>191</sup> Ratllat:

*que sie endreçat al síndich*. ¶<sup>192</sup> Ratllat: *.XXIII.*

*sous, .VI. diners*. ¶<sup>193</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>194</sup> Ratllat: *del*. ¶<sup>195</sup> Ratllat: *fon començà de un*

*any qui*. ¶<sup>196</sup> Ratllat: *de ago*. ¶<sup>197</sup> Ratllat: *de un*.

¶<sup>198</sup> Marge esquerre: *albarà del pes, nota*. ¶<sup>199</sup> Rat-

llat: *que com a ell, a ells*. ¶<sup>200</sup> Marge esquerre: *al-*

*barà guardinas, nota*. ¶<sup>201</sup> Duplicat i ratllat: *consell*.



Et feta la dita proposició per lo dit en Domingo Vives encontinent los dits honrats jurats en presència del dit honrat consell interrogaren lo dit en Johan de Barbarrosa qui present ere en lo dit consell, si'l dit en Domingo Vives havie donat compte de les dite col·lectes, ne si ell se tenie per content d'ell, lo qual dit en Johan de Barbarrosa respòs e dix que'l dit en Domingo Vives li havier donat compte de les dites col·lectes e que's tenie per content de ell. Perquè lo dit honrat consell haüda la dit relació del dit en Johan de Barbarrosa feu absolució e difinició al dit en Domingo Vives de les dites col·lectes e de ço que aquelles muntaven, la qual per mi, Pasqual Bataller, notari e scrivà dels dits honrat consell e jurats, fon reebuda.

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com los honrats diputats volguessen fer reevenda del troç de terra de orts que en Francischo d'Aguillar havie comprada d'ells axí com a béns d'en Anthon Lòppiç per pagar lo quitament que'ls ere e és degut per lo dit n'Anthon Lòppiç per rahon de la peyta de .IIII. sous e .VI. diners per lliura per los seus béns. Et lo dit en Anthon Lòppiç<sup>202</sup> e, o, en Pere Lòppiç axí com a procurador de aquell haje protestat contra los dits deputats e a la dita protestació sie stat satesfeyt e sobre aquella hic sie stat pronunciat contra lo dit n'Anthon. Et per part de la dita vila et de la dita pronunciació sie stada demanada correcció e per los dits honrats diputats denegada la dita correcció. Et del dit denegament de correcció se sie aparellat e lo cars no sie apel·lable, per ço li sie denegada la dita apel·lació. Et enaprés segons que'l honrat en Pasqual Ferrando diu lo dit Pere Lòppiç li ha dit que ell ne vol star a tot ço que'l honrat micer Berthomeu del Mas,<sup>203</sup> advocat de la dita vila, ne dirà, per ço intimaren al dit honrat consell les dites coses proferints-se de ensequir ço que al dit honrat consell plaurà. Lo consell acordà que la dita revenda del dit troç de terra de orts sie feyta e que del preu de aquell se'n face quitament per los dits honrats diputats.

Testimonis: Guillem Feliu et *Petrus Miquel*.

¶<sup>18r</sup> Ítem, fon proposat en lo dit consell per los honrats jurats que com ells haguessen haüda una letra del honrat mossén en Pere d'Artés, mestre racional del senyor rey, en la qual los fahie a saber que dins cert termini en la dita letra expresat hic fos tramessa una persona abta en feyt de comptes e que satesfés alguns duptes que en \Berenguer/<sup>204</sup> Lagostera, hoydor de aquells dits comptes, hic fehie sobre la administració feta per lo discret en Pere Moster, administrador de les rendes del senyor rey, los quals dits duptes en la fi dels dits comptes en lo traslat que trami[...]. Et los quals dits duptes en plener consell e la letra a ells tramessa per mi, Pasqual Bataller<sup>205</sup> scrivà dels dits honrats jurats fon lesta. Et que axí matex li donassen compte dels mil sous de cena que en Pere de Begues, *tunch* batle

¶<sup>202</sup> Ratllat: *pare d'en Pere Lo*.

¶<sup>203</sup> Ratllat: *assesor*. ¶<sup>204</sup> Ratllat: *Ferrer*. ¶<sup>205</sup> Ratllat: *notari*.

reebé dels imposadors per la dita vila, qué són feyts ni en poder de qui són, e lo que a mos<sup>206</sup> a satisfacer als dits comptes<sup>207</sup> se'n portàs cautela qui'ls tenie, ni en poder de qui eren \los dits mil sous de cena/. Et de .CC. et .VI. sous que restaren de un compte, qui'ls té. Per ço notificaren la dita letra al dit honrat consell que y degué provehir com fos perill en la triga per rahon de les penes que'l dit mossén en Pere d'Artés hic ha imposades si al dit dia no hic és tramés lo hom segons dit és, com sich haurien en los dits affers com ells fossen aparellats de ensequir ço que per lo dit honorable consell los serà de consell donat e no als. Lo consell acordà que per ço que'l compte de la administració que havie regida en<sup>208</sup> Per Moster de les rendes del dit senyor rey no fos dilatada ni allongada e que pogués haver sa absolució de la dita administració, que'ls dits mil sous o aytanta quantitat com haje mester lo dit en Pere Moster per rahon de la administració<sup>209</sup> de les dites reendes que aquella manleu del discret en Pasqual Ferrando, notari, e que face a aquell dit en Pasqual aquella carta de deute ab totes aquelles penes, sacraments, hostatges, renunciacions e obligacions de béns que al dit en Pasqual Ferrando plaurà e volrà e ab tot<e>s altres seguretats que's convindran, com de les dites coses a fer lo dit honrat consell li'n done tot poder ||<sup>18v</sup> al dit en Pere Moster,<sup>210</sup> jurat e clavari tot poder e facultat de manlevar la dita quantitat e de obligar tots los béns de la dita universitat e singulars de aquella e de qualsevol de aquells. Et que per donar lo dit compte e satisfacer als dits duptes que y vaje lo dit honrat en Pere Moster com sabie en que roman de finar lo dit seu compte mils que nengú altre de present.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo dit honrat en Pere Moster que com a ell fos estada tramesa una letra exparsa per en Lagostera, hoïdor dels comptes, que degué parlar ab los prohòmens de la dita vila que'l volguessen remunerar dels trebaylls e afanys que havie sofferts e sostenguts en arreglar lo compte dell dit en Pere Moster e per<sup>211</sup> cor ab veritat segons que fon explicat per lo dit en Pere Moster gran affany ne havie haüd lo dit en Lagostera e que bona obra<sup>212</sup> hic havie feta. Et si mester l'avien mils hic treballarie e de \millor/<sup>213</sup> cor que no si no \n'avie/ res, per tal lo dit en Pere intimà al dit consell ço que per lo dit en Lagostera li ere<sup>214</sup> stat scrit per ses lettres per ço que aquell hic provehisque e orden ço que li plaurà com ell<sup>215</sup> e sos companyos sie aparellat de ensequir ço que per aquell los serà manat. Lo consell acordà que sien donats al dit en Lagostera per los trebaylls e afanys que ha sufferts dels dits comptes deu florins d'or per a civada e que de aquells sie feyt albarà al síndich.<sup>216</sup>

¶ <sup>206</sup> Ratllat: *a dar*. ¶ <sup>207</sup> Ratllat: *sens*. ¶ <sup>208</sup> Ratllat: *Pere Domingo*. ¶ <sup>209</sup> Ratllat: *de la dita*. ¶ <sup>210</sup> Ratllat: *de*. ¶ <sup>211</sup> Ratllat: *per la bona obra*.

¶ <sup>212</sup> Ratllat: *li hav*. ¶ <sup>213</sup> Ratllat: *bon*. ¶ <sup>214</sup> Ratllat: *serà*. ¶ <sup>215</sup> Duplicat i ratllat: *e sos*. ¶ <sup>216</sup> Marge esquerre: *albarà de retenció*.

¶<sup>19r</sup> *Die martis, .V<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la dita vila, en Guillem Trullols, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la desús dita vila. Consellers: en Domingo Bataller, Guillamó Palau, Berenguer Guitart, Bernat Bosch, Guillamó Català, Bernat Cabeça, Miquel Marbruscha, Arnau Sala, Berenguer Guitart, Domingo Rodrigo, Ramon Johan, Bernat Pelegri, notari, Ramon Ferrer, Jacme Roig, Salvador Penafell, Bernat Mirales, Arnau de Peralta, Bernat Andreu, Berenguer Sala, Nicholau Squerre, Guillamó Gomar, Pere Ribarroja.

En lo qual dit consell fon proposat per en Apparici Merlo e per Domingo Torres, guardians del terme de la vila de Castelló,<sup>217</sup> per ells e per sos companyons que com a ells fossen deguts cent .XVI. sous de la primera terça qui finí en lo mes de agost proppasat del present any, per ço supplicaren al dit honrat consell que·ls manàs fer albarà al síndich. Lo consell acordà que·ls sie feyt albarà de la dita quantitat de la dita primera terça ab modificació que per lo honrat síndich e clavari sie feta fer<sup>218</sup> crida pública en la plaça de la dita vila que dins cert terme tot hom a qui los dits guardians sie tengut<sup>219</sup> per feyt de esmenes que vingue per pagar-se com lo dit síndich los<sup>220</sup> farà taula.

Ítem, fon proposat per en Guillem Barberà que com ell<sup>221</sup> fos ignorant de la forma e manera per la qual cascun vehí de la vila de Castelló après que per los montadors del termenal de Terol lo y ere penyorat e marquat lo bestiar pasturant e pexent les erbes en lo dit termenal. Et ara hagués entesa e sabuda la dita forma, per ço supplicà al dit honrat consell que pus ell és nomenat en lo nombre dels altres vehins qui lladonchs semblantment foren marcats e hagués feta resposta al síndich semblant que feren los altres, e és aparellat jurar e fer sacrament e donar informació de testimonis si mester serà segons forma dels privilegis, que·ls plàcie de fer-li manar albarà al síndich de ço que li és degut del nombre del bestiar que li prengueren los montadors. Lo<sup>222</sup> consell acordà que sie reebut sacrament del dit en Guillem Barberà del nombre del bestiar e de la valor e reebut lo dit ¶<sup>19v</sup> sacrament que de ço que li sie degut \per la dita vila/<sup>223</sup> servada la taxació feta per lo dit honrat lochtinent de governador<sup>224</sup> sobre lo dit bestiar que li sie feyt albarà.

Ítem, fon proposat per en Johan Barbarrosa en lo dit consell que com<sup>225</sup> ell hagués donat compte de la administració que feta havie axí com a síndich, jurat e clavari de la dita vila en temps passat<sup>226</sup> als elets e diputats per lo dit honrat consell

¶<sup>217</sup> Ratllat: *que com.* ¶<sup>218</sup> Ratllat: *crida per r.* ¶<sup>219</sup> Ratllat: *que.*

¶<sup>220</sup> Ratllat: *li.* ¶<sup>221</sup> Ratllat: *no.* ¶<sup>222</sup> Marge esquerre: *albarà.*

¶<sup>223</sup> Ratllat: *que li sie feyt albarà.* ¶<sup>224</sup> Ratllat: *que li.* ¶<sup>225</sup> Ratllat: *los.* ¶<sup>226</sup> Ratllat: *et hay.*

a hoir lo su compte e [...] mostrat a aquells totes les cauteles, axí de dates com de reebudes, e aquell dit compte no li volguessen finir ans lo passaven per noves de dia en dia, per ço supplicà al dit honrat consell que fos llur bonea<sup>227</sup> e li plagués de fer-li fer finir lo seu compte com ell ere apparellat si alguna cosa havie a tornar de restituhir ho decontinent, e que si la vila li havie a tornar que lo y resituhís semblantment, en altra manera greu que li serie, dix, que haurie recors al senyor rey. Lo consell acordà que de feyt que'l honrat en Pere Moster, síndich sie vengut a la dita vila que'l justícia si request ne serà, forç e constrengue lo dit síndich<sup>228</sup> e als altres elets e diputats a hoir lo dit compte \ab manaments penals/ en manera que sie vist si lo dit en Johan ha a tornar o a cobrar e que li sie feta justícia.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats que com a ells sie estada tramessa una letra per part del noble en Roger de Muncada, portantveus de governador en lo regne de València, en la qual los mane que vista la present letra tramessen .I. hom de la dita universitat per explicar a la universitat del que per lo dit noble mossén en Roger serie informat. Et la qual dita letra en presència del dit honrat consell fon lesta. Et lesta aquella, requeriren al dit honrat consell que eligís un hom qui anàs a la ciutat de València per misatger segons sèrie de la dita letra, e per fer ço que en aquella dita letra ere contengut. Lo consell, hoyda la dita proposició per los dits honrats jurats feta, eligí per misatger per qui anàs al dit noble mossén en Roger, ço és, lo discret en Pasqual Ferrando, notari, al qual manaren que decontinent sich degués partir.

¶<sup>20r</sup> Ítem, fon proposat en lo dit consell per los honrats jurats que com alguns pescadors trahents en lo terme de la dita vila no portassen a la dita vila tot lo peix que trahien sinó un covenant fort chich e venien l'altre peix a revenedors<sup>229</sup> e aquells dites revenedors se'n portassen lo dit peix que compraven<sup>230</sup> fora la dita vila per la qual rahó la dita vila no podie ésser basta de peix, per ço supplicaren al dit honrat consell que hic degués fer stabliment alcú<sup>231</sup> contra los dits pescadors en manera que no gossassen vendre lo peix a revenedors si dochs los dits revenedors no'l portaven<sup>232</sup> a vendre a la dita vila e açò sots certa pena majorment pus los dits pescadors podien vendre a bon for los dits pexos.

L'onrat<sup>233</sup> consell de la vila de Castelló per profit e utilitat de la cosa pública, stablí e ordenà que nengun pescador qui trasque<sup>234</sup> peix en lo terme de la dita vila no \gos ni presumesque/<sup>235</sup> vendre lo peix que traurà dins lo desús dit terme a la mar ne en altre loch del damunt dit terme a revenedor o revenedors sots pena de .LX. sous partidors en aquesta forma, ço és lo terç al senyor rey, lo terç a la

¶<sup>227</sup> Ratllat: *que li*. ¶<sup>228</sup> Ratllat: *ab manaments penals*. ¶<sup>229</sup> Ratllat: *fora la dita vila*. ¶<sup>230</sup> Ratllat: *fora e no pogués*. ¶<sup>231</sup> Ratllat: *sobre lo dit peix*.

¶<sup>232</sup> Ratllat: *a re*. ¶<sup>233</sup> Marge esquerra: *stabliment*. ¶<sup>234</sup> Ratllat: *lo*. ¶<sup>235</sup> Ratllat: *sie tan ossat ne de vendre aquell peix que traurà, vendre*.

vila e lo terç al acusador. Relevats e exceptats aquells revenedor o revenedors qui compraran lo dit peix e portaran aquell a vendre a la \pescateria/<sup>236</sup> de la dita vila, los quals en la pena del present establiment no vol lo dit consell que encorreguen, servant emperò la forma e manera desús dita.

*Die veneris, .XXII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Fon feta la letra certificatòria infrasegüent:

Al molt honorable e molt savi mossén en Pere d'Artés, cavaller e conseller del molt alt senyor rey e mestre racional de la sua cort, de nós los jurats de la vila de Castelló, salut ab aquella honor e reverència que's pertany. Com en lo compte a vós donat e retut per part de la universitat de la dita vila de les dues ¶<sup>20v</sup> annades de les rendes del dit senyor rey regides e administrades per en Pere Moster, les quals finiren en lo mes de deembre proppassat, sien stats feyts duptes al dit compte, lo primer que'l dit en Pere Moster, administrador o regidor de les dites rendes e drets, *tunch* haurie donat compte de reebuda del censal en diners e de certs blats que cascun any fan de cens al dit senyor rey de una annada, per què ab la present vos certificam que'l dit en Pere Moster *tunch* reebé lo dit censal e blats de una annada com l'altra annada, la qual devie ésser collida en la festa de Nadal proppassat, haje collit e reebut lo discret en Pasqual Ferrando, regidor e administrador après [or]denat per lo consell. Et de aquell censal e blats darà compte e rahó de la dita col·lecta e reebuda del dit censal de diners e blats e del arrendament de blat del molí soterrani, lo qual lo dit en Pere Moster havie arrendat en son temps a dos anys. Encara sie estat per vós dit mestre racional posat en dupte que sie donada rahó de aquelles *duo milia* .C.XIX. sous, .V. diners, mealla, los quals del dit compte de les dites dues annades egualades reebudes ab dates serien més les dites reebudes que les dates qui habia reebuts los dits .II<sup>m</sup>.C.XIX. sous, .V. diners, mealla o en poder de qui ere, per què ab la present certificam que la dita quantitat ha reebuda del dit en Pere Moster lo dit en Pasqual Ferrando, qui après de aquell dit en Pere Moster és regidor e administrador de les dites rendes, e aquella quantitat té en son poder, la qual reebé del dit en Pere Moster en dues pagues o solucions, la una paga fon de .DCCCC.XIII. sous mealla. Et l'altra paga de mil .CCVI. sous<sup>237</sup> .V. diners, de la qual resta lo dit en Pasqual feu àpocha al dit en Pere Moster e cautela, com de la solució dels dits .DCCCC.XIII. sous mealla ja hagués feta cautela de reebuda al dit en Pere en la absolució del compte per en Pere Moster donat als jurats e consell de la administració de les dites reendes. En testimoni de les quals coses fem-vos la present certificació ab lo sagell del nostre officii sagellada.

*Datum Castilione, die .XXII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

¶<sup>236</sup> Ratllat: dita plaça. ¶<sup>237</sup> Ratllat: .VI. diners.

Dilluns a .XXV. de setembre any .XC. hun, l'onrat en Guillem de Ripoll, notari, jurà per lochtinent de jurat del honrat en Guillem Trullols, jurat, en poder del honrat en Guillem Miró, batlle de la vila de Castelló.

Testimonis: Pere Miquel e Pasqual de la Espasa.

¶<sup>21r</sup> *Die iovis, .XXVIII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la desús dita vila. En Pasqual Ferrando, en Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats. Berenguer Miró, Pere Muntanyà, Bernat Andreu, Berenguer Gillabert, Miquel Marbruscha, Arnau Sala, Guillamó Palau, Berthomeu Giner, Berthomeu Pèriç, Bernat Mirales, Bernat Bosch, Guillamó Català, Salvador Penafell, Ramon Ferrer, Bernat Pelegrí, Gue-rau Canet, Guillamó Gomar, Pasqual Franch, Lorenç Tauhenga, Pere Strader, maestre Domingo Rodrigo, Nicholau Squerre, consellers.

En lo qual dit consell fon proposat per n'Alleot de Lach, maestre de gramàtica, que com a ell fossen deguts de la darrera paga del primer any ja finit per la dita vila<sup>238</sup> per legir gramàtica e lògica en la dita vila, del salari a aquell promès donar per cascun any per la dita vila, cent sous, per ço supplicà al dit honrat consell que de aquells li manàs fer albarà de paga. Lo<sup>239</sup> consell acordà que li sie feyt albarà dels dits cent sous.

Ítem, fon proposat per en Ramon Miquel que com la villa se prengües de la sua terra<sup>240</sup> ultra les fites que y eren posades, que plagués al dit consell que aquella terra li degués comprar per ço que no'n vingués en desgrat ab aquells qui la se'n portaven. Lo consell acordà que la dita terra sie fitada e enaprés feta crida pública per la dita vila e per los lochs acustumats.

Ítem, fon proposat per aquell matex en nom d'en Miquel Giner, qui ere exit de catiu e ere natural de ací, que li plagués de fer alcuna gràcia en adjutori del seu rescat.

Ítem, fon proposat per n'Arnau Agramunt que com ell hagués acaptat per un any e pus a la obra de la dita vila e hagués plegat per lo dit temps la quantitat<sup>241</sup> de diners que ere en una bossa que portà denant lo dit honrat consell, e aquella fos aparellat de delliurar<sup>242</sup> al dit honrat consell, per ço supplicà lo dit honrat consell quey fos elet altre home qui acaptàs a la dita obra. Lo consell acordà que'l dit n'Arnau Agramunt don e delliure la quantitat que té en son poder de la dita

¶<sup>238</sup> Ratllat: *per tenir, regir.* ¶<sup>239</sup> Marge esquerre: *albarà.* ¶<sup>240</sup> Ratllat: *per.*

¶<sup>241</sup> Ratllat: *que er.* ¶<sup>242</sup> Ratllat: *aquell que'l consell.*

obra a·n Ramon Ferrer, lo qual per lo dit honrat consell és estat assignat que acapte a la dita obra.

Ítem, fon proposat per en Pasqual Franch que com a la bonea del dit honrat consell hagués plagut ell haver regit per .I. any l'offici de la mustaçafia e durant lo dit temps hagués preses dels terces de la dita [mustaçafia] tro en quantitat de .XXII. sous, e de aquells hagués fets fer <sup>¶21v</sup> fer<sup>243</sup> landes per a la pescateria, per ço supplicà al dit honrat consell que dels dits terços que pertanyen e són de la dita vila que són en son poder li plagués fer gràcia segons que als altres mustaçafs fehien. Lo consell acordà que li sie feta gràcia dels dits terces.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo religiós frare Pere Ponç, lector de sent Agostí, que com per honor de la dita vila ell entenés romanir en lo dit monestir jatsie que en altra vila a aquell fessen majors avantatges, emperò que quant ere en lo loch que estaven ara de present, que no y entenie romanir com açò<sup>244</sup> fos verdaderament sinó *quod* en loch de pressó, hoc encara que en aquell dit monestir sich eren fetes morts, e que entenie que Déu les permetie de fer, per ço que aquell dit monestir fos mudat en altre loch. Per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués donar e assignar loch on pogués ésser construït lo dit monestir, com ell entenés haver gràcia e licència del senyor rey, ho allí on<sup>245</sup> ja ere estat construït e dedicat fora los murs, ho en l'alberch hon està n'Oller, asaunador, prenén<sup>246</sup> l'alberch d'en Libià. Et que de açò hagués llur resposta com ja sich fore partit si no sperant la dita resposta, per ço \que/<sup>247</sup> pogués notificar al provincial com tinguessen capítol per manera que fahent ço que desús ell vos provehirie de .III. o de altres frares millors e pus abtes de mi, jatsie la mia insuficiència sie fort pocha. Lo consell<sup>248</sup> elegí les persones sigüents que anassen veure los dits lochs ensemps ab lo dit frare Ponç, e vistes aquelles que·n fessen relació al dit honrat consell per ço que y pogués mils ésser acordat e \fer/<sup>249</sup> la resposta que sich meresqués, les quals persones elets són *ut sequitur*, primerament en Berenguer Miró, en Bernat Pelegrí, Pasqual Franch, Lorenç Tauhenga, Guerau Canet, Bernat Andreu, Ramon Ferrer e n'Arnau Sala.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Casanoves per si e per los altres qui anaren<sup>250</sup> de manament del justícia e dels jurats ab dos laüts ab lo senyor duch per descobrir les mars<sup>251</sup> a aquell dit senyor qui anave en una galiota per mar, que com ell e sos companyons haguessen navegat tro a la ciutat de Tortosa ab lo dit senyor duch e la dita vila los hagués promés pagar, que plagués al dit honrat consell de pagar-los de sos trebaylls e afanys. Lo consell acordà que·ls hòmens dels dits dos laüts sien pagats de la anada tro a Pa- <sup>¶22r</sup> níscola e de la tornada tro que són

¶<sup>243</sup> Duplicat. ¶<sup>244</sup> Ratllat: *per*. ¶<sup>245</sup> Ratllat: ¶<sup>248</sup> Ratllat: *acordà que*. ¶<sup>249</sup> Ratllat: *feta estave*. ¶<sup>246</sup> Ratllat: *ll*. ¶<sup>247</sup> Ratllat: *que li*. ¶<sup>250</sup> Ratllat: *per la v*. ¶<sup>251</sup> Ratllat: *per temor*.

estats ací. Et ço que·ls serà taxat per los jurats<sup>252</sup> e que de allò los sie feyt albarà al síndich. Foren taxats per los dits honrats jurats de volentat del dit consell, ço és als .VI. hòmens que anaren ab lo<sup>253</sup> laüt d'en Pasqual del Mas, cinquanta e cinch sous, e als .III. hòmens qui anaren ab lo laut d'en Domingo Belsa, trenta-huyt sous e .VI. diners.<sup>254</sup>

Ítem, fon proposat per en Linyà que com la villa li fes pagar .I. lliura per la terra que té lo fill d'en (en blanc) del qual són pare ere stat tudor, e ell no tingués en la dita villa sinó les casetes en que stà, per ço supplicà al dit honrat consell que li fes justícia. Lo consell acordà que sie vist per los jurats e que li sie feta justícia.

Ítem, fon proposat per en Joha Barbarrosa que com diverses vegades haguessen regonegut lo seu compte de la claveria e sindicat del temps que ere estat síndich, de ço que havie reebut e pagat per la dita vila. Et ara ultimament fos estat aclarit ço que havie a cobrar de la dita vila, per ço supplicà al dit honrat consell que, haüda relació dels jurats qui han hoyt lo dit seu compte de la quantitat que faran relació que la vila<sup>255</sup> li deurà, que li plagués fer albarà \e que li fos feta a par absolució e diffinició/. En lo qual dit consell l'onrat en Pasqual Ferrando, jurat, feu relació que'l dit en Johan Barbarrosa havie a cobrar de la dita vila per ço com serie stat atrobat que haurie més despés<sup>256</sup> per la dita vila que reebut, mil huyt-cents .LXXXV. sous, .II. diners mealla. Per què lo dit honrat consell,<sup>257</sup> hoyda la dita relació, acordà que li fos feyt albarà de la dita quantitat.

Ítem, fon proposat per en Bernat Bosch que com ell hagués entés que del açut s'ere trenquat bon troç e feyt bon portell en manera que per la céquia no venie aygua. Et per la dita rahó hic hagués tramés en Guillamó Manoller qui veés si ere ver ço que li ere stat dit. Et lo dit en Guillamó, retornat, dix que gran portell sich ere feyt en lo dit açut en manera que si no's adobave que no vendrie gens de aygua per la dita céquia. Lo consell acordà que'l<sup>258</sup> dit açut sie adobat al pus cost que pusche en manera que la vila haje aygua la qual ha de gran necessitat per sembrar e per les venemes.

¶<sup>22v</sup> Et com segons forma de furs e privilegis del regne de València sie provehit e ordenat que cascun any axí com ere ordenat elegir mustaçaf en lo dita del benaventurat sent Miquel arcàngell en la ciutat de València e viles del dit regne, la dita elecció és mudada e ordenada fer la vespra del benaventurat sent Miquel. Et com lo present dia de huy que és dijous sie vespre de la festa del benaventurat sent Miquel, per tal lo dit honrat consell enantà a fer elecció del officii de mustaçafia qui en l'any esdevenidor regisque lo dit officii, segons orde dels dits furs e privilegis.

¶<sup>252</sup> Ratllat: *e de aquell dit*. ¶<sup>253</sup> Ratllat: *hun. deurà que*. ¶<sup>256</sup> Ratllat: *que donat*. ¶<sup>257</sup> Ratllat: ¶<sup>254</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>255</sup> Ratllat: *me ha*. ¶<sup>258</sup> Ratllat: *al ups (error per pus) cost que*.



Et fon rebut ans e primerament de tots los consellers sobredits sacrament per les scrivà del honrat consell e jurats.<sup>259</sup> Enaxí que feta la elecció sobredita foren atrobats de més veus en Pere de Reus, Bernat Cabeça, Arnau Sala, Bernat de Belda, Bernat Miralles e Domingo Cestret, los noms dels quals per si e de separadament foren meses e interluses en sis redollins de cera vermella, los quals dits redollins tots ensemps en presència dels dits consellers foren meses en un bací d'aygua per lo honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila. Et dels quals dits redollins foren preses .III. redollins per lo fill de n'Arnau Roselló, de pocha edat, e donats per aquell. Et liurats al dit honrat batlle en les mans de aquell. Et uberts per aquell, lo dit honrat batlle nomenà e donà al dit honrat consell per mustaçaf de la dita vila en l'any esdevenidor, ço és, n'Arnau Sala, vehín de la dita vila.

*Die mercurii, .XVIII<sup>a</sup>. octobris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la desús dita vila. En Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Guillem Trullols e en Bernat Mut, jurats. Maestre Domingo Rodrigo, en Guillem Ripoll, Bernat Pelegrí, Berenguer Miró, Romeu Bonet, Ramon Johan, Berthomeu Bosch, Arnau Sala, Berenguer Guillabert, Guillem Johan, Jona d'Alçamora, Miquel Gascó, Pere Muntanyà, Bernat Cavaller, Bernat Cabeça, Miquel Marbruscha, Guillemó Català, Guillamó Gomar, Berenguer Guitard, Jacme Roig, Guerau Canet, consellers.<sup>260</sup>

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats en Pere Miquel e en Guillem Trullols, diputats a reebre lo quitament de .XXX. sous per lliura, dients que segons forma del privilegi e carta del dit ||<sup>23r</sup> quitament, ells fossen tenguts donar compte e rahó al .XXII. dies dels dos meses segons que en la dita carta és contengut per vigor del sacrament e homenatge per ells feyt, prestat e donat, per ço dixeren que volien donar<sup>261</sup> compte e rahó de les reebudes que havien fetes del .XXII. dia del mes de agost pus proppasat tro al present dia \de huy/, que's comptava .XVIII. dies de octubre, lo qual dit compte los dits honrats diputats en presència del dit honrat consell donaren, e fon atrobat que aquells havien reebudes del dit temps ençà tro al present dia de huy, ço és<sup>262</sup> mil .CXXV. sous, .IX. diners. los quals<sup>263</sup> com no se'n pogués fer quitament romangueren en poder del dit honrat en Pere Miquel mil .CXXV. sous, .IX. diners.

Ítem, fon proposat per lo honrat en Guillem Miró, batlle de la vila de Castelló, que com ell hagués entés que alguns entenien impetrar del senyor rey letra

¶ <sup>259</sup> Ratllat: *de fer. Et feta.* ¶ <sup>260</sup> Sobre cada un dels noms, un quadrat.

¶ <sup>261</sup> Duplicat: *donar.* ¶ <sup>262</sup> Ratllat: *mig.* ¶ <sup>263</sup> Ratllat: *no.*

o carta que poguessen ésser justícia de la dita vila, per ço notificà e intimà al dit honrat consell que y degué fer alguna provissió<sup>264</sup> contra aquells qui volien haver o impetrar les dites carta o letra pus que j'aviem per ordenació de furs e privilegiis com la<sup>265</sup> ordinació de justícia cascun any fahedora se devie fer e que puix ell havié jurat servir e tenir furs e privilegiis que aquells entenie tenir e servir, e que si alguna carta o letra del dit senyor rey per algun de la vila li<sup>266</sup> serie presentada, que no la obehirie parlant ab humil reverència del dit senyor, sinó que farie e servarie ço que per furs e privilegiis del regne de València ere tengut tenir e servir, la qual proposició requès que fos per mi, dit notari e scrivà, escrita en lo present libre de consell. Lo consell respòs a la dita proposició que com ell de present no sabés ni entenés que alcú presumís de impetrar la dita letra de ésser en lo officii de justícia, e encara no fos lo temps de fer la<sup>267</sup> elecció, que si en lo dit temps \o abans/ podie ésser sabut que alcú hagués impetrada semblant letra que prestament lo dit consell scriurie al dit senyor rey que plagués a la sua altea que degué revocar la dita letra com fos contra furs e privilegiis del dit regne, e en cars que'l dit senyor rey no la volgués revocar, que y provehrien segons que per fur e rahó atrobarien ésser fahedor, e procehirien semblantment contra lo impetrant en manera que altres volents semblants letres impetrar hic prenguessen eximpli.

Ítem, fon proposat per en Pere Miquel que com la<sup>268</sup> parròquia \en la qual ell habitave e stave/ hagués a rebre los decorriments de les més aygües que cahien en la dita vila, que no <sup>||</sup><sup>23v</sup> les altres. Et per les aygües que entraven lo vayll de la dita villa per les boteres les torres de la dita parròquia leument se poguessen des-trovar e descalçar, per tal intimà e notificà al dit honrat consell ans del dan donador, que y degué fer alguna bona provissió en les dites coses en manera que les boteres fossen stretes per manera que solament poguessen per aquelles discórrer les aygües que sich deven discórrer, e que per aquelles alguna persona no'n pogués passar, e les fonaments de les dites torres fossen perservats e conservats. En altra manera protesta que no fos imputat a la dita parròquia. Lo consell acordà que les dites boteres sien stretes en manera que solament ne pusche passar<sup>269</sup> una filla de aygua, e no persona alguna. E que allí hon han romput sie adobat o feyt adobar per lo síndich<sup>270</sup> e que sie regonegudes les torres e<sup>271</sup> que hic proveïssen en manera que les dites torres no puschen venir a menys per los descalçaments que fa la dita aygua que entre en lo vayll.

Ítem, fon proposat per lo honrat n'Arnau Sala, mustaçaf en l'any present de la dita vila, que com<sup>272</sup> a Déu e al dit honrat consell hagués plagut ell regir lo officii de mustaçafia, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués segons que

¶ <sup>264</sup> Ratllat: *com per ço e.* ¶ <sup>265</sup> Ratllat: *dita.* ¶ <sup>266</sup> Ratllat: *ere.* ¶ <sup>267</sup> Ratllat: *dita.* ¶ <sup>268</sup> Ratllat: *sua.* ¶ <sup>269</sup> Ratllat: *l'aygua.* ¶ <sup>270</sup> Ratllat: *en manera.* ¶ <sup>271</sup> Ratllat: *sich.* ¶ <sup>272</sup> Ratllat: *al dit honrat consell.*

ere acostumat de donar a aquell licència que pogués fer gràcia o gràcies aquella o aquelles que a ell ben vist fos. Lo consell donà licència al dit mus<ta>çaff que puxe fer gràcia o gràcies segons que ben vist li serà.

Ítem, lo dit honrat consell eligí per administrador e regidor del spital de la dita vila, ço és, en Berthomeu Fonoll, vehín de la dita vila.

Ítem, fon proposat en lo dit honrat consell per lo discret en Ramon Johan, notari, en nom de la dona na Rosellona, muler ça enrere d'en Arnau Rosselló, defunct, que com ella no tingués lo bestiar que ere en lo libre de vàlies scrit, ni alcun moble ans de aquell cascun any havie pagades les meales com hagues guitat aquell, per ço supplicà al dit honrat consell que·l dit bestiar li sie levat del<sup>273</sup> nombre de les liures de la sua peyta. Lo consell acordà que pus la dita dona ha quitat lo dit bestiar e no té aquell, que li sie tolt e levat de la sua peyta.

¶<sup>24r</sup> Ítem, fon proposat per en Johan Barbarrosa que pus a Déu havie plagut que ell havie donat son bon compte de la administració que havie feta en loch de la dita vila del temps que<sup>274</sup> ere estat clavari e síndich de la desús dita<sup>275</sup> segons que al dit honrat consell ere cert, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués fer dues coses, la primera que li fos feta sa absolució e diffinició; la segona que de la quantitat que havie albarà de manament,<sup>276</sup> la qual la dita vila li devie, que li fos pagada ans que·n fes requesta al lochtinent de governador, o que·n fes cessió alcun hom de València e de açò li farie gran plaer.<sup>277</sup> Et axí matex que alcunes vendes que li eren stades donades en paga<sup>278</sup> com de aquelles possehions no·n pogués haver diners, e ere apparellat aquelles notificar al dit honrat consell que de la quantitat que muntaran les dites vendes que li sie manat fer albarà. Lo consell acordà que pues lo dit en Johan de Barbarrosa havie donat son compte que li fos feta absolució e finició, la qual per mi, Pasqual Bataller, notari fonch reebuda en lo present dia de huy.

Ítem, semblantment lo dit honrat consell, haüda relació del discret en Ramon Johan, síndich en l'any pus proppasat,<sup>279</sup> que en Berenguer Miró li havie donat compte e rahó de la peyta de .IIII. sous e .VI. diners per lliura, e de la col·lecta de les meales a rahó de .XII. diners per lliura, feu al dit en Berenguer Miró, peyter en l'any proppasat, absolució e diffinició.

*Testes: discretus Raymundus de Pauls, notarius, et Iacobus Villamanya, cerdo, vicini ville Castilionis.*

Ítem, lo honrat consell ordenà sobre la proposició feta per los honrats jurats sobre lo adobament del camí del Coyll de la Garrofera, que aquell sie adobat per

¶<sup>273</sup> Ratllat: nob. ¶<sup>274</sup> Ratllat: fonch. ¶<sup>275</sup> Ratllat: vila que. ¶<sup>276</sup> Ratllat: que·l. ¶<sup>277</sup> Ratllat: Lo consell acordà que pues lo dit en. ¶<sup>278</sup> Ratllat: per lo consell. ¶<sup>279</sup> Ratllat: que·l.

lo síndich e clavari<sup>280</sup> encontinent que haje ben plogut es puxe ben cavar lo dit camí lla hon mester serà.

Dilluns,<sup>281</sup> a .III. de deembre *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau \comú/ de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, \saig e/ crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia ||<sup>24v</sup> de la vila de Castelló. Pere Moster, Pasqual Ferrando, Bernat Mut e en Guillem de Ripoll, lochtinent del honrat en Guillem Trullols, jurats. Consellers: Berenguer Miró, Berenguer Gillabert, Arnau Sala, Pere Pintor, Berenguer Guitart, Bernat Cabeça, en Guillem Johan, Pere Strader, Nicholau Squerre, Domingo Bataller, Berthomeu Pèriç, Bernat Bosch, Berthomeu Bosch, Ramon de Tous, Salvador Penafell, Berthomeu Giner, Pere<sup>282</sup> Muntanyà, Bernat Ribalta, Bernat Cavaller, Lorenç Tauhenga e maestre Domingo Rodrigo, Miquel Marbruscha, Bernat Pelegrí, Arnau de Peralta.

En lo qual dit consell fonch proposat per lo honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la vila de Castelló, que com ell hagués bestreytes e pagades en profit e utilitat de la dita vila a diverses persones moltes e grans quantitats de diners e de aquelles no hagués albarans \però que n'havie/<sup>283</sup> feyt de manament del dit honrat <consell>, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de manar-li fer los<sup>284</sup> dits albarans per ço com de diverses quantitats que ell havie pagades volgués fes<sup>285</sup> diverses albarans.<sup>286</sup> Et les quals quantitats per menut eren scrites en dues cèdules de paper les quals al dit honrat consell exhibuí e en lo libre de la sua claveria per mà pròpria del scrivà dels dits honrats jurats e consell. Lo consell acordà que li sien feyts los dits albarans de les quantitats per lo dit síndich bestretes e pagades, e manà fer aquelles.<sup>287</sup>

Ítem, fon proposat per lo honrat n'Arnau<sup>288</sup> Sala, mustaçaff en lo present any, que com los pescadors de la dita vila<sup>289</sup> no portassen sinó un cove de peix a la dita vila, e lo altre venesen a mercadés, e de aquell havien tant com de dos covens venent a vull, e lo peix que no's devie vendre almenys sinó a dos diners la lliura se venia a .VIII. diners la lliura e més, e que ere gran dan de la cosa pública, per ço supplicà al dit honrat consell que y degués provehir e fer per manera que'l peix se venés a pes, e cascú haurie son dret si entenie que vendre a pes fos pus profitós que vendre a vull, almenys en lo temps del Carnal.<sup>290</sup> \L'onrat consell/ stablí

¶ <sup>280</sup> Ratllat: *de la dita*. ¶ <sup>281</sup> Ratllat: *a .XIII.*

¶ <sup>282</sup> Ratllat: *Jacme*. ¶ <sup>283</sup> Ratllat: *jatsie que n' hagués*. ¶ <sup>284</sup> Ratllat: *albarans*. ¶ <sup>285</sup> Possiblement, per: *fer*. ¶ <sup>286</sup> Ratllat: *lo consell acor-*

*dà*. ¶ <sup>287</sup> Marge esquerre: *albarà del síndich*.

¶ <sup>288</sup> Ratllat: *Sasa*. ¶ <sup>289</sup> Ratllat: *per ço que de*.

¶ <sup>290</sup> Marge esquerre: *statutum*. Ratllat: *lo consell acordà e ordenà*.

e ordenà \sobre lo feyt del peix de vendre a vull/ segons que és escrit en lo libre ¶<sup>25r</sup> del dit mustaçaff, en lo present dia de huy de mà pròpria d'en Pasqual Bata-ller, notari e scrivà dels dits honrats jurats, que la ordenació ja feta per aquell dit consell en temps passat sobre lo fors dels pexos a .XXVI. de abril del any .M.CCC. LXX. quatre, del temps del Carnal, sie servada aytant com al dit consell plaurà \e no pus/. Et que l'establiment e ordenació del peix ja feta *prima die febroarii* en lo present any, e altres, sien servades salvu que los dits peixes se venen e hajen a vendre a pes, e no a vull, dins lo dit temps de Carnal.

Ítem, fon proposat per los dits<sup>291</sup> honrats jurats que com a ells e a llurs companys fossen stades fetes moltes clamors dels corredors qui lla on ells se volien<sup>292</sup> feyen vendre vi, e que no anaven sinó en loch cert, e que alguns vehins e naturals de la dita vila li havien dit que serien corredors de bon grat. Et que hostaler ni aquell qui té taverna de vi per a revendre no devie ésser admés en l'officiu de corredor. Per tal los dits honrats jurats intimaren e notificaren les dites coses al dit honrat consell per ço que y fes aquella provesió que volgués. Lo consell acordà que a present sien remoguts del dit oficiu de corredoria solament los hostallés e tavernés, en lo altres que sien feta inquisició segons forma de les ordinacions antig<u>es contra los altres corredors, e si atrobà aquells haver comés alguna frau, o feta alguna collusió, o ésser venguts contra forma e tenor de les dites ordinacions antigues, que leu la pena de .LX. sous de aquells, e ultra açò<sup>293</sup> que sien privats del oficiu de corredoria per a tots temps. Et manà lo dit honrat consell que'l present establiment e dejús scrit fos scrit e notat en lo libre del mustaçaf, e fernet per lo batlle, e publicat per veu de trompeta per la plaça de la dita vila, lo qual és segons que's segueix:

Lo honrat consell de la vila de Castelló, per profit e utilitat de la cosa pública,<sup>294</sup> establí e ordenà que<sup>295</sup> \los/ hostallers ni taverners de la vila no ussen \ni sien tam osats que gossen usar/ de oficiu \públich/ de corredoria sots pena de .LX. sous \per cascuna vegada que'n usaran de cap/ donadors e partidors ço és lo terç al senyor rey, lo terç al comú de la dita vila, et lo terç al acusador, e ultra açò<sup>296</sup> per lo dit honrat consell per vigor del present establiment \revoque los establiments/<sup>297</sup> per lo dit honrat consell feyts e ordenats que <ho>stalés o tavernés poguessen ésser corredors.<sup>298</sup>

¶<sup>25v</sup> Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com a ells sie donat a entendre que alguns<sup>299</sup> vehins de la dita vila per ço que hajen lo justiciat e que sien justícies en l'any sdevenidor hajen impetrades o fetes impetrar letra o letres del

¶<sup>291</sup> Ratllat: *mustaçaf*. ¶<sup>292</sup> Ratllat: *ven*. ¶<sup>293</sup> Ratllat: *temps del dit oficiu com*. ¶<sup>297</sup> Ratllat: *prive aquells e que'ls priva*. ¶<sup>294</sup> Ratllat: *e per evitar frau e co*. *remou aquells del oficiu de corredoria per tots temps*. ¶<sup>295</sup> Ratllat: *tot*. ¶<sup>296</sup> Ratllat: *sien privats per tots*. ¶<sup>298</sup> Marge esquerre: *statutum*. ¶<sup>299</sup> Ratllat: *de la vila*.

senyor rey. Et de aço deje ésser feta alcuna ordenació o stabliment per lo dit honrat consell contra aquells qui semblants letres hauran impetrades del dit senyor, majorment com aquelles, parlant ab<sup>300</sup> subjectiva reverència del dit senyor, sien expresament contra fur, per ço notificaren \al dit honrat consell/ llo que·ls ere estat donat a entendre. Et que y provehís per aquella forma que li plagués com ells eren apparellats de ensequir ço que per lo dit honrat consell<sup>301</sup> hic serà provehit e ordenat. Lo consell acordà que sie feyt stabliment<sup>302</sup> contra aquells qui semblants letres han impetrades o de aquí avant impetraran \si de fur pot procehir/<sup>303</sup> que en lo dit officii \de justiciat/ per null temps no puxen ésser elets<sup>304</sup> ni ésser en aquell, lo qual stabliment sie feyt \per los dits honrats jurats e vist e regonegut per lo/<sup>305</sup> honrat micer Berthomeu del Mas, advocat de la dita vila, per ço que sie feyt per tal forma que per esdevenidor alcun dan a la dita vila no pogués esdevenir.<sup>306</sup>

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats e síndich que com per en Pere Strader e en Berenguer Miró, peytés de .IIII. sous, .VI. diners per lliura e de la col·lecta de les meales, los haguesen protestat ab scriptura dients que·ls fos donat compliment de liures ab què poguessen pagar los deutes dels censals que·ls eren estats donats, com les liures de la peyta dels dits .IIII. sous e .VI. diners e de la col·lecta, haüd sguard a·çò que havien a donar cascun mes de la dita col·lecta de meales al síndich, e que les gents se volien quitar e que bonament no restaven mil lliures peyteres<sup>307</sup> e que los deutes que·ls eren donats a pagar pujaven a summa e quantitat de dehuyt mília sous, levat lo salari de aquells e les reebudes, ab la dita col·lecta pujaven a .XI. o .XII<sup>M</sup>. sous, segons que en la dita protestació e scriptura és contengut, als que fos imputat a la dita vila si penes s'i acussaven per a la qual dita protestació se retinguen acord, per ço notificaren la dita protestació al dit honrat consell que y provehís per aquella forma e manera que volgués. Lo consell acordà que fos feta resposta a la dita protestació per los dits <sup>||</sup><sup>26r</sup> honrats jurats en aquella manera que fer se degués, ni's pertangués.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per los dits honrats jurats que com la torre la qual havie feta fer la vila fos cayguda e derrocada e stigue fort dolentament, e uns dien que és culpa del mestre \qui la féu/, altres que és culpa d'en Bernat Maurell, manobrer de aquella, per ço que si ell la hagués feta cubrir e fetes fer canals que no fore cayguda. Per ço los dits honrats jurats notificaren e intimaren les dites coses al dit honrat consell e que<sup>308</sup> ço que provehirie eren apparellats de ensequir. Lo consell acordà que fos vist lo compte del dit en Bernat Maurell, manobrer desús dit.

¶ <sup>300</sup> Ratllat: *reveren.* ¶ <sup>301</sup> Ratllat: *bo.* ¶ <sup>302</sup> Ratllat: *lo qual.* ¶ <sup>303</sup> Ratllat: *que sien privats del dit officii de justiciat enaxí.* ¶ <sup>304</sup> Ratllat: *per ço.*

¶ <sup>305</sup> Ratllat: *ab e de consell del.* ¶ <sup>306</sup> Ratllat: *Et que·l dit stabliment que serà ordenat per los discrets en Pere.* ¶ <sup>307</sup> Ratllat: *en altra.* ¶ <sup>308</sup> Ratllat: *lo.*

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com lo portal d'en Pas-sanant se haje a fer nou, e ells hic haguesen menat a veure un hom piquer de la Alcora per saber quant ne valrie que·l fes de nou a son cost e mesió, e hagués dit que .L. florins. Et axí matex haguesen entés que en Pineda, piquer de ací, lo farà, per ço notificaren-\ho/ al dit honrat consell per ço que y acordàs què volie que fessen. Lo consell acordà que·ls dits honrats jurats ab alguns bons prohòmens de la vila parlen ab adosos los dits piquers, e que aquell que millor obra face e per menys, que·l facen fer de nou.

Ítem, fon proposat per en Bernat Frexanet que com a ell fos stat manat per lo honrat n'Arnau Sala, axí com a mustaçaf, que degués adobar l'enfront del portal que ere caygut com ell ho degués fer, e jatsie que·l alberch ell \lo/ hagués comprat e fos seu que és damunt lo dit portal, e que hagués a tornar ço que ere caygut que no y bastarie, ans derrenclie e desemparave aquell al dit honrat consell suppliant aquell que en honor de Déu hic volgués haver son esguard ja que ell perdie lo dit alberch, que no·l perdés de tot. Lo consell acordà que·l dit en Bernat Frexanet haje la fusta del dit alberch emperò que ell a son cost e messió los derroch e l'arch que <sup>26v</sup> sie de la vila.

Dimecres, a .VI. de deembre *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e tengut consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, corredor públich e trompeta de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia de la vila de Castelló. En Pere Moster e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Bernat Cabeça, Ramon de Tous, Berenguer Guitart, Pere Pintor, Miquel Marbruscha, Berenguer Marçal, Berthomeu Giner, mestre Domingo Rodrigo, Arnau Sala, Berenguer Miró, Pere Strader, Pere Muntanyà, Pere Ribarroja, Guillamó Català, Miquel Gaschó, Arnau de Peralta, Ramon Johan, Berenguer Guillabert, Bernat Pelegrí, Guillamó Palau, Pasqual Franch, Guerau Canet.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com per en Berenguer Miró e en Pere Strader, peyters, los fos stat protestat per scriptura e en lo consell proppassat ho haguesen intimat, e no y hagués feta alcuna provessió. Et ells haguesen mester de present .LX. lliures que poguessen pagar alguns censals que·ls venien sobtadament a pagar, e de la gent no poguessen haver la última terça, per ço com <sup>27r</sup> dien que·s volen quitar a Nadal e que més se avien retornar la miga peyta que si la havien a cobrar<sup>309</sup> del peyter. Et trobaven un bon hom qui·ls fehie plaer de les dites .LX. lliures emperò que volien que·l síndich en nom de la

¶ <sup>309</sup> Ratllat: *dels*.

vila ab los dits peyters se obligàs. Per ço lo dit honrat en Pere Moster, síndich e clavari, dix al dit consell que si ell volie que's obligàs en nom de la vila que u farie volents, e que si no u volie que no si obligarie, e per ço los ho notifica que en cars que penes si acussassen que<sup>310</sup> als dits jurats non pogués ésser donada alcuna culpa.

Divendres,<sup>311</sup> a .XXII. de deembre, *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>. nonagesimo<sup>312</sup> primo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida trompeta e corredor públich de la dita vila en lo qual foren presents los honrats en Bernat de Libià, justícia. Pere Moster, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Berenguer Miró, Bernat Cabeça, Guillamó Català, Ramon de Tous, Guillem de Ripoll, notari, Pere Pintor, Berthomeu Bosch, Bernat Pelegrí, notari, Bernat Bosch, Miquel Marbruscha, Guerau Canet, Berenguer Solà, Salvador Penafell, Berthomeu Giner, Guillem Johan, Berenguer Guitart, Ramon Ferrer, Bernat Mirales, Miquel Gaschó, Johan d'Alçamora, maestre Domingo Rodrigo, Pere Strader, Nicholau Squerre, Jacme Roig, Bernat Cavaller, Lorenç Tauhenga, Guillamó Palau.

En lo qual dit honrat \consell/ per lo honrat en Pere Miquel diputat ab d'altres a rebre lo quitament de .XXX. sous per lliura segons serie e tenor de la carta del dit quitament en lo present dia de divendres que's comptave a .XXII. de deembre, donà compte de les reebudes que havie fetes de .XVIII. \dies/ de octubre proppassat com tro al dit .XVIIIen. dia del proxime dit mes hagués donat compte segons que per lo presen tlibre desús appar, tro al dit present dia de divendres. E fon atrobat que havie en son poder de les reebudes que havie fetes per rahó del dit quitament, los quals n'Arnau Real diputat <sup>27v</sup> ensemps ab d'altres confessà haver hauts e reebuts \del dit en Pere Miquel/ e los quals restaren en poder del dit n'Arnau, mil .CC.LXVIII. sous, .III. diners.<sup>313</sup>

Ítem, fon proposat per en Pere Miquel que com ell fos dels elets del feyt de Terol, e hagués haüda letra dels àrbitres de part de Teroll que dins .X. dies fos ensemps ab los altres qui ésser-hic havien en lo dit feyt, per ço supplicà al dit honrat consell que per llur bonea hic deguessen elegir altra persona qui en loch d'ell hic anàs com ell fos ocupat de sos affers de present als quals no podie defallir. Lo consell acordà que fos feyt correu als dits àrbitres que'ls placie de prorrogar lo feyt tro a Quaresma com<sup>314</sup> los jurats qui hic han <a> anar fossen ocupats dels affers de la vila, per ço com havien a delliurar les imposicions a .XVIII. dies de giner.

¶ <sup>310</sup> Ratllat: *fos imputat.*

¶ <sup>311</sup> Ratllat: *dimecres a v.* ¶ <sup>312</sup> Ratllat: *.LXXX<sup>o</sup>.*

¶ <sup>313</sup> Marge dret: *mil .CC.LXVIII. sous, .III. diners.* ¶ <sup>314</sup> Ratllat: *ell.*



Ítem, fon propositat per en Pere Borraç, pescador, que com ell lo peix que trahie, aportava a la vila per servir aquella, e havie estat gran temps que a penes ne podien haver per la corrent que ere en la mar, per ço supplicà al dit honrat consell que fos llur bonea que li degué afegir un diner per lliura del peix que portarie almenys<sup>315</sup> al dia de dejuni, e que si venie peix a llur casa a miga nit que no encorregués en la pena del stabliment si no'l metie en la caseta de la pescateria, mas que per lo maytí decontinent fos tengut de portar-lo a la pescateria. Lo consell acordà que no tocarié al stabliment per ell feyt sobre lo for del peix e lo que havie feyt sobre lo portar tot lo peix a la dita taula venint de mar e no girant-se a casa per descarregar aquell.

Lo consell manà ésser feyt albarà a'n Lorenç Valentí, pesador de les farines, de .LX. sous que li eren deguts de son salari per tenir lo pes de la vila de la segona terça.<sup>316</sup>

L'onrat consell manà ésser feyt albarà a'n Pere Moster, Johan d'Alçamora, Pasqual Ferrando, Bernat Hostallés, Berenguer Guitard e Pasqual Bataller, qui són estats consellers del dit honrat en Bernat de Libià per lo seu temps<sup>317</sup> de .LX. sous ço és a cascun de aquells .X. sous.<sup>318</sup>

Lo honrat consell manà ésser feyt albarà a'n Domingo Barta e companyos seus, guardians del terme de la dita vila,<sup>319</sup> de cent .XVI. sous, .VIII. diners de la segona terça.<sup>320</sup>

¶<sup>28r</sup> Lo honrat consell manà ésser feyt albarà a n'Avellot de Lach, mestre de gramàtica, de la primera terça del segon any de cent sous.<sup>321</sup>

Et com segons forma de furs e privilegiis del regne de València cascun any, ans del tercer dia del dia de Nadal se degué fer elecció de justícia en la dita vila per lo honrat consell. Et huy que és divendres dia del endemà de sent Tomàs, e és tercer ans del dia de Nadal, de necessitat deje ésser feta la dita elecció de justícia per l'any esdevenidor. Per tal los dits honrats justícia e jurats manaren a mi, Pasqual Bataller, \scrivà dels dits honrats jurats e consell/, que ans que en fer la dita ellecció fos procehit reebés de tots los dits consellers sacrament sobre los sants Evvangelis que servarien les ordinacions les quals mi, dit \scrivà/, notari, foren lestes al dit honrat consell. Et enaprés per mi, desús dit scrivà, fon reebut sacrament de tots los desús dits consellers sobre Déu e los sants Evvangelis de aquells de les mans de aquells corporalment tocats segons forma de les dites ordenacions. Et foren elets .IIII. prohòmens del dit consell, \ço és, Bernat Pelegrí, Lorenç Tauhenga, Miquel

¶<sup>315</sup> Ratllat: *alía*. ¶<sup>316</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>319</sup> Ratllat: *de la segona terça*. ¶<sup>320</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>317</sup> Ratllat: *ço és*. ¶<sup>318</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>321</sup> Marge esquerre: *albarà*.

Gascó, Arnau Sala/, los quals donats per aquells e cascun de aquells veus al dit officii de justícia foren presents ab los dits honrats justícia e jurats \a reebre les/<sup>322</sup> veus dels altres consellers. Enaxí que feta \la/ elecció sobredita, foren atrobats de més veus Johan d'Alçamora, Bernat Miralles, Bernat Cabeça, Pere de Reus, Berenguer Moliner e Pasqual Franch, los noms dels quals per si e separadament foren meses e incluses en sis redolins de cera vermella, los quals dits .VI. redolins per lo honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, en presència del dit honrat consell, foren meses en un bací de aygua. Et meses los dits redolins, de aquells foren preses per .I. infant de pocha edat .III., e donats e liurats per aquell al dit honrat batlle en les \sues/ mans<sup>323</sup> lo\qual/ dit honrat batlle uberts los dits .III. redolins nomenà e donà al dit honrat consell qui en l'any esdevenidor regesque lo dit officii de justícia, ço és, l'onrat en Berenguer Moliner.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com fos temps que les imposicions se deguessen encantar e haguessen entés que alguns capítols de aquelles merexien correcció, per ço notificaren al dit honrat consell si les farien encantar ab los capítols del any pasat, o que y deguessen provehir. Lo consell acordà que dimarts que's tendrà consell que sien vists los dits capítols e si han mester esmena que lladonchs lests aquells serà vist e tantost se començaran a encantar.

¶<sup>28v</sup> *Die martis, .XXVI. die mensis decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>.II<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau \comú/ de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, Pere Moster, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Arnau Sala, Bernat Mirales, Domingo Bataller, Guerau Canet, Pere Pintor, Guillamó Català, Ramon Ferrer, Pere Ribarroja, Miquel Gaschó, Miquel Marbruscha, Jacme Roig, Pere Muntanyà, Bernat Bosch, Romeu Bonet, Berthomeu Giner, Bernat Andreu, Berenguer Marçal, Guillamó Palau, Bernat Cabeça, Johan d'Alçamora, Bernat Cavaller, Berenguer Gillabert, Guillamó Gomar, Berenguer Solà, Pere Oliver, Guillem Johan, Berthomeu Bosch, Berenguer Miró, Pere Strader, Bernat Pelegrí, notari, maestre Domingo Rodrigo, Lorenç Tauhenga, Guillem Ripoll, notari, Ramon de Tous, Arnau de Peralta.

En lo qual dit honrat consell fon proposat per lo honrat en Berenguer Moliner, justícia en l'any present de la vila de Castelló, que pus a Nostre Senyor Déu havié plagut e al honrat consell, de elligir ell en lo officii de justícia. Et segons forma de furs e privilegis del regne de València ell pogués fer gràcia o gràcies de les penes o calònies que denant ell serien acussades o meses per alguns vehins

¶<sup>322</sup> Ratllat: *al donar de les.* ¶<sup>323</sup> Ratllat: *apar.*

de la dita vila, segons que ben vist li<sup>324</sup> seria, per ço notificà al dit honrat consell si volie e li plahie que fes gràcia o gràcies de les dites penes o calònies, aquelles que ben vist li seria, ho no. Lo honrat consell acordà que'l dit honrat justícia face e ús de les gràcia o gràcies segons forma de privilegiis del dit regne e sí e segons que los justícies \anthichs/ en temps passat han acostumat de usar.

Ítem, com lo honrat en Guillem Trullols, vehín *quondam* de la dita vila, deffunct, en l'any proppassat fos estat elet per lo dit honrat consell en l'offici de jurideria ensemps ab d'altres, e segons dit és fos mort e passat de aquesta present vida, e sie necessari que sie feta elecció de jurat per mort de aquell, per tal lo dit honrat consell en lo present dia de huy, que és lo segon dia après de la dita festa de Nadal que és comptat a .XXVI. dies del dit mes de deembre, fon feta elecció de jurat segons forma e ordinacions de la dita vila, presents e assistents .IIII. prohòmens a rebre les veus dels consellers, ço és, Bernat Cavaller, Miquel Marbruscha, Bernat Bosch, Berenguer Gilabert. ¶<sup>29r</sup> Enaxí que foren atrobats per sufficietns e de més veus en lo dit officii de jurat en Johan d'Alçamora, Domingo Bataller, Bernat Miralles, Pere de Tous, Arnau Agramunt e Miquel Gaschó, los noms dels quals cascun per sí scrit en son albarà apartadament foren meses en .VI. redolins de cera vermella, los quals foren liurats per los honrats jurats en mans del honrat en Guillem Miró, batlle, lo qual dit batlle en presència del dit honrat consell mès aquells en un bací de aygua, e meses aquells<sup>325</sup> fon-ne pres un del<s> dit<s> redolins per .I. infant ignocent de pocha edat, e per aquell dit infant lo dit redolí fon mès en mans del dit honrat batlle, qui per règer lo dit officii de jurat los donàs jurat en l'any sdevenidor al dit honrat consell, lo qual dit honrat batlle en persona del dit honrat consell donà per jurat en l'any sdevenidor e per règer lo dit officii de juraderia, ensemps ab los seus companyons, ço és, l'onrat en Domingo Bataller.

Et feta la dita elecció del dit honrat jurat, encontinent lo dit honrat justícia reebé sagrament del dit en Domingo Bataller, jurat, que \bé/ e lealment se haurie en lo dit officii de juraderia, e en tot ço que al dit officii se pertangués. Et per mi, dit Pasqual Bataller, \scrivà del dit honrat consell e jurats,/ fon reebut homenatge de mans e de bocha del dit honrat jurat de servir lo quitament e de donar favor a aquell segons forma de la carta del dit quitament. Et semblantment per mi, dit scrivà, fon reebut homenatge de mans e de bocha del dit honrat justícia de fer servir lo dit quitament e de donar favor a aquell.

Et enaprés en lo pròxime dit dia, com segons forma de furs, stabliments e ordinacions de la dita vila se degués fer elecció de segristà per règer la església de la dita vila, per tal lo dit honrat consell feu elecció de segristà segons forma de les dites ordinacions, presents e assistents .IIII. prohòmens del dit honrat consell, ço és, Pere Pintor, Guillamó Català, Bernat Andreu e Romeu Bonet. Et enaxí que

¶<sup>324</sup> Ratllat: *fos*. ¶<sup>325</sup> Ratllat: *foren*.

foren atrobats per sufficients e de més veus en lo dit officii de segristania, ço és, Ramon Ferrer, Salvador Penafell, Johan Barbarrosa, Bernat de Belda, Guillamó Català e Berenguer Solà, los noms dels quals cascun per si en son albarà apartadament foren meses en .VI. redolins de cera vermella, los quals foren liurats per lo dit honrat consell en mans del dit honrat justícia, e per aquell dit justícia en presència del dit honrat consell foren meses en un bací de aygua, dels quals dits .VI. redolins foren-ne preses per .I. infant ignocent .III. redolins e aquells per aquell dit infant foren meses en mans <del> dit honrat justícia qui donàs per l'any esdevenidor, et ¶<sup>29v</sup> preses e ubertes los dits .III. redolins a poch instant del dit dia,<sup>326</sup> lo dit honrat justícia donà per segristà en l'any esdevenidor e per règer la església de la dita vila, ço és, l'onrat en Bernat de Belda.

Ítem, semblantment<sup>327</sup> com segons forma de les dites ordinacions deguésser feta elecció de cequier, per tal lo dit honrat consell, assistents .IIII. prohòmens del dit consell a rebre les veus, ço és, Pere Strader, Guerau Canet, Arnau de Peralta, en Guillem de Ripoll, notari, enantan a fer elecció de cequier. Et foren atrobats per sufficients e de més veus Pere Pintor, Guillamó Company, Guillamó Miquel, Miquel Gaschó, Bernat Miralles, Bernat Andreu, los noms dels quals cascun per si scrit en son albarà foren meses en .VI. redolins lo dit honrat justícia en presència del dit honrat consell mès aquelles en un bací de aygua dels quals per .I. infant de pocha edat foren-ne preses .III. e liurats al dit honrat justícia, los quals per lo dit honrat justícia foren uberts e uberts encontinent lo dit honrat justícia donà per cequier e qui regís la dita céquia en l'any sdevenidor, ço és, lo honrat en Guillamó Miquel.

L'onrat consell de la dita vila assignà qui en l'any esdevenidor acaptés al bací dels pobres vergonyants en la església de la dita vila, ço és en Guillamó Català e en Johan Barbarrosa.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com fos temps de encantar les imposicions e haguessen entés que alguns capítols de les dites imposicions merexien correcció e esmena, per ço notificaren al dit honrat consell si volie que<sup>328</sup> les dites imposicions fossen encantades ab los capítols que ja eren stades delliurades o si volen que aquells dits capítols fossen vists e regoneguts per ells, e sis prohòmens \per lo dit honrat consell elegidors/ en lo present dia de dimarts après menjar, e de ço que farien en los dits capítols que'n fessen relació al dit honrat consell. Per ço notificaren les dites coses al dit honrat consell per ço que y provehís axí com li plagués e volgués. L'onrat consell eligí sis prohòmens ço és un prohòme de cascuna de les .VI. parròquies, ço és, ¶<sup>30r</sup> per Senta Maria, Ramon Ferrer; per Sent Johan, Miquel Gaschó; per Sent Nicholau, Arnau de Peralta; per

¶<sup>326</sup> Ratllat: *e ora*. ¶<sup>327</sup> Ratllat: *segons*. ¶<sup>328</sup> Ratllat: *ells*.

Sent Pere, Ramon de Tous; per Sent Agostí, Lorenç Tauhenga; per Sent Tomàs, Guillamó Català. Los quals ab los dits honrats jurats fossen presents per regonéixer los dits capítols de les dites imposicions e que ço que·ls donarie vigares que meresqués esmena e correcció que fos esmenat, adobat e corregit, e que·n fessen relació al dit honrat consell. Atenent a resquesta dels dits honrats jurats lo dit dit justícia manà als dits sis prohòmens de cascuna parròquia que en lo dit dia après menjar fossen en lo palau de la dita vila ab los dits honrats<sup>329</sup> jurats per regonéixer los dits capítols sots pena de cent morabatins dels béns llurs pròpriis e de cascun de aquells als cofres del senyor rey applicadors.

Dimarts, a .II. de giner any mil .CCC.XC II. En Ramon Lobet e Guillamó Ferrer, vehins de la vila de Castelló, juraren per guardians de la céquia de la vila de Castelló en poder del honrat en Guillamó Miquel, cequier en l'any present de la dita vila.

Testimonis: Guillem Feliu e en Bernat Colomer, notari, vehins de Castelló.

*Die sabbati, .VI<sup>a</sup>. mensis ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, lochtinent del honrat en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats. Consellers: Ramon de Tous, Guillamó Ripoll, Berenguer Miró, Bernat Miralles, Lorenç Tauhenga, Bernat Cabeça, Pasqual Franch, Miquel Marbruscha, Pere Pintor, Berthomeu Bosch, Berenguer Gyllabert, Nicholau Squerre, Salvador Penafell, Pere Ribarroja, Berthomeu Giner, Guillamó Palau, Ramon Ferrer, mestre Domingo Rodrigo, Pere Strader, Arnau Sala,<sup>330</sup> Pere Muntanyà, Pere Oliver, Berenguer Sala, en Berenguer Guitard e Miquel Gaschó, en Johan d'Alçamora, Guillamó Català, en Guerau Canet, Arnau de Peralta, Romeu Bonet.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com los peytés los demanassen compliment de lliures per pagar los annuals dels censals que havien a pagar per la dita vila a diverses persones com les lliures que·ls eren estades donades en lo libre de aquelles no eren completes als dits censals a pagar, hans havien pagat més censals que no muntaven les dites <sup>30v</sup> [...] lliures<sup>331</sup> e hagués temor que si per aventura penes eren acusades per los creedors que no u hagués a pagar la vila com ells forte no·n serien en culpa per ço que dit és, per ço notificaren les dites coses al dit honrat consell que y provehís per aquella manera que li plagués,

¶ <sup>329</sup> Ratllat: *justi*.

¶ <sup>330</sup> Ratllat: *Guillamó Miquel*. ¶ <sup>331</sup> Ratllat: *per*.

hoc e axí matex que·ls fos donat poder que poguessen delliurar les imposicions al més de preu donant assistents los .VI. prohòmens los quals per lo dit honrat consell hic serien assignats. Més encara, que provehisen si entenien ni volien<sup>332</sup> que les dites imposicions se venessen ab los censals als imposadors que seran assignats pagar e si·ls serà donat translat dels dits deutes e aquell dit translat puxe regonéixer tot hom qui entene en aquelles, ans del dit delliurament. Lo<sup>333</sup> consell acordà que·ls dits honrats jurats ab alguns prohòmens de la dita vila vejen e hoyen compte als peyters e de ço que atrobaran facen relació al dit consell. E serà y provehit en lo feyt dels peyters dels sis prohòmens que sien assistents acordà lo dit honrat consell que hic sien aquells per aquells .VI. que foren ab los<sup>334</sup> honrats jurats a regonéixer los capítols de les imposicions com lladonchs hic fossen assignats de cascuna parròquia un hom. Del feyt del translat dels deutes que sie donat al dit en Ramon e que corregue les imposicions e que mostre a aquell o aquells qui hic entendran en comprar les dites imposicions los capítols ab lo translat dels dits deutes que·ls seran assignats pagar per cascun mes. Et que lo dit honrat consell done poder e licència als dits honrats jurats que assistents e presents los .VI. prohòmens los quals foren \presents/ a regonéixer los dits capítols puxen vendre les dites imposicions a aquell o aquells qui més de preu hic donarà. Quant al feyt del asegurament \de les fermances e principals obligats/ que·l dit honrat consell reebrà aquelles.

Ítem, fon proposat per lo dit n'Arnau Real, diputat ensemps ab d'altres a reebre lo quitament de .XXX. sous per lliura, com ell fos sols en la taula e no pogués haver en Guillamó Feliu, notari, qui ere scrivà dels dits diputats per ocupació de sos affers, ni saigs qui anassen a fer penyores o que fessen vendes de les possessions, que ell los assignarie e nomenarie de aquells no havien quitat, per ço supplicà al dit honrat consell que constituís un síndich ¶<sup>31r</sup> qui tragués los dits béns que li serien venuts. Lo consell acordà que al feyt del quitament que y sie donada tota favor que puxe ni deje als dits diputats axí per execució com en altra manera, e que síndich no y sie constituït.

*Anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo, die lunne .VIII<sup>a</sup>. mensis ianuarii.*

Denant los honrats en Pere Moster e Pasqual Ferrando, jurats de la vila de Castelló, comparech lo honrat en Guillamó Miquel, cequier de la céquia Major de la dita vila, e a requesta de aquell los dits honrats jurats manaren fer a aquell al justícia del loch de Almagora la letra infrasegüent:

Al honrat lo justícia del loch de Almagora, o a son lochtinent, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents vos certificam que·l honrat consell de la dita vila en lo present any ha elet e assignat en cequier de la céquia Major de la dita vila lo honrat en Guillamó Miquel, vehín de la dita vila,

¶<sup>332</sup> Ratllat: *que·ls*. ¶<sup>333</sup> Ratllat: *honrat*. ¶<sup>334</sup> Ratllat: *dits*.

lo qual en poder del honrat en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, ha jurat e feyt sacrament de haver-se bé e lealment en lo dit officii de cequier, segons és fet acostumat en temps passat per los altres cequiers en lo començament de llur officii o regiment. Et ha reebuts per guardians de la dita céquia en Ramon Lobet e en Guillamó Ferrer, àlias Manoller appellat, los quals han jurat en poder del dit honrat cequier de haver-se bé e lealment en lo dit guardianatge de la desús dita céquia, e en fer verdaderes relacions de les coses als dits guardians pertanyents. Perque de les dites coses vos certificam requirents-vos que de ço que per lo dit cequier o guardians requests serets, alcun rogant o fahén parada haurà regat o feta parada e no tornarà la aygua a la céquia mare o girarà aquella a perdició o en altra manera, hauran comeses les penes dins vostre terme, segons forma de les sentències, feta relació, façats o fer façats execució realment e de feyt segons que és definit e determenat per sentències entre nós e vós, e universitats promulgades. En testimoni de les quals coses trametem-vos la present letra ab lo segell del officii a nós comanat segellada.

Scrit en Castelló, a .VIII. de jener *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

*Die \sabbati/,<sup>335</sup> .XX<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, en Pasqual<sup>334v</sup> Ferrando, en Bernat Mut e en Domingo Bataller, jurats de la dita vila. Consellers: en Guillem<sup>336</sup> de Ripoll, Bernat Miralles, Berenguer Solà, Berenguer Gillaibert, Pere Muntanyà, Guillem Palau, Berthomeu Pèriz, Berthomeu Bosch, Pere Oli[ver], Miquel Marbruscha, Bernat Bosch, Nicholau Squerre, Bernat Andreu, Ramon de Tous, Arnau Sala, Pere Ribarroja, Salvador Penafell, mestre Domingo Rodrigo, Jacme Roig, Berenguer Miró, Arnau de Peralta, Guerau Canet.

En lo qual dit consell fonch proposat per en Bernat Andreu que com ell ensemps ab en Domingo Bataller fossen estats assignats per lo dit honrat consell a captar al bací dels catius, e haguessen complit lo temps e més avant, e son cosí germà en Clarevaylls per lo qual ell aaptave fos mort.<sup>337</sup> Per ço, supplicà al dit honrat consell que li plagués de assignar altres .II. prohòmens que aaptassen com fossen aparellats de delliurar aquells les quantitats que havien aaptades. Lo honrat consell assignà per aaptadors als dits catius per un any, ço és, en Pere Muntanyà e Pere Ribarroja.

¶<sup>335</sup> Ratllat: *iov, mercurii, .XXVII.*

¶<sup>336</sup> Ratllat: *Feliu.*

¶<sup>337</sup> Ratllat: *que per.*

Ítem, fon proposat per lo discret en Bernat Colomer, notari, que com ell hagués treytes les imposicions de la vila de Castelló e del terme de aquella a un any per preu de .XLII<sup>M</sup>.DCCC.L. sous e hagués a segurar lo dit preu a volentat del dit honrat consell, per ço notificà al dit honrat consell les fermances e principals obligats que ell entenie a donar per seguretat, ço és, lo honrat en Guillem Miró, Domingo Bataller, Rodrigo Çanou, n'Arnau Sala e Francesch Sala, vehins de la dita vila, e que ere apparellat donar les dites fermances tota hora que les volgessen reebre, e que si lo dit honrat consell ne volie plus, que ere apparellat de donar-ne mes. Lo consell acordà que fossen reebudes les fermances dels desús dits.

Ítem, fon proposat per en Domingo Vives que com al retiment del seu compte no li fossen stades reebudes totes les faltes ans de aquelles li eren detus bé .L. sous, per ço supplicà al dit honrat consell que de ço que muntaran les dites faltes li fos feyt albarà de paga. Lo honrat consell acordà que·ls honrats jurats ensem ab alguns prohòmens vejen e regoneguen les dites<sup>338</sup> ¶<sup>32r</sup> [fal]tes e que<sup>339</sup> aquelles [...] seran justes que les li reeben e les altres no, que quen [facen] relació en \lo/ consell primervinent.

[Lo] honrat consell manà que fos feyt albarà a'n Ramon de Belsa per los tre[baylls] e afanys que havie sufferts e sostenguts en encantar e delliurar les dites imposicions de .XX. sous.

Ítem, fon proposat per en Johan Barbarrosa que com ell stant *tunch* síndich e clavari de la vila de Castelló fossen stades fetes alcunes vendes per los peyters de alguns béns setis de aquells qui no havien pagada la peyta de .III. sous e .VI. diners per lliura. Et enaprés ell hagués liurades les dites vendes a'n Roiç, que no tragués, e ell no trob alcuna persona<sup>340</sup> qui hic donàs .I. diner dels dits béns, com no tinguen preu et no sie rahonable que ell ho degués perdre majorment que li sien estades donades en son compte, per ço suplicà al dit honrat consell que y fes justícia. Lo consell acordà que sien regonegudes les dites vendes e de ço que no's porà alcuna cosa atrobar que li sie reebuda en falta.<sup>341</sup>

Ítem, fon proposat per en Ramon Johan que com ell hagués donat e retut son compte als honrats jurats del present any presents los sis prohòmens elets per lo dit honrat consell a hoir lo dit seu compte, e tingués apparellada de delliurar la quantiat que restave en son poder de ço que havie més reebut que donat, e en Pere Moster, síndich e clavari de la dita vila, lo qual havie impugnat lo sue compte no volgués reebre la dita quantiat tro que hagués donat translats als diputats de les vendes que ell havie fetes axí com a síndich e clavari *tunch* axí com a béns de la dita vila e que hagués haüds .XXX. sous que restaven en poder d'en Pere de

¶<sup>338</sup> Afegit al final del full: *testimonis Pere Mut e Johan Barlaçot.*

¶<sup>339</sup> Ratllat: *de.* ¶<sup>340</sup> Duplicat i ratllat: *persona.* ¶<sup>341</sup> Ratllat: *e de.*



Reus, de aquells mil sous del ajust los quals per ell foren pagats al dit en Pere, per ço suplicà al dit honrat consell que li degués fer sa absolució e definició de la admi-<sup>32v</sup>nistració de la dita clavari com fos app[arellat] de delliurar los .CCCC.XXII. sous, .III. diners mealla que restaven en son poder segons lo dit compte<sup>342</sup> e de haver ço que'l d[it en] Pere Moster havie dit. Lo consell feu absolució e definició al dit en Ramon Johan de la administració \del/ sindicat e clavaria haüda relació dels jurats e de altres prohòmens del dit honrat consell qui foren presents a hoir lo dit compte, la qual per mi, Pasqual Bataller, notarien lo dit dia fonch reebuda e publicada segons que en los meus libres de notes se conté, la qual dita absolució \quant fos/ en sa forma fonch manat a mi per lo dit honrat consell que aquella no delliuràs al dit en Ramon Johan tro que hagués enseguit ço que desús, la qual dita quantitat en presència del dit honrat consell comptada reebé lo dit en Pere Moster, síndich, del dit en Ramon Johan.

Ítem, fon proposat en lo dit honrat consell per lo honrat en Pere Moster, síndich e clavari, que com ell en profit e utilitat de la dita vila e per pagar algunes quantitats que la dita vila devie, hagués bestretes algunes quantitats segons que mostrave en una cèdula de paper per menut, la qual dita cèdula en presència dl dit honrat consell mostrà o legí les quantitats per ell pagadues, les quals eren scrites en la dita cèdula, per ço suplicà al dit honrat consell que li fos feyt albarà e albarans de les dites quantitats. Lo consell acordà que de les dites quantitats li sie feyt albarà o albarans de retenceó. Lo honrat consell attés que'l terme del quitament ere curt e breu, acordà que per cascun dels diputats fos tengut un mes la taula del quitament e que aquells que ells veurien que's posguessen quitar que'ls fessen fortça sí e segons que ells conexerien que's degués fer, e que açò fessen tro que altre manament haguessen del dit honrat consell.<sup>343</sup>

<sup>33r</sup> [Di]mecsres, a .VII. de febrer any .M.CCC.XC°. dos.

Fon ajustat e tengut consell [en] lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, corredor [púb]lich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Bernat Cabeça, Johan d'Alçamora, Bernat Pelegrí, Arnau Sala, Guillamó Català, Miquel Marbruscha, Pere Oliver, Ramon Ferrer, Berenguer Gillabert, Berthomeu Pèriç, Nicholau Squerre, Jacme Roig, Pere Ribarroja, Berenguer Miró, Pere Strader, Romeu Bonet, mestre Rodrigo, Guerau Canet, Bernat Miralles, Ramon de Tous, Bernat Andreu, Berenguer Marçal, n'Arnau de Peralta.

¶ <sup>342</sup> Ratllat: *com ell*.

¶ <sup>343</sup> Marge esquerre: *albarans del síndich*.

En lo qual dit honrat consell fon donat compte e rahó per lo honrat n'Arnau Real, diputat ensemps ab altres, a rebre los quitaments dels hòmens peyters e altres vehins e habitants en la dita vila a rahó de .XXX. sous per lliura de les quantitats per aquell reebudes de la col·lecta de la festa de Nadal proppasada.

Et primerament en presència del dit honrat consell una e moltes de vegades fon comptat e assumat tot ço que qualque cosa lo dit n'Arnau Real durant la dita col·lecta e taula del dit quitament havie reebut a la dita rahó de .XXX. sous per lliura. Enaxí que ab la quantitat que'l dit n'Arnau Real havie reebuda del dit en Pere Miquel diputat del temps que<sup>344</sup> aquell dit en Pere Miquel havie tenguda la dita<sup>345</sup> taula del quitament segons que per lo libre del quitament appar com restàs en llur poder fon atrobat que'l dit n'Arnau Real ha reebuts e son venguts en llur poder, .XIII<sup>M</sup>.DC.LXII. sous.<sup>346</sup>

Ítem, enaprés lo dit n'Arnau Real en presència del dit honrat consell<sup>347</sup> donà compte e rahó que de les dites quantitats per aquell reebuts havie reemuts e quitats de les persones deíús scrites los censals deíús scrits segons que clarament mostrà ab carta de revenda, la qual carta ensemps ab d'altres contractes de vendes per los síndichs ça enrere de la dita universiat feta e fetes del censal deíús scrit foren liurades tallades al discret en Guillem Feliu, notari e scrivà dels dits honrats diputats.

Et primerament foren donats e pagats per lo dit n'Arnau Real o per lo dit en Guillem Feliu en nom de aquell a la dona na Brunassén Scrivà, e a Johonet Scrivà, fill e hereu d'en Guillem Scrivà, segons que per carta de revenda feta en València \a .XXIII. de giner del present any/ en poder [de] Jacme Garcia [...] per [...] censals que de aquells foren comprats e reemuts [...] de la [dita] universitat .XII<sup>M</sup>. sous.

||<sup>33v</sup> Ítem, fon donat compte que havie pagat prorata del dit censal a la dita dona e Johannet, cent .XLVII. sous, .IIII. diners.

Ítem, donà compte que havie donats e pagats a Pere S[a]rrrés e Ramon<sup>348</sup> de Belsa, saigs, per trebaylls e afanys de fer les vendes dels quitaments e altres manaments per los dits diputats, .XXII. [sous].

Ítem, donà a'n Pere Làtzer, notari de València, per cerquar la carta de gràcia, .IIII. sous.

Ítem, donà a'n Aspert qui dix que li mostrarie la carta de gràcia e anà ab lo dit en Guillem Feliu a Patraix, .II. sous.

Ítem, foren donats al dit en Guillem Feliu per .V. jorns que estech fora sa casa per fer lo dit quitament, a rahó de .VII. sous per cascun jorn, .XXXV. sous.

Ítem, a'n Ramon Ganyà, notari, qui li ajudà a donar recapte a fer lo dit quitament, .XI. sous.

¶ <sup>344</sup> Ratllat: *han*. ¶ <sup>345</sup> Duplicat i ratllat: *dita*.

¶ <sup>346</sup> Xifra duplicada al marge dret: *.XIII<sup>M</sup>*.

*DC.LXII. sous*. ¶ <sup>347</sup> Ratllat: *de les dites*. ¶ <sup>348</sup> Duplicat i ratllat: *Ramon*.

Ítem, a n Jacme Garcia qui feu en pública forma la carta de revenda, .XI. sous.

Ítem, a un hom qui anà ab lo dit en Guillem Feliu per .III. jorns, .VII. sous.

Ítem, costà paper, .III. diners.

Enaxí que fon atrobat per just e clar compte que egualades reebudes ab dates, mesions, diornals e salaris e contractes, haurie més reebut que donat, ço és mil .CCCC.XXII. sous, .I. diner.

Enaxí que és ver e cert per evidència del dit compte per lo dit n'Arnau Real, diputat, donat de les dites reebudes e dates per ell fetes que encara reste e roman en poder del dit n'Arnau Real mil .CCCC.XXII. sous, .I. diner.

Ítem, fon proposat per lo discret en Bernat Pelegrí, notari, que com en la qüestió que en Johan de Monçó, vehín del loch de Almagora, \òlim de la vila de Castelló/, ha<sup>349</sup> ab los *tunch* justícia e/ jurats passats, per rahon de la demanda de injúries contra aquells e *tunch* justícia proposada, se fossen fetes diverses scriptures en poder d'en Andreu \Martí/, notari e scrivà del honorable consell, ¶<sup>34r</sup> per ço com yo entrevingu[í] en lo dit pleyt axí com a procurador<sup>350</sup> [dels] *tunch* \justícia e/ jurats de la dita vila. Et lo dit scrivà hagués feta [...]ar a ell una letra de vet que dins cert terme en la dita letra [...]t offich explicar hagués feta paga al dit scrivà de les [di]tes scriptures [e] ell hagués requestes [...] de principals seus que y donassen recapte en manera que ell fos solt del dit vet, a axí matex que fos pagat de sos trebaylls e afanys que havie sostenguts per càrrech de la sua procuració. Ítem, fon enadit a la sua proposició per lo discret en Bernat Hostalés, *tunch* justícia, que com per lo honorable consell *tunch* celebrat fos estat promés de guardar de dan ell e los jurats contra los quals ladonchs fonch intemptada la dita demanda. Et lo dit en Johan de Monçó los fos condempnat en les mesions segons que per actes appar, e no poguessen haver llur procés. Per tal notificaren les dites coses al dit honrat consell que y degués provehir en manera que'l dit procés se hagués com fos perill en la triga e que fossen preservats de dan. Lo consell acordà que'l dit síndich haje diners e que compte ab lo dit scrivà les dites scriptures e que pach aquelles aytant com muntaran \e altres mesions que si sien fetes/ e que n face relació e serà-li feyt albarà et que'l dit procés sie haüd de aquell a qui fonch comanat com segons appar per letra del dit en Guillem Herau als jurats tramessa ell ha<sup>351</sup> reebut lo dit procés per mans d'en Nadal d'Alguayra qui lo y portà lladonchs a València.

Lo honrat consell de la vila de Castelló, per bé, profit e utilitat de la cosa pública, stablí e ordenà que alcun hom strany o privat \de qualsevol ley, condició o estament sie/ no gos o presumesqua fer o fer fer alcun pont o ponts en los escorredors, ço és en l'escorredor de la Mar, en l'escorredor de Benizeyt, en l'escorredor appellat d'en Trilla, en l'escorredor appellat de la Plana, e en l'escorredor

¶<sup>349</sup> Ratllat: *ab la vila*, o. ¶<sup>350</sup> Ratllat: *de la dita*. ¶<sup>351</sup> Ratllat: *haver*.

appellat d'en Rodrigo d'Arenys, sots pena de .V. sous per quantes que vegades contrafarà, applicadors ço és lo terç al senyor rey, lo terç al comú de la dita vila et lo terç al acusador.<sup>352</sup> Et semblant pena dels dits .V. sous encorreguem e cometen aquell o<sup>353</sup> aquells qui en los dits scorredors hauran feyt pont, o ponts, si donchs dins dos dies comptadors après publicació de la present crida a avant aquells \qui los dits<sup>354</sup>/ ponts o pont hic hauran<sup>355</sup> feyts no desfaran o amouran aquells, tornan al primer estament. Et que'l justícia qui ara és o per temps serà puxe fer execució \e levar/ les dites penes dels contrafahents ab acusador o sens acusador. Et que'l dit present stabliment dur aytant quant al dit honrat consell plaurà e no pus.

[Fer]ma d'en Guillem Miró, balle, savu'l dret de senyor.

||<sup>34v</sup> *Posthea vero die iovis, .VIII<sup>a</sup>. febroarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo*, Ramon de Belsa, saig e corredor \públich/ e crida, trompeta de la dita vila, cridà e publicà lo present stabliment en la plaça de la desús dita vila.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Johan Tauhenga en nom e veu d'en Bernat Andreu, tudor dells fills d'en Nicholau Clarevaylls, defunct, que com al dit en Nicholau estant catiu en terra de moros alcunes quantitats en singularitat fossen estades acaptades \e lexades/ a aquell, que supplicave al dit honrat consell que les dites quantitats fossen donades e deliurades al dit tudor per aydar al matrimoni de la filla del dit en Nicholau quant Deus volgués que's fes lo dit matrimoni. Lo consell acordà que tot ço que qualque cosa<sup>356</sup> en singularitat fos estat lexat o acaptat al dit en Nicholau Clarevaylls, que sie donat e deliurat al dit en Bernat Andreu tudor desús dit.

Ítem, fon proposat per lo discret en Guillem Feliu, notari, per nom d'en Goçalbo Sanç qui és catiu en terra de moros, que com en Pere Daudé, mercader de València, los haje scrit que si han la moneda que ell los haurà lo dit Goçalbo a Pasqua Florida propvinent. Et per part del dit en Goçalbo Sanç en lo acapte que se's feyt als .III. catius e ço que en singularitat és estat acaptat<sup>357</sup> e lexat al dit Goçalbo vendrie a part del dit en Goçalbo .XL. florins e de aquells los havie dit en Domingo Bataller que podien fer compte. Et per la part del dit en Nicholau que li'n venen .XX. florins com solament se degue aplicar als .II. catius qui resten en la dita terra catius, e no altres. Per ço supplicà al dit honrat consell que li degués prestar los dits .LX. florins com ell se proferís donar bones seguretats e fermances de aquell a volentat del dit honrat consell. Lo consell acordà que'ls dits .LX. florins sien prestats al dit en Guillem Feliu per a obs de la rempció d'en Goçalbo, lo dit en Guillem Feliu asseguran aquells ab bones fermances e principals deutors e obligats e no en altra manera.

¶<sup>352</sup> Marge esquerre: *stabliment scorredors*. ¶<sup>353</sup> Ratllat: *aqui·ls*. ¶<sup>354</sup> Duplicat: *dits*.  
 ¶<sup>355</sup> Ratllat: *amoguts e desfeyts*. ¶<sup>356</sup> Ratllat: *de dit*. ¶<sup>357</sup> Ratllat: *al dit*.

Ítem, fon proposat per en Bernat Cabeça que com en Pere de Nesa en lo dia que·ls dits catius foren cativats fos estat ell semblantment pres per moros \e és catiu de present/. Et los seus antecessors fossen estats<sup>358</sup> vehins e naturals de la vila de Castelló. Et lo dit en Nicholau Clarevalls fos mort en lo dit cativatge segons que ere stat rahonat per lo dit en Johan Tauhenga desús. Et lo dit en Pere de Nesa fos estat acullit en lo acapte dels dits tres catius per volentat del dit honrat consell de cert temps a ençà \ans de la mort del dit en Nicholau/ segons que per notament feyt per lo dit honrat consell pot e deu apparer, per ço supplicà al dit honrat consell que en ajuda del rescat o reempceó fahedora del dit ¶<sup>35r</sup> Pere de Nesa fos acullit e donada part de ço que pertanguera al dit en Nicholau del acapte<sup>359</sup> feyt en general als dits .III. catius si fos viu. Lo consell acordà que la quantitat que vendrà a part del dit en Nicholau Clarevaylls del dit acapte exceptat ço que en singularitat li serà estat lexat acaptat o donat, que aquella dita quantitat sie dividida e departida per eguals parts entre los dits Guillamó Matheu, Goçalbo e Pere de Nesa, catius.

Lo consell manà ésser feyt albarà a'n Guillem Feliu de .XLII. sous que munten les scriptures que ell, axí com a scrivà dels honrats diputats ha reebudes per part de la dita vila \en la qüestió d'en Pere Lòppiç/. Ítem, d'altra part de un florí per sos trebaylls e afans de aydar al scrivà dels honrats jurats a fer compres e vendes e de aregljar lo libre de .III. sous, .VI. diners per lliura als peyters.

Ítem, fon proposat per lo dit en Guillem Feliu en nom d'en Ponç Dezponç, lo qual havie treyta la céquia Major de la vila de Castelló a escurar e aerbar a cert temps, que com per lo diluvi que ere estat poch temps ha passat en la dita vila e terme de aquella fossen cayguts alguns ribaços en la dita céquia e aquells, segons sèrie de la carta, no·n sie tengut de traure, et alguns ne sien estats treyts, per ço supplicà al dit honrat consell que li hagués misericòrdia e que·ls ne fes traure de la dita céquia com ne vingués dan a la dita vila gran. Et que si·l dit en Ponç Dezponç los havie a traure que si desfarie e que a la vila no serie res, et que no·l volguessen desfer. Lo consell acordà que jatsie que la vila no y fos tenguda en traure los dits ribaços, que sens prejuhí que·l dit síndich li pach la meytat de ço que ha costat de traure.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo honrat en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, que com a ell fos estat acussat que un hom de la dita vila qui havie muller se jahie ab una dona maridada e que açò li ere prest e aparellat de fer mostrar si aquell volie seguir lla on ell li dirie, e aquell dit justícia per evitar scàndell o que la muller de aquell qui fehie lo dit adulteri ab lo dit hom no matàs lo marit de aquella, e lo acusador lo instigàs que li donàs son terç de la pena

¶<sup>358</sup> Ratllat: *natu*. ¶<sup>359</sup> Ratllat: *si fos viu*.

del establiment que ere estat feyt per lo dit honrat consell en temps passat, per ço notificà al dit honrat consell que volie que ne ensequís e si'n levarie la pena contenguda en lo dit establiment. Lo honrat consell vista la pràticha del dit establiment e attés lo scàndill, perill e morts que leugerament se porien ensequir, revo-  
||<sup>35v</sup> ca e hac per revocat lo dit establiment de la dita rahó en temps passat feyt, axí per lo temps passat com per lo temps esdevenidor, e que de aquell per lo dit justícia axí per lo temps passat com per lo temps esdevenidor no puxe ésser usat ne levades penes per [part] de aquell.

Ítem, on proposat en lo dit consell per lo honrat en Pere Moster, síndich e clavari de la dita vila, que com ell en nom de la vila hagués a pagar diverses e grans quantitats [de] diners a diverses persones e no tingués diners de la vila ne sabés de on ne pogués haver, per ço notificà al dit honrat consell que fes per manera que hagués diners ab què pogués pagar ço que li demanaven e ço que ell devie e per lo dit honrat consell ere estat manat fer<sup>360</sup> albarà. Lo consell acordà que per pagar ço que ere degut per lo dit síndich e per haver diners a mesions a la vila que sien fetes cèdules a .III. diners per lliura.

Dimecres, a .XXVIII. de febrer any .M.CCC.XC<sup>o</sup>. dos.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual dit consell foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia. En Pere Moster, en Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Bernat Cabeça, Johan d'Alçamora, Ramon de Tous, Berenguer Miró, Bernat Cavaller, Pere Muntanyà, Jacme Roig, Miquel Gaschó, Pere Pintor, Berenguer Gillabert, Romeu Bonet, Guerau Canet, Bernat Bosch, Ramon Johan, Bernat Andreu, Berenguer Guitart, Ramon Ferrer, mestre Domingo Rodrigo, Arnau de Peralta, Pere Strader, Nicholau Squerre, Salvador Penafell.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com lo dit honrat consell en lo present any hagués ordenat que'ls pescadors o venents peix en la dita vila haguessen a vendre en Carnal als fors ordenats en Carnal, tro al temps de la Quaresma, per tal los dits honrats jurats dixeren que en lo temps present de la Quaresma fos provehit e ordenat la manera e com los dits pescadors o venedors de peix vendrien aquells en Quaresma. Per tal lo dit honrat consell ||<sup>36r</sup> feta la dita proposició concordantment feu legir los establiments e ordinacions fetes en temps passat en lo temps de la Quaresma ço és la ordenació feta per lo dit consell a .XV. dies de febrer en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.LXXII. ab los capítols consequitius, lo primer dels quals dits capítols comence, Ítem, que

¶ <sup>360</sup> Ratllat: *lo present*.

algun pescador o pescadora estrany o privat no gos etc. Et lo últim dels dits capítols comence: Ítem, ordenam, e fineix partidora *ut supra*.

Et lests los dits stabliments e ordenacions, consideran aquells ésser bons e útils al ben del comú de la dita vila, lo dit honrat consell volch que aquella dita ordenació, sots lo dit calendarií ordenada e feta en lo dit temps de Quaresma, fos servada e tenguda per los dits pescadors o [vene]dors de peix ab los dits capítols consecutius e fets ensemps ab la dita ordenació. Emperò que per la present ordenació no fos feyt prejudi a la ordenació o stabliment per lo dit honrat consell feyt en portar lo peix a la pescateria tota ora de dia e de nit que aquell dit peix serà portat a la dita vila, ans aquell sie e romangue en sa força e valor.

Ítem, fon proposat per lo honrat en Pere Moster, un dels \àrbitres/ diputats \e ellets/ per part de la dita vila ensemps ab en Bernat Cabeça<sup>361</sup> en lo feyt de Terol, que com ells haguessen a estar al loch de Villaformosa per decissir e determenar ensemps ab los altres àrbitres elets per part de Terol la qüestió del feyt \de la entrega/<sup>362</sup> que la vila de Castelló<sup>363</sup> demane. Et per part de Terol semblantment ere demanat sots pena de cent florins d'or applicadors a la part obedient, per tal lo dit en Pere Moster notificà al dit consell si li plahie que ell<sup>364</sup> e sos companyós qui ja \hic/ eren estats hic anassen o no, e que si al dit consell plahie que de ço del seu reembrie .II. florins. Lo consell acordà que'l dit en Pere Moster ensemps ab en Bernat Cabeça, en Pasqual Ferrando, advocat, e axí com a procurador substituhit d'en Pere Miquel, qui ja hic ere stat axí com a síndich, atés que'l dit en Pere Miquel havie proposat que ell no y porie anar per les mercaderies que havie a rebre de present dels carnicers de la dita vila e de altres, hoc e axí matex que pus lo dit en Pasqual Ferrando hic anave per advocat que axí hic podie entrevenir axí com a síndich e que estalviarien .X. [sous] per cascun jorn a la vila, e en Guillem Feliu axí com a scrivà.

¶<sup>36v</sup> Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt al honrat en Pere Moster, síndich e clavari de la dita vila, albarà o albarans de les quantitats que havie pagades e despeses per la dita vila a diverses persones.<sup>365</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit en Pere Moster de cinch dies que anà al loch de Almagora per afers de la vila e a'n Pasqual Ferrando de .III. dies e<sup>366</sup> als hereus d'en Guillem Trullols de .II.<sup>367</sup> dies a rahó de .V.<sup>368</sup> sous. Ítem, al dit en Pasqual Ferrando de .III. dies que estech entre anar, star e tornar de València per parlar ab mossén en Roger \a rahó de .VII. sous per cascun jorn/ per profit de la dita vila que havie ja tramés letra als jurats que li trametessen un d'aquells per parlar ab ell, a rahó de .VII. sous per cascun jorn.

¶<sup>361</sup> Ratllat: *que com en lo conv.* ¶<sup>362</sup> Ratllat: *de les mesions.* ¶<sup>363</sup> Ratllat: *havie fetes en requere.* ¶<sup>364</sup> Ratllat: *hic anàs.* ¶<sup>365</sup> Els tres ítems que

segueixen porten al marge esquerre escrit: *albarà.* ¶<sup>366</sup> Ratllat: *a'n Guillem.* ¶<sup>367</sup> Ratllat: *.III.* ¶<sup>368</sup> Ratllat: *.IIII.*

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit en Pasqual Ferrando de .III. dies qui estech a València entre anar, star e tornar, axí com administrador de les rendes del senyor rey per fer paga del preu de les dites rendes de .VI<sup>M</sup>. sous, que són deguts en la ciutat de València a certes persones, lo .XV. dia de febrer, a rahó de .X. sous que·ls se retingue. Ítem, de altra part \manà ésser feyt albarà a'n Pere Moster/ de .V. dies a la dita rahó qui estech a València per satisfacer als duptes que eren stats feyts per en Lagostera, maestre racional del senyor rey, \al<sup>369</sup> compte del dit en Pere/ de les dues annades que \el dit en Pere Moster/,<sup>370</sup> òlim administrador, havie tengudes e administrades. Ítem, al dit en Pasqual qui ha bestrets a'n Domingo Johan qui portà<sup>371</sup> letra d'en Lagostera que donassen los comptes, \.XII. sous/. Ítem, a un correu qui portà translat dels duptes que fehie en Lagostera en la reddició del compte del dit en Pere Moster, .III. sous.

*Die sabbati, secunda marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon tengut e ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, lochtinent del honrat en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e ||<sup>37r</sup> Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: en Bernat Miralles, Berthomeu Giner, Ramon Johan, Bernat Bosch, Guillamó Català, Pere Strader, Nicholau Squerre, Berenguer Solà, Miquel Marbruscha, Berenguer Gilabert, Pere Oliver, Salvador Penafell, Miquel Gaschó, Guerau Canet, Romeu Bonet, Berthomeu Pèriç, Guillamó Palau, Jacme Roig, Ramon de Tous, Berenguer Guiltart, Berenguer Miró, Bernat Cavaller e Arnau Sala, maestre Domingo Rodrigo e en Bernat Pelegrí, notari.

En lo qual dit consell lo honrat mossén Pere d'Artés, maestre racional de la cort del senyor rey, presentà al dit honrat consell e jurats una letra del<sup>372</sup> molt alt senyor rey, closa e sagellada ab lo segell menor del dit senyo<r>, la tenor de la qual és *ut sequitur*, la qual per mi, Pasqual Bataller, notari e scrivà del dit honrat consell e jurats, fon lesta en plener conseyll:

Lo rey.<sup>373</sup>

Pròmens. Sapiats que nós havem manat al amat nostre mossén Pere d'Artés, maestre racional de la nostra cort, que'n faça fer alcuna obra qui és fort necessària en lo nostre reyal de València, la qual obra nós havem e tenim fort acor<d>, e en special car sens aquella nós com fossen allí no poriem posar en manera alguna en lo dit reyal. Et com nós prestament, si plau a Déu, hi entenam ésser e no

¶ <sup>369</sup> Ratllat: *dit en Pe*. ¶ <sup>370</sup> Ratllat: *en Pere Moster*. ¶ <sup>371</sup> Ratllat: *translat dels comptes*. ¶ <sup>372</sup> Rat-

llat: *dit*. ¶ <sup>373</sup> Marge esquerre: *letra del molt alt senyor rey*.



hajam diners al present de que's puxa fer la dita obra, per ço vos pregam afectuosament que en tot ço e quant lo dit maestre racional vos dirà e us explicarà de part nostra, conullats dar plenera fe e complir-ho per obra, si de res nos entenets a servir e complaure. Certificants-vos que'l servey que ara nos farets haurem en son cars e loch a memòria.

Dada en Barchinona, sots nostre segell menor, a .VII. dies de febrer del any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. dos.

*Rex Iohannes.*

Et lesta e presentada la desús dita letra, encontinent los dits honrat consell e jurats dixeren que eebien la desús dita letra ab humil deguda reverència e honor, supplicant al dit mossén en Pere d'Artés que sobre aquella serie haüda delliberació, e aquella delliberació haüda, resposta a la dita letra e creença de e per part del senyor rey per vigor de la dita letra explicada.

*Paulo post dicta die*, lo dit honrat consell explicà la resposta al dit molt honorable mossén en Pere d'Artés de la dita letra e creença [per a]quell explicada en la forma següent:

¶<sup>37v</sup> Ço és, que com les rendes e dret del senyor rey de la vila de Castelló fossen empenyorades, et salva al altea del dit senyor rey e honor del dit mossén en Pere d'Artés, maestre racional, fos contra los pactes e promissions del empenyorament de les dites reendes, supplican a aquell en persona del dit senyor rey que hagués per scusats los dits consell, justícia e jurats en no ensequir la<sup>374</sup> explicació e requesta per aquell feta.

Et feta la dita resposta, encontinent lo dit molt honorable mossén en Pere d'Artés pregà e requerí lo dit consell que, com lla llur requesta no \entenés ésser/<sup>375</sup> dampnosa al dit consell, que per reverència del dit senyor rey e per honor de aquell deguessen lo dit acord o resposta millorar. Lo qual dit consell comanà als dits jurats que responessen al dit mossén en Pere d'Artés per moltes rahons perseverants en la desús dita resposta. Et que d'aquí avant la volentat e ordenació del dit consell no fos pasada.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo honrat en Ramon de Tous que com ell e tots los consellers qui ara són e après que fon ordenat lo quitament són estats consellers, justícia e jurats, han jurat e feyt homenatge de donar favor al feyt del dit quitament. Et molts \de la dita vila/ tinguen e posehixen diverses possessions dels quals no porien ni poden mostrar títol de compra ni de establiment, que per los síndichs passats \ni present<s>/ los sie stat feyt, e aquells béns no són estats quitats ni de present paguen peyta alcuna, ans se tenen aquells sens pagar la

¶<sup>374</sup> Duplicat i ratllat: *la*. ¶<sup>375</sup> Ratllat: *fós*.

peyta ordinària ni altra talla imposada per la dita vila. Et de aquells dits béns se porie fer gran quitament e aydarien a les col·lectes de les mealles, per ço notificà al dit honrat consell les dites coses<sup>376</sup> que y degués fer alcuna proveisió que fos bona. Lo consell acordà que sie feta crida pública que tot hom \o tota dona/<sup>377</sup> strany o privat, de qualsevol ley, condició o estament, sie que tingue terra, vinya o altra qualsevol possessió \la qual/ per los síndichs passats <sup>378</sup> o present li \sie/<sup>378</sup> stada venuda o establida \que no fos atrobada en taxa de peyta/ que degue<sup>379</sup> mostrar la carta de la dita compra o establiment, o mostrar com haje quitat e que tingue en peyta o li sie mès en libre de comptres e vendes, als dits honrats jurats dins cert temps, en altra manera que si no u faran, que la vila s'o puxe pendre e alienar a qui's volrà, axí com a cosa<sup>380</sup> pròpria de aquella.

Disapte, a .IX. de març, any .M.CCC.XC. dos.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló, per veu de Ramon de Belsa, saig e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats. Consellers: Guillem de Ripoll, Ramon Johan, Arnau Sala, Ramon de Tous, Berthomeu Pèriz, Guillamó Palau, Salvador Penafell, Nichoalu Squire, Berenguer Solà, Jacme Roig, Lorenç Tauhenga, Bernat Cabeça, Miquel Gaschó, Berenguer Marçal, Bernat Cavaller, Pere Strader, Berenguer Miró, Guerau Canet, Pasqual Franch, [Arna]u de Peralta, Bernat Pelegrí, Guillamó Gomar.

<sup>38v</sup> En lo qual dit consell fon feta relació per los honrats en Pere Moster e Pasqual Ferrando per ells e per en Bernat Cabeça, arbitre ensemps ab lo dit en Pere Moster sobre lo article o qüestió que ere stada romasa a decidir del feyt del montago, ço és que ells eren stats lo dicmenje proppassat al loch de Villaformosa e allí avien trobats Miquel Péreç de Medes, \Johan Arauet/ e Pero Sercolla, qui hic eren per part de la ciutat e aldees de Teroll, e foren tots ensemps en un loch e parlant dels dits affers trobaren que'l compromés que ere stat feyt entre les dita ciutat e aldees \de Teroll/ de una part e ells per part de la dita vila de Castelló de la part altra ere finit. Enaxí que en res no'n havien pogut enantar però que'ls havien dit que de nou fos feyt compromés sobre lo dit article com allí hagués síndich axí per la dita ciutat e aldees de Teroll ab poder bastant de fer atorgar e fermar lo dit compromés e que'l dit en Pasqual<sup>381</sup> havie dit que ell ere substituhit d'en Pere Miquel, síndich, e que no havie poder de fermar

¶ <sup>376</sup> Ratllat: *e que li*. ¶ <sup>377</sup> Ratllat: *de qualsevol*.

¶ <sup>378</sup> Ratllat: *fos*. ¶ <sup>379</sup> Ratllat: *degués*.

¶ <sup>380</sup> Ratllat: *sua*. ¶ <sup>381</sup> Ratllat: *dix*.

lo dit compromés però que'n parlarien al consell e qualque cosa lo consell ne acordàs, que de allò ells los trametrien letra e resposta, e per tal forma se partiren del dit loch.

Et feta la dita relació, lo dit honrat consell acordà que fos scrit als desús dits certificats los que per ocupació de affers no havien pogut ajustar consell, però que farien son esforch e poder de ajustar aquell, e tengut lo dit consell certificar aquells de ço que per lo dit consell serie acordat.<sup>382</sup>

Lo consell dix que desplahie a aquell com lo temps ere finit. Et que per les quantitats les quals la universitat havie a cobrar que altra vegada fos compromés \en les persones desús dites/, e decontinent los dits en Bernat Cabeça e en Pere Moster dixeren que no reebrien càrrech de compromés<sup>383</sup> noveyll pus lo primer ere finit. Et per ço lo dit consell acordà que fos scrit per los dits en Bernat Cabeça e en Pere Moster al honrat don Johan Arauet de la intenció e acord del dit consell.

Lo honrat consell manà ésser feyt albarà a'n Pere Moster e Bernat Cabeça, en Pasqual Ferrando e Guillem Feliu de .IIII. jorns qui eren estats fora la dita vila al lcoh de Villaformosa per lo feyt de Terol, ço és, a cascun de aquells de .XL. sous que són en summa .CLXXX. sous.<sup>384</sup>

L'onrat consell de la vila de Castelló per bé e utilitat de la cosa públichia et per ço com per experiència ere vist e atrobat que'ls porchs e lo bestiar lanar stalviarien los guareyts e acapten les vinyes del terme de la dita vila de que s'ere \seguit/, e's segueie gran dapnatge als vehins e habitants en la dita vila, per tal lo dit honrat consell concordantment e en alcuna cosa no discrepant stablí e ordenà que null hom strany o privat ¶<sup>39r</sup> vullés carnicers o altres qui compraran o hauran moltons per desfer en les carniceries de la desús dita vila, no sien tan ossats que gossen o presumesquen metre o fer metre alcun linatge del dit bestiar<sup>385</sup> \ni/ porchs en blats, vinyes, guareyts, moyls o no molyls, caliuoses o no caliuoses del primer dia de setembre prop vinent a avant.<sup>386</sup> Et si u faran que sien encorreguts per cascuna cabeça del dit bestiar lanar en pena de .VI. diners, e per cascuna cabeça dels dits porchs en pena de .VIII. diners. Et cinch sous la guarda, donadós e partidós ço és \la meytat/<sup>387</sup> al senyor rey. Et l'altra meytat al senyor de la propietat o heretat, e si guardià hic haurà que la dita meytat sie partida terç per terç. \Et si seran atrobats los dits porchs o bestiars en les dites vinyes, blats o guareyts segons dit és de nit que paguen les dites penes en doble/. Revocam en totes coses e per totes lo establiment toquant als carnicers e altres que aseguren bestiars per tallar en les dites carniceries de la dita vila.

¶ <sup>382</sup> Tot aquest ítem està ratllat. ¶ <sup>383</sup> Aquestes línies estan en el full següent, unides mitjançant una línia. ¶ <sup>384</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶ <sup>385</sup> Ratllada la forma plural «s» en totes les paraules. ¶ <sup>386</sup> Marge esquerre: *stabliment*. ¶ <sup>387</sup> Ratllat: *lo terç*.

¶<sup>39v</sup> Dimarts, a .XII. de març any .M.CCC.XC. dos.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa ab so de trompeta en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Pere Muntanyà, Berenguer Gillabert, Miquel Gaschó, Pere Pintor, Salvador Penafell, Berenguer Guitart, Nicholau Squerre, Miquel Marbruscha, Bernat Andreu, Berthomeu Giner e Bernat Pelegrí, Berenguer Miró, Ramon Johan, Pere Strader, en Guillem Johan, Guillamó Palau, Johan d'Alçamora, Bernat Cavaller, Berthomeu Pèriz, Romeu Bonet, Guerau Canet, Arnau Sala, maestre Arnau de Peralta.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com ells en lo dia de disapte proppassat haguessen haüda una letra d'en Guillem Erau, síndich de la dita vila<sup>388</sup> e ciutadà de València, \del feyt de les egües de la sentència que ere stada donada contra la vila e condepnada en les mesions/, la qual per mi, Pasqual Bataller, notari e scrivà del dit honrat consell e jurats a requesta de aquells en plener conseyll fon lesta, per ço dixeren e notificaren al dit honrat consell les dites coses apparellats de fer e ensequir ço que al dit honrat consell plaurà. Lo consell acordà sobre lo dit feyt que en Pasqual Ferrando, qui sab la<sup>389</sup> qüestió de les dites egües e hic és entrevengut en los dits affers, que vaje a la ciutat de València e que parle ab micer Berthomeu que orden la appel·lació<sup>390</sup> contra la dita sentència, e que aquella pos denant los jurats de la ciutat o denant qui's pertangue en Guillem Erau, síndich, e que'n requerien carta pública<sup>391</sup> e que la face fer en forma pública al scrivà qui la dita appel·lació reebrà e legirà, en cars que aquella no li volguessen reebre o admetre. Et per ço, sí e en cars que'l dit micer Berthomeu del Mas no vol[gués] ¶<sup>40r</sup> ordenar la dita appel·lació, que'l dit en Pasqual Ferrando la ordenàs, e que aquella posàs axí com a síndich<sup>392</sup> substituhit d'en Berenguer Guitart, síndich als pleyts, \lo/ qual fos<sup>393</sup> substituhit<sup>394</sup> en cars que'l dit en Guillem Erau recusàs per no ésser maltractat ab los jurats de la dita ciutat de posar aquella dita appel·lació.

Dissapte, a .XVI. de març, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor. M.CCC.XC. dos.

Fon tengut e ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e corredor públich, ab so de trompeta, en lo qual foren los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando e en berant Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Pere Ribarroja, Berenguer Sala, Berthomeu Bosch, Berenguer Guitart, Ramon Ferrer, Ramon Johan, Berenguer Marçal, Salvador Penafell, Berthomeu Pèriç, Pere Oliver, Bernat Andreu, Berenguer Solà, Miquel Marbruscha, Pere Muntanyà, Guerau Canet,

¶<sup>388</sup> Ratllat: *qui està en, e habite.* ¶<sup>389</sup> Ratllat: ¶<sup>392</sup> Ratllat: *ab qualse.* ¶<sup>393</sup> Ratllat: *donat poder. dita.* ¶<sup>390</sup> Ratllat: *de la dita.* ¶<sup>391</sup> Ratllat: *en cars.* ¶<sup>394</sup> Ratllat: *en lo dit acte tan solament.*

Bernat Cavaller, Miquel Gaschó, Guillamó Palau, Guillamó Català, Berenguer Miró, Bernat Pelegrí, Ramon de Tous, Johan d'Alçamora.

En lo qual dit honrat consell fon proposat per los dits honrats jurats que com ells en lo dia de divendres proppassat haguesen haüdes dues letres, una d'en Guillem Erau, \sündich/, e altra d'en Guillem Feliu, qui ere a València, les quals hoyrien e foren lestes en lo dit consell plener per mi, Pasqual Bataller, scrivà del dit honrat consell e jurats. Et lestes aquelles,<sup>395</sup> notificaren al dit consell ço que per aquells los ere stat escrit, tramés e en les dites letres se contenie, ço \és/, que ja havien hoyda la letra que'l dit en Guillem Herau los havie ja tramesa que·ls jurats \de València/, de paraula e sens scrit, havien donada sentència de les egües contra nosaltres, e que·ns havien condepnats en les mesions. Et ara,<sup>396</sup> en les dites dues letres se conté que han taxades les dites mesions e que pujen a cent .XII. florins, e sous més. Et \que/ per <sup>40v</sup>|| haver aquelles ja havien fetes emparar totes e qualsevol bèsties o coses que fossen de hòmens de Castelló e, en special, havien emparades e entenien a vendre lo rocí d'en Bernat Colomer e lo mull d'en Jacme Roig e d'altres. Per tal dixeren en lo dit consell que·ls plàcie acordar per quinya forma volrà lo dit consell que y sie provehit ans que més mesions no s'ic facen. Lo consell acordà que·ls dits .CXII. florins e .IIII. sous sien trameses a València e que·ls donen per aquella forma que micer Berthomeu consellarà en manera que apparegue que axí com a forçats pagam les dites mesions, e que açò sie en càrrech dels dits honrats jurats e sündich<sup>397</sup> de trametre la dita quantitat prestament, ans que més mesions no s'ich facen.<sup>398</sup>

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo honrat en Jacme Coyll, jurat del loch de Almagora, que com segons forma de la sentència arbitral entre la universitat del dit loch donada e promulgada e la universitat de la dita vila, se deguessen soguejar totes les terres<sup>399</sup> del regadiu del terme de la dita vila per saber lo nombre de les jovades, e per ço encara com alguns hòmens de Almagora entendran en traure la céquia a escurar e erbar segons que és stada delliurada per los dits jurats qui de present són al senyor bisbe dins lo dit loch, per ço supplicà e requerí al dit honrat consell que li plagués de haver bon acord sobre ço que per aquell de part de la universitat del dit loch los ere stat explicat e proposat. Lo consell acordà que les terres que són del regadiu de la céquia Major que sien soguejades per quadrelles, e que aytantes jovades com muntarà la quadrella que allò sie scrit, abatuts cèquies e cavallons que no vagen en compte de la terra, e de present taxe al dit en Bernat Cavaller e a'n Pere Marquo, soguejadors, per llur salari de cascun jorn, ço és a cascun de aquells .III. sous. Et al hom o scrivà qui tendrà la corda e scriurà \lo nombre/ [de les] <sup>41r</sup>|| dites terres, per salarii de cascun jorn .II. sous. Et que si

¶ <sup>395</sup> Ratllat: *requirie*. ¶ <sup>396</sup> Ratllat: *lo dit*. ¶ <sup>397</sup> Ratllat: *de haver-se*.  
¶ <sup>398</sup> Ratllat: *e que*. ¶ <sup>399</sup> Ratllat: *del ter*.

la universitat de Almagora tramet ací soguejador qui sie assistent al dit soguejar, e scrivà per scriure, que feyt lo dit soguejament de les dites terres de la dita vila per semblant manera hic sie tramés per la dita vila en Bernat Cavaller, qui sie present al dit soguejar<sup>400</sup> de les terres del regadiu del loch de Almagora, e scrivà per scriure lo nombre de les jovades de les dites terres.

*Die martis, .XXVI<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller e Bernat Mut, jurats. Consellers: Johan d'Alçamora, Berenguer Miró, Bernat Pelegrí, Jacme Roig, Nicholau Squerre, Berenguer Solà, Miquel Marbruscha, Berenguer Gillabert, Romeu Bonet, Pere Pintor, Ramon de Tous, Bernat Andreu, Pasqual Franch, Ramon Ferrer, Pere Strader, Ramon Johan, Berthomeu Bosch, Berenguer Guitart, Arnau Sala, Miquel Gaschó, Bernat Cabeça, Arnau de Peralta.

En lo qual dit consell fon proposat per en Guillamó Ferrer, àlias appellat Manoller, que com a ell axí com a guardià de la céquia Major de la dita vila stant cequier en Berthomeu Bosch, de la paga de sent Johan proppassat li sien deguts .XXV. sous per son salari a ell restants a pagar, prega al dit honrat consell que li fos manat fer albarà de paga. Lo consell manà ésser feyt albarà al dit en Guillamó dels dits .XXV. sous.<sup>401</sup>

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Pasqual Franch, vehín de la dita vila, que com ell hagués comprat lo molí \d'oli/ appellat d'en Merades, *quondam*, deffunct, lo qual és tengut sots directa senyoria del molt alt senyor rey a cert cens, fadiga e loïsme e altre plen dret emphiteòtich, e les basses del dit molí bonament no hajen scorredor per hon discórreguen après que'l oli de aquelles és triat en lo temps que'l dit molí mol, per la qual cosa de aquelles isqué \e hix/ grans<sup>402</sup> \corrupcions/ e infeccions per ço com \aquelles/ no han hon discórrer. Et serie millor per utilitat de la cosa pública, per tolre les dites infeccions e per profit del dit molí, qui és tengut sots senyoria del dit senyor rey, si al dit honrat consell plahie, que les dites basses poguessen discórrer en la dita filla appellada d'en Pinós, per canons qui passassen dejús la céquia Major de la dita vila, e les dites infeccions \e corrupcions/ cessarien e serie <sup>41v</sup> gran profit e utilitat a la dita vila e als habitants en aquella. Et que ell dit en Pasqual Franch, a son cost e mesió, farie lo dit scorredor en lo dit loch. Et ell e los seus senyors del dit molí ab llur pròpria messió e despesa mantendrien e tendrien en condret lo dit scorredor. Per ço prega al dit

¶ <sup>400</sup> Ratllat: *del nombre*. ¶ <sup>401</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>402</sup> Ratllat: *pudor*.

honrat consell que pues alcun dan a la dita vila no venie, que li plagués donar llicència de fer lo dit scorredor majorment que·l molí de la dona na Estella, appellat de na Guimerana, qui no és tengut sots senyoria del dit senyor rey, haje e prengue scorredor per a llur basses en la filla del molí Soterrani, e açò és cert e està en veritat e que·l dit seu molí no<sup>403</sup> deje ésser de pijor condició que·l dit molí de la dita dona na Estella. Lo consell, entesa la dita proposició del dit en Pasqual Franch, acordà que·l dit en Pasqual Franch a son cost e mesió face e puixe fer lo dit scorredor en lo dit loch a conexença dels dits honrats jurats per bé del comú e utilitat de la dita vila. Et que·l dit en Pasqual Franch per ell e per los seus, per tots temps, sien tenguts de ço del llur propri tenir en condret lo dit scorredor en cars que·s derruís o·s tranquàs, e de açò face carta a la dita vila e oblig sos béns. Et si e, en cars que per rahon del dit scorredor de present o en esdevenidor aclun dapnatge a alcun hereter \ne venie/ o de ncesitat havie a pendre terra per obrir e sostenir aquell, que·l dit en Pasqual Franch e los seus hagen a pagar e satesfer aquell dan<sup>404</sup> com lo dit consell atorgue de fer lo dit scorredor al dit en Pasqual Franch quant pot e en ell és per tolre les dites infeccions e corrupcions que se·n seguexen, e per augmentció del censal del dit senyor rey sens prejudí emperò e dampnatge de altre.

Ítem, fon propositat en lo dit consell per <lo> honrat en Pere Moster, jurat, que com ell, per evitar més mesions que leugerament se pogueren fer si no ere donat recapte a pagar les \quantitats per les/<sup>405</sup> quals \los/ jurats de València havien fetes \vendre certes bèsties/<sup>406</sup> de hòmens de la vila de Castelló en públich encant, per rahon de les despeses en les quals lo síndich de la dita vila ere estat condempnat per la qüestió de les egües d'en Guillem Segarra, de València, fos estat a la ciutat de València e hagués pagat los preus de les dites bèsties a aquell qui les havien comprades e per lo rescate hagués leixat vendre la sua mulla, la qual li tragué en Ayç de Villareal per ço que no aparegués que voluntariament ell pagàs les dites quantitats. Et de la sentència que·ls dits jurats donaren de nua paraula sens scrit lo discret en Guillem Herau, axí com ¶<sup>42r</sup> a síndich, se fos appel·lat, la qual appellació li fon<sup>407</sup> denegada e de la dita denegació e taxació de mesions altra vegada lo dit en Guillem Herau se fos appel·lat e request carta pública, la qual per mi, Pasqual Bataller, scrivà dels dits honrats jurats, en presència del dit honrat consell fon lesta ensemps ab una letra que portà del dit en Guillem Herau dels motius que·ls dits jurats havien fets en donar e promulgar la dita sentència, per ço dix, notificà al dit consell, lestes les dites carta e letra, que y provehís pus que les appellacions tenien les quals havie ordenades micer Berthomeu del Mas e que dins .XXX. dies se havie a representar aquell qui les portave denant lo senyor rey, o sa audiència. Et que·l dit micer Berthomeu li havie dit que lo consell hic trametés un hom

¶<sup>403</sup> Ratllat: *deurie*. ¶<sup>404</sup> Ratllat: *al dit here*. ¶<sup>405</sup> Ratllat: *penyores*.  
 ¶<sup>406</sup> Ratllat: *de béns*. ¶<sup>407</sup> Ratllat: *atorgada*.

discret e savi qui u sabés rahonar al dit senyor que li denyàs per llur mercé de res-servar-se en si lo feyt tro que'l dit senyor rey fos dins lo regne de València, com de present altra justícia no porien aconseguir majorment pus havien feta fer la dita execució de les dites mesions.

Et lo dit honrat consell entesa la dita proposició e relació feta per lo dit en Pere Moster, \attés/ que dins los dits .XXX. dies la dita appel·lació se havie a pre-sentar denant lo dit senyor al[...] que serie deserta, acordà<sup>408</sup> que per los dits affers a exercir e fer que y anàs lo dit en Pere Moster, qui sabie lo feyt en què estave, lo qual per lo dit honrat consell per més veus, \com fos discorde del misatger/, fonch elet en misatger per anar al dit senyor rey, ço és lo dit en Pere Moster.

Ítem, fon proposat per lo dit en Pere Moster que com ell hagués pagades di-verses quantitats per la dita qüestió de les egües e hagués estat .V. dies a la ciutat de València, que li fos feyt albarà de tot. Lo consell manà que li fos feyt albarà de les quantitats que havie pagades, les quals declarà en presència del dit consell e dels dits .V. diornals a rahó de .VII. sous per cascun jorn.<sup>409</sup>

||<sup>42v</sup> Dimarts, a .XVI. de abbrill any .M.CCC.XC. dos.

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, corredor e crida, trompeta de la dita vila en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia. Pere Moster, Pasqual Ferran-do, Bernat Mut e Domingo Bataller, <jurats>. Consellers: Berenguer Guitard, Bernat Andreu, Romeu Bonet, Pere Oliver, Pere Muntanyà, Michel Gaschó, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Pere Pintor, Miquel Marbruscha, en Guillem de Ripoll, Berenguer Miró, Guillem Palau, en Guillem Català, Johan d'Alçamo-ra, Berenguer Gillibert, Arnau Sala, Guerau Canet, Ramon de Tous.

En lo qual dit consell fon donat compte e rahó per lo honrat en Berenguer Moliner, diputat ensemps ab d'altres a rebre los quitaments dels hòmens peyters e altres vehins e habitants en la dita vila a rahó de .XXX. sous per lliura, de les quantitats per aquell reebudes de la col·lecta de la festa de Nadal proppassada.

Et primerament en presència del dit honrat consell, una e moltes vegades fonch comptat e assumat tot ço e qualque cosa <que> lo desús dit en Berenguer Moliner, axí com a diputat, havie reebut per via del dit quitament. Enaxí que ab mil e .CCCC.XXII.<sup>410</sup> sous, .I. diner que'l dit en Pere Miquel tenie en son poder, los quals lo dit en Berenguer Moliner reebé de aquell, fon atrobat clar que'l dit en Berenguer Moliner per rahon del dit quitament havie reebut .III<sup>M</sup>.CCCC.XLVII. sous, .I. diner.

¶<sup>408</sup> Ratllat: *per més veus*.

¶<sup>409</sup> Marge esquerre: *albarà R*.

¶<sup>410</sup> Ratllat: *.XXIII*.



Ítem, enaprés lo dit en Berenguer Moliner en presència del dit honrat consell dix que havie quitats de la dona na Caterina, muller *quondam* d'en Jacme Ferrer, congrer de València,<sup>411</sup> .CCC. sous censals per preu de .III<sup>M</sup>.DC. Dels quals mostrà carta de revenda feta per la dita dona a la universitat, reebuda per en Jacme Garcia e mostrà la carta dels dits .CCC. sous censals que la dita universitat li fehie cascun any, a .IX. del dit mes de abril, .III<sup>M</sup>.DC. sous.

Ítem, que havie pagats de prorata a la dita dona dels dits tre<e>nts sous censals per lo temps passat, .CC.LXV. sous.

¶<sup>43r</sup> Ítem, que havie fetes de mesions entre anar, star e tornar, per fer lo dit quitament e contracte de revenda e soltament de emperes que eren estades fetes<sup>412</sup> a'n Guillem Feliu, notari, qui portà la dita quantitat a la dita dona, .XLV. sous.

Enaxí que fon atrobat per lo dit compte que eguallades reebudes ab dates, e dates ab reebudes, que'l dit en Berenguer Moliner havie més despés e pagat que no reebut, ço és los quals lo dit en Berenguer Moliner ha a cobrar .CCCC.LXII. sous, .XI. diners.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Guillamó Miró que com ell per manament dels honrats jurats fos anat ab los hòmens qui's dien monteros a les marjals per mostrar a aquells los passos e per ajudar-los a cremar les marjals, com dixen que'ls dits monteros si la marjal se podie cremar que exermarien los porchs senglars. Et se'n fos trigat de sos affers per .V. jorns, per ço prega al dit honrat consell que dels dits trebaylls lo degués satisfacer.

Et lo dit en Pere Moster narrà largament la sua misatgeria que havie feta al senyor rey e tot ço que hic havia pogut fer, ço és que del feyt de la appellació de les egües micer Guillem de Vayllsecha, vicicanceller del dit senyor rey, li havie dit, no donant conseyll, que entenie que'l dit senyor rey, attés que Castelló havie per sospitoses tots los juristes de València, que assignarie jutge en loch competent a la dita appellació però que haurien sí a fer grans mesions per què ell, veent que'l senyor rey no podie assí reservar lo dit feyt e que si la dita appellació no's proseguie que serie deserta, per evitar mesions e despeses a la dita universitat, substituhí en lo dit feyt, en les actes tan solament, lo discret en Pere Lop, notari qui ere allí per<sup>413</sup> la vila de Murvedre, e pregà a aquell que per evitar deserció de la appellació que cascun mes se representàs denant lo dit vicicanceller, estan e perseveran en la dita appellació, e que'n requerís carta públichha e que fes continuar aprés de la presentació que ell havie feta denant ell a'n Johan de Riglos, notari qui havie reebuts los actes. Et per ço que no's volie plenir del ¶<sup>43v</sup> dit consell, dix e respòs al dit micer Guillem de Vayllsecha que ell parlaria ab lo consell e ço que'n acordàs

¶<sup>411</sup> Ratllat: *segons*.

¶<sup>412</sup> Ratllat: *al dit*. ¶<sup>413</sup> Ratllat: *la se*.

que ell lladonchs scriurie al dit substituït per quinya forma sich haurie. Et que axí matex havie demanat que'l temps del quitament fos allargat a tres anys, per ço que's poguessen quitar los que no s'eren quitats. Et que un diner per dret de sagell ni per altra manera la dita vila no'n volrie haver donat. Et que'l dit micer Guillem de Vayllsecha li havie respost que la cort, \axí/ per reverència de la passió<sup>414</sup> de Nostre Senyor Jhesuchrist<sup>415</sup> com de la Resurrecció, que no usarie tro passada tota la semana de Pasqua. Et que lladonchs ell ne parlaria ab lo dit senyor rey e que entenie que acabaria però que a costar haurie a la dita universitat. Per tal lo dit en Pere Moster notificà al dit honrat consell tot ço que havie enantat en los dits feyts<sup>416</sup> per ço que'l dit honrat consell hic provehís segons que ben vist li fos.

Ítem, lo dit en Pere Moster dix que com ell ab sa cavalcadura e un hom ab altra qui li portave la maleta de les sues robes e altres enantaments \que se'n portave/ fos estat a la ciutat de Barchinona per manament del dit honrat consell per parlar ab los senyor rey o ab son canceller, e per evitar mesions fos anat e tornat en .XIII. jorns, e per lo cuytament de les jornades qui eren estades prou grans hagués afollada<sup>417</sup> la sua mulla, ço que no volguera per .XXX. florins e<sup>418</sup> la terra ere fort cara de viandes. Et hagués despés de ço del seu proprii be .XX. florins e plus. Per ço pregà al dit honrat consell que fos per manera que'n fos guardat de dan e que li fos feta alguna ajuda al salari. Et que li fos feyt albarà de .II. florins que havie donats a micer Tomàs Johan, qui havie fetes relació al dit vicicanceller del feyt de la dita apel·lació, e per los trebaylls e afanys que n'ach per veure e regonéixer la dita carta, e de .V. sous e .VI. diners que havie donats al dit en Johan de Rigllos que li continuàs la presentació de la apel·lació que ell havie feta, e \los/ altres actes que's seguirien enaprés de aquella. Lo honrat consell per més veus com fos<sup>419</sup> divers de la ajuda, acordà e manà que fos fet al dit en Pere Moster albarà de retenció de .XIII. jorns a rahó de .X. sous per cascun jorn, servan la ordenació ja feta per lo dit honrat consell que són .CXXX. [...] que no li fos feta alguna ajuda o gràcia de àls, e dels d[...] florins e mig.<sup>420</sup>

||<sup>44r</sup> Dimarts, a .XXIII. de abril *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>. nonagesimo secundo*.

Fon applegat e justat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la desús dita vila. En Pere Moster, en Pasqual Ferrando, Bernat Mut e en Domingo Bataller, jurats. Consellers: Berenguer Miró, Bernat Pelegrí, Arnau Sala, Guillamó Català, Ra-

¶<sup>414</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>415</sup> Ratllat: *no usarie*.

¶<sup>416</sup> Ratllat: *e que'l co*. ¶<sup>417</sup> Ratllat: *les sues bé*. ¶<sup>418</sup> Ratllat: *bé temps que ere*.

¶<sup>419</sup> Ratllat: *diverses*. ¶<sup>420</sup> Marge esquerre: *albarà R*.

mon Johan, Bernat<sup>421</sup> Bosch, Guillamó Gomar, Berenguer Sala, Pere Ribarroja, Pere Muntanyà, Berenguer Gillabert, Berenguer Solà, Bernat Cavaller, Guerau Canet, Berenguer Guitart, Arnau de Peralta, Berthomeu Giner, Pere Strader, Bernat Mirales, maestre Domingo Rodrigo, Bernat Cabeça, Pere Pintor, en Guillem Johan, Johan d'Alçamora.

En lo qual dit honrat consell fon proposat per los honrats jurats que com ells haguessen entés que la dona na Anthoneta, muller *quondam* d'en Bernat Pinell, per pagar-se de sa dot e creix fes córrer e subastar los drets e accions del dit *quondam* marit seu e aquells entenés delliurar prestament, segons que per lo corredor de la cort del dit honrat justícia ere estat cridat e notificat, a tot hom qui hic entenés que hic fos *aliter* que ell delliurarie aquells al més de preu donant. Et per ço que havien entés que'l dit en Bernat Pinell havie carta contra la universitat de la dita vila de .VII<sup>M</sup>. sous poch més o menys, que devie a aquell del temps que'l dit en Bernat Pinell fonch síndich e clavari de la dita vila. Et per ço, ans del delliurament fahedor dels dits drets e accions del dit en Bernat Pinell, per ço que culpa alcuna als dits honrats jurats no pogués ni puxe ésser donada, notificaren les dites coses al dit honrat consell offerints-se aparellats tot ço e qualque cosa per lo dit honrat consell provehit, ordenat e manat serà. Lo consell entesa la dita proposició acordà que'l honrat en Pasqual Ferrando vaje a la ciutat de València pestament ab la dita carta o traslat de aquella e que narre e recompte a micer Berthomeu del Mas, advocat de la dita vila, lo dit feyt. Et \que face per manera/ que'l dit micer Berthomeu del Mas hic prest e don son consell e ordén en lo dit feyt ço que s'i merexerà de fer per tota aquella manera que ell dictarà ni consellerà, e que port ordenat per ço que la vila no perde son dret.

¶<sup>44v</sup> Lo consell acordà que sie feyt albarà a'n Lorenç Valentí, pesador, que li són deguts de la derrera terça del any qui fini a .VIII.<sup>422</sup> dies del present mes, ço és de .LX. sous.<sup>423</sup>

Lo consell acordà que sie feyt albarà a'n Guillamó Miró qui anà per .V. jorns<sup>424</sup> per manament dels jurats ab los hòmens qui meteren foch als marjals per mostrar a aquells los pasos de les dites marjals, com dixeren que exermarien les dites marjals de porchs frèstechs com se diguexen ésser caçadors de mont, a rahó de .II. sous, .X. diners.<sup>425</sup>

Lo consell acordà que per los trebaylls e afanys \e diornals/ que'l discret en Bernat Pelegrí, \notari/, axí com a procurador dels honrats jurats en temps passat havie sostenguts \e feyts/ en lo pleyt d'en Johan Pintor, vehín de Almaçora, que

¶<sup>421</sup> Ratllat: *Berthomeu*. ¶<sup>422</sup> Ratllat: *del*. ¶<sup>423</sup> Marge esquerre: *albarà R*.

¶<sup>424</sup> Ratllat: *de licènc*. ¶<sup>425</sup> Marge esquerre: *albarà R*.

lo fessen donació <de> deu florins<sup>426</sup> e que haje a pendre en compte en aquells dits .X. florins, .IIII. florins e mig que'l dit en Johan Pintor deu a la vila, los quals lo dit en Pere Moster, síndich de la dita vila, havie bestrets al savi qui acordà lo procés per part de aquell. Et que de aquells li fos feyt albarà al síndich, de paga.<sup>427</sup>

Dimecres, a .XXIII. de abril *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats. Consellers: en Bernat Cabeça, Johan d'Alçamora, Ramon de Tous, Berenguer Miró, Guillem Català, Miquel Gaschó, Nicholau Squerre, Salvador Penafell, Berthomeu Pèriç, Romeu Bonet, Pere Ribarroja, Guerau Canet, Berenguer Solà, Pasqual Franch, Berenguer Guitart, Pere Strader, Guillem de Ripoll, Bernat \Pelegrí/, Berenguer Marçal, maestre Domingo Rodrigo.

En lo qual dit honrat consell, lo honrat mossén en Pere d'Artés, \cavaller/, conseller e maestre racional de la cort del molt alt senyor rey, presentà al dit honrat consell e jurats en lo palau comú de la dita vila ajustat una letra del dit senyor rey \en paper scrit e en lo dors de aquella/ closa e sagellada<sup>428</sup> ¶<sup>45r</sup> ab cera vermella ab lo sagell secret del dit senyor rey, la qual dita letra és de la sèrie e tenor sigüent:

Lo rey.

Pròmens. Per altres lettres vós havem scrit acomanants en aquelles creença al amat conseller e mestre racional de la nostra cort mossén en Pere d'Artés, pregant-vos que les restes que teníets de les nostres reendes liuràssets al dit nostre mestre racional, los quals devia per ordinació nostra convertir en la obra del nostre reyal de València, del qual és obrer major, la qual cosa segons relació del dit nostre mestre racional a nós feta, havem entés vosaltres possant-hi dilacions e excusacions fer o complir havets contradit e recusat, de què som molts meravellats, on com nós entenam, Déus volent, dins breus dies ésser en aqueix regne e posar en lo dit reyal ab nostra cara companyona la reyna e les infantes filles nostres, lo qual si acabat no ere de obrar, axí com comentat és, ho hi poríem ben posar. Et vullam que en tot cars, et si jamés nos entenets servir ni complaure de les dites nostres reendes de aqueixa vila que tenits nostres, responats al dit nostre mestre racional axí com a obrer major nostre del dit reyal, pregam e manam-vos affectuosament que totes dilacions e excusacions a part posades e si jamés servir-nos entenets, segons dit és, donets decontinent les restes desús dites al dit nostre mestre racional o a qui ell volrà en nom seu, cobran emperò d'ell àpocha de reebuda car

¶<sup>426</sup> Ratllat: *presos de*. ¶<sup>427</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>428</sup> Ratllat: *en cera*.

nós manam ab la present al dit nostre mestre racional que en lo temps de vostre compte, vosaltres restituhits la dita èpocha, tot ço e quant pagat li haurets per la dita rahó en vostre compte reeba e admeta, tot dubte remogut, com nós axí vullam de certa sciència ésser feyt.

Dada en Barchinona sots nostre segell secret, a .X. dies d'abril del any .M.CCC.XC.II.

*Rex Iohannes.*

E lesta e presentada la dita letra, encontinent lo dit honrat consell, justícia e jurats dixerén que reebien aquella \dita letra del dit senyor rey/ ab humill e deguda reverència e honor.

*Et illice*, lo dit honrat mossén en Pere d'Artés dix de paraula que com lo <sup>45v</sup> dit senyor rey volgués venir en aquest regne e aço no pogués fer sens que \en/ lo reyal de València no hic fos cuberta una cuyna, cambra e recambra per al dit senyor e<sup>429</sup> .III. scalles que sich havien a fer, e a fer les dites coses hagués mester diners. Per ço pregà al dit honrat consell que en honor del dit senyor<sup>430</sup> rey qui'ls havie scrit, e per amor d'ell, que la resta de les reendes del dit senyor, les quals la vila de Castelló té empenyorades per certs censals que la dita vila en si carregà de e per a obs del dit senyor, com ell se proferís apparellat fer èpocha al dit senyor rey de la dita resta en la qual la dita vila serie guardada de tot dan, com lo dit senyor rey ni ell semblantment no hagués en propòsit que a la dita vila ne vingués dan en son empenyorament. Lo consell<sup>431</sup> hoyda la dita letra e la proposició feta per lo dit mossén en Pere d'Artés, acordà que en honor del dit senyor rey e per la causa exprimida en la dita letra, ab protestació que per la dació fahedora per lo discret en Pasqual Ferrando, notari, administrador del present any de les dites reendes, de la resta de les dites rendes, no pogués ésser treyt a conseqüència en esdevenidor ni feyt o enjendrat alcun dan o prejudí a la dita vila en les cartes dels empenyoraments, ans aquelles sien \e romanguen/ en sa força, fermetat e vallor, que la dita resta que restarà en poder del dit administrador sie delliurada al dit mossén en Pere d'Artés<sup>432</sup> ab la dita pro<tes>tació, e que ell face ab lo dit senyor \rey, en la cautela que farà a la dita vila de la recepció de la resta de les dites reendes/, que'ns salvu tot nostre dret en les cartes dels empenyoraments, e per la recepció fahedora de la dita resta de e per a obs del dit senyor, no sie feyt alcun prejudí a la dita vila en lo dret que ha \e li pertany/ en les dites reendes \de e per vigor dels empenyoraments/<sup>433</sup> per lo dit senyor a la dita vila feyts de les dites sues reendes.

¶ <sup>429</sup> Ratllat: *escal·les*.

¶ <sup>430</sup> Ratllat: *e per amor d'ell*.

¶ <sup>431</sup> Ratllat: *vista*.

¶ <sup>432</sup> Ratllat: *quant haze feta*.

¶ <sup>433</sup> Ratllat: *durant l'empenyorament*.

¶<sup>46r</sup> Disapte, a .IIII. de maig *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon tengut consell en lo palau comú de la vila de Castelló, lo qual fon ajustat per veru de Ramon de Belsa, crida, trompeta de la desús dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la damunt dita vila. En Pasqual Ferrando, Bernat Mut e en Domingo Bataller, jurats.<sup>434</sup> Consellers: Arnau de Peralta, Bernat Miralles, Nicholau Esquerre, Jacme Roig, Ramon Ferrer, Johan d'Alçamora, Miquel Marbruscha, Guerau Canet, Bernat Pelegrí, Berenguer Miró, Bernat Andreu, Berenguer Solà, Ramon Johan, Ramon de Tous, Berenguer Sala, Berenguer Guillabert, Pasqual Franch, Miquel Gaschó, Bernat Cabeça, en Guillem Johan.

En lo qual dit consell per los honrats mossén en Pere d'Artés, conseller \e maestre racional de la cort/ del molt alt senyor rey, e en Ramon de Soller, batlle general del regne de València, conseller del dit senyor, fon presentada al honrat consell, justícia e jurats de la dita vila, una letra del dit senyor \ciosa/, el dors de aquella ab lo segell menor del dit senyor rey en cera vermela empremtat segellada, la qual per mi, Pasqual Bataller, notari e scrivà dels dits honrats jurats, a requesta dels desús dits, en presència del dit honrat consell plener, fon lesta e publicada, la sèrie e tenor de la qual dita letra és *ut sequitur*:

Lo rey.

Com en ajuda del matrimoni de nostra molt cara filla la infanta dona Yolant ab lo rey de Nàpols hajam necessària vostra bona e presta subvenció, la qual en aytal cars vosaltres e los altres naturals e sòdmeses nostres no podets ni devets scusar, pregam-vos e us requerim e manam axí afectuosament e expressa com podem, que la dita subvenció nos façats en tal manera que puxam complir a açò a que per rahan que'l dit matrimoni som tenguts e obligats. Et farets ço que devets e loablement havets acostumat e a nós per consegüent per agradable servey, que y grayrem, e us ho darem a sentir per obra en son cars e loch. Et sobre aquest fey dats plenera fe a tot ço que us diran de nostra part los amats e feels consellers nostres mossén Pere d'Artés, maestre racional ¶<sup>46v</sup> de la nostra cort, e mossén n'Aznar Pardo de la Casta, e en Ramon de Soller, batlle general del regne de València, e los dos o la un d'ells e complits per obra axí com si nós personalment ho dehiem.<sup>435</sup>

Dada en Barchinona<sup>436</sup> sots nostre segell menor, a .XXVI. de març del any .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>. noranta e dos.

Guillem de Vallsecha.

*In [presente] .IX<sup>o</sup>.*

¶<sup>434</sup> Ratllat: *de la*.

¶<sup>435</sup> Ratllat: *deyem*.

¶<sup>436</sup> Ratllat: *Barch*.

E lesta e presentada la desús dita letra encontinent los dits honrats consell, justícia e jurats dixeren que reebien la dita letra del dit senyor rey ab humil deguda reverència e honor.

Ítem, enaprés fon explicada per los dits honrats mossén en Pere d'Artés e en Ramon de Soller la creença del dit senyor rey, dients que com en aquest tan gran matrimoni se fossen proferts grans dons e fetes moltes mesions e havien mes-ter grans ajudes de moneda per ço que'l dit senyor rey pogués complir ço que ha-vie promés en ajuda del dit matrimoni, per ço pregaren e requerien al dit honrat consell en nom del dit senyor rey que la dita vila fes presta subvenció al dit senyor axí com lo dit senyor rey confiave de la dita vila, e que fes per guisa que s'avin-gués bé ab ells, en altra manera que haurien a fer publicar per lo notari qui ab ells anave la taxa que ere estada feta per lo dit senyor a la dita vila, e que no'n haurien tan bon mercat. Et decontinent, publicada la dita taxa, vendrie lo governador de València per fer la execució<sup>437</sup> quant ells no la farien per res.

Et encontinent, los dits honrats jurats en nom e veu del dit honrat consell demanaren vènia<sup>438</sup> al dit honrat consell e a ells ésser atorgada<sup>439</sup> la qual per los de-sús dits honrats mossén en Pere d'Artés e en Ramon de Soller los fon atorgada.

Et obtenguda la dita vènia, los dits honrats jurats en nom e veu del dit hon-rat consell dixeren als desús dits mossén en Pere d'Artés e batlle que com lo dit consell per vigor de la carta del quitament que havien<sup>440</sup> del dit senyor rey, *tunch* stant duch, per la qual se demostrave que'l dit senyor volie la dita vila e singulars de aquella ésser excepta de tot do per qualsevol manera fos demanat dins ¶<sup>47r</sup> .X. anys, los quals encara no eren finits, se pogués ben defendre, però que sguardant lo cars per lo qual la dita subvenció se demanave que de llur pobre poder farien la dita subvenció al dit senyor rey de ço que porien, pregants als desús dits que ells volguessen haver sguart a la misèria e inòpia que ere en aquesta vila per rahon del dit quitament, e haver-se benignament en la dita demanda per ells feta, e que fessen per manera que açò que demanarien que la dita vila ho pogués ben suppor-tar e que no hagués a venir a despoblació com per ço que la dita vila sostenie e sosté e és carregada e oppressa de molts càrrechs, molta gent se'n ere exida \de la dita vila/ e anada en altres parts. Et que feyt loch per ells, lo consell hic acordarie per tal manera que la letra del dit senyor rey serie \servada/<sup>441</sup> e ells se'n tendrien per contents de la resposta que'l dit consell los farie.

Et enseguit ço que desús, encontinent lo dit honrat consell acordà que·ls honrats en Berenguer Moliner, justícia, e en Pasqual Ferrando ab los dos seus companyons anassen als dits mossén en Pere d'Artés e en Ramon de Soller per saber llur intenció de ço que entenien a demanar a la dita vila.

¶<sup>437</sup> Ratllat: *de ço que serie*. ¶<sup>438</sup> Ratllat: *a ells, e*.

¶<sup>439</sup> Ratllat: *et obtinguda*.

¶<sup>440</sup> Ratllat: *d'en*. ¶<sup>441</sup> Ratllat: *obeïda*.

Et a poch instant anats \los dits honrats jurats retornats/ feren relació al dit honrat consell de ço que havien trobat ab los desús nomenats e<sup>442</sup> dixeren que demanaven a la dita vila .II<sup>M</sup>. e .D. florins. Et que ells havien-los respost que aquella quantitat la dita vila no porie pagar, ans venien encorrats de anar-se'n en altres parts ab ço poch que·ls ere romàs, com ja fossen quasi desfeyts per rahon del quitament. Et que lladonchs los dits mossén en Pere d'Artés e en Ramon de Soller apartare-se'n d'ells e parlaren entre ells, e après que hagueren parlat dixeren que no podien pus baxar de mil florins, e fon-los respost segons que desús per los dits honrats jurats. Et lladonchs los dits mossén en Pere d'Artés e en Ramon de Soller dixeren que, sguardant la misèria e inòppia de la dita vila e los grans càrrechs que sostenie e per reverència de Déu, jatsie que n'esperaven reprehensió del dit senyor<sup>443</sup> e feren sacrament que no baxaven pus de .DCCC. florins, e que haguessen presta resposta de la intenció del dit consell. Et que si açò no volie atorgar, que ells taxarien la dita vila en pus gran quantitat e en aquella los serie feta execució. Per què lo dit honrat consell, entesa la dita proposició dels dits honrats justícia e jurats, acordaren que·ls dits honrats justícia e jurats retornassen als dits senyors e que diguessen a ells que ¶<sup>47v</sup> com ells no haguessen pogut ajustar plener consell ni alguns prohòmens los quals per ordenació feta per lo dit honrat consell en semblant cars devien ésser appellats, que demà que serie dicmenje farien tenir consell e que appellarien los dits prohòmens e que de allò que acordat serie per lo dit honrat consell haurien resposta, decontinent tengut lo dit consell.

Et los dits honrats justícia e jurats anats e retornats dixeren que havien feta la dita resposta als dits honrats mossén en Pere d'Artés e en Ramon de Soller, que ere estada acordada per lo dit honrat consell. Et que havien dit que bo serie que·ls dits consellers e prohòmens hic fossen appellats en sentin-sse per tolre diversitat e scandells, però que·ls certificaven que'l dit dia de dicmenje serien per lo maytí <en> Almagora o a Villa-real, e allí los trobarien. Et si resposta no·ls ere feta en lo dit dia de dicmenje, que ells taxarien la dita vila en contumància.

Dicmenje, a .V. de maig en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. dos.

Fon ajustat e tengut consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta de la dita vila en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia. En Pere Moster, Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats. Consellers: en Johan d'Alçamora, Berenguer Miró, Berenguer Sala, Pere Muntanyà, Miquel Marbruscha, Berenguer Gyllabert, Pere Oliver, Miquel Gaschó, Berthomeu Pèriz, Berenguer Marçal, Bernat Andreu, Salvador Penafell, Pere Strader, Ramon Ferrer, Berenguer Guitart, Ar-

¶<sup>442</sup> Ratllat: *declarà*. ¶<sup>443</sup> Ratllat: *que*.



nau de Peralta, Guillamó Català, Guerau Canet, Pasqual Franch, Bernat Miralles, Ramon Johan, Arnau Sala, Guillamó Gomar, Romeu Bonet e Pere Pintor.

En lo qual dit honrat consell presents lo discret mestre Pere Castellot, en Pere de Reus, en Johan Tauhenga, notari, Domingo Ferrer, Guillamó Miquel e Pere Palau, los quals lo dit honrat consell havie feyts entrar per sentir de la proferta que acordarien que fessen en ajuda del dit matrimoni, explicà que com ja haguessen entés ço que per los dits senyors los ere estat respost, que no abaxarien dels dits .DCCC. florins en jús, e que axí ho havien jurat e que de [...] que per lo dit honrat consell serie acordat que havie anar Alm[açora] ¶<sup>48r</sup> o a Villa-real on los dits senyors serien segons havien ja a ells rahonat, per ço notificaren al dit honrat consell que acordàs lo pus profitós a la dita vila, e que guardàs aquella de dan e elegís aquells hòmens que li plagués que fossen trameses als dits senyors per fer resposta.

Et encontinent lo dit honrat consell volch saber llur intenció dels prohòmens qui no eren de consell desús dits, la qual intenció per cascun de aquells fonch explicada, concloent que pus la dita demanda no podie ésser escusada per fur ni per dret, ni per la carta del dit quitament, que finassen graciosament ab los dits senyors, e que no volguessen molt contrastar ab aquells contra llur intenció pus havien rahonat que no podien pus baxar de ço que havien dit.

Et enseguit ço que desús, encontinent lo dit honrat consell en absència dels deús *proxime* nomenats qui no eren de consell, acordà que·ls honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, jurats, ensemps ab los dits mestre Pere Castellot, en Pere de Reus e en Bernat Cabeça e en Guillem Johan, si anar hic volien, après menjar anassen als dits senyors llà on fossen, Almagora o a Villa-real, sens salari, e que finassen del dit feyt al mills que poguessen, e al menys que poguessen, recomptan la gran inòpia de la dita vila e que fessen per manera que<sup>444</sup> de la quantitat que haurien a donar que haguessen, si fer se podie, gran e larga spera.

Lo honrat consell acordà que fos feyt albarà al dit en Pasqual Ferrando qui ere stat tramés per manament del dit honrat consell a la ciutat de València per haver consell de micer Berthomeu del Mas, advocat de la vila, sobre<sup>445</sup> los drets e accions que la dona na Anthoneta, muller *quondam* del dit en Bernat Pinell, defunct, per pagar-se de sa dot fehie vendre com per aquella fos affermat que ella tenie sentència per la qual se demostrave la dita vila ésser tenguda al dit en Bernat Pinell en .VII<sup>M</sup>. sous per rahon del sindicat e clavaria que·l dit en Bernat Pinell havie regida com apparegués que hagués més donat e pagat que reebut, ço és de .III. dies a rahó de .VII. sous qui són .XXVIII. sous.<sup>446</sup>

¶<sup>444</sup> Duplicat: *que*. ¶<sup>445</sup> Ratllat: *ço que·ls*.

¶<sup>446</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>48v</sup> Dilluns, a .VI. de maig *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia. En Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller e en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Bernat Andreu, Ramon Ferrer, Miquel Marbruscha, Pere Pintor, Pere Ribarroja, Berenguer Gillaibert, Bernat Miralles, Pasqual Franch, Jacme Roig, Guillamó Palau, Berthomeu Pèriz, en Guillem Johan, mestre Domingo Rodrigo, Arnau de Peralta, Ramon Johan, Guerau Canet, Arnau Sala, Bernat Pelegrí, Romeu Bonet, Bernat Bosch, Bernat Cavaller, Pere Strader, Miquel Gaschó, Berenguer Guitard, Bernat Cabeça, Berenguer Miró.

En lo qual dit consell fon proposat per los honrats jurats que com ells ensemper ab los .III. prohòmens elets per lo dit consell fossen stats al loch de Almagora e haguessen molt parlat ab los desús dits mossén en Pere d'Artés e en Ramon Soller, e pregants aquells que ells en honor de Déu, e haüd sguard a la inòpia e misèria e necessitat de la dita vila<sup>447</sup> e per llur bonea, volguessen baxar dels dits .DCCC. florins tro en quantitat de .D. o sis-cents florins,<sup>448</sup> e que de allò farien gran gràcia a mercé a la dita vila e habitants en aquella, e que ells los donassen bona resposta. Et que los dits mossén en Pere d'Artés e en Ramon Soller havien jurat, presents los dits .III. elets prohòmens qui presents eren en lo dit loch d'Almagora, que ells no podien baxar a menys quantitat dels dits .DCCC. florins, e que havien pahor que no'n fossen represes per lo dit senyor rey com aytant ho havien baxat. Per què los dits honrats jurats notificaren les dites coses al dit honrat consell per ço que y fes a la provissió que fos de bé. Lo consell acordà que pus la dita demanda no podie ésser scusada e los desús dits senyors no volien baxar dels dits .DCCC. florins, que los dits honrats en Pere Moster e en Pasqual Ferrando anassen a la villa de Villa-real e que's gitassen en braços dels desús dits senyors \et que finassen ab ells/ pregants aquells que ells per llur bonea, pus no volien baxar dels dits .DCCC. florins, que almenys que fos donat gran termini<sup>449</sup> e spera en manera que la dita vila hagués spay de haver e traure los dits .DCCC. florins.<sup>450</sup>

¶<sup>49r</sup> *Die dominica, .XXVII<sup>a</sup>. madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia de la dita vila, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller, en Bernat Mut, jurats de la dita vila. Consellers: Berenguer Miró, Pere Estrader, Arnau Sala, Salvador Penafell, Miquel

¶<sup>447</sup> Ratllat: *que ells.* ¶<sup>448</sup> Ratllat: *almes.*

¶<sup>449</sup> Marge esquerre: *per tot setembre.* ¶<sup>450</sup> Ratllat: *dels.*

Gaschó, Berthomeu Giner, Ramon Ferrer, Pere Oliver, Berenguer Guillabert, Pere Muntanyà, Guerau Canet, Johan d'Alçamora, en Guillem de Ripoll, Berthomeu Bosch, Bernat Cabeça, Berenguer Sala, Ramon Johan, Bernat Pelegrí, Bernat Andreu, Berenguer Solà, Bernat Miralles, Romeu Bonet, en Ramon de tous.

En lo qual dit consell fon proposat per en Domingo Marquo e en Guimerà que com ells no haguen loch on poguessen tenir les sues abelles per ço pregaren al dit honrat consell que plagués a aquell de fer-hic alcuna bona proveisió en manera que les abelles no perissen, e haguessen loch on estaguessen segons antigament los ere estat donat e assignat loch. Lo consell acordà que les dites abelles stiguen del barranch de la Contesa amunt, et del camí de les donacions a avayll, aytant com al dit honrat consell plaurà.<sup>451</sup>

Ítem, fon proposat per en Domingo Vives, especier, que com alcunes faltes e nichils fossen stades atrobades en les liures de la peyta et aquelles dites faltes aytant com muntassen devien ésser a ell pagades a rahó de .X. diners per lliura, les quals foren a ell regonegudes per lo honrat en Pere Moster, jurat e clavari, segons que per aquell al dit honrat consell serà feta verdadera relació, per ço pregà al dit honrat consell que de .L. sous que muntaven les dites faltes li fos manat fer albarà al síndich. Lo consell haüda relació del dit en Pere Moster que havie examinades e regonegudes les dites faltes, e que muntaven als dits .L. sous, manà que de aquells dits .L. sous li fos feyt albarà de paga.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per Apparici Merlo que com a la bo-nea del dit honrat consell hagués plagut desemparar a ell alcunes quantitats <sup>49v</sup> de diners que eren en poder d'en Pere Muntanyà, les quals li devie per preu de un troç de vinya que de aquell havie comprada, e en poder de aquell restàs encara alcuna quantitat de diners, e aquells no li volgués delliurar sens manament del dit honrat consell, et aquell de qui havie comprades unes cases li demanàs diners e li volgués fer execució en sos béns, per tal pregà al dit honrat consell que li plagués desemparar la dita restant quantitat aytant com muntarà lo preu de les dites cases. Lo consell acordà que sie solta la empara al dit n'Apparici per pagar béns setis que comprarà e no per altra manera.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Guillem Feliu, notari, que com fos estat scrivà en lo feyt del compromés que ere estat feyt entre la vila e los de la ciutat e aldees de Terol, e aquell dit compromés e sentència hagués feyt en forma públich, per ço pregà al dit honrat consell que <sup>452</sup> pagàs de ço que fos just. Lo consell acordà que <sup>453</sup> ls dits contractes sien vists e regoneguts, e enaprés taxats per los dits honrats en Pere Moster e en Pasqual Ferrando.<sup>453</sup>

¶ <sup>451</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>452</sup> Ratllat: *que li*. ¶ <sup>453</sup> Ratllat: *e aquells*.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Domingo Torres, per si e per sos companys guardians del terme de la dita vila, que com a ells fos degut lo salari de la última paga<sup>454</sup> e terça<sup>455</sup> de un any lo qual ere ja finit, per ço pregà al dit honrat consell que li fos feyt albarà de ço que pertanye a ell e llurs companys. Lo consell acordà que sie feyt albarà als dits guardians de la dita terça de ço que degut los serà.<sup>456</sup>

Ítem<sup>457</sup> fon proposat per en Ramon de Belsa, saig, que com ell hagués servit als dits honrats jurats per llur temps e li fos deguda la soldada del dit temps que són .LXXX. sous<sup>458</sup> e los vestits que li acostumen cascun any donar, per ço pregà al dit honrat consell que li fos manat fer albarà. Lo consell acordà que li fos feyt albarà de la dita quantitat e vestidures.

*Vide ultra in presenti manu, a .LXII. sub tali sig+no. Testes.*<sup>459</sup>

||<sup>50r</sup> **Libre de albar<a>ns del honrat consell de la vila de Castelló del any mill .CCC. noranta-hu.**

Del consell de la vila de Castelló en lo present dia e dejús scrit tengut e celebrat en lo palau comú de la dita vila, al honrat lo discret en Pere Moster, clavari e jurat de la dita vila, saluts e honor. Com segons letres del discret en Guillem Erau, notari síndich de la<sup>460</sup> universitat de la dita vila en València, sien stats trameses albarans que de vós dit clavari, serien estades reebudes les quantitats dejús següents degudes a cascun de aquells per la dita universitat, ço és d'en Bernat Pellicer, notari de València, scrivà de la causa de appellació que's menave denant lo honrat micer Johan Mercader, jutge de la dita appellació de la qüestió o causa del morabatí, a vint e dos sous, dels quals fon mostrat albarà scrit de mà del dit en Bernat Pellicer a .XVII. de maig del any present. Ítem, d'en Bernat Mulner, regent la scrivania de la Governació general, altre albarà scrit de mà pròpria llur en València a .XVIII. de maig del dit any, de cent-vint e nou sous deguts d'escriptures en la dita cort de la Governació, ço és, del procés contra en Lopp Sànxich de Dicastiello, principiat en letres .XIII. die decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.LXXX<sup>o</sup> VIII<sup>o</sup>., .XLIII. sous, .II. diners. Ítem, del procés contra na Petronilla, principiat en letres de<sup>461</sup> .V. die ianuarii anni infrascripti, .LXVI. sous, .IIII. diners. Ítem, del procés contra na Benvenguda, muller *quondam* d'en Bernat de Monya, principiat en letres .XV. die febroarii anni suscripti,<sup>462</sup> .XIX. sous, .VI. diners. Ítem, a micer Francesch Blanch, jutge de la causa de appellació entre la dita universitat de una part e la dita na Petronilla de la altra, per salari de judicatura, vint e dos

¶<sup>454</sup> Ratllat: *terça*. ¶<sup>455</sup> Ratllat: *del any*. ¶<sup>456</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>457</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>458</sup> Ratllat: *per ço*. ¶<sup>459</sup> Frase afegida al marge inferior esquerre.

¶<sup>460</sup> Ratllat: *ciutat*. ¶<sup>461</sup> Ratllat: *.XV. die*. ¶<sup>462</sup> Ratllat: *suscrip*.

sous, de les quals fon mostrat albarà scrit de mà pròpria del dit micer Francesch a .XXIII. de maig del dit any. De les quals quantitats lo dit consell manà ésser feyt lo present albarà a vós dit clavari per ço que al vostre retiment de compte ab les dites cauteles \e aquelles restituhín/ sien reebuts [en] lo dit vostre compte. *Datum Castellione in palacio dicti consilii [...] mensis madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

¶<sup>50v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. \Donats e pagats/ a Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredo públich de la desús dita vila, per rahon del encantament e delliurar<sup>463</sup> \los/ guardianatge<sup>464</sup> \dels guardians del terme de la sobre dita vila/, cequiatge de la céquia Major de la damunt dita vila, \quinze sous los quals/<sup>465</sup> a aquell \per lo dit honrat consell són estats taxats e ajudgats/ per llur salari e trebaylls.<sup>466</sup> Et dels quals per lo dit honrat consell tengut e celebrat en lo palau comú de la desús dita vila dilluns a .XXIX. de maig del any present e dejús scrit li és estat manat fer lo present albarà,<sup>467</sup> lo qual ensemps ab albarà de reebuda vos retenits en vós, per ço que aquells \restituhín/ vos sien reebuts en \compte/ en la reddició del vostre compte. *Datum Castellione in palacio comuni dicte ville, die .XXIX<sup>a</sup>. mensis madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*<sup>468</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Pelegrí, notari, per rahon de scriure los libres del cequiatge de la céquia Major de la desús dita vila e trebaylls e afanys per aquell sostenguts en lo feyt del dit cequiatge, quaranta e quatre sous de reals, los quals a aquell per lo dit honrat consell són estats<sup>469</sup> taxats e ajudgats \per les scriptures dels dits libres e trebaylls per aquell sufferts/. Et dels quals per lo dit honrat consell li és stat manat fer lo present albarà, dilluns a .V. de juny del present any e dejús scrit, lo qual dit albarà \ensemps/ ab albarà de reebuda en vers vós retenits per ço que mostrants \e restituhín/ aquells a la reddició del vostre compte vos seran reebuts en compte. *Datum Castellione die .V<sup>a</sup>. mensis iunii, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*<sup>470</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pere Miquel, \mercader/ de la dita villa vehín, al qual són deguts per rahon del salarii e treball de anar per misatger per la dita villa al loch de Muncada per hoir relació del feyt de les inhibicions per la letra tramessa als jurats de la desús dita villa per los elets e deputats \sobre/ lo feyt de les inhibicions, per .V. jorns que li covench star fõra de sa casa, entre anar, star e tornar \en aquella/, a rahó de .VII. sous per

¶<sup>463</sup> Ratllada la forma en plural, i: *per aquell feyts axí del.* ¶<sup>464</sup> Ratllat: *com del.* ¶<sup>465</sup> Ratllat: *sien deguts.* ¶<sup>466</sup> Ratllat: *quinze sous de reals.*

¶<sup>467</sup> Ratllat: *de manament.* ¶<sup>468</sup> Al marge esquerre: *factum.* ¶<sup>469</sup> Ratllat: *ajudgats.* ¶<sup>470</sup> Al marge esquerre: *factum.*

cascun jorn, .XXXV. sous, dels quals per lo dit honorable consell tengut e celebrat en lo palau comú de la dita villa *die .XVII<sup>a</sup>. iunii anni presentis et subscripti* li és estat manat fer lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda<sup>471</sup> vos retenits per ço que aquells mostra[nts e] <sup>||</sup><sup>51r</sup> restituhín, la dita quantitat vos serà reebuda en lo compte vostre de *datum scriptum Castilione, die .XVII<sup>a</sup>. mensis iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*<sup>472</sup>

Del consell de la villa de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com per lo honorable consell de la dita vila en temps passat tengut e celebrat *in palacio comuni dicte ville* a .VI. de deembre *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.LXXX<sup>o</sup> VI<sup>o</sup>*. fossen stats promeses a'n Andreu Gombau, natural de la dita vila qui lladonchs ere catiu en Bogia, terra de moros, per adju[tori] del seu rescat, deu florins d'or de la ley de Aragó corribles, et<sup>473</sup> per què us manam que donets al dit Andreu Gombau los dits deu florins com de aquells per lo consell del present any celebrat en lo dit palau *die .X[V]III<sup>a</sup>. mensis iulii anni presentis et infrascripti* \al qual lo notament feyt per lo consell en temps passat fonch mostrat/ li és estat manat fer lo present albarà, lo qual ab albarà de reebuda vos retenits, et \per ço que/ mostrants e restituhín aquells los dits .X. florins vos seran preses en compte de dates a la dació del vostre compte.<sup>474</sup> Scrit en Castelló, a .XIII. dies de jullioll en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCC.XC. hun.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Ramon de Belsa, trompeta e corredor públich per cridar,<sup>475</sup> encantar e delliurar la col·lecta de la peyta de .III. sous e .VI. diners per lliura, e la col·lecta de les meales, e per encantar e delliurar los pous de la dita vila, per \son/ salari e trebaylls,<sup>476</sup> .XV. sous, dels quals per lo dit honrat consell tengut en lo palau comú de la dita vila a .XIII. dies de jullioll del present any e dejús scrit li és estat manat fer lo present albarà<sup>477</sup> lo qual ensemps ab albarà de reebuda vos retenits en vós com aquells mostrants e restituhín la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .XIII. dies de jullioll, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. hu.<sup>478</sup>

<sup>||</sup><sup>51v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Ramon Johan, síndich e clavari \de la dita vila/ en l'any proppassat, saluts e honor. Jatsie per nos sie estada feta venda de dues fanecades de terra \de la dona na/<sup>479</sup> Verduna a'n Bernat Mirales, per preu de cent .XXI. sous, per ço aquelles no eren stades atrobades segons que per vos fon affermat en alcuna taxa de peyta per les peytes degudes del temps passat a la dita vila, per ço manam-vos que retenguts en vós .V. florins \d'or/ que munten les peytes ordinàries e les col·lectes de meales que per la dita dona ces-

¶<sup>471</sup> Ratllat: *del dit en Pere Miquel.* ¶<sup>472</sup> Al marge esquerre: *factum.* ¶<sup>473</sup> Ratllat: *[lo] qual notament al dit consell fonch mostrat.* ¶<sup>474</sup> Ratllat:

*scriptum.* ¶<sup>475</sup> Ratllat: *subastar.* ¶<sup>476</sup> Ratllat: *de les dites coses.* ¶<sup>477</sup> Ratllat: *de mà.* ¶<sup>478</sup> Al marge esquerre: *factum.* ¶<sup>479</sup> Ratllat: *ací com a béns de na.*

sarien ésser stades pagades per lo temps que fon ordenat lo libre de vàlies que lo plus \restant del dit preu/ que són<sup>480</sup> sexanta e .VI. sous com lo dit honrat consell tengut e celebrat<sup>481</sup> en lo palau de la dita vila, a .XXIX. de maig del present any e dejús scrit, li sie stada feta gràcia, donets e restituhiscats a la dita dona per lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda vós retenits per ço que aquells mostrand e restituhín los dits sexanta e .VI. sous a la reddició del vostre compte vos seran reebuts e admeses en dates. Scrit en Castelló, a .XXIX. de maig en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. e hun.<sup>482</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Lorenç Valentí, pessador de les farines, sexanta sous<sup>483</sup> los quals a aquell són deguts<sup>484</sup> de salari per tenir lo pes<sup>485</sup> \de la desús dita vila/ e pessar les dites farines, de la primera terça qui comença a .VIII. de abril proppassat e finí a .VIII. dies del<sup>486</sup> mes de agost<sup>487</sup> del present any. Et dels quals dits .LX. sous per lo dit honrat consell<sup>488</sup> li és estat manat fer lo present albarà, a .XXII. de agost del present any, lo qual ensemps ab cautela de reebuda retenits en vós e mostrants e restituhín aquell la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .XXII. de agost en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. hun.<sup>489</sup>

\Posthea vero die iovis, .XXIII<sup>a</sup>. octobris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup> secundo,<sup>490</sup> de manament dels honrats en Pere Miquel e Bernat Cabeça jurats, fon feyt altra vegada al dit en Lorenç lo desús dit albarà./

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Guillamó Manoller e a'n Guillamó Salvat, guardians de la céquia Major de la dita vila, per llur salari de mig any qui finí en lo mes de \agost/<sup>491</sup> proppassat de guardar la dita céquia \de la primera paga/, cinquanta sous. Et dels quals per lo dit honrat consell los estat manat fer lo present albarà, a .XXII. de agost del present any, lo qual ab albarà de reebuda en \vós/ vos retenits e mostran aquells la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .XXII. de agost, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC [hu].<sup>492</sup>

||<sup>52r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Johan de la Torre, quatre-cents e .XII. sous, los quals a aquell<sup>493</sup> per la dita vila són deguts de, e per rahon de .XLIII. ovelles .XI. moltons e .III. mardans que li són estats preses e marquats per los montadors del termenal de Terol del seu bestiar \pasturan e pexen en lo dit

¶ <sup>480</sup> Ratllat: *sexanga*. ¶ <sup>481</sup> Ratllat: *li'n face gràcia*. ¶ <sup>482</sup> Al marge esquerre: *factum*.  
 ¶ <sup>483</sup> Ratllat: *de reals*. ¶ <sup>484</sup> Ratllat: *per tenir*.  
 ¶ <sup>485</sup> Ratllat: *dels*. ¶ <sup>486</sup> Ratllat: *present*. ¶ <sup>487</sup> Rat-

llat: *de un any*. ¶ <sup>488</sup> Ratllat: *tengut*. ¶ <sup>489</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>490</sup> Ratllat: *primo*.  
 ¶ <sup>491</sup> Ratllat: *juny*. ¶ <sup>492</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>493</sup> Ratllat: *són deguts*.

termenal/ segons informació de testimonis per aquell donada al honrat en Francesch Miró, lladonchs lochtinent de governador del riu d'Uxó a ensús, en absència del honrat en Lop Sànxez de Dicastiello, *tunch* lochtinent de governador. Et les quals dites ovelles, moltons e mardans al dit en Johan de la Torre per lo dit honrat lochtinent de governador ab consell de<sup>494</sup> pròmens de la dita vila foren \mudades e/ taxades<sup>495</sup> segons que \en/<sup>496</sup> la pronunciació feta per lo dit honrat lochtinent de governador appar \és mostre/. Et dels quals dits .CCCC. e .XII. sous per lo dit honrat consell celebrat a .XXII. de agost del present any li és stat manat fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda vos retenits com aquells mostran e restituhín les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit en Castelló, a .XXII. de agost, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. hun.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Apparici Merlo e Domingo \Barta/<sup>497</sup> guardians del terme de la dita vila, per ells e per llurs companyons, cent .XVI. sous \e .VIII. diners/ de reals, los quals als dits guardians són deguts de llur salari de la primera paga de la \primera terça qui finí en lo/ mes de agost prop passat \de aquells treents cinquanta sous/, et dels quals dits .CXVI. sous \.VIII. diners/ per lo dit honrat consell a aquells és estat manat fer lo present albarà \a .V. de setembre del any present e dejús scrit/ lo qual ensemps ab cautela de reebuda vos retenits car aquells mostran e restituhín la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit en Castelló, a .V. <de> setembre, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCC.XC. hun.<sup>498</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n [Domingo] Barta .XXIII. sous<sup>499</sup> .VI. diners los quals aquell ha pagats als peyers ||<sup>52v</sup> de<sup>500</sup> .VII. anys \passats a rahó de .III. sous, .VI. diners per lliura per/ miga lliura e quarta que peytave un troç de terra que comprà d'en Matheu Villaroig, et de la qual dita miga lliura e quarta lo dit en Domingo Barta paga lo quitament segons que en àpocha per los honrats deputats a aquell feta de .XXII. sous e .VI. diners que muntave la dita miga lliura e quarta, a .XII. de agost del any .M.CCC.LXXX. tres és contengut. Et la qual dita miga lliura e quarta tro ara, a la festa de sent Johan \Baptista proppassada,/ no li fon tolta.<sup>501</sup> Et dels quals dits .XXIII. sous e .VI. diners<sup>502</sup> per lo dit honrat consell celebrat a .XXII. de agost del present any li és estat manat fer lo present albarà lo qual ensemps ab cautela de reebuda vos retenits, car aquells mostran e restituhín la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .XXII. de agost en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. hu.<sup>503</sup>

¶ <sup>494</sup> Ratllat: *alcuns*. ¶ <sup>495</sup> Ratllat: *ço és de la ovella a .VIII. sous, moltó*. ¶ <sup>496</sup> Ratllat: *per*. ¶ <sup>497</sup> Ratllat: [Torres]. ¶ <sup>498</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>499</sup> Ratllat: *.XXIII.* ¶ <sup>500</sup> Ratllat: *passats*. ¶ <sup>501</sup> Ratllat: *messà*. ¶ <sup>502</sup> Duplicat i ratllat. ¶ <sup>503</sup> Al marge esquerre: *factum*.



Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Johan Barbarossa, specier, \vehín de la desús dita vila,/ mil .DCCC.LXXXV. sous, .I. diner e meala,<sup>504</sup> los quals a aquell són deguts per la dita vila per ço com segons lo seu libre per aquell feyt de les<sup>505</sup> reebudes, dates e despeses ell stant síndich e clavari de la dita vila en temps passat fetes, ha demostrat ell haver més despés \e donat/ que reebut, ço és la desús dita quantitat, de les quals per los honrats<sup>506</sup> en Pasqual Ferrando e en Guillem Trullols, jurats en lo present any, qui foren \presents/<sup>507</sup> a hoir lo compte donat per lo dit en Johan Barbarossa ensemps ab los altres elets e assignats per lo dit honorable consell de la sua claveria, en presència del dit honrat consell, fon feta relació que la dita vila havie a tornar al dit en Johan Barbarossa los dits mil .DCCC.LXXXV. sous, .I. diner, meala. Et<sup>508</sup> que de les quals dites quantitats lo dit honrat consell celebrat en lo palau<sup>509</sup> comú de la dita vila, a .XXVIII. de setembre del any present e dejús scrit manà ésser fet a vós dit síndich lo present albarà de paga, lo qual ab cautela de reebuda vos retenits, per ço \com/<sup>510</sup> mostrant e restituhín aquells a la reddició del vostre compte les dites quantitats vos seran reebudes e admeses.<sup>511</sup> Scrit en Castelló, a .XXVIII. de setembre en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCC.XC. hun.<sup>512</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Anellot de Lach cent sous, los quals a aquell per la dita vila són deguts<sup>513</sup> per tenir e legir regir scola de gramàtica en [la dita] ||<sup>53r</sup> vila, de aquells [.C.] sous los quals per la dita vila a aquell són estats promeses \donar/ per .II. anys, ço és per cascun any .CC. sous. Et los quals dits cent sous són de la última paga<sup>514</sup> \de/ mig any \proppassat/ del primer any<sup>515</sup> \que'l dit n'Anellot se/ affermà per mestre de gramàtica ab la dita vila. Et dels quals<sup>516</sup> \dits cent sous/ per lo dit honrat consell tengut e celebrat a .XXVIII. de setembre del any present e dejús scrit, li és stat manat fer lo present albarà de paga, lo qual ab cautela de reebuda vos retenits com aquells mostrant e restituhín la dita quantitat dels dits cent sous vos serà reebuda a la reddició del [vostre] compte. Scrit *ut supra*.<sup>517</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Domingo Belsa, Anthoni Moster, Bernat Salla e Guillamó Pollpiç, qui anaren ab ell en lo seu laut en servi del senyor duch tro a Paníscola, de manament dels<sup>518</sup> honrats jurats per lurs trebaylls e afanys, trenta-huyt sous e .VI. diners de reals, segons que per los dits

¶<sup>504</sup> Ratllat: *que*. ¶<sup>505</sup> Ratllat: *dates e*. ¶<sup>506</sup> Ratllat: *jurats*. ¶<sup>507</sup> Ratllat: *a la*. ¶<sup>508</sup> Ratllat: *dels*. ¶<sup>509</sup> Ratllat: *de la*. ¶<sup>510</sup> Ratllat: *que*. ¶<sup>511</sup> Ratllat: *en compte*. ¶<sup>512</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>513</sup> Ratllat: *de mig any proppassat*. ¶<sup>514</sup> Ratllat: *del dit*. ¶<sup>515</sup> Ratllat: *que's*. ¶<sup>516</sup> Ratllat: *quantitat*. ¶<sup>517</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>518</sup> Ratllat: *de la*.

honrats \jurats/ és estat taxat. Et dels quals per lo dit honrat consell celebrat en lo palau comú de la dita vila a .XXVIII. de setembre del present any e dejús scrit los és estat manat fer lo present albarà, lo qual ab albarà de cautela \de reebuda/ de aquells vos retenits e mostrand aquells la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.<sup>519</sup>

Del consell de la vila de Castelló<sup>520</sup> al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pasqual del Mas, vehín de la dita vila, per si e per los cinch hòmens qui anaren ab ell ensemps en la sua barcha al loch de Paníscola en servey del senyor duch, de manament dels honrats jurats, per llurs trebaylls e afanys, cinquanta e cinch sous de reals, los quals a aquell foren taxats per los dits honrats jurats. Et dels quals per lo dit honrat consell li és estat manat fer lo present albarà a .XXVIII. de setembre del present any e desús scrit, lo qual ab albarà de reebuda de aquell vos retnits per ço que aquells mostrand la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.<sup>521</sup>

Del consell de la vila de Castelló<sup>522</sup> al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, \saluts e honor/. Com vós en l'encant de la peyta de .IIII. sous e .VI. diners per lliura e de les meales de .VI. diners per lliura de volentat dels jurats e prohòmens associats per baxar a menys preu hajats bestreyts e pagats<sup>523</sup> .XXXIII. sous per ço de aquells<sup>524</sup> manam ésser feyt a nós albarà,<sup>525</sup> per tal que'n sien reebuts en compte. Scrit en Castelló, a .IIII. de deembre *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo*.<sup>526</sup>

||<sup>53v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vos hajats donats e pagats a'n Bernat Steve, manyà, per tenir en condret los pous de Senta Maria, lo pou Nou e lo pou de Vinamargo, setanta .IIII. sous, e de aquells feta àpocha e per la àpocha .I. sou. Et a'n Vicent Piquó per salari del pou d'en Miró, .XXVIII. sous. Et a'n Guillamó Marqués per salari del pou d'en Guardiola, .XXVIII. sous. Et de aquells feta a vós àpocha e per la àpocha .I. sou. Per tal manam-vos fer lo present albarà de dates per ço que al retiment del vostre compte vos sien reebuts. Scrit *ut supra*.<sup>527</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats donats e pagats a'n Simó Lòppiç, correu qui portà un procés a micer Berthomeu del Mas, de una qüestió que'l comanador de les Coves havie moguda contra los imposadors, [.IIII.] sous. Et al

¶<sup>519</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>520</sup> Ratllat: *saluts e hon*.

¶<sup>521</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>522</sup> Duplicat: *de Castelló*. ¶<sup>523</sup> Ratllat: *.III. florins*.

¶<sup>524</sup> Ratllat: *vos*. ¶<sup>525</sup> Ratllat: *de dates \scrit a .IIII. de deembre del present/*.

¶<sup>526</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>527</sup> Al marge esquerre: *factum*.

dit Simonet d'altra part per lo procès d'en Johan Pintor que duix a València al dit micer Berthomeu del Mas, cinch sous. Et a'n Pere Bernat de Almaçora qui portà una letra del discret en Guillem Herau del feyt de la cena que'l senyor duch demanave, .I. sou. Ítem, a'n Nadal d'Alguanyra qui portà translat dels privilegis<sup>528</sup> del quitament per scussar la cena al dit micer Berthomeu, cinch sous. Et a'n Puigmigà, correu del senyor rey qui portà letra per la coronació que's devie fer a .XXIX. de octubre, cinch sous, .VI. diners. Et a'n Matheu Erau, fuster, per obres fetes al pou Nou segons és largament contengut en vostra data, .XIX. sous. Et al dit en Matheu Erau per dos poals nous que feu al pou de senta Maria, deu sous. Et per .X. sous qui foren donats per una cèrvia e un porch frestechs que matà dins lo terme de la dita vila<sup>529</sup> Pere Polo. Et a'n Lop Sànzez de Dicastiello, *olim* lochtinent de governador, per força e descuret del lochtinent de governador de rivu d'Uxó a ensús, e per les rahons contingudes en vostra data, cent .L. sous, e per la àpocha .I. sou. Per tal, manam-vos fer lo present albarà per ço que les dites quantitats vos sien reebudes al retiment de vostre compte. Scrit *ut supra*.<sup>530</sup>

¶<sup>54r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats donats e pagats a'n Bernat Guasch de Burriana per una letra que portà de galeres de moros, .II. sous. Et a'n Ramon de Paüls qui portà un procès a València a micer Berthomeu e a'n Guillem Erau actitat denant lo official de la Plana contra en Johan Pintor, .V. sous. Ítem, a'n Simon Lòppiç qui portà letres al dit en Guillem Erau síndich, .V. sous. Et cinquanta e cinch sous qui portà per donar a micer Aymerich Donat per acordar la sentència del procès d'en Pintor, e de la vila. Et per .XVIII. sous, .II. diners qui foren donats lo dia de senta Maria de agost en oques. Et .VI. sous, .VI. diners als juglars segons largament és scrit en vostra data. De les quals quantitats manam a vós ésser feyt lo present albarà per ço que al retiment del vostre compte vos sien reebuts en dates. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats donats e pagats al discret en Pasqual Ferrano, notari administrador de les reendes del senyor rey, per les rahons contingudes en vostra data, mil .CCVI. sous, .V. diners. Et per la àpocha .I. sou. Per tal manam-vos fer lo present albarà per ço que al retiment del vostre compte les dites quantitats vos sien reebudes en dates. Scrit *ut supra*.<sup>531</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats donats e pagats a diverses

¶<sup>528</sup> Ratllat: *de la dels*. ¶<sup>529</sup> Ratllat: *Domingo*.

¶<sup>530</sup> Al marge esquerre: *factum*. Dibuix d'un cercle.

¶<sup>531</sup> Al marge esquerre: *factum*.

persones per lo present \e servi/ que fonch feyt al senyor duch per un parell de pagos, cinquanta sous. Ítem, .XX. parells de polles<sup>532</sup> e per portar aquells denant lo dit senyor e per mesions de saig .LIX. sous, .IIII. diners, segons que en vostra data és largament contengut. Et als porters del dit senyor duch, .XI. sous. Ítem, a'n Simon Lòppiç qui portà a cordar lo procés d'en Anthon Lòppiç sobre lo feyt del quitament a micer Anthoni d'Alagó, .XVII. sous, .VI. diners.<sup>533</sup> Et per una trompeta qui fon comprada per vós en València segons és [notat] en la data, .XVIII. sous<sup>534</sup> .VI. diners. De les quals quantitats [manam]-vos fer lo present albarà per ço que al retiment del vostre compte [les dites] quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *ut supra*.<sup>535</sup>

¶<sup>54v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats bestreys, donats e pagats a micer Aymerich Donat per la part pertanyent a'n Johan Pintor, del procés que havie acordat segons és contengut largament en una data, cinquanta-cinch sous, e per despeses fetes en l'escorredor e camí de la mar segons és contengut en vostra data, e en lo quèrn de les despeses .CCCC.XXX.IX. sous. Et a diverses persones hajats pagat per adobar lo camí de la Garrofera per les rahons contengudes en vostra data, e una cèdula .XXIII. sous. Et axí matex hajats donats e pagats per despeses fetes axí en obrir l'escorredor del vayll com per esdallar lo vayll e per adobar la casa del pes, e per altres mesions e despeses contengudes e declarades en vostra data, .CXXIX. sous, .III. diners, de les quals quantitats lo dit consell manà ésser feyt lo present albarà per ço que en lo retiment del compte vos sien reebuts en dates. Scrit<sup>536</sup> en Castelló a .IIII. dies de deembre *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo*.<sup>537</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Domingo Barta, Apparicii Merlo e sos companyos per ésser guardians del terme de la dita vila per llur salarii e trebaylls de la segona terça<sup>538</sup> cent .XVI. sous, .VIII. diners, los quals a aquells són deguts per la dita vila per guardar lo dit terme<sup>539</sup> de aquells .CCC.L. sous qui'ls promés donar la dita vila per un any segons que en carta pública és contengut. Et dels quals dits .CXVI. sous, .VIII. diners lo dit honrat consell manà ésser a aquells feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà o cautela de reebuda de aquells vos retenits per tal que a la reddició del vostre compte aquells vos sien reebuts en compte de dates. Scrit en Castelló, a .XXII. dies de deembre, *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo*.<sup>540</sup>

¶<sup>532</sup> Ratllat: .LIX. sous, .IIII. diners. ¶<sup>533</sup> Ratllat: de les quals quantitats manam-vos fer lo present albarà per ço que. ¶<sup>534</sup> Ratllat: .XVII. ¶<sup>535</sup> Al marge esquerre: *factum*. Dibuiç d'un cercle.

¶<sup>536</sup> Ratllat: *ut supra*. ¶<sup>537</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>538</sup> Ratllat: *qui finí en lo mes de noem de aquells*. ¶<sup>539</sup> Ratllat: *et dels quals*. ¶<sup>540</sup> Al marge esquerre: *factum*. Albarà. I.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Lorenç Valentí per \tenir/<sup>541</sup> lo pes de la dita vila e per pessar les farines de llur salari, \sexanta sous/ de la segona terça qui finí a .VIII. dies<sup>542</sup> del present mes de deembre,<sup>543</sup> et dels quals per lo dit honrat consell li és estat manat fer lo present albarà \de paga/, lo qual ab albarà de reebuda vos retenits per ço que mostrant aquells [la] dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.<sup>544</sup>

¶<sup>55r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a Ner del Lach, mestre de gramàtica, per legir en la dita vila de gramàtica e de lògica, cent sous, los quals a aquell són deguts per la dita vila de la primera paga del segon any, et dels quals per lo dit honrat consell li és estat manat fer lo present albarà \de paga/, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits per ço que mostran aquells la dita quantitat vos serà reebuda en compte de<sup>545</sup> data. Scrit *ut supra*.<sup>546</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Pasqual Ferrando, Johan d'Alçamora, Berenguer Guitard, Bernat Hostallés, e a n Pasqual Bataller, notari, per ésser consellers ensemps ab vós del honrat en Bernat de Libià, justícia de la desús dita vila en l'any proppassat, cinquanta sous, ço és a cascun de aquells .X. sous, e retenits-vos de les quantitats que en vostre poder vendran .X. sous per vostre salari. Et de les quals quantitats lo dit honrat consell manà ésser feyt \a aquells/ lo present albarà lo qual ab<sup>547</sup> reebuda de cascun de aquells vos retenits,<sup>548</sup> et seran-vos rebuts en compte. Scrit en Castelló, a [...] de deembre.<sup>549</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la vila de Castelló, saluts e honor. Com vós per causes necessàries e profitoses a la dita vila hajats bestrets \e pagats/ en certes coses les quals per menut explicàs en presència del dit honrat consell \segons que en una cèdula de paper la qual al dit honrat consell mostràs e legís/ noranta .VIII. sous, .II. diners<sup>550</sup> ere scrit. Ítem, a n Ramon de Paüls qui portà .I.<sup>a</sup> letra a n Arnau Real qui ere a Belloch com fos un dels sis diputats del quitament que fos prest en la dita vila per tenir la dita tau-la sí e segons los altres diputats companyons seus ho havien feyt,<sup>551</sup> .III. sous, .VI. diners. Ítem, a n (en blanc) Ferrer per fer ajutori a la mudada que feu en la dita vila<sup>552</sup> de portar la roba, \de volentat del consell/ .XXII. sous, \les quals quantitats pujen a summa de .CXXIII. sous, .VIII. diners. Et/ de les quals quantitats lo dit

¶<sup>541</sup> Ratllat: *regir*. ¶<sup>542</sup> Duplicat: *de*. ¶<sup>543</sup> Ratllat: *qui*. ¶<sup>544</sup> Al marge esquerre: *factum*. Albarà. II. ¶<sup>545</sup> Ratllat: *paga*. ¶<sup>546</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>547</sup> Ratllat: *al la la*. ¶<sup>548</sup> Ratllat: *per ço que a la red*. ¶<sup>549</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>550</sup> Ratllat: *de reals*. ¶<sup>551</sup> Ratllat: *ítem*. ¶<sup>552</sup> Ratllat: *ço és*.

honrat consell manà ésser feyt \a vós/<sup>553</sup> lo present albarà \per ço que al retiment del vostre compte les dites quantitats vos sien/<sup>554</sup> preses e reebudes en compte \de dates/. Scrit<sup>555</sup> en Castelló a .XX. de<sup>556</sup> giner *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*<sup>557</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats bestreys, donats e pagats a'n Bernat Allegre, corder, per<sup>558</sup> .VII. jorns qui estech entre anar, star e tornar per lo feyt de Teroll, e portà letres a .III. hòmens<sup>559</sup> del termenal de Terol a rahó de .III. sous per \cascun/ jorn, .XXVII. sous. Ítem, al discret frare Balester, per sermons que feu en honor de la [dita] vila en diverses festes \en la església de la dita vila/, .XXII. sous. Ítem, a<sup>560</sup> Johan Fayamans qui portà [...] d'en Guillem Herau,<sup>561</sup> notari \de València/, .VI. diners. Ítem, al encant<sup>562</sup> \lo dia que's delliurà la/ ||<sup>55v</sup> imposició<sup>563</sup> a aquells qui \dehien en/<sup>564</sup> les dites impositcions per ço que muntassen a més \de preu/, .XIII. florins. Ítem, per .III. claus \que compràs/ per refermar lo retaule del banch dels prohòmens, .VI. diners. Ítem, a'n Pasqual Bataller, notari, per fer absolució a'n Ramon Johan de la administració que havie regida axí com a jurat e clavari en l'any passat, .XI. sous, segons que en la dita cèdula ere contengut, \les quals quantitats pujen en summa .C XC IIII. sous/, per tal manam-vos fer lo present albarà per ço que al retiment del vostre compte les dites quantitats vos<sup>565</sup> sien reebudes en compte de dates. Scrit *ut supra.*<sup>566</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Ramon de Belsa, saig e corredor públich de la dita vila, per trebals e affanys per ell fets e sostenguts en encantar e delliurar les impositcions de la desús dita vila e terme de aquella, per llur salari, .XX. sous, dels quals lo dit honrat consell manà ésser feyt a aquell lo present albarà, lo qual ab albarà de reebuda de aquell vos retenits e sera us reebuda en compte de dates. Scrit en Castelló.<sup>567</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Guillem Feliu, notari, los quals a aquell són deguts per scriptures per ell reebudes axí com a scrivà dels honrats diputats en la qüestió que és entre la dita vila de una part, e n'Anthon<sup>568</sup> Lòppiç de la part altra, sobre lo feyt del quitament, quaranta .II. sous. Ítem, de altra part .XI. sous los quals a aquell són estats taxats per los trebaylls e afanys per ell sostenguts en ajudar a compres e vendes e ar<r>eglar los libres dels peyters. Et de

¶ <sup>553</sup> Ratllat: *a aquells*. ¶ <sup>554</sup> Ratllat: *lo qual vos retenits e seran-vos*. ¶ <sup>555</sup> Ratllat: *ut supra*. ¶ <sup>556</sup> Duplicat. ¶ <sup>557</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>558</sup> Ratllat: *vuit*. ¶ <sup>559</sup> Ratllat: *de Sarrió, e*. ¶ <sup>560</sup> Ratllat: *un*.

¶ <sup>561</sup> Duplicat i ratllat. ¶ <sup>562</sup> Ratllat: *de la*. ¶ <sup>563</sup> Ratllat: *de la*. ¶ <sup>564</sup> Ratllat: *muntaven*. ¶ <sup>565</sup> Ratllat: *seran ree*. ¶ <sup>566</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>567</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>568</sup> Ratllada la «i».

les quals quantitats lo dit honrat consell manà ésser feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda vos retenits en vós, e les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit en Castelló, a .VII. de febrer del any .M.CCC.XC. dos.<sup>569</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, notari administrador de les rendes del senyor rey, per lo honorable consell de la dita vila elet e diputat, daluts e honor. Com vós hajats stat per<sup>570</sup> feyts de la<sup>571</sup> administració \de les dites rendes/<sup>572</sup> a la ciutat de València per .III. dies per pagar .VI<sup>M</sup>. sous \censals/ del preu de les dites rendes que's fan a certes persones de la dita ciutat en lo mes ||<sup>56r</sup> de febrer, e per portar aquelles \per los quals vos són deguts/ a rahon de .X. sous per cascun jorn, .XXX. sous.<sup>573</sup>

Ítem, de altra part hajats a star a la dita ciutat entre anar, star e tornar per feynes de les dites reendes per .v. dies per satisfer als duptes que lo honrat en Guillem \[Bernat de]/ Lagostera, lochtinent de mestre racional \en regne de València,/ fehie en lo compte que en Pere Moster havie donat de les sues dues anades<sup>574</sup> stant *tunch* administrador de les dites rendes, qui a la dita rahó vos són deguts cinquanta sous.<sup>575</sup>

Ítem, hajats donat e pagat a'n Domingo Johan qui portà letra del dit en Lagostera qui se'n dreçave als jurats de la dita vila que<sup>576</sup> de les dites reendes, .XIII. sous.<sup>577</sup>

Ítem, hajats donat e pagat a un correu qui portà translat dels duptes<sup>578</sup> feyts al compte<sup>579</sup> de en Pere Moster, .XII. sous. \D'altra part a altre hom qui portà letra que sots certa pena aguesen feyta [...]/.Les quals dites quantitats a vós degudes són en summa quaranta e cinch sous, dels quals per lo dit honrat consell a vós és estat manat fer lo present albarà \lo qual vos retenits/<sup>580</sup> per ço que de les quantitats de les dites reevendes que en vostre poder pervendran vos puxats retèner los dits \quaranta e .v. sous/<sup>581</sup> e al retiment del vostre compte aquells vos sien preses<sup>582</sup> e reebuts en compte.<sup>583</sup> Scrit en Castelló, a .XXVIII. de febrer, en l'any .M.[CCC.]XC. dos.<sup>584</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. \Donat e pagat/<sup>585</sup> a'n Pasqual Ferrando<sup>586</sup> per .III. dies que anà al loch de Almaçora ensemps ab vós per parlar ab lo senyor

¶<sup>569</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>570</sup> Duplicat. ¶<sup>571</sup> Ratllat: *dita*. ¶<sup>572</sup> Ratllat: *entre anar, star e tornar*. ¶<sup>573</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>574</sup> Ratllat: *que stat*. ¶<sup>575</sup> Aquesta anotació està cancel·lada amb ratlles. ¶<sup>576</sup> Ratllat: *donassen compte*. ¶<sup>577</sup> Aquesta anotació està cancel·lada amb ratlles. ¶<sup>578</sup> Ratllat: *que'l*

*dit en Lagostera havie*. ¶<sup>579</sup> Ratllat: *del dit*. ¶<sup>580</sup> Ratllat: *de [retenció], lo qual*. ¶<sup>581</sup> Ratllat: *.XC. e .V. sous*. ¶<sup>582</sup> Ratllat: *en compte*. ¶<sup>583</sup> Ratllat: *\per lo hoidor de aquell/*. ¶<sup>584</sup> Marge esquerre: *[cor]reu, [.XII.] sous*. ¶<sup>585</sup> Ratllat: *com ans al honrat*. ¶<sup>586</sup> Ratllat: *\jurat/ sien deguts .XII. sous de una part*.

bisbe per affers de la dita vila, \.XX. sous/.<sup>587</sup> Ítem, de altra part \per/<sup>588</sup> .XXI. sous per .III. dies que anà a València per parlar ab lo honorable<sup>589</sup> en Roger de Muncada, lochtinent de portant veus de governador \en lo regne de València, a rahó de .VII. sous per cascun jorn/<sup>590</sup> de les quals \quantitats que són<sup>591</sup> .XXXI. sous/ per lo dit honrat \consell/ a aquell és estat manat fer lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits, e les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *ut supra*.<sup>592</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com hajats<sup>593</sup> donats e pagats ço és [a·n] Andreu Martí, notari e scrivà de la cort del official \LXXVII./<sup>594</sup> sous, los quals [mana] ve a aquell a pagar per scriptures del procés d'en Johan Pintor per la qüestió per aquell <sup>56v</sup> dit en Johan Pintor \ha/ moguda contra en Bernat Hostallés, *tunch* justícia, e en Bernat Cabeça, e Roi Pèriz de Cella, jurats. Ítem, a·n Bernat Pellicer, notari, per scriptures per aquell reebudes axí com a scrivà del pleyt de apel·lació que's menave denant lo honrat micer Francesch Blanch entre en Guillem Herau, síndich, e la filla de maestre Pere Ros<sup>595</sup> los quals bestragué en Bernat Colomer, notari, en València, .XIII. sous. Ítem, a·n Pere Forés qui portà letres al dit en Guillem Herau a València e a·n Belsa, correu, qui portà letres del dit en Guillem Herau, .XIII. diners. Ítem, a·n Guillamó Cuncabella, qui fonch logat per .I. dia a tirar terra al abeurador del pont de la moreria per la céquia que descorre en lo camí, .II. sous e .VI. diners,<sup>596</sup> de les quals quantitats que són en summa noranta .VII. sous, .VIII. diners. Lo dit honrat consell manà a vós ésser feyt lo present albarà lo qual vos retenits ab cautela de reebuda e seran-vos reebudes en compte. Scrit *ut supra*.<sup>597</sup>

Del consell de la vila de Castelló<sup>598</sup> al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat als hereus d'en Guillem Trullols, \defunct/, per .II. dies que anà al loch de Almaçora \axí com/<sup>599</sup> jurat per feyts de la dita vila per parlar ab lo \senyor/ bisbe \a rahó de .V. sous per jorn/,<sup>600</sup> .X. sous, e a vós \sien deguts/ per v[ostre] salari de \.III./<sup>601</sup> dies que anàs al dit loch per affers de la dita vila \ensemps ab en Pasqual Ferrando<sup>602</sup> e per .I. dia que anàs ab lo honrat en Bernat de Libià qui fonch citat denant l'official de Almaçora e covench anar ab aquell axí com a jurat/, .XXV. sous de les quals quantitats que són en summa .XXX. e cinch sous lo dit honrat consell manà ésser feyt lo present

¶ <sup>587</sup> Ratllat: \.XII. sous. .XV. sous/. ¶ <sup>588</sup> Ratllat: sien a aquell deguts. ¶ <sup>589</sup> Ratllat: mossén. ¶ <sup>590</sup> Ratllat: per tal donats e pagats a aquell les dites quantitats. ¶ <sup>591</sup> Ratllat: .XXXI. sous. ¶ <sup>592</sup> Marge esquerre: factum. ¶ <sup>593</sup> Ratllat: bestrets. ¶ <sup>594</sup> Ratllat: per .LXXXI. sous.

¶ <sup>595</sup> Ratllat: .XIII. ¶ <sup>596</sup> Ratllat: Ítem, a vós, per cinch dies. ¶ <sup>597</sup> Marge esquerre: factum. ¶ <sup>598</sup> Ratllat: saluts e honor. Do. ¶ <sup>599</sup> Ratllat: \stant/ axí com a. ¶ <sup>600</sup> Ratllat: .XV. ¶ <sup>601</sup> Ratllat: .V. ¶ <sup>602</sup> Ratllat: los quals vos retenits.



albarà, lo qual vos retenits<sup>603</sup> per ço que al retiment del vostre compte<sup>604</sup> vos sien reebudes en compte. Scrit *ut supra*.<sup>605</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, notari e administrador de les rendes del senyor rey, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere Moster, notari, per .V. jorns que li ha convengut star en la ciutat de València per satisfer als duptes que eren stats feyts per lo honrat en Berenguer Lagostera, lochtinent de maestra racional en lo regne de València, en lo compte per lo dit en Pere Moster, *olim* administrador de les dites rendes, retut de la administració per ell tenguda e regida per dues anyades a rahó de .X. sous per cascun jorn, cinquanta sous. Ítem, de altra part que ha pagats per haver l'albarà de difiniment del dit maestre racional e per altres despeses pagades per rahon de la creddició del dit compte, .XXII. sous, de les quals quantitats que pugen en summa .LXXII. sous lo dit honrat consell ha manat ésser feyt a aquell lo present albarà lo qual ab cautela de reebuda vos retenits e les dites quantitats vos [seran] reebudes en lo vostre compte. Scrit *ut supra*.<sup>606</sup>

||<sup>57r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Pasqual Ferrando, Bernat Cabeça e a n Guillem Feliu ço és a cascun de aquells .XL. sous, los quals a aquells e cascun de aquells són deguts per la dita vila, per .IIII. jorns qui són estats fòra la dita vila al loch de Villaformosa, per \los/ feyts de Terol \ensemps ab vos, a rahó de .X. sous per cascun jorn/<sup>607</sup> a vós semblantment per la dita rahó vos sien deguts .XL. sous, los quals vos puscats retenir en vós dels diners que en vostre poder vendran. Et de les quals quantitats que pugen a summa<sup>608</sup> de cent .LX. sous, lo dit honrat consell a aquells e a vós ha manat ésser feyt lo present albarà de paga e de retenció, lo qual ensemps ab cautela o albarà de reebuda de aquells vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes a la reddició del vostre compte. Scrit en Castelló, a .IX. de març en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. dos.<sup>609</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats bestrets, donats e pagats ço és a n Anthoni Andrés, notari de València, lo qual havie comprades .III. bèsties de hòmens de la vila de Castelló, ço és un mull d'en Jacme Roig per .XIII. lliures .X. sous. Ítem, un rocí d'en Bernat Colomer, notari, per .LXXV. sous. Ítem, un rocí d'en Solter per .CI. sous, les quals los jurats de la ciutat de València havien fetes vendre en públich encant per rahon de despeses en les quals havien comdep-

¶<sup>603</sup> Ratllat: *ab reebuda dels dits hereus*. ¶<sup>604</sup> Ratllat: *les dites quantitats*.

¶<sup>605</sup> Marge esquerre: *factum*. I una sèrie de paraules esborrades. ¶<sup>606</sup> Marge esquerre: *factum*.

¶<sup>607</sup> Ratllat: *com*. ¶<sup>608</sup> Ratllat: *e quan*. ¶<sup>609</sup> Marge esquerre: *factum*.

nat lo síndich de Castelló sobre la qüestió de les egües a requesta d'en Guillem Segarra de València. Ítem, hajats pagats \de altra part/ a'n Arnau Ayç, vehín de Villareal, qui comprà la vostra mulla, la qual havien feta vendre los dits jurats per la dita rahó, setanta florins. Ítem, a'n Guillem Herau síndich de la dita vila, un florí d'or lo qual havie bestret a'n Berthomeu de Villalba, notari e scrivà dels dits honrats jurats de València per les appel·lacions que havie reebudes de la dita qüestió e per metre aquelles en forma públichia. Et a vós sien deguts per vostre salari de .V. dies a rahó de .VII. sous per cascun jorn per portar les dites quantitats e per fer atres affers \per la/<sup>610</sup> dita vila, .XXXV. sous \los quals vos retenits/. Et de les quals quantitats que pujen en summa mil .CC.LXXXII. Sous lo dit honrat consell ha manat ésser a vós feyt lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant aquell les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit en Castelló, a .XXVI. de març en l'any de la Nativitat [de] Nostre Senyor mil .CCC.XC. dos.<sup>611</sup>

¶<sup>57v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Guillamó Ferrer, àlias appellat Manoller, guardià de la céquia Major de la desús dita vila, .XXV. sous \los quals a aquell són deguts per ésser guardià/ estant cequier en Berthomeu Bosch.<sup>612</sup> Et los quals dits .XXV. sous són de la paga de sent Johan Babtista del mes de juny propasada. Et dels quals per lo dit honrat consell a aquell és estat manat fer lo present albarà lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .XXVI. de març *anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*<sup>613</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moser, jurat e clavari de la dita vila, saluts e onor. Com vós hajats bestrets, donats e pagats en la ciutat de Barchinona ço és al honrat micer Tomàs Johan, savi en dret, qui feu relació deuant lo honrat micer Guillem de Vayllseca, vicicanceller del<sup>614</sup> senyor rey, de la supplicació que ere per vós estada<sup>615</sup> donada al dit senyor del feyt de les appel·lacions que la dita vila, o en Guillem Herau, notari de València, síndich per aquella, \propossà/<sup>616</sup> denant los honrats jurats de la ciutat de València de la sentència o pronunciació que donaren contra la dita vila a requesta d'en Guillem Segarra sobre lo feyt de les egües, .XXVII. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Johan de Riglos, notari per \scriure e registrar/<sup>617</sup> lo procés de la appel·lació e de la presentació que per vós ere stada feta davent lo dit vicicanceller de les dites appel·lacions, .V. sous e .VI. diners. Ítem, de altra part sien deguts a vós per vostre salari de .XIII. jorns qui sots stat a la ciutat de Barchinona per affers de la dita vila, a rahó de .X. sous per cascun jorn, .CXXX. sous.<sup>618</sup> Et de les quals \quantitats qui pujen ab lo

¶<sup>610</sup> Ratllat: *de la*. ¶<sup>611</sup> Marge esquerra: *factum*. I dibuix de cercle.

¶<sup>612</sup> Ratllat: *en*. ¶<sup>613</sup> Marge esquerra: *factum*. ¶<sup>614</sup> Ratllat: *rey*.

¶<sup>615</sup> Ratllat: *proposa*. ¶<sup>616</sup> Ratllat: *fèu*. ¶<sup>617</sup> Ratllat: *areglar*. ¶<sup>618</sup> Ratllat: *lo quals*.

dit vostre salari a summa de .CLXIII. sous/ per lo dit honrat consell a vós és estat manat lo present albarà de paga \e de retenció/<sup>619</sup> lo qual mostrant les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit en Castelló, a .XVI. de abril *anno predicto* .XC<sup>o</sup>. *secundo*.<sup>620</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Lorenç Valentí per pesar les farines de la dita vila .LX. sous, los quals a aquell són deguts de la derrera terça del any, lo qual dit any finí a .VIII.<sup>621</sup> dies del mes de abril. Et dels quals per lo dit honrat consell a aquell és estat manat fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit en Castelló, a .XXIII. de abril del any desús dit.<sup>622</sup>

||<sup>58r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Guillamó Miró per .V. jorns qui anà per manament dels honrats jurats ab los hòmens qui's<sup>623</sup> dehien caçadors de mont, per mostrar los passos de les marjals com dixexen que exermarien les dites marjals de porchs senglars si les podien cremar e per ajudar-los a cremar aquelles per sos trebaylls e afanys .X. sous. Et dels quals per lo dit honrat consell a aquell és estat manat fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrant aquells la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.<sup>624</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, per .IIII. jorns qui ha estat a València per demanar de consell a micer Berthomeu del Mas, advocat de la dita vila, sobre la quantitat que'ls hereus d'en Bernat Pinell affermaven que'ls<sup>625</sup> havie a tornar la dita vila del temps que'l dit en Bernat Pinell fonch síndich e clavari de la dita vila, a rahó de .VII. sous per cascun jorn, qui són .XXVIII. sous, dels quals per lo dit honrat consell a aquell és estat manat fer lo present albarà [lo] qual vos retenits ab albarà de [...] e mostrant aquells la dita quan[titat] vos serà reebuda en compte. Scrit<sup>626</sup> en Castelló a .V. de ||<sup>58v</sup> maig.<sup>627</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Domingo Vives, specier, vehín de la dita vila, cinquanta sous de reals, los quals a aquell són deguts per .LX. lliures per faltes e nichills de lliures del temps que ere peyter lo dit Domingo de la col·lecta de les meales de .X. diners per lliura<sup>628</sup> les \quals/ dites .LX. lliures de faltes \a rahó de .X. diners per lliura/ pujen en summa e quantitat dels dits

¶<sup>619</sup> Ratllat: *per ço*. ¶<sup>620</sup> Marge esquerre: *factum*.  
Dibuix de cercle. ¶<sup>621</sup> Ratllat: *del*. ¶<sup>622</sup> Marge  
esquerre: *factum*. ¶<sup>623</sup> Ratllat: *dien*. ¶<sup>624</sup> Marge

esquerre: *factum*. ¶<sup>625</sup> Ratllat: *devie la*. ¶<sup>626</sup> Rat-  
llat: *ut supra*. ¶<sup>627</sup> Marge esquerre: *factum*.  
¶<sup>628</sup> Ratllat: *segons que per vós*.

cinquanta sous<sup>629</sup> segons que per vós fon feta relació en plener consell. Et de la qual quantitat lo dit honrat consell manà ésser feyt \a aquell/ lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits e mostrants aquells la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló, a .XXVI. de maig, any .M.CCC.XC. dos.<sup>630</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al<s> honrats en Pasqual Ferrando, Domingo Bataller e Bernat Mut e a les filles e hereues del honrat en Guillem Trullols, deffunct, \o tudor de aquelles/ per exercir l'officiu de juraderia en la dita vila per un any, ço és al dit en Pasqual Ferrando cent sous<sup>631</sup> e per exercir l'officiu de assessoria ensemps ab vós dit en Pere Moster,<sup>632</sup> cinquanta sous. Al dit en<sup>633</sup> Bernat Mut, .C. sous. A'n Domingo Bataller, per mig any qui ha regit lo dit officiu, cinquanta sous, e<sup>634</sup> al dit en Guillem Trullols, tudor o hereues de aquell per lo mig any que'l dit en Guillem Trullols havie regit lo dit officiu \ans que no morís/, cinquanta sous. Et de les quals quantitats que pujen en summa treents sous lo dit honrat consell ha manat ésser feyt a aquells lo present albarà, lo qual ab albarà o cautela de reebuda de aquells vos retenits e mostrand aquells les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *ut supra*.<sup>635</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Bernat Steve, manyà, vehín de la dita vila, per diverses obres que ha fetes de e per la dita vila, axí en fer cadenes, anelles, cèrquols e adobar los poals \als pous/ de la dita vila, com per claus e altres coses que'l dit Bernat, manyà, ha fetes a ops de la dita vila segons que vós, dit clavari ho legís e publicàs al dit honrat consell en una cèdula per maneut, huytanta-set sous, .VI. diners, de les quals quantitats lo dit honrat consell ha manat ésser a aquell feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrand aquella les dites quantitats vos seran reebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>636</sup>

||<sup>59r</sup> Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Ramon de Belsa, saig, per toquar la trompeta e \fer/ altres manaments per los honrats jurats de la damunt dita vila per sos trebaylls e afany per llur salari de un any segons que per lo honrat consell li és estat<sup>637</sup> promés, huytanta sous.<sup>638</sup> Ítem, per les<sup>639</sup> robes, .LXVI. sous, .VI. diners. Ítem, per lo drap de les calces, .VI. sous. Ítem, per lo baxar del drap<sup>640</sup> de les dites robes e calces, .XVIII. diners.<sup>641</sup> Ítem, per lo sartre, .XII. sous, segons que és acustumat de les quals quantitats que pujen en summa cent .LXVI. sous, lo dit

¶ <sup>629</sup> Ratllat: *a la dita rahó*. ¶ <sup>630</sup> Marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>631</sup> Ratllat: *per la dita rahó*, .C. sous.

¶ <sup>632</sup> Ratllat: *\de la desús dita vila/* .L. sous.

¶ <sup>633</sup> Ratllat: *Pere*. ¶ <sup>634</sup> Ratllat: *a les dites f*.

¶ <sup>635</sup> Marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>636</sup> Marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>637</sup> Ratllat: *tramés*. ¶ <sup>638</sup> Ratllat: *e llurs co*. ¶ <sup>639</sup> Ratllat: *vestits*. ¶ <sup>640</sup> Ratllat: *.XII. diners*. ¶ <sup>641</sup> Ratllat: *segons que és*.

honrat consell mane fer lo present albarà lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>642</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com a vós sien deguts per vostre salari \treents sous, ço és/ de la juraderia, e clavaria \de un any/ doents cinquanta sous, e per ésser assessor ensemps ab lo discret en Pasqual Ferrando en los feyts de la dita vila, cinquanta sous, per tal<sup>643</sup> lo dit honrat consell manà a vós ésser feyt lo present albarà \dels dits .CCC. sous/ per ço que de les quantitats \de la dita vila/ de diners que en vostre poder pervendran vos puxats retenir aquells mostrant lo present albarà. Scrit *ut supra*.<sup>644</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Domingo Torres e companyons llurs per ésser guardians del terme de la dita vila per la darrera terça que'ls és deguda de un any, lo qual és finit, cent .XVI. sous, .VIII. diners, de les quals quantitats lo dit honrat consell ha manat a vós ésser feyt lo present albarà lo qual ab albarà de reebuda de aquells vos retenits e mostrant aquell la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit en Castelló *ut supra*.<sup>645</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós dit clavari per adobar lo palau e fer tressol en aquell, e un sostre en la una part del palau en lo qual són posats diverses arneses e aparellaments de armes \e devallar la terra del dit palau/ despeses les quantitats sigüents contengudes en una cèdula de paper la qual per menut fon lesta en plener consell. Et semblantment en la dita cèdula haviets pagats per almenares a reffer, claus mestre<s>, e per un parell de poals nous al pou de Vinamargo. Et per fusta que fon comprada per fer travesers als pous d'en Guardiola e de Vinamargo. Et per altres adobs als dits pous, e jornals fets [per] n'Erau, fuster, que munten a summa e quantitat les dites despeses ¶<sup>59v</sup> e mesions, doents \.XXVIII. sous, .VI. diners/<sup>646</sup> segons és contengut largament en \la dita/<sup>647</sup> cèdula. Et de les quals quantitats lo dit consell manà a vós fer lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte les dites quantitats vos sien reebudes. Scrit *ut supra*.<sup>648</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats pagades les quantitats dejús scrites, ço és a'n Pere Sànciç per un translat que feu del feyt de Terol e aquell fonch portat a Villaformosa, .III. sous. Ítem, a'n Romeu Marçà per .III. dies que anà a València ab la apel·lació ordenada per lo feyt de les egües d'en Segarra,

¶<sup>642</sup> Marge esquerre: *factum*.

¶<sup>643</sup> Ratllat: *manam*. ¶<sup>644</sup> Marge esquerre: *factum*. ¶<sup>645</sup> Marge esquerre: *factum*.

¶<sup>646</sup> Ratllat: *.XXVI. sous*. ¶<sup>647</sup> Ratllat: *una*. ¶<sup>648</sup> Marge esquerre: *factum*.

.VIII. sous, .VI. diners. Ítem, com en Bernat March demanàs restitució de im-  
posició per un hom de València, jatsie aquella no degués haver però per evitar  
scàndells e mesions e no contendre fon acordat per desviar aquella qüestió que'l  
dit clavari donàs .XI. sous. Ítem<sup>649</sup> a·n Pineda, piquer, qui anà ab un jurat per ado-  
bar los cavellats de les almenares, .III. sous. Ítem, a·n Francesch Maçó qui portà  
letra d'en Guillem Herau de la taxació de les despeses de les egües, .XII. diners.  
Ítem, a·n Pere Miró per levar la terra del portal d'en Passanant, .II. sous, .VI. di-  
ners. Ítem, los quals donàs a·n Pere Mareny, notari de casa del senyor rey, lo qual  
ere ab los honorables mossén en Pere d'Artés e en Ramon de Soller qui fehien  
les demandes per la infanta Ysollant, per despeses de la carta debitòria que reebé  
dels .DCCC. florins, .XI. sous. Ítem, que foren donats al dit Marçà per una letra  
que portà al dit en Pere Mareny ab lo translat del quitament, .XII. diners. Ítem,  
a·n Anthoni Soller per .I.<sup>a</sup> letra que portà d'en Guillem Herau, .VI. diners. \Ítem,  
als jutglars e trompeta per lo servi que feren lo dia de Pasqua Florida de sonar e<sup>650</sup>  
beure, .II. sous, .VI. diners/. Les quals quantitats que pujen en summa .XLIII.  
sous<sup>651</sup> lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que us sien ree-  
budes en compte. Scrit *ut supra*.<sup>652</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari  
de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Pasqual Bataller, notari, per ésser  
scrivà del dit honrat consell e jurats per llur salari de un any, cent sous, dels quals  
per lo dit honrat consell és estat manat a aquell fer lo present albarà lo qual ab  
albarà de reebuda de aquell vos retenits e seran-[vos] reebuts en compte. Scrit en  
Castelló lo primer dia de juny.<sup>653</sup>

¶<sup>60r</sup> Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat, síndich e  
clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Berenguer Gui-  
tart, notari, per lo càrrech del sindicat e procuració *\quo ad lites/* que ha sostengut  
per la dita vila per llur salari, cinquanta sous, dels quals per lo dit honrat consell és  
estat manat fer a vós lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vós  
retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>654</sup>

Del consell de la vila de Castelló, al honrat en Pere Moster, jurat e clavari  
de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Vicent Piquó, Anthoni Tàrrega,  
a·n Miquel Segarra e Pere Segarra, per lo servey que feren ab llurs sturments en lo  
dia de Pasqua Florida proppasada, .XI. sous, dels quals per lo dit honrat consell és  
estat manat a vós fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquells vos  
retentis e sera us reebuda en compte. Scrit *ut supra*.<sup>655</sup>

¶<sup>649</sup> Ratllat: *que*. ¶<sup>650</sup> Realment hi figura «a». ¶<sup>651</sup> Ratllat: *.VI. diners, per ço*.

¶<sup>652</sup> Marge esquerre: *factum*. ¶<sup>653</sup> Marge esquerre: *factum*.

¶<sup>654</sup> Marge esquerre: *factum*. ¶<sup>655</sup> Marge esquerre: *factum*.

¶<sup>61v</sup> (en blanc).

¶<sup>62r</sup> *Vide retro in presenti manu, a XLIX. Testes sub tali sig+no.*

Lo honrat consell manà ésser <fet> albarà als honrats jurats de llur salari e al síndich semblantment de llur salari, e als assessors de llur assessoria.

Lo honrat consell manà ésser feyt o feyts albarà o albarans al honrat síndich e clavari de ço que havie despés en nom de la universitat.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà de un florí als jugllars qui feren so lo dia de Pasqual Florida proppassada.<sup>656</sup>

Ítem, fon proposat per lo discret en Guillem Feliu, notari, que com ell ensem ab lurs companyons haguessen comprades les imposicions de la vila de Castelló e terme de aquella per dos anys ja passats, per certs preus segons que en cartes ere contengut. Et hagués donat compte dels preus de aquelles ço és que havie mostrades àpoques al honrat en Pere Moster, síndich e clavari, per les quals se domostrave ell haver pagats los dits preus en censals e violariis als quals la dita vila ere tenguda e obligada, e los quals en los capítols ab los quals compraren les dites imposicions eren scrits e declarats, e de aquells no restave alcuna quantitat de diners, per ço pregà al dit honrat consell en presència del qual mostrà a vull totes les àpoques en públich forma de les dues annades, que de les dites dues annades a ells e companyons llurs fes absolució. Lo honrat consell haüda relació del dit honrat en Pere Moster, qui dix en presència del dit honrat consell que havie vistes totes les dites àpoques de les dites dues annades, e que aquelles regonegudes muntaven tant los preus de les dites imposicions com los censals e violariis que ls eren estats donats a pagar, e que no restave alcuna quantitat de diners en poder dels dits imposadors, feu absolució e diffinició al dit en Guillem Feliu present, e a llurs companyons, de les dites dues annades absents, la qual per mi, Pasqual Bataller, notari e scrivà dels dits honrats jurats en lo present dia de huy fon reebuda.

Testimonis: Pere de Begues e Johan Piulart, de Castelló.

Ítem, fon proposat per (en blanc) menescal que com ell entenés usar de officii de menescalia e star en la dita vila, si li volien donar per soldada per cascun any, .CCC. sous, e que'l fessen franch de ost e cavalcada e de peyta e de [...] per ço notificà al dit consell<sup>657</sup> [...] feyt e dix<sup>658</sup> que li fes resposta [...]. [Lo co]nsell acordà que si'l dit menescal [...] aturar en la dita vila, e usar del [dit seu o]fficiu, que li darà per cascun any .C. sous tro en .L. sous [...] <sup>659</sup> per a obs de loguer [...] e que ell les se loch, e farà aquell franch [...] par[ti]cular tan solament e de [...] si ja no comprave béns seents de la impo[...] [ser]ie franch per res, e que [...] dit a ell per los jurats.

¶<sup>656</sup> Marge esquerre: *del fet de les armadures de València.* ¶<sup>657</sup> Ratllat: *e pregà.*

¶<sup>658</sup> Ratllat: *a aquell.* ¶<sup>659</sup> Ratllat: *a .III. florins*

¶<sup>62v</sup> Disapte, primer dia de juny en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC. XC. dos.

Fon ajustat e plegat en lo palau comú de la dita vila per veu de Ramon de Belsa, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia. En Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Domingo Bataller e Bernat Mut, jurats. Consellers: en Guillamó Català, Berenguer Gillabert, Jacme Roig, Arnau Sala, Berthomeu Giner, Romeu Bonet, Salvador Penafell, Miquel Gaschó, Bernat Pelegrí, Bernat Bosch, Berthomeu Bosch, Guerau Canet, Guillamó Palau, Arnau de Peralta, Berenguer Miró, Pere Strader, Bernat Miralles, Guillamó de Ripoll, maestre Domingo Rodrigo, Berthomeu Pèriz, Miquel Marbruscha, Ramon Johan, Ramon de Tous, Bernat Cabeça.

Com segons privilegis del senyor rey en Jacme e furs del regne de València sie statuit, provehit e ordenat que elecció de jurats sie feta cascun any en la vespra de la festa de Pasqua de Cinquagèsima. Et com huy qui és disapte sie vespra de la dita festa, e deja ésser feta elecció de jurats en la dita vila del any esdevenidor, per tal lo dit consell enantà a fer elecció dels dits jurat. Enaxí que presents .IIII. prohòmens ço és Ramon Johan, Berenguer Miró, Guillamó Palau, maestre Domingo Rodrigo, e los dits justícia e jurats a la dita elecció a fer cascun d'ells dits consellers donà per si mateix .III. persones en jurats de la dita vila. Et donades les dites veus, foren atrobats de més veus a jurats Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu, Pere Miquel, Arnau Agramunt, micer Johan,<sup>660</sup> los noms dels quals intercluses en .VI. redolins de cera vermella e aquells gitats en un bací de aygua per lo honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, dels quals .VI. redolins foren preses per .I. infant ignorant .IIII. redolins, los quals preses en les mans per lo dit honrat batlle, e aquell a part a un depart del dit consell,<sup>661</sup> obrí los dits redolins, e donà per jurats de la dita vila per l'any esdevenidor ço és Pere Miquel, Guillamó Feliu e Bernat Cabeça. E enaprés<sup>662</sup> lo dit honrat batlle prés aytants .II. redolins per los ginerosos en \los quals ere scrit Ramon de Tous e en l'altre en Bernat de Libià/, e mès aquells en lo dit bací, e de aquells fon pres un dels dits .II. redolins per lo dit infant, e mès en mans del dit honrat batlle, lo qual obrí aquell e donà per jurat per los ginerosos ço és en Bernat de Libià.

Ítem, elegí lo dit consell .VI. prohòmens per hoir lo compte del honrat en Pere Moster, síndich e clavari del any proppasat, e finit en lo <dia> de huy, \e donar los consellers/ ço és per la parroquia de Senta Maria, Ramon Johan. Ítem, per Sent Johan, Pere Ribarroja; per Sent Nicholau, Bernat de Belda; per Sent Pere, Pasqual Franch; per Sent Agostí en Guillamó [Rip]oll; per Sent Tomàs, Guillamó Català.

¶<sup>660</sup> Ratllat: *e per ginerosos Ramon de Tous \e Bernat de Libià/*.

¶<sup>661</sup> Ratllat: *en pres*. ¶<sup>662</sup> Ratllat: *pres*.



¶<sup>63r</sup> Ítem, elegí lo dit consell per donar los consellers del any esdevenidor ço és per senta Maria.<sup>663</sup>

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Bernat Prats, menescal, que plagués al honrat consell de millorar en ço que li ere ja stat promés donar per cascun any de salari, com fos poch e bonament no li vendrie contra als, e de ço que acordàs que li fos feta resposta si plahie a aquell. Lo consell acordà<sup>664</sup> perseverant en<sup>665</sup> ço que dix e respós desús a la proposició primerament feta per lo dit menescal, la qual feu a aquell lo discret en Pere Moster, jurat, en nom del dit consell, salvu que per loguer de cases que li sien donats [...] sous e no plus, segons dit ha desús.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al discret en Berenguer Guibert, notari, per ésser síndich als pleyt<s>, de .L. sous.<sup>666</sup>

Ítem, lo dit consell manà ésser feyt albarà a'n Pasqual Bataller per ésser scrivà del dit honrat consell e jurats, de cent sous.

Ítem, lo dit consell manà ésser feyt albarà a'n Pasqual Ferrando e a'n Domingo Bataller per .I. diornal que anaren <a> Almagora per veure los volsos que eren cayguts en la céquia Major, a cascun de aquells .IIII. sous, .VIII. sous.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Pere Mut que pus a Déu havie plagut que'l havie minvat de llur vista, e no podie treballar axí com d'abans fehie, que plagués al dit consell de<sup>667</sup> tornar les liures que peytave a justícia, com fos molt taxat e més que los béns no valien. Lo consell acordà que per reverència de Déu e haüd sguard al dit en Pere Mut que viu<sup>668</sup> ab gran dolor e és pobre que no pot bastar a pagar la peyta, que li sie feta gràcia de la meytat ¶<sup>63v</sup> de ço que munte la sua peyta.<sup>669</sup> Et que la dita gràcia dur aytant com al dit consell plaurà, e no plus. Et que per la dita gràcia no sie feyt prejudí al quitament dels .XXX. sous per lliura com ans totes les liures que peyte lo dit Pere Mut per los seus béns quit<sup>670</sup> \e/ haje a quitar lo dit Pere.

Ítem, com fos feta relació en lo present consell per los honrats en Pasqual Ferrando, Domingo Bataller, jurats, que per rahó de alguns prejudís que eren stats feyts en la céquia Major de la dita vila<sup>671</sup> en lo terme<sup>672</sup> de Almagora per alguns vehins del dit loch, segons a aquells ere estat manifestat per en Bonanat Dezpont, lo qual tenie arrendada la dita céquia per los jurats de Castelló. Et aquells dits prejudís haguessen fets tornar a rahó e egualtat. Et continuam la dita céquia venint vers la vila de Castelló havien vists molts prejudís fets en la dita céquia. Et aque-

¶<sup>663</sup> Anotació cancel·lada amb ratlles. ¶<sup>664</sup> Ratllat: *que*. ¶<sup>665</sup> Ratllat: *la ra*.

¶<sup>666</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>667</sup> Ratllat: *tro*. ¶<sup>668</sup> Ratllat: *sot*.

¶<sup>669</sup> Ratllat: *aytant*. ¶<sup>670</sup> Ratllat: *lo dit Pere e*. ¶<sup>671</sup> Ratllat: *per*. ¶<sup>672</sup> Ratllat: *del*.

lla dita céquia o quexeres staven a perill de ruyna e eren derruides o trencades, a culpa d'en Johan d'Alçamora senyor del molí appellat d'en Alçamora, per ço ere culpa de aquell com la dita céquia la qual lo dit molí és obligat tenir en condret del entrant de la céquia veylla o partidor on la dita céquia veylla se en girasse del dit partidor a enjús, lo dit<sup>673</sup> en Johan d'Alçamora no haje scurada d'ora a hora e de sol a sol segons se pertany. Et<sup>674</sup> entant que per no scurar de ora a hora e de sol a sol la dita céquia és enrunada tant que fa sobrepujar l'aygua<sup>675</sup> que ha posades les quexeres en ruyna. Et desmodadament l'aygua salte en la céquia veylla, per tal lo dit consell provehí e ordenà que fos request ab scriptura lo dit en Johan d'Alçamora que deje decontinent scurar la dita céquia de ora a hora e de sol a sol, en manera que la aygua puixe discórrer sens dan de la dita universitat e del comú de aquella, e que les quexeres o argamases no sien ne puxen ésser dirruides<sup>676</sup> o dāpnificades e d'altra manera que del dan evident e del fahedor sie imputat a aquell e béns llurs, e propietat e usufuyt del dit molí com pus largament puxe ésser ordenat e protestat offerint-se decontinent levar les almenares e donar loch que la céquia puxe ésser scurada. Et en cars que request enseguir no volrà, que si e quant la universitat o arrendador de la dita céquia scurarà, que'l dit en Johan sie forçat d'escurar ¶<sup>64r</sup> aquella de hora a ora, e de sol a sol, segons antigament se escurave. Et que l'aygua en la dita céquia no sie tornada tro sie vist si serà bé scurada o no per los jurats qui lladonchs seran o altres persones destinadores o ordenadores per los dits jurats, noresmenys, si prestament lladonchs lo dit scurament feyt no serà que'ls dits jurats \ab lo cequier major de la dita céquia/ loguen hòmens e facen scurar la dita céquia a mesió del dit en Johan e càrrech del dit molí, les quals mesions fahedores per via de arrendament del dit molí *vel als*, sien pagades e recobrades decontinent que fetes seran. Semblantment que les canalls que passen sobre la céquia veylla sien refeytes e adobades o fer adobar e reparar per los desús dits jurats e cequier a mesió del dit en Johan e càrrech del dit molí, com per lo derruiment de les dites canals de la dita céquia \veylla/ sien enrunada. Et los heretats en terme de Fadrell no puxen regar sens parada o enrunament que han a fer en la dita céquia hoc encara retenen per allò lo cequiatge, les quals coses sien manifestades e intimades per los jurats qui de present són als jurats esdevenidors. Et si'ls dits jurats sdevenidors seran negligents que sie imputat aquells e lurs béns. Et noresmenys encórreguen en pena de cent sous cascun dels dits jurats \si acusada serà/ applicadors<sup>677</sup> la novena part al senyor rey, e la \.VIII./<sup>678</sup> part al comú de la dita vila.

Ítem, com fos proposat en lo dit consell que los peyters no volien pendre en compte la miga peyta a aquells qui havien \portats diners per/<sup>679</sup> quitament a quitar .CCC. sous de la dona na Caterina, muller *quondam* d'en Ferrer, congre de

¶<sup>673</sup> Ratllat: *molí*. ¶<sup>674</sup> Ratllat: *per ço*. ¶<sup>675</sup> Duplicat. ¶<sup>676</sup> Duplicat i ratllat.  
 ¶<sup>677</sup> Ratllat: *a la vila*. ¶<sup>678</sup> Ratllat: *\de/, novena*. ¶<sup>679</sup> Ratllat: *feyt per qui*.

València, los quals quità en Guillem Feliu, per tal lo consell acordà e provehí que tots aquells qui havien portats e pagats diners<sup>680</sup> al dit quitament a fer que·ls sie pres en compte<sup>681</sup> mig quitament.

Ítem, lo honrat consell, justícia e jurats absolven e remeten en tant com en<sup>682</sup> ell<s> és, totes e qualsevol penes que sien estades comeses per lo<s> dits consellers.

¶<sup>65v</sup> (en blanc).

¶<sup>66r</sup> Letres de aquells que van ab los bestiar a Teroll.

Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e alde<e>s de Teroll, o a·quells als quals les presents pervendran, o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents [vos certificam], que en Pere Marquo, vehín nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella va ascí ab treents quaranta caps de ovelles ab cordés, per péxer, pasturar e aemprar los vostres térmens segons forma de la dita sentència, per què a instància del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell del nostre officii segellada.

*Datum Castilione, die .XVII<sup>a</sup>. mensis madii, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>. nonagesimo primo.*

En lo qual nombre de bestiar lanar són enteses e compreses certes cabres \e cabrits/ les quals van ab les dites ovelles. *Data ut supra.*

Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Teroll, o a quells als quals les presents pervendran, o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en<sup>683</sup> Bernat Ribalta, vehín nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres ultimament pronunciada sobre los aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella va ascí ab treents \e tretze/ caps de ovelles ab corders, per péxer, pasturar e aemprar los vostres térmens segons forma de la dita sentència, en lo qual nombre de ovelles són enteses e compreses certes cabres e cabrits les quals<sup>684</sup> van ab les dites ovelles. Per què a instància del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell del nostre officii segellada.

*Datum Castilione, die .XVII<sup>a</sup>. mensis madii, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

¶<sup>680</sup> Ratllat: *ab los.*

¶<sup>681</sup> Ratllat: *lo dit.*

¶<sup>682</sup> Ratllat: *els.*

¶<sup>683</sup> Ratllat: *Pere Marquo.*

¶<sup>684</sup> Ratllat: *ab les.*

Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Teroll, o a quells als quals les presents pervendran, o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Berenguer Solà, vehín nostre, per vigor de una [sentència] entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada [sobre los aemprius del] termenal de la dita ciutat e aldees de [aquella va así ab qua]tre-cents setanta caps de ovelles ab corders, [per péxer, pasturar e a]emprar los vostres térmens segons forma [de la dita sentència per què a] instància del dit ¶<sup>66v</sup> vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell del nostre officii segellada.

*Data ut supra.*

Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Teroll, o a quells als quals les presents pervendran, o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Martí Dar[...], vehín nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres ultimament pronunciada sobre los aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella va así ab quaranta caps de corders squillats per péxer, pasturar e aemprar los vostres térmens segons forma de la dita sentència, per què a instància del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell del nostre officii segellada.

*Datum Castilione, die .XXIX<sup>a</sup>. mensis madii, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>. CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

*Anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo, die iovis .XXXI. et ultima mensis augusti.<sup>685</sup>*

De manament dels honrats jurats fon feta fer a n Bernat Ribalta, vehín de la dita vila de Castelló, la letra sigüent:

Als honrats los jurats de Mosquerola, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. A la vostra honrada amistat per les presents significam denant nós ésser comparegut en Bernat Ribalta, vehín nostre, dient que ell serie agreujat aquí per rahon de un ban qui haurie a pagar per rahon de entrament de cert bestiar de aquell dit en Bernat qui's diu que serie feyt en una possessió d'en Berthomeu Mayques. Per [ço] affectuosament vos pregam que'l dit vehín nostre vos plàcia ben tractar e supportar per ço que nosaltres hajam rahó de ben tractar e supportar los vostres vehins, offerints-nos aparellats fer per vosaltres tota hora aquelles coses que enseguir e complir puxam.

*Datum Castilione, ut supra.*

¶<sup>685</sup> Ratllat: *per augusti. Denant los honrats jurats en Pere Moster.*

¶<sup>67r</sup> [...] Almagora.

[Als honrats lo] justícia e jurats del loch de Almagora e a cascun de aquells o a llurs [lochtinents], de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Com en públich [encant] la céquia de la vila de Castelló qui passe per lo vostre terme a escurar e a erbar sie estada delliurada a n B[onanat] Dezpont, vehín de la dita vila, a tres anys a rahó de [.V.] diners, mealla, per quartó per cascun any, segons appar e és cert del dit arrendament per carta pública feta en la dita vila e reebuda per lo discret en Bernat Pelegrí, notari, a [.IIII.] dies del mes de maig del any present e dejús scrit. Et los senyors o les terres regants de la [aygua] de la dita céquia dins vostre terme sien tenguts pagar al dit en Bonanat Dezpont per rahon del dit arrendament la quantitat desús dita, ço és los dits .V. diners mealla per quartó per cascun any dels dits .III. anys [acabe] decontinent per lo primer any la una paga. Et al començament del segon any l'altra paga. Et al començament del terç any altra paga. Et encara en lo dit arrendament per pacte<sup>686</sup> són estades donades a plegar al dit arrendador totes les quantitats degudes per los regants les terres de la aygua de la dita céquia en terme de Almagora e de Fadrell, la qual fon arrendada a n Ramon Ferrer e a n Ramon de<sup>687</sup> Toraffré, vehins de la desús dita villa, a .III. anys, ab carta pública reebuda per lo discret en Johan Tauhen-ga, notari, a .XXIII. de julliol del any<sup>688</sup> mil .CCC.LXXX.VIII. lo qual arrendament fon feyt als dits Ramon Ferrer e Ramon Torafre per .IIII<sup>M</sup>.DCCC.L. sous [per cascun any], dels quals los dits .III. anys cascun regant de la aygua de la dita céquia serien e són tenguts pagar a rahó de quartó, per cascun any, .II. sous, .IX. diners. Per tal, ab la present intimam a vós e cascun de vós les dites coses. vos requerim que al dit en Bonanat Dezpont decontinent liurets e liurar façats lo libre dels cequiatges desús dits clarificats e donets e prestets e donar e prestar façats al dit plegador o altres plegadors en loch de aquell axí en los dits .v. diners e mealla com en los dits .II. sous, .IX. diners per quartó deguts de .III. anys que serien per<sup>689</sup> cascun any dels dits .III. anys, .VIII. sous, .III. diners per quartó, favor e ajuda axí com se pertany, co[...] [...] en semblant cars siam apparellats fer per vós semblants coses [...] rahó donants.

*Datum in villa Castillionis, die [...] anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

¶<sup>67v</sup> (en blanc).

¶<sup>686</sup> Ratlat: *special*.

¶<sup>687</sup> Ratlat: *tro*.

¶<sup>688</sup> Ratlat: *de la Nativitat de*.

¶<sup>689</sup> Ratlat: *\cascun/ los dits .III. anys .XI. sous*.

||<sup>68r</sup> [Letre]s de aquells qui eren juheus e ara són novellament christians.

[Die marti]s, .XVIII<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.

Denant los honrats jurats de la vila [de Castelló] comparech Matheu Spàrech, àlias Salamó Aspenyo appellat, e a requesta de aquell fon feta la letra sigüent:

[Als honrats] tots universes e sengles oficials e loch de senyoria tinents als quals les pre[sents] pervendran o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vós e cascun de vós certificam que com Salamó Aspenyo a[...]rdaner *olim* juheu appellat, hagués comanat<sup>690</sup> alcunes robes e terliços [a] alguns vehins<sup>691</sup> sotsmeses al districtual e juredicció de qualsevol de vós. Et axí matex sien a aquell degudes quantitats de diners per los vehins de cascun de vós, axhí chrestians com sarrahins. Et ara lo dit Salamó Aspenyo inspirat per gràcia divinal haje rebut lo sant bapisme en la sglèsia de la dita vila, e fet crestià. Et ha nom Matheu Spàrech, lo qual dit Matheu n'és padrí de fons de aquell, ha requests nós que a [vós] e cascun de vós fos scrit *ut supra*. Per tal, instant e requirent lo dit Matheu Spàrech, *olim* Salamó Aspenyo appellat, vós e qualsevol de vós requerim e de part nostra la amistat de qualsevol de vós affectuosament pregam que al dit Matheu Spàrech, *olim* appellat Salamó Aspenyo, axí com a chrestià e vehín de la dita vullats favorejar e ben tractar, axí com de cascun de vós confiam e soltar e fer soltar qualsevol emperes si serien estades feytes de béns de aquell e fer restituir e tornar *ab integro* tot ço que davant vosaltres mostrarà ésser seu propri, màxime que segons fur e privilegii del regne de València per lo senyor rey en Pere, de bona memòria lladonchs regnant, en Corts generals ordenat, lo dit Matheu Spàrech, *olim* appellat Salamó Aspenyo, per reebre lo dit sant bapisme no pert alcuna cosa de sos béns, ans aquells dits béns que ans del dit sant bapisme havie, e a si pertanyen, retenen e són propis de aquell [...] sant bapisme reebut. Com nós siam aparellats als vehins de qualsevol de vosaltres ben tractar en llur dret, e fer per vosaltres e qualsevol de vós semblants coses e majors tota vegada justícia migañant.

*Datum Castelione, die .XVIII<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

[Die] mercurii, .XIX<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.

A requesta d'en Matheu [Spà]rech, *olim* Johana Alger, juheu appellat, per los honrats jurats fon feta [la] letra testimonial següent:

Als honrats tot universes e sengles oficials e loch de senyoria tinents, als quals les presents pervendran o presents seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, [saluts e hon]or. Per les presents cascun de vosaltres certificam que Matheu [Spàrech], appellat Johana Aljer, juheu, il·luminat<sup>692</sup> per

¶<sup>690</sup> Ratllat: *alcuns vehins*.

¶<sup>691</sup> Ratllat: *de cascun de vos*. ¶<sup>692</sup> Ratllat: *de la gràcia*.

[gràcia] divinal ha [re]but lo sant bbtisme en la església de la dita vila [e fe]t chris-  
tià<sup>693</sup> [a] nom Matheu Spàre[ch], per tal instant lo dit Matheu Spàrech, *olim* [ape]  
llat Johanna [Al]jer, vós e cascun ¶<sup>68v</sup> de vós pregam que lo dit Matheu Spàrech  
vullats ben tractar axí com a chrestia e vehín qui és de la dita vila. En testimoni de  
la qual cosa manam a aquell ésser feta la present letra testimonial ab lo sagell de la  
[dita] vila sagellat.

*Datum Castelione, die .XIX<sup>a</sup>. iulii anno predicto a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.  
XC<sup>o</sup>. primo.*

*Die iovis, .XX<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. primo.*

Los honrats jurats manaren fer semblant letra testimonial als dejús nomenats  
en Ramon de Tous e Bernat [Ca]beça en la forma sigüent:

Als honrats tot universes e sengles oficials e loch de senyoria tinent, als  
quals les presents pervendran o presents seran, o a llurs lochtinents, de nós los  
jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vós \e cas-  
cun de vós/ certificam que \en/ Ramon de Tous, *olim* appellat Davi Xabi, e  
\en/ Bernat Cabeça, germà de aquell. *olim* nomenat Mossé Xabi, juheus, ins-  
pirats per gràcia divinal han reebut en la església de la dita vila lo sant bbtisme  
e feyts chrestians e tornats a la fe catòlica, per tal instants los desús dits vós e  
cascun de vós pregam que vullats ben tractar los dits Ramon de Tous e Bernat  
Cabeça ça enrere appellats Mossé e Davi Xabi.<sup>694</sup> En testimoni de la qual cosa  
manam a aquells \fer/<sup>695</sup> la present letra testimonial ab lo sagell de la dita vila  
\de Castelló/ sagellada.

*Data ut supra.*

*Die mercurii, .XXVI<sup>a</sup>. iulii anno predicto .XC<sup>o</sup>. primo.*

De manament dels honrats jurats fon<sup>696</sup> feta fer a'n Bernat Colomer, sartre,  
ça enrere appellat Jafudà Cabbo, la letra infrasegüent:

Als honrats tot universes e sengles oficials o loch de senyoria tinent, e al-  
tres persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e  
honor. Significam cascun de vós que Bernat Colomer, sartre, vehín de la dita vila,  
lo qual [solia] ésser appellat Jafudà Cabbo, juehu, ha reebut lo sant bbtis[me en  
la es]glésia de Madona Santa Maria de la dita vila. Et ha pres [nom Bernat] Colo-  
mer, per què de les dites coses ab la present ab lo sagell del n[ostre ofi]cii sagellada  
cascun de vós certificam, pregants vós e cascun [de] vós afectuosament que al dit  
Bernat Colomer a[xí] com a chrestia en t[otes] coses favorejets.

*Data ut supra.*<sup>697</sup>

¶<sup>693</sup> Ratllat: \res[...] a dita vila/ e lo que al dit nom e són vehins de la dita vila. ¶<sup>695</sup> Ratllat: ésser feta.  
és del padrí qui de fons qui \de/ aquell. ¶<sup>694</sup> Ratllat: ¶<sup>696</sup> Ratllat: fer. ¶<sup>697</sup> Marge esquerre: factum.

¶<sup>69r</sup> [Ítem], semblant letra fon manada fer a'n Pere Miquel, ça enrere appellat Içach Bivaig, de manament dels dits honrats jurats en la forma següent:

Als honrats universes e sengles oficials, o loch de senyoria tinents e altres persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Significam-vos que Pere Miquel, sartre, vehín de la dita vila lo qual solie ésser appellat Içac Bivaig, juheu, ha rebut lo sant babtisme en la església de Santa Maria de la desús dita vila. Et ha pres nom Pere Miquel, per què de les dites coses ab<sup>698</sup> la present sagellada ab lo segell del nostre officii vos certificam, pregants cascun de vós que'l dit Pere, axí com a chrestia en totes coses favorejets.

*Data ut supra.*

Ítem, semblant letra fon manada fer a'n Bernat Padrels, qui solie ésser appellat Jusue Abbenemies, juheu, de manament dels dits jurats.

Als honrats universes e sengles oficials, o loch de senyoria tinents e altres persones privades qualsevol. De nós, los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor.<sup>699</sup> Significan cascun de vós que Bernat Padrells, [qui] solie ésser appellat Jusue Abbenemies, juheu, ha reebut lo sant babtisme en la sglésia de senta Maria de la desús dita vila. Et ha pres nom Bernat Pradells, per què de les dites coses<sup>700</sup> cascun de vós ab la present ab lo sagell del nostre officii sagellada certificam, pregants cascun de vós que'l dit Bernat Parells en totes [co]ses favorejets.

*Data ut supra.*<sup>701</sup>

Ítem, semblant letra fon manada fer a'n Pere Cabeça, àlias appellat Jafudà Xabbi, juheu, en la forma sigüent:

[Als] honrats universes e sengles oficials, o loch de senyoria tinents e altres persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor.<sup>702</sup> Significam-vos que Pere [Ca]beça, que solie ésser appellat Jafudà Xabbi, ha reebut lo sant babtisme en la sglésia de santa Maria de la dita vila. Et ha pres nom Pere Cabeça. Per tal ab la present letra ab lo segell del nostre officii segellada cascun de vós certificam, pregants<sup>703</sup> cascun de [vós] \afectuosament/ que'l dit Pere Cabeça [favorejets] en totes coses.

*Data ut supra.*

¶<sup>69v</sup> *Die ven[eris], .XXVIII<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini millesimo .CCC<sup>o</sup>. nonagesimo primo.*

[De ma]nament dels honrats jurats fon feta a'n Manuel Oliver, sartre, ça enrere [apellat Mossé] Tudelí, la letra següent:

¶<sup>698</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>699</sup> Ratllat: *per les*.  
¶<sup>700</sup> Ratllat: *vos certificam*. ¶<sup>701</sup> Marge esquerre: *factum*.  
¶<sup>702</sup> Ratllat: *certificam*. ¶<sup>703</sup> Ratllat: *vos e*.



Als honrats universes e sengles officials o loch de senyoria tinents [e altres perso]nes privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló [saluts e honor]. Significam vós que Manuel Oliver, que solie ésser appellat Mossé Tudelí, sartre, [ha reebut] lo sant babtisme en la església de nostra dona Sancta Maria de la dita vila [e pres] nom Manuel Oliver. Per tal<sup>704</sup> cascun de vós ab la present ab l[segell del] nostre officii sagellada, certificam, pregants cascun de vós affectuosament que'l dit Manuell Oliver, axí com a chrestia, en totes coses favorejets.

*Data ut supra.*<sup>705</sup>

*Die lune, .XXXI<sup>a</sup>. iulii, anno predicto.*

Fon feta semblant letra de manament dels dits honrats jurats a'n Ramon de Tous, sartre, ça enrere appellat Jacob Andalí, en la forma sigüent:

Als honrats universes e sengles officials, o loch de senyoria tinents e altres persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, salut e honor. Significam-vos que en Ramon de Tous, qui solie ésser appellat Jacob Andalí, sartre, ha rebut lo sant babtisme en la església de nostra dona Santa Maria de la dita vila. Et ha pres nom Ramon de Tous. Per tal cascun de vós ab la present letra testimonial ab lo segell del nostre officii sagellada certificam, pregants<sup>706</sup> cascun de vós \affectuosament/ que lo dit en Ramon de Tous, axí com a chrestia en totes coses favorejets.

*Data ut supra.*<sup>707</sup>

*Dicta die et anno.*

Fon feta fer semblant letra de manament dels dits honrats jurats a'n Azbert de Barberà, ça enrere appellat Ju[cef Namen], en la forma sigüent:

Als honrats universes e sengles officials, o loch de senyoria tinents e [altres] persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, salut e honor. Significam-vos que n'Azbert de Barberà, que solie ésser appellat Jucef Namen, ha reebut lo sant babtisme en la església de nostra dona Santa Maria de la dita vila. Et ha près nom n'Azbert de Barberà. Per tal cascun de vós de les dites coses ab la present ab lo sagell del nostre officii sagellada certificam, pregants cascun de vós que lo dit n'Azbert de Barberà en totes coses fa[vorejets].

*Data ut supra.*<sup>708</sup>

¶<sup>704</sup> Ratllat: *ab la present.*

¶<sup>705</sup> Marge esquerre: *factum.*

¶<sup>706</sup> Ratllat: *vos e.*

¶<sup>707</sup> Marge esquerre: *factum.*

¶<sup>708</sup> Marge esquerre: *factum.*

*Dicta die et anno.*

Fon feta semblant letra a'n Guillem Miró que solie ésser appell[lat] Benvevist Arroti, sartre, de manament dels jurats:

Als honrats universes e sengles oficials, e loch de senyoria tinents e altres persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. [Significam]-vos que en Guillem Miró, que solie ésser appellat Benvevist Arroti, sartre, ha reebut lo sant bapisme en la sglèsia de nostra dona Santa Maria de la dita vila. Et ha prèns nom Guillem Miró. Per tal [cascun] de vós de les dites coses ab la present ab lo sagell del nostre officii sag[ellada] certificam, pregants cascun de vós aff[ectuosament] que al dit en Guillem Miró [axí] com a chrestia en totes coses favor[e]jets.

*Data ut supra.*<sup>709</sup>

||<sup>70r</sup> *Die veneris, .IIII<sup>a</sup>. augusti anno predicto.*

De manament dels dits honrats jurats fon<sup>710</sup> feta fer semblant letra a'n Ramon de Tous que solie ésser appellat Içach Mossé, juheu, en la forma sigüent:

Als honrats universes e sengles oficials, o loch de senyoria tinents e altres persones privades qualsevol, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Significam-vos que en Ramon de Tous, que solie ésser appellat I<ç>ach Mossé dicmenje passat que ere comptat a .XXIII. de julliol<sup>711</sup> del any present, ha reebut lo sant bapisme en la església de nostra dona Santa Maria de la vila desús dita. Per tal cascun de vós de les dites coses ab la present ab lo segell del nostre officii sagellada certificam, pregants qualsevol de vós affectuosament que'l dit en Ramon de Tous axí com a chrestia en totes coses favorejets.

*Datum*<sup>712</sup> *ut supra.*<sup>713</sup>

Als molt honrats los<sup>714</sup> judeç, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila [de] Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Pasqual Radio, vehín nostre per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella, va ascí ab cinc-cents caps<sup>715</sup> \majors/ entre ovelles e cabres, e ab doents .XXXV. co<r>ders e jocos no squillats per péxer, pasturar e aemprar los vostres termens segons forma de la dita sentència. Per què a instància del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del nostre officii sagellada.

¶<sup>709</sup> Marge esquerre: *factum*. ¶<sup>710</sup> Ratllat: *fer*.  
¶<sup>711</sup> Ratllat: *pus proppassat*. ¶<sup>712</sup> Ratllat: *Castilione*.  
¶<sup>713</sup> Marge esquerre: *factum*.  
¶<sup>714</sup> Ratllat: *judech*. ¶<sup>715</sup> Duplicat i ratllat.

Scrit en Castelló, a .XXIII. de abril en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. dos.<sup>716</sup>

Als molt honrats los judez, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents ¶<sup>70v</sup> vos certificam que lo discret Rodrigo Çanou, notari, [vehín] nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada [sobre] los emprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella, va [ascí] ab set-cents sexanta caps majors, entre ovelles e moltons, e doents .XV. corders no squillats per pèxer, pasturar e aemprar los vostres termens segons [forma] de la dita sentència. Per tal a instància del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del officii nostre segellada.

Scrit en Castelló, a .XI. de maig, any .M.CCC.XC. dos.<sup>717</sup>

Als molt honrats los juez, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Pedro Castany, vehín nostre,<sup>718</sup> per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella, va ascí ab huyt-cents sexanta caps entre ovelles e corders, en los quals dits corders hic van .XV. corders no squillats segons porets veure. Per tal a instància del dit Pedro Castany manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del officii de juraderia a nós comanat, sagellada.

*Datum Castellione, .XX. die madii, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*<sup>719</sup>

Als molt honrats los jueç, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Berenguer Solà, vehín nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius del termenal de la dita ciutat e aldees de aquella, va ascí ab cinc-cents .X. caps majors de ovelles e ab cent .L. corders no squillats per pèxer, pasturar e aemprar los vostres termens segons forma de la dita sentència. Perque a requesta del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del officii a nós [coma]nat, segellada.

*Data ut supra.*

¶<sup>716</sup> Marge esquerre: *factum*.

¶<sup>717</sup> Marge esquerre: *factum*.

¶<sup>718</sup> Ratllat: *va ascí*. ¶<sup>719</sup> Marge esquerre: *factum*.

||<sup>71r</sup> Als [molt h]onrats los judez, regidors e al[tres qualsevol oficials] de la [ciutat] e aldees de Terol, o aquells [als quals les presents per]vendran o presentades<sup>720</sup> seran, o a ll[urs lochtinents, de nós los] jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Certif[icam que en ...] Sorrella e Berthomeu Pérez, vehins de la dita vi[la, los quals han mesclat] llurs bestiar, per vigor de una sentència entre la [dita vila e vosaltres] últimament pronunciada sobre los aemprius de la dit[a ciutat e aldees de aquella], van ascí per péxer, pasturar e aemprar [los vostres termens] segons sèrie e [tenor] de la dita sentència. Perque a instància d[els dits vehins nostres] manam a aquells ésser feta la present letra testimonial [ab] lo segell del officii a nós comanat, segellada.

*Datum Castilione, [...]XI<sup>a</sup>. madii.*

Als molt honrats los juez, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Terol, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Certif[icam-vos que en Domingo Avellà e en Johan de la Torre, vehins de la dita, vila los quals han mesclat] llurs bestiar, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius de la dita ciutat e aldees de aquella, van ascí ab quatre-cents .LXXX. caps entre ovelles e corders squillats per péxer, pasturar e aemprar los vostres termens segons tenor de la dita sentència. Perque a instància dels dits vehins nostres manam a aquells fer la present letra testimonial ab lo segell del officii a nós comanat, segellada.

*Datum Castilione, .XXII<sup>a</sup>. madii anno predicto.*

Al<s> molt honrats los juez, regidors e altres qualsevol oficials de la ciutat e aldees de Teroll, o aquells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor.<sup>721</sup> Per tenor de les presents vos certificam que en Martí d'Atzuara e en Bernat Ribalta, vehins de la dita vila, los quals han mesclat llurs bestiar, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius de la dita ciutat e aldees de aquella, va ascí ab .CCCC.LXV. caps entre ovelles, cabres e corders squillats per péxer, pasturar e aem[prar] los vostres termens segons sèrie e tenor de la dita sentència. Per tal a instància dels dits vehins nostres manam a aquells fer la present letra testimonial [ab] lo segell del officii a nos comanat, segellada.

*Datum Castilione, die .XXIII<sup>a</sup>. madii.*

||<sup>71v</sup> [...] [...] [...] [...] feyt cequier [...] [...] Almagora o a son lochtinent, de nós [...] [...] Castelló, saluts e honor. Per tenor [...] [...] certificam que en lo dia de disapate que ere comptat [...] deembre del any desús scrit, nós lo [...] [...]la fem elecció de cequier a regir e mi[nistrar la] céquia Major de la dita vila, la qual dis-

¶<sup>720</sup> Duplicat. ¶<sup>721</sup> Ratllat: cert.

corre [...] [...] ço és lo honrat n'Arnau Sala, vehín nostre, lo [...] [...] prestat son sagrament en poder del justícia [...] haver-se bé e lealment en lo regiment de aquella segons [fer és] acostumat. Et ha preses e reebuts per guardians de la dita cèquia ço és en Ramon Lobet e en Guillamó Ferrer àlias appellat Manoller, los quals han jurat e fet sagrament de haver-se bé e lealment e fer verdaderes relacions en poder del dit cequier, segons fer és acostumat. Perque segons forma de les sentències entre nós e vós promulgtades de les dites [...] ab la present ab lo segell del dit honrat consell e jurats, segellada vós certificam.

*Datum etc.*

[pergamí posterior, recte]<sup>722</sup>

Ací és messions, fon sind[...] execució dels frares:

Primerament costa<sup>723</sup> lo reclam.

Ítem, costa de citar lo lur síndich per sostenir manament, .CX.

Ítem, costa lo manament .CX.<sup>724</sup>

Ítem, costa del [...] ordenar.

Ítem, costa de scriptures [...] [...]ferta posar en cort.

Ítem, costa lo scrivà qui anà a scriure los béns del convent.

Ítem, costaren los saigs.

Ítem, salari de procurador.

Ítem, costa la condepnació.

[pergamí posterior, vers]<sup>725</sup>

.II. lliures, .IX. sous, .II. sous, .III. diners, [...] sous, .II. sous, .III. diners, .XIII. mealla.<sup>726</sup>

Mossé Tudolí, sartre.<sup>727</sup>

¶ <sup>722</sup> Vegeu nota 1. El pergamí, doblegat per a tenir la mateixa grandària que els fulls del llibre, presenta anotacions en la part doblegada. ¶ <sup>723</sup> Ratllat: *de* [...]. ¶ <sup>724</sup> Ratllat: .CXI. ¶ <sup>725</sup> Marge esquerre, cinc abreviatures

de sous, i una de diners, que són part final dels ítems de l'altra cara del pergamí. ¶ <sup>726</sup> Les xifres hi apareixen en columna al mig del pergamí. ¶ <sup>727</sup> Situat a sota, a distància de les xifres.



*L*ibre de Consells

(Any 1392-1393)





|| Coberta Any .M.CCC.LXXXXII., finí en .LXXXXIII.<sup>1</sup>

(Full blanc).<sup>2</sup>

||<sup>1r</sup> *Ihesus*.

Libre dels consells dels honrats en Pere Miquell, en Bernat Cabeça, en Guillem Feliu, en Bernat de Libià, jurats de la vila de Castelló, et foren elets en jurats disapte *prima die iunii anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo*. Et foren elets en consellers de aquell mateix any los dejús següents, et feniren en l'any de Nostre Senyor .M.CCC.XC. tres.

Santa Maria:<sup>3</sup> Ramon Johan, Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles, Anthoni Navarro, Jacme Solà, texidor, Anthoni Pelegrí, Pasqual Miró, Domingo Vives.

Sent Nicholau: Bernat de Belda, Bernat Bataller, Rodrigo Çanou, Domingo Garcia, Johan Godes, Miquel Alegret, Pere Marquo.

¶<sup>1</sup> A sobre hi ha alguna línia il·legible per estar molt esborrada. A sota, en lletra més moderna, 1392-93. També una creu amb els noms dels evangelistes. La contracoberta és un pergami que tracta sobre el rendiment de comptes del mustassaf, redactat pel nota-

ri Miquel de Pegueroles. ¶<sup>2</sup> Al mig del full, una creu amb els noms dels quatre evangelistes. ¶<sup>3</sup> Les llistes de consellers apareixen en tres columnes. En una primera fila hi ha les tres primeres parròquies, i en una segona fila estan les altres tres.

Sent Agostí: Guillem Ripoll, Monserrat Alquècer, Bernat Maurell, Johan Rabades, Lorenç Marcho, Jacme Monserrat, Domingo Torner.

Sent Johan: Pere Ribarroga, Domingo Bataller, Bernat Mut, Bonanat Segura, Guillamó Marqués, Arnau Agramunt, Berthomeu Sala, Pere de Cella, Guillamó Miquell.

Sent Pere: Pasqual Franch, Pere Moster, Pasqual Bataller, Berenguer Celma, Johan Tauhenga, Domingo Cestret, Domingo Ferrer, Salvador Albert, Roiç Pèriç de Cella, Ramon de Thous.

Sent Thomàs: Guillamó Català, Pere de Reus, Jacme Vives, perayre, Berthomeu Fonoll, Guillamó Monlober, Johan Homdedéu, Ramon Miquell.

||<sup>lv</sup> Dilluns, a tres de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor mill .CCC. noranta-dos.

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida e corredor públich de la desús dita vila, ab so de trompeta per los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, en Guillem Feliu e en Bernat Cabeça jurats. Consellers: Ramon Johan, Pasqual Ferrando, Pere Moster, Bernat Mut, Domingo Bataller, micer Johan Miralles, Domingo Cestret, Johan Tauhenga, Guillamó Català, Pere Marquo, Guillamó Monlober, Pere de Cella, Johan Homdedéu, Domingo Vives, Lorenç Marquo, Rodrigo Çanou, Salvador Albert, Pasqual Franch, Johan Rabades, Pasqual Miró, Bonanat Segura, Jacme Vives, Anthoni Pelegrí, Guillamó Miquel, Guillamó Marqués, Miquel Alegret, Pere de Reus, Roiç Pèriç de Cella, Ramon de Thous, Anthoni Navarro.

En lo qual consell fon proposat per los honrats jurats que scrivà dels jurats per lo dit honrat consell al present any fos elet. Et semblantment, que fos elet en lo dit any síndich e clavari et axí mateix que sie elet síndich als pleyts del desús dit any. Et feta la dita proposició per los dits jurats en lo dit consell, fon elet per scrivà del dit any present, per més veus, Ramon Johan, notari, vehín de la dita vila. Et *successive*, venint per orde, fon elet per més veus en síndich e clavari del dit any l'onrat en Pere Miquel, jurat. Et axí mateix, fon elet per veus en síndich *quo ad lites tantum* del present any lo discret en Pasqual Ferrando, notari, de la vila damunt dita vehí. Los sindicats dels quals foren reebuts en lo present dia de huy per mi, Ramon Johan, notari, sens revocació del sindicat fet a'n Guillem Erau, notari de la ciutat de València, e del sindicat fet sobre'l fet del ajust de les villes reals sobre les inhibi- ||<sup>2r</sup> -cions fetes per València als desús dits en Pere Miquel, Pasqual Ferrando, Pere Moster e Pere de Reus, e del sindicat fet a'n Pere Moster, Berenguer Moliner e Pasqual Ferrando sobre les Corts de Monçó.

Presentis testimonis foren a les dites coses en Pere Strader e en Berenguer Miró, vehins de la vila de Castelló.

Ítem, fon donada en l'onrat consell per l'onrat en Pere Moster, jurat, síndich e clavari del any proppasat, una scriptura dels deutes que la dita universitat devie, la qual és de la tenor següent:

Deutes deguts per la universitat de la vila de Castelló dels temps que en Pere Moster fon clavari e jurat ensemps ab los honrats en Pasqual Ferrando, Bernat Mut e'n Domingo Bataller, jurats, los quals finiren lur administració disapte primer dia de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. dos.

Primerament, són deguts a'n Pasqual Ferrando, notari, los quals enprestà al dit clavari a obs de la universitat ab carta pública de deute reebuda per en Ramon Johan, notari, (en blanc) del any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. hu, pagadors decontinent mill do-ents (en blanc) sous. Ítem, són deguts, los quals se an a pagar en València per tot setembre a'n (en blanc), jenovés, ab grans penes, per rahon del matrimoni de Violant, filla del senyor, rey ab lo rey de Nàpols, huyt-cents florins. Lo consell donà al honrat en Pere Moster, síndich del<sup>4</sup> any pasat, poder de fer les vendes e revendes de les peytes degudes e de fer aquelles totes aquelles cartes o caltelles (sic) o obligacions aquelles necessàries.

Ítem, l'onrat consell acordà que com segons relació a ell feta per lo síndich del any proppasat lo procés que la universitat de Castelló menave contra en Johan Pintor denant lo oficial de Almagora sie stat perdut a culpa d'en Guillem Erau, <sup>||</sup><sup>2v</sup>, notari, síndich de la dita universitat, que sie haüt translats del dit procés<sup>5</sup> per en Pasqual Ferrando, notari, síndich *quo ad lites* de la dita universitat, lo qual translats sie pagat de aquells do-ents sous que'ls imposadors del present any an a dar al dit en Guillem Erau de salarii del dit sindicat a Nadal.

Ítem, l'onrat consell, vist lo notament fet per l'onrat consell<sup>6</sup> *anni proxime transacti prima die presentis mensis iunii* celebrat sobre'l fet toquant al derruhiment de la céquia Major e de les canals de la céquia Vella, a culpa d'en Johan d'Alçamora, e servant la orde de aquell dit notament, manà als desús dits jurats e a'n Pasqual Ferrando, síndich als pleyts, que protesten contra lo dit en Johan d'Alçamora e requiren aquell sí e segons en lo dit notament és contengut e al dit negoci se pertanyerà fer per justícia.

L'onrat consell de la vila de Castelló, per bé e utilitat de la cosa pública e per tal que en aquella mills sie haüda abundància de pexes, haüt sguart e consideració de les grans despeses que'ls pescadors de aquells dits pexes fan en la pesquera de aquells, ordenà, volch e manà que'ls fo<r>s dels pexes durant lo temps del Carnal fos venut als fors dejús següents, ab modificació que durant l'estiu, haüt sguart qui és temps perilós e per los àls pexes són donades infeccions a les gents,

¶ <sup>4</sup> En realitat diu: *de la*.

¶ <sup>5</sup> Ratllat: *a mesió de*.

¶ <sup>6</sup> Ratllat: *prima die iunii*.

e de aquelles se seguexen malalties, que muçola, pex ample, canel, pastril ne altre pex bestinal, exceptat ragada, congre, del qual dejús <sup>3r</sup> és feta menció, no gosen metre o fer metre en la dita vila per vendre aquells a negun for del primer dia d'abril proppassat tro a la festa de sent Miquel de setembre, e axí sucesive per cascun any sots pena de .LX. sous e de ésser gitat lo pex fora la dita vila e son terme, donadors e pagadors en aquesta manera, lo terç al senyor rey, lo terç al mustaçaf e lo terç al acusador, e que cascun vehí de la dita vila puxe ésser acusador.<sup>7</sup> E lo qual stabliment lo dit honrat consell vol que dur tant com a ell plaurà e no pus, los quals fors dels pexes són *ut secutur*:

Primerament, adzèrnia, cèrnia, alfons, reg, tonymia, dalfí, la liura de cascuns dels dites pexes V diners.

Ítem, corbals, pagel, sardina vera, horades, aspet, sorel, per liura .IIII. diners.

Ítem, luç, luerna e tots pexes vermels exceptats los desús dits, .III. diners.

Ítem, tot pex negre exceptat lo desús dit e dejús scrit, .III. diners.

Ítem, lampuga e verderola, .IIII. diners.

Ítem, tot congre que pes tres liures e de tres liures ensús, .IIII. diners.

Ítem, tot congre que pes de tres liures enjús, .IIII. diners.

Ítem, tot peix liçal, agulla, .IIII. diners.

Ítem, tota bestina escosada, esmorrada e uberta, .II. diners.

Ítem, la liura de pex ample, .I. diner.

Ítem, sucla, una ab altra, la liura, .III. diners.

Ítem, pex menut, la liura .II. diners.

Ferma d'en Guillem Miró, batle de la vila de Castelló, salvu dret de senyor.

<sup>3v</sup> En Ruiç Pèriç de Cel<l>a jurà per tinent loch de jurat en absència del honrat en Pere Miquel, jurat de la vila damunt dita, en poder del honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila.

*Die martis, .XI<sup>a</sup>. iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida e corredor públich de la desús dita vila, ab so de trompeta per los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, tinent loch de justícia, en Bernat Cabeça, en Guillem Feliu, jurats, e en Ruiç Pèriç de Cella, lochtinent del honrat en Pere Miquel, jurat. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Domingo Bataller, Rodrigo Çanou, Berthomeu Sala, Domingo Vives, Johan Rabades, Johan Tauhenga, Salvador Albert, Jacme Vives, Domingo Garcia, Anthoni Navarro, Guillamó Marqués, Arnau Agramunt, Lorenç Marcho, Gulliamó Català, Bernat Maurell, Pasqual Franch, Pasqual Bataller, Bonanat Segura, Guillamó Miquel.

¶ <sup>7</sup> Duplicat: e que cascun vehí de la dita vila puxe ésser acusador.

En lo qual consell fon acordat que lo guardianatge del terme de la dita vila sie encantat sí e segons uns capítols per los desús dits jurats, donats e liurats per encantar a Ramon de Belsa, saig e crida públich de la dita vila.

Ítem, acordà l'onrat consell que tatxació sie feta per pagar los huyt-cents florins \promeses a la fil<l>a del senyor rey e esposa del rey de Nàpols/, e alcunes altres mesions, entre los singulars de la vila desús dita e abitans en aquella segons més o menys que hauran e posehiran, per los jurats de la dita vila e per dos pròmens de cascuna parròquia en lo present consel elets segons que's seguexen, ço és, per Santa Maria <sup>ll<sup>4r</sup></sup> en Pasqual Ferrando e en Salvador Penafel; per Sent Johan, Guillamó Miquel e Bonanat Segura; per Sent Nicholau, Arnau de Peralta e Bernat Bosch; per Sent Pere, Pasqual Franch e Johan Tauhenga; per Sent Agostí, Bernat Maurell e Lorenç Marquo; per Sent Thomàs, Pere de Reus e Guillamó Català. Ans de la qual tatxació manà lo dit consell que fos reebut sagrament dels desús dits que faran bé e lealment la dita tatxació.

Ítem, acordà lo dit consell que la damunt dita col·lecta sie encantada, ensemps ab la peyta ordinària de quatre sous sis diners per liura, per Ramon de Belsa, saig e crida públich, segons los capítols al dit Ramon liurats.

L'onrat consell, per bé e utilitat de la cosa pública e per ço que'l quitament ordenat a raon de .XXX. sous per lliura sie acabat e a fi deduhit e manat, atnent que'l dit quitament, segons forma de la carta del senyor rey atorgada sobre lo feyt del dit quitament, serie finit com dur per deu anys e no plus. Et si remey en lo dit quitament a fer no ere pres, àls no serie sinó les unes gents ésser quitades e les altres no, de què's porien ensequir grans diversitats sobre les col·lectes en esdevenidor fahedores, e axí mateix grans inconvenients, scàndils e perills, e sie millor cosa als perills sdevenidors occórrer que après la cosa nafrada cerquar remey, stablí e ordenà que'l dit quitament, ordenat segons forma de la carta del dit senyor rey sobre aquell atorgada a raon dels dits .XXX. sous per lliura, sie acabat e acabament deduhit. Enaxí, que'ls reebedors de les monedes sien aquells per aquells qui són elets en la carta del dit quitament, com lo consell de present los asigne en reebedors de aquelles. Quant és a les forces fahedores e <sup>ll<sup>4v</sup></sup> en fer les execucions, encontinent e de feyt, axí com en feyt de peytes és acostumat fer, lo dit consell volch e ordenà que aquelles sien feytes per lo justícia qui ara és o per temps serà de la vila de Castelló.

Ferma d'en Guillem Miró, balle, salvu dret de senyor.

La letra infrasegüent tramés micer Berthomeu del Mas sobre'l fet del dit stabliment, com lo dit stabliment se hagués a ordenar e fer ab lo consell del dit micer Berthomeu:

Als molt honorables senyors los jurats de la vila de Castelló.

Molt honrats senyors. Vist lo stabliment per vós novellament fet del qual me havets tramés translats, me par que ho hajats bé acordat e stà bé, e per ço com

per la carta del senyor rey appar que lo dit senyor feu a la vila alcunes gràcies axí com de les cenes e de àls en aquella contengut, seria bo si ab aquelles gràcies podíets haver confirmació o aprovació del vostre stabliment del dit senyor. Al àls que m havets scrit d'en Bernat de Libià, elet en jurat en lo present any, vos responch que en loch seu no'n devets metre altre ne fer altra elecció pus aquell és viu, mas los altres jurats deuen regir lo ofici axí com si tots eren presents en la vila. Si àls vos plau, só al vostre servir.

Scrita en València, a .XV. de juny.

Berthomeu del Mas, doctor en leys, apparellat a vostra honor.

||<sup>5r</sup> *Fiat* stabliment que los peytés donen compte ab acabament .XV. dies ans de Cinquagèsima en pena de .D. sous e no [...], e [...], e lo síndich do compte .XV. dies après Pasqua, pena .D. sous e no [...], e lo síndich que no'l rebrà .D. sous, e los elets [...].<sup>8</sup>

||<sup>5v</sup> Digmenge, a setze de juny del any desús dit.

Tot hom que vulle o entene traure lo pou de Santa Maria de la vila de Castelló del primer denovén dia de juny en un any, sots les formes e condicions dejús següents, aquell que per menys lo tendrà, aquell lo haurà.

Primerament, que haje a escurar lo dit pou per tot lo mes de abril primer-vinent en pena de vint sous, donadors e pagadors les dues parts a la vila e lo terç a la obra dels murs e vals.

Ítem, que haje a tenir bones cordes de espart amerat.

Ítem, que si les cordes ho poals cauran en lo dit pou, que aquelles haje a traure per tot aquell dia que y seran caygudes o cayguts, et açò en pena de cinch sous donadors les dues parts a la vila e lo terç a quell qui'l acusarà. Et sots les dites condicions promet que ls faré haver e tenir lo dit pou e açò atendre e complir oblich tots los béns de la dita universitat.

Fon delliurat lo desús dit pou a'n Boix lo çabater, per preu de trenta sous, sots les formes e condicions dels dits capítols.

Ítem, fon delliurat per semblants capítols lo pou Nou a'n Domingo Codera, per preu de vint-sis sous.

Ítem, fon delliurat per semblants capítols lo pou d'en Miró a'n Vicent Piquó, per trenta sous.

Ítem, fon delliurat per semblants capítols lo pou d'en Aguilló a'n Berenguer Sala, per preu de trenta sous.

Presentis testimonis foren a les dites coses mestre Domingo Rodrigo, Domingo Vives e Guillamó Miquell.

¶<sup>8</sup> Són dues línies afegides al final del full, amb tinta emborronada i tallat el final.

¶<sup>6r</sup> *Die sabbati, vicesima secunda die iunni anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, ab so de trompeta per los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Guillem Feliu, jurat, en Ruiç Pèriç de Cella, tinent loch del honrat en Pere Miquel, jurat, e en Bernat Maurell, lochtinent del honrat en Bernat Cabeça, jurat. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Pere de Cella, Domingo Bataller, Guillamó Ripoll, Salvador Albert, Guillamó Marqués, Bonanat Segura, Jacme Vives, Guillamó Monlober, Domingo Torner, Johan Rabades, Anthoni Navarro, Arnau Agramunt, Ramon Miquel, Guillamó Català, Lorenç Marquo, Berthomeu Fonol, Pasqual Bataller, Domingo Bataller, Domingo Garcia.

Compte dels diputats.<sup>9</sup>

¶<sup>6v</sup> Ítem, manà lo dit honrat consell als desús dits jurats que requiren lo justícia que man, sots diverses e grans penes als diputats per fer lo quitament de .XXX. sous per lliura, que reebe lo quitament segons és acostumat.

Ítem, acordà lo dit honrat consell que Ramon de Belsa sie afermat a fer les crides e los manaments dels jurats e consell de la dita vila segons és acostumat per lo present any e que li sien donades les robes o vestitures (sic) e soldada segons és acostumat a aquell donar en temps pasat per cascun any.

Ítem, acordà lo desús dit honrat consell que sien dats a'n Bernat Pelegrí, notari, en pagues e solució de la procuració, diornals e trebals que sostingué en menar lo procés que la dita vila menave contra en Johan Pintor denant lo oficial de Almaçora, ultra .XXX. sous que li foren ja dats per los síndichs pasats, quatorze florins. Axí emperò, que si lo dit en Bernat ha reebuts los quatre florins \e mig/ que la dita vila bestragué per en Johan Pintor, que aquells lo dit en Bernat sie tengut de tornar al clavari de la dita vila o reebre aquells en [seu], tant com bastaran en pagues dels desús dits quatorze florins.

*Die mercurii, vicesima sexta iunii anno a Nativitate Domini millesimo .CCC<sup>o</sup>. nonagesimo secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, en Bernat Cabeça e en Guillem Feliu, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, licenciat en leys, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Johan Tauhenga, Pere

¶<sup>9</sup> Anotació solta al final del full.

de Cella, Johan Homdedéu, Domingo Vives, Berthomeu Sala, Domingo Ba-  
||<sup>7r</sup> taller, Johan Godes, Bonanat Segura, Pere Marcho, Guillamó Miquel, Guilla-  
mó Marqués, Jacme Vives, Miquel Alegret, Domingo Torner, Anthoni Navarro,  
Guillamó Català,<sup>10</sup> Lorenç Marcho, Pasqual Franch, Pasqual Bataller, Pere Mos-  
ter, Johan Rabades.

En lo qual consell fon acordat que per fer paga dels huit-cents florins pro-  
meses a la filla del senyor rey e per fer les altres mesions de la dita universitat, que  
sie gitada una col·lecta de vint diners per lliura sí e segons uns capítols donats a  
Ramon de Belsa, saig e crida públich, la qual col·lecta volch e acordà lo dit con-  
sell que sie encantada e liurada ensemps ab la peyta de quatre sous, sis diners per  
lliura. Al deliurament de les quals sien ensemps ab los \dits/ jurats, ço és, per San-  
ta Maria, micer Johan Miralles; per Sent Johan Berthomeu Sala; per Sent Nicho-  
lau Arnau de Peralta; per Sent Pere Johan Tauhenga; per Sent Agostí Bernat  
Maurell; per Sent Thomàs Pere de Reus.

Ítem, acordà lo dit consell que los jurats desús dits requiren lo justícia que,  
sots diverses e grans penes, man als diputats per lo consell per reebre lo quitament  
de .XXX. sous per lliura \elets/, que reeben lo desús dit quitament segons és acos-  
tumat. Et los quals diputats lo dit consell acordà que sien satisfets dels treballs per  
ells e cascú de ells sostenidors per reebre lo quitament desús dit, del present dia de  
huy avant, a coneguda del consell.

Et encontinent, l'onrat en Berenguer Moliner, hu dels damunt dits dipu-  
tats, protestà e dix que no y consentia, ans protestave que dels treballs \per ell/  
haüts e havedors per vigor del dit quitament puxe convenir la dita universitat de-  
nant qui deje e axí com deje.

||<sup>7v</sup> *Die lune, prima iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per  
veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar  
consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en  
Pere Miquel, en Guillamó Feliu e en Bernat Cabeça, jurats. Consellers: micer  
Johan Miralles, Johan Tauhenga, Pere de Reus, Guillamó Ripol, Pere de Cella,  
Ruiç Pèriç de Cella, Pere Ribarroga, Domingo Vives, Domingo Ferrer, Gui-  
llamó Marqués, Johan Godes, Bonanat Segura, Jacme Monserrat, Guillamó Mi-  
quel, Miquel Alegret, Jacme Vives, Domingo Torner, Anthoni Navarro, Johan  
Homdedéu, Guillamó Monlober, Berenguer Celma, Guillamó Català, Lorenç  
Marquo, Berthomeu Fonol, Pasqual Bataller, Salvador Albert, Bernat Maurell,  
Pasqual Ferrando, Domingo Bataller, Pere Moster.

¶<sup>10</sup> Ratllat: *Salvador Penafel*.



En lo qual consell fon acordat que com en Pere Strader e en Berenguer Miró e en Guillem Miró haguesen haver quitats los quatre-cents florins los quals la vila los havia enprestats per obs de la peyta a cert termini, lo qual és pasat dies ha, per ço que manave als jurats e síndich que requeresen lo justícia, per seguretat dels dits .CCCC. florins, prengué lo<s> dits en Pere Strader e en Berenguer Miró, e noresmenys que requerisen execució en los béns dels sobredits e en los béns d'en Guillem Miró desús dit.

Ítem, acordà lo dit consell que la peyta de quatre sous, sis diners per lliura ensemps ab la col·lecta de vint diners per lliura sie liura<da> segons en lo pròxim celebrat consell fon acordat, sal que en loch d'en Berthomeu Sala, absent, e (sic) sie enadit e més en Domingo Bataller per la parròquia de Sent Johan.

¶<sup>8r</sup> Ítem, fon elet per més veus en asesor dels jurats lo discret en Pasqual Ferrando, notari.

*Die dominica, .XI<sup>a</sup>. augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Arnau de Peralta, lochtinent de justícia, en Pere Miquel, en Guillem Feliu e en Bernat Cabeça, jurats. Consellers: Domingo Ferrer, Berthomeu Sala, Pasqual Franch, Johan Godes, micer Johan Miralles, Bernat Maurell, Johan Tauhenga, Salvador Albert, Johan Homdedéu, Anthoni Pelegrí, Bonanat Segura, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó Ripol, Pasqual Ferrando, Lorenç Marquo, Jacme Vives, Guillamó Miquel, Bernat Mut, Miquel Alegret, Anthoni Navarro, Pere Ribarroga.

En lo qual consell fon acordat que sien trameses .XLVI. florins, dos sous, .IX. diners als diputats del General per lo síndich.

Fon manat fer albarà a n Lorenç Valentí de .LX. sous de la primera paga.<sup>11</sup>

Fon manat fer albarà a mestre Anerot del Lach, mestre de gramàtica, de cent sous que li són deguts de la última paga.

Fon manat fer albarà a n Guillamó Ferrer e Ramon Lobet, guardians de la céquia Major.

Fon manat fer albarà a Ramon de Belsa, saig e crida públich de la dita <vila>, per encantar e delliurar la peyta, .X. sous; per encantar los pous, .V. sous; ítem, per encantar lo guardiatge, .V. sous, .VI. diners.

En Domingo Cestret jurà per lochtinent \d'en Pere Miquel, jurat/, en absència d'en Ruiç Pèriç de Cella, lochtinent en la qüestió que lo dit en Pere Miquel ha ab en Franch.

¶<sup>11</sup> Marge esquerre dels quatre ítems: *albarà*.

¶<sup>8v</sup> *Die iovis, .XXII<sup>a</sup>. augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Guillem Feliu, jurat, en Bernat Maurell, tinent loch del honrat en Bernat Cabeça, jurat. Consellers: micer Johan Miralles, Johan Tauhenga, Domingo Bataller, Pere de Cella, Berthomeu Sala, Bernat Mut, Anthoni Navarro, Guillamó Marqués, Johan Godes, Pere Marcho,<sup>12</sup> Bonanat Segura, Domingo Torner, Pasqual Franch, Domingo Ferrer, Guillamó Miquel, Miquel Alegret, Johan Rabades, Ramon Miquel, Berthomeu Fonoll, Lorenç Marquo, Ramon de Thous.

En lo qual consell fon donat licència e plen poder \al honrat en Pere Moster/ de fer revendes de les vendes fetes al dit en Pere Moster \axí com/ a síndich del any proppasat.

¶<sup>9r</sup> *Die dominica, prima septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, en Bernat Cabeça e en Guillem Feliu, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó Miquel, Pere de Cella, Berthomeu Sala, Bernat Mut, Pere Marcho, Anthoni Pelegrí, Domingo Torner, Jachme Vives, Bonanat Segura, Domingo Ferrer, Johan Rabades, Miquel Alegret, Lorenç Marcho, Anthoni Navarro, Jachme Monserrat, Bernat Maurell, Johan Godes.

L'onrat<sup>13</sup> n'Ambert de Barberà, lochtinent de governador, manà al consell qui present ere que, decontinent e de feyt, obren lo portal d'en Pasant e sconbren lo vall en manera que les torres no's deroquen. L'onrat consell acordà que los dits jurats facen fer e obrar lo dit portal decontinent e que hajen .CCC. sous de les peytes per pagar la obra.

Fon proposat en l'onrat consell per l'onrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari del any present, que com ell no haje diners per fer los afers e negociis de la universitat, per ço que ho notificave al desús dit consell que li donàs ho administràs diners ab què puxe fer los afers e negociis damunt dits. En altra manera, si damp- ¶<sup>9v</sup> natges, mesions ho despeses per la dita rahó se convendran fer, que sie imputat al dit consell e universitat e no a ell. Et lo dit consell acordà que com lo temps d'en Pere Moster, síndich del any proppasat, sie breu a donar son compte,

¶<sup>12</sup> Ratllat: *Anthoni Pelegrí.*

¶<sup>13</sup> Ratllat: *consell.*

per ço que decontinent, pasat lo dit terme, lo dit en Pere Miquel, síndich desús dit, reebe lo compte del dit en Pere Moster. Et si és atrobat que lo dit en Pere Moster haje a tornar segons son compte alcuna quantitat a la dita universitat, que lo dit en Pere Miquel reebe aquella quantitat e disribuisque aquella en los dits afers e negociis. Et si és atrobat que lo dit en Pere Moster no haje res a tornar segons son compte, que ladonchs lo consell és prest e apparellat de administrar diners \al dit en Pere Miquel/ ab què face los dits afers e negociis de la dita universitat. Et lo dit en Pere Miquel, síndich, dix que ell ere prest e apparellat de reebre lo dit compte si e quant li serà donat e lo temps serà<sup>14</sup> de reebre aquell. Emperò, que com ell no tingués diners a present, e si en aquest endemig penes alcunes se acensaven e mesions alcunes se havien a fer, que sie imputat al consell e universitat e no a ell.

Respon lo consell que lo temps d'en Pere Moster és breu, que no són sinó tres dies que requir lo dit síndich que tots afers lexats reebe aquell, e d'açò que en aquell restarà se ayde en los afers e negociis de la dita universitat car, donat aquell en cars que res no reste, és apparellat de administrar-li mesions. En altra manera, que si per retardació de compte res s'i perdie, que sie imputat al dit síndich. Et lo dit síndich dix que stave e perseverave en ço que dit ha desús.

Fon manat fer albarà a n Pasqual Ferrando, administrador de les rendes del senyor rey, de tres dies que li convench star en València per fer paga dels censals e violaris del mes d'agost.<sup>15</sup>

¶<sup>10r</sup> *Die sabati, vicesima octava die mensis septembris anno a Nativitate Domini Millesimo .CCCº. nonagesimo secundo.*

Fon ajustat e aplegat consel en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents l'onrat en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, en Bernat Cabeça, en Guillem Feliu, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Domingo Vives, Guillamó Ripoll, Ramon de Thous, Domingo Cestret, Anthoni Navarro, Domingo Ferrer, Berthomeu Fonoll, Domingo Bataller, Jacme Vives, perayre, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Torner, Pere Marquo, Guillamó Català, Guillamó Marqués, Bonanat Segura, Bernat Maurell, Pere Moster, Pere de Cella, Miquel Alegret, Jacme Solà.

Com l'onrat en Pere Moster, *olim* clavari en l'any proppasat, haje confesat e confés de present haver haüt e reebut d'en Pere Strader e d'en Berenguer Miró, peyters en l'any proppasat de la peyta de quatre sous, sis diners per lliura e de les

¶<sup>14</sup> Ratllat: *pasat*.

¶<sup>15</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

mealles de sis diners per lliura, tota aquella quantitat que les dites peytes pujen et haver de aquelles bon compte, just e leal, per ço l'onrat consell, en lo present dia de huy, absolvu (sic) e defenex aquells dits peytés ab carta de absolució feta per auctoritat del discret en Pasqual Ferrando, notari.

En Ramon de Tous dix que com en lo present consell se haja a fer elecció de mustaçaf, per ço que li plahie que fos feta elecció de hom de vila sens prejuhii seu e de sa generositat, e que renunciave al present any a la dita elecció de ofici de mustaçaf.

Ítem, acordà l'onrat consell que lo síndich que ara és o per temps serà no puxe fer alcuna venda de alcuna posesió sens sos companyons.

||<sup>10v</sup> Ítem, fon manat fer albarà a'n Bernat Pelegrí, notari, de aquells quatorze florins que lo consell acordà que li fosen donats per los trebals per ell sostenguts en la qüestió de la vila ab en Johan Pintor, a .XXII. dies del mes de juny del present any e desús dit.<sup>16</sup>

Ítem, acordà l'onrat consell que, vist lo notament del consell com foren promeses .X. florins a'n Goçalbo en ajuda del rescat seu, sie-li feyt albarà si promeses li foren; àl, no li sie feyt.

Ítem, acordà l'onrat consell que sie levada la barcha que en Guillamó Salla peyte en sa peyta.

Com segons forma de furs de València e privilegis del regne sie usat e acostumat de elegir e crear mustaçaf, per ço, feta proposició per los dits honrats jurats, l'onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma següent, ço és, que foren atrobats de més veus los honrats en Pere Strader, en Ruiç Pèriç de Cella, en Pere de Reus, en Bernat Miralles, en Domingo Cestret e'n Pere de Cella. Enaxí que, meses en sis redolins de cera, foren meses en un bací d'aygua e foren treyts tres redolins per un fadrí de poqua edat, los quals foren meses en poder del honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila. E preses e regoneguts per aquell, fon donat per lo dit honrat batle per mustaçaf del present any l'onrat en Bernat Miralles, lo qual jurà e feu lo sagrament ordenat per furs e privilegis.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per en Bernat Bosch que com a ell haja feta execució de una score<n>tia la qual, parlant ab honor del consell, no ere escorrentia ans ||<sup>11r</sup> ere marjal, perquè supplicave al consell que li fos reduhit a justícia. L'onrat <consell> acordà que li sie feta la justícia.

Ací fa notar que a mestre Rodrigo foren dats .XXX. florins a .I. any per mestre de gramàti<ca>.<sup>17</sup>

¶ <sup>16</sup> Al marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>17</sup> Aquesta línia està en el marge inferior del full.

¶<sup>11v</sup> *Die veneris, decimaoctava octobris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Pere Strader, lochtinent de justícia del honrat en Berenguer Moliner, en Pere Miquel, en Bernat Cabeça e en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: en Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Guillamó Ripol, Pasqual Bataller, Johan Tauhenga, Pere de Cella, Domingo Vives, Ruiç Pèriç de Cella, Pere Marquo, Anthoni Navarro, Berthomeu Sala, Pasqual Miró, Jacme Vives, Miquel Alegret, Guillamó Monlober, Bonanat Segura, Guillamó Marqués, Jachme Monserrat, Guillamó Català, Berthomeu Fonoll, Johan Homdedéu, Rodrigo Çanou.

Compte dels diputats.<sup>18</sup>

Font manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavarii, de cent quaranta-un sous, cinch diners los quals lo dit síndich ha despeses per menut segons se demostre per un quèrn de paper tosquà scrit de mà pròpria d'en Ramon Johan, notari.<sup>19</sup>

¶<sup>12r</sup> Ítem, fon manat fer albarà al dit en Pere Miquel, síndich, de les quantitats contengudes en una cèdula scrita de mà del dit en Pere Miquel, la qual puje a summa e quantitat de setanta-tres sous, quatre diners, e la qual és registrada en lo libre de albarans en lo dit kalendarii de .XVIII. de octubre.<sup>20</sup>

Com la humana natura, la qual és posada en contínua mutació, en la qual no és res que puxe durar en un stament, per ço fon nostra saviea governància per la qual los pobles sien regits, per tal l'onrat consell de la vila de Castelló, en tant com en ell és, volent usar de la dita saviea, attenent que .XL. anys ha e plus que fon ordenat un stabliment en la dita vila que alcun no pugués baratar o fer barata de vi ab blat, fusta ni altres coses sinó al [diner...] tant solament. Lo qual stabliment, per mutació del temps requir mutació; atenent axí mateix que'l dit stabliment serie stat obmés de usar del dit temps de .XL. anys a ençà e, per consegüent, per contrarii consuetut, serie derogat; attenent que en la dita vila ha gran abundància de vi, hoc encara en totes les altres circumstàncies per la qual rahó és necessari aquell aviar, specialment los vins de les ortes qui no sostenen càrrech de tenir-se e, si aviat no ere per venda o barata, aquell leugerament se perdrie, de què's seguirie a la dita universitat irreparable dampnatge. Per tal, lo dit honrat consell, per profit de la cosa pública stablí e ordenà que tot hom de qualsevol ley, stament o condició sie puxe vendre o fer vendre, baratar son vi ab fusta, blat,

¶<sup>18</sup> Escrit al marge esquerre.

¶<sup>19</sup> Al marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>20</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

pega e ab totes altres coses que ben vist li serà. Axí emperò, que aquell qui barata ab blat, ço és ab forment, ordi, centeno, dacça, avena e ab altre qualsevol blat, que aquest aytal haje a tenir lo dit blat per tres dies en lo almodí continuament e revendre a tota e qualsevol persona que d'aquell vulle comprar al preu que'l haurà pres en la dita barata, sots pena de .LX. sous e açò sens alcun frau. Et que'l mustaçaf qui ara és o per temps serà, en cars que'l blat ere pugat de for e per los dits tres dies en lo dit almodí no ere tengut per vendre a tot hom al dit for, que'n puxe fer inquisició e haver la pena dels .LX. sous dels delinqüents e contrafahents, et que en les dites coses puxe fer inquisició ab part e sens part per son ofici. Lo qual establiment lo dit honrat consell volch que dur aytant com a ell plaurà e no plus. Et que's estene a tots los feyts pasats de tot lo present any, presents e sdevenidors, de aquí a avant tro a tant correcció o mutació haje feta de aquell.

Ferma d'en Guillem Miró, balle, savu'l dret de senyor.

Ítem, acordà lo consell que de fira tot hom par là hon se vulle, en los lochs acostumats de parar en l'any proppasat.

||<sup>12v</sup> *Die lune, quarta novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats de cridar consel, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Johan Tauhenga, Johan Homdedéu, Pasqual Bataler, Domingo Bataller, Guillamó Miquel, Johan Godes, Miquel Alegret, Guillamó Marqués, Jachme Vives, Domingo Torner, Bonanat Segura, Arnau Agramunt, Johan Rabades, Berenguer Celma, Pasqual Miró, Guillamó Català, Berthomeu Fonol, Anthoni Navarro, Ramon de Thous, Pere Moster, Pere de Cella, Berthomeu Sala.

En lo qual consell fon proposat per l'onrat en Bernat Miralles, mustaçaf de la dita vila en l'any present, dient que com l'onrat consell l'agués elet en mustaçaf de la dita vila en lo present any, per què notifiquave al dit consell si li plahie que fes gràcia e gràcies a les gents segons benvist li fos. L'onrat consell acordà e respòs que li plahie que lo dit mustaçaf fàce totes aquelles gràcies que a ell plaurà e és acostumat fer.

Ítem, acordà l'onrat consell que'l honrat en Pere Miquel, síndich del any present, vaje a València per comprar un pali, cordons de seda e sis bordons per a obs de portar damunt la senyora reyna quant entrarà en la dita vila.

Ítem, acordà l'onrat consell que'l honrat en Pere Miquel, síndich, manleu do-ents \florins/, los quals la dita universitat ha necessari a obs de comprar lo dit pali e altres coses necessàries, de qualssevulle persones, vullés a usures o censal o en aquella manera que al dit en Pere plaurà.

Ítem, acordà lo consell que lo Col de la Garrofera sie adobat per lo síndich e dues garroferes les quals són en mig del camí, que les face tallar.

¶<sup>13r</sup> L'onrat consell de la vila de Castelló, per ço que en la dita vila haja abundància de més peix e per signart que'l senyor rey, lo qual Déu volent deu ésser en breu en la dita vila, haja aquell dit senyor e ses companyes tota aquella abundància de viandes que's mereix. Attenent axí mateix que en les circumstàncies lo for del peix és tant e més que en la dita vila no és statuhit e ordenat, per tal, per ço que'ls vehins e altres hajen més causa de portar més peix en la dita vila, stablix e ordenà que la liura de sucla sie venuda a .IIII. diners la lliura. Ítem, pagel .V. diners; congre que pes .III. lliures e de .III. enjús, .IIII. diners. Ítem, congre que pes de .III. lliures ensús, .V. diners. Ítem, tot peix liçal e agula, .V. diners. Ítem, luç, luerna e tots peixes vermels exceptats los desús dits, .IIII. diners/. Lo qual stabliment l'onrat consell vol que dur tant com a ell plaurà e no pus.

Ferma d'en Guillem Miró, balle, savu'l dret de senyor.

Ítem, acordà l'onrat consell que lo honrat en Pere Miquel, síndich, face carta de deute executòria a'n Johan Barbarrosa de la quantitat que la dita universitat li deu<sup>21</sup> tro per tot lo mes de febrer primervinent. Et noresmenys, que lo dit síndich haja sguart de satisfer lo dit en Johan del dan que'n ha haüt.

*Fiat hic stabliment d'ordi a [...] no pus lo [...].*<sup>22</sup>

¶<sup>13v</sup> *Die lune, .XVIII<sup>a</sup>. novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per Ramon de Belsa, saig, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, en Domingo Ferrer, en Bernat Cabeça e'n Guillem Feliu, jurats. Consellers: en Pere Moster, Berthomeu Fonoll, Lorenç Marquo, Berenguer Celma, Arnau Agramunt, Domingo Torner, Jacme Vives, Miquel Alegret, Pasqual Miró, Guillamó Miquel, Bernat Mut, Bonanat Segura, Berthomeu Sala, Anthoni Navarro, Domingo Bataller, Rodrigo Çanou, Pasqual Bataller, Domingo Vives, Guillamó Ripoll, Bernat Maurell, Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles, Pasqual Franch, Jacme Solà, Guillamó Monlober, Johan Rabades, Pere Ribarroga, Pere de Cella, Johan Tauhenga.

Ítem, acordà l'onrat consell que<sup>23</sup> sie dat hun pago al senyor rey e cinquanta florins per la galsa, et altre pago a la senyora reyna ab altres cinquanta florins.

¶<sup>14r</sup> Ítem, acordà l'onrat consell que sien dats quatre florins als portés del dit senyor rey.

¶<sup>21</sup> Ratllat: *pagadora*.

¶<sup>22</sup> Línia entretallada en el marge inferior del full. ¶<sup>23</sup> Ratllat: *sobre*.

Ítem, fon presentada en lo dit consell una letra del molt alt senyor rey la qual és de la tenor següent:

Lo rey.

Pròmens. Com nós, sobre la subvenció e ajuda que fiablement esperam de vosaltres en aquest benaventurat pasatge que Déus volent indubitablement fer devem en lo regne de Serdenya en la primavera pus prop venidora, vos hajam de necesarii, manam-vos que lo primer dia del mes de deembre pus propvinent, vós o procurador de vosaltres ab poder bastant per finir ab nós de part de vosaltres, siats ab nós en la ciutat de València on entenem ésser, Déus volent, lo dit dia. E açò per res no mudets o alonguets si a nós cobejats servir ne compleure.

Dada en la Pobla Tornesa sots nostre sagell secret, a .XV. die<s> de noembre<sup>24</sup> del any<sup>25</sup> .M.CCC.XC. dos.

*Rex Iohannes.*

Et presentada la dita letra, encontinent dix lo dit consell que reebie aquella ab humill e<sup>26</sup> subjectiva reverència e honor. Et noresmenys, per vigor de la dita letra e obeint aquella, lo dit honrat consell feu e constituí procuradors e síndichs bastants ab carta reebuda per en Ramon Johan, notari, en lo dit calendari.

Presentis testimonis: Berenguer Jover, Garcia Capcir, vehins de la vila de Castelló.

||<sup>14v</sup> *Die sabbati, .VII<sup>a</sup>. decembris anno predicto .XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich en los lochs acostumats de cridar aquell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Miquel, Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Rodrigo Çanou, Berthomeu Fonol, Guillamó Ripoll, Lorenç Marquo, Ruiç Pèriç de Cella, Salvador Albert, Berenguer Celma, Arnau Agramunt, Jacme Monserrat, Johan Rabades, Miquel Alegret, Pere Marquo, Guillamó Marqués, Anthoni Navarro, Jacme Vives, Domingo Torner, Bernat Mut, Anthoni Pelegrí, Domingo Cestret, Berthomeu Sala, Guillamó Miquel, Domingo Bataller, Domingo Vives, Pere de Cella, Pere de Reus, Pasqual Bataller, Domingo Català.

L'onrat consell acordà que sobre la letra tramesa als jurats desús dits per lo tresorer del senyor rey sobre los comptes e empenyoraments fets de les rendes del dit senyor a la dita vila, sie tramés hun correu als honrats en Pere Moster e en Pasqual Ferrando, misatgers trameses al senyor en València per negocis de la dita vila, e que ells hi provehisquen ab lo dit senyor.

¶<sup>24</sup> Ratllat: *deembre.*

¶<sup>25</sup> Ratllat: *de la.*

¶<sup>26</sup> Ratllat: *deguda.*



Ítem, acordà lo dit consell que les vendes fetes a'n Johan Barbarrosa axí com a síndich sien regonegudes per los honrats jurats de la dita vila, per en Pere de Reus, en Guillamó Marqués e en Pere Marquo, vehins ¶<sup>15r</sup> de la dita vila, e regonegudes les dites vendes per los desús dits, que si serà atrobat que no s'i trob compradors, que sie feta carta executòria segons és stat ordenat per lo dit consell a quatre dies de noembre del dit any, ensemps ab la altra quantitat de la qual lo dit en Johan té albarà del consell.

Ítem, acordà lo dit consell que sien manlevats per lo síndich, d'en Arnau Agramunt, cent florins ab carta de deute executòria, pagadors d'ací dos meses primervinents.

Ítem, acordà lo dit consell que sie fet albarà a'n Matheu Litago e a sos companyons guardians del terme, de la primera terça, ço és de cent sous.<sup>27</sup>

L'onrat consell, per profit e utilitat de la cosa pública, revocant lo establiment toquant als fors dels pexes fet a quatre dies del mes de noembre, acordà que lo establiment fet a tres dies del mes de juny del any present, parlant dels fors dels pexes, stigue e romangue en sa força e valor, sí e segons en lo dit establiment és largament contengut.

Ferma d'en Pasqual Bataller, subrogat del honrat en Bernat Colomer, lochtinent del honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, salvu dret de senyor.

¶<sup>15v</sup> *Die dominica, .VIII<sup>a</sup>. decembris anno predicto .XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consel per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu, Domingo Ferrer, jurats. Johan Tauhengua, Pere de Reus, Pasqual Bataller, Domingo Bataller, Johan Homdedeu, Domingo Vives, Pere de Cella, Berthomeu Sala, Bernat Mut, Anthonii Pelegrí, Jacme Vives, Bonanat Segura, Johan Godes, Miquel Alegret, Johan Rabades, Salvador Albert, Jacme Monserrat, Guillamó Català, Arnau Agramunt, Berenguer Celma, Lorenç Marquo, Bernat Maurell, Anthoni Navarro, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó Ripol, Rodrigo Çanou, Guillamó Monlober, consellers.

L'onrat consell acordà que sie scrit als honrats en Pere Moster e en Pasqual Ferrando, misatgers trameses al senyor rey, e que finen al milor que puxen, e que se'n jaquisquen fer força; e si àls no poden fer, que prometen decontinent dar alcuna cosa e lo sobrepus quant lo pasatge de Serdenya se face, \e no en altra manera/. E si res no poden finir, que se'n vagen a supplicar lo senyor rey recitant-li les misèries de la dita universitat. Et noresmenys, que com seran al finament pus-

¶<sup>27</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

que vegem que no's pot res baxar de la dita demanda, que si haüda remesió de totes penes civils e criminals si fer se pot sens gran mesió.

*Die lune, .XVI<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini millesimo .CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e applegat \consell/ en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats de cridar <sup>16r</sup> consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Bataller, Pere de Cella, Ramon de Thous, Domingo Vives, Domingo Bataller, Pere Ribarroga, Bernat Mut, Jacme Vives, Bonanat Segura, Johan Godes, Anthoni Pelegrí, Berenguer Celma, Guillamó Miquel, Pere Marquo, Guillamó Monlober, Guillamó Català, Lorenc Marquo, Guillamó Ripoll, Johan Rabades, Domingo Cestret.

L'onrat consell, per bé e utilitat de la cosa pública, stablí e ordenà que tot hom strany o privat no sie tan usat que gos metre o fer metre alcun linatge de bestiar, axí lanar com cabriu ni porchs, en blats, vinyes, guareyts mols o no mols, calinoses o no calinoses, del present dia de huy avant. E si'l faran, que sien encorreguts en pena per cascuna cabeça dels dits bestiar de sis diners; et dels porchs, de huyt diners per cascuna cabeça, et la guarda cinch sous, donadors e partidors la meytat al senyor rey e la meytat al senyor de la propietat. Et si hi haurà guardià, la dita pena sie partida per terces. Et si los dits bestiar e porchs seran atrobats en les dites posesions de nit, les dites penes sien comeses en doble, exceptant de la dita pena los carnicers de la dita vila, que aquells tant solament en los sobredits cases paguen mealla per cabeça e, la guarda de aquells, dos sous. Axí emperò, que'ls dits carnicers no gosen menar ultra treents moltons cascun carnicer, et si més n'i metran, que aquells que més seran atrobats paguen les penes<sup>28</sup> que los sobredits vehins paguen, revocant en totes coses lo stabliment fet disapte a .IX. dies del mes de març del any present. Et lo dit stabliment dur tant quant al dit consell plaurà e no plus.

Ferma d'en Bernat Colomer, lochtinent del honrat en Guillem Miró, batle de la<sup>29</sup> dita vila, salvu dret de senyor.

Ítem, acordà lo dit consell que sie feta hun diner de gràcia al moltó.

<sup>16v</sup> *Die mercurii, .XVIII<sup>a</sup>. decembris anno predicto .XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich en los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner, justícia,

¶ <sup>28</sup> Ratllat: *sobredites*. ¶ <sup>29</sup> Ratllat: *vila de*.

en Bernat Cabeça, en Guillamó Feliu e en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, Pasqual Ferrando, Guillamó Ripoll, micer Johan Miralles, Anthoni Navarro, Lorenç Marquo, Jacme Monserrat, Johan Rabades, Arnau Agramunt, Domingo Torner, Guillamó Monlober, Johan Godes, Miquel Alegret, Bonanat Segura, Bernat Mut, Ramon de Thous, Domingo Bataller, Pere de Cella, Domingo Vives, Johan Homdedéu, Pasqual Bataller, Bernat Maurell, Johan Tauhen-ga, Berenguer Celma, Pasqual Franch, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó Miquel, Pasqual Miró, Berthomeu Sala, Guillamó Català, Jacme Solà, Pere de Reus.

L'onrat consell acordà que la qüestió que lo comanador de Xivert ha contra la universitat de la vila desús dita de Castelló sie mès en poder del honrat micer Berthomeu del Mas, asesor de la dita universitat per part de aquella.

Ítem, acordà lo damunt dit honrat consell que'l honrat en Pere Miquel jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, manleve a obs de la dita universitat, d'en Pasqual Ferrando, notari, e d'en Arnau de Peralta cinch-cents florins d'or de la ley d'Aragó corribles, a cert temps.

¶<sup>17r</sup> L'onrat consell manà ésser feyt albarà als discrets en<sup>30</sup> Pere Moster e en Pasqual Ferrando, notari, per dénou dies que foren entre anar, estar e tornar en València per rahon de una letra del senyor rey a la dita universitat tramesa sobre la subvenció per lo dit senyor demanada en lo pasatge de Serdenya, a rahon de set sous per cascun dia a cascú, que puje en summa doents sexanta-sis sous, ço és, cent trenta-tres sous a cascú. Et noresmenys, lo dit honrat consell feu gràcia als desús dits misatgers en hajuda de pagar la cambra hon posaven, haüt esguart a la multitut que ere molta en la dita ciutat, de tres sous a cascun misatger per cascun dia, que sumen en summa cinquanta-set sous<sup>31</sup> a cascú.<sup>32</sup>

*Fiat taxació bonorum* pròmens, \Santa Maria/, Pasqual Ferrando e a'n Sala. \Sent Johan/, Bernat M[aurell]. \Sent [Nicholau]/, Lorenç [...], ¶<sup>17v</sup> [Domingo Gar]cia. \Sent Pere/, Berenguer Celma, Bernat Andreu. \Sent Agostí/, Monserrat Alquècer, Lorenç Marquo. \Sent Thomàs/, Pere de Reus, Guillamó Monlober.<sup>33</sup>

¶<sup>18r</sup> *Die dominica, .XXII<sup>a</sup>. decembris anno predicto .XC<sup>o</sup>. secundo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich [de la] dita vila, en los lochs acostumats de cridar consell, en [lo] qual foren presents los honrats en Berenguer Moliner,

¶<sup>30</sup> Ratllat: *Pasq.* ¶<sup>31</sup> Ratllat: *ço és.*

¶<sup>32</sup> Ratllat: *vint-huyt sous, sis diners.* Al marge esquerre: *albarà.*

¶<sup>33</sup> Línia afegida al marge inferior del full, amb pèrdues per trencament.  
És continuació de l'anterior.

justícia de la dita vila, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Guillamó Ripoll, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Vives, Domingo Bataller, Guillamó Monlober, Berthomeu Sala, Guillamó Miquel, Domingo Torner, Jacme Vives, Johan Rabades, Pere Marquo, Johan Godes, Miquel Alegret, Anthoni Navarro, Bernat Mut, Guillamó Català, Arnau Agramunt, Berenguer Celma, Salvador Albert, Lorenç Marquo, Johan Homdedéu, Pasqual Bataller.

En lo qual consell fon fet sindicat al honrat en Pasqual Ferrando, notari, per fer sacrament de feeltat al senyor rey et per suplicar a·quell dit senyor que face confirmació de furs e privilegis, lo qual sindicat fon fet per vigor de una letra del molt alt senyor rey en Johan als sobredits jurats e pròmens tramesa, que *data fuit .X. die decembris anni predicti*, la qual letra fon inserta en lo dit sindicat per mi, Ramon Johan, notari, reebut en lo dit dia.

Ítem, acordà l'onrat consell que·l honrat en Pere Miquel, jurat e síndich del any present, carrech sobre la dita universitat hun censal a rahon de dotze mília sous per mill, ab aquelles clàusules e cauteles que·s porà convenir ab lo comprador ho compradors.

Com segons forma de furs e privilegis de regne de València,<sup>34</sup> tres dies ans de la festa de Nadal se haje a fer elecció de justícia, per ço, feta proposició per los honrats jurats, l'onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma següent, ço és, que foren ||<sup>18v</sup> atrobats per més veus los honrats n'Arnau de Peralta, Pere de Reus, Pasqual Ferrando, Pere Strader, micer Johan Miralles, Ruiç Pèriç de Cella. Enaxí que, meses en sis redolins de cera,<sup>35</sup> foren meses en un bací d'aygua e foren treyts tres redolins per un fadrí de poqua edat los quals foren meses en poder del honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, e preses e regoneguts per aquell fon donat per lo dit batle per justícia del any present l'onrat en Arnau de Peralta, lo qual jurà e feu lo sacrament ordenat per furs e privilegis.

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich, de .II<sup>es</sup>. cèdules per él mostrades en consell, les quals són registrades en libre de albarans en lo present kalendari, les quals pujen en summa.<sup>36</sup>

*Anno a Nativitate Domini millesimo .CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio, die iovis .XXVI. die decembris.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats de cri-

¶ <sup>34</sup> Ratllat: *se h.*

¶ <sup>35</sup> Ratllat: *los dits honrats justícia, jurats.*

¶ <sup>36</sup> Al marge esquerre: *albarà.*

dar consell, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, en Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Mos-ter, Ramon de Thous, Guillamó Ripoll, Guillamó Monlober, Guillamó Català, Berenguer Celma, Arnau Agramunt, Berthomeu Sala, Salvador Albert, Anthoni Pelegrí, Miquel Alegret, Pere Marquo, Johan Godes, Jacme Vives, Pasqual Miró, Pere Ribaroga, Bernat Mut, Guillamó Miquel, Anthoni Navarro, Domingo Bataller, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Vives, Lorenç Marquo, Pasqual Bataller, Bernat Maurell, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles.

Fon manat fer albarà a'n Ramon Lobet e Guillamó Ferer, guardians de la céquia, de la última paga de cinquanta sous.<sup>37</sup>

Fon manat fer albarà als honrats micer Johan Miralles, Johan d'Alçamora, Berenguer Guitart, Guillamó Ripoll, Pasqual Bataller e Ramon Johan per ésser consellers del honrat en Berenguer Moliner, justícia del any proppasat, de sexanta sous, ço és, de .X. sous a cascú.<sup>38</sup>

||<sup>19r</sup> L'onrat consell acordà que sie feta gràcia al cabró de hun diner per liura, la qual gràcia vol que dur tro a Carnestoltes e no plus.

Ítem, fon proposat per lo honrat n'Arnau de Peralta, justícia del any present, que com ell fos stat elet en justícia en l'any present per lo dit consell, que si plahie a-quell que fes aquella gràcia o gràcies que a ell, dit justícia, seran benvistes. L'onrat consell acordà que li plahie que lo dit justícia face totes aquelles gràcies que aquell seran benvistes e és acostumat fer.

L'onrat consell acordà que sien fets capítolls contra en Francesch Miró a coneguda dels jurats e alguns pròmens. Et noresmenys, que del fet que ell mou contra la vila, que li sie ben defès.

Com segons forma de furs de València e privilegis del regne sie acostumat e usat de elegir e crear secristà, per ço, feta proposició per los honrats jurats,<sup>39</sup> l'onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma següent, ço \és/, que foren atrobats per més veus los honrats n'Arnau Agramunt, Berenguer Celma, Jacme Roig, Bernat Mut, Monserrat Alquècer e Domingo Bataller. Enaxí que, meses en sis redolins de cera, foren meses en un bací d'aygua e foren treyts tres redolins per un fadrí de poqua edat, los quals foren meses en poder del honrat en Arnau de Peralta, justícia de la dita vila, e preses e regoneguts per aquell fon donat per lo dit justícia per cecristà del any present l'onrat n'Arnau Agramunt.

¶<sup>37</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>38</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>39</sup> Ratllat: *enat*.

Com segons forma de furs de València e privilegis del regne sie costumat e usat de elegir e crear cequier de la céquia Major, per ço, feta proposició per los honrats jurats, l'onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma ¶<sup>19v</sup> següent, ço és, que foren atrobats per més veus los honrats en Pere Pintor, Bernat Mut, Guillamó Palau, Bernat Andreu, Miquel Gaschó e n'Arnau Sala. Enaxí que, meses en sis redolins de cera, foren meses en un bací d'aygua e foren treyts tres redolins per un fadrí de poqua edat, los quals foren meses en poder del honrat n'Arnau de Peralta, justícia de la dita vila, e preses e regoneguts per aquell fon donat per<sup>40</sup> lo dit justícia per cequier del any present en Pere Pintor, lo qual jurà e feu lo sagrament per furs e privilegis ordenat.

Disapte, a .XXVIII. de deembre del any damunt dit, juraren per guardians de la céquia del any present en poder del honrat n'Arnau de Peralta, justícia, presents los honrats en Bernat Cabeça e en Guillem Feliu, jurats, en Ramon Lobet e en Guillamó Ferrer, vehins de Castelló.

*Die iovis, secunda ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. terció.*

Los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, en Bernat Cabeça e en Guillamó Feliu, jurats, a instància del honrat en Pere Pintor, manaren fer la letra infrasegüent.

Als honrats justícia e jurats del loch de Almaçora o a lurs lochtinents, de nós n'Arnau de Peralta, justícia de la vila de Castelló, en Bernat Cabeça e en Guillem Feliu, jurats de la dita vila, saluts e honor. Per les presents vos certificam que nós, el honrat consell e pròmens de la dita vila, en lo dia de digous que ere comptat a .XXVI. de deembre del any present e dejús scrit, l'endemà de la festa de Nadal, elegim e ordenam en cequier major de la vila desús dita e de tot lo regiment de aquella en l'any present l'onrat en Pere Pintor, vehí nostre, lo qual en lo regiment e administració de la dita céquia ha jurat bé e lealment haver-s'i e donar drets, juhís e egualtat e justícia fer segons que's pertany,<sup>41</sup> et ha reebuts per guardians, ço és, en Guillamó Ferrer e Ramon Lobet, vehins nostres, los quals han feyt lo sagrament acostumat fer. Per què, segons forma de les sentències entre nós e vós promulgades, de la ¶<sup>20r</sup> elicció dels dits cequier e guardians e sagrament per cascun de aquells feyt a la present vos certificam. En testimoni de les quals coses vos fem la present letra per ço que per vós ignorància no puxe ésser al·legada.

*Data Castilionis.*

¶<sup>40</sup> Ratllat: *cequie*.

¶<sup>41</sup> Ratllat al marge esquerre: *Data .III<sup>a</sup>. die ianuarii [...], Pere de Reus [...]*.

*Die dominica,<sup>42</sup> quinta ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Bernat Maurell, Pasqual Bataller, Pere de Reus, Johan Tauhenga, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Vives, Berthomeu Sala, Domingo Bataller, Johan Godes, Pere Ribarroga, Miquel Alegret, Anthoni Pelegrí, Anthoni Navarro, Johan Rabades, Guillamó Miquel, Berenguer Celma, Guillamó Català, Guillamó Monlobber, Johan Homdedéu, Lorenç Marquo, Pere Moster, Bonanat Segura, Guillamó Ripoll, Ramon de Thous.

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich, de vint-hun sous, sis diners per vós despeses segons se demostre per una<sup>43</sup> cèdula per en Guillem Feliu en loch vostre mostrada, la qual és<sup>44</sup> registrada en libre de albarans.<sup>45</sup>

Ítem, acordà lo dit consell que sobre la proposició feta per en Bernat Miralles de les .IX. lliures que la part dels forns que ell posehix eren més en peyta que les altres parts dels forns, que li sie feta justícia per los jurats.

Ítem, acordà lo dit consell que en Domingo lo flaquer sie reebut en corredor de orella.

Ítem, fon proposat per en Pere Pintor en lo dit consell que com ell fos cequier en l'any present, que si plahie al dit consell que fes gràcies. Lo consell acordà que face totes aquelles gràcies que a ell plaurà sí e segons és acostumat.

||<sup>20v</sup> Ítem, sobre la proposició feta per los christians novells que sien defeses per lo consell sí e segons los altres vehins sobre la convenció o conveniment que lo inquiridor los entén fer, l'onrat consell acordà que si contra furs e privilegis<sup>46</sup> serà procehit per lo dit inquiridor, que ladonchs los dits converses sien defeses, àls non.

L'onrat consell acordà que les imposicions sien encantades e liurades per los honrats jurats e los pròmens dejús següents: *primo*, per Santa Maria, Domingo Vives; per Sent Johan, Guillamó Miquel; per Sent Nicholau, Miquel Alegret; per Sent Pere, Ruiç Pèriç de Cella; per Sent Agostí, Guillamó Ripoll; per Sent Thomàs, Guillamó Català, per aquell preu o preus que als desús dits serà benvist, et que tothom les puxe traure e dir en aquelles, exceptats lo justícia, lo síndich e clavari e lo mustassaf.

Ítem, acordà lo dit consell que sobre lo tracte que mestre Gràcia ha mogut que trobarà qui quitarà la vila de tots los censals que la dita universitat fa, que li'n

¶ <sup>42</sup> Ratllat: *lune*. ¶ <sup>43</sup> Ratllat: *letra*.

¶ <sup>44</sup> Ratllat: *de la tenor*. ¶ <sup>45</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>46</sup> Ratllat: *és p*.

sien elets al tracte, ço és, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, Ramon de Thous, Berenguer Moliner, Pere de Reus, Ruiç Pèriç de Cela, ensemps ab los jurats e aquells que a ells serà benvist.

Fon manat fer albarà a'n Goçalbo Sanç, los quals lo consell li fa en hajuda de son rescat, de deu florins d'or.<sup>47</sup>

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, jurat e síndich de la dita vila, de .D. florins e hun florí e mig de mesions, \que donà a'n Pere Dezpont, notari/, dels quals mostrà la carta o àpocha infrasegüent:<sup>48</sup>

*Nos Iohannes, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanie, tenore presenti fatemur habuisse et recepisse in manibus nostris a vobis, fidelibus nostris iuratis et probis hominibus ville Castillionis Burriane, per manus fidelis nostri Petri Michaelis, iurati ville predictae, numerando ad nostram voluntatem omnes illos quingentos florenos auri de Aragonia nobis per universitatem et singulares ¶<sup>21r</sup> personas eiusdem [...] graciosè concessos et quos fideles nostri Petrus Moster et Pasquasius Ferrando, sindici ville iamdictae, nobis solvere et in manibus nobilis et dilecti consilarii et camarlengi nostri Raymundi Alamanni de Cervilione nostro nomine tradere promiserunt et etiam obligarunt cum instrumento inde recepto Valencie .XV. die mensis infrascripti per fidelem secretarium nostrum et notarium publicum auctoritate regia Petrum de Ponte. Et ipsos quingentos florenos scienter et consentiente dicto nobili Raymundo Alamanni tradidisse confesum dilecto capellano capelle nostre Nicholao Moratoni nomine fidelis consilarii et thesaurarii nostri Iuliani Garrius pro quitando nostri mandato certos familiares nostros iuxta quandam cedulam per nos inde traditam thesaurario antedicto. Et quod de receptione predictorum quingentorum florenorum sumus bene contenti, mandamus huius serie dicto Petro de Ponte et cu[i]cumque alii dictam obligationem tenenti ut obligationem iamdictam laniet et cancellet sicut nos illam etiam tenore presenti laniamus et cancellamus ac pro laniata et cancellata habere volumus et iubemus in cuius rei testes hanc fieri iussimus nostro sigillo secreto munitam.*

*Datum Valencie, .XXVI. die decembris anno a Nativitate Domini .M°.CCC°.XC°.tercio.*

*Rex Iohannes*

*In curie. Predicti quingenti floreni de Aragonia sunt positi in recepta per dictum Iulianum Garrius in .XLIII°. folio quinti libri ordinarii officii sui thesaurie predicti.*

Ítem, elegí lo dit consell en diputats a reebre lo quitament de la dita vila, en loch d'en Guillem Trullols e d'en Arnau Real, en Pere de Reus e en Ruiç Pèriç de Cella, dels quals sie scrit a'n Pasqual Ferrando, misatger, que los desús dits face<n> per manera que sien enteses en la carta o privilegii que lo senyor rey ha atorgat ara de nou.

¶<sup>47</sup> Al marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>48</sup> Al marge esquerre: *albarà*.



Ítem, acordà lo dit consell que les bases que en Coves ha trencades, les quals són damunt lo mas d'en Martorell per abeurar los bestiar, sien adobades a mesió del dit en Coves.

Administrador Pere de Reus, Pasqual Ferrando.

Testimonis: Guillamó Eximeno e Anthoni [...].<sup>49</sup>

||<sup>21v</sup> *Die \martis*,<sup>50</sup> .XIII<sup>a</sup>. / *ianuarii anno predicto* .XC<sup>o</sup>. *tercio*.

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Guillamó Feliu e Domingo Ferer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Johan Tauhenga, Pere de Reus, Johan Homdedéu, Pere de Cella, Domingo Bataller, Berthomeu Sala, Domingo Cestret, Guillamó Miquel, Bernat Maurell, Bernat Mut, Pere Marquo, Jacme Vives, Jacme Solà, Bonanat Segura, Johan Rabades, Jacme Monserrat, Guillamó Català, Guillamó Ripol, Pere Moster, Salvador Albert, Ruiç Pèriç de Cella.

En lo qual consell fon acordat que demà que serà dimecres, per lo maytí, sien liurades les imposicions per los dits jurats, presents los sis pròmens elets a fer lo delliurament de aquelles en lo consell celebrat *die dominica* .V<sup>a</sup>. *ianuarii*; emperò, lo consell acordà que en loch d'en Guillamó de Ripol <qu>e sie en Johan Rabades.

Ítem, acordà lo dit consell que<sup>51</sup> sie scrit a'n Pasqual Ferrando, misatger tramés al senyor rey, que haje la provisió de la sal e que's vene a huyt sous lo kaffis si més no pot baxar, et les altres tres provisions de què ha ja scrit als dits jurats. Et per haver aquelles, que li sien trameses per lo síndich cinquanta florins.

*Die iovis*, .XVI<sup>a</sup>. *IANUARII anno predicto* .XC<sup>o</sup>. *tercio*.

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Bernat Maurell, Pere de Cella, Domingo Vives, Domingo Bataller, Bernat Maurell,<sup>52</sup> Domingo Cestret, Pere Ribarroga, Bernat Mut, Miquel Alegret, Jacme Vives, Berenguer Celma, Bernat de Belda, Berthomeu Sala, Pere de Reus, Berthomeu Fonoll, Guillamó Català, Pasqual Miró, Anthoni Navarro, Guillamó Monlober, Bonanat Segura, Johan Rabades, Johan Homdedéu, Pere Moster, Johan Tauhenga, Guillamó Miquel, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Garcia.

¶<sup>49</sup> Línia mig tallada afegida al marge inferior del full.

¶<sup>50</sup> Ratllat: *mercuri* .XV. ¶<sup>51</sup> Ratllat: *en p.* ¶<sup>52</sup> Duplicat.

||<sup>22r</sup> En lo qual consell fon acordat que en Pere Muntanyà e en Pere Ribarroga, acaptadors del bací dels catius, donen compte del any proppasat. E noresmenys foren elets en acaptadors del dit bací del any present, ço és, lo dit en Pere Ribarroga e en Bonanat Segura, vehins de la vila de Castelló.

Fon acordat en lo dit consell que en Miquel Morrages puxe ésser corredor.

Ítem, acordà lo dit consell que la qüestió que és de la carnereria d'en Pere Monts, que sie vist per los jurats, mustaçaf e pròmens e que li sie feta la justícia.

*Fiat* albarà a'n Vicent Piquó dels .XXX. sous que li foren promeses per tenir lo pou d'en Miró.<sup>53</sup>

Com l'onrat consell de la vila de Castelló hagués ordenat en lo consell en lo dia de dichmenge que era comptat a cinch de giner del present any, que les imposicions de la dita vila fossen encantades e venudes però aquelles no poguessen ésser venudes o deliurades al justícia, síndich e clavari ne al mustaçaf de la dita vila. Et aquelles dites imposicions sien estades encantades après la dita ordenació et en aquelles no's trobàs ni's trop a present, segons relació del corredor e prohòmens assignats al deliurament de aquelles, sinó quaranta-hu mília cinchcents e deu sous. Et per rahon de la dita inibició e prohibició de les persones dessus dites, haja demostrat e demostre per experiència ésser molt prejudicial a la dita universitat e ben comú e dels singulars de aquella, com fos afermat per alcunes persones que'ls dits justícia, síndich e clavari e mustaçaf e alguns de aquells hi entenen e pujarien aquelles a molt major for que no s'i trobave. Per ço, volent usar de saviea gubernativa per la qual los regidors són regits et axí mateix los pobles qui aquells són comanats, lo dit honrat consell a una veu concor- ||<sup>22v</sup> dant, per bé e profit de aquell e de la dita universitat e singulars de aquella, e que les dites imposicions puguen en major for e quantitat que de present no s'i trobe, revocà la dita ordenació e prohibició feta a cinch del present mes de giner, e totes altres ordenacions les quals prohibissen les dites persones no poder traure o comprar les dites imposicions. E que d'aquí avant les dessus dites persones e qualsevol de aquelles puxen dir en les dites imposicions que de present se corren, e traure aquelles publicament axí com qualsevol altres persones privades a les quals és legit comprar aquelles. Et en cars que en lo derrer for les persones dessus dites o alguna de aquelles, justícia, síndich, jurats, mustaçaf e scrivà del consell, aquelles dites imposicions trahien al derrer diner, que los jurats que romandran los quals no hauran part en aquelles dites imposicions, lo consell als dits jurats done e atorgue plen poder <de> fermar les cartes de les dites imposicions als compradors ab totes aquelles seguretats e coses que's pertanguen e porie fer lo consell si present ere, ab totes seguretats que's pertanguen.

¶<sup>53</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

||<sup>23r</sup> *Die sabati, .XVIII<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Guillamó Feliu e en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pere Moster, Bernat Maurell, Johan Tauhenga, Pere de Reus, Pasqual Bataller, Domingo Vives, Domingo Bataller, Domingo Cestret, Pere Ribarroga, Roiç Pèriç de Cella, Guillamó Monlober, Bernat Mut, Johan Godes, Domingo Garcia, Bonanat Segura, Miquel Alegret, Johan Rabades, Pere de Cella, Jacme Monserrat, Berthomeu Sala, Berenguer Celma, Guillamó Català, Berthomeu Fonoll, Anthoni Navarro.

En lo qual consell fon acordat que, del fet de les rendes del senyor rey, que sie comanat a discreció d'en Pasqual Ferrando que fine al milor que puxe, ab protestació que no'n sie feyt alcun prejuhi als empenyoraments que la dita universitat ha de les dites rendes.

Fon manat fer albarà a Ramon de Belsa de vint sous los quals li són deguts per encantar e liurar les imposicions del any present.<sup>54</sup>

*Die sabati, .XXV<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats de cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Vives, Berthomeu Sala, Domingo Bataller, Bernat Mut, Pasqual Franch, Johan Godes, Jacme Vives, Domingo Garcia, Bonanat Segura, Salvador Albert, Jacme Monserrat, Domingo Cestret, Berenguer Celma, Guillamó Català, Guillamó Monlober, Anthoni Navarro, Berthomeu Fonoll, Guillamó Ripoll, Pere Moster, Johan Tauhenga, Bernat Maurell, Domingo Torner, Johan Homdedéu.

||<sup>23v</sup> Fon manat fer albarà a'n Pasqual Ferrando de les quantitats dejús següents, les quals dix si haver despeses per ha obs de la <vila>:

*Primo*, per la execució dels quarts, .II. sous. Ítem, a'n Ripol, notari, per la revocatòria d'en Francesch Miró, .XI. sous. Ítem, per cercar la comisió d'en Francesch Miró en la scrivania del senyor rey, .IIII. sous. Ítem, al verguer qui anà a signar la execució, .XII. diners. Ítem, a la letra de sagell, .X. sous, .II. diners. Ítem, a'n Pere Moster, .XLIIII. sou. Ítem, al scrivà del oficial per lo procés d'en Pintor, .XLIIII. sous. Ítem, a mossén en Ramon Tolsà per la relació que feu com la execució ere contra fur, .XXII. sous. Ítem, los quals bestragué a .I. hom de València

¶<sup>54</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

per una letra que portà als jurats, .X. sous. Ítem, a altre correu .VI. sous. Ítem, en posar lo manament de la letra del quitament, .VIII. diners. Ítem, a .I. pergamí en què fon feyt lo privilegi de la revocatòria de la Governació de absència, .XII. diners. Ítem, per haver traslat de la letra d'en Francesch Miró com lo senyor rey lo provehí de governador, .II. sous. Ítem, a un verguer qui cità los jurats de la ciutat per hoir intimació de la suplicació de les egües, .XII. diners. Ítem, a quell mateix per citar [intrelles?] fischal per la letra d'en Anglina, .XII. diners. Ítem, al fadrí d'en Marull per fer la executòria del quitament, com la tornàs .II. vegades, .XI. sous. Ítem, al fadrí d'en Pere Ponç per fer lo privilegi de la revocació de la locatinència e per la remisió que squinçà lo senyor rey, .XXII. sous. Ítem, al pergamí .XII. diners. Ítem, per citar l'oficial com no hagués comparegut la primera vegada, .XII. diners. Ítem, per la revocatòria d'en Francesch Miró, .XI. sous. Ítem, a n Marull entre lo sagellar e treballs de les letres del quitament, .XV. florins <e> mig. Ítem, al nebot de Sperandéu, que tingués a prop lo sindicat de fer pasar ab n'Esperandéu, .V. sous, .VI. diners. Ítem, a micer Jacme per lo procés d'en Pintor, .X. florins. Ítem, prestà a n Pere Ponç per les promisions e remisió .VI. florins <e> mig. Ítem, per .I. dia que fo <a> Almajora per lo procés d'en Pintor, .IIII. sous. Ítem, altre dia per hoir intimació de la comisió del bisbe, .IIII. sous. Ítem, altre dia per fer fe de les scriptures, .IIII. sous. Ítem, altre dia per hoir lo acord, .IIII. sous. Ítem, per cerquar e fer traslat de les cartes dotals d'en Pintor, .X. sous. Ítem, hi fo per fer fe de les dites cartes altre dia, .IIII. sous. Ítem, altre dia fo <a> Almajora ab en Cabeça sobre les armes del General, .IIII. sous. Ítem, fo <a> Almajora per fer fe de la procuració, .IIII. sous. Ítem, altre dia per avenir-nos de savi, .IIII. sous. Ítem, altre dia a vistes ab los de Burriana, .IIII. sous. Ítem, per .VIII. dies que fo a València per lo fet de les armes del General, a .VII. sous per dia, .LVI. sous. Ítem, lo traslat de la sentència com les armes del General eren totes del braç real, .V. sous. Ítem, .I. dia que fo <a> Almajora a parlament per rahon de les civades que prenie en March, .IIII. sous. Ítem, per altre <dia> que fo <a> Almajora a parlar lo síndich de Murvedre, .IIII. sous. Ítem, per .XXIII. dies que stigué a València per lo feyt del homenatge, a rahó de .VII. sous per dia, .CLXI. sous, e .LXIX. sous que lo consell li fa de gràcia en hajuda de la cambra, les quals pujen en summa de nou-cents huyt sous, .IIII. diners.<sup>55</sup>

||<sup>24r</sup> Ítem, fon manat fer albarà a n Bernat Cabeça per tres dies que fon <a> Almajora, ço és, dos dies per parlar ab los jurats de Borriana e Vila-real, e un dia per veure la céquia.<sup>56</sup>

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich, de les quantitats dejús següents:

¶<sup>55</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>56</sup> Al marge esquerre: *albarà*.

*Primo*, donà a·n Fayanàs per set dies que fon a Tortosa per una letra que portà a·n Junque<re>s, a rahon de .III. sous per dia, .XXI. sous. Ítem, a Jacme Pagà, çabater, per una letra que portà dels misatges, .X. sous. Ítem, a·n Guillamó Castell, per los empenyoraments de les rendes que portà a·n Pasqual Ferrando a València, .VI. sous. Ítem, a Pere Begues, per .I. translat que feu de la un empenyorament, .XII. diners. Ítem, a·n Marçà per portar lo sindicat del homenatge a·n Ferrando, .VI. sous. Ítem, a·n Fanyanàs, per portar .L. florins a·n Ferrando, .VI. sous. Ítem, a·n Erau per un poal que feu al pou d'en Miró, .V. sous. Ítem, a·n Ramon Johan per fer la carta dels cent florins que manlevà d'en Agramunt e cancel·lar aquella, .II. sous. Ítem, per .XI. dies que fo a València per pagar los .D. florins, a .VII. sous per dia, .LXXVII. sous. Ítem, per .II. dies que fo a veure la céquia, .VIII. sous. Ítem, a·n Bonanat Dezpont per lo libre del cequiatge que feu fer, .VI. sous. Les quals quantitats pujen en summa .CXLVIII. sous.<sup>57</sup>

Fon manat fer albarà a Ramon de Belsa de .XV. sous per encantar les rendes del senyor rey a·n Pere de Reus, administrador de les dites rendes.<sup>58</sup>

Ítem, acordà lo dit consell que sie haüt lo privilegi de la sal a .VIII. sous per kafis.

Ítem, que sie haüda la remisió.

Ítem, que sie haüt un privilegi que ho hi puxe haver sinó un lochtinent de governador deçà lo riu de Uxó.

Ítem, que sie menat lo fet de les egües en la Audiència.

Ítem, acordà lo dit consell que en Ferrando vaje a València per misatger.

Ítem, acordà lo dit consell que sie reebut compte d'en Pasqual Ferrando, administrador de les rendes del temps pasat, de la administració que ha feta de aquelles als honrats jurats de la dita vila e a·n Pere de Reus, administrador del temps present.

*Fiat gracia fratribus secundum fuerit factum [...] ¶<sup>24v</sup> insertatur littera domini regis [sua] facto [fuerit] Guillermo Iohannis.*<sup>59</sup>

¶<sup>25r</sup> *Die [lune], .XVII<sup>a</sup>. februarii anno a Nativitate Domini millesimo .CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats cridar consell, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, Pere Miquel, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, Berthomeu Fonoll, Guillamó Monlober, Guillamó Català, Johan Rabades, Bernat Mut,

¶<sup>57</sup> Al marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>58</sup> Al marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>59</sup> Línia entretallada en el marge inferior del full 24r. El full 24v està en

blanc llevat d'un altra línia entretallada en el marge inferior, que sembla que és continuació de l'anterior.

Guillamó Marqués, Johan Godes, Domingo Cestret, Jacme Vives, Johan Homdedéu, Pere de Cella, Pere de Reus, Bonanat Segura, Pasqual Miró, Domingo Garcia, Lorenç Marquo, Berenguer Celma, Anthoni Navarro, Berthomeu Sala, Johan Tauhenga, Domingo Torner, *Pasquasius Franch*.

Compte dels diputats.<sup>60</sup>

Fon manat fer albarà a n Berenguer Sala de .XXX. sous que li són deguts per tenir lo pou d'en Aguiló.<sup>61</sup>

Fon manat fer albarà a n Lorenç Valentí de sexanta <sous> los quals li són deguts de la segona paga.

Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel de les quantitats dejús següents:

*Primo*, doní a n Bel[vis], per una letra que portà d'en Azbert de Barberà, de València, .IIII. sous, .VI. diners. Ítem, doní a n Sala per un poal que feu fer a n Erau per al pou d'en Aguiló, .V. sous. Ítem, a n Ramon ||<sup>25v</sup> Johan per dues cartes de deute, la una de .C. florins e l'altra de .CCC. florins que manleví d'en Pasqual Ferrando, e cancel·lació de aquelles, .IIII. sous. Ítem, doní a un correu que portà una letra d'en Vicent Caxa, que feye a saber quins anàsem a venir ab lo sotscomprador del senyor rey dels .II<sup>M</sup>. florins, .III. sous, .VI. diners. Ítem, doní a Guillamó Thomàs per una letra que portà a n Vicent Caxa <per> saber la dita rahó, .IX. sous, per .III. dies. Ítem, doní per un present que fon fet a mossén en Ramon Alamany de Cerveló, cent .XXXI. sous, .VIII. diners. Ítem, doní Arnaldet, alguatzir, .XXII. sous. Ítem, per .VII. jorns que estiguí a València per pagar los .II<sup>M</sup>. florins, a .VII. sous per dia, .XLIX. sous. Ítem, los quals lo consell vos ha dats en hajuda de la cambra, .XLIIII. sous.<sup>62</sup> Ítem, doní als corredors per los censals de correduries, .LXXI. sous, .VI. diners. Ítem, doní als notaris de fer los contractes .LXXXIII. sous. Ítem, doní a n Triles, de corredories de la vinença del comprador, .XI. sous. Ítem, costà la carta del pagament .XI. sous. Les quals quantitats pugén en summa quatre-cents \cinquanta-huyt/<sup>63</sup> sous, dos diners.<sup>64</sup>

Ítem, acordà que de les atzembles que demane lo senyor rey per tirar la fusta de les galees, que sie comanat als justícia e jurats e que ells finen ab lo porter al mills que puxen del nombre de les atzembles.<sup>65</sup>

Ítem, fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich e clavarii dels dos mill florins per la dita universitat promeses al senyor rey en subvenció del pasatge de Cerdenya, los quals dix si haver pagats.<sup>66</sup>

¶ <sup>60</sup> Anotat al marge esquerre. ¶ <sup>61</sup> Els dos ítems, al marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>62</sup> Ratllat: *Ítem, les quals quantitats pugén en \summa/ doents huytanta-hun sous, huyt diners*.

¶ <sup>63</sup> Ratllat: *sexanta-dos*. ¶ <sup>64</sup> Al marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>65</sup> Marge esquerre línia vertical. ¶ <sup>66</sup> Marge esquerre dibuix de cercle i: *albarà*.

||<sup>26r</sup> *Die veneris, .XXI<sup>a</sup>. febroarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida públich, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillem Feliu, Domingo Ferrer, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Johan Tauhenga, Pasqual Bataller, Domingo Bataller, Johan Homdedéu, Bernat Mut, Pere Marquo, Guillamó Marqués, Bernat Maurell, Miquel Alegret, Berenguer Celma, Guillamó Català, Berthomeu Fonoll, Bonanat Segura, Jacme Solà, Domingo Torner, Domingo Cestret, Pere de Cella, Ruiç Pèric de Cella.

Com lo temps de la santa quarantena<sup>67</sup> fos attés e de necessitat sie cosa necessària fer provisió de peix e viandes quaresmals, per tal l'onrat consell de la dita vila en lo present dia de huy tengut e celebrat stablí e ordenà que durant lo temps de la dita Quaresma los peix que en la dita vila serien portats per vendre o revendre fosen venuts per lliura als fors dejús declarats, enaxí que alcú o alguns de qualsevol ley o dignitat sien no gosen o presumesquen vendre a més for sots pena de .LX. sous, devidors e partidors, ço és, la terça part al senyor rey e la terça al mustaçaf e la terça al acusador, e si acusador no hi haurà si<a> lo terç del comú de la dita vila. E que'l dit mustaçaf se'n puxe entrametre sens acusador, e que en les dites coses puxe ésser feta per lo dit mustaçaf inquisició, los quals fors són *ut secuntur*:

Primerament, tot pey<x> real, la liura, .V. diners.

Ítem, peix negre ab scata, exceptat lo desús e dejús scrit, la liura, .IIII. diners.

Ítem, peix vermel, orada, sarch e virada, excepta luerna, luç e coch, la liura, .V. diners.

||<sup>26v</sup> Ítem, tot congre que pes .IIII. lliures e de .IIII. ensús, la liura .V. diners.

Ítem, congre que pes de .IIII. lliures enjús e morena, la liura .IIII. diners.

Ítem, peix liçal, la liura .IIII. diners.

Ítem, agulla .IIII. diners.

Ítem, peix menut .III. diners.

Ítem, sardina vera .IIII. diners.

Ítem, dalfí e tonyina, .VI. diners.

Ítem, peix de bolig, .III. diners.

Ítem, lagostí .VIII. diners.

Ítem, sucla, una ab altra, .IIII. diners.

Ítem, bestina ço és setria, ragada, muçola vera, aguladó, scoats, smorrats e uberts, la liura .III. diners.

Ítem, canell e pastrill, la liura .I. diner.

¶<sup>67</sup> Possible error per *Quaresma*.

Ferma d'en Bernat Colomer, lochtinent de batle de la vila de Castelló per l'onrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, salvu dret de senyor.

||<sup>27r</sup> Ítem, l'onrat consell, per profit e utilitat de la cosa pública, stablí e ordenà<sup>68</sup> que com alguns venen cols per brotons al pes ordenat, ço que no deu ésser fet com coll sie una<sup>69</sup> cosa que's deje vendre a vull e no a pes, que de ací avant cascun ven<e>dor de brotons e spinax hajen a vendre aquells al for ordenat en los altres stabliments. Axí emperò, que aquells no sien mul<l>ats ni lavats sinó axí com pròpiament los cullen e traen de lurs camps, e que los brotons sien collits esbrostament e no tots en un brot, axí com alguns han acostumat de poch temps ençà, e açò sots pena de .V. sous dividors e partidors *ut supra*. Et en cars que qüestió sie si'ls dits brotons e spinax són remulats o lavats, ne si seran los dits brotons justament collits, que açò sie a conexença del mustaçaf e jurats que ara són o per temps seran.

Ferma d'en Bernat Colomer, lochtinent de batle de la vila de Castelló per l'onrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, salvu dret de senyor.

Ítem, acordà lo consell que'l stabliment dels çabaters últimament fet sie servat.

Ítem, l'onrat consell acordà que los honrats micer Johan Miralles, Ferrer Colomer, Bernat Miralles e Bernat Maurell, compradors de les rendes del senyor rey, són bastants, per què lo dit consell se'n té per content.

Ítem, acordà lo dit consell que en Pasqual Ferrando torne a València per misatger.

Fon manat fer<sup>70</sup> albarà a'n Pasqual Ferrando, notari, de les quantitats infra-següents, les quals dix si haver despeses per obs de la dita universitat:

*Primo*, a'n Bernat Pelicer, notari, de metre en forma la protestació e resposta que fiu, que micer Pere Català donàs lo procés de les egües d'en Segarra, mig florí. Ítem, doní a'n Pelicer, present n'Ambert de Barberà, .XI. sous. Ítem, me costà lo traslat de la letra del batle del morabatí, .XII.diners. Ítem, més costà la letra revocatòria del batle del fet del morabatí dels novençans, .II.sous. Ítem, doní a'n Ripol per la letra del quitament e supplicació, .XI.sous. ||<sup>27v</sup> Ítem, doní a'n Ferrer, que la mès en forma, .II.sous. Ítem, doní a micer Andreu Salvador, per dar consell sobre les supplicacions, .XXII.sous. Ítem, a sagell a'n [Tavasca], per la letra del pex, .XI. florins. Ítem, per la letra als carnicers, .XX. sous. Ítem, al notari que les registrà, .XI. sous. Ítem, a'n Marull per les provisions a ordenar, .XXII. sous. Ítem, a'n Mayosa, notari, de fer la letra dels carnicers com fos errada la d'en Ripoll, .XI. sous. Ítem, al verger que la portà a sagellar, .XII. diners. Ítem, a dret

¶ <sup>68</sup> Ratllat: *que·ls brotons sien venuts excuts.*

¶ <sup>69</sup> Ratllat: *e brotó altra.* ¶ <sup>70</sup> Duplicat: *fer.*



de sagell, .XX. sous, III. diners. Ítem, de sagell del privilegi de la Governació, .XI. florins. Ítem, a tresorer per lo privilegi, cinquanta florins. Ítem, a'n Brotons, huyt florins <e> mig. Ítem, a un notari que'm seguí a fer la presentació de la carta d'en Francesch Miró, .XVIII. diners. Ítem, al verguer, de citar-lo davant tresorer, .II. sous. Ítem, al notari que feu la execució de la presentació, .X. sous. Ítem, per dos pergamins que comprí per metre lo privilegi com fos errat, e la remisió, .II. sous, .III. diners. Ítem, per mon salarii, per déset jorns que y stiguí, a rahon de set sous per dia, e tres sous en hajuda de la cambra, cent setanta sous. Les quals quantitats pugen en summa mill doents onze sous, hun diner.<sup>71</sup>

Fon manat fer albarà a'n Pere<sup>72</sup> Sànxic de .X. sous, .X. diners per scriptures per aquell fetes.<sup>73</sup>

*Die iovis, .XIII<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. terció.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e en Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, Pasqual Bataller, Lorenc Marquo, Ruiç Pèriç de Cella, Domingo Vives, Berenguer Celma, Guillamó Monlober, Bernat Maurell, Johan Godes, Bonanat Segura, Guillamó Monlober,<sup>74</sup> Bernat Mut, Berthomeu Sala, Pere Ribarroga, Johan Homdedéu, Domingo Bataller, Pasqual Franch, Pere de Cella, Johan Tauhenga, Pere de Reus, miccer Johan Miralles, Domingo Torner, Johan Rabades, Anthoni Navarro, Berthomeu Fonoll, Pere de Cella.

Fon manat fer albarà per lo dit honrat consell al discret en Ramon Johan, notari, de la carta que reebé com a notari de les rendes del senyor rey, lo qual sie endreçat al honrat en Pere de Reus, administrador de les dites rendes.<sup>75</sup>

¶<sup>28r</sup> Fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel de les quantitats infrasegüents les quals dix si haver despeses per obs de la dita universitat:

*Primo*, a'n Mostaró, per lo procés d'en Lop Sànxic que portà a València, per .II. dies .VI. sous. Ítem, a'n Saborit, per hun cabiró redon per obs de les almenares, .V. sous. Ítem, a'n Fayanàs, per les rahons d'en Lop Sànxic que portà a València, .II. sous. Ítem, a Caçador, saig, per .I<sup>a</sup>. letra que portà de Fadrell sobre la recepció dels testimonis de la qüestió d'en Lop Sànxic, e citació dels dits testimonis, .II. sous. Ítem, a'n Fayanàs, per lo procés d'en Lòpiç que portà a València a'n Erau, .VI. sous. Ítem, a'n Ramon Johan per fer dues ratificacions, la .I<sup>a</sup>. del censal

¶ <sup>71</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶ <sup>72</sup> Duplicat: *Pere*. ¶ <sup>73</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶ <sup>74</sup> Possible error de l'escrivà que duplica el nom. ¶ <sup>75</sup> Marge esquerre: *albarà*.

d'en Johan Bou e l'altra d'en Lorenç Martí, .XVI. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Johan Martí, scrivà del oficial per lo translat del procès que fon perdut d'en Johan Pintor, .CXXXII. sous. Ítem, a les bèsties que anaren a la Serra d'en Galceran per tirar la fusta de les galees a Orpesa, *primo*, a'n Guillamó Marqués, .XI. sous; ítem, a Vicent Matheu, .XI. sous; ítem, a'n Pasqual Radio, .XI. sous; ítem, a'n Johan Molinos, .XI. sous; ítem, a'n Domingo Desder, .XI. sous; ítem, a'n Vilaroig, .XI. sous; ítem, a'n Jacme Montergul, .XI. sous; ítem, a'n Bernat Marbruscha, .V. sous; ítem, a'n Pinel, .VI. sous; Ítem, a Jacme Scuder, .XI. sous; ítem, a Johan Marbruscha, .XI. sous; ítem, a'n Domingo Coves, .VII. sous; ítem, a'n Domingo Lop, .VII. sous; ítem, a'n Bernat Tripó, .VII. sous; ítem, a'n Johan Barlaçot, .VII. sous; ítem, a'n Thomàs Ferrer, .VII. sous; ítem, a'n Monserrat Guarch, .VII. sous; Ítem, a'n Pere Muntanyà, .VII. sous; ítem, a'n Francesch Maçó, .VII. sous; ítem, a'n Morell, .VII. sous; ítem, a'n Anthoni Pelegrí, .VII. sous. Les quals quantitats pujen a summa e quantitat de .CCC.XLIX. sous, .VI. diners.<sup>76</sup>

Fon manat fer albarà a'n Matheu Litago de cent sous de la segona paga de guardar lo terme.<sup>77</sup>

*Fiat* albarà a'n Matheu Erau de .XXI. parel de semalés que lo senyor se'n feu portar per fer staques als arcinals, que fan en diners .XXI. sous.

Fon manat fer albarà a'n Berenguer Miró de les quantitats dejús scrites les quals li foren preses en faltes ultra les que ja havie dades en son compte:

*Primo*, dels frares, .CX. sous, .III. diners. Ítem, d'en Bernat de Libià, .X. sous, .VI. diners. Ítem, de la hereua d'en Queralt, .IIII. sous, .I. diner, mealla. Ítem, d'en Berenguer Julach, .V. sous, .VI. diners. Ítem, d'en Domingo Çaera, .II. sous, .IIII. diners, mealla. Les quals quantitats pujen en summa cent trenta-dos sous, .IX. diners.

Ítem, acordà lo consell que en Guillamó Català sie en la tatxació de la peyta en loch d'en Pere de Reus, e en Bernat Cavaller en loch d'en Domingo Garcia.

||<sup>28v</sup> Ítem, l'onrat consell acordà que la qüestió d'en Lop Sànxix e de la vila sie mès per part de la vila en poder de micer Johan Miralles, qui present ere, e que hagués en cars que vingués a fi dos florins e no pus, e per part d'en Lop Sànxix en poder d'en Johan de Riclos, e que la dita qüestió se haje a menar e determenar en la dita vila.

*Fiat* hic stabliment dels bestiaris que paguen .IIII. diners.<sup>78</sup>

¶<sup>76</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>77</sup> Marge esquerre els tres ítems: *albarà*.

¶<sup>78</sup> Línia en el marge inferior del full.

||<sup>29r</sup> *Die mercurii, .XIX<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, crida públich, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, Pere Miquel, Bernat Cabeça, \Domingo Ferrer/ e Guillamó Feliu, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pere de Reus, Johan Tauhenga, Pere Moster, Ramon de Thous, Pasqual Bataller, Lorenç Marquo, Guillamó Català, Bernat Maurell, Guillamó Monlober, Bonanat Segura, Johan Rabades, Anthoni Navarro, Pere Ribarroga, Domingo Cestret, Berthomeu Sala, Domingo Bataller, Pere de Cella, Domingo Vives, Miquel Alegret, Johan Godes, Bernat Mut, Ruiç Pèriç de Cella.

En lo qual consell fon acordat que micer Johan Miralles sie en la taxació de la peyta en loch d'en Pasqual Ferrando, com lo dit en Pasqual continue haje a ésser en València per negocis de la universitat, e en Miquel Gaschó en loch d'en Arnau Agramunt com lo dit n'Arnau sie cecristà e no y puxe ésser.

Ítem, acordà lo dit consell que los jurats hagen aquell hom que a ells serà benvist per star contínuament en lo pes de la farina e per aquell preu que a ells serà benvist.

Ítem, acordà lo dit consell que la qüestió que en Pere Arnau d'Ezparça ha ab la dita univesitat sobre lo quitament sie mès en poder de un juriste per part sua, e de micer Berthomeu del Mas per part de la dita universitat, e que los dits juristes hagen a dir en la dita qüestió per justícia, de \una/ paraula e sens scrits.

Ítem, que sie scrit a'n Ferrando que haje la remisió als mills que puxe.

Ítem, que la qüestió que la dita universitat ha ab València sobre les egües d'en Segarra, que sie mès en poder de mossén en Ramon de Tolsà, cavaller e doctor en leys.

Ítem, fon manat fer albarà a'n Johan Barbarrosa, de les quantitats dejús següents: *Primo*, per .XV. sous, .VIII. diners per la peyta d'en Malràs. Ítem, per la peyta d'en Miquel Navarro, .XXXIII. sous, .I. diner. Ítem, de la germana d'en Ramon de Paüls, .XIII. sous, .VIII. diners. Ítem, de Maymó Atzaro, .XI. sous, .III. diners. Ítem, de Bazaray Alfordí, .III. sous, .III. diners. Ítem, d'en Pere Thomàs, .VI. sous, .VI. diners. Ítem, d'en Berthomeu Martí, .III. sous, .V. diners. Ítem, d'en Domingo Durà, .XIII. sous, .VIII. diners. Ítem, d'en Ripoll, calciner, .III. sous, .VI. diners. Les quals quantitats desús dites foren dades per faltes per lo dit en Johan ultra les faltes ja per ell donades en son compte. Ítem, d'altra part, per son salarii de traure les vendes del seu any, .C. sous. Ítem, .CC.XX. sous per interés de la quantitat que lo consell tenie sua, les quals quantitats pujen en summa quatre-cents trenta-sis sous, dos diners, mealla.<sup>79</sup>

¶ <sup>79</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>29v</sup> Fon manat fer albarà a'n Berenguer Miró de les quantitats infrasegüents les quals li foren preses en faltes ultra les que ja havie dades en son compte:

<Dels frares>, .CX. sous, .III. diners. Ítem, d'en Bernat de Libià, .X. sous, .VI. diners. Ítem, de la hereua d'en Queralt, .IIII. sous, .I. diner, mealla. Ítem, d'en Berenguer Julach, .V. sous, .VI. diners. Ítem, d'en Domingo Çaera, .II. sous, .IIII. diners, mealla. Les quals quantitats pujen en summa .C.XXXII. sous, .IX. diners.<sup>80</sup>

Ítem, acordà lo dit consell que'l honrat en Pere Miquel, síndich, manleve .CCCC. florins per obs de la dita universitat, a rahon de censal.

*Fiat hic stabliment del blat que vingue al almodí sots pena de .X. sous al portador.*<sup>81</sup>

¶<sup>30r</sup> *Die lune, .XXIII<sup>a</sup>. marcii anni predicti .XC<sup>o</sup>. tercii.*

Los honrats en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillem Feliu e Domingo Ferrer/<sup>82</sup> jurats, arendaren lo pes de la farina a'n Johan Morrages, que present ere, sots forma dels capítols dejús següents: Yo arrendaria lo pes de la farina de la vila de Castelló a .I. any primervinent sots les formes e condicions següents, aquell qui per menys lo traurà aquell l'aurà. Primerament, que aquell que'l dit pes.<sup>83</sup>

¶<sup>30v</sup> *Die martis, .VIII<sup>a</sup>. aprilis anno predicto .XC<sup>o</sup>. III<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Guillem Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, Lorenç Marquo, Ruiç Pèriç de Cella, Guillamó Català, Guillamó Monlober, Domingo Garcia, Miquel Alegret, Pere Ribarroga, Pasqual Miró, Jacme Vives, Anthoni Pelegrí, Johan Godes, Berthomeu Fonoll, Bernat Mut, Berthomeu Sala, Bonanat Segura, Domingo Bataller, Pere de Cella, Pasqual Bataller, Johan Tauhenga, Pere de Reus, Pasqual Ferrando, Johan Homdedéu, Ramon de Thous e Guillamó Ripoll.

Compte dels diputats.<sup>84</sup>

Fon ratificat e confermat \per lo dit consell/ los compromeses fets per en Pasqual Ferrando com a síndich sobre lo fet de les perdius, de la qüestió del comanador d'Alcalà e de la dita vila, en poder de micer Berthomeu del Mas e de micer Ramon de Soller, àrbitres. E lo de la qüestió del quitament d'en Pere Ar-

¶<sup>80</sup> Cancel·lat amb ratlles. Al marge esquerre: *Fon dampnat com sie en lo kalendari precedent.* Ratllat: *albarà.* ¶<sup>81</sup> Línia en el

marge inferior del full. ¶<sup>82</sup> Ratllat: *Feliu.* ¶<sup>83</sup> El document no continua. ¶<sup>84</sup> Escrit al marge esquerre.

nau d'Esparça e de la dita vila en poder dels desús dit micer Berthomeu del Mas e de micer Domingo Maschó, los quals compromeses foren reebuts per en Johan Pèriç, notari de València.

Presentis testimonis: Bernat Mut e Jacme Vives.

Lo consell acordà que sie regonegut lo procés que en Gombau, notari, reebé sobre lo feyt de la comisió que en Francesch Miró agué.

||<sup>31r</sup> Sie fet albarà a Ramon de Belsa de .LXXX. sous de son salari.<sup>85</sup>

Lo consell acordà que los taxadors de la peyta hajen .L. sous cascú de salarii e que en Pasqual Ferrando sie taxador.

Fon manat fer albarà a'n Pere Miquel, síndich, de les quantitats infrasegüents les quals dix si haver despeses per obs de la dita universitat:

*Primo*, a'n Belsa, çabater, per una letra que portà de València d'en Ferrando, .XII. diners. Ítem, per .X. cànters de vi que trameté a'n Pere de Brotons, .XX. sous. Ítem, a'n Berthomeu Arnau per portar aquell a València, .XIII. sous, .VI. diners. Ítem, al corredor, .XII. diners. Ítem, per lo loguer dels ordres, .XII. diners. Ítem, a'n Johan Pèriç, notari, per .IIII. dies que vingué per reebre testimonis sobre lo fet de la qüestió del comanador de Xivert, .XL. sous. Ítem, a na Pinela per .C. florins que'm prestà .VIII. meses, .LXI. sous. Ítem, a'n Francesch Sala, notari, per cerquar los enantaments dels carnicers, .V. sous, .VI. diners. Ítem, als juglars per lo sonar que feren a Pasqua, .XI. sous. Ítem, a Pere Lòpiç los quals bestragué a micer Jacme Forner e al governador per la vila, .XXII. sous, \.VI. diners/. Les quals quantitats pujen en suma cent setanta-sis sous, .VI. diners.<sup>86</sup>

Fon manat fer albarà a'n Pasqual Ferrando, notari, los quals dix si haver despeses per obs de la universitat, les quals són *ut secuntur*:

*Primo*, a micer Johan Domínguiç, per fer relació del feyt de les egües, .XXXIII. sous. Ítem, a'n Monyoç, per citar lo síndich de València, .XII. diners. Ítem, lo cità divendres altra vegada, .XII. diners. Ítem, al notari per scriure la contumàcia, .XII. diners. Ítem, al verguer per altra citació, .XII. diners. Ítem, al notari per scriure la contumàcia, .XII. diners. Ítem, a'n Rigolf per tenir a prop la remisió que'm fos provista per cancel·lar, .V. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Munyoç per la dita rahó, .V. sous, .VI. diners. Ítem, per la remisió per dret de sagell mill cent sous. Ítem, la cera, .IIII. sous, .IIII. diners. Ítem, a'n Gill, qui la registrà, .XVIII. diners. Ítem, per .XVI. dies que lo dit en Pasqual fon en València, a rahon de .X. sous per dia, cent sexanta sous. Les quals quantitats pujen en summa mill treents quatorze sous, deu diners.<sup>87</sup>

¶<sup>85</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>86</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>87</sup> Marge esquerre: *albarà*.

||<sup>31v</sup> *Die dominica, .XX<sup>a</sup>. aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, en lo qual foren presents los honrats n'Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pere Moster, Pasqual Bataller, Pere de Cella, Ruiç Pèriç de Cella, Lorenç Marcho, Bonanat Segura, Pasqual Miró, Anthoni<sup>88</sup> Pelegrí, Pasqual Franch, Anthoni Navarro, Bernat Mut, Guillamó Miquel, Domingo Bataller, Guillamó Monlober, Pasqual Ferrando, Johan Homdedéu, Domingo Cestret, Pere de Reus, Berthomeu Sala, Johan Godes, Domingo Català, micer Johan Miralles, Johan Tauhenga, Johan Rabades, Miquel Alegret, Bernat de Belda, Arnau Agramunt.

L'onrat consell feu gràcia de la peyta a'n Domingo Vendrell haüt sguart a la sua pròpia, sal dret del quitament, la qual gràcia volc lo dit consell que dur tant quant a ell plaurà.

Fon manat fer albarà a'n Pere Moster de les vendes per ell reebudes com a síndich del any proppasat a les quals no trobe compradors, vistes per los jurats quales són ni de qual quantitat.

||<sup>32r</sup> *Die martis, .VI<sup>a</sup>. die \madii/<sup>89</sup> anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>.tercio.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich del consell de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Ramon Johan, tinent loch del honrat n'Arnau de Peralta, justícia,<sup>90</sup> en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e en Domingo Ferrer, jurats. En Pere Moster, en Guillamó Ripoll, Lorenç Marquo, Berthomeu Fonoll, Guillamó Català, Arnau Agramunt, Guillamó Miquel, Bernat Mut, Guillamó Monlober, Salvador Albert, Bernat Maurell, Jacme Vives, Anthoni Navarro, Pere Marquo, Domingo Torner, Berthomeu Sala, Domingo Bataller, Roiç Pèriç de Cella, Pasqual Bataller, Pere de Reus, en Pasqual Ferrando \e en Johan Tauhenga/, consellés de la sobredita vila. En lo qual consell fon propposat.<sup>91</sup>

||<sup>32v</sup> (En blanc).

||<sup>33r</sup> Dijous que hom comptave a .VIII. dies de maig del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCC. noranta-tres.

Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich de la dita vila, en lo qual<sup>92</sup> foren presents los

¶ <sup>88</sup> Ratllat: *Bataller*. ¶ <sup>89</sup> Ratllat: *aprilis*. ¶ <sup>90</sup> Ratllat: *de la*.

¶ <sup>91</sup> El document resta incomplet. ¶ <sup>92</sup> Ratllat: *present*.

honrats en Ramon Johan, tinent loch del honrat en n'Arnau de Peralta, justícia de la dita vila, en Bernat Cabeça, en Guillem Feliu e en Domingo Ferrer, jurats. En Pasqual Ferrando, Bernat Maurell, Johan Homdedéu, Berthomeu<sup>93</sup> Sala, Pere Ribaroja, Anthoni Navarro, Pere Marcho, Bernat Mut, Jachme Vives, Johan Godes, Domingo Garcia, Jachme Solà, Domingo Torner, Johan Rabades, Pere de Cella, Arnau Agramunt, Guillamó Català, Lorenç Marquo, Pasqual Bataller, Berthomeu Fonoll, Guillamó Monlober, Guillamó Rippoll e en Johan Tauhenga.

En lo qual consell fon proposat per los sobredits honrats jurats que com ells en lo present dia, en hora de prima seu quasi, hajen reebuda una letra del molt alt senyor rey de la tenor dejús següent:

Als feels nostres, los jurats e prohòmens de Castelló de la Plana de Burriana.  
Lo rey.

Prohòmens. Com nós hajam mester consell de vosaltres e d'altres ciutats e viles de regne de València o de <sup>33v</sup> persones ydònees de vosaltres sobre alguns affers tocans reparació de nostre patrimoni e ben avenir de la cosa públich de nostres regnes e terres, per ço us pregam, dehim e manam que, vista la present, nos trametats un bon hom o dos de vosaltres ab resposta vostra bastant per dar-nos consell sobre los dits affers, e açò no tardets una hora com molt hi vage en la triga.

*Data* en València sots nostre sagell secret, a .III. dies de maig en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC.III<sup>o</sup>.

*Rex Iohannes.*

Per vigor de la qual letra real, lo dit honrat consell elegí per missatger lo discret en Pasqual Ferrando, notari.

Al qual lo dit honrat consell, sens revocació de la ordenació dels .VII. sous que s'an a donar a missatger per jornada del Coll de la Garrofera avall, per la present missatgeria atorgada gràcia special que lo dit en Pasqual Ferrando hagués .X. sous de salari per cascun dia.

*Die sabati, .XXIII<sup>a</sup>. MADii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Ramon de Belsa, saig e crida públich, per los lochs acostumats cridar consell, en lo qual foren presents los honrats en Arnau de Peralta, justícia, en Pere Miquel, Bernat Cabeça, Guillamó Feliu e Domingo Ferrer, jurats. Consellers: Pasqual Ferrando, Guillamó Monlober, Guillamó Català, Johan Tauhenga, Pasqual Bataller, Pere Moster, Ramon de Thous, Guillamó Ripol, Lorenç Marquo, Bernat Maurell, Pere <sup>34r</sup> de Cella, Arnau Agramunt, Domingo Torner, Miquel Alegret, Domingo Garcia, Johan Godes, Salvador Albert, Jacme Vives, Pasqual

¶ <sup>93</sup> Corregit sobre *Bernat*.

Miró, Bernat Mut, Pere Marquo, Anthoni Navarro, Domingo Cestret,<sup>94</sup> Berthomeu Sala, Guillamó Miquel, Domingo Bataller,<sup>95</sup> Ruiç Pèriç de Cella, Pere de Reus, micer Johan Miralles, Johan Homdedéu, Domingo Vives.

En lo qual consell fon manat fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de les quantitats infrasegüents, les quals dix si haver despeses per obs de la dita universitat:

*Primo*, a'n Johan Péreç, notari de València, per .IIII. dies que vingué per reeb<r>e les respostes dels jurats sobre la qüestió del comanador de Xivert, sobre lo fet de les perdius, .XL. sous. Ítem, a'n Nadal Gombau, notari, per reebre les presentacions de les comisions que foren presentades a'n Francesch Miró, .VI. sous. Ítem, per la pietança que la vila feu a les gents que seguien la provesió de la Alcora, .L. sous, .II. diners. Ítem, per una letra que vench de Benicàcim, de moros, .XVIII. diners. Ítem, a'n Goçalbo per .II. letres que portà a'n G(uillem) Erau, .VII. diners. Ítem, al correu que portà una letra d'en Fariza, scrivà dels .III. braços, .X. sous, .VI. diners. Ítem, <a> Avinyó per una letra ab .I. procès que portà de València lo qual trametie en Ferrando, .II. sous. Ítem, a Guillamó Examenó, ferrier, per .II. cèrcols e una anella que feu al pou d'en Aguiló, .X. sous, .VI. diners. Ítem, per claus que meté en l'altre poal, .XII. diners. Ítem, a'quell mateix, per .I. braç e una anella e .II. males de la cadena, .IIII. sous, .VI. diners. Ítem, a'quell mateix per adobar .I. cèrcol, .VI. diners. Ítem, a'n Barbarrosa, per .XI. mans de paper tosquà e una mà de Xàtiva, per fer lo libre de valies, .XXI. sous, .VII. diners. Ítem, al manyà per .II. tornets que feu al pou Nou e adobar la roda, .II. sous. Ítem, a'n Ramon Johan per una ratificació que feu de mig censal que vení a madona Caxa<sup>96</sup> e altra ratificació a'n Vicent Granollés, .XVI. sous, .VI. diners. Ítem, per una letra de Borriana, de galees de moros, .II. sous. Ítem, a'n Ramon Johan, per la absolució que reebé d'en Pere Moster, síndich del any proppasat, .XI. sous. Ítem, a'n Johan Homdedéu, per lo peix que portà, .X. diners. Les quals pugén en summa cent huytanta-hun sous, dos diners.<sup>97</sup>

||<sup>34v</sup> Fon manat fer albarà a'n Pasqual Ferrando de .XXV. florins que donà a'n Erau en loch de la dita universitat, e .I. florí a'n Tederich per la presentació de la appellació dels blats que reebé, e .CXXX. sous per .XIII. jorns que stigué a València per vigor de una letra per lo senyor rey tramesa, registrada en lo pròxime celebrat consell, e .C. sous de ésser acesor en lo present any de la dita vila, e .L. sous de ésser síndich *quo ad lites*. Les quals quantitats pugén en summa cincents<sup>98</sup> sexanta-sis sous.<sup>99</sup>

¶<sup>94</sup> Ratllat: *Johan Homdedéu*. ¶<sup>95</sup> Ratllat: *Domingo Vives*.

¶<sup>96</sup> Ratllat: *de*. ¶<sup>97</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>98</sup> Ratllat: *onze sous*.

¶<sup>99</sup> Marge esquerre als sis ítems: *albarà*.



Fon manat fer albarà als honrats en Bernat Cabeça, Guillem Feliu e Domingo Ferrer, jurats, per ésser jurats, .CCC. sous, ço és, .C. sous a cascú. Ítem, per fer la tatxació del \libre de valies/,<sup>100</sup> .CCC. sous, ço és .C. sous a cascú.

Fon manat fer albarà a'n Pere Miquel<sup>101</sup> per ésser jurat .C. sous, e per ésser síndich e clavarii .CL. sous. Ítem, per fer la tatxació del<sup>102</sup> libre de valies, .C. sous. Ítem, per traure les vendes .C. sous. Summa per tot .CCCC.L. sous.

Fon manat fer albarà a'n Ramon Johan, notari, de treents sous, ço és, de cent sous de ésser scrivà e de doents sous de fer lo libre nou de valies, lo qual s'és fet en lo present any.

Ítem, fon manat fer albarà a'n Pasqual Ferrando, Arnau Sala, Bernat Mut, Miquel Gaschó, Bernat Cavaller, Bernat Bosch, Berenguer Celma, Bernat Andreu, Monserrat Alquècer, Lorenç Marquo, Guillamó Monlober e Guillamó Català, taxadors del<sup>103</sup> libre de valies, per fer la tatxació .DC. sous, ço és, .L. sous a cascú.

Fon manat fer albarà a Ramon de Belsa de .I. flori <e> mig dels trebals que hagué en la taxació del libre de valies, e de les robes.

Fon feta absolució al discret en Pere Moster, síndich del any pasat, de la sua administració.

Testimonis: Berenguer Guitart, notari, e Berenguer Miró.

Fon manat fer albarà a'n Bernat Bosch per los trebals que, stant cequier, hagué en adobar l'açut, ço <és>, de vint sous.

||<sup>35r</sup> Com segons forma de furs<sup>104</sup> de València e privilegis del regne sie usat e acostumat de elegir e crear jurats la vespra de Cinquagèsima, per ço, feta proposició per los honrats jurats, l'onrat consell enantà a fer elecció de aquells en la forma següent, ço és, que foren atrobats per més veus los honrats en Pere de Reus, en Guillem Johan, Pasqual Franch, Guillamó Miquel, micer Johan Miralles e en Berenguer Moliner. Enaxí que, meses en sis redolins de cera, foren meses en un bací d'aygua e foren treyts .IIII. redolins per .I. fadrí de poqua edat, los quals foren meses en poder del honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila. E preses e regoneguts per aquell, foren donats per jurats los honrats micer Johan Miralles, en Pere de Reus, en Guillem Johan e en Guillamó Miquel, los quals juraren e feren lo sagrament acostumat fer segons forma de furs e privilegis del dit regne.

¶<sup>100</sup> Ratllat: *de la peyta*. ¶<sup>101</sup> Ratllat: *síndich*.

¶<sup>102</sup> Ratllat: *de la peyta, C sous*.

¶<sup>103</sup> Ratllat: *la peyta*. ¶<sup>104</sup> Ratllat: *de regne*.

Foren donats pròmens per hoyr lo compte del honrat en Pere Miquel, síndich del any present, e per donar los consellers del any sdevenidor, ço és, per Santa Maria en Pasqual Ferrando; per Sent Johan, Pere de Cella; per Sent Nicholau, Domingo Garcia; per Sent Pere, Pere Moster; per Sent Agostí, Bernat Maurrell; per Sent Thomàs, Guillamó Monlober.

Ítem, lo consell remeté totes les penes per lo dit consell comeses entant com en ell és e no en pus.

¶<sup>35v-37v</sup> (En blanc).

¶<sup>38r</sup> **Albarans del any de l'onrat en Pere Miquel, síndich.**

*Die dominica, .XI<sup>a</sup>. AUGusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Lorenç Valentí, per son salari de tenir lo pes de la farina,<sup>105</sup> sexanta sous los quals li són deguts de la primera terça o paga. Retenits-vos emperò lo present albarà ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en vostre compte. *Data Castilione, undecima die augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC. secundo.*<sup>106</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a mestre Anerot del Lach cent sous los quals li són deguts per mostrar de gramàtica, de la última paga. Retenits-vos emperò lo present ab cautela de reebuda <e> seran-vos reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>107</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Guillamó Ferrer e Ramon Lobet, guardians de la céquia Major, cinquanta sous los quals los són deguts per rahon de guardar la dita céquia e los quals són de la primera paga. Retenits-vos emperò lo present ab cautela de reebuda e seran-vos preses en compte. *Data ut supra.*<sup>108</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Ramon de Belsa, saig e crida públich de la dita vila, los quals li són deguts/ per encantar e deliurar la peyta, deu sous. Ítem, per encantar los pous, cinch sous. Ítem, per encantar lo guardiatge (sic), cinch sous, sis diners. Retenits-vos emperò lo present ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>109</sup>

¶<sup>105</sup> Ratllat: *del*. ¶<sup>106</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>107</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>108</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>109</sup> Al marge esquerre: *factum*.

*Die dominica, prima septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. secundo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, administrador de les rendes del senyor rey, saluts e honor. ¶<sup>38v</sup> Com vós siats stat a València<sup>110</sup> per tres dies per pagar los censals los quals lo senyor rey fa de cens en lo mes de agost \proppasat/, per tal l'onrat consell mane a vós que·ls retingats per vostre salari e trebals trenta sous, ço és, .X. sous per cascun jorn. Per ço lo dit honrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per ço que a la reddició del vostre compte aquells vos sien reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>111</sup>

*Die sabbati, vicesima octava septembris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Bernat Pelegrí, notari, quatorze florins d'or de la ley d'Aragó los quals li són deguts per trebals per ell sostenguts en lo procés que la dita universitat mene contra en Johan Pintor. \Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la redició del vostre compte aquell puxats mostrar/. Retenits-vos emperò lo present albarà ab cautela de reebuda e a la reddició del vostre compte seran-vos preses e reebuts en compte. *Data Castilione ut supra.*<sup>112</sup>

¶<sup>39r</sup> *Die veneris, decima octava octobris anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses les quantitats dejús següents:

*Primo*, a un hom de Borriana per .I<sup>a</sup>. letra de moros, .II. sous. Ítem, a Gil de Daroqua per .I<sup>a</sup>. letra que portà a micer Berthomeu, .IX. sous. Ítem, a Matheu Avinyó per .I<sup>a</sup>. letra que portà a micer Berthomeu, .V. sous, .VI. diners. Ítem, a·n Marçal per .I<sup>a</sup>. letra que portà a Morella, .IX. sous. Ítem, a .I. hom de Benicàcim per .I<sup>a</sup>. letra de moros, .XVIII. diners. Ítem, a Matheu Avinyó per .III. dies que micer Berthomeu lo feu aturar, .VII. sous. Ítem, a Pegueroles per .I. translat de .I<sup>a</sup>. letra, .III. diners. Ítem, a Pere Guasch per .II. letras que portà a Vila-real e Borriana, .II. sous, .VI. diners. Ítem, per .III. oques que donà lo dia de Santa Maria d'agost, .VIII. sous, .VI. diners. Ítem, a·n Piquó e a sos companyons per fer honor a la dita festa, .V. sous. Ítem, a .I. hom de Borriana per .I<sup>a</sup>. letra de moros, .II. sous. Ítem, a .I. hom de Benicàcim per .I<sup>a</sup>. letra de moros, .XVIII. diners. Ítem, a .I. hom de Benicàcim per altra letra de moros, .XVIII. diners. Ítem,

¶<sup>110</sup> Ratllat: *entre anar*.

¶<sup>111</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>112</sup> Al marge esquerre: *factum*.

a'n Fayanàs per lo sindicat que portà a València a'n Pere Miquel, .V. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Monserrat Casanoves e Bernat Montergul per .III. dies que vellaren a la mar sobre lo fet de les .XIII. galeres de moros, .XVI. sous. Ítem, a'n Johan Martí e Pere Boix, per sis dies ab ses nits que vellaren al campanar per la dita rahó, .XXVIII. sous. Ítem, a Bernat lo manyà per adobar lo poal del pou de Santa Maria, .II. sous. Ítem, als diputats del General .D.VIII. sous, .IX. diners. Ítem, la època .XII. diners. Ítem, a'n Guillamó Examenó per .I. cèrcol e altres coses que feu al pou d'en Guardiola, .VIII. sous, .II. diners. Ítem, a'quell mateix per .II. braços que feu al pou d'en Miró, .IX. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Guillamó Feliu los quals bestragué a .I. hom de Borriana, .II. sous. Ítem, a .I. hom de Borriana per .I.<sup>a</sup>. letra de moros, .II. sous. Ítem, a'n Pere Sànxic per certes scriptures, .XIII. diners. Ítem, a .I. hom de Borriana per .I.<sup>a</sup>. letra de moros, .II. sous. Les quals quantitats pujen a summa e quantitat de sis-cents quaranta-hun sous, cinch diners segons largament se demostre per lo libre de reebudes e dates fet per vós, dit síndich, scrit de mà pròpria d'en Ramon Johan, notari, lo qual fon mostrat en plener consell. Per<sup>113</sup> ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà per tal que a la reddició del vostre compte vos sien reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>114</sup>

||<sup>39v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses les quantitats infrasegüents:

*Primo*, a'n Fayanàs, per una letra que portà a micer Berthomeu del Mas per la elecció del jurat, .II. sous, .VI. diners. Ítem, per una letra de moros que reebé a .XXVII. de setembre, de Borriana, .II. sous. Ítem, al frare que menave los catius, .V. sous. Ítem, al protest que posà lo comisari de València, .II. sous. Ítem, la protestació que trasladà en Mealla, .III. diners. Ítem, per una letra de moros que reebé a .XI. de octubre, de Benicàcim, .XVIII. diners. Ítem, a'n Domingo Codera per tenir lo pou Nou, .XXVI. sous. Ítem, a na Boxa per lo pou de Santa Maria a tenir, .XXX. sous. Ítem, a'n Johan Tauhenga per una procuració que reebé dels jurats del any proppasat sobre la qüestió d'en Johan Pintor, .II. sous. Les quals quantitats pujen a summa de .LXXI. sous, .III. diners. Per ço l'onrat consell mane a vos ésser fet lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte vos sien reebuts en compte. *Data ut supra.*

*Die sabbati, septima decembris anno predicto, .XC.<sup>o</sup>. secundo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Matheu Litago e a sos companjons guardians del terme \de la dita vila/ cent sous,

¶ <sup>113</sup> Ratllat: *vos*.

¶ <sup>114</sup> Aquesta i les següents tres entrades, al marge esquerre: *factum*.

los quals són deguts de la primera terça per rahon de guardar lo terme. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo preent albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en vostre compte. *Data ut supra.*

¶<sup>40r</sup> *Die mercurii, .XVIII<sup>a</sup>. decembris anno predicto .XC<sup>o</sup>. secundo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als discrets en Pere Moster e en Pasqual Ferrando, notaris, doents sexanta-sis sous, ço és, cent trenta-tres sous a cascú per rahon de dénou dies que foren en València sobre la subvenció que lo senyor rey demanave en lo pasatge de Serdenya, a rahon de set sous per cascun jorn a cascú. Ítem, d'altra part, cinquanta-set sous<sup>115</sup> a cascú los quals lo consell los ha feyt de gràcia, ço és, tres sous a cascú per cascun jorn. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser feyt lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en vostre compte. *Data ut supra.*

*Die dominica, .XXII<sup>a</sup>. decembris anno predicto .XC<sup>o</sup>. secundo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses les quantitats dejús següents:

*Primo*, a .I. hom de Benicàcim, per una letra que portà de moros, .XVIII. diners. Ítem, a n Jacme Solà, per lo procés que portà de València d'en Pere Lòpiç, .II. sous, .VI. diners. Ítem, donàs per la sisa del pali que compràs, .XXVII. sous. Ítem, dues posts que compràs per metre lo pali e fill de palomar per ligar aquell, .XXI. diners. Ítem, los bordons, .XXI. sous, .I. diner. Ítem, per mon salarii per .V. dies que hi stiguí a rahon de .VII. sous per jorn, .XXXV. sous. Ítem, per la cena del senyor rey, mill sous. Ítem, la àpoca, .I. sou. Ítem, dos pagos que costaren ab les mesions, .LXXX. tres sous, .V. diners.<sup>116</sup> \Ítem/, cent florins \los quals donàs ensemps ab los dits pagos/ al senyor rey e senyora reyna. Ítem, donàs als portés del senyor rey e reyna .LXVI. sous. Ítem, a n Fayanàs per .I<sup>a</sup>. letra que portà a València, .III. sous. Ítem, a n Manrresa per los quarts que comprà en Moster e en Ferrando, cent sous. Ítem, donàs d'altra part per adobar lo camí del Coll de la Garrofera, *primo*, a n Pasqual ¶<sup>40v</sup> Ramos per dos dies, tres sous, \.III. diners/. Ítem, a n Monserrat Mostaró per dos dies, tres sous, \.III. diners/. Ítem, a n Arnau Guasch per dos dies, .III. sous, \.III. diners/. Ítem, a n Francesch Guàmir per dos dies, .III. sous, \.III. diners/. Ítem, a Guillamó Thomàs per dos dies, .III.

¶<sup>115</sup> Ratllat: ço és, vint-huyt sous, sis diners.

¶<sup>116</sup> Ratllat: los quals donàs ensemps ab.

sous, \.III. diners/. Ítem, a Bernat Fuster per dos dies, .III. sous, \.III. diners/. Ítem, a'n Berthomeu Maçana per dos dies, .III. sous, \.III. diners/. Ítem, a'n Pere Masquefa per dos dies, .III. sous, .III. diners. Ítem, a'n Guillamó Marcho per dos dies .III. sous, .III. diners. Ítem, a'n Matheu Marcho per .II. dies, .III. sous, .III. diners. Ítem, a'n Pere Avinent per .II. dies, .III. sous, .III. diners. Ítem, a'n Domingo Març per .II. dies, .III. sous, .III. diners. Ítem, a'n Ferrer Miró per .I. dia, .XX. diners. Ítem, a'n Guillamó Maymó, .I. dia .XX. diners. Ítem, a'n Berenguer Simó, .I. dia .XX. diners. Ítem, a'n Bernat Miquel, per .I. dia .XX. diners. Ítem, a don Soller per .I. dia, .XX. diners. Ítem, a don Miralles per .I. dia, .XX. diners.<sup>117</sup> Ítem, a'n Domingo Ferrer per tres dies, .XII. sous. Ítem, sis cabacets .XII. diners. Ítem, una destral, .II. diners de loguer. Ítem, hi foren digous a .VI. de noembre, .XII. hòmens a .XX. diners per hom, .XX. sous. Les quals quantitats pujen a summa e quantitat de *duo milia* cinch-cents vint-cinch sous, cinch diners. Per tal l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per ço que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en vostre compte. *Data ut supra*.<sup>118</sup>

*Anno a Nativitate Domini millesimo .CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio, die iovis .XXVI<sup>a</sup>. die decembris.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Guillamó Ferrer e Ramon Lobet, guardians de la céquia Major de la dita vila, cinquanta sous los quals los són deguts per rahon de guardar la dita céquia, de la segona e última paga. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de redicció e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data Castilione, .XXVI. die decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

¶<sup>41r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als honrats micer Johan Miralles, Johan d'Alçamora, Berenguer Guitart, Guillamó Ripol, Pasqual Bataller e Ramon Johan sexanta sous, ço és, .X. sous a cascú, los quals los<sup>119</sup> són deguts per rahon de ésser consellers del honrat en Berenguer Moliner, justícia del any proppasat. Per tal lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per ço que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cauteles de redicció e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data Castilione, .XXVI. die decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

¶<sup>117</sup> Ratllat: *ítem, hi foren digous a VI de novembre.*

¶<sup>118</sup> Aquesta i les següents quatre entrades, al marge esquerre: *factum.*

¶<sup>119</sup> Ratllat: *dit consell.*

*Die dominica, quinta ianuarii anno predicto .XC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses les quantitats dejús següents:

*Primo*, \a'n Barta/, per una letra que portà a València sobre lo pali que havíem comprat, .VI. sous. Ítem, a don Linyà per una letra que portà a Benicàcim, que los munteros vinguesen per mostrar la<sup>120</sup> caça al senyor rey, .II. sous. Ítem, per una letra de moros que vingué de Burriana a .IX. de novembre, .II. sous. Ítem, a'n Belsa per .I<sup>a</sup>. letra del senyor rey que portà <a> Almagora e Burriana, .II. sous. Ítem, a don Far, per una letra que portà de València dels misatgers, .VI. diners. Ítem, a'n Guillamó Feliu per lo traslat de la àpoca que feu de la cena, .XII. diners. Ítem, a don Far per la absolució de les rendes del temps d'en Moster, que portà als misatgers, .VI. sous. Ítem, a don Linyà, per com anà a la Pobla per saber quant s'í partirie lo senyor rey, \.II. sous/. Les quals quantitats pujen a summa e quantitat de vint-hun sous, sis diners. Per tal l'onrat consell mane a vós ésser feyt lo present albarà de manament per ço que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data Castilione, quinta die ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo .CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

¶<sup>41v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Goçalbo Sanç, vehí de la dita vila, deu florins d'or de la ley d'Aragó los quals l'onrat consell li mane ésser donats en hajuda de son rescat. Per ço, lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar \ensemps ab cautela de reebuda/ e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data Castilione, quinta die ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats pagat los cinch-cents florins d'or los quals la dita universitat havie a pagar a mossén en Ramon Alamany en loch del senyor rey per la subvenció al dit senyor feta en lo pasatge de Serdenya,<sup>121</sup> \e hun florí e mig a'n Pere Dezpont, notari, per sos trebals e la letra del senyor rey o àpoca que féu./ Per ço, l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en vostre compte. *Data Castilione, quinta die ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*<sup>122</sup>

¶<sup>120</sup> Ratllat: *casa*.

¶<sup>121</sup> Ratllat: *al dit senyor rey*.

¶<sup>122</sup> Aquesta i les següents quatre entrades, al marge esquerre: *factum*.

*Die iovis, .XVI<sup>a</sup>. ianuarii anno predicto .XC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Vicent Piqué trenta sous los quals le són deguts per tenir lo pou d'en Miró en lo present any. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

*Die sabbati, .XVIII<sup>a</sup>. ianuarii anno predicto .XC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a Ramon de Belsa, saig e crida pú- ¶<sup>42r</sup> blich vint sous los quals lo dit consell li mane ésser donats per encantar e liurar les imposicions de la dita vila \del present any/. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

*Die sabati, .XXV<sup>a</sup>. ianuarii anno predicto .XC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pasqual Ferrando, notari, .DCCCC.VIII. sous, .IIII. diners los quals a-quell són deguts segons mostra \per menut/ per una cèdula en plener consell, la qual és registrada en libre de consells en lo present calendari. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Bernat Cabeça dotze sous los quals li són deguts per tres dies que anà <a> Almagora per veure la céquia, là un dia, e per parlar ab los jurats de Burriana e Vila-real los dos dies. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despés cent \quaranta-huyt/<sup>123</sup> sous segons appar per menut en una cèdula per vós en plener consell mostrada, la qual és registrada en libre de consells en lo present calendari.

¶ <sup>123</sup> Tacat de tinta i ratllat. Sembla que hi posa: *cinquanta-cinch.*



Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar<sup>124</sup> e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>125</sup>

¶<sup>42v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere de Reus, administrador de les rendes del senyor rey \en l'any present/, saluts e honor. Donats e pagats a Ramon de Belsa, corredor, quinze sous los quals lo consell li mane ésser donats per encantar e liurar les rendes al dit senyor \pertanyents en l'any present en la dita vila e terme de aquella/. Per tal, lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per ço que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

*Die iovis, .XIII<sup>a</sup>. febroarii anno predicto .XC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Berenguer Sala, vehí de la dita vila, trenta sous los quals a'quell són deguts per rahon de tenir lo pou d'en Guardiola. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Lorenc Valentí per son salari de tenir lo pes de la farina sexanta sous los quals li són deguts de la segona terça o paga. Retenits-vos emperò lo present albarà ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despeses per obs de la dita universitat quatre-cents \cinquanta-huyt/<sup>126</sup> sous, dos diners segons havets mostrat per menut en una cèdula en plener consell,<sup>127</sup> la qual és registrada en libre de consell en lo present calendarii. Per tal l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>128</sup>

¶<sup>43r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats pagats al sotscomprador del senyor rey los dos mill florins al dit senyor promeses en la sub-

¶<sup>124</sup> Ratllat: *ensemps ab cautela de reebuda.*

¶<sup>125</sup> Aquesta i les següent tres entrades, al marge esquerre: *factum.* ¶<sup>126</sup> Ratllat: *sexanta-dos.*

¶<sup>127</sup> Ratllat: *per tal l'onrat consell.* ¶<sup>128</sup> Aquesta i les següents quatre entrades, al marge esquerre: *factum.*

venció del pasatge de Cerdanya, per tal l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

*Die veneris, .XXI<sup>a</sup>. febroarii anno predicto .XC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, mill doents onze sous, hun diner, los quals aquell \ha bestreys/<sup>129</sup> segons ha mostrat en plener consell en una cèdula la qual és registrada en plener consell en lo present calendarii. Per ço, l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament<sup>130</sup> per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar<sup>131</sup> ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en vostre compte. *Data ut supra.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a-n Pere Sànxig, notari scrivà de la Governació de la dita vila, .X. sous, .X. diners, los quals a aquell són deguts per scriptures per ell reebudes axí del fet d'en Pere Lòpiç com altres. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*

*Die mercurii, .XIII<sup>a</sup>. die marci anno predicto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere de Reus, administrador de les rendes del senyor rey de la vila e terme de Castelló, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Ramon Johan, notari, tres florins d'or de ley d'Aragó los quals a aquell són deguts per les cartes del delliurament de les rendes del dit senyor rey, fet a-n Bernat Maurell, vehín de la dita vila, les quals reebé com a notari. Et retenits ve<r>s vós lo present albarà ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos rebuts en compte. Escrit en Castelló, a .XIII. de març en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. tres.

¶<sup>43v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despés per obs de la dita universitat treents quaranta-nou sous, sis diners segons havets mostrat en plener consell en una cèdula per menut, la qual és registrada en libre de consells sots lo calendarii dejús scrit. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>132</sup>

¶<sup>129</sup> Ratllat: *són deguts.* ¶<sup>130</sup> Duplicat i ratllat: *manament.*  
¶<sup>131</sup> Ratllat: *e seran.* ¶<sup>132</sup> Al marge esquerre: *factum.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Matheu Litago e a sos companyons guardians del terme cent <sous> los quals a aquells són deguts de la segona terça per rahon de guardar lo terme. Per ço, lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra*.<sup>133</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Matheu Erau, fuster, .XXI. sous per rahon de .XXI. parell de semalles que lo senyor se'n feu portar per fer staques als arcinals. Per ço, lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra*.<sup>134</sup>

¶<sup>44r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en<sup>135</sup> Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Berenguer Miró, peyter del any proppasat, cent .XXX. dos sous, .IX. diners los quals a quell són deguts per faltes per ell donades ultra les que ja havie dades en son compte, les quals mostra en una cèdula per menut en plener consell, registrada en libre de consells en lo kalendarii dejús scrit. Per ço, l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra*.<sup>136</sup>

*Die \mercurii, .XIX<sup>a</sup>. marcii/<sup>137</sup> anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Johan Barbarrosa, especier, quatre-cents trenta-sis sous, dos diners, mealla los quals a quell són deguts per vendes a aquell donades en l'any que ere síndich, com no haje trobat compradors segons ha mostrat en una cèdula en plener consell, registrada en libre de consells en lo kalendarii dejús scrit. Per ço, l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data Castilione, .XIX<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio*.<sup>138</sup>

¶<sup>133</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>134</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>135</sup> Ratllat: *Pasqual*.

¶<sup>136</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>137</sup> Ratllat: *martis .VIII. aprilis*.

¶<sup>138</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>44v</sup> *Die martis, .VIII<sup>a</sup>. aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós per obs de la dita universitat hajats despeses cent setanta-sis sous, .VI. diners segons havets mostrat per menut per una cèdula en plener consell, la qual és registrada en libre de consells en lo present calendarii. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>139</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari vehín nostre, mill treents quatorze sous, deu diners los quals aquell ha bestreyts e pagats per afers e negociis de la dita universitat segons en plener consell ha mostrat per menut en una cèdula, registrada en libre de consells en lo present calendarii. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>140</sup>

¶<sup>45r</sup> *Die dominica, .XX<sup>a</sup>. aprilis.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, jurat.

*Die [...]* *madii anno predicto .XC<sup>o</sup>. tercio.*<sup>141</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a Ramon de Belsa, saig e crida públich de la dita vila, .LXXX. sous los quals a-quell són deguts per servir lo consell en lo present any. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data Castilione, .VIII<sup>a</sup>. aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XC<sup>o</sup>. tercio.*<sup>142</sup>

*Die sabbati, .XXIII<sup>a</sup>. madii anno predicto .XC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats despés per obs e negociis de la dita universitat, segons havets mostrat per menut en una cèdula en plener consel, la qual és registrada en libre de consells en lo calendarii dejús scrit, .CLXXXI. sous, .II. diners. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>143</sup>

¶<sup>139</sup> Al marge esquerre: *factum.* ¶<sup>140</sup> Al marge esquerre: *factum.*

¶<sup>141</sup> Tres línies cancel·lades amb ratlles. ¶<sup>142</sup> Al marge esquerre: *factum.*

¶<sup>143</sup> Al marge esquerre: *factum.*

¶<sup>45v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e<sup>144</sup> honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, vint-cinch florins los quals bestragué en loch de la dita universitat a'n Guillem Erau. Ítem, hun florí a'n Tederich, notari, per la presentació<sup>145</sup> de la appel·lació dels blats que reebé. Ítem, .CXXX. sous per .XIII. dies que stigué en València per vigor de una letra per lo senyor rey tramesa, registrada a .VIII. de maig del any present. Ítem, .C. sous de ésser acesor e .L. sous de ésser síndich *quo ad lites* del any present. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar \ensemps ab cautela de reebuda/ e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>146</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als honrats en Bernat Cabeça, en Guillem Feliu e en Domingo Ferrer, per ésser jurats, .CCC. sous, ço és, .C. sous a cascú. Ítem, d'altra part .CCC. sous, ço és, .C. sous a cascú, de ésser en la tatxació del libre de valies. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar \ensemps ab cautela de reebuda/ e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>147</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Retenits-vos per vostre salari de ésser jurat .C. sous. Ítem, de ésser síndich e clavari .CL. sous. \Ítem, de traure les vendes, .C. sous/. Ítem, de ésser en la tatxació del libre de valies, .C. sous. Per ço l'onrat consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar e seran-vos preses e reebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>148</sup>

¶<sup>46r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Ramon Johan, notari, treents sous, ço és, .C. sous per ésser scriva dels jurats en l'any present e doents sous per scriure lo libre de valies de la sobredita vila. Et retenits-vos lo present albarà ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses e rebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>149</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en<sup>150</sup> Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pasqual Ferrando, Arnau Sala, Bernat Mut, Miquel Gaschó, Bernat Cavaller, Bernat

¶<sup>144</sup> Ratllat: *donats*. ¶<sup>145</sup> Ratllat: *dels blats*. ¶<sup>146</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>147</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>148</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>149</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>150</sup> Ratllat: *Pasqual*.

Bosch, Berenguer Celma, Bernat Andreu, Monserrat Alquècer, Lorenç Marcho, Guillamó Monlober e Guillamó Català .DC. sous, ço és, .CL. sous a cascú, los quals l'onrat consell los mane ésser donats per<sup>151</sup> fer lo libre de vàlies. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses en compte. *Data ut supra*.<sup>152</sup>

||<sup>46v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor.<sup>153</sup> Com vós hajats despeses .LXXXVII. sous per les robes que fes a Ramon de Belsa, ço és, per .VIII. alnes de drab, .LXIII. sous. Ítem, per les calces .IX. sous. Ítem, de baxar lo dit drab .XVII. diners. Ítem, de port .VII. diners. Ítem, de costures .XII. sous. Ítem, d'altra part li donats e pagats .XVI. sous, .VI. diners los quals lo dit consell li mane ésser donats per ésser en la tatxació del libre de valies. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda a la reddició del vostre compte e seran vos preses en compte. *Data ut supra*.<sup>154</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Bernat Bosch, vehín de la dita vila, vint sous los quals li eren deguts per trebals per ell sostenguts en l'any que fon cequier. Per ço lo dit consell mane a vós ésser fet lo present albarà de manament per tal que a la reddició del vostre compte aquell puxats mostrar ensemps ab cautela de reebuda e seran-vos preses en compte. *Data ut supra*.<sup>155</sup>

||<sup>47r-v</sup> (En blanc).

||<sup>48r</sup> Deutes deguts per la universitat de la vila de Castelló del temps que en Pere Moster fon clavari e jurat ensemps ab los honrats en Paschual Ferrando, Bernat Mut, en Domingo Bataller, jurats, los quals finiren lur administració disabte primer dia de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. dos.<sup>156</sup>

Primerament, són deguts a'n Paschual Ferrando, notari, los quals emprestà al dit clavari a obs de la universitat ab carta pública de deute reebuda per en Ramon Johan, notari (en blanc) del any .M.CCC.XC. y hun, pagadós decontinent, .M.CC.XX. sous.

Ítem, són deguts los quals se an a pagar en València per tot septembre a'n (en blanc), jenovés, ab grans penes<sup>157</sup> per rahó del matrimoni de Yolant, filla del senyor rey ab lo rey de Nàpols,<sup>158</sup> .DCCC. florins.

||<sup>48v</sup> (En blanc, anul·lat amb dues línies verticals).

¶<sup>151</sup> Ratllat: *tatxar*. ¶<sup>152</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>153</sup> Ratllat: *Donats e pagats*. ¶<sup>154</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>155</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>156</sup> Tot el full ratllat amb dues línies verticals.

La mà d'escriptura és diferent i la tinta molt més clara. ¶<sup>157</sup> Marge esquerre, amb tinta més fosca: *penes*. ¶<sup>158</sup> Amb tinta més fosca: *ab lo rey de Nàpols*.

¶<sup>49r</sup> *Die iovis, vicesima iunii anno a Nativitate Domini .M°.CCC°.XC°. secundo.*

Als honrats los jurats de la vila de Mosquerola \o a lurs lochtinents/, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents vos certificam huy dia data de la present denant nós ésser comparegut en Berenguer Solà, vehín nostre, dient e afermant denant nós que com per vigor de una sentència entre vós e nós promulgada sobre los peximents fahedors per nostres vehins ab lurs bestiar en lo termenal de Terol, per rahon de la qual haurie mès són bestiar en lo dit termenal, lo qual aferme que forçats a-quell pagar erbatge dels corders del present any e oveles, les quals e los quals són stades \e stats/ aquí per ell squilades e squilats. De la qual cosa e no sens rahó som fort maravelats car sapiats, e ignorar no devets, que les oveles e cordés que dins lo dit termenal s'esquilaran, ab sagrament del senyor que àls no fa per frau de erbatge, que entre mare e fil no paguen tant solament sinó per una cabeça. Perquè us pregam que al dit vehí nostre vullats fer servir la dita sentència o sentències e, axí mateix, comportar e suportar aquell sí e segons nos comportam \e·ns/ oferim comportar e suportar los vostres e fer per vosaltres e qualsevol de vosaltres tot ço que honor vos sia màxime consonant a justícia e rahó.<sup>159</sup>

Dada en \la vila de Castelló/, a .XX. dies del mes de juny de la any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.XC. dos.

¶<sup>49v</sup> (En blanc).

¶<sup>50r</sup> Al honrat n'Arnau Dezpont, prevere benifiçat en la ecclésia de Almaço[ra], comissari per lo molt reverent senyor bisbe de Tortosa [dipu]tat e assignat en la causa de appellació interjecta entre en Johan<sup>160</sup> de Monçó àlias Pintor, de una part, et en Roi<ç> Pèriç de Cella e en Bernat Cabeça e en Bernat de Hostalés, vehins de la vila de Castelló de la altra, de nós<sup>161</sup> en Pere Miquel, en Bernat Cabeça e en Guillem Feliu, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents vos fem saber nós haver rebuda una letra vostra que *data fuit Almaçore .XXXI<sup>a</sup>. die iulii anno presenti*, la qual nos fon intimada per lo discret en Sanxo Cortés, vicari de la ecclésia de Castelló, en la qual ere manat al dit en Sanxo que en loch vostre e per vós amonestàs a nós que dins .III. dies del dia de la munició avant comptadors donàssem e liuràssem al dit en Johan còpia de la suma de les liures peyteres del any de .XC., en manera que fe hi fos haüda. Et ultra, de [...]quina, la qual quantitat feyem liura peytera, segons que totes les dites coses e altres en la dita vostra letra són mils e pus largament contengudes. Al qual nós respõnem que nós, per vigor de la monició feta per rahon e causa de la dita vostra letra per lo dit vicari, havem feyt fer translat de la peyta de les liures peyte[res] les quals lo dit en Johan de Monçó peyte ensemps ab sa mare, e per los béns de sa mu-

¶<sup>159</sup> Ratllat: *fõn*.

¶<sup>160</sup> Ratllat: *Pin*. ¶<sup>161</sup> Ratllat: *los jurats*.

ller *quondam*, com tots sien mesclats e peyten en una, lo qual translat havem feyt scriure e transladar per l'escrivà de la juraderia de la dita vila del libre de compres e vendes últimament feyt, lo qual és haüt per patró de .X. anys a·nçà com altre libre no y haje, lo qual translat vos trametem clos e sagellat sots guarniment del sagell del ofici de la juraderia en manera que fè plenera hi pot ésser haüda. [Et] \certificam-vos axí mateix que la universitat de la vila [de] Castelló fa [...] fer tro al present jorn de .CC. sous liura [...] béns s[...], enaxí que cascuna liura valrie .CC. sous a la [...] taxadors de la [...] peyta f[...]/. En testimoni de la qual cosa manam-vos fer la present ab sagell del nostre offici [sagellada].

*Data Castilione, .II. die augusti anno [...].*<sup>162</sup>

||<sup>50v</sup> Molt honrat sènyer. Certificam a la vostra savie<a> que en lo dia de hir, que's comptave lo primer dia de agost, nós havem rebuda una letra dels honorables diputats del General elets per rahon e causa de les gents stra<n>yes qui entraren en Rosselló, que com compte fos feyt per ells en pagar<sup>163</sup> los censals e quantitats degudes manlevades per pagar los lancers qui anaren ara últimament en Roselló. Et fos trobat per lo dit compte que la universitat de la vila de Castelló ne venien .XLVI. florins e .II. sous, .IX.<sup>164</sup> diners. Per ço, que'ns manaven que al<sup>165</sup> .XV. dia del<sup>166</sup> present mes de agost haguèsem pagada la dita quantitat en València; en'altra manera, que'ns serie tramés un porter a cost e misió nostra. Et com segons vós som verament informats alcuna cosa no reste a pagar segons qui nós som, sabets e devets saber qui sots stat en los comptes per part de les viles reals del regne de València. Per ço ab la present vos pregam qui vós nos dejats informar per letra vostra si quantitat alcuna reste a pagar o no, et si quantitat alcuna reste a pagar, quinya o qual és nostra part. Et de tots los afers e defensions citats que misatger hajam trametre a València vós dejats informar com nós [sentència] appellants en semblant cars fer per vós semblants coses e majors.

Scrit en la vila de Castelló lo segon dia de agost.

Los jurats de la vila de Castelló, a vostra honor apparellats.

Al honrat n'Arnau Dezpont, prevere beneficiat en la ecclésia de Almagora, comisari per lo molt reverent \senyor/ bisbe de Tortosa diputat e assignat en la causa de appellació interjecta entre en Johan de Monçó, àlias Pintor, de una part, et en Ruiç Pèriç de Cella, en Bernat Cabeça e en Bernat Hostallés, vehins de la vila de Castelló, de la ||<sup>51r</sup> part altra, de nós en \Pere Miquel/<sup>167</sup> e en Guillem Feliu, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents vos fem saber com nós, per vigor de una letra vostra que *data fuit Almagore .XXXI<sup>a</sup>. die iulii anni presentis*, la qual nos fon presentada per lo discret en Sanxo Cortés, vicari de la ecclésia

¶ <sup>162</sup> Full trencat en el marge inferior, i en el marge dret. ¶ <sup>163</sup> Ratllat: *les la*. ¶ <sup>164</sup> Ratllat: *.VI*.

¶ <sup>165</sup> Ratllat: *dins*. ¶ <sup>166</sup> Duplicat i ratllat: *dia del*. ¶ <sup>167</sup> Ratllat: *Bernat Cabeça*.



de Castelló, en la qual ere manat al dit en Sanxo que en loch vostre e per vós amonestàs a nós que dins .III. dies del dia de la munició a avant comptadors donàsem e liuràsem al dit en Johan còpia de la summa de les liures peyteres del any de .XC., en manera que fe hi fos haüda, segons que totes les dites coses e altres en la dita vostra letra són largament contengudes. Per vigor de la qual letra vos tramestem les coses per lo dit en Johan a nós demanades, segons largament vos scriuram ab letra nostra *data* en Castelló *secunda die mensis et anni subscriptorum, ut in dicta littera continentur lacius*. Et com enaprés, en lo dia d[...] de la present lo dit en Johan sie comparegut davant nós requerint-nos que per vigor de la<sup>168</sup> dita \vostra/ letra li fèsem \donar translat/ de les liures peyteres [de la] muler *quondam* d'en Anthoni Pedrona, laurador, com se pertangués \aquelles/ a la mare del dit en Johan, per vigor de la qual manam ésser feyt lo translat desús resquest, per l'escrivà de la juraderia de la [dita] vila, del libre de compres e vendes últimament feyt, lo qual és haüt per patró de .X. anys ençà com altre libre no y haje, lo qual translat vos tramestem clos e sagellat sots guarniment del sagell del ofici de la juraderia en manera que fe plenera hi pot ésser haüda. En testimoni de la qual cosa manam-vos fer la present ab sagell del nostre ofici sagellada.

*Data Castilione, .IX. die augusti.*

Al honrat n'Arnau Dezpont, prevere beneficiat en la ecclésia de Almaçora, comisari per lo molt reverent senyor bisbe de Tortosa diputat e assignat en la causa de apel·lació interjecta entre en Johan \de Monçó/, àlias Pintor, de una part, et en Ruiç Pèriç de Cella, en Bernat Cabeça e en Bernat Hostalés, vehins de la vila de Castelló, de la altra, de nós en Pere Miquel e en Guillem Feliu, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per les presents [vos] fem saber huy, dia data de la present den[ant] ¶<sup>51v</sup> nós ésser comparegut lo discret en Pasqual Ferrando, notari, vehí nostre, procurador dels damunt dits en Ruiç Pèriç de Cella, en Bernat Cabeça e en Bernat Hostalés, dient e proposant denant nós que com ell se entene ajudar del libre de compres e vendes e del quitament feyt e ordenat per quitar los béns que cascú ha e posseïx dins la vila e terme de Castelló, ni quinya ni qual quantitat reste a quitar<sup>169</sup> a'n Johan de Monçó, *olim* vehí nostre<sup>170</sup> e ara vehín vostre, \e a sa mare/, e que del dit feyt<sup>171</sup> a vós \deguésem fer/ certificació ab la present de quatre liures, los reste fer quitament al dit en Johan Pintor \e mare sua/. Et nós, veents les dites coses ésser justes e \de/ rahó et justícia procehir, per tal justícia lo dit en<sup>172</sup> Pasqual Ferrando, en lo dit nom,<sup>173</sup> nós ab la present vos certificam que al dit en Johan Pintor, àlias Monçó, \e mare sua/, resten a quitar .X. lliures e mitja per les quals han a pagar .CCC.XV. sous de quitament. En testimoni

¶<sup>168</sup> Ratllat: *vostra*. ¶<sup>169</sup> Ratllat: *al dit*. ¶<sup>170</sup> Ratllat: *li'n de-*

*guesen dar translat*. ¶<sup>172</sup> Ratllat: *Johan*. ¶<sup>173</sup> Ratllat: *ab la present*.

de la qual cosa manam ésser feta a aquell la present letra testimonial ab sagell del oficii de la juraderia de la dita vila, sagellada.

*Data Castilione, .IX. die augusti.*

*Die veneris, secunda madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCC<sup>o</sup>.XXC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Als molt honrats los judeç, regidors e altres qualssevol oficials de la ciutat e aldees de Terol o a-quells als quals les presents pervendran, o presentades seran, o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Berenguer Sala, vehín nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius del termenal de la \dita/ ciutat e aldees de aquella, va aquí ab cinch-centes<sup>174</sup> cinquanta cabeces de bestiar per péxer, pasturar e aemprar los vostres termens, segons forma de la dita sentència, per què, a instància del dit vehí nostre, manam a aquell fer la present letra testimoni ab lo sagell del nostre ofici sagellada.

*Data Castilione.*<sup>175</sup>

||<sup>52r</sup> (En blanc).

¶<sup>174</sup> Ratllat: *cabeces de*.

¶<sup>175</sup> Al marge esquerre: *feta*.

# *L*ibre de Consells

(Any 1400-1401)



[Coberta]<sup>1</sup>

Any 1400.

1401.<sup>2</sup>

Cerquar.

Any .M.CCCC. finirà en .CCCC.I.

¶<sup>1r</sup> *Ihesus, ad sit principio sancta Maria meo.*

Libre dels consells de la vila de Castelló \del temps/ dels honrats n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats de la dita vila, la administració dels quals començà *die dominica sexta iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.* et finirà *anno .CCCC<sup>o</sup>.I<sup>o</sup>*, los quals juraren e feren en poder del honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, lo sacrament fer acostumat deuant lo poble de la dita vila en la ecclésia de Madona Santa Maria, ans que'l sant Avvegeli de santa misa major fo dit o cantat. Et foren elets per consellers del dit any los dejús declarats:<sup>3</sup>

Santa Maria: Pasqual Ferrando, Anthoni Valentí, Domingo Coves, Bernat Pelegrí, notari, Johan Barbarosa, Anthoni Navarro, Jacme Roig, Pere Gargil.

¶<sup>1</sup> Apareixen diverses xifres al centre de la coberta: (.XXI<sup>m</sup>.CCCC.LXXII. sous, .VI. diners), (Dates, .XVIII<sup>m</sup>.CCCC.XCI. sous, .V. diners), (XXI. .DLX II. sous, .XI. diners). ¶<sup>2</sup> Corregit so-

bre: 1484. ¶<sup>3</sup> Les parròquies hi apareixen en tres columnes i dues fileres per columna. Dins de cada columna-filera hi estan els noms dels consellers.

Sent Nicholau: Pere Marcho, Pere Palau, Anthoni Bataller, Johan Pomar, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Guillamó Rubert, Pere Pastor.

Sent Augustí: Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Guillamó Monlober, Berthomeu Giner, Domingo Torner, Johan Alquècer, Lorenç Marcho, Pere Miquel menor.

Sent Johan: Arnau Agramunt, Berenguer Gillibert, Berenguer Solà, Berthomeu Bosch, Pasqual Godes, Domingo Altibel, Jacme [...].

Sent Pere: Guillem Sanç, Pere Strader, Pere de Begues, Pere Moster, Guillem Feliu, Bernat Hostalés, Francesch Sala, Huguet Spàrech, Pasqual Franch, Guillamó Padrells, Johan Tauhenga.

Sent Thomàs: Pasqual Bataller, Jacme Scuder, Pere Miquel major, Berenguer Guitart, Guillamó Català, R(amon) Bonet, Pere Pintor, R(amon) Reno[vell], Bernat [...].

||<sup>lv</sup> *Die lune, .VII<sup>a</sup>. iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e appllegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, ab so de trompeta, en lo qual consell foren presents los honrats en Bernat Maurell, lochtinent de justícia, n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Guillem Sanç, en Pere Moster, Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Guillem Feliu, Pasqual Franch, Arnau Agramunt, Berenguer Gillibert, Jacme Nadalies, Berenguer Guitart, Bernat Bosch, Berthomeu Bosch, Pere Marcho, Berthomeu Giner, Johan Alquècer, Romeu Bonet, Guillamó Padrells, Pere de Begues, Francesch Sala, Pasqual Ferrando, Bernat Mut, Johan Roig, Jacme Scuder, Lorenç Marcho, Pasqual Bataller, Anthoni Valentí, Pere Gargil, Anthoni Navarro, Pere Miquel, Pere Strader, Bernat Hostallés, Uguet Spàrech.

En lo qual consell fon<sup>4</sup> proposat per los dits honrats jurats que fos elet scrivà per al present any, e síndich, e clavari de la vila, e síndich als pleyts per los afers de la vila. Et feta la dita propossició, fon elet per lo dit honrat consell en scrivà del present any, per més veus, ço és, en Guillem Feliu, notari, vehí de la dita vila.

Ítem, lo dit honrat consell, en seguín la ordenació per aquell feta en temps pasat sobre la elicció fahedora de síndich e clavari, feu scriure per lo dit scrivà en tres albarans los noms de aquells tres qui hagren més veus a la dita elicció, ço és, en Pere Miquel, en Berenguer Moliner, micer Johan Miralles. Los quals dits tres albarans foren preses e aquells, en presència del dit consell, lançats en terra en lo dit palau e per un hom inlitterat fon pres un dels dits .III. albarans, en lo qual dit albarà ere scrit lo nom del dit en Pere Miquel, lo qual dit en Pere Miquel, per

¶<sup>4</sup> Ratllat: *orden*.

vigor de la dita ordenació, hac aquell per síndich e clavari. Et <sup>||2r</sup> decontinent, segons forma de la ordenació del consell, donà fermança e principal tengut per rahon del dit sindicat, ço és, lo discret en Pere Moster, notari present, la qual fermança lo dit en Pere Moster atorgà e tots sos béns obligà.

Ítem, venint *per ordinem* fon elet en síndich *quo ad lites* al present any lo discret en Bernat Hostalés notari. Los sindicats dels dits síndich e clavari foren per mi, dit Guillem Feliu, rebuts segons que en los libres de notes és largament contengut.

Presentis testimonis foren Berenguer Homdedéu e en Pere Aragonés, ve-hins de la vila de Castelló.

Fon manat fer albarà a'n Pere Fuster, maestre de gramàtica, de .C. sous \de la .II<sup>a</sup>. terça/.<sup>5</sup>

*Die dominica,*<sup>6</sup> .XX<sup>a</sup>. iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.

Fon ajustat e applegat consel en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n'Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, R(amon) Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, Berenguer Moliner, Pere de Begues, Guillamó Monlober, Romeu Bonet, Domingo Torner, Arnau Agramunt, Guillamó Padrells, Berthomeu Bosch, Pere Marcho, Berthomeu Bosch, Anthoni Navarro, Pere Palau, Jacme Roig, Bernat Bosch, Anthoni Valentí, Bernat Mut, Berenguer Solà, Jacme Scuder, Berenguer Guitart, Berthomeu Giner, Johan Tauhenga, Pasqual Godes, Pasqual Ferrando, G(uillem) Sanç, micer Johan Miralles, en Pere Miquel, Pere Strader.

<sup>||2v</sup> En lo qual consel fon proposat que alguns dien que·ls sien levat lo moble pus l'an venut, per ço los dits jurats notificaren al consel que li plagués provehir. Lo consel acordà que·ls jurats reben sacrament de aquells qui diguen que no tenen moble e<sup>7</sup> si fan sacrament que no'n han, que·ls sie levat. Emperò, que sots virtut del dit sacrament, si dins l'any ne compren, que·l hajan manifestar e que paguen la peyta de tot l'any.<sup>8</sup>

Lo consel manà als honrats<sup>9</sup> jurats \e síndich/ que decontinent requiren execució, *primo*, contra en Francesch Serra per rahon de aquells .CC. florins que deu, dels quals la vila li és fermança; e en Pasqual de Mealla de la resta que deu de la peyta del any proppassada. Et si en açò los dits<sup>10</sup> jurats e síndich seran negligents e per aquesta rahó<sup>11</sup> ne ve dan a la vila, que sie inputat a ells e lurs béns.

¶ <sup>5</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>6</sup> Ratllat: *iovis*.      querre: *P[...] a .XVI. diners*. ¶ <sup>9</sup> Ratllat: *justícia e*.  
¶ <sup>7</sup> Ratllat: *que·ls sie*. ¶ <sup>8</sup> Angle superior es-      ¶ <sup>10</sup> Ratllat: *justicia*. ¶ <sup>11</sup> Ratllat: *se perdera*.

Ítem, lo dit honrat consell ordenà que peyta sie gitada a raó de .XVI. diners per liura, la qual sie assignada als censals que resten a pagar ultra la imposició. Emperò, volch lo dit consell que sie donat encàrrech que a temps cert eligidor per los honrats jurats, lo peyter sie tengut donar a n Pere Miquel la resta que la dita vila li deu ultra ço que en Pasqual de Mealla ha donar de la resta de la peyta del any pasat.

Ítem, fon proposat en lo dit consell per lo discret en Pere de Begues que com a ell fos donat a plegar la resta del quitament de la peyta de la dita vila, et<sup>12</sup> lo discret en Pasqual Bataller, qui ladonchs ¶<sup>3r</sup> ere scrivà dels jurats, per ind[ilig]èn- cia hagués scrit que ell, dit en Pere de Begues, se obligave al dit consell de plegar e traure lo dit quitament per íntegre, e ell no haje entés obligar los dits béns. Emperò, a cautela suplicà lo dit consell que·l degués levar de la dita obligació pus feta no la havie, com sens obligació prometie de fer tota aquella diligència que·s pertany ne possible sie a ell. Lo dit consell acordà que a la obligació feta per lo dit<sup>13</sup> en Pere de Begues de traure lo dit quitament, no fos toquat, ans aquella dita obligació romangués en sa força e fermetat. Emperò, vol lo dit consell que per rahon de la dita obligació al dit en Pere no sie parat o feyt prejudí en qualsevol elicció de officis fahedora per lo dit consell, ans aquell hi sie rebut axí com si la dita obligació feta no fos.

*Die martís, .XXIX<sup>a</sup>. iunii.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló, en lo palau comú de la dita vila, per veu de Matheu Vilar, crida, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n'Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, jurats. Consellers: en Berenguer Moliner, en Pere Moster, Guillem Loreta, Pere Miquel, Pasqual Bataller, Lorenç Marcho, Guillamó Padrells, Arnau Agramunt, Berthomeu Bosch, Berenguer Gillabert, Berthomeu Bosch (sic), Romeu Bonnet, Berthomeu Bosch (sic), Anthoni Navarro, Pere Palau, Bernat Bosch, Bernat Mut, ¶<sup>3v</sup> Anthoni Valentí, Berenguer Solà, Berenguer Guitart, Pasqual Godes, Pere Strader, Pere de Begues, Johan Tauhenga, Guillem Sanç, micer Johan Miralles.

Fon manat fer albarà als guardians de la céquia, ço és de .L. sous.<sup>14</sup>

Ítem, fon manat fer albarà al menescal de la pensió e los .II. florins del lo- guer de cases.

Ítem, fon manat fer albarà als guardians del terme de la primera terça.

Lo consell acordà que la peyta sie liurada al men<y>s de preu donant, e si acordaran que per baxar la peyta deuen ésser donats florins, que·ls sie donat

¶<sup>12</sup> Ratllat: *se*. ¶<sup>13</sup> Ratllat: *quitament*.

¶<sup>14</sup> Els tres ítems al marge esquerre: *albarà*.



a lur coneguda. Et assignà a liurar la peyta prohòmens, ço és, de la parròquia de Santa Maria, Jacme Roig; de Sent Johan, Arnau Agramunt; Sent Nicholau, Pere Palau; Sent Pere, G(uillem) Sanç; Sent Augustí, Berenguer Moliner; Sent Thomàs, Pere de Reus. Et volch lo consell que tot hom qui vulle traure la peyta per menys preu, que a·quell sie liurada eceptat<sup>15</sup> al peyter del any pasat, com no haje dat compte.

Lo consell acordà que la terra que ha venut en Monserrat Mosteró sie mesa als compradors, segons los vehins,<sup>16</sup> e que li sie feta gràcia al dit en Monserrat de les peytes degudes.

Ítem, comanà lo dit consell als honrats jurats que puxen taxar los béns que són taxats en contumàcia.

¶<sup>4r</sup> Dijous, a .XVII de juny del dit any.

Fon deliurat lo pou de Santa Maria a tenir en condret a·n Johan Garciet, de la festa de sent Johan primervinent en un any, sots forma dels capítols sigüents, per preu \de .XXIX. sous/. Tot hom qui vulle tenir en condret los pous de la vila de Castelló, ço és, cascú per si, sots la forma dels capítols sigüents:

Primerament, que hagen a scurar cascun pou una vegada en l'any, ço és, per tot lo mes de abril, bé e convenientment, a coneguda dels dits honrats jurats e síndich, e traure la broça que dels dits pous trauran de fora los murs de la dita vila, e açò en pena de vint sous donadós e pagadors, ço és, les .II. parts a la vila e la terça part als murs e vals.

Ítem, que hagen a tenir bones cordes d'espart amerat.

Ítem, que si les cordes e poals cauran en lo pou, que aquelles o aquells hagen a traure dins spay de tres ores en aquell dia que y seran caygudes, e açò en pena de .V. sous, ço és, les .II. parts a la vila e la .III<sup>a</sup>. part al acusador.

Ítem, que·ls seran feytes les pagues de .IIII<sup>e</sup>. en .IIII<sup>e</sup>. meses.

Ítem, fon liurat lo pou d'en Guardiola segons forma dels dits capítols a·n Johan Marqués per .XXVI. sous pagadós ço és a Nadal.

Ítem, fon liurat lo pou d'en Miró segons forma dels dits capítols per .XXIX. sous a·n Guillamó Ximeno.

Ítem, fon liurat lo pou Nou segons forma dels dits capítols a·n Bernat Celma per .XXIX. sous.

Ítem, fon liurat lo pou de Vinamargo segons forma dels dits capítols a·n Miquel Sorió per .XX. sous.

¶<sup>15</sup> Ratllat: *la*.

¶<sup>16</sup> Ratllat: *de la part*.

¶<sup>4v</sup> *Die dominica, .IIII<sup>a</sup>. iullii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo qual fon present l'onrat en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça, n'Arnau de Peralta, en Bernat Miralles e n Ramon Johan. Consellers: en Pere Miquel, Lorenc Marquo, Romeu Bonet, Huguet Spàrech, Anthoni Navarro, Pere Palau, Johan Alquècer, Guillamó Monlober, Jacme Roig, Pere Moster, Guillamó Padrells, Johan Pomar, Bernat Bosch, Domingo Altibell, Bernat Mut, Berenguer Solà, Pere Marcho, Pasqual Godes, Bernat Pelegrí, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Jacme Nadalies, Anthoni Valentí, Guillem Sanç, Francesch Sala, Berenguer Guitart, Arnau Agramunt, Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Pere Strader.

Lo consell acordà que fos tolt lo moble a·quells que·l peyten per vehinatge, pus peyten béns que han comprat.

Ítem, acordà lo dit consell que sien feyts los pedriços del pes de la farina e lo que stà prop la ecclésia.

Lo consel acordà que a la muller d'en \Berenguer/<sup>17</sup> Miró sie<sup>18</sup> reebuda en compte lo mig quitament de la peyta com provàs que no ere stat per ella de donar lo quitament si rebut li fos.

Lo consell acordà que en reverència de Déu sie feta gràcia de les peytes degudes als hereus d'en Guillamó Palau, de .II. lliures que fon atrobat que li eren stades levades de la suma de la peyta més que no devie, e açò feu per gràcia e en reverència de Nostre Senyor per ço com aquells ere pobils e òrfens.

¶<sup>5r</sup> L'onrat consell present celebrat en lo present dia de huy deliurà la peyta de .IIII. sous, .VI. diners per lliura e de .XVI. diners per lliura, ordenada per lo dit consell, a n Vicent de Campos, vehí de la dita vila, segons forma dels capítols. Et nomenà en fermances e principals tenguts segons forma dels dits capítols, ço és, na Elicsén, muller sua, e na Pasquala, muller *quondam* d'en Steve de Campos, e maestre Arnau de Peralta, de les quals fermances lo dit honrat consell se tench per content.

*Ihesus.*

*Die dominica, prima augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e appllegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, R(amon) Johan e Bernat Miralles, jurats. Consellers: Pere Moster, Pere Miquel, Guillem Loreta, Bernat Pe-

¶<sup>17</sup> Ratllat: *Guillem.* ¶<sup>18</sup> Ratllat: *tolto lo.*

legrí, Bernat Moliner, Lorenç Marcho, Pere Strader, Anthoni Navarro, Bernat Bosch, Berthomeu Bosch, Pere Pintor, Berthomeu Bosch (sic), Jacme Roig, Pere Marcho, Johan Alquècer, Pasqual Godes, Pere de Begues, Johan Tauhenga, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, Berenguer Solà, Pere Palau.

Fon manat fer albarà a<1> honrat en Pere Miquel, síndich, de les quantitats dejús scrites:

*Primo*, a Johan Fanyanàs, per .XVI. jorns que estech entre anar, star e tornar a Barchinona, lo qual fon tramés al senyor rey per haver provecions de la nora, per .XVI. jorns a raó de .III. sous, .XLVIII. sous. Ítem, costaren les provecions .XXXIII. sous. Ítem, donà per .I.<sup>a</sup> letra que vench de galees de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, donà a'n Pere Boix e a'n Curçà, a'n Milà e a'n Lobet, de scurar lo pou de Santa Maria e d'en Guillem Miró, .IX. sous.<sup>19</sup>

¶<sup>5v</sup> Ítem, fon manat fer albarà a Matheu Vilar, de .X. sous, per encantar la peyta e los pous.

L'onrat consel de la vila de Castelló, attenant e regonexent que per longa usança és stat levar .V. sous per los justícia pasats dels hostalés de la vila qui tenien les portes ubertes toquant lo seny del ladre, per ço lo dit honrat consell ara de nou novellament stab<1>ix e ordena que tot hostaller, vehí o habitador de la dita vila, e toquat lo seny del ladre, haje a tenir les portes majors del portal del hostel tanquades, o almenys a miga cadena, et açò en pena de .V. sous pagadors, ço és, la meytat al senyor rey e la meytat al comú per obs de murs e vals.

Ítem, fon manat fer albarà al discret en Johan Tauhenga, al honrat en Pere de Reus, administrador de les impossicions, de .XI. sous a ell deguts de la absolució que rebé del compte del honrat en Pere Moster, administrador.<sup>20</sup>

¶<sup>6r</sup> *Die lune, .XVI.<sup>a</sup> augusti anno a Nativitate Domini .M.<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual fon present l'onrat en Guillem Johan, justícia, n'Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, en Pere Moster, en Pere Miquel, Bernat Mut, Pasqual Godes, Berenguer Solà, Berenguer Gillabert, Jacme Roig, Bernat Bosch, Domingo Torner, Pere Marcho, Johan Alquècer, Bernat Moliner, Romeu Bonet, Guillamó Monlober, Pere de Begues, Pasqual Franch, Bernat Hostalés, Berthomeu Giner, Pere Gargil, Anthoni Navarro, Bernat Pelegrí, Guillem Sanç, en Pere Strader, Francesch Sala.

¶<sup>19</sup> Als dos ítems, al marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>20</sup> Marge esquerre: *albarà*.

Ítem, com l'onrat consell per alcunes causes hagués ordenat que anasen a la ciutat de València los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Miralles, en Bernat Cabeça, jurats, en Pere de Reus e en Pere de Begues, per ço comanà aquells que fos parlat amb micer Guillem Çaera que fos haüt un bon síndich e que fos revocat en Johan Çaera, e que veesen que'l síndich serie bo e profitós a la dita vila, e que fos haüt.

Ítem, lo dit consell manà fer albarà al discret en Bernat Hostalés, notari, per .VI. jorns que estech a Tortosa per presentar una letra del senyor rey al vicari general, e per .II. dies que fon <a> Almaçora per presentar la dita letra al dit oficial, e per .VII. sous que bestragué per fer la carta en forma.<sup>21</sup>

Ítem, fon manat fer albarà a na Monçona de .LX. sous que li són deguts per lo loger de les cases hon stà Bernat Manresa, de un any.

¶<sup>6v</sup> *Die iovis, .XIX<sup>a</sup>. augusti, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló, en lo qual foren presents los honrats en Bernat Maurell, lochtinent de justícia, n'Arnau de Peralta, en Ramon Johan, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, en Pasqual Ferrando, Pere Strader, Pasqual Godes, Ramon Renovell, Lorenç Marcho, Pere Palau, Arnau Agramunt, Bernat Mut, Romeu Bonet, Bernat Moliner, Bernat Bosch, Domingo Torner, Guillamó Monlober, Bernat Hostalés, Bernat Pelegrí, Johan Alquècer, Anthoni Navarro, Jacme Nadalies, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Berthomeu Miralles.

En lo qual consell fon feta relació per lo discret en Pasqual Ferrando, lo qual ere stat tramés a la ciutat de València per instar lo feyt de la nora que pronunciàs mossén en Giner, e dix que havie donat los duptes e assignat dia a tenir rellació a dilluns primervinent. Per ço lo dit honrat consell acordà que fos scrits (sic) als honrats en Guillem Johan, Bernat Cabeça, Bernat Miralles, en Pere de Reus e en Pere de Begues, que per la dita rahó eren stats trameses a la ciutat de València, que decontinent se'n tornen pus<sup>22</sup> la fahena és stada mesa en assignació. Et noresmenys, acordà lo dit consell que'l dit en Pasqual Ferrando torne a la dita ciutat per tenir a prop los dits afers.

Ítem, fon proposat per en Guillem Ferriols que com per les marques que ere<n> entre la vila e Onda, per los de Onda li fosen stats venuts .XI. florins que li eren deguts, per ço que supplicave al dit honrat consell, ¶<sup>7r</sup> pus en Pere de Reus, qui semblantment ere stat marchat, ere stat entregat per lo dit consell, que ell semblantment fos entregat. Lo qual <consell> acordà que lo dit en Guillem

¶<sup>21</sup> Marge esquerre dels dos ítems: *albarà*. ¶<sup>22</sup> Duplicat i ratllat.

Ferriols ne lo dit en Pere de Reus [no] fosen entregats de present per la vila tro lo compromés fos<sup>23</sup> spirat. Et ladonchs, com fosen atrobats béns de hòmens de Onda o de son districtual, que fosen marchats e feta entrega als dits en Pere de Reus e Guillem Ferriols.

Et noresmenys, lo dit honrat consell acordà que fos haüt lo compte d'en Pere de Reus e d'en Pasqual Ferrando de les quantitats que han rebudes en fer les reduccions, e que si lo dit en Pere de Reus volie en compensació de ço que marcat li ere stat, que no li fos rebut en compte, ans ço que havie a restituhir, restituís decontinent.

*Die dominica, .XXII<sup>a</sup>. augusti anno .CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, en Guillem Loreta, Francesch Sala, Lorenç Marcho, Jacme Roig, Guillamó Monlober, Pere Palau, Domingo Torner, Berenguer Gillaibert, Guillamó Altibell, Romeu Bonet, Berthomeu<sup>24</sup> Bosch, Anthoni Navarro, Pere Marcho, Johan Pomar, Bernat Bosch, Berthomeu Cavaller, Pasqual Franch, Pasqual Godes, Berthomeu Giner, Bernat Pelegrí, Bernat Hostallés, ¶<sup>7v</sup> Johan Tauhenga, Pere Strader, micer Johan Miralles, Pere de Begues, Huguet Spàrech.

En lo qual consel fon proposat per los honrats jurats que com de manament del consell fosen stats trameses a la ciutat de València los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça e en Bernat Miralles, jurats, en Pere de Reus e en Pere de Begues, per fer instància a mossén en Giner que'l procès de la nora fos pronunciat e tenguda col·lació, et enaprés, per vigor de una letra per lo dit consell a ells tramessa, se'n fossen venguts. Per ço, feta per aquells dits misatgers relació en consell que del procès de la nora se ha tenir col·lació dilluns primervinent, lo dit consell acordà que los dessus dits tornasen a la dita/ ciutat per fer tenir la col·lació e pronunciar en lo dit feyt.

Ítem, lo dit honrat consell acordà que fosen adobats ab argamasa los portals llà hon engranen les aygües.

*Die mercurii, .XXV<sup>a</sup>. augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consel en lo palau comú per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Bernat Maurell, lochtinent de justícia, en Ramon Johan, jurat, en Guillem Sanç, lochtinent de jurat. <Con-

¶<sup>23</sup> Ratllat: *spera*. ¶<sup>24</sup> Ratllat: *Miró*.

sellers>: en Pere Moster, Pasqual Bataller, Jacme Nadalies, Pere Miquel, Pere Palau, Bernat Bosch, Bernat Mut, Berenguer Solà, Berenguer Guitart, Berthomeu Giner, Pere Strader, Pasqual Franch, Pere Gargil, Pere Marcho, Domingo Torner, Bernat Hostalés, Lorenç Marcho.<sup>25</sup>

¶<sup>8r</sup> En lo qual consel fon proposat per los dits honrats jurats que en lo dia de hir los ere stada presentada una letra de creença del molt alt senyor rey, una letra de creença la qual és de la tenor sigüent:

Lo rey.

Prohòmens. Per les grans e excessives missions e despeses que ns ha conuengudes fer e sostenir per la solemnitat de la coronació de la nostra molt cara muller la reyna, havem mester vostra ajuda, sens la qual e dels altres naturals e sotsmeses nostres no porriem bonament satisfer a les despeses e missions sobredites. Per ço, us pregam, dehim e manam que, segons de vosaltres se pertany, nos ajudets e socorregats liberalment per la dita rahó, en tal manera que us hajam que grahir e us ne siam tenguts en son cars e loch de proseguir-vos de specials porrogatives e favors. Et com per aquesta rahó hajam informats plenerament de nostra intenció los feels en Guillem de Martorell, donzell de casa, e en Johan Rotlan, de la nostra tressoreria, pregam-vos e us dehim e manam que donant-los fe e creença açò que ls sobredits o lo un d'ells vos diran de part nostra sobre los dits afers, allò cumplats per obra axí com si nós personalment vos ho dehiem.

*Data en Barchinona sots nostre segell menor, a .XXII. dies de julliol del any .M.CCCC.*

*Rex Martinus.*

¶<sup>8v</sup> *Die dominica, .XXIX<sup>a</sup>. augusti.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo qual foren presents los honrats en Bernat Maurell, lochtinent de justícia, n'Arnau de Peralta e Ramon Johan jurats. Consellers: en Pere Moster, Pere Miquel, Guillem Loreta, Bernat Moliner, Pere Miquel menor, Lorenç Marcho, Guillem Monlober, Domingo Altibell, Berenguer Gillabert, Johan Alquècer, Pere Palau, Pere Marcho, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Berthomeu<sup>26</sup> Bosch menor, Jacme Roig, Anthoni Navarro, Bernat Mut, Pasqual Godes, Berenguer Solà, Berenguer Guitart, Ramon Renovell, Guillamó Padrells, Pasqual Franch, Bernat Hostalés, notari, Pere Strader, Guillem Sanç, micer Johan Miralles.

Lo consel acordà que fos feyt albarà a n Pere Parellades de la primera terça del pes.<sup>27</sup>

¶<sup>25</sup> Marge esquerre: *no fon tengut lo consell.*

¶<sup>26</sup> Ratllat: *Bernat.*

¶<sup>27</sup> Marge esquerre: *albarà.*

Ítem, lo dit consell acordà que·ls béns de la muller *quondam* d'en Guillem Barberà, los quals eren taxats en contumàcia, fossen taxats per los jurats segons lurs vehins.

*Die martis, .XXXI<sup>a</sup>. augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú de la vila per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents l'onrat en Bernat Maurell, loch-tinent de justícia, n'Arnau de Peralta e en Ramon Johan,<sup>28</sup> jurats. Consellers: en Pere Moster, Pasqual Bataller, Pere Strader, Ramon Renovel, Pere Gargil, Guillamó Monlober, Pere Palau, Berthomeu Bosch, Arnau Agramunt, Antho-ni Bataller, Guillamó Padrells, Pere Marcho, Johan Pomar, Jacme Nadalies, Ber-nat Bosch, Johan Alquècer, Berenguer Guitart, Pasqual Godes, Berthomeu Giner, Bernat Hostalés, Johan Tauhenga, Pere Miquel, Jacme Roig, Pere Miquel me-nor, Domingo Torner, Francesch Sala, Romeu Bonet, Guillem Loreta, Lorenc Marcho, Bernat Moliner, micer Johan Miralles, Anthoni Miralles.

¶<sup>9r</sup> En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que com los honrats en Johan Rotlan e en Guillem Ferrer fosen venguts en la vila e volgue-sen fer explicació de la creença contenguda en la letra dessus en la primera carta<sup>29</sup> escrita, per ço lo dit honorable consell acordà e deliberà que·ls dessus dits en Jo-han Rotlan e en Guillem Ferrer vinguesen en lo dit consell e feesen explicació de la dita creença.

Los quals dits honorables en<sup>30</sup> Johan Rotlan e en Guillem Ferrer vingue-ren al dit honorable consell e feren explicació de la dita lur creença, et dixeren que com lo senyor rey, en la coronació de la senyora reyna, hagués feytes moltes e diverses despeses per rahon de les quals despeses lo dit senyor rey fos obligat a mercaders, e bonament<sup>31</sup> no pogués exir de la ciutat de Barchinona tro les dites quantitats fosen pagades, per ço explicaren al dit honrat consell que deguesen sub-venir e acórrer al dit senyor rey en tal manera que lo dit senyor ne fos content.

Et feta la dita explicació de creença, encontinent los dits honrats jurats di-xeren que rebien la carta de creença del dit senyor rey ab humil e deguda reve-rència e honor. Et noresmenys, que acordarien ab lo dit consell ço que de bé fos, perquè decontinent los dits honrats comissaris se pararen del dit consell.

Lo consell, atessa la replicació de creença<sup>32</sup> acordà e deliberà que fosen eletes certes persones per tractar dels dits afers ab los dessus dits honorables comissaris, dient et explicant les neccitats que són en la dita vila, e semblantment fos pro-tesat en tant com lo dit do fos contra furs e privilegis de la dita vila. Les quals persones són, ço és, los honrats micer ¶<sup>9v</sup> Johan [Mi]ralles, en Pere Moster e en

¶<sup>28</sup> Ratllat: *consellers*. ¶<sup>29</sup> Ratllat: *explicar conteng*.

¶<sup>30</sup> Ratllat: *Guillem*. ¶<sup>31</sup> Realment hi fica: *bonanament*. ¶<sup>32</sup> Ratllat: *acordà que de*.

Pere Miquel, ensemps ab los dits honrats jurats, als quals donà licència e plen poder de tractejar e avenir-se ab aquells al<sup>33</sup> millor que puxen. Et noresmenys, lo dit consell donà e atorgà licència e plen poder al honrat en Pere Miquel, síndich, que asseguràs la quantitat ab la qual se convendrien ab los dits comissaris en los terminis que acordarien.

*Die iovis, .II<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e'n Bernat Miralles, <jurats>. Consellers: en Pere Moster, Guillem Loreta, Pere de Begues, Bernat Moliner, Pere Strader, Lorenç Marcho, Arnau Agramunt, Domingo Altibell, Romeu Bonet, Pere Palau, Pere Marcho, Pere Gargil, Jacme Nadalies, Bernat Bosch, Pasqual Godes, Berthomeu Giner, Bernat Pelegrí, Anthoni Navarro, Bernat Hostalés, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Francesch Sala.

En lo qual consell fon feta relació per los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça e'n Bernat Miralles, jurats, en Pasqual Ferrando e en Pere de Begues, los quals per lo dit honrat consell eren stats trameses a la ciutat de València sobre lo feyt de la nora, los quals dixeren e feren relació que eren stades tengudes les col·lacions ab los advocats en casa de micer Giner Rabaça. Et que lo dit micer Giner Rabaça havie feta assignació a hoir sentència a les parts a dijous primervinent.

Ítem, lo dit honrat consell acordà que sien pagades \los loguers/ de les cavalca- ¶<sup>10r</sup> dures als misatgers que són stats en València, axí a·quells qui tenen cavalcadures pròpies com a·quells qui [les] han logades, e que·ls sien pagat (sic) la missió que feta han anant, stant e tornant. Axí que, hoït compte de la missió e despesa que feta hauran per l'onrat síndich, que·ls sie donat e pagat per lo síndich e que<sup>34</sup> sie feyt albarà al síndich.<sup>35</sup> Et noresmenys, lo dit honorable consell acordà que·l discret en Pasqual Ferrando, notari, vage a la ciutat de València divendres primervinent per fer e require la dita sentència.

Fon manat fer albarà al discret en Johan Tauhenga, notari, de .X. sous per rahan de .II. cartes de reduccions que·s stan feytes.<sup>36</sup>

Ítem, fon manat fer albarà a'n Pere de Begues, de .XVIII. sous que li són deguts de loguer de la casa que té la manobra.

¶<sup>33</sup> Duplicat i ratllat.

¶<sup>34</sup> Ratllat: *li vos*.

¶<sup>35</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>36</sup> Marge esquerre dels dos ítems: *albarà*.



Digmenge, a .V. de setembre del any .M.CCCC.

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n'Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, en Ramon Johan, en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, Bernat Moliner, Pere Miquel menor, Lorenç Marcho, Jacme Roig, Berenguer Gillabert, Guillamó Monlober, Domingo Torner, Pere Marcho, Guillamó Padrells, Bernat Bosch, Bernat Mut, Anthoni Navarro, Berenguer Guitart, Johan Tauhenga, Pasqual Franch, Berthomeu Bosch, Pere de Begues, Bernat Hostalés,<sup>37</sup> Pasqual Godes, Pasqual Ferrando, Anthoni Valentí, Pere Palau.

Ítem, fon manat fer albarà al síndich de les quantitats contengudes en lo libre dels albarans, registrat en lo libre dels albarans sots lo dit calendari.<sup>38</sup>

¶<sup>10v</sup> En lo qual consell fon proposat per<sup>39</sup> los honrats jurats que com ells, sobre la demanda la qual l'onrat en Johan Rotlan, comissari per lo senyor rey tramés a la dita vila sobre la demanda la qual fa per la coronació de la senyora, ab gran afany havien haüt a [prometre] per la dita demanda de la coronació cinch-cents vint-cinch florins, los quals se han a pagar en aquesta manera, ço és, lo .XV. dia del present mes de setembre cent cinquanta florins, et la restant quantitat per tot lo mes de \noembre/<sup>40</sup> primervinent. Per ço, los dits<sup>41</sup> honrats jurats notificaren les dites coses al dit honrat consell e que acordàs e deliberàs d'on serie haüda la dita moneda.

Lo consell acordà que per pagar los dits cinch-cents vint-cinch florins sie gitada conlecta de .IIII. diners per lliura, la qual sie plegada per en Vicent de Campos, peyter, lo qual peyter sie tengut donar e pagar al síndich tant com pagarà la dita peyta de .IIII. diners per lliura \d'ací/<sup>42</sup> a .XV. de noembre primervinent, per ço que'l síndich puxe pagar la restant quantitat que'n deu pagar dels dits .D.XXV. florins. Quant és en ço que'l dit síndich diu que'ls .CL. florins se han a pagar a .XV. del present mes, lo dit consell acordà que de la quantitat que en Vicent de Campos ha<sup>43</sup> donar, lo dit síndich prene *duo millia* sous per pagar los dits .CL. florins e altres missions de la vila.<sup>44</sup>

¶<sup>11r</sup> L'onrat consell de la vila de Castelló, attenents que moltes e diverses qüestions són stades enseguides e són de present entre los que són stats collitós de peytes e impossicions de la dita vila, per ço que alguns demanen peytes e sisses de .IIII<sup>e</sup>. e .V. anys passats e molt més, e per ço que aquells a qui les demanen no poden demostrar testimonis ni altres proves, fan pagar a'quells les dites peytes e inposicions, de què's seguix scàndils e altres mals. Per tal, lo dit honrat consell,

¶<sup>37</sup> Duplicat. ¶<sup>38</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>39</sup> Ratllat: *l'onrats*. ¶<sup>40</sup> Ratllat: *deembre*.

¶<sup>41</sup> Ratllat: *consell*. ¶<sup>42</sup> Ratllat: *per tot*.

¶<sup>43</sup> Ratllat: *per a*. ¶<sup>44</sup> Angle superior esquerre: *coronació de la reyna*. Marge esquerre: *afegiment de peyta*.

per squivar fraus e engans, e que semblantment rohido ni brega entre los vehins e habitants en la dita vila no's puxa ensequir, stablex e ordena<sup>45</sup> que tot hom strany o privat que traurà peytes o impossicions en la dita vila, que dins un any après que harà fenida la conlecta de la peyta o de la impossició, haje haüt a plegar e collir ab acabament la dita peyta o impossició. En altra manera, pasat lo dit any, que haje perdut tota e qualsevol quantitat que per rahon de les dites conlectes de peyta o de imposició sie deguda, e que sie adquisit e guyat aquells qui la dita peyta o imposició devien. En la qual ordenació lo dit honrat consell volch e manà que sien enteses los impossadors del any present e lo peyter.

¶<sup>11v</sup> Ítem, los dits honrats jurats propossaren en consell que, com segons privilegi atorgat a la dita universitat per l'alt senyor<sup>46</sup> rey en Jacme, les almarjals de la dita vila e altres terres del terme se pertanyien de stablir als jurats e síndich de la dita vila, et a audiència dels dits jurats fos pervengut que'l honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, volent-se usurpar lo dret de la vila, stablex aquelles. Et per la dita rahó los dits jurats, volents defendre los drets de la universitat, hajen donat al discret en Pasqual Ferrando, notari, lo dit privilegi a la dita universitat atorgat per haver acort e diliberació ab los honorables micer Berthomeu del Mas e micer Guillem Çuera,<sup>47</sup> lo qual dit en Pasqual per altres afers de la universitat havie anar a la ciutat de València. Lo qual dit misatger feu relació que los dits advocats eren concordades que dret de stablir les dites marjals ere dret de la dita universitat e no del batle. Per ço notificaven les dites coses al dit honorable consell e que y provehís ço que de bó fos.

Lo dit honrat consell, vista la dita propossició e hoïda la relació del dit misatger, acordà que pus dret ere de la dita vila, que aquell dit dret no fos deparat ans fos bé defensat per justícia que'l dit honrat batle no mete les mans en ço que dret sie de la dita vila. Et comanà al<s> dits honrats jurats tot loch e poder sobre los dits afers.

¶<sup>12r</sup> Enaprès, dijous que ere comptat a .IX. de setembre del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .M.CCCC., los honorables n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça e en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats de la vila de Castelló, manaren a Matheu Vilar, crida públich de la dita vila, que per los lochs acostumats de la dita vila fes la crida dejús sigüent:

Ara hojats que us fan a saber los honrats en Bernat Cabeça, n'Arnau de Peralta, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats de la vila de Castelló. A tot hom qui vulle o entene stablir de les marjals de la dita vila de Castelló que sien o seran derenclides e de la dita vila sien, que sien denant los dits honrats jurats e ferlos n'an bones cartes e bons stabliments, àls certifiquem a-quells que ells les stabliran a aquelles persones que benvist los serà.

¶<sup>45</sup> Ratllat: *que no sie null hom strany o privat.*

¶<sup>46</sup> Ratllat: *en Jac.* ¶<sup>47</sup> Ratllat: *los quals.*

Lo qual dit en Matheu Vilar feu relació a mi, Guillem Feliu, scrivà del dit honrat consell, que en lo dit dia havie feta la dessús dita crida per los lochs acostumats de la dita vila.

||<sup>12v</sup> *Die martis, .XXVIII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça, n'Arnau de Peralta, jurats. Consellers: en Pere Moster, Berenguer Moliner, Pere Miquel, Guillem Loreta, Pasqual Bataller, Bernat Moliner, Guillem Monlober, Romeu Bonet, Arnau Agramunt, Berenguer Solà, Pere Strader, Pere Marcho, Anthoni Valentí, Bernat Bosch, Guillamó Padrells, Johan Alquècer, Berthomeu Giner, Francesch Sala, Pere de Begues, Bernat Pelegrí, Bernat Hostalés, Johan Tauhenga, Jacme Nadalies.

Fon proposat per en Johan Polo que com per rahon del mur nou que la vila ha feyt li hajen pres un pati de corral e ragoles, que fos bondat del consell que'l dit pati li fos pagat e levat de la peyta, e semblantment li fosen pagades les ragoles. Lo consell acordà sie reebuda informació quantes ragoles li són stades preses, e que li sien pagades. Semblantment acordà que'l dit pati li fos levat de la peyta.<sup>48</sup>

Ítem, acordà lo consell que'ls honrats jurats e síndich vagen a veure l'es-corrador en què discorren les agües del val e, vist, vegen, si s'obrie, si serie molta misió, e que'n facen relació en consell.<sup>49</sup>

Lo consell manà fer albarà al honrat en Pere Moster, clavari del any pasat, de .XC.III. sous, .II. diners que de manament dels jurats bestragué en adobar les forques.<sup>50</sup>

||<sup>13r</sup> Lo consell donà licència e plen poder al honrat en Pere Moster, síndich del any proppasat, que puxe revendre los béns que li són venuts per lo peyter del any pasat per rahon de peytes degudes.

Ítem, com alguns singulars de la vila vullen e entenen a traure les marjals de la vila sobre dita vila (sic), per la qual rahó se ensequisin gran profit a la dita universitat et a les rendes com los vehins qui anaven a laurar en Fadrell e en altres parts, si bon aviament los és donat, romandran per procurar e conrear en lo terme de la vila. Per tal, lo honorable consell comanà als honrats jurats e síndich e clavari de la dita vila que vagen a les dites almarjals e aquelles stablixen e donen a'quells que'n volran traure, a tot profit dels stablidors e de la universitat.

¶<sup>48</sup> Marge esquerra: *Polo*.

¶<sup>49</sup> Marge esquerra: *scoredor del val*.

¶<sup>50</sup> Marge esquerra: *albarà*.

Ítem, l'onrat consell manà fer albarà al honrat en Pere Miquel de les quantitats contingudes en una cèdula registrada en los libres dels albarans, la qual és stada en lo present dia justificada en consell.<sup>51</sup>

Com lo present dia de huy fos vespra de monsènyer sent Miquel e, segons forma de furs e privilegis, deje ésser feta elecció de mustaçaf, per ço lo dit honrat consel, servan forma dels dits furs e privilegis, enantà a fer elicció. Et primerament foren lestes les ordenacions de la vila. Enaprés, per lo dit <sup>13v</sup> consell foren elets .IIII<sup>e</sup>. prohòmens que fossen presents al rebre de les veus, ço és, en Pere Moster, en Pere Miquel, en Bernat Moliner e en Bernat Hostalés. Enaprés foren rebudes les veus de cascun conseller, e foren de més veus en Pere de Begues, Pere Strader, Guillem Loreta, Bernat de Belda, Johan Tauhenga e n'Arnau Sala, los noms dels quals cascú per si foren meses en albarans e meses en redolins de cera vermella. Et per los dits honrats jurats foren presentats al honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, los quals, present lo consell allí ajustat, mès en un bací mig d'aygua e un infant ignocent pres del dit bací tres dels dits redolins, los quals donà al dit batle, ab los quals lo dit batle se apartà. Et a poch instant, lo dit batle notificà e dix al dit consel que haguesen per mustaçaf en l'any esdevenidor, ço és, lo dit n'Arnau Sala.

Enaprés, dimercres que ere comptat a .XXIX. de setembre del dit any, que ere dia de monsènyer sent Miquel, l'onrat n'Arnau Sala jurà en poder del honrat en Guillem Miró, batle de la vila de Castelló, en la ecclésia de la dita vila, denant los honrats n'Arnau de Peralta e en Bernat Cabeça, jurats,<sup>52</sup> e denant encara gran multitud de poble que en la dita ecclésia ere, lo qual feu lo sagrament acostumat segons forma de furs o privilegis del regne.

<sup>14r</sup> *Die mercurii, .VI<sup>a</sup>. octobris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça e n Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Bernat Pelegrí, Bernat Moliner, Guillem Monlober, Domingo Altibell, Pasqual Godes, Arnau Agramunt, Pere Marcho, Guillamó Padrells, Pere Palau, Jacme Roig, Berthomeu Bosch, Ramon Reno<v>ell, Pasqual Navarro, Bernat Bosch, Johan Alquècer, Bernat Mut, Berenguer Solà, Berenguer Guitart, Pere Gargil, Bernat Hostalés, Pere Strader, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, Romeu Bonet, Anthoni Valentí, Pere de Begues.

Ítem, fon manat donar per lo consell a n Bernat Miralles .XIII. sous per trebals per ell sostenguts en València per lo feyt de la nora.<sup>53</sup>

¶ <sup>51</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶ <sup>52</sup> Ratllat: *que bé e lealment se haurie en la sua*. ¶ <sup>53</sup> Marge esquerre: *albarà*.

Lo consell deliberà que sie donat cap a la terra d'en Bertran a les aygües que y discorren, la qual terra és al cap de terme.

L'onrat consell de la vila assignà en regidor e administrador del spital, ço és, n'Anthoni Navarro, per un any esdevenidor, al qual donà e atorgà plen poder de regir e procurar lo dit spital e collir e plegar los (en blanc).<sup>54</sup>

Lo consell manà ésser donat a n Bernat Miralles, jurat, .XVIII. sous per los trebals que ha sostenguts en València sobre lo feyt de la nora.<sup>55</sup>

¶<sup>14v</sup> Ítem, lo dit honorable consell acordà que fos scrit a micer Berthomeu del Mas que vingúes a Vila-real per veure si's porie levar la qüestió que és entre la vila e Onda.

Ítem, com lo discret en Pasqual Ferrando fos vengut de la ciutat de València e hagués feta relació què mossén en Giner havie pronunciat en la qüestió de la nora, lo consell acordà que li fos feyt albarà de les quantitats contengudes en una cèdula registrada en los llibres dels albarans.<sup>56</sup>

Digmenge, a .XVII. de octubre del any .M.CCCC.

Fon ajustat e appegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça, n'Arnau de Peralta, en Bernat Miralles<sup>57</sup> e en Ramon Johan, jurats. Consellers: en Pere Moster, Pasqual Bataller, Bernat Moliner, Lorenç Marcho, Jacme Roig, Pasqual Franch, Romeu Bonet, Pere Marcho, Pasqual Godes, Berenguer Gilla- bert, Domingo Altibell, Johan Pomar, Bernat Bosch, Domingo Torner, Guillamó Monlober, Anthoni Valentí, Berenguer Guitart, Pere Gargil, Berthomeu Giner, Pere Strader, Pasqual Ferrando, Berenguer Moliner, Huguet Spàrech, Pere Miquel major, Pere Miquel menor, Johan Alquècer.

Lo consel acordà que'ls honrats jurats afermen lo menescal a dos anys, al qual donen .X. lliures per totes coses, pagadors per terces.

Lo consell acordà que'l síndich rebe les terces tots per éntregues de les correnties, e rebuts, que ladonchs acorda que'n fara de les dites terces.

L'onrat consel manà e comanà als jurats que tracten ab los hereters de les terres hon discorren les aygües del val e que meten en stament; emperò, que no finen res tro hajan feta relació al consell.

¶<sup>54</sup> Marge esquerre: *regidor del spital*.

¶<sup>55</sup> Marge esquerre: *albarà*. Tot aquest ítem, ratllat.

¶<sup>56</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>57</sup> Ratllat: *jurats*.

Ítem, acordà lo consell que sie haüda la sentència de la obra nova per los jurats e, vista aquella per lo consell, ladons (sic) acordarà com se haurà en lo feyt.

Ítem, acordà lo consel que·ls sis florins que en Pasqual Franch donà per a·n Nadal Gonbau per fer lo libre de dates e rebudes, que no li sien ¶<sup>15r</sup> reebuts en compte del senyal e paga que donà als canterés per sos ragoles, que de la resta face la execució en los béns de aquells, el qual dit en Pasqual Franch los pach a la vila.

Ítem, acordà lo consel que sie vist en lo compte que donà en Bernat de Belda e si és atrobat en aquell que·l dit en Bernat de Belda meté en data de sis florins per fer lo libre de dates e rebudes, que·ls dits sis florins sien haüts dels dit en Bernat de Belda.

Ítem, acordà lo consel que sie feyt albarà al síndich de les quantitats contenudes en un albarà e registrat en lo libre dels albarans.<sup>58</sup>

Ítem, sobre lo feyt de la nora, lo consel deliberà que·l discret en Pasqual Ferrando, notari, vaje a València e recapte los processos e, enaprés, que vaje ab los dits proceses<sup>59</sup> al senyor rey.

Ítem, acordà lo consel que·ls .DCCCC. sous que resten en poder del peyter, que sien donats al síndich.

*Die dominica, .XXIII<sup>a</sup>. octobris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, en Berenguer Moliner, Guillem Loreta, Pasqual Bata-ller, Bernat Moliner, Pere Miquel menor, Lorenç Marcho, Pere Marcho, Romeu Bonet, Berthomeu Bosch major, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Johan Alquè- cer, Pere Gargil, Bernat Hostallés, Pere Strader, Pere de Begues, Johan Tauhenga, Pasqual ¶<sup>15v</sup> Ferrando, Anthoni Navarro, Pasqual Godes, Guillamó Monlobber, Johan Pomar.

En lo qual consell fon feta relació per lo discret en Pasqual Ferrando, nota- ri, lo qual ere stat tramés a la ciutat de València per saber e entendre quiny o qual partit havien mogut sobre lo feyt de la nora, com demanasen que·n fos feyt com- promís. Per ço dix que ere stat a la dita ciutat e havie parlat ab micer Berthomeu del Mas, lo qual de aquesta rahó havie scrit, lo qual dix que loave que·n fos feyt compromís. Et que enaprés parlà ab mossén en Giner, lo qual li dix que per evitar

¶<sup>58</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>59</sup> Ratllat: *a València*.

missions e despeses consellave que fos feyt compromís del feyt de la nora en dos juristes, ço és, sobre la alçària, amplària, loch, manera e forma de la dita nora, ús e aempriu de aquella perpetualment. Per tal, lo dit misatger explicà lo dit feyt, et que·l dit honrat consell hi provehís e acordàs lo que de bé fos, fahent resposta al dit mossén en Giner de ço que·l dit consell acordarie, com li fos promés d'enviar la resposta que·l dit consell haurie acordat.

Lo consell acordà que no farie lo dit compromís per la manera que és stat demanat; emperò, sí volie fer compromís de la granea e alçària de la nora que de present és, enaxí que, si d'ací avant se havie a fer o a refer, aposar, baxar, alçar ne altre acte exercir per rahon de aquella o de altra nora per avant possadora, que a tot ço que sie o serà fahedor o exercidor per rahon de la dita nora sien servades les sentències obtengudes com de aquelles en nenguna manera lo consell no s'entenie a deparar.

¶<sup>16r</sup> *Die mercurii, .XVII<sup>a</sup>. novembris anno predicto.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, corredor públich,<sup>60</sup> en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, n'Arnau de Peralta, en Ramon Johan e·n Bernat Miralles, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Guillem Sanç, Pere Strader, Berenguer Guitart, Berthomeu Giner, Pasqual Godes, Bernat Bosch, Pere Palau, Berthomeu Bosch, Pere Marcho, Jacme Roig, Lorenç Marcho, Pere Gargil, Pasqual Bataller, Romeu Bonet, Pere Miquel, Berenguer Solà, Guillamó Monlober, Bernat Hostalés, Bernat Moliner, Domingo Altibell, Pere de Begues.

Fon manat fer albarà al mestre de gramàtica de la última paga del segon any.<sup>61</sup>

Fon<sup>62</sup> proposat per en Berenguer Solà que com la vila hagués venut l'alberch d'en Lagostera per béns de hòmens de Onda per integrar los vehins de la vila, et dos anys abans que fos venut fos renunciat al vussufruyt per la dona, lo qual se perta<n>yie al dit propositant, per ço<sup>63</sup> supplicà lo dit consell que li degués lexar a ell pendre lo loger del dit alberch. Lo consel acordà que sie vist lo dit renunciament per los jurats e que li sie feta justícia.

Ítem, fon proposat en consell per en Guillem Ferriols que fos integrat de ço que ere stat marchat en Onda per afers de la vila, segons que en Pere de Reus, qui semblantment era stat marchat, era stat entegrat. Lo consell deliberà que·l dit en Guillem Ferriols sie integrat segons que·ls altres vehins se són acostumats de integrar.

¶<sup>60</sup> Ratllat: *per veu de.*

¶<sup>61</sup> Marge esquerre: *albarà.*

¶<sup>62</sup> Ratllat: *acordat.* ¶<sup>63</sup> Ratllat: *lo.*

E la supplicació proposada per en Macià Guerau que la vila li fes gràcia de alguna quantitat per mudar sa habitació de la vila de Perpinyà, lo consell deliberà que·ls jurats sàpien d'ell què demane e ladonch<s> que·n que parlat en consell, aladonchs lo dit consell acorda ço que serà de bé.

¶<sup>16v</sup> Lo consel acordà que·l moro que mate los cervos<sup>64</sup> sie pagat de quants n'à morts ne d'ací avant ne matarà, segons fon concertat<sup>65</sup> ab lo dit moro. Emperò, que·l dit moro vingue ací e que en tot cars face que mate dels cervos de la marjal.

Lo consel acordà que si en Pasqual de Mealla no serà vengut d'ací a tres dies, que sie feta execució en los béns de la fermaça.

Ítem, lo consell acordà que en Pasqual Ferrando face àpocha a·n Pere de Begues dels<sup>66</sup> .D.XLVI. sous los quals a manaments dels dits jurats<sup>67</sup> li prestà per pagar les [pedres] de red[...].s.

Ítem, acordà lo consell que·l síndich *quo ad lites* requira a mossén en Pere Morrrera, lochtinent de governador, que don fermaça de la locatenència segons forma de furs.

¶<sup>17r</sup> *Die mercurii, .XXII<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Johan, justícia, en Bernat Cabeça e en Ramon Johan, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere de Begues, Bernat Moliner, Lorenç Tauhenga, Berthomeu Bosch, Pere Gargil, Guillem Sanç, Berenguer Solà, Bernat Bosch, Pasqual Godes, Domingo Altibell, Romeu Bonet,<sup>68</sup> Pere Marcho, Guillem Loreta, Huguet Spàrech, Pere Strader, Berthomeu Bosch, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Berenguer Gillabert, Johan Pomar, Bernat Hostalés, Anthoni Valentí,<sup>69</sup> Guillamó Padrells, Anthoni Navarro, Jacme<sup>70</sup> Roig, Pere Miquel major, Pere Miquel menor.

Lo consell deliberà que per lo síndich sien emprats .CC. sous a·n Guerau Ferrer aytant de temps com als jurats plaurà, donant bones e suficients fermances que com la vila vulle cobrar aquells, que·ls puxe cobrar, e que·n sie feyt albarà al síndich.<sup>71</sup>

Fon manat fer albarà al síndich que don a·n Matheu Vilar .XL. sous per la meytat de la soldada.<sup>72</sup>

¶<sup>64</sup> Duplicat. ¶<sup>65</sup> Realment hi fica: *concertamiat*.

¶<sup>66</sup> Ratllat: *.L. florins que li prestà*. ¶<sup>67</sup> Ratllat: *dona*.

¶<sup>68</sup> Ratllat: *Berthomeu Jornet*. ¶<sup>69</sup> Ratllat: *Guillem Marqués*.

¶<sup>70</sup> Ratllat: *Bernat*. ¶<sup>71</sup> Marge esquerre: *Ferrer, préstech .CC. sous. Albarà*.

¶<sup>72</sup> Aques i els següens quatre ítems, al marge esquerre: *albarà*.



Ítem, l'onrat consell manà que per los honrats jurats sien venudes .II. fanecades de terra les quals són del spital, e que del preu de aquelles sie comprat censal tant com bastarà a obs del dit spital.

Ítem, fon manat fer albarà als consellers del justícia.

Ítem, fon manat fer albarà a'n Bernat Hostalés per .VI. dies que anà a Tortosa per presentar letres del senyor rey al vicari general, .LX. sous. Ítem, per la carta pública que'n feu fer, .XVII. sous. Ítem, per un dia que anà <a> Almagora .III. sous. Suma per tot .LXXX. sous.

¶<sup>17v</sup> Ítem, fon manat fer al síndich albarà de les coses contengudes en lo libre dels albarans en lo present calendari.

Ítem, fon manat fer albarà al honrat en Pere Moster, síndich del any pasat, de les coses contengudes en l'albarà registrat en libre de albarans en lo present kalendari.

Com segons forma de fur e privilegis del regne de València lo terç dia ans de la festa de Nadal deje ésser feta elicció de justícia, per ço lo dit honrat consell, servan la forma dels dits furs e privilegis<sup>73</sup> enantà a fer la elecció sobredita. Et primerament foren lestes les ordenacions de la vila et enaprés foren elets per lo consell .IIII<sup>e</sup>. prohòmens que fosen presents ab los honrats justícia e jurats e scrivà al rebre de les veus, ço és, Huguet Spàrech, en Berenguer Solà, n'Anthoni Navarro e en Bernat Bosch. Et enaprés foren rebudes les veus de cascun conseller et foren de més veus en Pasqual Ferrando, en Pere de Begues, en Johan Tauhenga, en Rodrigo Çanou, en Guillem Loreta e en n'Anthon Orlando, los noms dels quals cascun per si foren meses en albarans e meses en redolins de cera vermella. Et per los dits honrats jurats foren presentats al honrat en Berenguer Moliner, lochtinent de batle de la dita vila, los quals, present tot lo consell allí ajustat, mès en un bací mig de aygua et un infant ignocent de pocha edat pres del dit bací tres dels dits redolins, los quals donà al dit honrat batle, ab los quals lo dit honrat lochtinent de/ batle se apartà. Et a poch instant lo dit honrat lochtinent de batle notificà e dix al dit consell que haguesen e tinguesen per justícia en l'any esdevenidor, ço és, lo dit en Pere de Begues.

*Posthea, die sabbati .XXV<sup>a</sup>. die decembris anno a Nativitate ¶<sup>18r</sup> Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo,* dia de la festa de Nadal, l'onrat en<sup>74</sup> Guillem Miró, batle de la vila de Castelló, en la ecclésia parroquial de Madona Santa Maria de la dita vila, present tot lo poble allí ajustat, ans que'l Evvangeli se cantàs en missa major, rebé sagrament del dit honrat en Pere de Begues, segons forma de furs de València e axí com és stat acostumat en temps pasat, de haver-se bé e lealment en lo ofici de justiciat de la dita vila.

¶<sup>73</sup> Ratllat: *e les ordenacions de la vila.* ¶<sup>74</sup> Ratllat: *Berenguer Moliner, locht.*

Fon<sup>75</sup> feta relació per los honrats jurats en consell de les rebudes e dates per lo discret en Pasqual Ferrando com a síndich feytes per alcunes reduccions de censals per aquell feytes, e axí matex de alcunes vendes de censals feytes. Perquè lo dit consell manà a aquell ésser feyta absolució segons que en los llibres de notes d'en Guillem Feliu, notari, és contengut.

*Die dominica, .XXVI<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo qual foren presents los honrat<s> en Pere de Begues, justícia, n'Arnau de Peralta, Bernat Cabeça, en Bernat Miralles e en Ramon Johan jurats. Consellers: en Pere Miquel, en Pere Moster, Bernat \Moliner/,<sup>76</sup> Pere Miquel menor, Romeu Bonet, Lorenç Marcho, Bernat Moliner, Guillamó Monlober, Guillamó Padrells, Pere Marcho, Anthoni Navarro, Anthoni Valentí, Berthomeu Bosch, Pere Palau, Johan Alquècer, Jacme Scuder, Pere Gargil, Pere Strader, Huguet Spàrech, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, G(uillem) Sanç.

*Primo*, fon manat fer albarà als guardians de la céquia, de la<sup>77</sup> última paga de .L. sous.<sup>78</sup>

Ítem, lo dit honorable consell elegí en reebedor de les quantitats de tots a aquells que compren los censals dels frares, ço és, l'onrat en Pere Miquel, mercader, major de dies.<sup>79</sup>

||<sup>18v</sup> Ítem, l'onrat consell de la vila, sens prejuhí de les ordenacions de la vila o que en totes les altres eleccions les ordenacions de la vila parlants de aquesta manera stiguen en sa fermetat e valor, volch que en la elecció de seccristà sien los metges pensionats de la vila.

Ítem, acordà lo dit consell que'l discret en Bernat Hostalés, notari, vaje a .IX. de giner a València per fer tenir la col·lació a micer Domingo Maschó del procés d'en Thous.

Com segons forma de furs e privilegis del regne de València sie acostumat e usat l'endemà de Nadal elegir e crear seccristà, per ço, feta proposició per los honrats jurats, l'onrat consell, lestes ans e primerament en aquell dit consell les ordenacions que en feyt de eliccions sie (sic) han a servir, enan<t>à a fer elicció de seccristà en la forma sigüent, ço és, que foren assignats .IIII<sup>e</sup>. prohòmens al rebre de les veus, ço és, n'Anthoni Valentí, en Guillem Sanç, en Romeu Bonet e en Guillamó Padrells. Et enaprés foren rebudes les veus et foren atrobats de més veus

¶<sup>75</sup> Ratllat: *manat*. ¶<sup>76</sup> Ratllat: *Cabeça*. ¶<sup>77</sup> Ratllat: *segona*.  
¶<sup>78</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>79</sup> Marge esquerre: *Frares de Sent Augustí*.

maestre Pere Castellot, en Bernat de Belda, maestre Domingo Rodrigo, en Pasqual Ferrando, en Berenguer Moliner e en Johan Barbarossa. Enaxí que, meses los noms de aquells \en redolins de cera/ en un bací mig de aygua, e foren treyts tres dels dits redolins per un infant de pocha edat, los quals foren meses en poder del honrat en Pere de Begues, justícia, e dels honrats jurats de la vila, e preses e regoneguts per aquells fon donat per secristà del any present, ço és, lo dit maestre Pere Castellot.

¶<sup>19r</sup> Com segons forma de furs e privilegis e ordenacions de la vila sie stat acostumat e usat l'endemà de Nadal, dia de sent Steve, elegir e crear cequier de la céquia Major de la vila de Castelló, per ço, feta proposició per los dits honrats jurats, l'onrat consell enantà a fer elecció de aquell en la forma sigüent, ço és, que foren elets .IIII<sup>e</sup>. prohòmens per rebre les veus ensemps ab los dits honrats justícia e jurats, los quals són, ço és, en Johan Alquècer, en Pere Miquel menor, en Lorenç Marcho e en Berenguer Moliner. Et enaprés foren rebudes les veus et fon atrobat de més veus en Pere Marcho, Andreu de Paüls, Miquel Gaschó, Bernat Bosch, Johan Tauhenga e en Pere Strader. Enaxí que, meses tots aquells en sis redolins de cera vermella, foren meses en un bací de aygua e foren treyts \tres/ dels dits redolins per un infant de pocha edat, los quals foren meses en mans dels dits honrats justícia e jurats. Et obriren e regonegueren a aquells e asignaren e donaren en cequier de la dita céquia en l'any esdevenidor, ço és, lo dit en Pere Marcho, vehí de la dita vila.

*Posthea die martis, .XXVIII<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Lo dit en Pere Marcho, cequier sobredit, jurà per Déu e per los sants Quatre Evgangelis de aquell de les sues mans corporalment toquants, en poder del honrat en Pere de Begues, justícia, presents los honrats jurats e alguns prohòmens de la vila en gran moltidut, de haver-se bé e lealment en lo regiment de son ofici de cequier de la céquia Major de la dita vila e çut de aquella, e açò segons forma de furs ¶<sup>19v</sup> e privilegis e ordenacions e sentències sobre lo di[parti]ment de la aygua de aquella ordenades e ordenats. Lo qual dit cequier, sots virtut del dit sacrament, respòs e dix que hoc si Déus li ajud e los sants Evgangelis.

*Posthea die mercurii, .XXIX<sup>a</sup>. decembris anno predicto.*

En Bernat Ballester e n'Apparici Merlo juraren<sup>80</sup> per guardians de la dita céquia en poder del dit cequier, de haver-se bé e lealment en lo dit guardianatge e de fer verdaderes relacions.

¶<sup>80</sup> Ratllat: *en p.*

L'onrat consell de la vila, haüda relació dels honorables jurats que vist e re-gonegut lo compte del honrat en Pere<sup>81</sup> de Reus, lo qual com a síndich de la vila havie feytes alcunes rebudes e venuts censals per fer reduccions dels censals de la vila, les quals rebudes asumades sumen a quantitat de vint-cinch mília quaranta-dos sous, et les dates per aquell feytes sumen a quantitat de vint-quatre mília setanta-sis sous. Per què, eguallades dates ab rebudes, haurie a tornar segons lo dit compte nou-cents sexanta-sis sous los quals l'onrat en Pere Miquel, síndich de la dita vila, confessà haver haüts e rebuts del dit en Pere de Reus. Per què lo dit honorable consell manà fer absolució e difinició al dit en Pere de Reus segons que en los libres de notes d'en Guillem Feliu, notari, és contengut.

*Testes: Berengarius Miralles et Dominicus Marcho.*

||<sup>20r</sup> Com segons ordenació de la vila sie ordenat que de dos en dos anys sie assignat un prohóm de la dita vila per regidor per tenir lo compte e reebre les rendes e drets al senyor rey pertanyents en la dita vila e terme de aquella, et aquell dit regidor haje a tenir aquelles segons fer és acostumat.<sup>82</sup> Per tal, lo dit honrat consell, servan forma de les dites ordenacions, enantà en fer regidor e administrador de les dites rendes et foren donats de més veus<sup>83</sup> per lo dit honrat consell, ço és, en Pasqual Ferrando, en Berenguer Moliner, en Pere Miquel menor de dies, e en Johan Tauhenga, los noms dels quals cascú per si foren scrits en un albaranet en paper et aquells dits albarans, ben closos, foren lançats en terra, dels quals dits .IIII<sup>e</sup>. albarans per un prohóm il·literate e no sabent letra fon pres un albarà dels dits .IIII<sup>e</sup>. albarans, lo qual dit albarà, present tot lo dit honrat consell, fon ubert, en lo qual<sup>84</sup> albarà fon atrobat scrit lo nom del dit en Berenguer Moliner. Per què, lo dit honrat consell, segons forma de les dites ordenacions, manà al dit en Berenguer Moliner qui present ere que fos regidor e administrador de les dites rendes e drets al senyor rey pertanyents en la dita vila e terme de aquella per dos anys sigüents, e que don fermança de deu mília sous e principal tengut e obligat segons forma de les dites ordenacions de la dita vila. Lo qual dit en Berenguer Moliner acceptà la dessús dita administració, donà fermança e principal tengut e obligat<sup>85</sup> segons forma de les ordenacions de la vila qui ab ell e sens ell<sup>86</sup> de totes les dessús dites coses les quals per ell axí com administrador seran reebudes e administrades de les dites rendes e drets del senyor rey, en plener consell, ço és, l'onrat en ||<sup>20v</sup> Pere Miquel, major de dies, mercader, vehín de la dita vila, present, e la dita fermança e principal obligació en sí volenterosament fahent, rebent e acceptan e per aquella tots los lurs béns obligats, haüts e per haver.

*Testes: Berengarius Miralles et Dominicus Marcho.*

¶<sup>81</sup> Ratllat: *Moster.*

¶<sup>82</sup> Marge esquerre: *elecció de administrador de les rendes del senyor rey.*

¶<sup>83</sup> Ratllat: *segons forma.* ¶<sup>84</sup> Ratllat: *alf.*

¶<sup>85</sup> Ratllat: *qui ab ell.* ¶<sup>86</sup> Ratllat: *ded.*

Ítem, fon manat fer albarà a'n Pere de Reus de les quantitats contengudes en lo libre dels albarans.<sup>87</sup>

Ítem, (en blanc).

*Die veneris, .XXXI<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça e en Ramon Johan, jurats. Consellers: en Pere Miquel, en Pere Moster, en Berenguer Moliner, en Guillem Loreta, Pasqual de Mealla, en Pere Miquel menor, Lorenc Marcho, Bernat Moliner, Pere Palau, Guillamó Marqués, Rodrigo Çanou, Jacme Scuder, Anthoni Valentí, Berenguer Solà, Arnau Agramunt, Bernat Mut, Anthoni Navarro, Pere Strader, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, Johan Tauhenga, Johan Alquècer.

Lo consell acordà que los balestés juguen la copa, enaxí que sien tenguts de sperar tro al toch de vespres, e sol que y sien tres<sup>88</sup> jugadós, que juguen, la qual copa sien tenguts ||<sup>21r</sup> de jugar tro a sent Johan primervinent, e ladonchs aquells qui més lanços hinc hi haurà, que sie sua.<sup>89</sup>

Ítem, fon manat fer albarà a'n Pere Parellades, de la segona terça de tenir los (sic) pes de la farina.<sup>90</sup>

Ítem, manà fer albarà dels pous.<sup>91</sup>

Ítem, lo dit honrat consell acordà que·ls honrats jurats facen encantar lo guardianatge del terme e que·ls sien feyts los acapítols (sic), e que sien haüts hòmens de fe e bons.

En lo qual consel fon proposat per l'onrat en Pere de Begues, justícia, que com a Déu e al honrat consell de la dita vila haje plagut que ell el present any sie elet en réger<sup>92</sup> l'ofici del justiciat de la dita vila, si plaurà al dit consell que faça gràcia de les calònies e penes que a ell convendrà a levar per rahan de son ofici. Lo consell respós e dix que en tant com en ell ere que li plaïe que·l dit justícia fes gràcia e gràcies segons forma del privilegi a les dites viles atorgat.

Fon manat fer albarà al mestre Provençal de .X. florins.<sup>93</sup>

Com lo temps de encantar les impossicions e fer venda de aquelles fos prop, per ço los honrats jurats notificaren al honrat consell si volien afegir o toltre als capítols de les dites impossicions, e semblantment que fossen elets certs hò-

¶<sup>87</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>88</sup> Ratllat: *.VI.* re: *albarà*. ¶<sup>91</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>92</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>93</sup> Marge esquerre: *albarà*.

mens a ésser presents al deliurar de les dites impossicions. L'onrat consel, vista la dita <sup>21v</sup> proposició, assignà prohòmens qui ab los dits jurats veesen e regoneguesen los capítols de les dites impossicions, e que en aquelles afegesen e millorassen ço que a lur bona e sana consciència entenien que y fos adobar. Et primerament fon assignat per la parròquia de Santa Maria, en Pasqual Ferrando; per la parròquia de Sent Johan, en Bernat Mut; per Sent Nicholau, en Pere Palau; per Sent Pere, en Johan Tauhenga; per Sent Augustí, en Berenguer Moliner; per Sent Thomàs, en Pasqual Bataller. E volch lo dit consell e ordenà per ço que les dites impossicions pugen de for, que puxen traure e comprar aquelles, ço és, los jurats e scrivà e qualsevol de aquells, e totes altres persones assegurants bé les dites impossicions segons forma dels capítols, exceptat que aquelles no puxen traure ne haver part lo justícia, síndich de la vila ne lo mustaçaf.

<sup>22r</sup> *Die lune, .XVII<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e appllegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, corredor públich, en lo qual foren presents l'onrat en Pere de Begues, justícia, n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan, e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, Pasqual Bataller, Lorenç Solà, Guillamó Monlober, Bernat Moliner, Arnau Agramunt, Anthoni Navaro, Jacme Roig, Romeu Bonet, Berenguer Gillibert, Pere Palau, Anthoni Valentí, Anthoni To<r>ner, Pere Marcho, Bernat Mut, Pasqual Godes,<sup>94</sup> Pere Gargil, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Huguet Spàrech, Guillem Loreta.

Lo consell acordà que sie dat a'n Berenguer d'Alçamora per los pardals que ha morts tro al present dia. Et noresmenys lo dit consell acordà que d'ací avant al dit Berenguer e a qualsevol altre que matarà pardals li sien donats set sous del (sic) miller.<sup>95</sup>

Ítem, acordà lo consell que sien anticipats a'n Johan Sànchiç, menescal, .C. sous donant bones fermances que, en cars que'l dit menescal se morie<sup>96</sup> o se'n partie de la vila, que'n sie tengut.<sup>97</sup>

Ítem, lo consell acordà que<sup>98</sup> sie feta gràcia als frares de la meytat de la<sup>99</sup> peyta.<sup>100</sup>

Ítem, acordà lo consell que les boteres de la vila sien tanquades a coneguda dels jurats e síndich.

Ítem, fon proposat en consell per n'Oset e altres que com per lo justícia fosen stades feytes execucions per rahon d'escorren- <sup>22v</sup> ties, que havien feytes scor-

¶ <sup>94</sup> Ratllat: *Berenguer Guitart*. ¶ <sup>95</sup> Marge esquerre: *pardals*. ¶ <sup>96</sup> Ratllat: *o no*. ¶ <sup>97</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>98</sup> Ratllat: *per gràcia*. ¶ <sup>99</sup> Ratllat: *pobla*. ¶ <sup>100</sup> Marge esquerre: *albarà*.

renties en lurs terres, per ço suplicaren lo dit consell que·l terç de la vila los fossen tornats. Lo consell comanà los dits afers als dits jurats e síndich e que sie vist<sup>101</sup> lo departiment e les misions que feytes són, e facen justificar aquelles, e que·ls dits jurats e síndich facen aquella gràcia que benvist los serà a·quelles persones que·ls serà benvist.

Ítem, lo dit honrat consell, vista la supplicació feta per en Vicent de Campos, acordà que la copa la qual ere stada atorgada als balestés, com fos pasat lo temps<sup>102</sup> que·ls fon assignat a jugar aquella, que li sie liurada.<sup>103</sup>

Ítem, lo dit honrat consell mane al honrat en Berenguer Moliner, administrador de les reendes (sic) del senyor rey, que per lo contracte que·l discret en Guillem Feliu, notari e escrivà del dit consell e jurats, ha reebut de les dites reendes, que don al dit en Guillem Feliu .IIII. florins e que li sie feyt albarà.<sup>104</sup>

Ítem, acordà lo consell que fos feyt albarà, lo qual se endreç al dit administrador, que don a Matheu Vilar per encantar les rendes del senyor rey .X. sous.<sup>105</sup>

Ítem, l'onrat consel manà als honrats jurats e síndich que<sup>106</sup> requiren na Rabostera, que vene les canelles, [tro] àls que sie feta execució de les .CC. sous que prestaren a ella e a son fill, e en les fermances.

¶<sup>23r</sup> Ítem, com les<sup>107</sup> impossicions se enquantasen e no pujasen a for convingent, per ço lo dit honrat consell, per ço que de aquelles puxe ésser haüt bon preu, trencà \e hac per revocada/ la ordenació per aquell feta, ço és, que lo justícia, síndich e mustaçaf no gosasen \dir o/ haver part en les dites impossicions. Et acordà e deliberà que·l dit justícia, mustaçaf e encara síndich e tots altres puxen traure les dites impossicions pus, present tot lo consell, al més de preu se liuraven e que frau alcú no y podie ésser feyt.

Les quals dites impossicions foren liurades a·n Pere de Begues e a·n Huguet Spàrech, present lo dit consell, per preu de trenta-nou mília sous segons que en cartes públiques rebudes per en Guillem Feliu en lo dit dia és contengut.

*Die mercurii, .XIX<sup>a</sup>. mensis ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon aplegat e ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila,<sup>108</sup> ab so de naffill o trompeta, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia de la dita vila, en Ramon Johan, en Bernat Miralles, Arnau de Peralta \e en Bernat Cabeça, jurats de la dita vila/.<sup>109</sup> Consellers: Pasqual Ferrando, notari, mi-

¶<sup>101</sup> Ratllat: *feyt*. ¶<sup>102</sup> Ratllat: *li sie*. ¶<sup>103</sup> Marge esquerre: *copa*.

¶<sup>104</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>105</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>106</sup> Ratllat: *donen, demanen*. ¶<sup>107</sup> Ratllat: *rendes*. ¶<sup>108</sup> Ratllat: *en lo q*. ¶<sup>109</sup> Ratllat: *jurats*.

cer Johan Miralles, Bernat Mut major de dies, Bernat Bosch, Johan Alquècer, Pere Palau, Berenguer Solà, Arnau Agramunt, Berenguer Gillabert, Pasqual Franch, ¶<sup>23v</sup> Guillem Padrells, Bernat Moliner, Guillem Monlober, Pere Miquel menor, Pere Miquel major, Pere Moster, en Johan Tauhenga, notari, Ramon Renovell, Pasqual Godes, Pere Marquo, Anthoni Navarro, Bernat Hostallés, notari, Romeu Bonet, Domingo Altibell, Berthomeu Bosch, en Guillem Sanç, Pere Estrader.

Lo consell manà ésser feyt albarà a'n Matheu Vilar per encantar les imposicions.<sup>110</sup>

Ítem, fon proposat en consell per lo feyt de la carrera del molí Soterrani que fos adobada. Lo consel acordà que fos comanat a càrrech dels honrats jurats e mustaçaf e alguns prohòmens que la regoneguen e que y facen fer ço que mester hinc sie a missió del senyor<sup>111</sup> del dit molí.

Lo consell acordà que a'n Cristòfol Celler, lo qual se'n vol venir ací de València per usar de son ofici, que li sie feyt acorriment a coneguda dels honrats jurats.

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com l'onrat en Guillem Ferrer, de la Tressoreria del senyor rey, fos en la vila de Castelló e demanàs cena de primogenitura, la qual cena per fur no eren tenguts pagar com ne fossen exemptes,<sup>112</sup> et lo dit en Guillem Ferrer, no contrastant ferma de dret que denant lo governador ere stada propossada, se esforçave de fer venda de penyores de béns de hòmens de la dita vila; per ço notificaren les dites coses e lo consell ¶<sup>24r</sup> que y provehís ço que de bé fos. Lo consell acordà que'l dit negoci sie comanat en càrrech dels dits jurats e<sup>113</sup> que'n traguen lo millor partit que'n puxen ab lo dit en Guillem Ferrer. Et noresmenys, eligiren per misatger al discret en Pasqual Ferrando que vaje a València per demanar de consell als advocats, que ab lur consell sie procehit en los dits afers.

Lo consell acordà que en Pere Moster, notari síndich en l'any proppasat, require execució contra en Pasqual de Mealla e ses fermances de la resta que deu de la peyta.

*Die dominica, .VI<sup>a</sup>. febroarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar,<sup>114</sup> crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, en Bernat Cabeça, n'Arnau de Peralta, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pasqual Bataller, Ber-

¶<sup>110</sup> Marge esquerra: *albarà*. ¶<sup>111</sup> Ratllat: *amo*.  
¶<sup>112</sup> Ratllat: *per ço*. ¶<sup>113</sup> Ratllat: *que'l*. ¶<sup>114</sup> Ratllat: *corre*.



nat Moliner, Guillamó Monlober, Lorenç Marcho, Anthoni Navarro, Guillamó Padrells, Berenguer Guillabert, Pere Marcho, Pere Palau, Berenguer Solà, Berthomeu Bosch, Pere Pintor, Bernat Bosch, Bernat Mut, Domingo Altibell, Anthoni Valentí, Pere Gargil, Berthomeu Giner,<sup>115</sup> Romeu Bonet, Huguet Spàrech, Pere Strader, Johan Tauhenga, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Johan Pomar, Bernat Hostalés.

¶<sup>24v</sup> Lo consell acordà que la obra nova sie vista per los honrats jurats e per alguns altres prohòmens, e que si poden trobar que li trague, que finen per ço que la vila hinc ha a pagar tro en .CCC. sous e no pus.

Ítem, acordà lo consell que en Guillamó Ferriols sie satisfeyt de ço que li fon venut per lo síndich de Onda per afers de la vila.<sup>116</sup>

Ítem, acordà lo consell que sien dats a n Pol .XI. sous per un cervo que matà en lo terme.<sup>117</sup>

Ítem, l'onrat consell deliberà que'l guardianatge sie liurat a bons hòmens e assignà que fos liurat ab consell d'en Bernat Pelegrí, d'en Pere Moster, d'en Bernat Mut, d'en Pere Marcho, d'en Bernat Moliner e Guillamó Monlober.

Ítem, l'onrat consell, per ço com se metie remor de blat, acordà que sie feta ajuda a tot hom qui portarà de fora vila forment, que li sie feta de ajuda .I. sou per cafiç, e que de la present ordenació sie feta crida.

Ítem, lo dit honrat consell acordà que'l discret en Pasqual Ferrando, notari, vaje al senyor rey a Barchinona sobre lo feyt de la nora.

¶<sup>25r</sup> *Die martis, prima marci anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia. Jurats: n'Arnau de Peralta, en Ramon Johan e en Bernat Miralles. Consellers: en Pere Moster, Guillem Loreta, Pasqual Bataller, Bernat Moliner.<sup>118</sup> Arnau Agramunt, Pere Palau, Guillamó Padrells, Domingo Altibell, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Berenguer Solà, Romeu Bonet, Pere Gargil, Bernat Hostalés, Johan Tauhenga, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Domingo Torner, Jacme Nadalies, Bernat Mut, en Pere Miquel, Pasqual Franch, Anthoni Valentí.

Lo consell acordà que la céquia sie enquantada<sup>119</sup> e sie liurada a scurar e a erbar segons forma dels capítols ja acostumats, e que sie liurada al menys de preu donant.

¶<sup>115</sup> Ratllat: *Pere de Reus*. ¶<sup>116</sup> Marge esquerre: *albarà*.  
¶<sup>117</sup> Marge esquerre: *cervo*. ¶<sup>118</sup> Ratllat: *Arnau Solà*. ¶<sup>119</sup> Ratllat: *scurada*.

Fon acordat per lo consell que sien donats als heretés del scorredor de Rafalafenna .XV. o .XVI. florins; emperò, que·ls dits heretés se obliguen ab bona carta de tenir de aquí avant lo dit scorredor en condret.

Ítem, lo consell donà per justa la calònia la qual havien justificada del pa qui havie mès en Pere Pasqual.

Lo<sup>120</sup> honorable consell manà als honrats jurats qui present són que<sup>121</sup> tota ora que seran requests per lo procurador, que·l honrat en<sup>122</sup> Berenguer Moliner, administrador de les reendes del senyor rey, seran requests, que hajen los comptes de la administració que ha feyta de les dites rendes de dos anys passats.

||<sup>25v</sup> Lo honorable consell de la dita vila, millorant a la ordenació de aquesta rahó feyta, ordenà, volch e manà que guarda que sie de .XIII. anys puxe tenir e guardar .X. porchs, e guarda que serà de \.XVI. fins en/ .XX. anys puxe tenir e guardar .XX. porchs, e guarda menor de .XIII. anys ne puxe guardar .V. Et stablí que no sie alcú o alguns que gos tenir més nombre de porchs sinó segons la dita forma, sots la pena parlant de aquesta rahó feyta.

L'onrat consell de la dita vila manà al honrat en Pere Miquel que face pahiment en lo palau e adobe lo pes de la farina.

Lo consell acordà que los que possehixen les terres les quals eren d'en Pere Balaguer, que prorata sien tengudes de quitar les heretats que són derenclides a la vila, les quals possehie en lo temps del dit<sup>123</sup> quitament.

Lo consell feu gràcia a la mare d'en Guasch, tant com a ell plaurà, de una lliura que peyte per vehinatge.<sup>124</sup>

L'onrat consell acordà que·l honrat en Pere Miquel, síndich, prengue les quantitats que són en poder del tauleger del justícia del any pasat de les calònies que eren stades rebudes de les<sup>125</sup> scorrenties, e que les torne a aquells a qui són stades preses, exceptant al cequier del any pasat.

L'onorable consell stablí e ordenà que no sie alcú o alguns pescadós o altres qualssevol venedós de pex que gos pesar en los pexos que pesaran<sup>126</sup> los caps de aquells pexes que són de tall. Et açò en pena de .XX. sous pagadós lo terç al senyor rey, lo terç a la vila e lo terç al acusador. Emperò, en açò no sien enteses pagells, déntols, ||<sup>26r</sup> luç. Emperò, si·l comprador demanarà al pescador que li pes lo cap o partida de aquell, que aquells puxen pesar sens pena alcuna.

¶<sup>120</sup> Ratllat: *ítem*. ¶<sup>121</sup> Ratllat: *sien prests*. ¶<sup>122</sup> Ratllat: *Pere M*.  
¶<sup>123</sup> Ratllat: *en Pere*. ¶<sup>124</sup> Marge esquerre: *gràcia de la mare d'en Guasch*.  
¶<sup>125</sup> Ratllat: *scorri*. ¶<sup>126</sup> Ratllat: *\ço és de muçola per/*.

Lo honorable consell de la vila de Castelló elegí en obrer de la obra de Sent Augustí a un any, ço és, l'onrat micer Johan Miralles, licenciat en leys, present e acceptant la dita administració de manobreria.<sup>127</sup>

Ítem, l'onrat consell manà fer albarà al honrat en Pere Miquel, síndich, de les quantitats contengudes en una cèdula contenguda en<sup>128</sup> lo libre dels albarans.<sup>129</sup>

Ítem, fon manat fer albarà al discret en Bernat Hostalés de .VII. dies que li convench de star a València per fer pronunciació en lo procés [desús].<sup>130</sup>

Ítem, lo consell manà ésser feta absolució al honrat en Guillem Sanç e a'n Lorenç Martorell de la fermança que havien feyta a'n Francesch Serra de la peyta de .XX. diners per lliura.<sup>131</sup>

*Die dominica, .XX<sup>a</sup>. marcii, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, n'Arnau de Peralta, Ramon Johan, Bernat Cabeça, Bernat Miralles. Consellers: Pere Moster, Pere Miquel, Guillem Loreta, Pere Miquel menor, Anthoni Navarro, Pasqual Franch, Berenguer Gillabert, Pere Marcho, Guillamó Padrells, Berthomeu Bosch,<sup>132</sup> Domingo Altibell, Johan Pomar, Bernat Bosch, Bernat Mut, Jacme Scuder, Berthomeu Giner, Pere Palau, Huguet Spàrech, Pere Strader, Johan Tauhenga, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Anthoni Valentí.

Fon manat fer albarà a'n Pere Miquel, síndich, de les quantitats contengudes en una cèdola registrada en lo libre dels albarans, present dia e any.

||<sup>26v</sup> Ítem, fon manat fer albarà a'n Pasqual de Mealla dels quarts, feyt compte de ço que costarà.

Lo consell acordà que sie haüt un bon cervater e que li sie donat un florí per cascun cervo que matarà dins lo terme,<sup>133</sup> et si'l mate a miga lègua en torn, .V. sous.

Com l'onrat en Berenguer Moliner fos mort, lo qual per l'onrat consell de la vila ere stat elet en administrador de les rendes del senyor rey, les quals la dita vila té empenyorades \per certes causes/ a dos anys los quals començaren lo primer dia de giner propposat.<sup>134</sup> Et fos proposat per lo honorable \maestre/<sup>135</sup> Francesch Castelló, provincial del orde de monsenyer sent Augustí, que com per

¶<sup>127</sup> Marge esquerre: *Sent Augustí*. ¶<sup>128</sup> Ratllat: *l'albarà*. ¶<sup>129</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>130</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>131</sup> Marge esquerre: *absolució*. ¶<sup>132</sup> Ratllat: *Marcho*.

¶<sup>133</sup> Ratllat: *o miga legua en torn, e si exirà los límits*. ¶<sup>134</sup> Marge esquerre: *elecció de administrador de les rendes del senyor rey*. ¶<sup>135</sup> Ratllat: *micer en*.

la mort del dit en Berenguer Moliner la vila volgués elegir administrador a les dites rendes, que fos bonea del dit honorable consell de assignar en administrador a les dites rendes lo honorable micer Johan Miralles, lo qual dit micer Johan Miralles havie promés e dit que si e en cars que al dit consell plaïe de elegir en administrador de les dites rendes, que ell en honor<sup>136</sup> de Déu e de la Verge Maria e per reverència de monsènyer sent Augustí darà lo salari acostumat de pendre als dits adminstradors a la obra de monsènyer sent Augustí,<sup>137</sup> ço és, .DC. sous que se acostumen de pendre. Per ço lo dit honorable provencial, per ço que la obra de monsènyer sent Augustí ne fos augmentada, supplicà lo dit honorable consell que degués elegir en <sup>||27r</sup> administrador a les dites rendes lo dit micer Johan Miralles. Et propossada la dita supplicació, lo dit consell dix que s'i retenie diliberació e acord.

Et enaprés, a poch instant, lo dit honorable consell interrogà lo dit honrat micer Johan Miralles si acceptarie la dita administració de rendes donant lo salari, ço és .DC. sous, a la dita obra de Sent Augustí, lo qual interrogat respòs que si al dit honorable consell plaïe de elegir sens la elecció acostumada<sup>138</sup> a ell en administrador de les dites rendes, que ell per honor de Déu e per reverència de monsènyer sent Augustí e per la gran afecció que ell havie en la dita obra, donarie a la dita obra de sent Augustí sis-cents sous que són acostumats de pendre als qui regixen les dites rendes per dos anys, los quals .DC. sous ell, com fos manobre de la dita obra, bestraurà decontinent e metrà aquells en la dita obra de ací a Pasqua de Cinquagèsima primervinent. Hoc encara, dix e promés en presència del dit honorable consell que si e en cars que per lo maestre racional del senyor rey, o per lo senyor rey o per aquell a qui's pertangue lo feyt, los dits .DC. sous no li eren preses ni reebuts en compte, que ell volie que'ls .DC. sous per ells bestreyts en la dita obra fossen donats per ell per amor de Déu e de monsènyer sent Augustí de ço de lur propri, sens recuperació alcuna que no'n pogués fer ne envés si retenir.

Per què lo dit honorable consell, vista la proposició feta per lo dit honorable provencial e la promisió e proferta feyta per lo dit honrat micer Johan Miralles, per reverència de Nostre Senyor Déu e per contemplació que la obra de monsènyer sent Augustí ne valgués més, sens prejudí de la ordenació per lo honorable consell de la present ordenació de administrador de les rendes feyta en temps pasat, e sens prejudí o derogació de la dita ordenació, ans aquella dita ordenació romangue en <sup>||27v</sup> fermetat e valor en les altres eleccions de administrador de rendes de ací avant fahedora, romangue en sa plenera fermetat e valor, elegí sens altra elecció en regidor e administrador de les rendes pertanyents al senyor rey en la vila e terme de Castelló, del primer dia de giner proppasat en dos anys, sots les formes e condicions dessús dites, ço és, lo dit honrat micer Johan Miralles, present, et la dita elecció sots les dites formes e condicions acceptant e rebent, et

¶<sup>136</sup> Ratllat: *de la*.

¶<sup>137</sup> Ratllat: *per ço lo dit honorable provencial*. ¶<sup>138</sup> Ratllat: *en ell*.

promés de regir e administrar aquelles e donar bon compte e leal al consell de la dita vila o a qui's pertangue, e fer tot ço e àls que tengut ne obligat sie sots obligació de sos béns. Et noresmenys, donà fermances sobre les dites coses de .X<sup>m</sup>. sous segons forma de les ordenacions de la dita vila, qui ab ell e sens ell sien tenguts e obligats, ço és, en Bernat Miralles, en Johan Tauhenga e en Ramon Johan, vehins de la vila de Castelló, presents, la qual fermança e principal obligació los dessus dits en Bernat Miralles, en Johan Tauhenga e en Ramon Johan, cascun d'ells per si e per lo tot, volenterosament feren e atorgaren e per aquella tenidora e complidora tots lurs béns obligaren. Et renunciaren a benifici etc.

*Testes: Bonanatus Jorda et Guillermus Castell.*

||<sup>28r</sup> *Dicta die et anno*, fon donada la scriptura dejús sigüent e requesta a mi, Guillem Feliu, que legís e publicàs denant lo dit consell per en Pere de Reus:

Molt honrats senyors. L'altre jorn denant vosaltres proposà en Pere de Reus que plagués al honrat consell que arroços se feesen o's poguesen fer a planter regant a tandes en lo terme de la dita vila, axí com se fan en lo terme o orta de València, en Exàtiva, Alzezira, Morvedre, Borriana, Vila-real e per tots los lochs grans del regne de València on regadiu ha. Et adonchs, segons lur demanda o propossició a vosaltres feyta, no fon res ordenat en l'onrat consell, perquè lo dit en Pere de Reus, persistén en la dita lur propossició o requesta, attenén que aquella procehix de raó natural e scrita, furs, privilegis e equitat, e és en augmentació de les rendes e regalies del senyor rey e profit de la ecclésia e dels singulars habitants en la dita vila. Et com àls justament pregants o demanants algunes coses digna cosa és facilmente prestar-hi consentiment, e ço que de ord de raó no's partex *per effectu* <m> seguex-se, se deu complir. Per ço, lo dit en Pere pregue lo dit \honrat/ consell que lur digna demanda o requisició vulle exaudir e li plàcie prometre que ell e aquells que dels arroços en la sobredita manera en lo dit terme fer volran, fer-ne puxen sens que alguna contradicció o enbarch del dit honrat consell no y hajen, com, ab deguda reverència parlant, contrastar no's deje com fer aroços sie legut per furs, privilegis e donat per gràcia divinal a les gens, car açò que Déus per singular do ha volgut donar en la terra per trebal dels hòmens, humana presumpció no'n deu tolre, tal appar e sie stada la entenció dels reys qui sobre lo feyt dels aroços han feyt privilegis e sancions, també a València com en los altres lochs del regne contra los abusants, imposants penes, que fajen certes proversions per tolre l'abús, axí clarament ó demostre lo privilegi del senyor rey en Johan sobre lo feyt dels arroços atorgat en Çaragoça a .XXVII. de maig del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .M.CCC..LXXX.VIII. a la dita universitat, on tolgué e prohibuí stanties e scorrenties dels dits arroços, com per la dita rahó se ensequien los inconvenients e altres en lo dit privilegi contenguts, ni tolgué ni tolre volch que aroços no's fesen, car si per fer aroços justament, segons dessus ha dit, los inconvenients de malalties e altres se ensequien, no és versemblant que en la ciutat de València, de grans e magnífichs stat e consell ornada, ó sostingués, ni

les altres grans universitats del regne que'n permeten com a ben fet, ni és a dir per lo gran profit que se'n seguix, si dapnatge ne venie a les persones car la salut dels hòmens deu precehir a tot profit peccuniar. Et per ço, com ha gran profit no degue dapnatge, volen e sostenen que aroços s'i facen per què ó plàcie a vosaltres voler e sostenir, et adonar a entendre <sup>||28v</sup> que aroç feyt justament és profit de les regalies del senyor rey. Diu lo dit en Pere de Reus que ell darà en lo delme del aroç cinquanta florins. Requer carta pública de totes les dites coses.

Et lestes les dites coses, lo dit honorable consell dix que s'i retenie acord e deliberació sobre lo dit feyt.

Testimonis: Bonanat Jordà e Guillem Castell.

<sup>||29r</sup> *Die iovis, .XXXI<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e aplegat consell en lo palau comú per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, en Bernat Cabeça e en Ramon Johan, \Arnau de Peralta/, jurats.<sup>139</sup> Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, en Pasqual Bataller, Bernat Moliner, Arnau Agramunt, Anthoni Navarro, Berthomeu Bosch, Pere Palau, Domingo Altibell, Berenguer Solà, Domingo Torner, Berthomeu Bosch, Bernat Bosch, Bernat Mut, Berthomeu Guerau, Pere Gargil, Johan Tauhenga, Huguet Spàrech, Bernat Pelegrí, Pasqual Ferrando, Pere Strader.

En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que ells se eren avenguts ab hun cervater qui ere de Tortosa, que starie contínuament \de ací/ del primer dia de maig en un any sigüent guardant lo terme de cervo. Emperò, que en lo mes de juny e de setembre e de deembre, que aquests .III. meses puxe anar a Tortosa per fer sos afers, et que per lo dit temps li havien promés donar trenta florins si al dit consell plaïe. Per ço notificaren les dites coses al dit honorable consell e que y provehís ço que de bé fos. Lo consell acordà que'l dit cervater sie afermat per los dits jurats e que li sien donats los dits .XXX. florins; emperò, que'ls dits jurats restringuen ab carta lo dit cervater de guardar lo dit terme, e que aquell no gos exir de la vila sens licència dels jurats.

<sup>||29v</sup> Ítem, fon manat fer albarà a'n Francesch Serra de les faltes contengudes en lo libre dels albarans.<sup>140</sup>

Lo consell acordà que'ls jurats se havinguen com millor puxen ab en Johan d'Anglesola, procurador d'en Pere Mercer, sobre lo cens de la casa que en Pasqual de Mealla li renuncià, per ço com lo consell se haurie presa part de una casa per lo mur.

¶ <sup>139</sup> Duplicat: *jurats*. Ratllat: *consellers*.

¶ <sup>140</sup> Marge esquerre: *albarà*.

*Die veneris, .VIII<sup>a</sup>. die mensis aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, Guillem Loreta, Pasqual Bataller, Pere Moster,<sup>141</sup> Pere Strader, Pere Miquel menor, Pere Palau, Pasqual Godes, Arnau Agramunt, Guillamó Ferriols, Berenguer Gillabert, Bernat Mut, Domingo Altibell, Ramon Renovell, Pere Marquo, ¶<sup>30r</sup> Berenguer Solà, Pere Gargil, Romeu Bonet, Huguet Spàrech, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Pere Miquel major de dies, Anthoni Valentí.

Fon manat fer albarà al honorable micer Johan Miralles, licenciat en leys, administrador de les rendes del senyor rey, de .L. sous los quals li eren deguts per .V. jorns que és stat en València per reembre e quitar los .D. sous censals que la vila feye de cens als frares Preycadós de València<sup>142</sup> de aquells .III<sup>M</sup>. sous censals que foren carregats sobre les rendes al honorable n'Ambert de Barbarà, procurador d'en Pere de Thous.<sup>143</sup>

Fon manat fer albarà al mestre de gramàtica de .C. sous de la primera terça.<sup>144</sup>

*Die d* (en blanc).

¶<sup>30v</sup> *Die dominica, prima madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, en Bernat Cabeça, en Bernat Miralles, n'Arnau de Peralta, \Ramon Johan/, jurats. Consellers: en Pere Moster, en Pere Miquel, Guillem Loreta, Pasqual Bataller, Arnau Agramunt, Pere Palau, Pere Marcho, Berthomeu Miró, Bernat Mut, Pere Miquel menor, Bernat Moliner, Berthomeu Giner, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, Johan Alquècer, Johan Tauhenga, Bernat Miralles, Anthoni Navarro, Berenguer Solà, Pere Strader.

En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que en lo dia de hir foren a ells presentades per l'onrat en Pere Bossom, mercader de la ciutat de València, la<sup>145</sup> letra del senyor rey dejús escrita, ensemps ab un'altra dels honorables jurats de la ciutat de València, les quals letres són del tenor sigüent, per ço notificaren lo dit consell que y provehís ço que de bé fos:

Als feels nostres los jurats de la vila de Castelló de Burriana.

Lo rey.

¶<sup>141</sup> Possible duplicitat per l'escrivà. ¶<sup>142</sup> Ratllat: *sobre*.

¶<sup>143</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>144</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>145</sup> Ratllat: *una*.

Pròmens. Axí com creem sapiats, nós, per gran avenir nostre e de la cosa pública de nostres regnes e terres, en lo nom de Nostre Senyor Déu havem concordat e finat lo pariatge per lo qual alguns misatgers de certes ciutats e viles reynals han stat per algun temps en nostra cort. Et com per aquell se hajen impossar certs drets sobre mercaderies e altres coses, pregam-vos tan efectuosament com podem e encarregam que, salvat ¶<sup>31r</sup> en açò tots vostres drets, libertats e franque<e>s, e sens perjudici alcú de aquelles, prestets vostre<sup>146</sup> consentiment en lo dit pariatge e en lo dret imposador e exhigidor per aquell, segons e en aquella forma e manera que per part de la ciutat de València vos serà notificat stesament e ampla. Et de açò que tenem sobiranament a cor per lo ben avenir gran nostre e de la cosa pública de nostres regnes e terres, nos farets asenyalat plaer<sup>147</sup> e servey.

Dada en Barchinona sots nostre sagell secret, a XII. dies de abril del any .M.CCCC.I.

*Rex Martinus.*

Ítem, la letra de creença dels honorables jurats de la ciutat de València és de la tenor sigüent:

Als molt honrats e savis los jurats de la vila de Castelló.

Senyors. Per explicar auran saviea alcunes coses toquants pública velitat, vos trametem l'onrat en Pere Bosom, mercader de aquesta ciutat, segons pus largament per sa explicació porets entendre. On com açò sia servi de Déu e del senyor rey, e bé \d'aquest/<sup>148</sup> regne e de tota la terra del dit senyor, per tal afectuosament vos pregam que a tot ço que lo dit en Pere Bosom de nostra part vos dirà, vos plàcia donar plenera fe e creença e complir-ho per obra ab acabament. Et podets-nos [confiaçment] rescriure de tot ço que us sia plaïble, e tenga-us en sa guarda l'Esperit Sant.

Scrit en València, a .XXVI. de abril del any .M.CCCC.I.

Los jurats de València aparellats a vostra honor.

¶<sup>31v</sup> Et lestes e publicades les dessús dites letres, encontinent lo desús dit consell dix e respós que rebie la dita letra del dit molt alt senyor rey ab humil, subjecta e deguda reverència e honor, e la letra de creença dels dits honorables jurats de la ciutat de València ab deguda reverència e honor, e que's retenien acord e diliberació sobre los dits afers.

Et enaprés, fon feta explicació de la creença del dit en Pere Bossom en lo dit consell. Et feta la explicació de la creença, l'onrat consell, com li ocorregués duptes sobre los dits afers, per ço acordà que'l discret en Pasqual Ferrando, notari, anàs a la ciutat de València per haver consell com se haurie en los dits afers.

¶<sup>146</sup> Ratllat: *vostres*.

¶<sup>147</sup> Ratllat dues vegades: *servi*.

¶<sup>148</sup> Ratllat: *de aquest*.



Ítem, fon manat fer albarà dels pous.<sup>149</sup>

Ítem, fon manat fer albarà al pesador de la farina.

Ítem, fon manat fer albarà al síndich de les quantitats contengudes en una cèdula registrada en los libres dels albarans.

||<sup>32r</sup> Ítem, l'onrat consell acordà que per lo síndich sien preses .VI<sup>M</sup>. sous d'en Guillem Miró e .VI<sup>M</sup>. sous d'en Bernat Mut, e que sie feyt quitament ab la resta de les impossicions e ab la resta del quitament de aquells .XVIII<sup>M</sup>. sous que la vila<sup>150</sup> deu a'n Pere Fabra, del qual li'n fa cens. Volch emperò lo dit consell que si e en cars que en Pere Miquel, síndich, bestrague alcuna cosa en lo dit quitament, et les rebudes que feytes havie no bastaven al dit quitament, que decontinent li fossen assignats de rebre sobre la peyta del any esdevenidor. Volch encara lo dit consell que'ls dits .XII<sup>M</sup>. sous dessus dits sien carregats censals a aquells per lo dit síndich a raó de .XV<sup>M</sup>. per mil.<sup>151</sup>

||<sup>32v</sup> (en blanc).

||<sup>33r</sup> *Die sabbati, .VII<sup>a</sup>. madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, n'Arnau de Peralta, Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats. Consellers: en Pere Moster, Guillem Loreta, Pasqual Bataler, Lorenç Marcho, Arnau Agramunt, Domingo Torner, Pere Palau, Jacme Nadalies, Pere Palau,<sup>152</sup> Pere Marcho, Guillamó Padrells, Jacme Scuder, Anthoni Navaro, Bernat Mut, Anthoni Valentí, Romeu Bonet,<sup>153</sup> Pere Gargil, Huguet Spàrech, Bernat Pelegrí, Bernat Hostalés, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç, micer Johan Miralles, Pere Strader.

L'onrat consell manà ésser donats a'n Bernat Miralles .V. sous per un porch senglar que havie mort en lo terme, e ordenà que d'ací avant qualsevol qui matarà porch en lo terme de la vila, que sie de hun any ensús, que li sien donats .V. sous segons la ordenació antiga.

L'onrat consell ordenà, per tal que'l a<l>modí stigue nèdeu, que nengú no gos metre pega ni quitrà en lo almodí, e açò en pena per cascun contrafahent de .V. sous, donadós lo terç al senyor rey e lo terç al acusador e lo terç a la vila. Et noresmenys, ordenà que sots la dita pena lo almodiner no gos acollir en lo dit almodí pega ni quitrà, pagadora e partidora *ut supra*.

¶<sup>149</sup> Als tres ítems, marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>150</sup> Ratllat: *fa de cens a'n Pere Fabra*.

¶<sup>151</sup> Duplicat i ratllat.

¶<sup>152</sup> Possible duplicitat per l'escrivà.

¶<sup>153</sup> Ratllat: *Pelegrí*.

||<sup>33v</sup> *Die sabbati, .XXI<sup>a</sup>. madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Fon ajustat e applegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Matheu Vilar, crida públich, en lo qual foren presents los honrats en Pere de Begues, justícia, n'Arnau de Peralta, en Ramon Johan, en Bernat Cabeça e en Bernat Miralles, jurats de la vila. <Consellers>: en Pere Moster, en Pere Miquel, Guillem Loreta, Arnau Agramunt, Bernat Moliner, Guillem Monlober, Pere Marcho, Ramon Renovell, Berthomeu Bosch, Jacme Scuder, Johan Pomar, Berenguer Solà, Bernat Mut, Pere Gargil, Berthomeu Giner, Romeu Bonet, Bernat Pelegrí, Pere Strader, Johan Tauhenga, Guillem Sanç, Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles, Anthoni Valentí, Pere Palau,<sup>154</sup> Anthoni Navarro, Huguet Spàrech.

L'onrat en Pere de Begues, justícia de la vila de Castelló, remeté qualsevol penes que sien stades comeses per lo dit consell e qualsevol conseller.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà als honrats jurats, síndich, clavari e assessor e scrivà de consell, e al síndich dells pleyts.<sup>155</sup>

Ítem, fon manat fer albarà a'n Miquel Bona de .XV. sous, los quals fon atrobat que havie pagat més de peyta que pagar no devie.

Ítem, fon manat fer albarà al honorable mestre Francesch Castelló, maestre en medecina, de .XV. florins.

||<sup>34r</sup> Ítem, l'onrat consell, haüda relació del honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, e dels honorables jurats e altres elets a veure e regonéxer los comptes del sindicat del honrat en Pere Moster, síndich e clavari de la dita vila en l'any proppasat, que havie donat bon compte e leal de la sua administració, manà a aquell fer absolució<sup>156</sup> sí e segons que en los libres de notes d'en Guillem Feliu, notari, és contengut.

*Testes: discretus Petrus Colomer,<sup>157</sup> notarius, et Diago de Peralta.*

Ítem, lo dit honorable consell, haüda relació dels honrats jurats e del honrat micer Johan Miralles, lo qual per mort del honrat en Berenguer Moliner fon elet en administrador de les rendes del senyor rey, les quals la dita vila de certes de causes se empenyorà, ço és, que les rebudes per lo dit en Berenguer Moliner durant lo temps de la lur administració, les reebudes per aquell feytes, sumen a quantitat de sis millia cinch-cents sexanta-dos sous, set diners, mealla. Et les dates per aquell feytes, les quals demostrà per àpoques e cauteles, sumen a quantitat de cinch millia quatre-cents cinquanta-dos sous, sis diners. Per què, eguallades dates ab rebudes, haurie a tornar mil cent deu sous, un diner, mealla, los quals, en Bernat Moliner, fil del dit en Berenguer Moliner, liurà al dit honrat micer Johan Miralles, administrador sobredit, e<sup>158</sup> aquells, present lo dit consell, lo dit micer

¶ <sup>154</sup> Ratllat: *Johan Pomar*. ¶ <sup>155</sup> Marge esquerre dels tres ítems: *albarà*.

¶ <sup>156</sup> Ratllat: *albarà*. ¶ <sup>157</sup> Ratllat: *Moster*. ¶ <sup>158</sup> Ratllat: *per*.

¶<sup>34v</sup> Johan Miralles confessà haver haüts e rebuts. Perquè lo dit honorable consell manà a·quell ésser feyta absolució e difinició sí e segons que en los libres de notes és conengut.

*Testes predicti.*

Ítem, l'onrat consell manà ésser feyt albarà<sup>159</sup> lo qual fa endreçar al honrat micer Johan Miralles, administrador, de .XXX. sous per .III. dies que stigué a València per fer la paga dels censals de les rendes del .XV. dia de febrer.<sup>160</sup>

Ítem, fon manat fer albarà al dit administrador del salari de .II. meses e .XX. jorns que serien, a raó de .XV. lliures l'any, .LXVI. sous, .VIII. diners.<sup>161</sup>

Ítem, lo dit honorable consell, haüda relació del honrat en Pere Miquel, síndich sobredit, e dels honorables jurats que havien vist e regonegut lo compte dels deutes e càrrechs que foren donats a pagar a·n Huguet Spàrech, comprador de les impossicions del any .M.CCCC., les quals comprà per preu de .XL<sup>M</sup>. noucents sous, del qual preu donà e mostrà àpoques. Per ço lo dit consell manà a aquell dit Huguet Spàrech ésser feta absolució e difinició sí e segons que en los libres de notes d'en Guillem Feliu, notari, és conteng[ut].

Ítem, l'onrat consell comanà als discrets en Ramon Johan, en Pasqual Ferrando e a n'Arnau de Peralta que regoneguen les scriptures que demanen los scriuans de la Governació e, vistes ¶<sup>35r</sup> que tant com munten, los sie feyt albarà.

Ítem, fon manat fer albarà a·n Johan d'Anglesola, procurador d'en Pere Ros d'Orsins, de .CXXX. sous a ell deguts per rahon de .IX. sous censals que en Pasqual de Mealla feye al dit en Pere Ros sobre cases e corral, lo qual corral la vila se havie pres per fer lo mur.<sup>162</sup>

Ítem, l'onrat consell per gràcia manà que sien levats .III. lliures de moble<sup>163</sup> d'en Arnau Guasch, com segons informació<sup>164</sup> hagués aquell venut ans del quitament.<sup>165</sup>

Com en lo present dia fos vespra de Cinquagèsima e segons forma de fur e privilegis hagués e degué ésser feyta elecció de jurats, per tal lo dit honorable consell enantà a fer elicció de jurats en la forma sigüent. Et primerament foren lestes les ordenacions de la vila; enaprés foren elets per lo consell .IIII<sup>e</sup>. prohòmens que fosen presents ab los honrats jurats e escrivà a rebre les veus, ço és, micer Johan Miralles, Pere Palau, Ramon Renovell e Berthomeu Bosch. Et enaprés foren rebudes les veus de cascun conseller et foren de més veus en Johan Tahuenga, Bernat Colomer, Pasqual Ferrando, Guillem Sanç e·n Pere Moster, los noms dels

¶<sup>159</sup> Ratllat: *a·n Bernat*. ¶<sup>160</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>161</sup> Marge esquerre: *albarà*.  
¶<sup>162</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>163</sup> Ratllat: *a·n Guasch*. ¶<sup>164</sup> Ratllat: *sie*.

quals cascun per si foren meses en albarans e meses en redolins de cera vermella. Et per los honrats jurats foren presentats al honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, los quals, present tot lo consell allí ajustat, mès en un bací mig de aygua e un infant ignocent de poch edat pres del dit bací \ quatre/<sup>166</sup> dels dits redolins, los quals donà al dit honrat batle, ab los <sup>35v</sup> quals lo dit honrat batle se apartà e, a poch instant, lo dit honrat batle notificà e dix al dit consell que haguesen per jurats del any esdevenidor, ço és, los honrats en Guillem Sanç, en Pere Moster, en Pasqual Ferrando e en Johan Tauhenga.

Enaprés, digmenge que ere comptat a .XXII. de maig del any .M.CCCC. hu, los dits honrats en Guillem Sanç, en Pere Moster, en Pasqual Ferrando e en Johan Tauhenga,<sup>167</sup> ans de dir lo Euvangeli en la ecclésia major de la dita vila, present lo poble allí ajustat, juraren en poder del dit honrat batle que bé e lealment se haurien en lo regiment de la dita juraderia e que en totes coses guardarien la feultat del senyor rey.

Les persones sigüents romangueren per consellers en l'any esdevenidor e per hoir los comptes del honrat en Pere Miquel, síndich, ço és, parròquia de Santa Maria, Anthoni Navarro, Bernat Pelegrí; Sent Johan, Domingo Altibell e en Jacme Nadalies; Sent Nicholau, Johan Pomar, Berthomeu Bosch; Sent Pere, Bernat Hostalés, Guillem Padrells; Sent Augustí, micer Johan Miralles e Guillamó Monlober; Sent Thomàs, Bernat Moliner e Romeu Bonet.

||<sup>36r-v</sup> (en blanc).

||<sup>49r</sup> *Libre albaranorum venerabilis consilli ville Castellionis.*<sup>168</sup>

||<sup>49v</sup> (en blanc).

||<sup>50r</sup> *Die lune, .VII<sup>a</sup>. iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster,<sup>169</sup> síndich e clavarí de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere Fuster, maestre de gramàtica, .C. sous los quals a aquell són deguts de la .II<sup>a</sup>. terça de aquells .CCC. sous que la vila li done per legir de gramàtica. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>170</sup>

¶<sup>165</sup> Marge esquerre: *gràcia de .III. lliures del moble d'en Guasch.*

¶<sup>166</sup> Ratllat: *tres.* ¶<sup>167</sup> Ratllat: *juraren.*

¶<sup>168</sup> La foliació moderna feta amb llapis al marge superior dret salta del f. 36v al present f. 49r.

¶<sup>169</sup> Error al posar el nom de *Pere Moster* en lloc del de *Pere Miquel*.

¶<sup>170</sup> Al marge esquerre: *factum.*

*Die martis, .XXIX<sup>a</sup>. iunii dicti anni.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Ramon Lobet e Bernat Bales-ter cinquanta sous los quals a aquells són deguts de la primera paga de guardar la céquia de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos re-buts en compte. *Scrit ut supra.*<sup>171</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Johan Sànciç, menescal, .C. sous los quals a aquell són deguts de la última paga de aquells .CC. sous que la vila li done cascun any. Ítem, d'altra part, dos florins los quals la vila li done cascun any en ajuda del loger de les cases. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e se-ran-vos rebuts en compte. *Data ut supra.*<sup>172</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pasqual Aragonés, Domingo Roqua e a Johan Falconer, guardians ¶<sup>50v</sup> del terme, .CXXI. sous, .VIII. diners, los quals a aquells són deguts de la primera terça per guardar lo terme de la dita vila.<sup>173</sup> Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. *Scrit ut supra.*<sup>174</sup>

*Die dominica, prima iulli anno predicto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Matheu Vilar .X. sous los quals a aquell són deguts per rahon de encantar los pous \de la vila/ e per la peyta de .III. sous, .VI. diners per lliura, e de .XVI. diners per lliura.<sup>175</sup> Retenits-vos empe-rò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. *Scrit ut supra.*<sup>176</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e cla-vari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa \per afers de la vila/, segons en una cèdula de paper en plener consell mostrada, hajats pagades les quantitats sigüents:

*Primo*, a'n Johan Fanyanàs, correu, per .XVI. jorns que estech entre anar, star e tornar a Barcelona per portar les provisions del senyor rey per lo feyt de la nora, a raó de .III. sous per cascun jorn, .XXXXVIII. sous. Ítem, costaren les provissions .XXX\III/. sous. Ítem, doní a un hom qui portà .I<sup>a</sup>. lletra de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, doní a Pere Boix, a'n Curçà e a Milà, e a Domingo Lobet, per scurar los pous de Santa Maria e d'en Miró, .IX. sous. Les quals quan-

¶<sup>171</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>172</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>173</sup> Ratllat: *de aquells*. ¶<sup>174</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>175</sup> Ratllat: *per què us ne faç*. ¶<sup>176</sup> Al marge esquerre: *factum*.

titats sumen .XCII. sous. Per tal lo consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>177</sup>

¶<sup>51r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere de Reus, administrador de les rendes del senyor rey \en la/<sup>178</sup> dita vila \e son terme/ per l'onrat consell \de la dita vila/ elet e ordenat, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Johan Tauhenga, notari, .XI. sous, los quals a aquell són deguts per la absolució \que rebé/, que per lo dit honrat consell fon feta al honrat en Pere Moster, del temps que regie e administrave les dites rendes. Retenits-vos emperò lo present albarà ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>179</sup>

*Die lune, .XVI<sup>a</sup>. augusti.*

Del consel de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Hostalés, notari, síndich *quo ad lites*, .LX. sous los quals li són deguts per .VI. dies que fon a Tortosa per presentar al vicari general una letra del senyor rey sobre lo feyt de la nora. Ítem, de altra part, .IX. sous per .III. dies que fon <a> Almaçora per presentar la dita letra al oficial de la Plana. Ítem, .VII. sous los quals bestragué en Tortosa per fer \metre/ la carta pública de la presentació en forma. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>180</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a la dona na Berthomeua, muller *quondam* d'en Nadal de Monçó, .LX. sous los quals li són deguts de loger del alberch lo qual logue a Bernat Manresa, fuster, lo qual loger lo dit consell graciosament done<sup>181</sup> al dit Bernat Manresa. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>182</sup>

¶<sup>51v</sup> *Die dominica, .XXIX<sup>a</sup>. augusti anno predicto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pere Parellades .LX. sous los quals li són deguts \de la primera terça/ per tenir en condret lo pes de la farina. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>183</sup>

¶<sup>177</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>178</sup> Ratllat: *de la*.

¶<sup>179</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>180</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>181</sup> Ratllat: *logue*. ¶<sup>182</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>183</sup> Al marge esquerre: *factum*.

Dijous, a .II. de setembre.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa hajats donats e pagats als honrats en Guillem Johan, en Bernat Cabeça, en Bernat Miralles, en Pere de Reus e a n Pere de Begues per la provisió e missions e despeses que feytes havien entre anar, star e tornar a la ciutat de València, los quals per lo consell de la dita vila eren stats trameses a la dita ciutat sobre lo feyt de la nora, cinch-cents vint .VIII. sous, .VIII. diners. Per ço lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>184</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Johan Tauhenga, notari, .X. sous los quals li són deguts per .II. cartes de reducció de censals que rebé. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>185</sup>

||<sup>52r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere de Begues, notari, .XVIII. sous los quals a aquell són deguts per rahon de loger de una casa per tenir la manobra del mur. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>186</sup>

Digmenge, a .V. de setembre.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, jurat, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós, segons per una cèdula de paper en plener consell demostrada e justificada, hajats feytes les missions sigüents: *primo*, a don Jordanet, per una letra que portà dels jurats a València a n Johan Çaera sobre lo feyt de la nora, .V. sous, .VI. diners. Ítem, a Pere Boix, per una letra que portà als misatgers a València, per .III. jorns que y stech, .VII. sous, .VI. diners. Ítem, a n Bernat Cisternes, per una rova de peix, .VIII.<sup>187</sup> sous, .VI. diners. Ítem, per .IIII. oques que donàs lo dia de santa Maria de agost, ab .XV. diners que doní a n Vilar que les anà a comprar a Vila-real, e ab missió que feren entre tot .X. sous, .III. diners. Ítem, als juglars que sonaren en la dita festa .V. sous, .VI. diners. Ítem, a un hom qui portà una letra de Burriana, de moros, .II. sous. Ítem, a n Guillem Feliu, notari, per dos dies que anà <a> Almagora<sup>188</sup> per rebre .I.<sup>a</sup> scriptura proposada deuant lo oficial ab .III. fulls que tenien les scriptures, .XII. sous. Ítem, al scrivà de la causa de la nora, per .II. dies que vench de manament del jutge a la vila per rebre

¶<sup>184</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>185</sup> Al marge esquerre: *factum*.  
¶<sup>186</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>187</sup> Ratllat: .VII. ¶<sup>188</sup> Ratllat: a Burria.

testimonis, .XX. sous. Les quals quantitats sumen<sup>189</sup> ¶<sup>52v</sup> .LXXI. sous, .III. diners. Per ço, lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>190</sup>

*Die martis, .XXVIII<sup>a</sup>. septembris.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor.<sup>191</sup> Com vós, segons hajats demostrat en una cèdula en lo present consell lesta e justificada, per afers de la vila hajats feytes les pagues sigüents: *primo*, los quals donàs a madona de Pasqual Ferrando per .X. cànte<r>s de vi que prengeren los misatgers, .XVII.<sup>192</sup> sous, .X. diners, com cobràs d'en Pere de Begues .XII. sous, .II. diners del vi que veneren en València. Ítem, a'n Johan Tauhenga, per alguns translats e enantaments liurats al discret en Pasqual Ferrando, notari, en lo feyt de la nora, .V. sous. Ítem, al frare maestre en taulogia que preycà lo dia de santa Maria de setembre, .XXII. sous. Ítem, a un hom qui portà una letra de Burriana, de moros, .II. sous. Ítem, a .XVII. de setembre, a hun hom que portà .I<sup>a</sup>. letra de Burriana, de moros, .II. sous. Ítem, doní a .XIX. de setembre a un hom qui porta .I<sup>a</sup>. letra de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, a'n Johan Tauhenga, per un translats que feu del sindicat d'en Pasqual Fernando, .III. sous. Ítem, doní a .XXII. de setembre a un hom qui portà .I<sup>a</sup>. letra de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, doní a .XXV. de setembre a un hom que portà .I<sup>a</sup>. letra de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, doní a'n Guillem Feliu, notari, per .III. fuls e mig que<sup>193</sup> té lo procés de les protestacions que són feytes contra lo batle per lo feyt de les almarjals, e per un translats que feu de la declaració que'l senyor rey feu del mer imperi de Almagora, .X. sous. Ítem, doní .II. florins a'n Bonanat Segura los quals li restaven de la obra que feu en lo mur. Les quals quantitats sumen a quantitat de huytanta-nou sous, deu diners. Per ço lo dit ¶<sup>53r</sup> consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e que us sien rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>194</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari del any proppasat, saluts e honor. Com vós de manament dels honrats jurats del present any hajats bestreys en fer les forques del Coll de la Garofera .XCIX.<sup>195</sup> sous, .II. diners de aquells .CC. sous que'l dit consell ere tengut donar a'n Manresa per rahan dels quarts de la dita vila, los quals la dita vila li devie per rahan de arrendament de temps pasat, per ço lo dit honrat consell manà a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>196</sup>

¶<sup>189</sup> Ratllat: .LXIX. sous, .III. diners. ¶<sup>190</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>191</sup> Ratllat: *donats e pagats al h*. ¶<sup>192</sup> Ratllat: .XI. ¶<sup>193</sup> Ratllat: *tene*.

¶<sup>194</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>195</sup> Ratllat: .VI. sous. ¶<sup>196</sup> Al marge esquerre: *factum*.



*Die mercurii, .VI<sup>a</sup>. octobris.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al honrat en Bernat Miralles, jurat, .XIII. sous, los quals li manam ésser donats per trebals per ell sostenguts per la dita vila en València sobre lo feyt de la nora. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>197</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, les quantitats sigüents:<sup>198</sup> *primo*, los quals donà al fil del hoste del hostel del Àngel per .I<sup>a</sup>. letra que portà a Matada a micer Berthomeu del Mas, .III. sous. Ítem, los quals prestà a'n Polo la primera vegada per les scriptures de la nora, .XXII. sous. Ítem, los quals donà a'n Pere de mossén en Giner, .XXII. sous. Ítem, los quals donà a micer Johan Mercader per star en col·lació en lo feyt de la nora, .CX. sous. Ítem, los quals donà a'n Johan Polo per rahó del procés de la nora, .LXV.<sup>199</sup> sous. ¶<sup>53v</sup> Ítem, los quals donà a'n Querol, notari, per les scriptures, .XI. sous. Ítem, a'n Johan Querol, notari, per lo últim protest que feu contra micer Giner, .XVIII. diners. Ítem, doní per cercar lo procés que ere entre lo mestre de Muntesa e Alzezira denant lo governador, .II. sous. Ítem, los quals donà a mossén en Giner per la sentència que donà de la nora, .CC.XX. sous. Ítem, donà al dit en Querol per rahan del protest que meté en forma, .III. sous, .VI. diners. Ítem, prestà a'n Polo e al scrivent que feu traslat de la sentència que donà mossén en Giner, .X. sous, .VI. diners. Ítem, los quals li són deguts per .VI. dies que anà a València en lo feyt de la nora, .XLII. sous. Ítem, los quals donà a'n Jacme Garcia per lo protest que feu contra mossén en Giner, .VIII. sous. Ítem, los quals donà a'n Jacme Garcia per les reduccions, .I. sou. Ítem, los quals li són deguts per la .II<sup>a</sup>. vegada que anà a València sobre lo feyt de la nora, per .XII. dies, .LXXXIII. sous. Ítem, los quals li són deguts per la .III<sup>a</sup>. vegada que anà a València per la dita rahó, per .XII. dies, .LXXXIII. sous. Ítem, los quals li són deguts per la .III<sup>a</sup>. vegada que anà a València com fon obtenguda la sentència de mossén en Giner, per .XXVII. dies, .CLXXXIX. sous. Ítem, los quals la vila li fa de gràcia, .XXXIII. sous. Les quals quantitats sumen a quantitat de .DCCC.XIII. sous, .VI. diners, les quals quantitats li són degudes per les rahons dessus dites.<sup>200</sup> Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>201</sup>

Digmenge, a .XVII. de octubre.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós segons se demostre per una cèdula en

¶<sup>197</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>198</sup> Ratllat: *les* se li ha ratllat .I. ¶<sup>200</sup> Ratllat: *per ço lo consell mane a vós ésser feyt*. ¶<sup>201</sup> Al marge esquerre: *factum*.

plener consell demostrada, hajats feytes<sup>202</sup> los pagaments sigüents: *primo*, a un hom qui portà una letra de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, doní a'n Johan Fanyanàs per lo procés de les marjals que portà a València, per haver consell dels advocats, .VII. sous, .VI. diners. Ítem, doní a Domingo Barta, per .I.<sup>a</sup> letra que portà a'n Pasqual Ferrando a València, .VI. sous. Ítem, doní a hun \moro/<sup>203</sup> que portà una letra d'en Pasqual Ferrando, de València, .I. sou. Ítem, doní a don Jordanet, que portà una letra a València<sup>204</sup> a micer Berthomeu del Mas e altra a Onda, per .III. dies, .IX. sous. ¶<sup>54r</sup> Ítem, per una letra que vench de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, per altra letra que vench de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, fiu de missió dijous a .XIII. de octubre, que anam per la qüestió de Onda al cap del terme,<sup>205</sup> costà pa .II. sous, vi .III. sous, .IIII. diners, carn .V. sous, .III. diners, per tot, .XI. sous, .VII. diners. Ítem, doní a micer Berthomeu del Mas, que vench per la qüestió de Onda, per .VIII. dies que estech, .CC.XLII.<sup>206</sup> sous. Ítem, doní al scrivà que vench ab ell, .XXXIII. sous. Ítem, doní a'n Berga, que portà los diners a Vila-real, .XVIII. diners. Ítem, doní a'n Pere Moster, per .IIII. dies que anà a Vila-real per la qüestió de Onda, e per un dia que fon al mas d'en Jaqués, .XIII. sous. Ítem, doní a'n Pasqual Ferrando per .IIII.<sup>e</sup><sup>207</sup> dies que fon a Vila-real per la dita rahó, e per un dia que anà al mas d'en Jaqués, .XIII. sous. Ítem, doní a'n Arnau de Peralta per un dia que anà a Vila-real, .III. sous. Ítem, doní a'n Bernat Miralles per un dia que anà a Vila-real, e per altre dia que fon al mas d'en Jaqués, .V. sous. Ítem, doní a'n Bernat Cabeça per un dia que anà al mas d'en Jaqués, .II. sous. Ítem, retinch en mi per .I. jorn que fiu al mas d'en Jaqués, .II. sous. Ítem, doní a'n Domingo de les Eres e a Bernat Çorita, per un dia que foren al mas d'en Jaqués, .III. sous. Ítem, doní al dit en Bernat Cabeça, per dos dies que anà <a> Almagora al bisbe, .VI. sous. Ítem, doní a'n Pasqual Ferrando<sup>208</sup> per .II. dies que fon <a> Almagora al bisbe, VI. sous. Ítem, a mestre Arnau per .II. dies que anà <a> Almagora per la dita raó, .VI. sous. Ítem, doní al dit en Bernat Cabeça, per dos dies que anà a la obra nova e a la marjal, .IIII. sous. Ítem, doní a mestre Arnau per .II. dies que anà la dita obra nova, .IIII. sous. Ítem, me retench en mi per dos dies que aní a la obra nova, .IIII. sous. Les quals quantitats sumen .CCC.XC. sous, .VII. diners. Per ço lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>209</sup>

¶<sup>54v</sup> *Die mercurii, .XVII.<sup>d</sup>. novembris anno a Nativitate Domini .M.<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere Fuster,

¶<sup>202</sup> Ratllat: *bestrey*. ¶<sup>203</sup> Ratllat: *hom*.  
 ¶<sup>204</sup> Ratllat: *e alt*. ¶<sup>205</sup> Ratllat: *e fon en Pere Moster, Bernat Cabeça, Bernat Miralles, Pasqual Ferrando e Domingo de les Eres, Bernat*

*Çorita e lo dit síndich, e lo moço del governador*.  
 ¶<sup>206</sup> Ratllat: *.XXII. florins*. ¶<sup>207</sup> Ratllat: *un dia*.  
 ¶<sup>208</sup> Ratllat: *Bernat Cabeça per*. ¶<sup>209</sup> Al marge esquerre: *factum*.

maestre de gramàtica, .C. sous, los quals a aquell són deguts de la última terça del segon any, de aquells .CCC. sous que la vila li done per cascun any de legir de gramàtica. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>210</sup>

*Die mercurii, .XXII<sup>a</sup>. decembris anno predicto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a Matheu Vilar .XL. sous, los quals a aquell són deguts per ésser trompeta de la vila per mig any pasat. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>211</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als \honrats micer Johan Miralles e en Bernat Ferrer, entre abduys, .X. sous, e a'n G(uillem) Sanç/, discrets en Pere Moster,<sup>212</sup> en Bernat Hostalés, en Guillem Feliu, a cascun de aquells .X. sous, e a'n Domingo Johan e en Pere de Begues, entre \abduys, .x. sous/, consellers del honrat en Guillem Johan, justícia en lo present any,<sup>213</sup> los quals a aquells són deguts per ésser consellers del dit justícia en lo present any. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>214</sup>

||<sup>55r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Hostalés, notari, *primo*, los quals li són deguts per .VI. dies que estech entre anar, star e tornar a Tortosa per presentar una letra del senyor rey al vicari general, .LX. sous. Ítem, los quals donà per fer metre en forma la carta pública que'n requerí de la dita presentació, .XVII. sous. Ítem, los quals li són deguts per un dia que anà com a síndich <a> Almagora per presentar la dita letra al ofecial, .III. sous. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>215</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa per afers de la universitat hajats pagades<sup>216</sup> les quantitats sigüents: *primo*, doní a .XX. de octubre a'n Pere Strader, per lo traslat de la obra nova, .XI. sous. Ítem, a'n Jordà, correu, a .XXVII. de octubre per una letra que portà a'n Johan Çaera per lo feyt de la nora, per .II. dies, .VI. sous. Ítem, doní a'n Bosom, porter del governador, que vench per demanar los diners que eren deguts de scriptures als scrivans de la Governació, .V. sous, .VI. diners. Ítem, doní a Jordanet, correu, a .III. de noembre per una letra que portà a València a'n<sup>217</sup> Johan Çaera e estech .II. dies e mig, a raó de .III. sous,

¶<sup>210</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>211</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>212</sup> Ratllat: *en Ramon Johan*. ¶<sup>213</sup> Ratllat: *los quals a aquells ço és a cascú de*

*aquells, .x. sous*. ¶<sup>214</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>215</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>216</sup> Ratllat: *feytes*. ¶<sup>217</sup> Ratllat: *a micer*.

.VII. sous, .VI. diners. Ítem, doní a'n Avella per .II. dotzenes <de cabaços> de terra que tirà al palau, .II. sous. Ítem, doní a'n Jacme Breç per pujar la terra al terrat, .II. sous. Ítem, doní de manament dels jurats a un procés que's mene denant lo justícia sobre lo feyt de les marjals, .XX. diners. Ítem, doní a'n Bernat Miralles, jurat, per ço com anà <a> Almaçora per saber si'l ofecial havie tramés lo procés a cort, .II. sous. Ítem, doní a'n Erau, fuster, per adobar la roda del pou d'en Miró, entre un cabiró e jàmbia e claus, per tot, .XI. sous. Ítem, doní a'n Erau per dos poals per al pou de Santa Maria, .X. sous. Ítem, doní a .XX. de deembre al moro cervater per una cèrvia que matà en lo terme, .VIII. sous. Ítem, doní a'n Pere de Begues, los quals li són deguts ¶<sup>55v</sup> per loger de una casa en la qual se tenie la manobra de la vila, .VI. sous. Ítem, doní al moço del governador que anà per afers de la vila tro al mas d'en Jacqués, .XVIII. diners. Ítem, doní a'n Johan Polo, notari, scrivà del procés de la nora, .C. sous. Ítem, me atur, los quals me són deguts per .III. dies que stiguí en València entre anar, star e tornar, per pagar los .CL. florins de la coronació, e per .VII. jorns que stiguí en pagar .CCC.LXXV. florins, e per fer cancel·lar la empara, que són tots .XI. dies que fan .LXXVII. sous. Ítem, paguí al moro cervater de Onda per .V. cervos que matà dins lo terme e per dos que'n matà fora lo terme, .V. sous, que fan per tot .L. sous. Ítem, doní a un correu que'm tramés en Johan Çuera ab lo procés de la nora e de la Governació, .XVI. sous, .VI. diners. Ítem, doní a don Jordanet que anà a .XVII. de noembre per demanar a'n Polo lo procés de la appel·lació, per dos dies, .VI. sous. Les quals quantitats sumen .CCC.XXIII. sous, .VIII. diners. Per ço lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte vos sie rebut en compte. Scrit *ut supra*.<sup>218</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Guillem Feliu, notari, les quantitats sigüents: *primo*, los quals li resten a pagar del procés que los honrats jurats<sup>219</sup> ab lo batle \[...]/ sobre lo feyt de les margals, deu sous. Ítem, per metre en forma una protestació que fon feta a'n Domingo Gostantí, oficial de la Plana, tres sous. Ítem, per scriptures de la presentació de la letra del senyor rey feyta al honrat en Guillem Moliner, oficial, sis sous. Ítem, per dos jorns que és anat al dit loch d'Almaçora, sis sous. Retenint-vos emperò lo present ab cautela de reebuda e serà-us pres en compte. Scrit *ut supra*.<sup>220</sup>

¶<sup>56r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, les quantitats sigüents, les quals li són degudes per les causes sigüents: *primo*, los quals donà a'n Busquet, notari scrivà de manament, per ordenar les prove-

¶<sup>218</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶<sup>219</sup> Ratllat: *de la dita vila*. ¶<sup>220</sup> Al marge esquerre: *factum*.

sions que tragué de la cort del senyor rey del feyt de la nora, .XI. sous. Ítem, donà a'n Carrasqua per dret de sagell de abdues les proveions, .XX. sous, .IIII. diners. Ítem, don a Arnau Asió per spaxar de registrar les dites proveions .II. sous, .VI. diners. Ítem, per la misió que feu a un correu, .V. sous, .VI. diners. Ítem, los quals donà al correu qui anà de Tarragona a Barchinona ab una letra a cancel·lar, .XVI. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Esquerdo, notari, que tench a prop si exie nenguna provisió de cort contra la vila, .VI. sous, .VI. diners. Ítem, los quals li són deguts per .XVII. jorns que estech entre anar, star e tornar a Barchinona sobre lo feyt de la nora, .CLXX. sous. Ítem, los quals li són deguts per .IIII. dies que anà a València com se aparellà la part del bisbe, .XXVIII. sous. Ítem, los quals li són deguts com tornà a València com los apòstols foren atorgats per lo jutge,<sup>221</sup> per .VIII. dies que y estech, .LVI. sous. Les quals quantitats sumen .CCC.XV. sous, .VIII. diners, les quals quantitats per lo dit consell li són stats justificades. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>222</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Moster, síndich en l'any proppasat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, les quantitats sigüents les quals li són degudes per les causes sigüents: *primo*, per .IX. dies que estech en València entre anar, star e tornar a València com hagués assignació de mossén en Giner, a raó de .VII. sous, .LXIII. sous. Ítem, a'quell matex per .XIX. dies que tornà a València per la dita rahó, .CXXXIII. sous. Ítem, los quals donà als scrivans de la Governació de València per scriptures, .CLXV. sous. \Les quals quantitats li són degudes del temps que vós erets clavari/. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>223</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Macià Guerau, ferrer, .CC. sous los quals lo dit consell mane que per vós sien enprestats a aquell per ajuda de mudar sa habitació en la dita vila, del qual vós, ensemps ab los jurats, rebats bones seguretats e \suficients/ fermances que tota ora que la vila volrà \de aquell/ recobrar los dits .CC. sous puixe aquells d'ell o de les dites fermances recobrar. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>224</sup>

||<sup>56v</sup> *Ihesus*.

*Die dominica, .XXVI<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Ramon Lobet e a'n Bernat Ballester, guardians de la céquia Major de la vila de Castelló, cinquanta sous los quals

¶<sup>221</sup> Ratllat: .LIII. sous. ¶<sup>222</sup> Al marge esquerre: *factum*.  
 ¶<sup>223</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>224</sup> Al marge esquerre: *factum*.

los són deguts per la última paga de guardar la dita céquia. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos reebuts en compte. Scrit a .XXVI. de deembre del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .M.CCCC.I.<sup>225</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pere de Reus cinch-cents noranta-un sous, sis diners los quals a aquell són deguts per rahon de les penyores que a aquell foren feytes per los justícia e jurats de Onda per lo ampriu dels termens, feta taxació per los honrats jurats en la forma sigüent: *primo*, per .VIII. roves, .XXIII. lliures de lana negra que per aquells fon venuda del dit en Pere de Reus a'n Bernat Solà de Onda, la qual li fon taxada a raó de .XIX. sous per arova, .D.LXIII. sous, .VI. diners. Ítem, per rahon de .XV. roves e .VI. lliures de lana blanca, la qual per aquells matexs de Onda fon venuda al dit en Bernat Solà e la qual li fon taxada a raó de .XVIII. sous per arova, .CC.LXXIII. sous. Ítem, dels diners que li devia en Bernat Scolà<sup>226</sup> foren-li'n venuts .VII. florins a'n Pere Huguet per cert preu, foren-li'n preses en compte los dits .VII. florins que fan .LXXVII. sous. Ítem, per los .VII. florins e .I. sou que li foren venuts de aquella quantitat <sup>57r</sup> que li devia en Simó Scolà, los quals comprà en Johan Monflorí, barber, .LXXVIII. sous. Les quals vendes foren feytes en Onda a .XVIII. de juny any .M.CCC.XCIX.,<sup>227</sup> enaxí que les dites taxacions munten a suma e quantitat dels dits .D.XCI. sous, .VI. diners, dels quals lo dit consell li'n mane ésser feyt lo present albarà. Ítem, donats a aquell matex, de altra part, .XVI. diners los quals li són deguts per missió de haver letra testimonial del justícia de Onda de les dites coses.<sup>228</sup> Retenits-vos emperò lo present albarà e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>229</sup>

*Die veneris, .XXXI<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pere Parellades .LX. sous los quals a aquell són deguts per la .II<sup>a</sup>. terça de tenir lo pes de la farina. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>230</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n \Johan/ Marqués .XXVI. sous, los quals a aquell són deguts per tenir lo pou d'en Guardiola en condret en lo present any. Ítem, a'n Johan Garcia per la meytat del any de tenir lo pou de Santa Maria, .XIII. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Guillamó Eximeno per la meytat del any per tenir lo pou d'en Miró, .XIII. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Domingo Codera per la meytat del any de tenir lo pou Nou, <sup>57v</sup> .XIII. sous, .VI. diners.

¶ <sup>225</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>226</sup> Ratllat: Solà. ¶ <sup>227</sup> Ratllat: *ítem*.  
¶ <sup>228</sup> Ratllat: *lo pre*. ¶ <sup>229</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>230</sup> Al marge esquerre: *factum*.

Ítem, a'n Miquel Sorió, per tenir lo pou de Vinamargo en condret per la meytat del any .X. sous. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit a .XXXI. de deembre del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .M.CCCC.I.<sup>231</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al reverent frare Francesch Castelló .X. florins, los quals lo dit consell graciosament li mane ésser donats. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>232</sup>

*Die lune, .XVII<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor.<sup>233</sup> Com vós útilment e profitosa per afers de la vila hajats feytes les pagues sigüents, les quals nos són stades justificades en lo present dia de huy, *primo*, .II. parells de galines les quals foren trameses a'n Guillem Ferrer, .VIII. sous, .X. diners. Ítem, a'n Pere Miquel menor, per un dia que's destrigà en València per pagar les prorates de les reduccions dels censals de mossén en Pere d'Artés e del pebordre, son fil, .VII. sous. Ítem, a Jordanet, co<r>reu, per .I<sup>a</sup>. letra que portà a València a'n Bernat Hostalés que fermàs de dret sobre les cenes que en Guillem Ferrer, de la Tresoreria del senyor <sup>58r</sup>rey, demane per rahon de primogenitura, per .II. dies e mig que y estech, .VI. sous, .III. diners. Ítem, costaren de cambi .CL. florins que portà a València a .XV. de setembre a'n Guillem Martorell, de la Tresoreria del senyor rey, per la coronació de la senyora rehina, .XII. sous, .VI. diners. Ítem, los quals donàs a'n Berenguer d'Alçamora per gran multitud de pardals que havie morts, .XI. sous. Ítem, a'n Guillem Feliu per la absolució que feu a'n Pasqual Ferrando e altra a'n Pere de Reus del compte que demanaren de les rebudes e dates que feytes havien sobre les vendes de certs censals que veneren sobre les reduccions que feren, .XXII. sous. Ítem, los quals bestragués a-quells qui digeren en les impossicions, .XII. florins. Les quals quantitats sumen cent noranta-nou sous, set diners. Per ço lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e que us sie pres en compte. Scrit *ut supra*.<sup>234</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Johan Sànchiç, menescal, .C. sous, los quals lo consell li mane anticipar de aquells .CC. sous que la dita vila li done de pensió, prenen emperò de aquell seguret e fermaça que en cars que'l dit menescal se'n partie de la vila, o no complie lo temps que ha servir la vila,

¶ <sup>231</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>232</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶ <sup>233</sup> Ratllat: *donats e pagats*. ¶ <sup>234</sup> Al marge esquerre: *factum*.

que'n sie tengut. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>235</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Berenguer Moliner,<sup>236</sup> administrador de les rendes \al/<sup>237</sup> senyor rey \pertanyents en la/<sup>238</sup> dita vila e son terme, saluts e honor. Donats e pagats a'n Guillem Feliu, notari \scrivà del dit consell/<sup>239</sup> .XXXIII. sous, los quals a aquell són deguts per la carta que ha rebut de la venda que és stada feyta de les <sup>58v</sup>rendes del \dit/ senyor rey. Retenits-vos emperò lo present ab cautela de rebuda e seran-vos preses en compte. Scrit *ut supra*.<sup>240</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Berenguer Moliner, administrador de les rendes del senyor rey de la dita vila e son terme, saluts e honor. Donats e pagats a'n Matheu Vilar, corredor, .XV. sous, los quals a aquell són deguts per encantar les rendes del senyor rey, les quals en lo present any se són deliurades a'n Pere Miquel menor. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos reebuts en compte. Scrit a .XVII. de giner.<sup>241</sup>

*Die mercurii, .XIX<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich et clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Matheu Vilar, corredor públich, .XX. sous, los quals li són [deguts] per encantar e liurar les impossicions de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>242</sup>

*Die dominica, .VI<sup>a</sup>. febroarii.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Guillem Ferriols .XI. florins, los quals a aquell són deguts per marques que li són stades feytes en la vila de Onda per afers de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>243</sup>

<sup>59r</sup> *Die martis, prima marci.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com segons per una cèdula per vós en lo consell en lo present dia de huy mostrada e per lo dit consell verificada, hajats feytes les \pagues/<sup>244</sup> sigüents: *primo*, a micer Johan Miralles los quals havie bestreyt per

¶ <sup>235</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>236</sup> Ratllat: *factum*. ¶ <sup>241</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>242</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>243</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>244</sup> Ratllat: *quantitats*.  
¶ <sup>237</sup> Ratllat: *del*. ¶ <sup>238</sup> Ratllat: *de*  
¶ <sup>239</sup> Ratllat: *scrivà*. ¶ <sup>240</sup> Al marge esquerre:



les penyores que'l governador havie feytes a requesta d'en Guillem Ferrer per la cena que demanave: *primo*, per lo mul que fon venut d'en Peralta, .C.XI. sous. Ítem, lo mul d'en Bernat Hostalés, .C.LXXI. sous. Ítem, per l'argent d'en Bernat Cabeça, .C.XXXIX. sous. Ítem, a'n Pere Gargil per la roba que veneren d'en R(amon) Johan, .LXVII. sous. Suma per tot .CCCC.LXXXVIII. sous. Ítem, doní a un correu per .I<sup>a</sup>. letra que portà d'en Guillem Miró, .II. sous. Ítem, doní a .XXII. de giner a hun hom de Burriana per .I<sup>a</sup>. letra que portà, de moros, .II. sous, e a hun hom que anà a Benicàcim ab una letra, .VI. diners, com no li volguesen donar sinó .XVIII. diners. Ítem, a hun hom per una letra que portà de Benicàcim, de moros, .XVIII. diners. Ítem, doní a'n Polo, cervater de l'Alcora, per un cervo que havie mort e'l temps que en Pere Moster ere síndich, .XI. sous. Ítem, a'n Matheu Vilar .V. sous per cridar lo guardianatge. Ítem, a'n Ramon Johan per .IIII<sup>e</sup>. cartes de reduccions de censals que rebé, .XXII. sous. Ítem, a'n Guillem Feliu per lo traslat de la sentència de la obra nova que donà als jurats, .VII. sous. Ítem, a'n Peralta, los quals donà a hun hom que portà una letra de Barchinona, .VI. diners. Ítem, a'n Jacme Garcia per .II. cartes de reduccions dels censals de mossén en Pere d'Artés e del pebordre, .XVI. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Johan Tauhenga per adobar lo camí de la Terra dels Cantés, .XV. sous.<sup>245</sup> Ítem, de altra part .C.LXXXIII. sous, .IIII. diners los quals eren stats bestreys per en Francesch Serra, ladonchs peyter, del cens degut de aquells .CC. florins que per necessitat de la vila ere stada feta \carta/ de censal al dit en Pere Miquel. Ítem, de altra part .X. sous que no bastaven al interesse dels dits .CC. florins. Ítem, de altra part los quals per la dita vila ha haüts donar per fer compliment a quitar los dits .CC. florins com les prorates que ladonchs foren asignades per lo dit consell<sup>246</sup> al dit peyter no bastasen als dits .CC. florins, \X. sous, .IIII. diners/. Les quals quantitats sumen a .DCCC. \XXIII. sous, .II. diners/.<sup>247</sup> <sup>59v</sup> Per ço lo consell en lo present dia de huy celebrat mane a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>248</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Hostalés, notari, .XLIX. sous, los quals a aquell són deguts per .VII. jorns que li convench de star en València com a síndich per fer tenir les col·lacions del procés d'en Ramon de Thous. Ítem, donats a aquell matex .XVIII. diners, los quals bestragué als scrivans de la Governació per haver traslat de una pracmàtica que són, entre tot, cinquanta sous, sis diners. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit lo primer dia de març del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .M.CCCC.I.<sup>249</sup>

¶ <sup>245</sup> Ratllat: *les quals quantitats sumen .DLXXI. sous.*

¶ <sup>246</sup> Ratllat: *peyter.* ¶ <sup>247</sup> Ratllat: *.XXV. sous, .VIII. diners.*

¶ <sup>248</sup> Al marge esquerre: *factum.* ¶ <sup>249</sup> Al marge esquerre: *factum.*

*Die dominica, .XX<sup>a</sup>. marcii.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com segons per una cèdula per vós en plener consell demostrada e justificada, per lo dit consell hajats bestreyt per la dita vila les quantitats sigüents: *primo*, a'n Jacme Steve, prevere, les quals la vila li fa de cens sobre lo forn de la ragola, .II. sous. Ítem, a'n Guillem Feliu, notari, los quals li eren deguts per la carta de revenda que'l dit en Pere Miquel atorgà dels .CC. florins<sup>250</sup> que [revie] en Francesch Serra, peyter, de ses fermances, .V. sous, .VI. diners. Ítem, per un libre per obs dels censals que la vila fa, .V. sous, .VI. diners. Ítem, los quals donàs per adobar la carcelleria, .X. sous. Ítem, .IIII. diners que costà la taula del pan[...] de la plaça. Les quals quantitats sumen .XXIII. sous, .IIII. diners. Per ço <sup>60r</sup> lo consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la redició del vostre compte vos sien rebuts. Scrit *ut supra*.<sup>251</sup>

*Die iovis, .XXXI<sup>a</sup>. decembris anno predicto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Francesch Serra, peyter de la peyta de .XVIII. diners per lliura del any .M.CCC.XCVIII., per l'onrat consell ordenada, .XXVII. sous, .VII. diners los quals a aquell són deguts per rahon de .XVII. lliures, [mitja e mitja] quarta, que li són stades atrobades que li devien ésser preses en compte: *primo*, de la muller d'en Francesch Sera, .IIII. lliures, [mitja e mitja] quarta. Ítem, dels hereus d'en Berenguer Rubert, .IIII. lliures. Ítem, d'en Matheu Spàrech .X. lliures de moble. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>252</sup>

*Die veneris, .VIII<sup>a</sup>. aprilis.*<sup>253</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e procurador de la vila de Castelló, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pere Fuster, mestre de gramàtica, cent sous los quals a aquell són deguts per la primera terça \del dit any/ de legir de gramàtica en la dita vila, de aquells .CCC. sous que per<sup>254</sup> la dita vila li són stats promeses a .III. anys. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>255</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, les quantitats sigüents, les quals li són degudes per les rahons dejús scrites: *primo*, .XLII. sous, los quals li són deguts per .VI. dies que estigué a València per

¶ <sup>250</sup> Duplicat i ratllat. ¶ <sup>251</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>252</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶ <sup>253</sup> Ratllat: *Al honrat en Pere Miquel, síndich e procurador de la dita vila*.

¶ <sup>254</sup> Ratllat: *legir en la \dita/*. ¶ <sup>255</sup> Al marge esquerre: *factum*.

lo feyt de la cena de la primogenitura. Ítem, de altra part .XIX. sous, los quals li són deguts de resta del compte de les reduccions. Ítem, los quals li són deguts per .XX. dies que estigué a Barchinona<sup>256</sup> sobre lo feyt de la nora per haver en jutge mossén en R(amon) Tolsà, .CC. sous. Ítem, los quals donà a micer Bonanat Pere, per regonéixer lo procés e per fer-ne relació a tresorer, .XXXIII. sous. Ítem, los quals donà a n<sup>60v</sup> Busquet que ordenà la carta, .XI. sous. Ítem, los quals donà a n Manyes, scrivà del procés, .XXII. sous. Ítem, los quals donà a micer Johan Mercader per les afrontacions que feu ab mi de la dita rahó ab canceller, .XXII. sous. Ítem, de metre en forma la letra, .II. sous. Ítem, a n Carasqua, los quals li donà en Pere Brotons, .XI. sous. Ítem, a n Esquerdo, que desempaxà la letra, .V. sous, .VI. diners. Ítem, per un dia que stigué a València per presentar la \comissió/<sup>257</sup> a micer R(amon) Tolsà, .XLIX. sous. Ítem, los quals donà a n<sup>258</sup> Johan Çaera, los quals dix que havie bestreys en citacions en lo feyt de Onda d'en Ramon de Thous, \III. sous/. Les quals quantitats sumen .CCCC.XIX. sous, .VI. diners, de les quals lo dit consell li'n mane ésser feyt lo present albarà. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos reebuts en compte. Scrit a .VIII. de abril.<sup>259</sup>

*Die dominica, prima madii.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Johan Garcia los quals li són deguts de la última paga per tenir lo pou de Santa Maria en condret, .XIII. sous, .VI. diners. Ítem, a n Guillamó Eximeno, per tenir lo pou d'en Miró en condret, de la última terça, .XIII. sous, .VI. diners. Ítem, a n Domingo Codera, per tenir lo pou Nou en condret, per la última paga, .XIII. sous, .VI. diners. Ítem, a n Miquel Sorrió, per tenir lo pou de Vinamargo en condret, per la última paga, .X. sous. Retenits-vos emperò lo present ab cautela de cascun de aquells e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>260</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com<sup>261</sup> vós, segons appar per menut en una cèdula en plener consell mostrada, hajats per neccesitat de la dita vila feytes les pagues sigüents: *primo*, doní a n Pere Bernat per una cèrvia que matà en lo terme de Benicàcim, .V. sous. Ítem, a .XXI. de març a hun <hom> qui portà .I.<sup>a</sup> letra de moros de Burriana, .II. sous. Ítem, al cervater de Onda per un cervo que matà a Carnes-toltes, .VIII. sous. \Ítem, doní al dit cervater per altre cervo que matà a Pascha, .XI. sous/. Ítem, doní a .VII. de abril a hun hom de <sup>61r</sup> Burriana per una letra de

¶ <sup>256</sup> Ratllat: *a València*. ¶ <sup>257</sup> Ratllat: *letra*.

¶ <sup>258</sup> Ratllat: *a micer*.

¶ <sup>259</sup> Al marge esquerre: *factum*.

¶ <sup>260</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶ <sup>261</sup> Ratllat: *donats*.

moros, .II. sous. Ítem, doní a'n Belsa per lo pex que's perdé, que feren los jurats aturar a mossén en Gilabert, .VIII. diners. Ítem, doní a'n Fanyanàs per una letra que portà a València al nostre síndich per lo feyt de la nora, .VI. sous. Ítem, doní a hun hom de Burriana per una letra de moros que aportà, .II. sous. Ítem, doní per altra letra de Burriana, de moros, .II. sous. Ítem, doní a'n Bernat Erau per un poal que feu al pou d'en Thous, .V. sous. Ítem, doní a'n Vilar per encantar lo cequiatge, .V. sous. Ítem, doní a'n Feliu per fer lo \libre del/ cequiatge, .VI. sous. Ítem, doní a .XXIII. de abril a hun hom de Benicàcim per una letra que portà de moros, .I. sou. Ítem, doní lo dit dia per una letra que portà de moros de nit, .II. sous. Missions de les boteres: *primo*, doní a'n Pere d'Alós per .II. jorns que tirà<sup>262</sup> pedres de la pedrera, .III. sous, .VI. diners. Ítem, doní a'n Berthomeu Arnau per .II. dies que tirà pedres, .III. sous, .VI. diners. Ítem, doní a'n Vilaroiga per .VIII. jornals e mig que mès entre la pedrera e metre les pedres, .XXXIII. sous. Ítem, doní a'n Aliaga que li aydà un dia e mig, .II. sous, .VI. diners. Ítem, doní a un ase que tirà lo morter, .VI. diners. Ítem, costà una faneca de aljeps,<sup>263</sup> .I. sou. Ítem, los quals donà a'n Ramon Johan<sup>264</sup> e a'n Guillem Feliu, los quals los són deguts per fer lo libre dels censals de la vila, .LXXXVIII. sous. Ítem, a'n Pere de Begues los quals bestragué a micer Domingo Maschó per la sentència d'en Ramon de Thous, .XV. florins. Ítem, a'quell matex per un dia que aturà per afers de la vila en València, .VII. sous. Les quals quantitats sumen .CCC.LXIII. sous, .VIII. diners. Per ço lo dit consell mane a vós ésser feyt lo present albarà<sup>265</sup> e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>266</sup>

¶<sup>61v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Pere Parellades .LX. sous los quals li són deguts per tenir lo pes de la farina en condret, de la .II<sup>a</sup>. terça. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>267</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat<sup>268</sup> micer Johan Miralles, licenciat en leys, administrador de les rendes del senyor rey de la vila e terme de Castelló per lo consell de la dita vila ordenat, saluts e honor. \Donats e pagats a'n Bernat Miralles/<sup>269</sup> cinquanta sous los quals \li/<sup>270</sup> són deguts per .V. dies que estigué<sup>271</sup> a València entre anar, star e tornar \en loch vostre e per vós/ per fer quitament de aquells .D. sous censals que la vila feye<sup>272</sup> cascun any \a .XIII. de febrer/ als frares Preycadós de València \e los quals foren reduïts a .CCCC. sous a rahan de .XV. sous per mil/, sobre les dites rendes de aquells .IIII<sup>M</sup>. sous \censals/ que per lo síndich ladonchs foren ventus al honorable n'Ambert de Barberà, curador d'en Pere de Thous. Ítem, de altra part, .XI. sous, los quals donà als discret en Jacme Gar-

¶<sup>262</sup> Realment hi fica: *tirarà*. ¶<sup>263</sup> Ratllat: *alce*.

¶<sup>264</sup> Ratllat: *notari*. ¶<sup>265</sup> Ratllat: *ab cautela*.

¶<sup>266</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>267</sup> Al marge

esquerre: *factum*. ¶<sup>268</sup> Ratllat: *en Joh*. ¶<sup>269</sup> Ratllat: *donats e pagats. Retenits en vós*. ¶<sup>270</sup> Ratllat: *vos*. ¶<sup>271</sup> Ratllat: *estigués*. ¶<sup>272</sup> Ratllat: *de cense, cens*.

cia, notari, per rebre la carta de la reevenda del dit censal. \Retenits-vos emperò lo present ab cautela de reebuda/<sup>273</sup> per tal que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. *Data Castillione, prima die madii.*<sup>274</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a n Guillem Exemeno, ferrer, .XLI. sous,<sup>275</sup> los quals li són deguts per rahó de fer cèrcols, cadenes e claus als poals e a les coses neccessaris als poals dels pous de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela de rebuda e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra.*<sup>276</sup>

¶<sup>62r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, .XXVIII. sous, los quals a aquell són deguts per .IIII. dies que <és> estat a la ciutat de València per demanar de consell als advocats sobre lo feyt del pariatge. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra.*<sup>277</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als honrats n'Arnau de Peralta, en Ramon Johan, en Bernat Cabeça e a n Bernat Miralles, jurats del any present, a cascun de aquells, cent sous, los quals a aquells són deguts per ésser jurats en l'any present de la dita vila. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit a .XXI. de maig del any .M.CCCC.I.<sup>278</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa segons que en una cèdula per vós en plener consell demostrada, hajats<sup>279</sup> pagats per afers de la dita vila les pagues sigüents: *primo*, a n Guasch per .II. dies que anà ab en Bernat Miralles al riu de Millàs, .V. sous. Ítem, a n Pere Borraç per un fust que pres per fer lo castell, .XI. sous. Ítem, doní a n Matheu Erau per fer lo castell, .III. sous. Ítem, a hun hom qui portà una letra de moros, de Burriana, .II. sous. Ítem, a n Pere Sera per anar a n Guillamó Castell e a n Roquamartí denant lo governador per lo vi, .IIII. diners. Ítem, a Gaçol per .I.<sup>a</sup> letra que portà de moros a Benicàcim, com no trobàs en Benicàcim qui'l pagàs, .XVIII. diners. Ítem, Andreu Dolç per un porch que matà, .V. sous. Ítem, per la ajuda del furment<sup>280</sup> que han portat de fora vila, .CC.LXIII. sous, .V. diners. Ítem, ¶<sup>62v</sup> als jurats e síndich qui anaren al tornar de la nora <a> Almaçora, .XVIII. sous. Ítem, a n Pasqual Ferrando que y tornà en l'altre dia, .III. sous. Ítem, doní a n Matheu Vilar per .VII. alnes de drap vert e vermell que li comprí<sup>281</sup> a .VIII. sous l'alna, .LVI. sous. Ítem, per les calces, .V. sous, .VIII. diners. Ítem, per les costures, .IX. sous. Ítem, per baxar lo drap, .XVI. diners.

¶<sup>273</sup> Ratllat: *per ço lo consell mane a vós ésser feyt lo present albarà.* ¶<sup>274</sup> Al marge esquerre: *factum.*  
¶<sup>275</sup> Ratllat: *per rahon.* ¶<sup>276</sup> Al marge esquerre:

*factum.* ¶<sup>277</sup> Al marge esquerre: *factum.* ¶<sup>278</sup> Al marge esquerre: *factum.* ¶<sup>279</sup> Ratllat: *feytes les.*  
¶<sup>280</sup> Ratllat: *blat.* ¶<sup>281</sup> Ratllat: *vení.*

Ítem, los quals li restaven de lur salari, .XL. sous. Ítem, a'n Bernat Miralles per .II. dies que anà a Fanzara per la vila, .IX. sous. Ítem, a'quell matex per dos porchs frèstechs que matà, .X. sous. Les quals quantitats sumen .CCCC.\XL/III. sous, .III. diners. Per ço lo consell mane a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e seran-vos rebuts en compte. Escrit a .XXI. de maig.<sup>282</sup>

Ítem, donats a micer Johan per la anada que feu al tornar de la nora, .III. sous.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Retenits-vos en vós .CL. sous los quals vos són deguts per ésser síndich e clavari de la dita vila en lo present any. Ítem, de altra part .C. sous los quals vos són deguts per les vendes que són stades feytes per lo peyter.<sup>283</sup> Per ço lo consell manà a vós ésser feyt lo present albarà per tal que a la reddició del vostre compte lo puxats mostrar e que us sien rebuts en compte. Escrit *ut supra*.<sup>284</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Guillem Feliu, notari, .C. sous los quals a aquell són deguts per ésser scrivà del consell en lo present ¶<sup>63r</sup> any. Ítem, de altra part .XI. sous, los quals li són deguts per la absolució que rebé del compte de la administració del sindicat del honrat en Pere Moster del any prop-pasat. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Escrit *ut supra*.<sup>285</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Bernat Hostalés, notari, .L. sous, los quals a aquell són deguts per ésser síndich de la vila *quo ad lites* en lo present any. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Escrit a .XXI. de maig.<sup>286</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al honorable maestre Francesch Castelló, maestre en santa teologia, quinze florins de la ley d'Aragó, \los quals lo consell li mane ésser donats graciosament/. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Escrit *ut supra*.<sup>287</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats al discret en Pasqual Ferrando, notari, .C. sous los quals a aquell són deguts per ésser assessor de la vila en lo present

¶<sup>282</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>283</sup> Ratllat: *per G, R*.  
¶<sup>284</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>285</sup> Al marge esquerre: *factum*.  
¶<sup>286</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>287</sup> Al marge esquerre: *factum*.

any. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>288</sup>

¶<sup>63v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Miquel Bona .XV. sous, los quals a aquell són deguts per peyta que havie pagat de més que pagar no devie. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit a .XXI. de maig.<sup>289</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Johan de Anglesola, procurador del honrat en Pere Ros de Orsins \.CXXX. sous/,<sup>290</sup> los quals li són deguts per rahon de .IX. sous censals que la vila se pres per rahon del mur nou, los quals en Pasqual de Mealla<sup>291</sup> feye \al dit en Pere Ros/ cascun any sobre \un/<sup>292</sup> corral. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>293</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pere Miquel, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats als discrets en Johan Tallada e en Pere Colomer, notaris, scrivans de la cort de la Governació, quatre-cents e huyt sous, los quals los són deguts de scriptures: *primo*, per lo procés que Castelló menave contra Onda per los feyts dels amprius. Ítem, per lo procés de la crida que fon feta per lo governador que feu que tot hom que tingués béns d'en Alamany de Albinyana los degué notificar per la contradicció que la vila hi féu. Ítem, per lo procés de les penyores que·l governador feu instant en Guillem Ferrer. Ítem, per lo procés d'en Guillamó Castell contra la vila. Los quals processos són stats vists e regoneguts per los discrets en Pasqual Ferrando e en Ramon Johan, notaris. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit *ut supra*.<sup>294</sup>

¶<sup>64r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat micer Johan Miralles, administrador de les rendes del senyor rey de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a·n Bernat Moliner .XXX. sous, los quals a aquell són deguts per .III. dies que stigué a la ciutat de València entre anar, star e tornar, per fer les pagues de febrer. Ítem, donats a aquell de altra part .LXVI. sous, .VIII. diners, los quals a·quell són deguts per dos meses e .XX. jorns que són [per] tenir la administració de les dites rendes. Retenits-vos emperò lo present ab cautela e seran-vos rebuts en compte. Scrit a .XXI. de maig.<sup>295</sup>

¶<sup>64v</sup> a <sup>67v</sup> (en blanc).

¶<sup>288</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>289</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>290</sup> Ratllat: \.CCXXX. sous/. ¶<sup>291</sup> Ratllat: *li*. ¶<sup>292</sup> Ratllat: *unes cases e*.

¶<sup>293</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>294</sup> Al marge esquerre: *factum*. ¶<sup>295</sup> Al marge esquerre: *factum*.

||<sup>68r</sup> **Letres**

*Die sabbati, .XIII<sup>a</sup>. augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Fon manada fer la letra inffrasigüent per los honrats jurats a instància d'en Domingo Vives:

Al molt honrat lo justícia civil de la ciutat de València, o a son lochtinent e a tots altres qualssevol ofecials e loch de senyoria tinents, als quals la present presentada serà, de nós n'Arnau de Peralta, en Bernat Cabeça, en Ramon Johan e en Bernat Miralles, jurats de la vila de Castelló, jutges per lo senyor rey delegats e assignats a les impossicions de la vila e terme de Castelló, saluts e honor. Per les presents vos certificam denant nós ésser comparegut en Domingo Vives, vehí de la dita vila de Castelló, aferman denant nós que com la dona na Gueraldona, muller qui fon del discret en Johan d'Alçamora, notari, vehí *quondam* de la dita vila defunt, sie tenguda al dit en Domingo axí com a comprador de les impossicions de la mercaderia e de béns sitis de la dita vila del any .M.CCC.XCV. et finiren any .M.CCC.XCVI., cent cinquanta sous de impossició deguda de la dita anyada, de e per rahon de la compra que la dita dona na Gueraldona feu de un molí fari-ner situat dins lo terme de la dita vila, lo qual comprà de la cort de la dita vila. Et com la dita dona no sie stada atrobada en la dita vila o terme de aquella, ne legítim procurador de aquella, et haje request nós que a vós o a qualsevol de vós deguésem scriure *ut infra*, et hajam vista la carta de la compra per aquella feyta del dit molí de la cort de la dita vila. Per ço, atesa la dita requesta ésser justa e a raó consosant, per tal, instant e requirent lo dit en Domingo Vives a nós e a cascun de nós en deute de justícia, requerim e de part nostra l'amistat de qualsevol de vosaltres pregam que, en loch nostre e per nós, manets e assignets a la dita dona na Gueraldona que dins .V. jorns<sup>296</sup> primervinents après de la presentació a vós o a qualsevol de vós fahedora, don e pach al dit en Domingo Vives los dits .CL. sous de impossició deguda per rahon de la compra del dit molí, o lo dit cinquèn dia si feriat no serà, àls al subsegüent dia no feriat, sie e comparegue denant nós per posar justes rahons si alcunes ha, perquè a les dites coses tenguda ne sie. En altra manera, certificat aquella que pasat lo dit termini nós, si requests ne serem, procehirem en lo dit feyt sí e segons que per justícia atrobarem ésser fahedor, la lur absència o contumàcia en alcuna cosa no contrastant. Et de ço que per vós o qualsevol de vós en lo dit feyt procehit serà, plàcia-us per letra vostra nos certifi-car com nós en semblant cars siam aparellats fer per vós semblants coses e molt majors, justícia migañant.

*Data Castellione, .XIII<sup>a</sup>. die augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

||<sup>68v</sup> *Posthea, die veneris, \en hora de tèrcia vel quasi/, que ere comptat a .XXVII. de agost del any de la Anativitat de Nostre Senyor .M.CCCC., comparech denant*

¶<sup>296</sup> Ratllat: *dies*.



los dits honrats n'Arnau de Peralta e en Ramon Johan, jurats de la vila de Castelló, jutges de les impossicions de la dita vila, en Domingo Vives, vehí de la dita vila, e presentà a·quells la letra dejús sigüent:

Als honrats los jurats de la vila de Castelló de nós n'Anthoni Peralada, justícia civil de la ciutat de València tro en suma de .CCC. sous, saluts e honor. Nós, ensequín e complín una vostra letra a nós en lo dia *data ut infra* per en Domingo Vives, vehí vostre, presentada, que *data fuit Castellione .XIII<sup>a</sup>. die presentium et infrascriptorum mensis et anni*, de feyt en lo dit dia havem feyt per saig de la nostra cort lo manament en la dita vostra letra request a la dona na Gueraldona, muller *quondam* del discret en Johan d'Alçamora, notari *quondam* de la dita vila, en la dita vostra letra nomenada, e ab la cominació allí matex expressada, donant-li termini a fer les dites coses d'ací a divendres primervinent, ans de cort partida. La qual ha respost personalment que en Jacme Vives, qui era son procurador e sisser de la dita vila en aquell temps, havia pagada la quantitat en la dita letra demanada ab altres diners. Conexerets nós tota vegada vostres justes requestes ensequir e complir, justícia precedent.

*Data Valencie, .XX<sup>a</sup>. die augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Et lesta e presentada la dita letra, encontinent lo dit en Domingo Vives dix que negave que la dita quantitat fos stada pagada al dit en Jacme Vives. Et noresmenys, dix que li acusave la contumàcia, et noresmenys requerí<sup>297</sup> los dits honrats jurats que en contumàcia de la dita dona fos feta la execució en la dita quantitat e missions<sup>298</sup> del forment degut del arrendament del dit molí. Et encontinent los dits honrats jurats dixeren que rebien la dita letra e contumàcia.

¶<sup>69r</sup> Als honrats los justícia e jurats del loch de les Usseres o a sos lochtinents, de nós n'Arnau de Peralta e en Ramon Johan, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que dilluns que ere comptat a .II. de agost del present e dejús scrit any, en Berthomeu Garcia, vehí que solia ésser \vostre/,<sup>299</sup> jurà la feultat del senyor rey, vehinatge e habitació de la dita vila de Castelló. Per què en deute de justícia vos requerim e de part nostra la vostra amistat pregam, que al dit en Domingo Garcia tingats per vasal del dit senyor rey e per vehí de la dita vila. Et aquell, axí com a vehí de la dita vila, servets e reservar façats les libertats e franques als vehins de la dita vila per los senyors reys atorgades.<sup>300</sup> Com nós siam aparellats en semblant cars fer per vós semblants coses e molt majors, justícia migançan. En testimoni de les quals coses manam ésser feta la present letra al dit vehí nostre ab lo sagell de la dita vila sagellada.

*Data Castellione, .XXVII<sup>a</sup>.<sup>301</sup> die augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

¶<sup>297</sup> Ratllat: *dix*. ¶<sup>298</sup> Ratllat: *com li domostr.*  
¶<sup>299</sup> Ratllat: *del dit loch de les Usseres*. ¶<sup>300</sup> Rat-

llat: *com nós, e aquell en contribucions e talles del dit loch no agreujets*. ¶<sup>301</sup> Ratllat: *.XII.*

Als honrats los jurats<sup>302</sup> del loch de Burriol o a sos lochtinents, de nós n'Arnau de Peralta, en Ramon Johan, en Bernat Miralles e en Johan Tauhenga,<sup>303</sup> tinent loch del honrat en Bernat Cabeça, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en lo dia de huy, *data* de la present, en Pasqual Pèriç, vehí que solie ésser vostre, ha jurat la feultat del senyor rey, vehinatge e habitació de la vila de Castelló. Per què, en deute de justícia, vos requerim e de part nostra la vostra amistat pregam que al dit en Pasqual Pèriç tingats per vasal del dit senyor rey e per vehí de la dita vila, e a aquell, axí com a vehí de la dita vila, servets e servir façats les libertats e franques als vehins de la dita vila per los senyors reys atorgades. Com nós ¶<sup>69v</sup> siam aparellats en semblant cars fer per vós semblants coses e molt majors, justícia migançant. En testimoni de les quals coses manam ésser feta al dit vehí nostre la dita letra sagellada ab lo sagel al ofici a nós comanat.

*Data Castellione, .XVII<sup>a</sup>. die novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.*

Al honrat lo justícia de Almaçora o a son lochtinent, de nós los justícia e jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en lo dia de digmenge que ere comptat a .XXVI. \del mes/ de deembre del any present e dejús scrit, nós, el honrat consell de la dita vila, fem elecció de cequier a réger et administrar la céquia Major de la dessus dita vila, la qual pase e discorre per lo vostre terme, ço és, l'onrat en Pere Marcho, vehí nostre, lo qual ha feyt et prestat sacrament en poder de nós, dit justícia, de haver-se bé e lealment en lo regiment de aquella segons és fer acostumat. Et ha preses e rebuts per guardians de la dita céquia, ço és, n'Apparici Merlo e en Bernat Ballester, los quals han jurat e feyt sacrament de haver-se bé e lealment en lo dit guardianatge, e de fer verdaderes relacions en poder del dit cequier, segons és fer acostumat. Per què, segons forma de les sentències entre nós e vós promulgades de les dites coses, ab la present letra ab lo sagell del consell de la dita vila sagellada vos certificam.

*Data Castellione, .XXIX<sup>a</sup>. die decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

¶<sup>70r</sup> *Die lune, .XXI<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

Al honrat lo justícia del loch de Nulles o a son lochtinent, de nós \en Bernat Cabeça/<sup>304</sup> e en Ramon Johan, jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de la present vos certificam que en lo dia de huy *data* de la present és comparegut denant nós en Pere Serra, comprador de les imposicions \de la dita vila/ del any proppasat, dient que com per en Berthomeu Súnyer, vehí vostre, sien a ell deguts .XXV. sous de imposició deguda per vaques que dins lo terme de la dita vila havie comprades d'en Huguet Spàrech, vehí nostre, et ha request

¶<sup>302</sup> Ratllat: *de la vila de Castelló*. ¶<sup>303</sup> Ratllat: *jura*.

¶<sup>304</sup> Ratllat: *n'Arnau de Peralta*.

nós a vós ésser scrit *ut infra*. Per tal, instant e requirent lo dit en Pere Serra, a vós en deute de justícia requirim e de part nostra la vostra amistat pregam que en loch nostre e per nós façats o fer façats execució en los béns del dit en Berthomeu Súnyer tro en compliment del dits .XXV. sous de imposició deguda, e .XII. diners per la present letra e .III. sous al portador de la present per cascun dia aquí anant, stant e tornant la dita execució requirent, e totes altres missions que per la dita rahó denant nós demostrà ésser feytes justament per la dita rahó.<sup>305</sup> Emperò, si'l dit vehí vostre afermara haver alcunes rahons perquè a les dites coses tengut no sie, assignat e manat a quell que dins \tres/ jorns primersvinents e peremptoris sie e comparegue denant nós per proposar aquelles, \si feriat no serà, àls al subsigüent dia no feriat/. En altra manera, assignat e manat a aquell que nós, pasat lo dit termini, si requests serem, procehirem en lo dit feyt sí e segons de justícia atrobarem ésser fahedor, la lur absència o contumàcia en alguna cosa no contrastant. Et de ço que per vós en lo present feyt procehit serà, plàcie-us nós per letra vostra certificar com nós en semblant cars siam apparellats fer per vós semblant coses e molt majors, justícia migañant.

*Data Castellione, .XXI<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. primo.*

¶<sup>70v</sup> Dilluns, a .VI. de juny del any de la Anativitat de Nostre Senyor .M.CCCC. hu.

Als honrats los judeç, regidós e altres qualsevol ofecials<sup>306</sup> de la ciutat e aldeyes de Terol o a-quells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a lurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Pasqual Aragonés, vehí nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los amprius del termenal de la dita ciutat e aldeyes de aquella, va o tramet aquí .CCCC.LX. cabeces de bestiar entre ovelles e cabres<sup>307</sup> per péxer e aemprar los vostres térmens segons forma de la dita sentència. Per què, a instància del dit vehí \nostre/<sup>308</sup> manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell de nostre officii sagellada.

Dada en la vila de Castelló, a .XVI. de maig del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .M.CCCC. hu.

Als honrats los judeç, regidós e altres qualsevol ofecials de la ciutat e aldeyes de Terol o a-quells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a lu<r>s lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Pere Aragonés,<sup>309</sup> vehí nostre, per vigor de una sentència entre la dita vila e vosaltres pronunciada sobre los amprius del termenal de la dita ciutat e aldeyes de aquella, va o tramet aquí quatre-centes

¶<sup>305</sup> Ratllat: *et tan co*. ¶<sup>306</sup> Duplicat i ratllat.

¶<sup>307</sup> Ratllat: *e corders*. ¶<sup>308</sup> Ratllat: *vostre*.

¶<sup>309</sup> Ratllat: *en Pasqual Aragonés*.

sexanta cabeces de bestiar entre ovelles e cordés per péxer e aemprar los vostres térmens segons forma de la dita sentència. Per què, a instància del dit vehí nostre manam a·quell ésser feta la present letra testimonial ab lo sagell de nostre ofici sagellada.

*Data* en la vila de Castelló, a .XVI. de maig del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .M.CCCC.I.

Ítem, d'altra part, hi \tramet/ cinquanta recentals \per [...] la/.

*Data ut supra.*

¶<sup>71r</sup> Als honrats los \judeç/, regidós e altres qualsevol ofecials de la ciutat e aldeyes de Terol o a·quells als quals les presents pervendran o presentades seran, o a lurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Martí Adzuara, vehí nostre, per [vigor] de una sentència entre la dita vila e vosaltres últimament pronunciada sobre los aemprius del termenal de la dita ciutat e aldeyes de aquella, va o tramet aquí quatre-centes quaranta cabeces entre ovelles e cordés per péxer e aemprar los vostres térmens segons forma de la dita sentència.<sup>310</sup> Per què, a instància del dit vehí nostre, manam a·quell fer la present letra testimonial ab lo sagell de nostre offici sagellada.

*Data* en la vila de Castelló, a .XVI. de maig del any de la Anativitat (sic) de Nostre Senyor .M.CCCC. hu.

¶<sup>310</sup> Ratllat: *ciutat*.

# *L*ibre de Consells

(Any 1403-1404)



[coberta]

Any 1403.

Libre de consells de la universitat de la vila de Castelló del temps dels honrats n'Arnau Sala, Johan de Barbarrosa, Bernat Cabeça e Jacme Escuder, la administració [dels quals] comença la festa de Cinquagèsima a [.III. de juny, e finirà] a .III. dies de maig en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCCC. tres, et finirà en la dita festa en l'any .M.CCCC.III.<sup>o</sup>.<sup>1</sup>

¶<sup>1r</sup> *Ihesus*.

Libre dels consells de la universitat de la vila de Castelló del temps dels honrats en Bernat Cabeça, n'Arnau Sala, en Johan de Barbarrossa e en Jacme Escuder, jurats de la universitat de la dita vila, la administració dels quals començà dicmenje a .III. dies del mes de juny del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCCC.III., et finirà en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCCC. quatre. Los quals juraren en poder del honrat en Guillem Miró, batle de la dita vila, denant l'altar major de la església de Nostra Dona Santa Maria de la dita vila, denant lo poble, enans que'l sant Euvangeli a missa major en la dita església se legís e cantàs, en la qual ora lo dit poble ere ajustat, e feren lo sagrament acostumat fer. E foren elets per consellers en lo dit any los següents:<sup>2</sup>

¶<sup>1</sup> Creu amb el nom dels quatre evangelistes.

¶<sup>2</sup> Hi apareixen en tres columnes verticals i dues files horitzontals.

Santa Maria: Pasqual Ferrando, Bernat Colomer, veylls, Domingo Capcir, Roiç de Cella, R(amon) Ferrer, Anthoni Navarro, Domingo Coves, Vicent de Campos.

Sent Nicholau: Rodrigo Çanou, Pere Marquo, veylls, maestre Arnau de Peralta, Johan Martí, Berthomeu Bosch, Anthoni Bataller, Johan Godes, Bernat de Belda.

Sent Agostí: Pere Miquel menor, Guillem Loreta, veylls, micer Johan Miralles, Andreu de Paüls, Guillem Monlober, Johan Mas, Johan Rabades, Guillamó Ribalta.

Sent Johan: Arnau Agramunt, Bernat Mut, veylls, Berthomeu Luçà, notari, [Pere] Muntanyà, Berthomeu Bosch, Bonanat Segura, Domingo Altibell, Guillamó Mut.

Sent Pere: Pere Estrader, Pere Colomer, veylls, Pere Guerau, Berenguer Trilla, G(uillem) Johan, Guillamó Padrells, Bernat Celma, Jacme Martorell.<sup>3</sup>

Sent Tomàs: Pere Pintor, Pasqual Bataller, veylls, Pere de Reus, Pere Sànxix, Guillamó Albioll, Johan Homdedéu, Romeu Bonet, Bernat Moliner.

||<sup>lv</sup> *Die lune, .IIII<sup>a</sup>. mensis iunii anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la ja dita vila, ab so de trompeta o de naffill per los lochs acostumats, specialment per los affers o negocis infrasegüents, en lo qual dit consell foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Bernat Cabeça, en Johan de Barbarossa, Arnau Sala e en Jacme Escuder, jurats de la dita vila. Micer Johan Miralles, Pere de Reus, Guillem Johan, Bernat Hostallés, Rodrigo Çanou, Pere Colomer, Pere Marquo, Roiç de Cella, Anthoni Navarro, R(amon) Ferrer, Romeu Bonet, Berthomeu Bosch, Vicent de Campos, Pasqual Ferrando, Johan Godes, Bernat Moliner, Johan Mas, Bernat de Luçà, Guillamó Padrells, Pere Sànxix, Pere Pintor, Pere Estrader, Domingo Capcir, Anthoni Bataller, n'Arnau Agramunt, Bernat Celma, Johan Rabades, Bernat Mut, Guillamó Ribalta, Guillamó Monlober, Andreu de Paüls, Pere Miquel menor, Pasqual Bataller, Pere de Begues, Guillem Loreta, Pere Miquel major, consellers vehins de la dita vila.

En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que com en lo present dia de huy se haze a fer elecció de scrivà, síndich e clavari, e de síndich *quo ad lites [tantum]*, per ço dixeren que plagués al dit honorable consell de fer elecció de aquells segons ere acostumat. Et feta la dita proposició per los dits honrats jurats, encontinent lo dit honorable consell enantà a fer la elecció dels dits scrivà e síndichs sobredits *per ordinem ut sequitur*:

¶<sup>3</sup> Jacme Martorell, Berenguer Trilla i Pere Guerau porten davant un cercle ratllat.



Et *primo*, fon elet per lo dit consell en scrivà en l'any present, durador tro a la primervinent festa de Cinquagèsima, per més [veus], en Pasqual Bataller, notari.

¶<sup>2r</sup> Ítem, sobre la elecció fahedora del dit síndich e clavari, lo dit honorable consell feu escriure per mà del dit scrivà en tres albarans los noms de les tres persones que hagueren més veus al dit officii, ço és, en Pere de Reus, en Pere Miquel major, e en Pasqual Ferrando, notari, los quals dits tres albarans foren preses \e gitats/ per lo dit honrat justícia en terra denant lo dit honorable consell. E fon pres la un<sup>4</sup> albarà dels dits tres albarans per mans d'en Guillamó Monlober, e mès en mà del desús dit honrat justícia, en lo qual albarà ere scrit lo nom del ja dit en Pasqual Ferrando. Et per aquell dit honrat justícia fonch publicat lo desús dit en Pasqual Ferrando ésser síndich e clavari en l'any present, lo qual dit en Pasqual Ferrando lo dit honorable consell hac e acceptà per síndich e clavari de la dita universitat en l'any present e per lo dit any. Et com segons ordenació eo stabliment per lo honorable consell feyt e ordenat en lo dit palau a .XIX. dies del mes de maig del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil .CCC.XC<sup>a</sup>. nou, cascun síndich e clavari, après que serà elet en lo dit officii, haje e sie tengut de donar fermança de cinch mília sous dins .X. dies après que la dita elecció serà feta de aquell, sots certes penes, per tal lo honorable consell, seguint la dita ordenació, dix e manà al dit en Pasqual Ferrando, qui present ere, qui donats la dita fermança o fermances segons forma de la dita ordenació o establiment, lo qual respòs que li plahie. *Et illico*, lo dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari desús dit, \en presència del dit honrat consell/, seguint la dita ordenació donà fermança segons forma de la dita ordenació, ço és, lo honorable micer Johan Miralles, licenciat en leys, habitador de la ja dita vila, present, acceptant e reebent, la qual fermança lo desús dit micer Johan Miralles en si volenterosament acceptà e reebé,<sup>5</sup> e per aquella, segons forma de la dita ordenació, tots sos béns mobles e no mobles, haüts e per haver, on que sien, obligà.

Presentis testimonis foren a les dites coses en Pere Miró e en Johan Robió, vehins de la dita vila.

¶<sup>2v</sup> Ítem, seguint enaprés lo orde, fon elet per més veus en síndich e procurador *quo ad lites tunch sive* pleyts del present any durador tro a la primervinent festa de Cinquagèsima, ço és lo discret en Pere de Begues, notari.

Los sindicats dels quals dits en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, e en Pere de Begues, *quo ad lites tunch*, foren reebuts per mí, dit en Pasqual Bataller, notari e scrivà del dit honorable consell, revocan tots síndichs e procuradors tro ací constituïts, salvu sens revocació del sindicat e procuració \ja/ feyt al dit en Pasqual Ferrando en lo acte feyt de les Corts e àls.

Presentis testimonis foren a la publicació dels dits sindicats, ço és, en Guillem Castell e en Johan d'Arenyns, lauradors, de la dita vila vehins.

¶<sup>4</sup> Ratllat: *dels*. ¶<sup>5</sup> Ratllat: *reebé en sí*.

En lo qual consell fon proposat per lo honrat en Pere de Monpalau, habitador de la ciutat de València, que<sup>6</sup> com los honorables diputats en temps passat haguessen reebuts d'ell, dit en Pere, ultra lo quitament que havie a fer<sup>7</sup> axí com a generós de sos béns segons pot ésser vist per los libres dels quitaments .CCC. sous, que plagués al dit honorable consell de tornar-li los dits .CCC. sous. Lo<sup>8</sup> honorable consell acordà que per los dits honrats jurats fos feta resposta al dit en Pere de Monpalau sobre ço que havie proposat en lo dit honrat consell, ço és que'l dit honorable consell e, o, universitat dins breu temps entén afrontar lo feyt dels quitaments dels generosos, e segons que la dita universitat passarà ab aquells sobre lo feyt del dit quitament que<sup>9</sup> axí passarà ab lo dit en Pere.

Ítem, fon proposat per en Cardona que com la universitat de Onda hagués feytes marques a ell de un rocí de aquell, e<sup>10</sup> ¶<sup>3r</sup> per haver aquell dit rocí, jatsie que li sie estat restituhit e tornat, li haje convengut fer alcunes mesions e diornals, los quals la universitat de Onda no li han volgut satisfacer ne pagar, per ço supplicà al dit honorable consell que li plagués de satisfacer-li los dits diornals e mesions. Acordà lo honorable consell que per ço que los jurats de Onda havien scrit als honrats jurats passats, per sa letra la qual dita letra fon lesta en plener consell en la qual se proferien restituhir e tornar totes les penyores que haguessen feytes de béns de hòmens de la universitat de la dita vila, que a hoir los comptes de les dites marques e penyores que són estades feytes per la universitat de Onda de béns de hòmens de la dita vila assignant un loch conmigà, los quals comptes los jurats de Onda se proferiren donar a aquesta universitat,<sup>11</sup> fossen assignats<sup>12</sup> e de present hic assigne ço és lo<s> honrats en Bernat Cabeça jurat, en Pasqual Ferrando síndich e clavari, e en Pere de Reus.<sup>13</sup>

Ítem, fon proposat per lo honrat en Guillem Miró per ço que la vila ab temps se provehisque de haver un abte maestre qui llege en aquesta vila de gramàtica e de lògica als scolans, com haje entés que maestre Arnau de Peralta per ço com ha part en les imposicions que no y porie entendre ni treballar en legir, que li plàcie de provehir al temps de un bon maestre<sup>14</sup> qui llege en aquesta vila de la qual cosa, Déu volent, se'n seguirà honor e profit a aquesta universitat. Acordà lo honorable consell que li \plau que/ sie haüd un maestre bo, apte e sufficient per legir de gramàtica e de lògica si mester serà en la dita vila, e que sie scrit a-n Anthoni d'Anyó, prevere, si hic volrà venir<sup>15</sup> per legir, que vingue,<sup>16</sup> e si no y volrà venir que'n sie haüd un altre bo e apte per manera que la vila no estigue sens maestre ¶<sup>3v</sup> e los fills dels hòmens de aquesta vila no perden llur temps.

¶<sup>6</sup> Ratllat: *plagués*. ¶<sup>7</sup> Ratllat: *de la*. ¶<sup>8</sup> Ratllat: *Lo co*. ¶<sup>9</sup> Ratllat: *lladonchs*. ¶<sup>10</sup> Ratllat: *hagués*. ¶<sup>11</sup> Ratllat: *ab, e que sie donada rahó*.

¶<sup>12</sup> Ratllat: *tres*. ¶<sup>13</sup> Marge esquerre: *del feyt de Onda*. ¶<sup>14</sup> Ratllat: *per ço*. ¶<sup>15</sup> Ratllat: *e si no que de a*.

Ítem, fon proposat per lo honrat e religiós frare (en blanc) prior del monestir del co<n>vent<sup>17</sup> de sent Agostí de la dita vila que plàcie al dit honorable consell de fer al dit convent alguna gràcia de la quantitat que demane lo discret en Bernat Colomer, síndich e clavari en l'any proppassat al dit convent per rahon de la peyta. Lo consell acordà que a present no sie feta gràcia alcuna al dit convent del feyt de la peyta, e que pach segons ha acostumat pagar, e que'l dit en Bernat Colomer ho haje dels frares del dit convent entegrament. Emperò que per lo servi e trebaylls que lo honrat frare Padrells del dit convent ha \feyt e/ sostenguts en sermonar e en altres coses \per honor/ d'aquesta universitat, que en adjutori de un vestiari per al dit frare que li plau, que li sien donats de gràcia sis florins, e de aquells sie feyt albarà<sup>18</sup> al dit síndich e clavari que'ls hic do per la dita universitat.

Ítem, fon proposat per en Guillamó<sup>19</sup> Mut, vehín de la vila de Castelló, que ell no gossave metre los seus porchs en los rostolls del ordi del terme de Fadrell<sup>20</sup> no havent blats en los dits rostolls, sens gran pena o calònia impossada per lo consell, justícia e jurats del loch de Fadrell per un establiment que havien feyt de la dita rahó, hoc encara \que en cars/ que'l senyor del rostoll no'n volgués res, que del terç del guardià no'n podie haver gràcia, e açò li apparie que no pogués ésser estat feyt en prejuhi dels uses, amprius, franqueses e libertats de la dita vila. Perque supplicà al dit honrat consell que y degués provehir en lo dit feyt. Lo honorable consell, en tant com lo discret en Pasqual Ferrando dix que ell veurie e regonexerie lo dit establiment que ere estat feyt ell absent, e aquell vist e regonegut, que faria per manera que lo feyt serie tornat a justícia. E en cars que no procehís per justícia, per tolre altercació entre los vehins de la dita vila e los vehins del loch de Fadrell, a present no hic feu altra provesió esperant lo que lo dit en Pasqual Ferrando farà ensequir e fer del dit establiment.

¶<sup>4r</sup> *Die dominica, prima iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, corredor<sup>21</sup> públich e crida, trompeta de la dita vila, ab so de trompeta o de naffill, segons fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu justícia de la dita vila; n'Arnau Sala, en Bernat Cabeça, Johan de Barbarossa e en Jacme Escuder, jurats. En Pere Miquel major, Andreu de Paüls, Bernat Hostalés, Bernat Pelegrí, micer Johan Miralles, Johan Godes, Pere de Reus, Johan Homdedéu, Roiç de Cella, Domingo Capcir, Vicent de Campos, Romeu Bonet, Anthoni Navarro, Berenguer Trilla, Johan Mas, Johan Martí, Pere de Begues, Guillamó Padrells, Guillamó Ribalta, Pasqual Ferrando, Ramon Ferrer, Bernat Maurell, Bernat Colomer, consellers, vehins de la dita vila.

¶<sup>16</sup> Ratllat: *e enaprés*. ¶<sup>17</sup> Realment hi fica en tots els casos: *covent*. ¶<sup>18</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>19</sup> Realment hi fica: *Guialló*. ¶<sup>20</sup> Ratllat: *com sens*. ¶<sup>21</sup> Ratllat: *e crida*.

En lo qual consell per los honrats jurats fon proposat que com lo temps de collir e plegar la peyta ordinària a rahó de .III. sous, .VI. diners per lliura, e<sup>22</sup> \la/ col·lecta \de les meales/ imposadora se degué taxar, e enaprés fer encantar ab temps e del·liurar a aquell qui per menys salari la volrà collir e plegar, segons forma dels capítols ordenats ja per lo honorable consell. Per tal notificaren al dit honorable consell les dites coses per descàrrech llur, e per no haver reprehensió per avant. Lo honorable consell, entessa la dita proposició dels dits honrats jurats, feta examinació dels deutes que eren deguts a la dita vila, e vists los deutes que havie a pagar lo peyter qui vendrie, acordà que a present fos gitada o imposada col·lecta de les meales a rahó de .X. diners per lliura. E que aquella fos cridada e encantada per lo dit Matheu Villar per los <lochs> acostumats \de la dita vila/ ab los dits capítols e ab los deutes \dels censals/ pertanyents pagar al dit peyter, al qual la dita peyta serie del·liurada.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt dels porchs, bèsties que no sien de laurada e bestiar e moble de diners que se'n mercadeig, que no sie atrobat en peyta, volch e acordà que tots aquells que tinguen porchs, bèsties ¶<sup>4v</sup> o bestiar els hajen venuts enguany, que aquells los sien taxats e meses en peyta segons de moble és acostumat.

Ítem, fon proposat per lo honrat en Pasqual Ferrando, síndich e misatger destinat per lo honorable consell en lo feyt de les Corts, que com ell en nom de la universitat per deffensió del dret de aquella per rahon e causa del pleyt e qüestió que és a present entre la dita universitat e lo discret en Bernat Colomer, notari *olim* síndich e clavari de la dita vila, per rahon de llur compte \donat/ en e sobre lo qual compte los lladonchs honrats jurats e síndich, presents e assistents los prohòmens elets e diputats per lo dit honorable consell a hoir lo dit compte e deffinir e determenar aquell, havien donada sentència contra lo dit en Bernat Colomer segons apparie per lo libre dels comptes de dates e reebudes feyt per lo dit en Bernat Colomer de la \administració de/ llur sindicat e clavaria, la qual ere passada en cosa jutgada, la qual qüestió e pleyt per via de compromés feyt per les dites parts en poder del honorable micer Guillem Çuera doctor en leys, ere deduhida denant aquell, lo qual per via de dret tan hic havie a dir e pronunciar fos estat denant lo dit honorable micer Guillem Çuera ensemps ab lo dit en Bernat Colomer, lo qual havie al·legat de llur dret denant aquell, e hagués mostrat al dit micer Guillem Çuera translat de tots los comptes e cèdules per lo dit en Bernat Colomer, el dit nom denant los honrats jurats e comptadors donat e offert, lo qual a aquell ere estat donat e del·liurat en la ciutat de Segorb per mans d'en Bernat Allegre, corder, per los honrats jurats tramés. E per deffensió del dret de la dita universitat

¶<sup>22</sup> Ratllat: *de la*.

propossa denant lo dit honrat micer Guillem Çuera excepció *de re iudicata, transacta et finita* contra lo proposat per lo dit en Bernat Colomer e ab protestació de la dita excepció e que no entenie a renunciar aquella *tacite nec expresse etiam actu contrario interveniente*, dix e al·legà moltes rahons per mantenir e deffendre la dita sentència. E que après que hac dit e al·legat lo dit en Pasqual Ferrando que·l dit honrat micer ¶<sup>5r</sup> Guillem Çuera li havie dit que si ell no renunciave a la excepció *de re iudicata*, la qual denant ell havie al·legada, que ell no entenie a pendre lo càrrech del compromés \ne hic entenie a pronunciar/. E que lladonchs ell, dit en Pasqual Ferrando, havie dit e respost que ell per la vida no hic renunciarie ne·n volie pendre<sup>23</sup> tan gran càrrech per no haver reprehensió del honorable consell. Però que ell<sup>24</sup> retornarie en breu a la vila de Castelló e reportar-ho-hic al honorable consell, e que ell ne farie e ensequirie llur voler, e que de açò que plaurie al dit honorable consell que ell li·n tornarie resposta. Per què lo dit en Pasqual Ferrando après que hac feta relació de la sua misatgeria notificà les dites coses al dit honorable consell per descàrrech llur, e per ço que y fes e provehís en lo dit feyt ço que li plaurà. Lo honorable consell, hohida e entessa la relació del dit en Pasqual Ferrando<sup>25</sup> e proposició feyta del enantat per ell, <en> el dit nom denant lo dit honrat micer Guillem Çuera sobre lo feyt dels comptes del dit en Bernat Colomer, attés que fer renunciació de la dita excepció *de re iudicata* e entrar en los mèrits serie molt prejudicial al dret de aquesta universitat en lo acte o feyt de la dita sentència,<sup>26</sup> la qual ere passada en cosa jutgada, e que lo dit en Bernat Colomer no volie ne havie renunciat a la ferma de dret per ell feta en la sacra Audiència del molt alt senyor rey \contra la dita vila/, ans esforçave de aquella, delliberà e acordà que·l dit en Pasqual Ferrando per neguna manera no renunciàs a la dita excepció *de re iudicata*, ans fes tot son poder de tenir en aquella e no de renunciar, e que u reportàs al dit micer Guillem Çuera la volentat del dit honorable consell, e que si·l dit micer Guillem Çuera no y volie pronunciar sens que ell no renunciàs a la dita excepció<sup>27</sup> que no y pronuncias, que la vila havie bon dret.

Ítem, fon proposat per lo honrat micer Johan Miralles que com ell<sup>28</sup> regent la administració de les reendes pertanyents al senyor rey en la dita vila e terme de aquella, hagués feytes alcunes mesions en descarregar alguns censals del dit senyor, axí de contractes com altres, e hagués pagades aquelles per ell \e en nom seu/ lo discret en Pasqual ¶<sup>5v</sup> Ferrando en la ciutat de València, per ço supplicà al dit honorable consell que li·n fes albarà per ço que a la reddició de llur compte aquells li fossen reebuds en compte de dates. Lo honorable consell acordà que sien vists los albarans de aquelles persones que havien reebudes alcunes quantitats del dit micer Johan, o del dit en Pasqual Ferrando en nom de aquell, per rahó e causa de la administració de les dites reendes.

¶<sup>23</sup> Ratllat: *tant*. ¶<sup>24</sup> Ratllat: *hic starie*. ¶<sup>25</sup> Ratllat: *a les*. ¶<sup>26</sup> Ratllat: *segons fon all*.  
 ¶<sup>27</sup> Ratllat: *que lexàs espirar lo compromés*. ¶<sup>28</sup> Ratllat: *estant*.

*Die<sup>29</sup> lune, .XVI<sup>a</sup>. mensis iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill segons és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la dita vila; n'Arnau Sala, en Johan de Barbarossa, Jacme Scuder e en Guillem Johan, tinent loch del honrat en Bernat Cabeça, jurats. Arnau Agramunt, Guillem Monlober, Anthoni Bataller, Roiç de Cela, Vicent de Campos, Bernat Mut major, Johan Godes, Berthomeu Bosch major, Johan Mas, Pere Muntanyà, Bernat de Luça, Berenguer Trilla, Guillamó Ribalta, Johan Martí, Pere Pintor, Andreu de Paüls, Guillamó Albioll, Pere Estrader, Pere Guerau, Johan Homdedéu, Romeu Bonet, micer Johan Miralles, Bernat Colomer, Pere Colomer, Bernat Hostallés, Bernat Pelegrí, Pere de Reus, n'Anthoni Navarro, Pere Miquel menor, Domingo Capcir, Bernat Moliner, Jacme Martorell, Arnau de Peralta, Bernat Maurell, consellers.

En lo qual consell fon proposat per en Guillem Johan, manobre de la torre de nou construhidora de la parròquia de Sent Pere, que com ell, Déu volent, entené a metre mans en començaren a obrar la dita torre, ¶<sup>6r</sup> e hagués \entés/<sup>30</sup> que la vila<sup>31</sup> hagués feyt de ajutori a cascuna parròquia, qui lladonchs havie obrat torre en sa parròquia, de calç. Per ço supplicà al dit honorable consell que li plagués de fer ajutori de calç per obrar e fer la dita torre, com la dita parròquia de Sent Pere no degués ésser de peyor condició que les altres, a les quals per part de la dita vila ere estat feyt ajutori de la calç. Hoc encara supplicà al dit honorable consell que li plagués fer fer unes bones tappieres ab les quals pogués fer obrar la dita torre, com la dita vila hagués destruhides les tappieres les quals la dita parròquia de Sent Pere havie fetes fer lladonchs noves. Lo honorable consell acordà que la calç fos donada per a obs de construhir e fer la dita torre a la dita parròquia de Sent Pere segons que la dita vila a les altres ja construhides e fetes havie donada<sup>32</sup> per relació feta en lo dit honorable consell per los honrats n'Arnau Sala e en Pere de Reus, qui eren estats manobrés de fer les torres e murs cascú de sa parròquia en temps passat. E volch que la dita parròquia de Sent Pere se servique de les tappieres<sup>33</sup> que són de la vila. Emperò que los de la dita parròquia a llur cost e messió facen portar la dita calç del forn on serà feyta, e no a messió de la vila.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com ells, de volentat del dit honorable consell, haguessen feyt cridar e encantar la peyta e la col·lecta de les mealles per molts dies, e lo temps de pagar los censals que la vila fa a diverses persones se acostàs, per tal per descàrrech llur notificaren al dit honrat consell que ls plagués de assignar un prohom de cascuna parròquia per tal que,

¶<sup>29</sup> Ratllat: *Die sabbati, .XIII. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

¶<sup>30</sup> Ratllat: *enteses.* ¶<sup>31</sup> Ratllat: *fes de ajutori.* ¶<sup>32</sup> Ratllat: *calç.* ¶<sup>33</sup> Ratllat: *de la dita co.*

aquells presents, en cars que poder per lo dit honorable consell los fos donat de delliurar la dita peyta e col·lecta de les meales poguessen mils sens frau en públich, fer delliurament de aquella a aquell qui per menys de preu o salari la volrie collir e plegar segons forma dels capítols ab los quals la dita peyta e col·lecta de meales ere estada donada a encantar e cridar. Lo honorable consell entessa la dita proposició feta per los dits honrats jurats de les dites coses, donà licència e poder als dits honrats jurats que ells ensemps ab los sis prohòmens \o la major part de aquells/ dejús eligidors facen delliurament de la dita peyta e col·lecta de meales al menys de preu o salari volent aquella collir <sup>6v</sup> e plegar. E elegí de cascuna parròquia de les sis parròquies de la dita vila los prohòmens següents, ço és per la parròquia de Madona Santa Maria en Bernat Pelegrí, notari; per la parròquia de Sent Johan en Bernat Mut, major de dies; per Sent Nicholau, mestre Arnau de Peralta; per la parròquia de Sent Pere, Pere Colomer, notari; per la parròquia de Sent Agostí lo honrat micer Johan Miralles; per la parròquia de Sent Tomàs en Pere de Reus.

Ítem, lo honorable consell sobre lo feyt del mur, com hagués entés que en alcun loch havie mester adop, provehí e volch que tot lo mur de la dita vila sie regonegut per en Johan Mas, al qual a present lo dit honorable consell ho comane, e volch que per càrrech e treballs que sostendrá en regonéixer lo dit mur que li sien donats .XX. sous. E que \ultra açò/ li sien pagats tots sos diornals los quals farà en adobar lo dit mur.

Ítem, lo honorable consell, sobre lo feyt de les boteres, com fos murmura-ció en la vila que per les pedres que \de nou/ eren estades ficades e meses en les dites boteres, los alberchs, per les grans plujes que fehie com les aygües pluvials no poguessen discòrrer per les dites boteres, ne porien pendre gran deterioració e peyorament, provehí e ordenà que les dites pedres les quals de nou foren edificades en les dites boteres sien levades e amogudes de les dites boteres, per ço que·ls edificis de la dita vila sien preservats del dit dan, e que les dites boteres sien torna-des al temps antich.

Ítem, lo honorable consell sobre lo feyt de la obra nova, provehí e ordenà que aquells qui han treyt a erbar la obra nova deffacen de tot en tot de sol a sol totes les parades que hic atrobaran que hic sien feytes.

Ítem, lo honorable consell, sobre lo feyt del trenc d'en Mancebo, qui està en gran perill de ésser trenquat, provehí e acordà que·ls honrats justícia, jurats, ab alguns prohòmens, vagen a veure e regonéixer lo dit trenc d'en Mancebo, e vist e regonegut aquell, que per aquells sie feta relació al dit honorable consell.

<sup>7r</sup> Ítem, lo dit honrat consell, sobre lo feyt d'en Pere Català, qui's querelà al dit honrat consell que la vila se havie pres tots los seus béns, e que fehien-li pagar les peytes per los dits béns, provehí e acordà que sie vist e regonegut lo feyt del

dit Pere Català per los honrats jurats ab alguns prohòmens e que aquells hic facen \la/ justícia<sup>34</sup> que s pertanyerà ésser fahedora en lo dit feyt.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt de ço que demane lo dit honrat micer Johan Miralles a la vila de les mesions que afferme haver fetes en la prosecució de la mort del honrat en Bernat Miralles, *tunch* justícia de la dita vila, provehí e acordà que sie vist e regonegut per los honrats justícia e jurats axí \per los/<sup>35</sup> proppassats com per los qui de present són en semps ab los prohòmens ja elets per lo honorable consell. E vist e regonegut<sup>36</sup> que lladonchs facen relació al dit honrat consell.

Ítem, lo dit honorable consell, sobre los trebaylls que Pere Serres, saig, havia sostenguts en lo acte o feyt de les penyores que havia preses e venudes, a instància del síndich, de béns de hòmens de Onda per fer entrega als vehins de la dita vila, provehí e acordà que l honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, segons los trebaylls que ha sostenguts en lo dit feyt que l pach o que mete en lo feyt de les mesions de la vila e serà-li pres en compte.

Ítem, lo dit honorable consell, sobre lo feyt del camí appellat de Raffallafenna, com fos murmuració en la vila que lo dit camí per ocasió del escorredor de la dita vila se ere cavat e feyt baix, per manera que les jents ne les bèsties no n podien passar sens gran afany e perill d'ells e de llurs bèsties. Provehí e acordà que per los honrats justícia e jurats ensemps ab alguns prohòmens que vejen lo dit feyt e que y facen ço que s'i pertanyerà.

¶<sup>7v</sup> Ítem, lo honorable consell, sobre l'acte o feyt de la casa del pes, com en Pere Parellades dixés que tota la dita cassa se derrocave e que no y podie abitar quant plovie. Delliberà e acordà que l dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari desús dit, ho face adobar.

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà ço és a n Jacme Coyll, major e a n Apparici Merlo, guardians de la céquia Major de la dita vila, de la terça o paga de sent Johan Babtista del mes de juny, de .L. sous a aquells deguts de la primera terça que finí en la dita festa proppasada, als quals lo dit honrat síndich e clavari do e pach los dits cinquanta sous, ço és .XXV. sous a cascú.<sup>37</sup>

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit honrat síndich que do e pach a n Pere Boix per tenir en condret los pous appellats senta Maria e lo pou Nou, per un any segons que en los capítols és contengut, cinquanta e cinch sous.<sup>38</sup>

¶<sup>34</sup> Ratllat: *segons serà fahedor*.

¶<sup>35</sup> Ratllat: *dels*. ¶<sup>36</sup> Ratllat: *que n sie fet*.

¶<sup>37</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>38</sup> Marge esquerre: *albarà*.



Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit síndich que do e pach a'n Vicent Piquó per tenir en condret los pous appellats d'en Berenguer Miró e de Guardiola, per un any segons forma dels capítols, cinquanta sous.<sup>39</sup>

Ítem, lo dit honorable consell provehí que'l pou de Vinamargo sie encantat e delliurat a aquel qui per menys lo volrà tenir en condret a un any segons forma dels capítols ab los quals los altres quatre pous són estats encantats e delliurats.

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit honrat síndich que do e pach a'n Domingo Barta, Francesch Maçó e a'n Berthomeu Arnau, guardians del terme de la dita vila als quals<sup>40</sup> són deguts de la primera terça que fení a .XI. de juny proppassat de aquells .DCCC.LXXXIX. sous que'ls fon constituhit de salari a un any per guardar <sup>8r</sup> lo dit terme segons que en carta és contengut, doents .XCVI. sous, .IIII<sup>o</sup>. diners.<sup>41</sup>

Ítem, lo honorable consell vista la escriptura e, o, supplicació proposada per lo discret en Pere Moster e lesta en plener consell, manà ésser feyt albarà al honrat en Rodrigo Çanou, administrador de les reendes del senyor rey, \que pac al dit en Pere Moster/ .XVIII. sous que haurie pagats al honrat en Pere de Reus, *tunch* administrador de les dites reendes, qui vench après dell dit feyt del \cens del/ torn de la cera \que fehie al senyor rey/, com segons ere afermat per aquell dit en Pere no'n havie pogut res haver jatsie hic hagués feyt son poder.<sup>42</sup>

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit honrat síndich e clavari que do e pach al dit en Pere Moster per los troços de terra que ell, estant síndich e clavari de la dita vila, haurie comprats e que'ls havie mes en venda, e que no'n atrobave nengun diner axí com a béns d'en Ramon Maçó, .VIII. sous, mealla. E axí com a béns d'en Johan Guimerà de Fadrell, de .VIII. sous, .IIII<sup>e</sup>. diners.<sup>43</sup>

*Die sabbati, .XXI<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta públich de la dita vila<sup>44</sup> ab so de trompeta o de nafill, segons fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Bernat Pelegrí, notari, tinent loch del honrat en Guillem Feliu, justícia, <sup>8v</sup> n'Arnau Sala, en Johan de Barbarossa, en Jacme Scuder, jurats de la dita vila; en Guillem Johan, Arnau Agramunt, Johan Mas, Andreu de Paüls, Guillem Monlober, Bernat Mut major, Pere Muntanyà, Bernat Celma, Pere Marquo, Berthomeu Bosch major, Guillamó Padrells, micer Johan Miralles, Vicent de Campos, Domingo Capcir, Ramon Johan, Pere de Reus, Romeu Bonet, Ramon Ferrer, Berthomeu

¶ <sup>39</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>40</sup> Ratllat: *és* esquerre: *albarà al administrador*. ¶ <sup>43</sup> Marge degut. ¶ <sup>41</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>42</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>44</sup> Ratllat: *en lo qual*.

Bosch menor, Roiç de Cela, maestre Arnau de Peralta, Bernat Moliner, Pere Miquel menor, Bernat Maurell, Pere Strader, Johan Godes, Bernat Hostalés, Pere de Begues, <consellers>.

Com \fos/ pervengut audiència del honorable consell que·l abeurador que ere estat feyt per en Bernat Manressa e per Azmet, moro de Burriol, \maestres<sup>45</sup> de obra de vila, los quals havien pres a fer lo dit abeurador/ se exís e trescolàs<sup>46</sup> en moltes parts del dit abeurador, enaxí que merex reparació e adop<sup>47</sup> ésser feyt en lo dit abeurador. Per ço lo dit honorable consell dix e declara que no \havie/<sup>48</sup> per reebut \ne·l rebie/, ne·l acceptave per bo, ne per bé feyt, ne acabat lo desús dit abeurador, per ço que desús \és estat entimat al dit honrat consell/ hoc encara que y deffallie que los<sup>49</sup> cantons \e lo resparell del dit abeurador devien/<sup>50</sup> ésser feyts de pedra picada \segons ere estat convengut/, e no u eren segons per inspecció de aquell se demostrava. E volch que fos buydat lo dit abeurador per ço que mils fos vist e regonegut lo deffalliment de aquell. E<sup>51</sup> per ço que·l temps dins lo qual<sup>52</sup> los dits en Bernat Manressa e Azmet havien a esperar après que en lo dit abeurador entrarie aygua si aquell serie bé feyt o no, ho haurie mester millorament, \entrentant/ no pasàs \ne percorregués a la dita vila/. Lo dit honorable consell manà al honrat en Pere de Begues síndich e procurador \als pleytys/, que decontinent intimàs e notificàs<sup>53</sup> als dits en Bernat Manressa e Azmet<sup>54</sup> com lo dit honorable consell \havie declarat en lo present dia de huy que no/ havie per acceptat acceptave ne rebie lo dit abeurador ne·l \havie per acceptat ne per rebut/ la forma e manera que de present està, com meresqués e degués ésser adobat e millorat<sup>55</sup> per aquells.

Ítem, fon proposat per en Jacme Marqués que com ell hagués venut un bou en la vila de Almagora a un hom de Almagora, e los imposadors de la vila de Castelló li demanassen la sissa de aquell, axí com si·l hagués venut dins la dita vila, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués dir e declarar si devie pagar imposició o no. Lo honorable consell delliberà e acordà ¶<sup>9r</sup> que sie vist si·ls dits imposadós han capítol del dit feyt, e vist si capítol han, declara que pach la dita imposició, e si no, no.

Ítem, lo honorable consell sobre lo feyt dels albarans que demane lo honrat micer Johan Miralles que li sien feyts de ço que ha pagat en Pasqual Ferrando per ell en València axí com administrador de les reendes, delliberà que dels huyt florins e mig que mostrà albarà \del notari que·ls reebé, que li sie feyt albarà a los albarans, e de les altres quantitats que haferma haver pagades, sien vist los albarans/.<sup>56</sup>

¶<sup>45</sup> Ratllat: *qui los*. ¶<sup>46</sup> Ratllat: *de loch, lochs del*. ¶<sup>47</sup> Ratllat: *ara de fresch*. ¶<sup>48</sup> Ratllat: *haje*. ¶<sup>49</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>50</sup> Ratllat: *devien de aquell*. ¶<sup>51</sup> Ratllat: *decontinent*. ¶<sup>52</sup> Ratllat: *lo haure*. ¶<sup>53</sup> Realment hi fica: *noficàs*. ¶<sup>54</sup> Ratllat:

*si abdosos los podie, porie, atrobar si no al dit en Bernat Manressa que a*. ¶<sup>55</sup> Ratllat: *mils que ara ne està a present per la/ forma que no, e manera que estigués bé que·s pertany per*. ¶<sup>56</sup> Marge esquerre: *albarà*.

Ítem, fon proposat per en Vicent de Campos que com a ell fossen degudes alcunes quantitats de diners per alcunes faltes justes, les quals ell estant peyter donà, e no li volgueren ésser reebudes, per ço supplicà al dit honorable consell que li plagués veure e regonéxer les faltes que ell donave en una cèdula si eren justes. E si atrobave que fossen justes, que li fos manat ésser feyt albarà al síndich que li<sup>57</sup> pagàs. Lo honorable consell provehí e declarà que les dites faltes contengudes en la dita cèdula o cèdules per los honrats jurats, ab alguns prohòmens los quals a ells plaurà que y sien ab ells, sien vistes e regonegudes, e que per aquells après que serà vist que y facen relació al dit honrat consell, per ço que'l dit honrat consell puxe fer justícia al dit en Vicent de ço que demane en les dites cèdules del que serà just.

Ítem, lo honorable consell a postulació del discret en Ramon Johan, qui ere estat síndich e clavari de la universitat de la dita vila \en l'any proppassat/, dona licència o plen poder que ell dit en Ramon Johan puxe revendre a aquell, o aquells que li plaurà per aquell preu o preus que porà, tots e qualsevol béns axí mobles com setis, los quals ell estant síndich \havie comprats/<sup>58</sup> del peyter del any proppassat de qualsevol persones. E que axí matex puxe requere ésser feta execució en los béns de tots aquells qui a aquell dit en \Ramon/ Johan, en nom de la dita vila, dejen alcunes quantitats de diners.

Ítem, lo dit honorable consell manà al dit en Pere de Begues ¶<sup>9v</sup> que<sup>59</sup> requere execució contra en (blanc) Rebooster, e fermances per aquell offeretes e donades, de doents sous<sup>60</sup> los quals la vila li prestà quant fehie les candelles de seu pus que ara no'n curave de fer.

Ítem, lo dit honorable consell a postulació d'en Pere de Reus, lo qual dix en sa bona fê que \ell estant administrador de les reendes del senyor rey/ havie feyt tot son poder<sup>61</sup> si del torn de la cera, lo qual fehie .IX. sous de cens per cascun any al senyor rey, podrie haver lo dit cens, e que no'l havie pogut haver ne atrobar alcuna persona que se'n volgués emparar de aquell, e que lo dit cens de dues annades passades<sup>62</sup> que pujaven a quantitat de .XVIII. sous havie pagades al honrat micer Johan Miralles, qui fonc administrador elet per lo dit honrat consell de les dites reendes après d'ell, segons que per lo seu compte se mostrave. Mana que sie feyt albarà al honrat en Rodrigo Çanou, administrador a present de les dites reendes e drets, que do e pach al dit en Pere de Reus los .XVIII. sous.<sup>63</sup>

Ítem, lo dit honorable consell manà al dit en Pere de Begues, síndich e procurador desús dit, que ell prestament requere execució contra en Pasqual de

¶<sup>57</sup> Ratllat: *plagués*. ¶<sup>58</sup> Ratllat: *comprà*.

¶<sup>59</sup> Angle superior esquerre, mig esborrat: [...] síndich [...]es Corts de Sogorb. ¶<sup>60</sup> Ratllat: *que*.

¶<sup>61</sup> Ratllat: *si per de haver*. ¶<sup>62</sup> Ratllat: *havie*. ¶<sup>63</sup> Marge esquerre: *albarà al administrador*.

Meala, de .XIII. lliures, les quals lo dit en Pasqual de Mealla de gran temps deu a la dita vila, e que'n isquen.

Ítem, lo dit honorable consell manà al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari desús dit, que constrengue eo face constrényer lo dit en Ramon Johan que don compte de la<sup>64</sup> administració de la clavaria, la qual en l'any pus proppassat ha regida e administrada, e que \lo dit en Ramon/ haje diners de tots aquells<sup>65</sup> qui'ls hajan a tornar a la dita vila<sup>66</sup> per ço que'l dit en Pasqual<sup>67</sup> Ferrando se puxe ajudar de diners ab los quals puxe pagar a aquells qui han albarà de la dita vila.

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà de retenció al dit en Pasqual Ferrando, de .XVII. jorns qui é'stat fora la dita ||<sup>10r</sup> vila per acte o feyt de les Corts a Segorb, qui a rahó de .VII. sous per cascun jorn pujen a summa de .CXIX. sous.<sup>68</sup>

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al dit en Pasqual Ferrando de alcunes quantitats de diners les quals ell, axí com a síndich e clavari, en profit de la dita vila a diverses persones havie pagades en menut, segons legí e mostrà en plener consell de aytant com muntaran, que pujen en summa de .XXII. sous deu diners.<sup>69</sup>

Ítem, lo dit honorable consell manà ésser feyt albarà al honrat en Ramon Johan, *olim* síndich e clavari de la dita vila, que do e pach al dit en Pasqual Ferrando tot ço que li sie degut per tants diornals que en diverses vegades e temps haje feyts a la ciutat de València axí com a síndich e procurador e misatger elet en lo feyt de les dites Corts per lo honorable consell, jatsie que per lo honorable consell del any pus proppassat fos ja estat manat ésser feyt albarà al dit en Pasqual Ferrando de tots sos diornals a rahó de .VII. sous, però aquell dit albarà no acordave al scrivà dels honrats jurats qui lladonchs ere \que'l dit honorable consell *tunc* la hagués manat fer/. E los quals dits diornals segons que al dit en Ramon Johan acordave e tenie en scrit e los quals lo dit en Pasqual Ferrando demanave, eren sexanta .I. diornal, que fan en diners a la dita rahó de .VII. sous per cascun jorn, .CCCC.XXVII. sous.<sup>70</sup>

*Posthea vero die lune que computabatur .XXIII<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio*, lo discret en Pere de Begues, síndich e procurador als pleys tan solament, de manament del honorable consell a aquell feyt en presència d'en Guillem Monlober e d'en Johan Homdedéu,<sup>71</sup> testimonis a·çò appellats \e demanats/, e de mí Pasqual Bataller, notari e scrivà del honorable consell e jurats de la dita vila, intimà e notificà a'n Bernat Manresa, lo qual ensemps ab Azmet moro,

¶ <sup>64</sup> Ratllat: *sua clava*. ¶ <sup>65</sup> Ratllat: *axí de síndich*. ¶ <sup>66</sup> Ratllat: *e que*.

¶ <sup>67</sup> Ratllat: *Ramon*. ¶ <sup>68</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>69</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶ <sup>70</sup> Marge esquerre: *albarà a'n Ramon Johan*. ¶ <sup>71</sup> Ratllat: *present*.

havien obrat e feyt lo abeurador de la dita vila, com lo dit honorable consell \havie declarat que/ no acceptave ne reebie, ne havie per acceptat ne per reebut lo dit abeurador en e per la forma que a present<sup>72</sup> està \com no fos be estanc, ans<sup>73</sup> trescolàs en moltes parts/, lo qual dit en Bernat respòs e dix de paraula que ell entenie que·l <sup>¶</sup>10<sup>v</sup> dit abeurador estave bé, e per la forma que ere estat conven- gut, emperò que li fos mostrat que y deffallie, e si tengut hic ere, que li plahie de adobar lo dit abeurador car ell entenie que no y deffallie res.

*Testes qui suppra.*

*Paulo post vero dicta die lune, hora vespertarum vel quasi, intitulum .XXIII<sup>a</sup>. iulii anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio,* lo dit en Pere de Begues en lo dit nom, en presèn- cia del dit en Guillem Monlober e d'en Pere Serres, saig, testimonis a·çò appellats e demanats, e de mi, dit en Pasqual Bataller, notari, feu al dit Azmet en lo palau comú de la dita vila, semblant intimació e notificació que havie feyta en lo pre- sent dia al dit en Bernat Manresa del dit abeurador,<sup>74</sup> lo qual respòs que li plahie de adobar lo dit abeurador si alcuna cosa<sup>75</sup> deffallie en aquell.

*Testes qui suppra.*

*Die sabbati, .XVIII<sup>a</sup>. mensis augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, ab so de trompeta o de naffill segons és acostumat. En lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la dita vila, en Arnau Sala, en Bernat Cabeça, jurats de la ja dita vila. En Bonanat Segura, n'Arnau Agramunt, Pere Marquo, Pere Strader, Arnau de Peralta, Roiç de Cela, Romeu Bonet, Guillem Monlober, Johan Martí, Berthomeu Bosch, Ramon Ferrer, Ramon Johan,<sup>76</sup> Pere de Begues, Bernat Maurell, Rodrigo Çanou, Pere de Reus, Bernat Moliner, Anthoni Navarro, Bernat Pelegrí, Pere Miquel menor e en Pere de Cela, al present consell jurat per conseller, consellers e prohòmens de la desús dita vila.

<sup>¶</sup>11<sup>r</sup> Ítem, lo dit honrat consell, sobre les escriptures demanades per lo discret en Francesch Sala, notari, dels proceses per aquell reebuts axí com a notari feyts \axí denant/<sup>77</sup> los honrats jurats \e síndich/ del any pus proppasat per lo discret en Pere Moster, notari del acte o feyt del arrendament dels quarts per aquell feyt d'en Francesch Manresa, com per lo discret en Bernat Colomer, notari, *olim* sín- dich e clavari de la desús dita vila, \acordà que/ fossen vistes e regoneguts, e de ço que muntaran que li sie feyt albarà.<sup>78</sup>

¶<sup>72</sup> Ratllat: *és estat.* ¶<sup>73</sup> Ratllat: *tresslo.* ¶<sup>74</sup> Rat- llat: *la qual intimació e notificació feta, ja feta al dit en Bernat Manresa, feu al dit Azmet moro.* ¶<sup>75</sup> Ratllat: *hic falie en aquell.* ¶<sup>76</sup> Ratllat: *notari.*

¶<sup>77</sup> Ratllat: *de axí per.* ¶<sup>78</sup> Ratllat: *e taxades que pujen en summa de .VII. sous, .VI. diners, per tal manà ésser feyt albarà al dit síndich que pach al dit en Francesch Sala los dits .VII. sous e .VI. diners.*

Ítem, lo honrat consell manà al dit síndich e clavari de la dita vila que do e pach a'n Pere Serres, saig, .II. sous per los trebaylls e affànys per aquell sostenguts de citar \diverses vegades/ en Romeu Clara a la casa d'en Pasqual de Mealla, per aquell dit en Romeu Clara assignada de la qüestió que havie ab la dita vila sobre lo censal per aquell demanat a'n Johan Martí, asaunador, possehidor a present del alberch, lo qual per lo honrat en Pasqual Ferrando, *tunc* deputat per fer los quitaments de les liures peyteres a rahó de .XXX. sous per lliura,<sup>79</sup> per càrrech del dit quitament degut per lo dit alberch fonch venut franch del dit cens a'n Roiç Péreç de Cela, com per penyorar e vendre a requesta del síndich *tunc* de la dita vila béns de hòmens de Onda per reintegrar los vehins de la dita vila.

Ítem, lo dit honrat consell sobre los .V. florins d'or demanats per en Jacme Ruvio, jutglar del any proppassat, affermat a ell ésser deguts per la dita vila del feyt del sonar, delliberà que fos vist e regonegut e si en veritat ere atrobat que no li fossen pagats, manà que de aquells li sie feyt albarà al dit síndich e clavari que'ls hi pach.<sup>80</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich e clavari que do e pach a'n Matheu Villar per los trebaylls per aquell soferts e sostenguts en cridar e delliurar la peyta de .IIII. sous e .VI. diners per lliura, e la col·lecta de les meales a rahó de .X. diners per lliura, per llur salari, .X. sous.<sup>81</sup>

¶<sup>11v</sup> Ítem, lo dit honrat consell, sobre la proposició feta per los dits honrats jurats del acte o feyt del camí del escorredor de Raffalafenna, delliberà e acordà que'ls dits honrats jurats ensemps ab alguns prohòmens vagen a veure e regonéxer lo dit camí e escorredor, e que'l facen adobar<sup>82</sup> segons se pertany, com ja per lo dit honrat consell altra vegada fos estat semblantment delliberat e acordat sobre lo dit camí e escorredor.

Ítem, lo dit honrat consell sobre la proposició feta per los dits honrats jurats sobre lo feyt del salari del mestre qui és vengut per tenir escola en la dita vila, delliberà e acordà que'ls dits honrats jurats affermen lo dit mestre e que li constituisquen per llur salari de<sup>83</sup> tenir scola e de legir de gramàtica e de lògica en la dita vila, per un any,<sup>84</sup> tro en quantitat de treents sous.

*Die sabbati, .XXV<sup>a</sup>. augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la dita vila; en Bernat

¶<sup>79</sup> Ratllat: *fón*. ¶<sup>80</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>81</sup> Marge esquerre: *albarà*.  
¶<sup>82</sup> Ratllat: *ço que*. ¶<sup>83</sup> Ratllat: *legir*. ¶<sup>84</sup> Ratllat: *treents sous e*.

Cabeça e en Jacme Scuder, jurats de la ja dita vila; en Bernat Moliner, Arnau de Peralta, Andreu de Paüls, en Guillem Monlober, Arnau Agramunt, Ramon Ferrer, Roiç de Cela, Bernat Hostallés, Rodrigo Çanou, Bernat Pelegrí, Pere Sànxiç, Pere Marquo, Pere Muntanyà, Pere de Reus, Vicent de Campos, Anthoni Navarro, Domingo Capcir, Pere Miquel major, Romeu Bonet, Johan Rabades e micer Johan Miralles \e en Ramon Johan/, consellers prohòmens e bons hòmens de la dita vila.

En lo qual consell fon proposat per lo discret en Jacme de Anglesola, notari e scrivà de la cort de la dita vila, que com a ell sien degudes algunes quantitats de diners per la dita vila de ¶<sup>12r</sup> scriptures<sup>85</sup> ço és per dos transllats que feu de dues letres reals \a requesta del síndich/, les quals lo discret en Bernat Colomer, notari, *tunch* síndich e clavari de la dita vila, havie del senyor rey impetrades contra la dita vila per rahon dels seus comptes de la administració de la dita clavaria, que són dos fulls. Ítem, lo procés d'en Clara de Orpessa feyt, en lo qual lo síndich de la ja dita vila ha feta part en deffensió de la dita vila. Ítem, un translat de paper que feu de les presentacions que foren feytes de una letra real al dit justícia e altres comprados.<sup>86</sup> Ítem, per cinch sous que bestragué al correu qui portà lo procés del dit en Clara acordar a València, el tornà .V. sous. Lo honrat consell acordà que'l dit procés e translat fos vist e regonegut e que de aytant com pujarà ab los dits dos fulls liurats e .V. sous que li sie feyt albarà.<sup>87</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà e albarans al dit \en Pasqual Ferrando, síndich/, de les quantitats de diners que havie bestretes e pagades a certes persones per menut, segons fonch lest en plener consell per a obs de la dita vila de aytant com pujaran.<sup>88</sup>

Ítem, fon feta relació per lo dit en Pasqual Ferrando, síndich procurador e misatger elet per lo honrat consell en lo acte o feyt de les Corts, de ço que s'ere enantat en aquelles<sup>89</sup> ell estant present en la ciutat de Segorb. Ítem, feu relació en lo dit consell com ell ere stat citat denant lo honrat micer Berenguer Clavell, relador del feyt eo causa o qüestió que's mene entre la dita vila e lo dit en Bernat Colomer per rahon dels dits comptes, e que havie proposades rahons *fori* declinatòries contra la letra per lo dit en Bernat Colomer del dit senyor rey impetrada contra la dita vila. E que havie parlat ab lo honorable micer Guillem Çaera, advocat e pensionat de la dita vila, dient què farie en aquest feyt, e què y consellave, com ell dit en Pasqual Ferrando vehie e conexie que'l dit en Bernat Colomer no's tenie per content de un advocat, ans entenie que'n tenie dos o tres. E que

¶<sup>85</sup> Ratllat: *per los síndichs e clavari*.

¶<sup>86</sup> Ratllat: *que són*. ¶<sup>87</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>88</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>89</sup> Ratllat: *tro al*.

lladonchs lo dit micer Guillem Çuera li haurie rahonat que si·l dit en Bernat Colomer no havie sinó un advocat per llur part, que no y volie sinó ell per part de la dita vila ¶<sup>12v</sup> emperò que si·l dit en Bernat Colomer ne havie més, que ell n'ich volie més, e que haurie aquells doctors los quals el dit micer Guillem li dirie e denominarie, los quals ensemps ab ell affrontarssen lo dit feyt davant qui·s pertangués.<sup>90</sup> E que lladonchs lo dit en Pasqual Ferrando li havie dit que sens que no u fes a saber al honorable consell de la dita vila, com no·n hagués manament de aquell de haver advocats altres sinó \ell/<sup>91</sup> que no u farie, però que ell ho reportarie al dit consell e que de ço que acordarie ell li'n retreie resposta. Per tal lo dit en Pasqual Ferrando per descàrrech llur notificà e intimà al dit honrat consell les dites coses, per ço que y delliberàs ço que li plagués e ben vist li fos, com ell dit en Pasqual Ferrando ne ensequirie la volentat del dit consell. Lo honrat consell, hoyda e entesa la relació feta per lo dit en Pasqual Ferrando de llur misatgeria, delliberà e acordà ço és que·l dit en Pasqual Ferrando prestament torn en la dita misatgeria e per defensió del dret de la dita vila per rahó e causa del pleyt e qüestió que a present<sup>92</sup> lo dit en Bernat Colomer ha mogut contra la universitat de la dita vila, lo dit en Pasqual Ferrando haje tots aquells<sup>93</sup> savis per advocats en defensió del dret lo qual la dita vila ha contra lo dit en Bernat Colomer que necessari haurà en lo dit feyt e mester hic seran, los quals ensemps ab lo dit micer Guillem Çuera, advocat e pensionat de la dita vila, rahonen e advoquen lo dit feyt bé e diligentment e segons se pertany per manera que·l dret de la dita vila per justícia sie ben deffés al dit en Bernat Colomer.

Ítem, lo dit honrat consell encara delliberà e acordà<sup>94</sup> que sien acussats decontinent al dit en Bernat Colomer la pena dels *duo milia* sous contenguda en lo establiment per lo lladonchs honorable consell feyt e ordenat sobre lo feyt dels clavaris, síndichs e altres persones. E de aquells sie possada demanda decontinent contra aquell e \fer/<sup>95</sup> tot ço que s'i pertangue en manera que lo dit feyt per justícia sie<sup>96</sup> perseguit e menat bé e diligentment. E de la quantitat de diners que reste clara en poder del dit en Bernat, e ha a tornar \a la dita vila/ de aytant com sie que lo dit en Ramon Johan, *olim* síndich e clavari de la ¶<sup>13r</sup> dita vila, li face execució decontinent espogada en los béns del dit en Bernat Colomer.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt al dit en Pasqual Ferrando albarà de .XIX. jorns que és estat<sup>97</sup> en la misatgeria a Segorb per lo feyt de les Corts, a rahó de .VII. sous, que fan .CXXXIII. sous.<sup>98</sup>

¶<sup>90</sup> Ratllat: *Per tal.* ¶<sup>91</sup> Ratllat: *vós.*

¶<sup>92</sup> Ratllat: *és ab.* ¶<sup>93</sup> Ratllat: *advocats dona.*

¶<sup>94</sup> Ratllat: *que puixs.* ¶<sup>95</sup> Ratllat: *feyt.*

¶<sup>96</sup> Ratllat: *ben deffés.* ¶<sup>97</sup> Ratllat: *per m.*

¶<sup>98</sup> Marge esquerre: *albarà.*



*Die dominica, .IX<sup>a</sup>. mensis septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la dita vila; en Bernat Cabeça, en \Bernat Moliner, tinent loch del honrat en Johan de Barbarossa, jurats de la dita vila/.<sup>99</sup> Consellers: en Pere Miquel menor, Pere de Begues, Vicent de Campos, Pere Pintor, Pere Marquo, Bernat Hostallés, R(amon) Ferrer, Domingo Altibell, Pere Muntanyà, Johan Mas, Guillamó Ribalta,<sup>100</sup> Berthomeu Bosch, Pere Miquel major, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Guillamó Padrells, Johan Homdedéu, Pere Guerau, Domingo Capcir, Bonanat Segura, Johan Godes, Arnau de Peralta, Anthoni Navarro, en Ramon Johan, Romeu Bonet, Bernat Maurell.

En lo qual consell fonch proposat per en Pere Parellades, pessador de les farines, que plagués al dit honrat consell de fer-li adobar la cassa del pes, que en temps de plujes no lo y calie abitar ne estar, que tota se plovia. E que aximatex que li plagués de manar-li fer albarà de .LX. sous que li són deguts de la última terça del any, la qual finí a .XXI. dia de agost pus proppassat de tenir lo pes de les dites <sup>||13v</sup> farines. Lo honrat consell acordà e delliberà que la dita casa del pes sie<sup>101</sup> feta adobar per lo honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, per la manera que's pertany. E que li sie feyt albarà dels dits .LX. sous al dit síndich.

Ítem, fon feta relació per lo dit en Pasqual Ferrando de la misatgeria que havie feta a Segorb per acte de les Corts en que romanien les dites Corts. E del feyt d'en Bernat Colomer del qual dix que estave \en aquest punt, ço és/<sup>102</sup> que'l jutge sobre les rahons *fori* declinatòries e altres per ell proposades per part de la dita vila, e sobre la ferma de dret e repplicacions proposades per lo dit en Bernat Colomer, se havie retengut acord e delliberació sobre les dites coses al qual<sup>103</sup> hoydor havie assignat lo divendres proppassat. E que ell no se'n fore encara vengut sinó per lo feyt del venemar que les \sues/ venemes se perden quasi totes. E per \descàrrech llur/ intimà e notificà al dit honrat consell que y degués denominar e assignar un bon hom \qui hic fos tramés/ qui tingués a prop lo feyt, axí com en Bernat Colomer hic tenie son procurador qui instave lo feyt per part llur, e que ara estave lo feyt en punt de perdre, o de guanyar, per ço que si'l dit feyt per no instar e tenir a prop prenie algun sinistre, que no fos imputat a ell. Lo dit honorable consell, entessa la dita relació feta per lo dit misatger de llur misatgeria e del feyt del dit en Bernat Colomer, tot concordantment delliberà e acordà que per instar lo feyt<sup>104</sup> de la universitat contra lo dit en Bernat Colomer que y fos tramés

¶<sup>99</sup> Ratllat: *Jacme Scuder*. ¶<sup>100</sup> Ratllat: *Bernat Moliner*.

¶<sup>101</sup> Ratllat: *Yeta/ adobada per lo*. ¶<sup>102</sup> Ratllat: *en punt de acord*.

¶<sup>103</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>104</sup> Ratllat: *del dit en Bernat Colomer*.

lo discret en Ramon Johan, notari, qui sabie molt en lo dit feyt del dit en Bernat, e que stigués llà tro que·l dit en Pasqual Ferrando hic fos tornat a Segorb<sup>105</sup> on lo dit jutge enantave en lo dit feyt e decontinent lo dit honrat justícia, instant lo dit honrat consell, com lo dit en Ramon Johan recussàs de no anar possants rahons e deffugiis, per ço ¶<sup>14r</sup> que no anàs en la dita misatgeria, manà al dit en Ramon Johan, qui ere present en lo dit consell, que decontinent se apparellàs per anar en la dita misatgeria per deffendre lo dret de la dita universitat com fos perill en la triga majorment que per lo dit honrat consell hic ere estat elet e assignat. E lo dit en Ramon Johan dix que no y consentie en lo dit manament com no fos beneficiat de la dita vila e fos imposador. E lo dit honrat justícia dix que y perseverarie.

Ítem, lo dit en Pasqual Ferrando supplicà al dit honrat consell que li plagués atorgar albarà de les quantitats les quals ell, en nom de la dita vila, havie bestretes e pagades a certes persones segons que s'ere lest en plener consell. Lo consell acordà que li sie feyt albarà de tot ço que ha despés.<sup>106</sup>

Ítem, que li sie feyt albarà de .XII. jorns que és estat en la dita misatgeria. Lo consell acordà que li sie feyt albarà de .XII. jorns a rahó de .VII. sous per cas-cun jorn que són .LXXXIII. sous.<sup>107</sup>

*Die veneris, .XIII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, trompeta de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Bernat Cabeça e en Bernat Moliner, tinent loch del honrat en Johan de Barbarrosa, jurats; en Pere Miquel major,<sup>108</sup> Arnau Agramunt, Vicent de Campos, Pere Marquo, Johan Godes, Berthomeu Bosch, Johan Mas, Guillamó Padrells, Pere Pintor, Johan Rabades, Arnau de Peralta, Ramon Johan, Pasqual Ferrando, Bernat Maurell, Guillem Johan, Andreu de Paüls, ¶<sup>14v</sup> G(uillem) Monlober, Bonanat Segura, Johan Martí, Domingo Capcir, Bernat Celma, Jacme Martorell, Romeu Bonet, consellers prohòmens e bons hòmens vehins de la dita vila.

En lo qual consell<sup>109</sup> per lo discret en Ramon Johan, notari, fon feta relació de la misatgeria<sup>110</sup> que havie feta a la ciutat de Segorb sobre l'acte o feyt del discret en Bernat Colomer de la qüestió que havie ab la universitat de la dita vila, a la qual misatgeria per lo honorable consell ere estat elet e assignat de anar, hoc encara li ere estat manat per lo dit honrat justícia que decontinent anàs en la dita misatgeria, ço és que per moviment que·l molt alt senyor rey fèhie prestament de Segorb per entrar en València e les Corts eren prorogades a València, que havie

¶<sup>105</sup> Ratllat: *e llà*. ¶<sup>106</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>107</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>108</sup> Ratllat: *menor*.

¶<sup>109</sup> Ratllat: *fon proposat*. ¶<sup>110</sup> Ratllat: *a la qual*.

feyt que la assignació la qual micer Berenguer Clavell, jutge e relador del feyt del dit en Bernat Colomer e de la vila, havie feta al dit en Ramon Johan en nom de la dita universitat \a requesta del dit en Bernat/ al dimarts proppassat a hoir relació en la audiència del dit feyt ere estada prorogada en València per lo honorable micer Johan Navarro, regent *tunch* la cancellaria del dit senyor a dimecres primervinent, e que li havie feta intimar al dit en Bernat Colomer per lo discret en Pere Sobirats, notari e scrivà del dit feyt. E que lo honrat micer Guillem Çuera lo havie passat per noves e que no y havie volgut ordenar negunes rahons per satisfacer al proposit per lo dit en Bernat Colomer contra la vila, e que li havie liurat lo procés actitat per part de la dita vila, lo qual ell havie aportat e que en la possada li ere estada donada una letra que's endreçave als honrats jurats de part del dit micer Guillem Çuera, la qual ell dit en Ramon prestament havie donada e delliuada als dits honrats jurats perque supplicà al dit honrat consell que li plagués manar albarà al síndich que'l pagàs de .V. jorns que ere estat fora de sa cassa per lo feyt de la dita misatgeria. Lo honrat consell hoyda la dita relació per lo dit en Ramon Johan feta de llur misatgeria, manà a aquell ésser feyt lo present albarà de .v. jorns a rahó de .VII. sous per cascun jorn, que fan .XXXV. sous.<sup>111</sup>

||<sup>15r</sup> Ítem, lo honorable consell desús dit no contrastant la ordenació feta per altre consell en temps passat sobre lo feyt de la elecció de assessor provehí, volch e ordenà que'l dit en Pasqual Ferrando sie assessor dels dits honrats jurats en l'any present e advoch, \orden/ e rahon per justícia en tots los feyts de la vila. E constituí a aquell .C. sous de salari per rahon de la dita advocació e assessoria segons ere acostumat.<sup>112</sup>

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt de la letra la qual lo dit en Ramon Johan havie aportada de Segorb als honrats jurats la qual fonch lesta en plener consell, e atrobat en aquella que ere estada ordenada e feta per lo dit honrat micer Guillem Çuera, e de part de aquell tramessa als dits honrats jurats segons ere veure per la subscripció que ere en aquella, per lo feyt del dit en Bernat Colomer, e aquella bé entesa, delliberà e acordà que per lo dit en Pasqual Ferrando, advocat de la dita vila, fos ordenada \e feta/ resposta a la dita letra per la manera que's pertany donant a aquell càrrech del dit feyt. E que si lo dit en Pasqual Ferrando vehie e conexie que'l dit micer Guillem Çuera no y volie ordenar ne advocar ço que s'i pertangués en defensió del dret de la dita vila \contra lo dit en Bernat Colomer/ ell volie passar per dillacions segons havie feyt al dit en Ramon Johan que decontinent lo dit en Pasqual hagués a aquell savi solemne<sup>113</sup> que benvist li fos per advocat en lo dit feyt, per manera que'l dit en Bernat Colomer conegués que la universitat se entenie bé a deffendre per justícia d'ell e de tot altre que qüestió li

¶ <sup>111</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶ <sup>112</sup> Marge esquerre: *assessor*. ¶ <sup>113</sup> Duplicat i ratllat.

mogués d'ací avant, e que'l dit feyt fos ben defés \per justícia/. E lo procés de la dita qüestió e lo procés de les penes anàs avant e que's tingués a prop e que y fes fer la justícia. E encara delliberà, acordà e manà al dit en Ramon Johan, *olim* síndich e clavari de la dita vila, que trague decontinent del dit en Bernat Colomer la quantitat de diners clara que [reste] en son poder, la qual ha a tornar a la dita vila e de aquella requere e face fer execució en los béns del dit en Bernat Colomer, en altra manera serà procehit contra ell e béns seus a real execució si en les dites coses serà negligent.

Ítem, lo dit honrat consell, considerant que si les osts havien exir de la vila <sup>¶15v</sup> que irien a llur [minva] per falta de penó que no'n hic havie tal com se merexie de haver, acordà e manà al dit en Pasqual Ferrando, lo qual prestament ha a tornar a València per misatger per finir les Corts, que decontinent que fos en la dita ciutat de València que face fer un bel penó e gran en manera que la vila ne sie onrada en son loch e cars quant mester l'aurà. E quant serà feyt lo dit penó, que face fer una capça de fust per ço que lo dit penó sie conservat en aquella.

Ítem, lo dit honrat consell, sobre la proposició feta per los honrats jurats en lo feyt d'en Pasqual de Mealla, e de les fermances e principals tenguts e obligats ab ell e sens ell sobre l'acte o feyt de la peyta \per aquell donades/ com se atrobe per compte que'l dit en Pasqual de Mealla havie a restituhir \e tornar/ tro en quantitat de .VI<sup>M</sup>. sous a la vila hoc encara que restaven a aquell a pagar alguns censals en la ciutat de València que no havie pagat, los quals li eren estats donats en càrrech de pagar, delliberà e acordà que tots los béns<sup>114</sup> mobles, setis, censals e altres del dit en Pasqual de Mealla, del honrat en Ramon de Tous, mestre Pere Castellot, metge, Anthoni Valentí e Berthomeu Cardona, fermances principals tenguts e obligats, ab veu de crida pública ab so de trompeta sien meses en mala veu segons ja és estat ordenat<sup>115</sup> per lo dit en Pasqual Ferrando e proposat denant lo dit justícia per lo discret en Pere de Begues, síndich e procurador *quo ad lites* de la dita vila. E que tots e cascun de aquells decontinent sien presos, retenguts a pressó e de aquella no isquen tro que hagen pagat \ab íntegre/ tot ço e qualque cosa lo dit en Pasqual de Mealla per raxon de la peyta és tengut pagar a la dita vila e altres dels quals lo dit en Pasqual de Mealla ha pres càrrech de pagar aquells.

Ítem, lo dit honrat consell, a requesta del dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, per ço com mostra per lo seu libre en plener consell que havie bestretes e pagades algunes quantitats de diners a certes persones per la dita vila, manà a aquell fer albarà de aquells.<sup>116</sup>

¶<sup>114</sup> Ratllat: *setis*.

¶<sup>115</sup> Ratllat: *e proposat*.

¶<sup>116</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>16r</sup> *Die dominica .XVII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en la casa de la cort del justícia de la vila de Castelló com en lo palau comú, per causa dels hòmens arestats qui eren dins aquell no s'ich pogués en lo present dia celebrar consell, per veu d'en Matheu Villar, crida públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Bernat Cabeça, en Jacme Scuder, jurats de la dita vila. En Pere Muntanyà, Pere de Reus, Ramon Ferrer, Anthoni Navarro, Guillamó Albiol, Bernat Moliner, en Pere Miquel major, Pere Marquo, Domingo Capcir, Berthomeu Bosch, Vicent de Campos, Andreu de Paüls, Johan Mas, Berthomeu Bosch, Pere Guerau, Pasqual Ferrando, Arnau de Peralta, Romeu Bonet, Bernat Celma, Johan Homdedéu, Johan Martí, Guillamó Monlober, Johan Godes, en Bernat Maurell, Berenguer Trilla, <consellers>.

En lo qual consell fon proposat per los dits honrats jurats que com ells haguessen haïdes dues letres de part del molt noble mossén en Ramon Boyl, governador de regne de València, de prechs sobre lo feyt d'en Pasqual de Mealla, les quals hoïrien, e altra letra de<s>prés a ells tramessa de part del honorable micer Guillem Çuera sobre lo feyt d'en Bernat Colomer, que deguessen lo feyt de aquell \metre/ en poder de una persona per part de la vila e ell que n'ich eligisque altre per llur part segons veurets e hoirets en la dita letra. Per tal notificaren les dites coses al dit honorable consell que'ls plàcie de provehir e donar consell sobre aquelles, com ells sien prests e aparellats de fer e ensequir tot ço e qualque cosa per lo dit honorable consell acordat e delliberat serà sobre les dites coses.

Lo dit honrat consell, hoydes e enteses les dites letres als honrats jurats e prohòmens trameses per lo dit molt noble governador de prechs del dit en Pasqual de Meala, e la resposta feta per los dits honrats jurats a la dita sua<sup>117</sup> letra \primera del dit governador/, com resposta per via de letra fahedora ¶<sup>16v</sup> al dit molt noble governador \sobre la dita letra *ultime* tramessa per aquell/ no y fos a present sufficient ne bastant,<sup>118</sup> acordà que \dos/ bons hòmens de la dita vila qui sabessen bé rahonar lo feyt del dit en Pasqual de Meala, al dit molt noble governador fossen trameses per misatgers a aquell, e que li rahonassen tot \ço/ que lo dit en Pasqual de Meala per rahon de les col·lectes de les peytes les quals ell havia collides e plegades dels vehins e habitants en la dita vila e son terme, devie e ere tengut tornar a la dita vila. E elegí los dits dos prohòmens e bons hòmens qui anassen per misatgers al dit molt noble governador<sup>119</sup> per explicar e rahonar a aquell lo feyt del dit en Pasqual de Mealla a la vila de Onda on se dehie que'l dit noble governador ere a present, ço és los honrats en Pere Miquel, major, e en Pere de Reus, vehins de la dita vila.

¶<sup>117</sup> Ratllat: *primera*.

¶<sup>118</sup> Ratllat: *elegí per misatgés ésser trameses*. ¶<sup>119</sup> Ratllat: *sobre*.

Ítem, al proposat per los dits honrats jurats sobre lo feyt de les fermances, ço és de maestre Pere Castellot e d'en Ramon de Tous, d'en Anthoni Valentí e d'en Berthomeu Cardona, qui eren a present arestats en lo palau comú de la dita vila \per lo feyt del dit en Pasqual de Meala/ per lo dupte que havien que les dites fermances no fogissen del dit palau e se'n anassen, e que la vila ne pendrie gran dapnatge e pèrdua, delliberà e acordà que cascú de aquells desús nomenats,<sup>120</sup> per ço que la vila fos bé segura de aquells e de qualsevol de aquells, donàs<sup>121</sup> bon caplevador de la sua persona de no exir del dit palau ne fogir de aquell. \E/ que aquell que açò farie romangués e estigués en lo dit palau axí com a present<sup>122</sup> se està donant lo dit caplevador. Et que aquell que no volgués ne atrobàs caplevador de la sua persona, que isqués del dit palau e fos mes en la pressó comuna \de la dita vila/ ab lo dit en Pasqual de Meala.

Ítem, lo dit honrat consell, sobre la letra tramessa als dits honrats jurats de part del<sup>123</sup> honrat micer Guillem Çuera, pensionat e advocat de la dita vila, delliberà e acordà que li fos feta resposta per la manera que'l dit en Pasqual Ferrando havie rahonat en lo dit consell, ço és que aquesta universitat jatsie que'l dit en Bernat Colomer no u meresqués per certes causes e rahons emperò que en honor e en reverència \de Nostre Senyor Déu e per honor sua/<sup>124</sup> la vila<sup>125</sup> ¶<sup>17r</sup> elegirie dos ho tres prohòmens de la dita vila.<sup>126</sup> E que'l dit en Bernat Colomer ne elegís altres tants no juristes e que aquells, dins la dita vila, per justícia haguessen a dir en lo dit feyt, vist e regonegut per aquells lo compte per lo dit en Bernat Colomer retut e donat. E que plahie a la dita vila que si error hic ere entrevenguda en lo dit compte que aquella fos corregida e reduhida a justícia per manera que la dita vila no perdés res del seu, ne semblantment lo dit en Bernat Colomer no pagàs sinó ço que degués e fos de justícia tengut pagar, e no àls. E açò \emperò/ entén a fer lo dit honrat consell sens prejuhi de les rahons e excepcions *fori* declinatòries e de *re iudicata* e de totes altres pertanyents a la dita vila, e que a aquelles ne alcuna de aquelles \ne al dret de la dita vila/ no sie feyt alcun prejuhi.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich que do e pach a la dona na Berthomeua, muller *quondam* d'en Nadal Monçó, los .LX. sous o aytant com per la vila li serà degut del loguer del alberch per aquella logat a'n Bernat Manressa, fuster, al qual loguer la dita vila és tenguda \pagar/ del temps que y ha estat en la dita vila e servit aquella.<sup>127</sup>

*Die \mercurii/,<sup>128</sup> .XIX<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en la casa de la dita cort per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta segons fer és

¶<sup>120</sup> Ratllat: *perde*. ¶<sup>121</sup> Ratllat: *bons*. ¶<sup>122</sup> Ratllat: *s'està*. ¶<sup>123</sup> Ratllat: *dit*.

¶<sup>124</sup> Ratllat: *de aquell*. ¶<sup>125</sup> Ratllat: *metrie lo feyt en po*.

¶<sup>126</sup> Ratllat: *dels quals porie*. ¶<sup>127</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>128</sup> Ratllat: *lune*.

acostumat. En lo qual consell foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Bernat Cabeça, en Jacme Escuder, jurats. En Pere Miquel major, en Bernat Hostallés, Guillamó Ribalta, Guillamó Padrells, en Ramon Johan, Arnau Agramunt, Arnau de Peralta, Ramon Ferrer, Pere Estrader, Bernat Maurell, Guillem Monlober, Pere de Begues, Vicent<sup>129</sup> de Campos, Pasqual Ferrando, Andreu de Pauils, Domingo Capcir, Pere Marquo, Jacme Martorell, Pere Sànxix, Romeu Bonet, Pere Guerau, Roiç de Cella, consellers e prohòmens de la dita vila.

¶<sup>17v</sup> En lo qual consell fon proposat per los honrats jurats del feyt de maestre Pere Castellot, d'en R(amon) de Tous, d'en Anthoni Valentí e d'en Berthomeu Cardona, fermances e principals obligats per lo dit en Pasqual de Meala offeretes e donades per l'acte o feyt de la peyta per aquell collida e plegada en l'any proppassada<sup>130</sup> ço és que cascú de aquells havie donats caplevadós de llur persona de no exhir fora del dit palau a pena de .D. florins sens licència e volentat del dit honrat consell. E que serie estat rahonat a aquells que propossasen al dit consell que ells e cascun de aquells per no fer mesions més de aquí anant, e per ço que parlassen mils ab lo dit en Pasqual de Meala e que fessen donar recapte en haver la quantitat que deu tornar lo dit en Pasqual a la dita vila e altres, e que's emperassen del libre de la peyta e dels censals, e que estant en lo dit palau no u porien fer, e hoc aximatex que cascú en llur cassa farie fahena e viurie de aquella. Per tal los dits honrats jurats per descàrrech llur notificaren les dites coses al dit honrat consell per ço<sup>131</sup> que d'ací avant hi provehisque ço que a aquell plaurà. Lo honrat consell hoyda e entesa la proposició feta per los dits honrats jurats en plener consell delliberà e acordà sens prejudí emperò lests \e derogació/ del contracte de la peyta e de la<sup>132</sup> principal obligació per aquells e cascun de aquells feta al dit en Pasqual de Mealla sobre lo feyt de la dita peyta, e salvant tot dret e acció a la dita universitat la qual \ha e li pertany per vigor del dit contracte/ axí sobre lo dit en Pasqual de Mealla \e sos béns/ com sobre les dites fermances e principals obligats desús dits e tots sos béns \com sie deute privilegiat/, que cascú de aquells promete en sa bona fe<sup>133</sup> no exirà fora los murs de la dita vila, e ultra açò ara de nou \cascú de aquells/ don les capleutes ja per aquells \offeretes e/ donades de no exir fora lo dit palau sots la pena de \sis-cents/<sup>134</sup> florins. E açò enseguit e complit \per cascun de les dites fermances/ al dit honrat consell ab lo salvament desús dit, plau que isquen del dit palau e pusquen anar per la dita vila, emperò que no isquen fora los murs de aquella sots la dita pena \de que'ls dits jurats no puxen dar licència a les dites fermances ne alcuna de aquelles de exir<sup>135</sup> fora los dits murs. E si u fehien que no haje valor. E per ço/ de present lo dit honrat consell abdigue e tol als dits honrats jurats tot poder<sup>136</sup> de dar licència ni permesió als desús nome-

¶<sup>129</sup> Ratllat: *Matheu*. ¶<sup>130</sup> Ratllat: *de ço que.* ¶<sup>131</sup> Ratllat: *que y orden on.* ¶<sup>132</sup> Ratllat: *obligació.* ¶<sup>133</sup> Ratllat: *e ultra açò de que sens licència per* ¶<sup>134</sup> Ratllat: *.D., cinch-cents.* ¶<sup>135</sup> Ratllat: *e anar.* ¶<sup>136</sup> Ratllat: *de no.* ¶<sup>137</sup> Ratllat: *permesió e volentat del dit honrat consell.*

nats fermances e principals obligats \ne alcú de aquelles o aquells/ de exir fora los dits murs,<sup>137</sup> lo qual poder de dar la dita licència \a les dites fermances o alguna de aquelles/ si ben vist li serà, en si ¶<sup>18r</sup> lo dit honrat consell se reté. E que tota hora que al dit honrat consell plaurà \e requestes seran/ que·ls dits caplevadors \tornaran/ les dites fermances e cascun de aquells en lo dit palau sots la dita pena dels dits .DC. florins a la qual pena los dits caplevadós se obliguen a pagar si fehien lo contrari.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo proposat per lo dit honrat justícia sobre lo feyt d'en Pasqual de Meala, dix que perseverave a present en ço que ja havie acordat contra lo dit en Pasqual de Mealla.

Ítem, lo dit honrat consell<sup>138</sup> feu legir en plener consell<sup>139</sup> tot ço que ere estat acordat axí lo dia de divendres com lo dia de dicmenje proppassats sobre lo feyt de la resposta fahedora al dit honrat micer Guillem Çuera sobre lo feyt de la letra per aquell tramessa als dits honrats jurats per lo feyt d'en Bernat Colomer. E la resposta la qual havie ordenada lo dit en Pasqual Ferrando, assessor de la vila, a la dita letra del dit honrat micer Guillem Çuera. E lest tot ço que desús, deliberà e acordà que la dita resposta per la forma e manera que és estada ordenada sie tramessa al dit micer Guillem Çuera.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt al dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, de les quantitats de diners per aquell bestretes per menut a diverses persones per obs de la dita vila de tant com muntaran segons fonch lest en lo dit consell.<sup>140</sup>

*Die lune, .XXIII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta e corredor públich de la dita vila, ab so de trompeta eo de naffill, en ¶<sup>18v</sup> lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la vila de Castelló; en Bernat Cabeça, en Jacme Scuder e en \Bernat Moliner tinent loch del honrat en Johan de Barbarossa/, jurats; en Pere Miquel major, micer Johan Miralles, Ramon Ferrer, \Johan/<sup>141</sup> Homdedéu, Pere Giner, Pere Estrader, Pere Marquo, Guillamó Albioll, Romeu Bonet, Pere Muntanyà, Guillem Monlober, Vicent de Campos, Johan Mas, Guillem Padrells, Guillamó Ribalta, Domingo Capcir, Guillamó Mut, Anthoni Navarro, Bernat de Luça, Bernat Moliner, Pere de Begues, Berthomeu Bosch, Domingo Altibell, Berenguer Trilla, Roiç de Cella, Arnau de Peralta, Ramon Johan, Pere Colomer, Jacme Martorell major, Pere de Reus, consellers e prohòmens vehins de la dita vila.

¶<sup>137</sup> Ratllat: \si lo contrari per aquells ere feyt/.

¶<sup>138</sup> Ratllat: hoydes e lestes. ¶<sup>139</sup> Ratllat: les ord.

¶<sup>140</sup> Marge esquerre: albarà. ¶<sup>141</sup> Ratllat: Berenguer.



Lo honrat consell manà ésser feyt albarà a'n Johan Villarroja de .XV. almodins de calç \dels/<sup>142</sup> quals en Guillem Johan, manobre de la parròquia de Sent Pere, havie comprats .XIII. almodins, a rahó de .XII. sous per almodí, e la un ne havie reebut en Johan Mas per a obs de la vila .I. almodí, que fan .CLXXX. sous.<sup>143</sup>

Ítem, lo honrat consell a la proposició feta<sup>144</sup> per los dits honrats justícia<sup>145</sup> e jurats del parlament e rahonament que havien tengut ells ab alguns prohòmens de la dita vila ab lo molt noble mossén en Ramon Boyll, governador de regne de València, del acte ho feyt de la pressó d'en Pasqual de Mealla en la qual ere detengut pres en la cassa comuna de la dita vila ab grillons en les cames, acordà e delliberà que sens prejudí, lesió e derogació del contracte de la peyta feyt entre la universitat de la dita vila e lo dit en Pasqual de Mealla, fermances e principals obligats ab ell e sens ell, \per aquell donades/ e innovació de contracte que no pogués ésser dit ne allegat ésser feyt per lo feyt o acte subsegüent fahedor, e que tot dret pertanyent eo pertànyer divent, a la dita universitat contra lo dit en Pasqual de Mealla, béns seus e principals obligats e béns llurs e de cascun de aquells, sie e romanguen salvu, il·lés e conservat en totes coses e per totes, que si lo dit en Pasqual de Mealla \atrobarà/<sup>146</sup> caplevador de llur persona de no exir fora los murs de la dita vila a pena de .D. florins sí e segons que per escú de les dites fermances e principals obligats ha donat caplevador de la sua persona en poder del dit honrat justícia. Per ço que'l juhí <sup>19r</sup> sie feyt equal del dit en Pasqual e fermances e principals obligats, que donarà paciència que lo dit en Pasqual de Mealla isque de la dita pressó. E si e encars que'l dit en Pasqual de Mealla lo dit caplevador \de la sua persona/ donar e atropar no porà, que per reverència de Nostre Senyor Déu e per reverència e honor del dit molt noble governador, que'l dit<sup>147</sup> en Pasqual de Mealla prest sacrament e homenatge en poder del dit noble governador, present los dits honrats justícia e jurats, e de voler e consentiment de les dites fermances, de no exir fora los dits murs; que fahent açò lo dit honrat consell donarà paciència que'l dit en Pasqual de Mealla isque de la dita pressó, prestat e feyt lo dit sacrament e homenatge segons dit és abans \e primerament/ per lo dit en Pasqual de Mealla. Emperò que axí \contra/ lo dit en Pasqual de Mealla com contra les fermances per aquell donades sie procehit a fer execució *iuridice* e que no s'ic perde un punt de la execució.

*Die veneris, .XXVIII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. terció.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida públich de la dita vila, ab so de trompeta segons fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia,

¶<sup>142</sup> Ratllat: *los*. ¶<sup>143</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>144</sup> Ratllat: *axí*. ¶<sup>145</sup> Ratllat: *com per los*.

¶<sup>146</sup> Ratllat: *donarà*. ¶<sup>147</sup> Ratllat: *honrat consell*.

en Bernat Cabeça, en Jacme Escuder<sup>148</sup> e n'Arnau Sala, jurats. En Pere de Begues, Bernat Moliner, Johan Godes, Pere Muntanyà, Johan Mas, Guillem Loreta, Guillamó Ribalta, Domingo Altibell, R(amon) Ferrer, Arnau Agramunt, Romeu Bonet, Pere Marquo, Johan Martí, Vicent de Campos, Pere de Reus, Pere Estrader, Bernat Hostallés, Pere Colomer, Johan Homdedéu, Domingo Capcir, Roiç de Cella, Andreu de Paüls, Guillem Monlober, Bernat Maurell, Bernat Pelegrí<sup>149</sup> \en en/ Ramon Johan, consellers vehins de la dia vila.

¶<sup>19v</sup> Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per en Ramon Camí de la peyta que li demanave en Pasqual de Mealla peyter en l'any proppassat<sup>150</sup> per les cases d'en Andreu Gatet, delliberà que açò fos vist e regonegut per los dits honrats jurats e que y fessen justícia a cascuna part.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al síndich que do e pach a·n Miquel Sorio per tenir en condret lo pou de Vinamargo per un any, .XVI. sous, .VI. diners.<sup>151</sup>

Ítem, lo dit honrat consell, sobre lo feyt dels fills d'en Guillem Palau de .II. lliures que·s querellave en Salvador Albert que li demanaven que contribuís e que pagàs la peyta de aquella, acordà que fos vist per los dits honrats jurats que y fos feta justícia.

Ítem, lo dit honrat consell, sobre les .III. lliures e mealla que demane en Vicent de Campos de falta del temps que ere peyter per lo censal d'en Berenguer Simó, lo qual censal lo honrat en Guillem Miró e altres tenien aquell en sa peyta, acordà que fos vist per los dits honrats jurats e feta justícia.

Ítem, lo dit honrat consell, sobre lo feyt del acapte de senta Àgueda que pogués anar un bací per cascuna església de cascuna vila o loch del bisbat \de Tortosa/ per obrar en la dita església, acordà que per<sup>152</sup> part dels dits justícia e jurats fos<sup>153</sup> feta letra al vicarii general o official de Tortosa de prechs.

Ítem, a la proposició feta per lo honrat en Guillem Miró de una cassa d'en Fullola la qual fa cens a ell, acordà que sie vista la dita cassa per los dits honrats justícia e jurats, e si serà atrobat alcú que ab lo dit càrrech del cens hic don més que no puje lo quitament<sup>154</sup> de la dita cassa, que li sie venuda.

¶<sup>20r</sup> Ítem, lo dit honrat consell, a la proposició e pregàries fetes per maestre Pere Castellot que pogués anar a Sent Matheu per affers llurs arduus que y ha a fers, e per anar a la vila de Burriana per visitar la mare del rector de Burriana e altres,

¶<sup>148</sup> Ratllat: *en Arnau Sala*. ¶<sup>149</sup> Ratllat: *consellers*. ¶<sup>150</sup> Ratllat: *dellib*.

¶<sup>151</sup> Marge esquerre i ratllat: *albarà*. Tot aquest ítem, està ratllat.

¶<sup>152</sup> Ratllat: *los dit*. ¶<sup>153</sup> Ratllat: *scrit*. ¶<sup>154</sup> Ratllat: *que li sie venuda*.

que li fos donat cert termini de anar e venir com dins aquell lo dit maestre Pere se proferie de tornar en los límits e no exir fora aquells sots la pena en la capleuta de la sua persona per aquell donada, contenguda. Acordà e delliberà sens prejudí que non sie ne puxe ésser feyt ne [enjenrat] a la dita universitat sobre lo feyt del contracte de la peyta ne \a la/ obligació per aquell feta de no exir fora los dits límits sens licència del dit honrat consell ne \ab/ altre qualsevol dret que pertangués a la dita vila contra lo dit en Pasqual de Mealla ne contra lo dit maestre Pere, ne altres principals obligats ab lo dit en Pasqual de Mealla, e sens prejudí, lessió e derogació del dit contracte e execució requesta e comentada contra ell e béns seus \de certa quantitat de diners que no contrastant que no pogués exir fora los murs de la dita vila, done licència al present al/<sup>155</sup> dit maestre Pere Castellot que vaje a la dita vila de Burriana e dins dos dies, enclós e entés en aquells lo dia que partirà de la dita vila de Castelló, sie tornat a la dita vila. E si volrà anar a la vila de Sent Matheu que y vaje e<sup>156</sup> dins quatre dies sie tornat a la dita vila, enclós en los dits quatre lo dia que partirà de la dita vila de Castelló. E que'l dit maestre Pere Castellot de nou face sagrament e prest homenatge en poder del dit honrat justícia que dins los dits terminis serà tornat en la dita vila. E que no exirà fora los dits murs pus que sie tornat \de<sup>157</sup> les dites villes ço és de Burriana e de Sent Matheu/<sup>158</sup> sens licència del dit honrat consell. Et si lo contrari ere feyt que sie enconregut en la pena de la<sup>159</sup> capleuta per aquell donada.

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per lo honrat en Ramon de Tous qui supplicà al dit honrat consell que li plagués donar licència de anar a València, com hic hagués anar fort cuytat per<sup>160</sup> parlar ab son procurador sobre la qüestió que ha ab en Bernat Mercer<sup>161</sup> sens prejudí del dret de la vila ne contracte de peyta e obligació <sup>20v</sup> per aquell feta de no exir fora los murs de la dita vila, \ara tan solament/<sup>162</sup> dona licència al dit en Ramon de Tous de .IIII. dies entre anar, estar e tornar de la \dita/ ciutat de València a la dita vila. Emperò que'l dit en Ramon de Tous, \ara de nou/, face sagrament e homenatge en poder del dit honrat justícia que dins los dits .IIII<sup>e</sup>. dies serà tornat dins la dita vila e tornat que romanque axí com està caplevat e sots aquella pena de no exir fora los dits murs.<sup>163</sup>

Ítem, fon proposat \en lo dit consell/ per los dits honrats jurats que com ells haguessen haüdes dues letres ço és la una d'en Pasqual Ferrando misatger e altra del honorable micer Guillem Çaera, advocat de la dita vila del feyt d'en Bernat Colomer, segons hoirien<sup>164</sup> \en les/ dites letres, les quals per mi, Pasqual Battaller, notari, en presència del dit honrat consell foren lestes a requesta dels dits honrats jurats. Per tal lestes aquelles, dixeren al dit honrat consell que y delliberàs

¶ <sup>155</sup> Ratllat: *per rahon que'l*. ¶ <sup>156</sup> Ratllat: *¶* <sup>161</sup> Ratllat: *acord dona dies sots*. ¶ <sup>162</sup> Ratllat: *que romangue*. ¶ <sup>157</sup> Ratllat: *en aquella*. ¶ <sup>158</sup> Ratllat: *done*. ¶ <sup>163</sup> Ratllat: *no contrastant*. ¶ <sup>164</sup> Ratllat: *e les quals*.  
 sots la p. ¶ <sup>159</sup> Ratllat: *dita cap*. ¶ <sup>160</sup> Ratllat: *metre*.

e acordàs en lo dit feyt car ells eren prests e apparellats de enseguir e complir la volentat del dit consell. Lo honrat consell entesa la proposició feta per los dits honrats jurats e hoydes e enteses les dites letres, deliberà e acordà que fos scrit a-n Pasqual Ferrando que si ell<sup>165</sup> pot<sup>166</sup> \o/ vol menar lo dit feyt del dit en Bernat Colomer de ferm a ferm, que u face e que y don bona cura e diligència e per culpa sua no s'ich perda res. E si no u pot fer o no u vol menar, que u face a saber e lladonchs lo dit consell<sup>167</sup> trametra-y altre bon hom qui diligentment e ab gran cura e diligència men aquest feyt. E que'l dit hom haje per advocat o advocats si'l dit micer Guillem no y volrà entendre aquell o aquells que li plaurà per manera que'l dit feyt sie ben deffès per justícia e que del dit feyt, compromés alcú no entén a fer en poder de persona alcuna sinó que pas per justícia. Et que sie feta resposta semblantment al dit micer Guillem per los dits honrats jurats ab letra narrant ço que ha feyt lo dit en Bernat Colomer contra la dita vila.

¶<sup>21r</sup> Com lo present dia de huy divendres sie vespra de la festa del benaventurat monsenyer sent Miquel Arcàngell e, segons forma de furs e privilegis del regne de València, deje ésser feta elecció de mustaçaf per l'any esdevenidor, per tal lo dit honrat consell volent servir forma dels dits furs e privilegis enantà a fer elecció de mustaçaf. E primerament foren lestes les ordenacions de la dita vila. E lestes aquelles foren donats per lo dit honrat consell als dits honrats jurats .IIII. prohòmens de aquells qui no podien haver veus al officii de mustaçaf, \ço és en Pere Estrader, R(amon) Ferrer, Ramon Johan e en Bernat Maurell/ los quals donades per cascun de aquells veus al dit officii romanguessen ab los dits honrats justícia e jurats per reebre les veus dels altres de consell. E reebudes les dites veus foren atrobats de més veus ço és en Pere de Reus, en Guillem Johan, Andreu de Paüls, Guillem Loreta, Bernat Pelegrí e en Bernat Hostallés, les veus dels quals foren publicades per lo dit honrat justícia en plener consell, los noms dels quals e de cascú per si, foren scrits en sengles albarans e feyts redolins de cera vermella, és a saber .VI. redolins los quals per lo dit honrat justícia foren meses e liurats en les mans del honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, los quals dits sis redolins en presència del dit honrat consell,<sup>168</sup> hu e puys altre, foren lançats en un bací \de [lautó]/ quasi mig de aygua, lo qual ere estat apparellat aquí. E enaprés tots remenats en lo dit bací dels quals<sup>169</sup> dits .VI. redolins foren preses tres redolins, e aquells meses per lo dit infant en mans del dit batlle, lo qual, reebuts aquells, isqué del dit palau e apartà's un poch del dit consell, e estat fort poch lo dit honrat batlle retornà en lo dit palau e uberts los dits tres redolins e lests los noms scrits en cascú dels dits tres albarans e tenints aquells<sup>170</sup> dix e declarà que donave per mustaçaf qui regís lo dit officii ¶<sup>21v</sup> en l'any esdevenidor ço és lo discret en Bernat Pelegrí, notari, vehín de la dita vila.

¶<sup>165</sup> Ratllat: *no*. ¶<sup>166</sup> Ratllat: *ne*. ¶<sup>167</sup> Ratllat: ¶<sup>169</sup> Ratllat: *per un infant innocent*. ¶<sup>170</sup> Ratllat: *desmarà que y va*. ¶<sup>168</sup> Ratllat: *un a hun, un*. *en llur dor*.

*Die sabbati, que computabat .XIII<sup>a</sup>. mensis octobris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill segons fer és acostumat. En lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Jacme Scuder, n'Arnau Sala, jurats; consellers en Pere de Reus, Pere Estrader, Rodrigo Çanou, Ramon Ferrer, Bernat Moliner, Anthoni Navarro, Vicent de Campos, Guillamó Padrells, Pere Pintor, Pere Marquo, Pere Muntanyà, Berthomeu Bosch, Johan Mas, Domingo Capcir, Johan Homdedéu, Domingo Altibell, Pere Sànxic, Guillamó Ribalta, Berenguer Trilla, Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles, Johan Godes, en Guillem Loreta, Pere de Begues, Bernat Hostallés, Roiç de Cella, Romeu Bonet, Guillem Monlober, Jacme Martorell, Arnau de Peralta, Bernat Maurell, Bernat Pelegrí, consellers e prohòmens de la dita vila.

Primerament, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al síndich que do e pach a'n Berenguer d'Alçamora per<sup>171</sup> \mil/ pardalls de teullada \los peus dels quals portà al dit/<sup>172</sup> honrat consell que havie morts<sup>173</sup> enaxí que són mil peus a rahó de .VII. sous lo miller, .VII. sous.<sup>174</sup>

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per lo honrat en Bernat Pelegrí, mustaçaf de la dita vila, del feyt del libre de la mustaçaffia lo qual la dita vila havie feyt escriure a'n Bertran de Bues, notari, acordà e delliberà que fos vist <sup>||22r</sup> lo dit libre per los honrats justícia, jurats e síndich, e de aytant com muntàs lo dit libre e fos degut al dit en Bertran que li fos pagat, e feyt albarà al síndich que u pach, per ço que la dita vila haja aquell, e lo dit mustaçaf se'n puxe aemprar e servir per lo seu temps.<sup>175</sup>

Ítem, lo dit honrat en Bernat Pelegrí mustaçaf de la dita vila, proposa en lo dit consell que pus a Déu e al dit honorable consell havie plagut que ell regís en l'any present l'offici de mustaçaffia de la dita vila que si volie que fes gràcia e gràcies aquelles que ben vist li fossen. Lo honrat consell entesa la dita proposició<sup>176</sup> dix que li plahie que'l dit mustaçaf fes totes aquelles gràcia o gràcies que li plagués e benvist li fos<sup>177</sup> segons ere acostumat.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del adobament fahedor del camí de Raffallafenna qui ere tot enrunat per culpa del escorredor e que negú per aquell ab llurs bèsties sens gran perill no'n podie passar majorment en temps de pluiges, delliberà, acordà e manà al dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, que face adobar lo dit camí per manera que les jents puxen passar e anar per aquell sens perill d'ells ne de llurs bèsties, \si/ e segons ja per altre consell<sup>178</sup> passat ere estat bé provehit.

¶ <sup>171</sup> Ratllat: .DCC., mil peus de. ¶ <sup>172</sup> Ratllat: albarà. ¶ <sup>173</sup> Marge esquerre: *albarà.* ¶ <sup>174</sup> Ratllat: *delliberà.* ¶ <sup>175</sup> Marge esquerre: *albarà.* ¶ <sup>176</sup> Ratllat: *de.* ¶ <sup>177</sup> Ratllat: *e que no.* ¶ <sup>178</sup> Ratllat: *ere.*

Ítem, lo honrat consell, sobre lo feyt de aquells qui supplicaren en lo dit honrat consell que·ls fossen establides \franques de entrada e de quitament/ certes terres, les quals eren ermes en lo sars dellà lo camí de Burriol, com ells se profereien de panificar aquelles e la vila ne haurie profit, delliberà e acordà que aquells qui volran de les dites terres paguen per cascun quartó de peyta, quarta lliura ço és .L. sous e les mesions del soguejador e del síndich qui hic irà per fer soguejar \les dites terres/, e que aquelles dites terres hajen cascú de aquelles franques de quitament. Emperò ¶<sup>22v</sup> que·s \guarden que les dites terres/<sup>179</sup> no sien<sup>180</sup> de alcuna persona, e que no sien en peyta, car lo dit consell no és de interés de establir terra que sie de alcuna persona e que u tingue en peyta.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà a·n Berthomeu Arnau, Francesch Maçó e a·n Domingo Barta, guardians del terme de la dita vila, de .CC.XC. sis sous e .IIII. diners de la segona terça que finí a .XI. del present mes de octubre.<sup>181</sup>

Ítem, fon proposat per en Bernat Pelegrí, notari, que com a ell fossen degudes algunes quantitats de diners per rahon del translat dels comptes que havie feyt a la dita vila del feyt del discret en Bernat Colomer, e per lo translat que havie feyt a la vila del contracte de la peyta d'en Pasqual de Mealla, per ço supplicà al dit honrat consell que li fossen pagades les dites scriptures. Lo dit honrat consell delliberà que les dites scriptures sien vistes e regonegudes per los dits honrats justícia, jurats e síndich e, de ço que sie just, de aytant com les dites scriptures muntaran, que li sie feyt albarà.<sup>182</sup>

Ítem, lo dit honrat consell, sobre la proposició feta per los honrats mestre Pere Castellot, en Ramon de Tous, en Berthomeu Cardona e Anthoni Valentí, fermances e principals tenguts e obligats ab en Pasqual de Mealla, \peyter/, sobre lo acte \o/ feyt de la peyta, que·ls fos donada licència de anar almenys per lo terme de la dita vila, e al dit en Ramon de Tous que li fossen donats .XI. o .XII. jorns de anar a València per fer llurs fahenes, e al dit mestre Pere Castellot .VI. o .VII. jorns per anar a Sent Matheu, com lo discret en Pere de Begues se proferie de fer obligació e seguretats al dit honrat consell de haver quitats dins lo termini lo qual \lo dit en Pere de Begues/ ab lo dit honrat consell \se covindrà/<sup>183</sup> los .IIII<sup>M</sup>. sous de mestre Arnau de Peralta, e de pagar tot lo interés tro al dit termini, e del temps passat aytant com ne pertangués a pagar al dit en Pasqual de Mealla<sup>184</sup> e fermances per aquell donades, delliberà e acordà ¶<sup>23r</sup> que, feta obligació e seguretats per lo dit en Pere de Begues al dit honrat consell per lo dit en Pasqual de Mealla e per les dites fermances e principals tenguts e obligats \e donades bones fermances e

¶<sup>179</sup> Ratllat: *si eren*. ¶<sup>180</sup> Ratllat: *de negú*.      querre: *albarà*. ¶<sup>183</sup> Ratllat: *plaurà*. ¶<sup>184</sup> Ratllat: *dellibera e acorda*.  
 ¶<sup>181</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>182</sup> Marge es-

béns bastants/ de haver remut e quitat de mestre Arnau de Peralta los dits .IIII<sup>M</sup>. sous d'ací a la primervinent festa de Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor Déu Jhesuchrist, e de haver pagat tot lo interés o cens debut per lo dit en Pasqual de Meala al dit mestre Arnau de Peralta present tro al dita que's farà lo dit quitament e luició del dit censal de ço que'l dit en Pasqual e fermances seran tenguts pagar, e açò emperò sens prejudí del primer contracte feyt per lo dit en Pasqual de Mealla ab la dita vila sobre lo acte o feyt de la peyta en lo qual dit contracte los desús dits se constituïren cascun d'ells *simul et in solidum* fermances e principals tenguts e obligats al dit en Pasqual de Mealla,<sup>185</sup> e de altre qualsevol obligació o seguretat donada per aquells a la dita vila e que per la dita obligació fahedora no puxe ésser dit ne al·legat innovació e derogació ésser feta al dit primer contracte, ans lo dit primer contracte sie e romangue a la dita vila salvu, il·lés e conservat e la dita obligació sie confirmació e corroboració del dit primer contracte e *econverso*, enaxí que la un per l'altre sie coroborat, validat e confermat<sup>186</sup> e sens prejudí de la execució ja començada per lo dit en Ramon Johan, que los dits en Pasqual de Mealla e fermances sien supportats per alguns dies en la dita execució, e si dins aquells no mostraran àpoques o cauteles com han pagat ço que'ls és donat en càrech de pagar ultra los dits .IIII<sup>M</sup>. sous de la quantitat restant que hauran a tornar a la dita vila, que'l \dit/<sup>187</sup> en Ramon Johan ensequisse sa execució contra aquells. E feyt e complit ço que desús, lo dit honrat \consell/ done licència a les dites fermances que puxen anar per tot lo terme de la dita vila \e que<sup>188</sup> sens licència dels dits honrats justícia e jurats no puxen exir fora lo dit terme/ sots la pena de la capleuta e sots virtut del sagrament e homenatge per aquells prestats. En cars que algun de les dites fermances per llurs affers haguessen anar fora lo dit terme, que en aquest cars hajen a demanar licència als dits honrats justícia e jurats, la qual dita licència lo dit honrat consell li plau que'ls dits honrats justícia e jurats la puxen donar e de present lo dit honrat consell los done \els restitueix lo/ poder de donar aquella a les dites fermances, \jatsie per lo dit honrat consell los fos folt e abdicat lo dit poder segons que per notament del dit consell *tunc* celebrat a prop/. Emperò que sien tornats a la dita vila dins los dies que'ls seran donats, e decontinent que seran tornats romanguen en llur obligació de no exir fora lo dit terme sots la pena de la dita capleuta sens que no hajen licència dels dits honrats justícia e jurats segons dit és.

¶<sup>23v</sup> Ítem, fon feta relació per lo dit en Pasqual Ferrando, síndich, procurador e misatger per la dita vila assignat del acte o feyt de les dites Corts, com lo demés ere finat, e lo que restave per finir eren estats assignades certes persones per cascun dels braces de volentat del senyor rey, de les quals per part de les viles hic ere estat ell assignat, e que tot ho havie comanat a càrech del honrat micer Guillem

¶<sup>185</sup> Ratllat: *que als desús dits sie sperat per alguns dies de acabar la execució, e ne.* ¶<sup>186</sup> Ratllat: *que'l dit en.* ¶<sup>187</sup> Ratllat: *sie.* ¶<sup>188</sup> Ratllat: *e de no exir fora lo dit terme.*

Çaera, advocat de la dita vila, qui li havie promés que no finarie en alcuna cosa de ço que restave a finir sens volentat d'ell dit en Pasqual. E<sup>189</sup> explicada la dita misatgeria, supplicà al dit honrat consell que li manàs fer albarà de .XXIII. dies que y ere estat<sup>190</sup> que pujen en summa .CLX. sous. Lo qual dit consell, hoyda la dita relació, dix que li plahie de fer-li lo dit albarà dels dits .XXIII. jorns.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit en Pasqual Ferrando de ço que havie pagat per la dita vila, e per affers de aquella, a diverses persones segons per menut fon lest en plener consell de aytant com muntara.<sup>191</sup>

Ítem, lo dit honrat consell dona càrrech al dit en Pasqual Ferrando que quant los furs nous que ara són estats publicats en les Corts que són estades ara celebrades en la ciutat de València seran en punt que se'n puxe haver traslat, que decontinent face fer lo dit traslat dels dits furs nous.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit micer Johan \Mira- lles/, *olim* administrador de les rendes del senyor rey, de dos florins d'or dels quals mostrà<sup>192</sup> que'l dit en Pasqual Ferrando havie pagats al discret en Jacme Garcia, notari de València, per albarà scrit de la mà pròpria del dit en Jacme Garcia, e sig- nat ab lo seu signe.<sup>193</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà a'n Miquel Sorió de tenir en condret lo pou de Vinamargo, per .XVI. sous, .VI. diners.<sup>194</sup>

¶<sup>24r</sup> *Die martis .XVI<sup>a</sup>. octobris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida, trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill segons fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la dita vila; en Jacme Escuder e en Bernat Moliner, tinent loch del honrat en Johan de Barbarossa, jurats de la dita vila. Consellers: en Bernat Hostallés, en Pere Estrader, Guillem Loreta, Bernat de Luçà, Guillem Padrells, Domingo Capcir, Berenguer Trilla, Pere Marquo, Berthomeu Bosch, Johan Mas, Johan Martí, Pere Pintor, en Pere Miquel major, Pere Miquel menor, Vicent de Campos, Ramon Ferrer, Pere de Begues, Roiç de Cella, Bernat Pelegrí, en Pas- qual Ferrando, Arnau de Peralta, Pere Sànxic, Bernat Maurell, Ramon Johan, Berthomeu Bosch menor.

En lo qual dit consell per lo dit honrat mestre Pere Castellot fon suppli- cat que plagués al dit honrat consell per ço que ell ne les dites fermances \no·n/ reebessen tan gran dan, que volgués reebre e acceptar la obligació la qual lo dit

¶<sup>189</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>190</sup> Ratllat: *que haver*. ¶<sup>193</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>194</sup> Marge són. ¶<sup>191</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>192</sup> Ratllat: *a esquerre: albarà*.



en Pere de Begues en lo consell ara pus proppassat havie promés fer per lo dit en Pasqual de Mealla e per les dites fermances, e de donar licència a les dites fermances que almenys poguessen anar per tot lo terme \de la dita vila/, e de donar al dit maestre Pere licència de dos o tres dies que pogués anar a Sent Matheu per sos affers, hoc encara que pogués anar [aten?] per les circumstàncies a visitar<sup>195</sup> los pacients, que molta gent hic jahie malalta.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que ells volents ||<sup>24v</sup> ensequir e complir la volentat del honorable consell ordenada en lo dia pus proppassat tengut e celebrat, havien feyt venir denant ells lo dit en Pere de Begues, e en presència de alguns prohòmens que allí eren ajustats en lo dit palau ab ells, dits jurats, interrogaren e dixeren al dit en Pere de Begues si ell volie fer la obligació que havie promesa de fer e de donar bones fermances e bén<s> bastants a complir ço que per aquell serie promés. Lo qual dit en Pere de Begues havie respost e dit que tro que per lo consell del loch de Benicàcim li fos feta ratificació de un sindicat, que ell la dita obligació no farie ne aximateix darie fermances, com no les hagueses profertes, e que bé hic eren bastants a pagar los seus béns als dits .IIII<sup>M</sup>. sous, e cens degut, e que no u aemprarie a negú que li fes fermaça. E que feta la dita resposta per lo dit en Pere de Begues, que los dits honrats jurats ab los dits prohòmens acordaren que fos remés al dit consell, e que al vespre del dia de dilluns proppassat per al present dia de huy dimarts fos cridat consell, e que'l consell ne fes ço que li plagués. Et que al vespre del dit dia de dilluns lo dit en Pere de Begues ere vengut als dits honrats jurats dient que pus que ell se tenie per content de la dita ratificació del consell del dit loch que li plahie de fer la dita obligació e de donar fermaça lo honrat micer Johan Miralles, e més si més ne volien. E que per los dits honrats jurats li fonch feta semblant resposta que cridaven consell, és ver emperò que regonexen lo notament del dit honrat consell e fon vist que la dita obligació lo dit en Pere de Begues havie a fer al dit honrat consell, e per ço dubtaren de reebre del dit en Pere de Begues la dita obligació dels dits .IIII<sup>M</sup>. sous ne reebre les dites fermances. Per què los dits honrats jurats notificaren les dites coses al dit honrat consell per descàrrech llur, per ço que'l dit honrat consell face en lo dit feyt ço que li plaurà e ben vist li serà. Lo dit honrat consell enteses les proposicions fetes axí ||<sup>25r</sup> per lo dit maestre Pere Castellot com per los dits honrats jurats de les dites coses, dix que sperave en ço que per aquell ere estat delliberat e acordat en lo dia de disapte pus proppassat, e que ere apparellat de reeb<r>e del dit en Pere de Begues e de les fermances per aquell donadores la dita obligació e seguretat<sup>196</sup> dels *duo milia* e nou-cents sous, e cens degut. Et de esperar al dit en Pasqual de Mealla e a les dites fermances dels dits *duo milia* .DCCC.<sup>197</sup> sous e cens d'ací a la festa de Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor. E reebuda la

¶ <sup>195</sup> Duplicat i ratllat. ¶ <sup>196</sup> Ratllat: *e de esperar*.

¶ <sup>197</sup> No coincideix la xifra en romans amb la xifra escrita.

dita seguretat, \lo dit honrat consell/ dix que li plahie que les dites fermances poguessen anar per tot lo terme de la dita vila \sens/<sup>198</sup> la pena de la capleuta per aquells donada de no exir fora los murs de la dita vila. E sots virtut del sagrament e homenatge per les dites fermances feyt e prestat en poder del dit honrat justícia,<sup>199</sup> qualsevol de les dites fermances que hagués exir per sos affers fora lo terme de la dita vila prometés en poder del dit honrat justícia, presents los dits honrats jurats, que serie anat e tornat \a la dita vila/ dins los dies que li serien assignats per los dits honrats<sup>200</sup> justícia e jurats. E prometés encara que après que fos tornat en la dita vila no exirie sens licència e volentat dels dits honrats justícia e jurats fora lo terme de la dita vila sots la pena de la capleuta per aquells última donada<sup>201</sup> en poder del dit honrat justícia<sup>202</sup> sí e segons ja per lo dit honrat consell en lo dit dia de disapte tengut e celebrat fon delliberat e acordat. Quant és \en ço que toque/ al dit en Pasqual de Mealla, lo dit honrat consell acordà que no li sie donada licència per los dits honrats justícia \ne/ jurats de exir fora los murs de la dita vila segons és estat ja caplevat, tro aytant haje pagades al dit síndich les .XIII. lliures que deu a la dita vila un any ha passat. E pagades les dites .XIII. lliures, que'l dit en Pasqual de Mealla puxe anar per tot lo terme de la dita vila<sup>203</sup> sí e segons que totes les fermances per aquell donades poden ||<sup>25v</sup> per tot lo dit terme anar. E en la quantitat que lo dit en Pasqual de Mealla e les fermances han a tornar a la dita vila, lo dit honrat consell vol que'l dit en Ramon Johan face execució espegada en los béns de aquells. Et primerament en los béns mobles e persemovents, si no y bastaren, en los<sup>204</sup> \béns sits de aquells tempradament/.

Ítem, fon proposat per lo honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, que com ell en la nit proppassada zellant lo bé e profit de la universitat e dels singulars de aquella, hagués feyt un memorial de<sup>205</sup> certes coses les quals li apparie que'l dit honrat consell hic degué provehir, ço és que certes persones per cascuna parròquia fossen assignades a traure lo quitament de tots aquells qui'l deguessen d'ací a la festa de Nadal, e que feyt açò fos vist passada la dita festa, quals persones no podien quitar e que'l consell fes de aquelles ço que li plagués e ben vist li fos. Et que isquexen de aquest quitament e haurien millor mercat de plegar lo feyt de la peyta fet lo dit quitament. Ítem, que'l dit en Pere de Begues donàs son compte de totes les quantitats que havie reebudes per lo feyt del quitament que millor rahó ere que ell en nom de la dita universitat se'n servís que lo dit en Pere, per ço que pogués pagar alguns albarans que havie a pagar alcunes persones qui tots jorns lo'n inquietaven e pogués supportar los imposadós de ço que a donar li havien per cascun mes. Et<sup>206</sup> de ço que reebrie dels dits imposadors ell ho tornarie en lo dit quitament de aytant com del dit en Pere de Begues

¶<sup>198</sup> Ratllat: *sots*. ¶<sup>199</sup> Ratllat: *lo dit honrat consell restituhí e tornà als dits*. ¶<sup>200</sup> Ratllat: *jurats*.  
¶<sup>201</sup> Ratllat: *de no*. ¶<sup>202</sup> Ratllat: *e encara lo dit*

*honrat consell*. ¶<sup>203</sup> Ratllat: *e si mester serà anar*.  
¶<sup>204</sup> Ratllat: *sitis*. ¶<sup>205</sup> Ratllat: *dues*. ¶<sup>206</sup> Ratllat: *a la dita*.

hagués reebut. Ítem, que fossen haüdes les .XIII. lliures que deu gran temps ha lo dit en Pasqual de Mealla a la dita vila. Ítem, que sien haüdes les .X. lliures d'en Reboster lo candaller que la vila non ha negun profit. Et aquestes quantitats havent lo dit en Pasqual se fixarie aytant com<sup>207</sup> porà. E les dites coses notifica al dit honrat consell per ço que si és vist a aquell que dejen ésser fahedores que y face en e sobre aquelles ço que li plaurà e ben vist li serà. Lo honrat consell, enteses les dites coses, consideran aquelles ésser profitoses al comú de la dita vila e als ¶<sup>26r</sup> singulars de aquella, delliberà e acordà que per cascuna parròquia de totes les .VI. parròquies de la dita vila fossen eletes dues persones, e aquelles \per cascuna/ de sa parròquia haguessen càrrech de traure ço que poguessen del quitament, e ço que no poguessen traure que per aquelles dites persones per cascuna parròquia fos feta relació al dit honrat consell. Emperò per ço que mils ab diligència hic treballen lo dit honrat consell vol que les dites dues persones de cascuna parròquia o la persona que lo dit càrrech reebrà e pendrà haje per sos treballs de les quantitats que traurà per via de quitament<sup>208</sup> ço és .VIII. diners per lliura, en aquesta manera ço és de la vila .IIII. diners e de la persona que's quitarà .IIII. diners com aytant ne hagués haüd lo dit en Pere de Begues del temps que havie tengut.

E les quals persones per cascuna de les dites .VI. parròquies \per reebre lo dit càrrech/ foren assignades en la forma sigüent,<sup>209</sup> ço és, per la parròquia de Madona Santa Maria, los discrets en Pasqual Ferrando e en Ramon Johan. Ítem, per la parròquia de Sent Johan, n'Arnau Agramunt e lo discret en Bernat de Luçà, notari. Ítem, per la parròquia de Sent Nicholau, mestre Arnau de Peralta. Ítem, per la parròquia de Sent Pere, en Bernat Cabeça e lo discret en Johan Tauhen-ga, notari. Ítem, per la parròquia de Sent Agostí, en Bernat Maurell e lo discret n'Andreu de Paüls, notari. Ítem, per la parròquia de Sent Tomàs, lo honrat en Jacme Escuder e en Pasqual Bataller.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo altre \punt/ explicat per lo dit en Pasqual Ferrando acordà que'l dit en Pere de Begues ¶<sup>26v</sup> don compte de totes les quantitats que ha reebudes \tro al present dia/ per lo feyt del quitament del temps passat, en poder dels dits honrats justícia, jurats e síndich e clavari. E donat \lo dit compte e/ pagat de son salari lo qual li és degut per la dita vila a rahó de .IIII. diners per lliura, la quantitat que restarà liure al dit en Pasqual Ferrando síndich en nom de la dita vila.

Ítem, lo dit honrat consell sobre l'altre punt proposat per lo dit en Pasqual Ferrando, acordà que decontinent sien haüdes del dit en Pasqual de Mealla les dites .XIII. lliures, les quals loch temps ha deu a la dita vila per lo dit en Pere de Begues, síndich e procurador de la dita vila.

¶<sup>207</sup> Ratllat: *pogués*. ¶<sup>208</sup> Ratllat: *huyt diners per lliura ço és de .XX. sous*.

¶<sup>209</sup> Marge esquerre: *del feyt del quitament*.

Ítem, lo dit honrat consell semblantment acordà que per lo dit en Pere de Begues sien haüdes les dites .X. lliures del dit en Pere Rebooster de les fermances per aquell donades.

Ítem, lo dit honrat consell manà<sup>210</sup> que la reebuda la qual lo dit en Pere de Begues axí com a deputat del quitament en son libre havie escrita e feyta de .XC. sous que havie reebuts d'en Barberà Timoneda<sup>211</sup> per nom d'en Johan Adam, notari<sup>212</sup> al \qual dit Barberà/ ere estat delliurat \e venut a instància del dit en Pere/ lo alberch del dit en Johan Adam per cert preu per .III. lliures que atrobà lo dit en Pere de Begues que li restaven a quitar de sos béns del dit en Johan, \per ço/ com enaprés sie estat mostrat per lo dit en Johan Adam les dites .III. lliures ésser<sup>213</sup> estades quitades e lo quitament de aquelles ésser estat reebut per los lladonchs deputats de diners del dit en Johan. E vós, dit en Pere de Begues de manament<sup>214</sup> del honrat consell restituhís e tornàs los dits .XC. sous al dit en Johan Adam que aquella fós cancel·lada e dapnada per manera que d'ací avant la dita quan- ¶<sup>27r</sup> titat a vós ne als vostres, pogués ésser demanada.

Ítem, lo dit honrat consell, per ço que'l dit quitament vingue a bona perfecció e acabament e sie delliurat per aquells qui'l deven<sup>215</sup> a les dites persones per cascuna parròquia assignades e no al dit en Pere de Begues, com no sie de les dites persones eletes, jatsie perque algunes persones li sie estat promés de pagar a la festa de Nadal propvinent, delliberà e acordà que per lo dit en Matheu Villar sie feta crida \ab so de trompeta/ per la dita vila e per los lochs acostumats de aquella que tot<s> \aquells/<sup>216</sup> qui sien de la parròquia de Madona Santa Maria qui dejen quitament de sos béns o hajen feta prometença \o obligació/ de donar aquell al dit en Pere de Begues<sup>217</sup> a cert termini que d'ací avant donen lo dit quitament e responguen de aquell ço és a'n Pasqual Ferrando e a'n Ramon Johan \e no al dit en Pere de Begues/. Et tots aquells qui dejen quitament qui sien de la parròquia de Sent Johan responguen e donen aquell a'n Arnau Agramunt e a'n Bernat de Luçà. E los qui sien de la parròquia de Sent Nicholau qui dejen quitament d'ací avant donen e paguen e responguen de aquell a mestre Arnau de Peralta. E los qui sien de la parròquia de Sent Agostí e dejen quitament donen e responguen de aquell a'n Bernat Maurell e a'n Andreu de Paüls. E los qui sien de la parròquia de Sent Tomàs e dejen quitament donen aquell d'ací avant a'n Jacme Escuder e a'n Pasqual Bataller. E que·ls notificch que d'ací a la dita festa de Nadal havien quitat éntegrament tot ço que deven de quitament e pagat a les dites persones en altra manera que d'allí avant no seran esperats, ans passada la dita festa los serà feyta execució espegada sobre tots sos béns.

¶<sup>210</sup> Ratllat: *que en l.* ¶<sup>211</sup> Ratllat: *Johan Adam.* ¶<sup>212</sup> Ratllat: *per .III. lliures.*  
¶<sup>213</sup> Ratllat: *quitades.* ¶<sup>214</sup> Ratllat: *dels honrats.* ¶<sup>215</sup> Ratllat: *e an promés pagar.*  
¶<sup>216</sup> Ratllat: *hom e ço, dejen.* ¶<sup>217</sup> Ratllat: *a cert terme o a la.*

Ítem, lo dit honrat consell sobre la proposició feta per lo dit en Pere Miquel major, del feyt del camí qui va al molí Roder qui és atinent del reval e de la terra d'en Pere ¶<sup>27v</sup> Moster, notari, qui és fort sotil e la aygua qui ve per lo dit camí ha cavat molt vers la part del reval, que a gran perill ne passen les bésties, que fos adobat. Lo honrat consell acordà que'l honrat mustaçaf ensemps ab los honrats justícia e jurats ab alguns prohòmens vejen a ull lo dit feyt, e vist que s'ich face ço que s'ich pertangue de fer en lo dit camí.

Ítem, lo dit honrat consell sobre la proposició feta per lo dit en Pere Miquel, major de dies, del feyt del escorredor del camí de la Mar, delliberà e acordà que a present lo dit síndich face erbar aquell.

Ítem, lo dit en Pere de Begues feu la obligació e seguretat per aquell promessa al dit honrat consell<sup>218</sup> de haver quitats del dit mestre Arnau de Peralta *duo milia* .DCCCC. sous \d'ací a la propvinent festa de Pasqual de Resurrecció de Nostre Senyor/ e de pagar tot lo interés o cens degut per lo dit en Pasqual de Mealla e fermances per aquell donades tro al dia que's farà lo dit quitament, e dona fermances e principals tenguts e obligats ab ell e sens ell sens prejuhí del primer contracte e de altre qualsevol obligació per aquells feta a la dita vila ço és lo honrat micer Johan Miralles, licenciat en leys, absent, en Pere Miquel major e en Bernat Pelegrí, notari, presents e atorgats e segons que en carta pública reebuda per mi, Pasqual Bataller, notari, és largament contengut.

¶<sup>28r</sup> *Die sabbati .III<sup>a</sup>. novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida trompeta e corredor públich de la dita vila, per so de trompeta o de nafill, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Arnau Sala, en Bernat Moliner,<sup>219</sup> tinent loch del honrat en Johan de Barbarossa, jurats de la dita vila. Consellers: en Pere Miquel major, Pere Estrader, Andreu de Pauils, Guillem Monlober, Bernat Mut major, Pere Marquo, Ramon Ferrer, Berthomeu Bosch, Bonanat Segura, Rodrigo Çanou, Pere de Reus, Domingo Capcir, Bernat Celma, Bernat Pelegrí, Vicent de Campos, Guillem Padrells, Arnau Agramunt, Johan Rabades, Romeu Bonet, Ramon Johan, Pere Miquel menor, Arnau de Peralta, Pere de Begues, Bernat Hostallés.

Ítem, fon proposat per en Johan Mas que com a ell fos comanat per lo honorable consell de regonéixer lo mur e les torres de la dita vila e que llà on sie necessari de adobar que adobàs. E haja regonegut lo dit mur e sie de gran necessari que's adob endret lo ort de les frares, e ell haja començat de sospedrar lo dit mur en lo dit loch, e no haja diners e la obra ell no la puxe fer sens diners. Per ço

¶<sup>218</sup> Ratllat: *ab carta pública*. ¶<sup>219</sup> Ratllat: *Jacme Escuder*.

supplicà al dit honorable consell que li fos ministrat diners, en altra manera si·l dit honrat consell no u fehie, que no fos donada a ell alcuna culpa si lo dit mur en alcuna part caye. Lo honrat consell acordà que li fossen ministrats diners al dit en Johan Mas, los que mester hagués en adobar lo dit mur e les torres de aquell, com açò fos molt profitós, per lo discret en Ramon Johan, notari, qui tenie lo loch d'en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila.

Ítem, fon proposat per en Johan Sànxez menescal, que com a ell sien deguts de la última terça per la dita vila de llur salari .C. sous del any \proppassat/ la qual finirà a .XIX. dies del<sup>220</sup> present \mes de noembre/ que li plàcie de fer-li \manar/ albarà. Et que axí matex li deguessen dir si·l havien mester d'ací avant e si·l<sup>221</sup> entenien affermar, e que plagués al dit honrat consell que li degués donar resposta de hoc, o de no. Lo honrat consell provehí a la primera proposició ço és que sie vist <sup>28v</sup> lo contracte ab lo qual fonch afermat, e si ha complit lo temps de la última paga manà que li fos feyt albarà dels dits .C. sous demanats.

Affermament<sup>222</sup> d'en Johan Sànxez, del .XIX.<sup>en</sup> die del mes de noembre, any present, avant comencen a córrer a·n Johan Sànxez, menescal, l'any com axís fos afermat segons mostra per carta reebuda per lo discret en Guillem Feliu, notari, a .XIX. dies del mes de noembre del any .M.CCCC.

Quant és al feyt del affermament lo dit honrat consell delliberà e acordà que \anàs per/<sup>223</sup> afermat \del dia a avant que/ serie complit lo temps al qual fon afermat a ésser menescal \ab la/ dita vila e que li fossen donats .CC. sous per un any.<sup>224</sup>

Ítem, fon proposat per lo honrat en Ramon de Tous que com a ell fossen emparats tots los seus censals per lo feyt de la fermança e principal obligació que havie feta a·n Pasqual de Mealla sobre lo acte o feyt de la peyta, e ja estigués en pocha quantitat a donar, e los béns del dit en Pasqual de Mealla hic fossen complents e bastants a la quantitat que restave a pagar a la dita vila, per tal supplicà al dit honrat consell que li plagués fer soltar la empara per manera que ell pogués collir e plegar son censal e que no li fos emparat. Lo honrat consell delliberà e acordà que la dita empara no fos solta al dit en Ramon ne a nenguna de les dites fermances tro que a la dita vila fos feta la rahó de tot ço que li ere degut per lo dit en Pasqual de Mealla e per ell e per tots los altres, per ço que·s hajen cura de fer la rahó a la dita vila en tot ço que li sien tenguts pagar.

Ítem, lo dit honrat consell delliberà e acordà que decontinent fos feta execució \per lo dit en Ramon Johan/ en tots los béns<sup>225</sup> mobles, setis e semovents del dit en Pasqual de Mealla, e \si/ feta execució en tots los dits béns del dit en

¶ <sup>220</sup> Ratllat: *mes de, de, proppassat*. ¶ <sup>221</sup> Ratllat: *affermarien*.

¶ <sup>222</sup> Marge esquerre: *albarà*. A continuació està escrit tot aquest ítem, en dit marge esquerre.

¶ <sup>223</sup> Ratllat: *fós*. ¶ <sup>224</sup> Ratllat: *enaxí lo*. ¶ <sup>225</sup> Ratllat: *setis*.

Pasqual les dites fermances donaran un caplevador qui capleve tants de béns mobles de les dites fermances que basten a compliment de ço que restarà a pagar a la dita vila per lo dit en Pasqual de Mealla que en los béns de les dites fermances no sie feta execució. Et si açò complir e donar no volran, que face execució en tots los béns mobles e semovents de les dites fermances, e que no ces una hora.

Ítem, fon proposat per los dits honrats jurats que com ells haguessen haüda una letra del discret en Pasqual Ferrando del feyt d'en Colomer, en lo qual appar que'l dit en Bernat Colomer haurie ¶<sup>29r</sup> dites alcunes paraules en la Audiència denotants infàmia contra los jutges e comptadors, los quals foren elets per lo honorable consell a hoir los comptes del dit en Bernat Colomer, per ço dixeren que notificaven les dites coses al dit conseyll e que fos lesta en lo dit consell la dita letra en presència de la major part dels comptadós per ço que cascun de aquells hic donàs son consell, e que enaprés farien loch, et que ladonchs lo dit honrat consell hic fes la provesió que's pertangués com ells eren apparellats de ensequir tot ço que per lo dit honrat consell serie acordat e deliberat. Lo honrat consell hoyda la dita letra, delliberà e acordà que fos scrit al dit en Pasqual Ferrando en e per la forma que en lo dit consell fonch bé rahonat, conclús e finat.

Ítem, fon proposat per lo honrat en Nicholau Orlando, que com ell hagués mostrades les àpoques totes dels pagaments que li foren lladonchs assignats a pagar per los honrats jurats del any proppassat que pujen a summa e quantitat de .XXXVIII<sup>M</sup>.XX.sous. Et lo preu per lo qual ell havie comprades les impositions de la dita vila e terme de aquella pujave semblant a la dita summa, e no plus, enaxí que ell no havie alcuna quantitat de diners tornar a la dita vila, e la vila a ell, segons que lo dit honrat consell podie haver clara relació dels honrats jurats e del dit en Ramon Johan, síndich e clavari de la dita vila en l'any proppassat, qui foren a la dació del seu compte que donà del preu de les dites impositions, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de atorgar e fermar absolució a ell e sos companys. Lo honrat consell interroga lo dit en Ramon Johan, qui present ere, si ell havie hoyt lo compte del dit en Nicholau Orlando, e si havie exhibides e mostrades àpoques de tots los pagaments los quals li foren assignats pagar per la dita vila, e si havie alcuna cosa a tornar a la dita vila del preu de les dites impositions, lo qual interrogat respòs e dix que de aytant com muntave tot lo preu de les dites impositions que és .XXXVIII<sup>M</sup>.XX. sous, comprés ço que yo havie reebut d'ell per cascun mes que de aytant havie mostrades àpoques enaxí que ere ver que ell no ¶<sup>29v</sup> havie a tornar alcuna quantitat de diners a la dita vila, ne la vila a ell. Perque lo dit honrat consell, hoyda la dita relació del dit en Ramon Johan, feu al dit en Nicholau Orlando absolució del preu de les dites impositions, la qual per mi, dit notari e scrivà del honorable consell e jurats, fon reebuda e publicada al dit en Nicholau Orlando en lo dit palau.

Testimonis: Berenguer Rodaner e en Miquel Gaschó, vehins de la vila de Castelló.

*Die dominica. .XI<sup>a</sup>. mensis novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar, crida públich de la dita vila ab so de trompeta o de naffill segons és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Bernat Cabeça, en Bernat Moliner tinent loch del honrat en \Johan de Barbarrossa/, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, en Guillem Loreta, Pere de Reus, Pere Miquel major, Pere Miquel menor, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Ramon Ferrer, Andreu de Paüls, Guillamó Albioll, Pere Marquo, Guillamó Padrells, Johan Mas, Guillamó Ribalta, Johan Rabades, Vicent de Campos, Berthomeu Bosch, en Bernat Hostallés, Johan Homdedéu, Domingo Capcir, Roiç de Cella, Guillem Johan, Pasqual Ferrando, en Pere de Begues, Arnau de Peralta, Bernat Maurell, Guillem Monlober, Pere Muntanyà, Berthomeu Bosch, Johan Martí.

En lo qual consell per en Pere Parellades qui regie la cassa del pes<sup>226</sup> de les farines de la dita vila, fon proposat que com ell no pogués tenir son estatge en la dita cassa en tant com en lo temps de les plujes tota se plovia, hoc encara merexie adob de cabirons que alguns de aquells que y eren ne fehien alçar e los pedriços que tots estaven dolentament, que plagués al honrat consell o que li adobàs la dita cassa, o que li pagàs lo loguer que haurie de son alberch si en la dita cassa se podie fixar de estar. Lo consell acordà e manà al dit síndich e clavari que regonegue la dita cassa e tot ço que mester hic haja en adobar aquella que face adobar, e los dits pedriços com estiguen dolentament.

||<sup>30r</sup> Ítem, lo honrat consell acordà per tolre remor de les jents com ja ho hagués acordat, que'l dit en Pasqual Ferrando face per manera que'l dit escorredor se adop per tal forma que'l camí que va a Reffallafenna serie e remangue [lerriol?] de passar a les jents.

Ítem, al feyt de que fon supplicat per lo discret en Domingo Pineda, notari, en nom de la muller *quondam* d'en Johan d'Alós, sogra de aquell, del feyt de la terra la qual les jents se prenien ultra la fitada. Lo consell acordà que los honrats justícia e jurats anassen a veure lo feyt e si entenien que de la terra que ere estada fitada, la qual és de la vila, los vehins de la vila ne havien prou e'n prenien de la dita terra ultra les fites, que'l dit en Domingo se'n clamàs de tots aquells qui'n prenguessen. E si conexien que la vila ne hagués mester, que'n prenguessen més e que la fitassen, e de tanta com ne fitarien e pendrien que li fos pagada.

Ítem, lo honrat consell, sobre la proposició feta per en Jacme Ruvio e Guillamó Salvador, jutglars, de ço que havien supplicat al dit honrat consell, delliberà e acordà que los .X. florins los <quals> a aquells la dita vila los done per rahó del

¶ <sup>226</sup> Ratllat: *fon proposat de la vila.*



servi que fan \ab llurs sturments/ a aquesta universitat per un any en dues pagues o solucions, que puix affermen que dels dits .X. florins se'n vestiran \e faran fer lo senyal de la vila en les vestidures/ que a aquells per lo dit síndich los sien donats los dits .X. florins \per a obs de llur vestir/ en la festa de Nadal propvinent,<sup>227</sup> emperò que cascú de aquells en llur vestidura haje a fer fer e portar lo senyal de la vila.<sup>228</sup>

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per en Guillem Bellido, acordà que pus lo dit en Guillem Bellido és estat atrobat en lo libre de vàlies en la parròquia de Sent Pere, jatsie que ara estigue en altra parròquia, que pach en fer la torre de la dita parròquia de Sent Pere segons és estat taxat per los de la dita parròquia.

¶<sup>30v</sup> Ítem, lo honrat consell a la proposició feta per los guardians de la dita vila sobre lo carnejament que havien feyt de les ovelles que havien atrobades en lo terme de la dita vila, que no eren de aquells \vehins/ qui podien péxer lo dit terme sens carnejar, delliberà e acordà que'l dit feyt per los honrats justícia, jurats e síndich sie be affrontat denant lo batlle e request que y face la justícia que s'ich pertany decontinent.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del açut per ço que yvacossament la aygua pogués ésser tornada en la céquia, delliberà e acordà que tota la vila per parròquies fos escrita, e enaprés fetes cèdulles e adenada la dita vila, e que per deenes lo dit azut sie feyt e reformat per manera que vingue prou aygua a la dita vila com la hajam gran mester e de gran necessitat.

Ítem, lo honrat consell, a la proposició feta per en Johan Mas, lo qual és estat assignat per lo dit honrat consell a regonéxer lo mur e les torres, e la un haje mester adobar que face fer a messió de la vila sobre lo feyt de la calç que demane si'n pendrie de la que tenien los de la parròquia de Sent Pere, delliberà e acordà que'l dit en Johan Mas<sup>229</sup> prengue de la dita calç aytanta com n'aurà mester, emperò que escrive quanta'n pendrà, e pach ço que reste de portar de la calç que pendrà al manobrer de la dita parròquia, per ço que aquella dita calç la dita parròquia cobre de la dita vila e que li sie tornada aytanta quanta pendrà lo dit en Johan Mas per a obs de la dita vila.

Ítem, lo dit en Pasqual Ferrando feu relació de llur misatgeria per la qual ere estat tramés a la ciutat de València per la dita vila. E primerament feu relació del acte o feyt de les Corts en que a present estave ço que restave affinar. Ítem, segonament del acte o feyt d'en Bernat Colomer en que estave. Et feta la dita relació supplicà al dit honrat consell que per lo ¶<sup>31r</sup> feyt del dit en Bernat Colo-

¶<sup>227</sup> Ratllat: *per a obs de vestir*.

¶<sup>228</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>229</sup> Ratllat: *face escriure*.

mer hic degués trametre una bona persona de la dita vila per instar la fahena e los nostres advocats ensemps ab en Johan Çaera, notari subsíndich per ell substituït en lo feyt del dit en Bernat, com si no y trametie la fahena se irie a pedre com lo dit en Bernat estigués continuament allí e no se'n partie almenys per .VIII. dies com dintre aquells lo dit en Pasqual veurie e regonexerie sa cassa e sos affers e que enaprés per honor del dit consell ell hic tornarie volents.

E feta la dita relació supplicà al dit honrat consell que li fos feyt albarà de .XIX. jorns que havie estat en la dita misatgeria. Lo qual dit albarà dels dits .XIX. jorns que fan a rahó de .VII. sous per jorn .CXXXIII. sous, manà lo dit consell que li fos feyt. Et<sup>230</sup> de moltes quantitats de diners que ell e en Ramon Johan en loch seu, ell estant en la dita misatgeria, havie pagades, les quals lo scrivà per menut legirie al dit honrat consell. Lo dit honrat consell hoydes les despeses fetes per lo dit en Pasqual a les persones en la cèdula de paper per aquell produhida per menut, manà que li fos feyt un albarà o dos de les quantitats que havie pagades per ço que lo seu compte fos plus clar e pus prestament pogués ésser donat.<sup>231</sup>

Ítem, lo honrat consell, hoyda e entessa la proposició feta per lo dit en Pasqual Ferrando, aprés que hac explicada llur misatgeria e signanter lo explicat del feyt d'en Colomer, delliberà e acordà que tro que'l dit en Pasqual Ferrando tornàs a la ciutat de València que entre tant hic fos tramés tantost un altre misatger per instar la fahena e tenir a prop los advocats de la vila que no y fallissen jornada axí com lo dit en Bernat estave llà continuament que no se'n partie de València. E elegí per misatger ésser tramés per lo feyt del dit en Colomer<sup>232</sup> a la dita ciutat lo qual estigue allí continuament en tro que'l dit en Pasqual Ferrando hic sie retornat en València, ço és lo honrat en Pere de Reus, present, lo qual dix que li plahie de anar-hic volents en la dita misatgeria per honor del dit consell ¶<sup>31v</sup> e de fer en aquella tot ço que pogués ne sabés.

*Die martis, .XX<sup>a</sup>. novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Matheu Villar crida trompeta públich ab so de trompeta o de nafill, segons fer és acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Bernat Cabeça, en Jacme Escuder, jurats de la dita vila. Consellers: en Pere Miquel major, Arnau Agramunt, Vicent de Campos, Guillem Padrells, Bernat Mut major, Pere Marquo, Berthomeu Bosch, Bonanat Segura, Pere Pintor, Pere Muntanyà, Guillem Albiol, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Guillem Ribalta,<sup>233</sup> Johan Mas, Arnau de Peralta, Rodrigo Çanou, Domingo Capcir, Pere Miquel menor, Berenguer Trilla, Roiç de Cella, Bernat Maurell, Pasqual Ferrando, Ramon Johan.

¶<sup>230</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>231</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>232</sup> Ratllat: *tro que'l dit en Pasqual Fer*. ¶<sup>233</sup> Ratllat: *Pere Colomer, Bernat Colomer*.

En lo qual consell fonch exposat<sup>234</sup> per lo discret en Bernat Colomer notari<sup>235</sup> que com ell hagués diverses vegades dit e rahonat axí al dit honrat consell com en altres lochs fora del dit consell, que si al dit honrat consell plahie metre en poder de dues bones persones eligidores per part de la universitat, e dues eligidores per llur part, e que aquelles .IIII. persones, ço és dues per cascuna part, veessen e regoneguessen los comptes dels blats de que a present penje la qüestió entre la dita vila e ell. Et si atrobaven que error hic hagués entrevengut en los dits comptes, que aquell error tornassen a deguda justícia. E si atrobaven que no hagués error en los dits comptes, que ell lladonchs se proferie fer la rahó a la dita vila en ço que tengut fos, hoc encara que metre soltament tot lo dit feyt en poder de micer Guillem Çaera \advocat de la dita vila/ e de estar a tot ço que per ell serie pronunciat, no curant de la excepció ¶<sup>32r</sup> *de re iudicata, transacta et finita*, e la excepció fori declinatòria, e altres per part de la dita vila al·legades. E no fos vengut a ninguna perfecció lladonchs lo dit feyt de la dita qüestió. E per ço a ell havie convingut recórrer al senyor rey e fermar de dret den poder del dit senyor, axí com ho havie feyt \per ço que tro que fos vengut de la error dels dits comptes no fos procehit contra ell ne béns seus/. E que ell estant en València vehie que perdie sos affers e que fehie mesions moltes. E que la vila semblantment n'ich fhie havent compasió de la dita vila e d'ell matex acordà de pregar e supplicar al dit honrat consell que li plagués de eligir dos bons hòmens per llur part, com ell ere prest e aparellat de elligir-n'ich altres dos bons hòmens per llur part, e aquells veessen e regoneguessen la fahena de que és la present qüestió entre la dita vila ell dit en Bernat e puje adicissit en la sacra Audiència del senyor rey. Et vist per aquells si atrobaven que los jutges e compradors en lo feyt dels blats haguessen pronunciat just que li plahie que la vila no perdés un diner e que's proferie de fer la rahó a la dita vila decontinent. E si atrobaven que no ere estat pronunciat just, que lladonchs per aquells fos tomat e reduhit lo feyt a justícia car entenie que la dita vila no havie mester res del seu ni ell de la vila, per tal lo dit en Bernat Colomer pregà e supplicà al dit honrat consell \que li plagués/ per no fer messionejar a ell ne a la dita vila d'ací avant de eligir los dits dos hòmens e metre lo dit feyt en poder de aquells e de altres dos eligidors per llur part los quals a ell plahie de eligir<sup>236</sup> e que valie més que·ls dits .IIII. hòmens ho coneguessen que si la dita vila e ell fehien d'ací avant més mesions e açò tendrie al dit honrat consell en gran gràcia e mercé.

E enseguit ço que desús, lo dit en Bernat Colomer e son frare en Pere Colomer donaren loch e isqueren-se de consell. E lladonchs per lo discret en Pasqual<sup>237</sup> Ferrando fon feta relació al dit consell \del que/ lo honrat en Pere de Reus<sup>238</sup> ere estat tramés \per misatger/ per lo honrat consell \sobre/<sup>239</sup> la fahena del dit en Bernat Colomer, com \lo dit en Pere/ ne hagués ja feta relació de llur

¶<sup>234</sup> Ratllat: *e supplicat*. ¶<sup>235</sup> Ratllat: *al dit decontinent*. ¶<sup>237</sup> Ratllat: *Bernat*. ¶<sup>238</sup> Ratllat: *de honorable consell*. ¶<sup>236</sup> Ratllat: *de nomenar la misatgeria a la qual*. ¶<sup>239</sup> Ratllat: *a instar*.

misatgeria als honrats justícia e jurats, e alguns prohòmens, e que per grans affers en que li anave molt ell s'ich ere partit ¶<sup>32v</sup> fort cuytat e no havie pogut fer relació al dit honrat consell e prenga a aquell que'l hagués per escussat. Et que havie portades dels nostres pensionats e advocats dues letres de ço que consellaven al dit consell que fes en lo feyt del dit en Bernat Colomer, ço és la una de micer Guillem Çuera e l'altra de micer Bernat Ebrí, les quals dites letres foren lestes al dit honrat consell. E<sup>240</sup> lestes aquelles, lo honrat consell sens prejudí del dret de la una ne de l'altra part per benigne e per redenar mesions e despeses a la dita vila, del·liberà e acordà sobre la supplicació feta per lo dit en Bernat Colomer que fossen elets dos bons hòmens de aquells qui eren estats al compte del dit en Bernat Colomer, e que lo dit en Bernat Colomer n'ich eligís altres dos per llur part, e que aquells veessen e regoneguessen los dits comptes car si error hic ere entrevenguda, ço que lo dit consell no crehie ni entenie \segons relació dels comptadors qui eren entrevenguts en aquell/, més valie que aquells ho coneguessen que \si los dits comptes són/ sens havie a veure e regonéxer en la dita Audiència per altres hòmens estranys de la dita vila. Et a present lo dit honrat consell elegí \e assigna/ per part de la dita vila dos prohòmens<sup>241</sup> \per/ veure e regonéxer lo feyt dels comptes del dit en Bernat Colomer en ço que afferme que no li serie estat pronunciat just, ço és lo honrat en Bernat Cabeça jurat, e maestre Arnau de Peralta.

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com a ells en lo dia de hir proppassat per un porter del senyor rey los fossen presentades dues letres, una de la senyora reyna e altra del senyor rey en les quals lo dit senyor e senyora reyna manava a tots universes e sengles oficials que donassen consell, favor e ajuda al dit porter en fer penyores de béns de aquesta comunitat, e que les penyores que farie de béns de aquesta universitat se'n volie portar a València. E decontinent que foren estades presentades a ells dits jurats les dites letres, appel·laren e demanaren al justícia e alguns prohòmens e lo advocat de la vila qué farien sobre ¶<sup>33r</sup> lo feyt de aquestes penyores, les quals lo dit porter entenie a fer del feyt de la cena de la senyora rehina. Fon acordat per los dits honrats justícia e jurats que tant tost fos feyt fer traslat de les dites letres e que fos scrit a micer Guillem e a'n Bernat Ebrí, e a'n Johan Çuera, e que li fos tramés lo dit traslat per ço que aquell pogués mostrar als advocats, e axí fon seguit e que les dites letres havie aportades en Pere de Reus a València, e que havien dit al dit porter que de aquesta rahó farien cridar consell, per ço que haguessen més temps e entretant sabrien alcuna cosa de nostres advocats e que aquest procehiment s'ich ere estat regyt per ells de consell del dit en Pasqual Ferrando, advocat de la dita vila, e que lo dit en Pasqual Ferrando hic havie ordenades moltes rahons per les quals apparie que'l dit porter no podie ne devie fer les dites penyores, per ço notificaren les dites coses al dit hon-

¶<sup>240</sup> Ratllat: *hoy*. ¶<sup>241</sup> Ratllat: *e bons hòmens com en*.

rat consell, per ço que d'aquí avant<sup>242</sup> lo dit consell hic face que li plaurà com los dits honrats jurats sien apparellats de ensequir lo voler del dit consell e ço que per aquell serà acordat en lo dit feyt. Lo honrat consell \haven/<sup>243</sup> per ben feyt lo que per los dits honrats justícia e jurats ere estat enantat en lo dit feyt de la dita cena. Encara per donar més cuyta a la fahena, per ço que pus prestament s'ich provehisca e que la dita execució que lo porter comine de fer res e que apparegue que foch se té a la dita vila, delliberà e acordà que prestament sie tramés al dit honrat micer Guillem Çaera un correu ab letra dels honrats jurats, com en aquell penje tot aquest feyt, que li plàcie de haver alcuna provesió e revocatòria de la letra de la dita senyora reyna.

Ítem, fon proposat per en Vicent de Campos que com ell vergonyant a'n Bernat Hostallés de demanar-li la peyta de llurs béns \deguda/ estant jurat de la dita vila, ell estant peyter de aquella, li retits e haja reccussat de pagar aquella dita peyta de ço que li restave a pagar de son temps fundant-se per lo establiment eo ordenació feta per lo honrat consell sobre los peyters que's dins un any après que serie \fenit/<sup>244</sup> lo temps en lo qual devie ésser pagada la dita peyta comptador que d'aquí ||<sup>33v</sup> anant lo dit peyter passat lo dit any no pogués demanar alcuna resta de peyta. Et que lo dit establiment ere ja estat mostrat als honrats jurats, e per aquell dit en Vicent al·legat lo dit establiment no haver loch en ell, per tal no'n cessave ésser publicat. Per què supplicà al dit honrat consell que li volgués fer justícia. Lo honrat consell delliberà que'l dit establiment podie ésser estat feyt e que valie perque en tant com aquell no ere publicat ab veu de trompeta que no noye ne podie noure al dit en Vicent de Campos que no pogués demanar al dit en Bernat Hostallés la dita peyta e que declarave no contrastant lo dit establiment que'ls dits honrats jurats fessen pagar al dit en Vicent de Campos<sup>245</sup> la dita peyta o ço que li resta a pagar al dit en Vicent del dit en Bernat Hostallés.

*Die martis, .XI<sup>a</sup>. mensis decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la dita vila ab so de trompeta per veu d'en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la desús dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia de la dita vila; en Bernat Cabeça, Jacme Escuder, en Johan de Barbarrossa, jurats de la dita vila. Consellers: en Guillem Molober, Ramon Ferrer, Pere Estrader, Berenguer Trilla, Andreu de Paüls, Arnau de Peralta, Bernat Maurell, Pere de Reus, Rodrigo Çanou, Ramon Johan, Domingo Capcir, Roiç de Cella, Johan Rabades, Guillem Johan, Bernat Pelegrí, Jacme Martorell major, en Guillem Loreta, Pasqual Ferrando, Pere Sànxix, Berthomeu Cardona, Berenguer Rodaner.

¶ <sup>242</sup> Ratllat: *s'ich face*. ¶ <sup>243</sup> Ratllat: *hac*.

¶ <sup>244</sup> Ratllat: *feyt*. ¶ <sup>245</sup> Ratllat: *per lo dit en Bernat*.

En lo qual consell fon proposat per n'Apparici Merlo que com lo discret en Bernat Colomer, *tunc* síndich e clavari de la dita vila, li hagués venut un troç de terra per preu de .VIII. sous, e estant síndich per manament de aquell hagués feyts alguns jornals en lo feyt del açut los quals no li són estats pagats per aquell, e lo dit ¶<sup>34r</sup> en Bernat Colomer li haje diverses vegades dit que li pagàs los dits .VIII. sous, e lo dit n'Apparici li haje dit que vinguessen a compte dels jornals que per ell li eren deguts, e lo dit en Bernat Colomer li haje respost que lo seu sindicat ere finit e que no'l pagarie, per ço supplicà al dit honrat consell que'l degués fer pagar. Lo honrat consell acordà que sie vist lo libre de la claveria del dit en Bernat per veure si fa reebuda en aquell dels dits .VIII. sous \del dit n'Apparici, e/ si és atrobat que'l dit en Bernat Colomer los haje reebuts e vist lo quèrn del açut del dit en Bernat per veure si'l dit n'Apparici los haurà reebuts del dit en Bernat, que lladonchs<sup>246</sup> atrobat que són estats reebuts per lo dit en Bernat del dit n'Apparici, e que per aquell dit en Bernat no ésser pagats al dit en Apparici, que li sien<sup>247</sup> feta justícia dels dits diurnals.

Ítem, lo honrat consell, sobre la proposició feta per lo senyor en Johan<sup>248</sup> de Barbarossa a aquell del feyt de la terra d'en Barberà, la qual ell havie comprada d'en Bernat Cabeça, *olim* síndich e clavari de la dita vila, per .XL. sous e de les mesions que aquell hic havie fetes en denegar aquella, delliberà e acordà que'ls dits .XL. sous per lo dit síndich li sien pagats e quant és al feyt de les mesions que li sie salvat en la dita terra tot son dret.<sup>249</sup>

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà a'n Pere de Reus de .VI. jorns que ere estat a València per lo feyt d'en Bernat Colomer a rahó de .VII. sous, que <són> .XLII. sous. Ítem, a aquell matex per dos jorns que se havie trigat de sos affers per lo feyt de la cena que demanave la senyora rehina a la dita vila a la dita rahó, .XIII. sous.<sup>250</sup>

Ítem, a la proposició feta per los honrats jurats del feyt de la sal de Burriana, lo dit honrat consell delliberà e acordà que sie scrit al honrat micer Guillem Çuera advocat e pensionat de la dita vila, que face a saber lo acte o feyt de les Corts en que està ne si serà necessari que y vaje encara misatger per la dita vila. E respost per aquell e dit que y \sie/ tramés misatger, que y vaje lladonchs lo dit en Pasqual Ferrando, e aquell lo dit honrat consell de present hic eligeix per misatger e que lladonchs lo dit en Pasqual instarà lo feyt de la dita sal e altres.

¶<sup>34v</sup> Ítem, lo honrat consell, axí sobre lo feyt dels .LXXX. sous dels quals en Bernat Cabeça entra fermança al dit honrat consell per lo dit en Pere de Reus, si per justícia lo dit en Pere de Reus ere tengut pagar aquells del feyt de les mesions

¶<sup>246</sup> Ratllat: *lo que li sien pagats*. ¶<sup>247</sup> Ratllat: *pagats*.  
¶<sup>248</sup> Ratllat: *Jacme*. ¶<sup>249</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>250</sup> Marge esquerre: *albarà*.

que la dita vila havie fetes ab en Salvador Ferrando, notari de València, per certes penes que demanave a la dita vila de les quals lo dit en Pere de Reus ere en culpa en part si aquells lo dit en Pere de Reus deu pagar, com sobre lo feyt de la lana que havie comprada d'en Bernat Solà, vehín d'Onda, a rahó de .XIII. sous, la qual axí com a béns de hòmens de la dia vila per los justícia e jurats de Onda li ere estada pressa e retenguda, la qual dita lana la vila li havie pagada a rahó de .XVIII. sous e de .XIX. sous per arrova com n'ich hagués de blanca e de negra, e per ço fos de dos fors, e que la sobrevisa de .XIII. sous fins en .XVIII. e .XIX. sous per arrova devie recobrar la dita vila del dit en Pere de Reus, e que no podie haver de la dita lana, axí blanca com negra, sinó a rahó de .XIII. sous per arrova axí com la havie comprada e no plus, com lo dit en Pere de Reus se metés a la rahó ço és que'n lexave a conexença e determenació dels advocats e pensionats de la dita vila. Et si aquells conexien que'l dit en Pere de Reus fos tengut pagar los dits .LXXX. sous e restituhir la sobrevisa dels fors de la dita lana que ere aparellat de fer ço que ells ne determenarien car no volie pledejar ab la dita vila, delliberà e acordà que fos scrit largament als honrats micer Guillem Çuera e en Bernat Ebrí, advocats de la dita vila lo feyt de la veritat largament.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del compromés feyt e atorgat per lo honrat en Pasqual Ferrando, síndich e procurador per part de la vila, e per lo discret en Bernat Colomer, notari, en los honrats en Bernat Cabeça e maestre Arnau de Peralta per part de la dita vila elets e assignats. E en Bernat Hostallés e en Francesch Sala, notari, per part del dit en Bernat Colomer, elets e assignats com en lo sindicat del dit en Pasqual Ferrando a aquell no fos estat donat poder de comprometre \hoyda la/ relació feta per lo dit en Pasqual Ferrando com ne per qual manera havie fermat aquell per la dita vila ¶<sup>35r</sup> ab lo dit en Bernat Colomer, ço és \als/ dits compromissariis ere estat donat per ell en nom de la dita vila e per lo dit en Bernat Colomer poder de pronunciar per via de dret de laor, o de amigable composició ab certes retencions, salvaments e penes sí e segons ere largament contengut e expressat en lo dit compromés en poder d'en Pasqual Bataller, notari, reebut, dix que loave e ratificave aquell de la primera línea tro en la derrera sí e segons que en lo dit compromés ere<sup>251</sup> contengut e declarat e sots les penes e altres condicions en aquell dit compromés aposades e declarades, de la qual ratifficació per mi, dit notari de voler del dit honrat consell fon reebuda carta pública en presència dels testimonis dejús scrits.

Testimonis: Pere Serres, saig, e Pere Modroni, traginer,<sup>252</sup> vehins de la dita vila.

Ítem, lo honrat consell hac per acceptable e accepta lo affermament per los dits honrats jurats feyt de Jacme Matheu per crida trompeta e per fer altres manament \los quals/ per part dels honrats jurats li seran manats fer lo qual dit affermament

¶ <sup>251</sup> Ratllat: *pus largament*. ¶ <sup>252</sup> Ratllat: *vehins de molí*.

per lo dit Jacme fon feyt dijous<sup>253</sup> proppassat que ere comptat a .VI. dies del mes de deembre \del any present/. E constituí a aquell dit Jacme per lo temps que servirie tot aquell salari e altres coses que al dit en Matheu Villar per servir los honrats jurats de crida<sup>254</sup> e altres coses per lo dit honrat consell ere acostumat donar.<sup>255</sup>

Ítem, a la proposició feta per los dits honrats jurats del feyt de Onda del feyt de les penyores que havien fetes axí com a béns de hòmens de Onda per entregar los vehins de la dita vila. E les quals penyores lo honrat en Guillem Sanç havie comprades per .LXXX. florins, e que'l dit en Guillem Sanç los passarie de dia en dia per noves que no's affrontassen ab los jurats de Onda per veure lo feyt de les penyores que \los jurats de Onda/ havien fetes dels béns dels vehins de la dita vila, e les que eren estades feytes per los jurats de la dita vila de béns de hòmens de Onda com los dits honrats jurats entenien que la vila <sup>35v</sup> haurie a cobrar<sup>256</sup> bé .DCC. sous poch més o menys. Lo dit honrat consell acordà e delliberà que de la dita rahó fos parlat ab lo dit en Guillem Sanç per los dits honrats jurats e síndich e que si tantost hic entenie a donar recapte en lo dit feyt si no que a requesta del dit síndich li fos requesta execució dels dits .LXXX. florins per los quals lo dit en Guillem Sanç haurie comprat dos mulls, axí com a béns del dit en Guillem Sanç.

Ítem, lo honrat consell per ço que pogués ésser feta \e acabada/ execució en los béns d'en Pasqual de Meala e de les fermances, pus lo honrat en Ramon de Tous qui ere stat tramés per les dites fermances e per ell no havie portada revocatória de la letra del senyor rey segons li ere estat dit, delliberà e acordà que sie per los dits honrats justícia e jurats parlat ab totes les dites fermances que y trameten decontinent \un/ hom qui port revocatória de la dita letra del dit senyor rey per ço que lo feyt de la execució puxe ésser \feta e/ acabada. E si fer no u volran que la dita vila<sup>257</sup> tantost hic trametre un hom a cost e mesió de les dites fermances a la \dita/ ciutat per haver e portar revocatória de la dita letra real.

Ítem, fon proposat per en Guillem Johan, manobrer de la parròquia de Sent Pere, que com ell entenés construhir e edifficar la torre e no hagués loch on la pogués construhir e \edifficar/, con vingués de necessitat de derrocar un arch del espital per ço que aquella dita torre pogués pendre fonament \e perfecció/, e aquella mesió que's faria en derrocar e retornar ço que's seria \estat/ derrocat per \rahon de la dita torre/ no sie rahonable que u pagàs la parròquia. Per ço supplicà al dit honrat consell que y anassen los honrats justícia e jurats ab alguns prohòmens e per algun hom espert en semblant acte o feyt de derrocar que li fos manat que u derrocàs, e que u tornàs axí com se pertangués, e que açò degués pagar la dita vila e no la dita parròquia. Lo honrat consell acordà que sie vist lo dit feyt per

¶ <sup>253</sup> Ratllat: *festa de sent que ere*. ¶ <sup>254</sup> Ratllat: *del trompeta d'en Jacme Matheu*. ¶ <sup>256</sup> Ratllat: *dels sous*. ¶ <sup>255</sup> Marge esquerre: *del affermament*. ¶ <sup>257</sup> Ratllat: *n'ich trame*.



los ¶<sup>36r</sup> dits \honrats/ justícia e jurats \e prohòmens/ e que ço que costarà de derrocar e tornar que u pach la dita vila.

Ítem, lo honrat consell com lo dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari desús dit, hagués mostrat per son libre les despeses que havie fetes per la dita vila per menut, e aquelles fossen lestes en lo dit consell, manà ésser feyt albarà de les dites mesions e despeses de aytant com muntaran per ço que aquelles puxe cobrar de la dita vila.<sup>258</sup>

Ítem, fon proposat per en Matheu Villar que com ell hagués servida la vila de ésser crida trompeta per mig any e plus, e haguessen donada la dita trompeta altre que fos trompeta de la dita vila, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués que-l fes pagar del dit mig any que havie servid a la dita vila, axí del feyt dels .XL. sous que li eren deguts de soldada com del feyt de les robes que puje a quantitat de .XXXVI. sous e .VI. diners. Lo honrat consell acorda<sup>259</sup> que sie vist e regonegut lo temps que ha servit axí per lo feyt de la dita soldada com per lo feyt de les robes, e de ço que sie atrobat que li sie degut comptan prorata temps, que li sie pagat axí la dita soldada com les dites robes si<sup>260</sup> part de aquelles li són degudes.<sup>261</sup>

*Die sabbati, .XXII<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló ab so de trompeta o de nafill per veu d'en Jacme Matheu, crida trompeta \públich/ de la dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Feliu, justícia, en Arnau Sala, Jacme Escuder,<sup>262</sup> Bernat Cabeça \e/ en Johan de Barbarrossa, jurats ¶<sup>36v</sup> de la dita vila. Consellers: en Pere de Begues, Arnau Agramunt, Pere de Reus, Pasqual Ferrando, Rodrigo Çanou, Bernat Pelegrí, Johan Mas, Pere Marquo, Bernat Mut major, Guillem Loreta, Bernat Hostalés, Pere Miquel menor, Bernat Moliner, Pere Estrader, Andreu de Paüls, Bernat Colomer, Vicent de Campos, Johan Godes, Romeu Bonet, Ramon Ferrer, Guillem Padrells, Pere Colomer, Anthoni Navarro, Bernat de Luçà, Guillem Monlober, Johan Martí, Domingo Capcir, Ramon Johan, Bernat Maurell e mestre Arnau de Peralta, Johan Rabades.

En lo qual consell lo dit honrat justícia expossa que com ell en l'any propassat hagués reebut en si \.VI./ consellers ço és en Guillem Sanç, micer Johan Miralles, en Pere Moster, Pasqual Ferrando, en Ramon Johan e en Bernat Pelegrí, per donar a sí consell e llur officii degués finir lo dia de Nadal propinent, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués que fos manat fer albarà al dit síndich e clavari que do e pach als dits seus consellers e ab los seus .X. sous, sexanta sous. Lo honrat consell acordà que-l dit albarà fos feyt axí dels dits .V. consellers com del dit síndich, conseller ensemps ab los dits .V. consellers, de .LX. sous.<sup>263</sup>

¶<sup>258</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>259</sup> Ratllat: *que·ls* albarà. ¶<sup>262</sup> Ratllat: *Johan de Barb*. ¶<sup>263</sup> Marge dits. ¶<sup>260</sup> Ratllat: *aquelles*. ¶<sup>261</sup> Marge esquerre: *albarà*.

Ítem, lo honrat en Guillem Feliu justícia de la dita vila, en tant com en ell és e li pertany per furs e privilegis del regne \de València/ e segons fer \pot e/ és acostumat per los seus precessors en lo dit officii de justícia remet e perdone totes e qualsevol penes per ell imposades dins lo temps del dit llur officii \de/ qualsevol consellers del dit consell comeses.

Ítem, a la proposició feta per lo dit honrat en Pasqual Ferrando, síndich desús dit, del feyt de les Corts sobre ço que s'ich restave a provehir e que alcuna cosa de secret \que/ fos prejudicial a la dita universitat no hic fos admesa ara en lo finament de les Corts, e special sobre lo capítol del feyt de les aygües e del feyt de la sall, que per descàrrech llur e per no haver reprehensió del honrat consell que com ell fos vengut ara de la ciutat de València e hagués entés que en breu les Corts devien pendre fi, ¶<sup>37r</sup> que notificave al dit honrat consell que y degué provehir en lo dit feyt per manera que lo feyt se tingués a prop, e que y degué trametre aquella persona que li plagués que ara en l'affinament de les dites Corts alcuna cosa en perjudici de la dita universitat del que dit ha no hic fos provehit per acte de cort. Lo honrat consell sobre la dita proposició feta per lo dit en Pasqual Ferrando delliberà e acordà que fos feta letra al honrat micer Guillem Çaera del feyt del finament de les Corts, e haüda resposta de aquell que decontinent anàs lo dit en Pasqual Ferrando a València per saber en què estave lo acte o feyt de les dites Corts, e que res que fos prejudicial a aquesta universitat no s'ich pogués provehir de secret que no fos sabut.

Com lo present dia de huy disapte que's comptave a .XXII. dies del present mes de deembre fos lo terç dia ans de la festa de Nadal propvinent<sup>264</sup> e segons forma de furs e privilegis del regne de València deje ésser feta elecció de justícia, per tal lo dit honrat consell volent servir la forma dels dits furs e privilegis, enantà a fer la sobredita elecció de justícia. Et primerament foren lestes e publicades en plener consell les ordenacions de la dita vila.<sup>265</sup> Enaprés foren elets per lo dit honrat consell .III. prohòmens consellers del dit consell, los quals fossen presents ab los dits honrats justícia, jurats e scrivà al reebre de les veus de cascun dels consellers, ço és en Bernat Pelegrí, Pere Miquel menor, en Pere de Begues, en Pere de Reus. E enaprés foren reebudes veus de cascun dels dits consellers qui foren en lo dit honrat consell atrobats. E foren atrobats<sup>266</sup> de més veus al dit officii, ço és en Bernat Hostallés, en Guillem Johan, en Guillem Sanç, en Guillem Loreta, Bernat de Belda e en Nicholau Orlando, los noms dels quals cascun per si foren meses en sengles albarans e aquells dits albarans foren meses e intercluses en .VI. redolins de cera vermella. E per los dits honrats justícia e jurats foren presentats al honrat ¶<sup>37v</sup> en Guillem Miró, batlle de la dita vila, lo qual present lo dit honrat consell \allí/

¶<sup>264</sup> Marge esquerre: *elecció de justícia.* ¶<sup>265</sup> Marge esquerre: *los .III. prohòmens: en Bernat*

*Pelegrí, Pere Miquel menor, en Pere de Begues, en Pere de Reus.* ¶<sup>266</sup> Ratllat: *solament v.*

ajustat lança los dits .VI. redolins, la un après del altre, en un bací mig de aygua. E per un infant ignorant de pocha edat foren preses per mans de aquell, del dit infant, del dit bací tres dels dits .VI. redolins, los quals donà e liurà, present lo dit honrat consell, en mans del dit honrat batlle. E preses aquells dits .III. redolins, lladonchs lo dit honrat batlle se apartà un poch fora la porta de la cassa de consell. E après poch lo dit honrat batlle torna en la cassa del dit consell, e vistes per aquell los noms de les persones escrits en los dits tres albarans, los quals \eren/ intercluses en los dits redolins, manifestà, declarà e nomenà al dit honrat consell que tinguessen e haguessen per justícia de la dita vila en l'any esdevenidor ço és lo honrat en Guillem Loreta, e aquell dit en Guillem Loreta lo dit honrat batlle donave per justícia per lo dit any.

||<sup>38r</sup> *Ihesus.*

*Die mercurii qua computabatur .XXVI<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta segons fer és acostumat. En lo qual foren los honrats en Guillem Loreta, justícia en l'any present de la dita vila. En Bernat Cabeça, n'Arnau Sala, en Johan de Barbarossa e en Jacme Escuder, jurats de la dita vila. Consellers: micer Johan Miralles, en Pere de Reus, Bernat Pelegrí, Bernat Hostallés, Vicent de Campos, Rodrigo Çanou, Pere de Begues, Pere Muntanyà, Johan Mas, Guillamó Albiol, Andreu de Pauils, Pere Marquo, Guillamó Ribalta, Ramon Ferrer, Guillem Monlober, Pere Estrader, Guillem Padrells, Pere Pintor, Johan Rabades, Pasqual Ferrando, Johan Homdedéu, Roiç de Cela, Guillem Johan, Bernat Moliner, Romeu Bonet, Bernat Maurell, Anthoni Navarro, Ramon Johan, Arnau de Peralta,<sup>267</sup> Johan Martí, Johan Godes.

En lo qual consell fon proposat per en Jacme Coyll, e per n'Apparici Merlo, guardians de la aygua de la céquia Major de la vila de Castelló, que com ells haguessen complit l'any del guardianatge en la festa de Nadal proppassada e fos a ells deguda l'altra meytat del salari del dit any que són .L. sous, per ço supplicaren al dit honrat consell que·ls fos manat fer albarà de la última terça dels dits .L. sous. Lo honrat consell attés que ço que ere estat exposat per los dits guardians ere justícia que fossen pagat pus que havien complit lo temps, manà ésser feyt albarà al dit síndich que·ls pach los dits .L. sous.<sup>268</sup>

Ítem, fon proposat per en \Pere/<sup>269</sup> Reboster que jatsie que ell degués doents sous a la vila, los quals lonch temps \ha/ que li foren emprestats per lo servi

¶<sup>267</sup> Ratllat: *en Guillem Feliu.* ¶<sup>268</sup> Marge esquerre: *albarà.* ¶<sup>269</sup> Ratllat: *Jacme.*

que ell lladonchs fehie a la dita vila de candelles de seu, e ell dels dits .CC. sous, si plahie al honrat consell, ere apparellat donar e pagar a la dita vila cent sous, los quals pagarie lo honrat ¶<sup>38v</sup> en Guillem Miró per ell, qui present ere en lo dit consell decontinent. E dels restants .C. sous que li plagués que la dita vila li u volgués fer gràcia de aquells per ço que'n compràs una caldera, e del restant que se'n pogués ell o sa muller vestir que quasi tots nus anaven. Lo honrat consell entessa la dita proposició feta per lo dit en \Pere/<sup>270</sup> Resposter,<sup>271</sup> manà al dit en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, que reebe del dit en Guillem Miró los dits cent sous proferts donar per lo dit en \Pere/<sup>272</sup> Reboster dels dits .CC. sous. E reebuts aquells que sens alcun prejudí que no'n sie feyt o enjenrat a la dita vila de haver los dits .C. sous restants axí del dit en \Pere/<sup>273</sup> e béns seus com de les fermances per aquell lladonchs donades e offeretes quant lo dit préstech aquell per la dita <vila> li fon feyt dels dits doents sous, e servan los lladonchs pactes e condicions que entre la dita vila e ell foren feyts del feyt de les candelles, servint emperò sa mare o ell la dita vila de candelles de seu segons que per ell ere estat promés a la dita vila, que li plau que sie sobresehit \en e require/ fer execució contra los béns del dit en \Pere/<sup>274</sup> dels dits .C. sous restans a requesta del discret en Pere de Begues, síndich, \ja començada contra aquell/. E aquest sobresehimnt dur tant com al dit honrat consell plaurà e no pus, car no és intenció \del/ dit honrat consell que dels dits cent sous li'n face gràcia alcuna, ans protesta que per lo present sobresehimnt que farà a present \dels dits .C. sous al dit en Jacme/ que en esdevenidor no li'n sie feyt alcun prejudí en haver e recobrar aquells \dits .C. sous/ del dit en \Pere/<sup>275</sup> eo fermances de aquell tota vegada que al dit honrat consell plaurà e ben vist serà, e \que/ tot dret sie e romanga a la dita vila, salvu, il·lés e conservat en totes coses e per totes, lo present sobresehimnt en alcuna cosa no contrastant.

Ítem, fon proposat per lo discret en Jacme de Anglesola, notari e scrivà de la cort del justícia de la dita vila, que com a ell per la dita vila fossen degudes algunes quantitats de diners de e per rason d'escriptures fetes per lo síndich axí dels pleyts com per lo clavari, segons per los processos se demostre, part dels quals són estats trameses a València al molt noble governador de regne de València sobre la consultatòria a aquell dit ¶<sup>39r</sup> governador feyta per lo honrat en Guillem Feliu, justícia en l'any proppassat, del feyt del porter qui se'n menà en Pasqual de Mealla<sup>276</sup> que són tants fulls e per los transllats que donà al síndich de les letres que presentà en Bernat Colomer del senyor rey als honrats jurats del feyt del seu compte. Per ço, supplicà al dit honrat consell que li'n fos manat fer albarà. Lo honrat consell delliberà que les dites scriptures e procesos fossen vistes e regonegudes per lo dit síndich e clavari, e vistes e regonegudes que \de les quantitats de diners de/ aytant com muntaran les dites escriptures e serà degut justament que li fos feyt albarà de paga.

¶<sup>270</sup> Ratllat: *Jacme*. ¶<sup>271</sup> Error per *Reboster*.  
 ¶<sup>272</sup> Ratllat: *Jacme*. ¶<sup>273</sup> Ratllat: *Jacme*. ¶<sup>274</sup> Rat-

llat: *Jacme*. ¶<sup>275</sup> Ratllat: *Jacme*. ¶<sup>276</sup> Ratllat: *per ço supp*.

Ítem, foren proposades per lo honrat en Guillem Miró en lo dit honrat consell dues coses, ço és \la primera/ que's degué fer alcuna bona provesió per lo dit honrat consell en construhir e fer major església que la que y ere, com en esguard de la dita vila e del poble que tots jorns auçmentave que fort \hic/ ere sotil. Ítem, a segona<sup>277</sup> en lo feyt del bací de la obra de la dita església, que vehie que fort poch s'ich acaptave a la dita obra. E que entenie si al dit honrat consell plahie que ell tingúes lo dit bací que més s'ich acaptarie en lo feyt de la dita obra, com ell en reverència de Nostre Senyor Déu e de la sua preciosa mare Madona Santa Maria, \e de la vila, volie e/ entenie aprehendre lo càrrech de acaptar a la dita obra ab lo dit bací, emperò que no'n fos feyt prejuhi a'n Pere Palau si no havie complit lo temps per lo qual devie acaptar. Lo honrat consell hoydes e enteses les proposicions fetes per lo dit honrat en Guillem Miró de les dites coses, atés que aquelles són santes e bones e meritòries e plaents a nostres senyor Déu, per menar a execució de la dita primera proposició que fon del feyt de la dita església, delliberà e acordà que dicmenje primervinent de maytí, los honrats justícia e jurats e tots los prohòmens que ara són ací en lo consell, sien en lo dit palau. E que los dits honrats justícia e jurats appellen e demanen tots los bons hòmens \de la dita vila/ axí de consell com fora de consell, e tots altres que entenen que hajen esforç e sanc, e fàcen entrar aquells en lo dit palau, e que lladonchs estants ensemps serà entreparlat \del feyt de la construcció de la dita església/ per tal forma e manera que ¶<sup>39v</sup> lo rahonament e parlament que alís farà serà molt plaent a Nostre Senyor Déu, e enanimarà lo corratges de les persones<sup>278</sup> que allí seran ajustades que la construcció e fahiment \de la dita església/ hauran bon començament e principi e enaprés si plaurà a Nostre Senyor Déu vindrà a bona perfecció e acabament. Quant és en la segona proposició feta per lo dit en Guillem Miró \del feyt del bací/, lo consell acordà e dix que li plahie que li fos donat al dit en Guillem Miró lo bací de la obra e que en nom de Déu pensàs de acaptar ab aquell a la obra de la dita església.

Ítem, fon proposat per lo discret en Guillem Feliu, notari, en nom d'en Johan Bordel e d'en Francesch Lòppiç, qui presents eren en lo dit consell, que com ells haguessen dit a ell, dit en Guillem, que si la vila volie fer alcuna subvenció e ajuda en lo feyt dels fors dels peix negres,<sup>279</sup> que ells per reverència e honor de la vila comprarien los pexes de alcunes barques de fora vila, com los pescadós de la dita vila segons que per aquells ere estat ja dit a ells, ja havien venut tot llur peix de llurs barques. E que los<sup>280</sup> pescadós de fora vila ab los quals ells havien parlat volien<sup>281</sup> de cascuna arrova de peix que isqués ab lo tir, ço és molls e sorrells, e oblades, a rahó de .X. sous, e que si la vila no'ls fehie alcuna cortesia \en lo for dels peix negres/ que no s'ich salvarie al for que a present lo haurien a donar. E

¶<sup>277</sup> Ratllat: *que entenie*. ¶<sup>278</sup> Ratllat: *que li seran ajustades*.

¶<sup>279</sup> Ratllat: *que anassen al for del pagell*.

¶<sup>280</sup> Ratllat: *de fora*. ¶<sup>281</sup> Ratllat: *que tot*.

que si·ls volie fer alcuna cortesia en lo for dels peixs negres que ells permetrien, e·s obligarien ab pena de portar tot lo peix que comprarien e de portar-lo a la vila de Castelló, e no en altres parts. Lo \honrat/ consell tot concordant \e en alcuna cosa no discrepant/, considerant que dels peixs negres n'ich ha tals \e de tal natura que són axí bons e/ vallen aytant com pagell, segons que allí fon rahonat per a menjar, ço és orada, morruda, verjada e roncador, per haver habundància de peix en la dita vila, delliberà e acordà que fos affegit tan solament als dits quatre ¶<sup>40r</sup> peixs \desús declarats/ un diner més per liura que no·s solie vendre en la dita pescateria d'ací atràs, axí en lo temps del Carnal com en lo temps de la Quaresma. Enaxí que, si los dits pexes \negres/ se venien en lo temps del Carnal a .IIII. diners per lliura, que ara d'ací avant se venen a .V. diners la lliura. E si en lo temps de la Quaresma \los dits pexes negres/ se devien vendre a .V. diners per lliura, que en lo dit temps de la Quaresma se venen los dits pexes negres més .I. diner per lliura que no·s solien vendre en lo dit temps de la Quaresma. E encara lo dit honrat consell per haver més habundància de peixs en la dita vila pus al for dels dits quatre peixs negres axí en lo temps del Carnal com en lo temps de la Quaresma als pescadors e als revenedós \qui portaran tot lo peix a la pescateria de la dita vila/ los ere estat affegit .I. diner més per lliura d'ací avant, que no·s solie vendre d'ací atràs en temps passat. feu e ordenà sobre l'acte o feyt del peix l'establiment e ordenació següent:

Lo honrat consell de la vila de Castelló, per bé, profit e utilitat de la cosa públichha e dels vehins e habitants en aquella, tot a una veu concordant e en alcuna cosa no discrepant, per haver més habundància de peix en la dita vila, attenant que jatsie per los regidós passats de la dita vila fos asats bé provehit e ordenat sobre la venda fahedora dels peixs que·s vendran en la dita vila.<sup>282</sup> E axí matex sobre la habundància la gràcia de Déu migañant dels dits peixs havedora en aquella dita vila. Emperò com en los hòmens tots dies cresque gran malícia e infrenada cobeegança per la qual rahó se mouen de nou litigijs e qüestions e tals actes preparats que la dita vila és venguda a gran fretura de peix, de què segons experiència ha demostrat són en causa los revenedós<sup>283</sup> dels peixs vehins de la dita vila, los quals per infrenada cobejança se són ligats per via de companya ab alguns hòmens stranys los quals ensemps ab los ¶<sup>40v</sup> revenedós vehins de la dita vila compren tot lo peix qui poden haver de totes les ma<r>s maretimes de la Plana, de la dita vila, e de altres parts, e aquells dits peixs aporten en altres parts lunyadanes per haver-ne molts \més/ grans fors, e la dita vila per causa dels dits revenedós roman inprovehida dels dits peixs, ans és estat atrobat que en Onda, Lucena, Segorb e en altres parts \qui no són prop la marítima/ havie suficiència de peix<sup>284</sup> \e/ la dita vila la qual és prop de la dita marítima ne passave gran mirva e fretura, hoc encara se'n pert lo dret

¶<sup>282</sup> Marge esquerre: *establiment del peix*.

¶<sup>283</sup> Ratllat: *revedós*. ¶<sup>284</sup> Ratllat: *més que no havie en*.

del delme dels dits peix e regalia pertanyent al senyor rey. E com repòs sie dels regidós de la ciutat, vila e loch, la universitat singulars e habitants en aquella ésser habundada de aquelles coses, les quals Nostre Senyor ha donades a servi e sosteniment de humana natura, per tal, lo dit honrat consell estableix, estatueix e ordena que qualsevol vehins e habitants de la dita vila qui compraran peix en lo terme de la dita vila, e en les mars de aquella, o en altre qualsevol terme marítima o en altre qualsevol part, que aquests aytals hagen a portar tots los peixs que hauran,<sup>285</sup> ne compraran, ne comprat hauran, per haver aquells en esdevenidor en la dita vila per vendre en aquella. E açò sots pena de sexanta sous donadós e pagadós en aquesta manera, ço és la terça part al dit senyor rey, e l'altra terça part al acussador, e l'altra terça part al comú de la dita vila per a obs de obra de murs e de vaylls, e que del terç del acussador no'n puxe ésser feta gràcia. E que cascun vehí de la dita vila puxe ésser acussador. Ítem, axí matex lo dit honrat consell estableix e ordena per ço que per via de la dita companya los dits peixs per interposades persones ne en altra manera ¶<sup>41r</sup> no puxen<sup>286</sup> per los nostres vehins<sup>287</sup> ésser venuts e feyts vendre en altres parts, que qualsevol vehí e habitador de la dita vila qui haurà companya, vullés ab vehins de la desús dita vila, vullés ab qualsevol altres forastés, per vendre peix en altra part sinó tan solament en la dita vila, que aquest aytal vehí o habitador sie encorregut en pena dels dits sexanta sous per quantes que vegades peix serà comprat en la dita vila, terme, mars de aquella o en altres qualsevol viles, termens o marítimes per lo dit vehí o vehins, companyons de aquell, estranys o privats, que aquell dit peix que compraran a la dita vila no aportaran sie encorregut en la dita pena dels dits sexanta sous dividors e partidors en la forma e manera desús dita, e que del terç del acussador no'n puxe ésser feta gràcia. Ítem, que tot pescador vehí de la dita vila, lo peix que Déu li darà vullés trague aquell en les mars de la dita vila, vullés en altra qualsevol part, que aquest aytal haje a portar o fer portar los pexos que \haurà e/ Déu li darà per vendre e fer vendre en la dita vila sots la pena dels dits sexanta sous, donadors e partidors en la manera desús dita, \de que del terç del acussador no'n puxe ésser feta gràcia alcuna/. E per ço que no puxe ésser dit que provehida la dita vila de peix, que aquell peix que sobrarie serie perdut, lo dit honrat consell estableix e ordena que si al mustaçaf de la dita vila qui ara és o per temps serà, serà ben vist ab los honrats jurats o almenys ab dos de aquells que donen licència, poder e facultat a aquells dits pescadors o revenedós de traure peix de la dita vila e que aquell puxen portar en qualsevol part se volran, per ço que sien guardats de dampnatges e càrrechs de no perdre los dits peixs. E per ço que mils sien inclinats a portar los dits peixs en la dita vila, lo dit honrat consell fahent los gràcia volch que peix negre, ço és orada, viriada, morruda e ronchador, hagen lo for que al pagell és estat donat de vendre en temps de

¶<sup>285</sup> Ratllat: *comprat*.

¶<sup>286</sup> Ratllat: *ésser*. ¶<sup>287</sup> Ratllat: *feyts vendre*.

Quaresma e de Carnal. Ítem, axí matex ¶<sup>41v</sup> lo dit honrat consell volch e ordenà que sobre totes les dites coses puxe ésser feta inquisició per lo dit mustaçaf vulles *ex officio*, vulles a instància de part, per saber mils lo feyt de la veritat. E que·ls presents establiments duren aytant com al honrat consell plaurà e no plus.

Ferma de mi Guillem Miró, balle, salvu dret del senyor rey.<sup>288</sup>

Com segons furs e privilegis del regne de València sie estat costumad \e/ usat<sup>289</sup> l'endemà de la festa de Nadal eligir e crear segristà per a obs de la església de la dita vila e il·luminar aquella.<sup>290</sup> E huy dimecres qui és l'endemà de Na<da>l e festa de sent Esteve, deje de necessitat ésser feta elecció del dit segristà, per tal feta proposició per los dits honrats jurats, lo honrat consell enantà a fer la dita elecció en la forma següent. E primerament foren lestes en lo dit consell les ordinacions e establiment feyts per la dita vila. E lestes aquelles e establiment, foren elets e assignats .IIII. prohòmens del dit consell, los quals fossen presents ab los dits honrats justícia, jurats e scrivà al reebre les veus dels dits consellers, ço és en Guillem Johan, en Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles e en Rodrigo Çanou. E enaprés foren reebudes les veus dels altres consellers donades per cascun de aquells dits prohòmens, les llurs veus. E foren atrobats de més veus al dit officii de segristà ço és en Pere Miquel, major, Bernat de Belda, Bernat Mut major, en Pere de Reus, Pere Miquel menor, e en Bernat Moliner,<sup>291</sup> los ¶<sup>42r</sup> noms de les quals persones de més veus per lo dit honrat justícia foren notificats al dit honrat consell. E publicats aquells, lo nom de cascun de aquelles dites sis persones fon scrit en un albarà, e mès en .VI. redolins de cera vermella. E feyts aquells dits sis redolins, lladonchs lo dit honrat justícia un après de altre, lançà aquells dins en un bací quasi mig de aygua, present lo dit honrat consell, dels quals dits .VI. redolins per un infant ignocent de pocha edat, foren preses del dit bací tres, los quals per lo dit infant foren donats e delliurats en les mans del dit honrat justícia. E reebuts aquells, lo dit justícia isqué fora la casa de consell e apartà's un poch del dit consell, e ubrí los dits tres redolins e uberts trobà en cascun dels dits .IIII. redolins un albarà en los quals eren los noms de aquells qui no s'eren asolats en lo dit bací. E a poch instant tornat lo dit justícia en lo dit palau declarà e denominà e donà per segristà qui regís la dita església en l'any present ço és en Bernat de Belda, vehín de la dita vila.

E per semblant manera com sie acostumat e usitat l'endemà de Nadal, dia de sent Esteve,<sup>292</sup> elegir e crear cequier de la céquia Major de la dita vila, haüdes per lestes les dites ordinacions e establiment,<sup>293</sup> encontinent per lo dit honrat consell foren elets<sup>294</sup> .IIII<sup>e</sup>. prohòmens consellers del dit honrat consell los quals dona-

¶<sup>288</sup> Línia possiblement escrita pel mateix batle.  
¶<sup>289</sup> Ratllat: *e praticat*. ¶<sup>290</sup> Marge esquerra: *elecció de segristà. Los .IIII. prohòmens: Guillem Johan, Pasqual Ferrando, micer Johan Miralles e en Rodrigo*

*Çanou*. ¶<sup>291</sup> Ratllat: *los quals*. ¶<sup>292</sup> Ratllat: *fer*.  
¶<sup>293</sup> Marge esquerra: *los .IIII. prohòmens: en Bernat Hostallés, Arnau de Peralta, Roiç de Cella, Johan Homdedéu*. ¶<sup>294</sup> Duplicat i ratllat.



des per cascun de aquells veus al dit ofici de cequier, fossen assistents e presents ab los dits honrats justícia, jurats e scrivà per reebre les altres veus dels dits consellers, ço és en Bernat Hostallés, Arnau de Peralta, Roiç de Cela e en Johan Homdedéu. E reebudes les veus de tots los consellers del dit consell, foren atrobats de més veus ço és en Pere Marquo, Lorenç Bosch, Miquel Gaschó, Pere Guerau, Bernat Bosch e en Johan Mas, los noms dels quals foren escrits en sengles albarans e intercluses en .VI. redolins de cera vermella, los quals dits .VI. redolins foren preses per lo dit justícia e present lo dit consell, un après ¶<sup>42v</sup> de altre, foren lançats en un bací de lautó quasi mig de aygua, dels quals dits .VI. redolins per .I. infant ignorant de pocha edat ne foren preses tres redolins e liurats en mans del dit justícia. E reebuts aquells, lo dit justícia apartà's un poch del consell e ubrí los dits tres redolins, e uberts aquells<sup>295</sup> après poch retornà en lo dit palau, e en presència del dit honrat consell declarà e denominà que donave per cequier de la dita céquia en l'any present ço és en Pere Marquo, vehín de la dita vila.

*Die dominica, .XXX<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló \per veu d'en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la ja dita vila, ab so de trompeta/, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila, en Bernat Cabeça, Johan de Barbarossa,<sup>296</sup> Jacme Escuder e n'Arnau Sala, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Pere de Reus, Pere Estrader, Johan Homdedéu, Vicent de Campos, Pere Miquel,<sup>297</sup> Bernat de Luça, Pere Pintor, Roiç de Cella, Rodrigo Çanou, Bernat Colomer, Pere Colomer, Domingo Capcir, Pere Guerau, Guillamó Albioll, Ramon Ferrer, Anthoni Navarro, Berenguer Trilla, Pere Muntanyà, Bernat Mut, Arnau de Peralta, Pere Marquo, Romeu Bonet, Johan Mas, Jacme Martorell.

En lo qual consell fonch proposat per los honrats jurats que com en lo consell \ara pus/ proppassat per lo honrat en Guillem Miró batlle de la dita vila, fos estat proposat del feyt de la església<sup>298</sup> que a tan gran e honrat poble com ere aquest que fort sotill església hic havie, que aunides hic cabie al dia del sant dicmenje ne a les altres festes \solempnes/<sup>299</sup> la meytat de la gent de aquest poble, e que<sup>300</sup> havie supplicat al dit honrat consell per ço que mils fós acordat e delliberat que volguessen convocar e appellar tots los bons hòmens encara que no fossen de consell de la dita vila, e declarar a aquells si entenien que la dita ¶<sup>43r</sup> església que de present és se devie mudar en altre loch o si la farien allí matex on se ere primerament construhida e edificada, car entenie que Déu migançant los induhirie llurs coratges de mudar en altre loch la dita església o fer aquella allí on se està

¶<sup>295</sup> Ratllat: *reté a poch*. ¶<sup>296</sup> Realmment hi *Arnau Agramunt*. ¶<sup>298</sup> Ratllat: *que a present*.  
fica: *Barbarossa*. ¶<sup>297</sup> Ratllat: *Guillem Feliu*, ¶<sup>299</sup> Ratllat: *aytals*. ¶<sup>300</sup> Ratllat: *plagués*.

per honor e reverència de Nostre Senyor Déu Jhesuchrist e de la sua preciosa e humill verge nostra dona Santa Maria, mare sua, e de tots los sants e santes de paraís. E per ço dixeren los dits honrats jurats en presència del dit honrat consell e de moltes altres persones que no eren de consell les quals ells havien feyt venir, convocar e appellar en lo dit palau, de voler e exprés consentiment \e licència/ del honrat en Johan Tauhenga, notari, subrogat del honorable en Johan Sànxez de Dicastiello, loctinent de governador de rivu d'Uxó a ensús, ço que en lo dit consell pus proppassat los ere estat proposat per lo dit honrat batlle, e que ells no li havien volgut fer sobre la dita proposició resposta alcuna sens que primerament per la major part dels bons hòmens<sup>301</sup> de la dita vila no fossen convocats e appellats, e saber de aquells llur voler. E per ço dixeren los dits honrats jurats<sup>302</sup> a les persones que allí eren presents en lo dit palau, quasi la major part de tots los bons hòmens ne que sanch haguessen de la dita vila, que·ls plagués que cascuna de aquelles volgués donar son consell. E après que aquell haguessen donat<sup>303</sup> que fessen loch tots aquells qui no fossen de consell. E que lladonchs lo dit consell, hoydes les veus de les dites persones, acordarie en ço que ves que les dites persones se concordarien de fer en lo feyt de la dita església. E com per totes les<sup>304</sup> persones axí de consell com fora de consell fossen donats llurs consells que·s fes la dita església en lo loch on a present ere edificada e construhida e no en altre loch, e per la forma e manera que fer se degués, e que açò lexarien a discreció e càrrech del dit honrat consell e que·s fes per cèdullas. E exits tots los bons hòmens del dit palau qui no fossen consellers, e romanint en lo dit palau suficiència de consellers, almenys de .XXII. ensús, segons foren escrits e atrobats en lo dit palau. Lo dit honrat consell, hoydes e enteses les dites coses, acordà e delliberà que <sup>43v</sup> la dita església se face allí on ara és edificada e construhida e que no sie feyta en altre loch, com per la gràcia de Déu allí on ara és hic haje asats bon loch de fer església bella e gran, e tal que serà honor de Nostre Senyor e honor de aquesta comunitat. Emperò com<sup>305</sup> abans de totes coses per haver bon principi, cap e fundament \de construhir e fer la dita església/ e per ço que la obra que·s començarà de la dita església vingue, si plaurà a Déu, a bona perfecció, s'ich hagen ordenar certs capítols. Lo dit honrat consell volch que·ls honrats justícia e jurats ensemps ab aquelles persones discretas que ells entendran que y sien necessari de que sien fermats tots aquells capítols que entendran que y sien mester per ço que la construcció de la dita església<sup>306</sup> que·s farà pus sie començada vaje avant tro aytant sie acabada. E aquells dits capítols ordenats que aquells sien lests e mostrats al consell que lladonchs en lo dit palau serà ajustat.<sup>307</sup>

¶ <sup>301</sup> Ratllat: *que ara eren ajustats.* ¶ <sup>302</sup> Ratllat: *llat: jorns.* ¶ <sup>305</sup> Ratllat: *que ans de.* ¶ <sup>306</sup> Ratllat: *que·ls havien feyts.* ¶ <sup>303</sup> Ratllat: *farie.* ¶ <sup>304</sup> Rat- *vaje avant.* ¶ <sup>307</sup> Ratllat: *per. E la d.*

*Die iovis, .XVII<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Jacme Matheu crida trompeta de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill segons és fer acostumat, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia, n'Arnau Sala, en Bernat Cabeça e en Johan de Barbarossa, jurats de la dita vila. Consellers: en Pere Miquel major, Pere de Begues, Bernat Moliner, Andreu de Paüls, Bernat de Luça, Vicent de Campos, Arnau Agramunt, Bonanat Segura, Berthomeu Bosch, Pere Estrader, Pere Muntanyà, Ramon Ferrer, Guillem Monlober, Pere Marquo,<sup>308</sup> Berenguer Trilla, Pasqual Ferrando, Anthoni Navarro, Rodrigo Çanou,<sup>309</sup> Bernat Hostallés, micer Johan Miralles, Arnau de Peralta, Ramon Johan, en Bernat Maurell, Domingo Capcir.

En lo qual \consell/ fon proposat per en Pere Parellades, pessador de les farines de la dita vila, que com a ell per la dita vila fossen deguts de la primera terça del any \qui comença a/<sup>310</sup> .XXI. dia del mes de deembre ara proppassat, sexanta sous, per ço supplicà al dit honrat consell que li fos feyt albarà. Lo consell<sup>311</sup> manà ésser feyt albarà \al síndich que pach/ al dit en Pere Parellades los dits .LX. sous.<sup>312</sup>

¶<sup>44r</sup> Ítem, fon proposat per en Bernat Colom qui és heretat en la partida de Canet e de Mediona, que com ell ne los altres heretats en la dita partida no puxen regar llurs heretats en lo dia de llur tanda per ço com leven la post de la Alcúdia, hoc encara amaguen aquella per ço que no puxen regar, hoc encara que per alguns axí com reguen \lo dia los de la dita tanda/ los tallen la aygua. Enaxí que ell e tots los altres per la dita rahó ne passen gran affany entre anar, venir, com los és tolt la dita aygua, per ço supplicà al dit honrat consell que fos llur mercé que aquell qui \acusàs aquell qui/ tolgués la aygua en lo dia de la tanda \o talàs o levàs la dita post/ que hagués lo terç de les calònies. Lo honrat consell entessa la dita proposició delliberà e acordà que \axí/ aquell qui levarà o talarà la dita post contra forma de la sentència, que ultra la pena continguda en la dita sentència pach .III. sous de pena \la qual sie del acussador/. E<sup>313</sup> \los/ regadors de la dita tanda als quals la dita aygua en lo dia de la tanda serà tolt e levada per qualsevol persona ultra la pena de la dita sentència<sup>314</sup> puixen haver del tollent o levant la dita aygua \per llur dan e interés/ si acussats per aquells dits regador o regadós seran, los dits .III. sous e que sien de aquells regador o regadors.<sup>315</sup>

Ítem, fon proposat per via de supplicació en lo dit consell per en Berenguer e en Lois de Alçamora, la qual fon lesta en plener consell, que com a ells fos demanat poch dies són passats per lo honrat en Bernat Maurell, deputat a rebre

¶<sup>308</sup> Ratllat: *Guillem Sanç*. ¶<sup>309</sup> Ratllat: *Guillem Sanç*. ¶<sup>310</sup> Ratllat: *ço és de*. ¶<sup>311</sup> Ratllat: *acorda*. ¶<sup>312</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>313</sup> Ratllat: *aquells dits tres sous sien dels*.

¶<sup>314</sup> Ratllat: *pach los dits .III. sous e aquells sien*. ¶<sup>315</sup> Tot aquest Ítem, està ratllat. Al marge esquerre: *vacat com sie dav<a>ll ordenat per establiment*.

lo quitament per lo dit honrat consell, mig quitament de sos béns ultra l'altre mig quitament que ja havien pagat als deputats lladonchs del dit quitament.<sup>316</sup> E ells fossen fills de la dita vila e hòmens de paratge perque apparie a ells que no y fossen tenguts de pagar al dit en Bernat Maurell lo dit mig quitament pus que no havien pagat a la dita vila sinó la meytat de la peyta. Per què supplicaren al dit honrat consell<sup>317</sup> que li plagués de haver aquells per exempts del dit mig quitament segons que pus largament en la dita supplicació és contengut. Lo honrat consell entesa la dita proposició haüda consideracio a la inòppia e miserabilitat dels dits supplicants per honor e reverència de Nostre Senyor e per ço encara com tots temps se són hauts benignament ab lo dit honrat consell en ço que havien a pagar del feyt de la \miga/ peyta \e del feyt del mig quitament que han pagat/ feu gràcia als dits en Lois e Berenguer de Alçamora de no pagar a la dita universitat ne al dit en Bernat Maurell deputat, lo dit mig quitament del qual per los dits exponents en llur dita supplicació al dit honrat consell és estat supplicat.

¶<sup>44v</sup> Ítem, fon propossat per lo discret en Francesch Agramunt, prevere, per ell e per tots los preveres \de la església de la dita vila/, que plagués al honrat consell fer per manera que ells no perdessen los .XXX. sous censals los quals per la dona na Sancha, muller d'en Tàrrega, los eren estat lexats, e que aquells los deguessen designar sobre en Guillamó Boix, lo qual fehie .XXX. sous censals a'n Pasqual de Mealla, axí com a hereu de la dita na Sancha, e que cessarie lo feyt de la opposició que ere estada per part<sup>318</sup> dels dits preveres en la execució requesta contra lo alberch del dit en Pasqual, lo qual lo síndich de la dita universitat per lo feyt de la col·lecta de la peyta per lo dit en Pasqual collida e plegada sobre lo qual dit alberch lo dit en Pasqual als dits preveres havie carregats los dits .XXX. sous. Lo honrat consell dix que no ere llur intenció que·ls dits preveres perdessen los dits .XXX. sous censals, ans plahie al dit honrat consell que sens prejudí del dret lo qual la dita universitat ha contra lo dit en Pasqual de Mealla e fermances per aquell donades per lo feyt de la dita col·lecta de la dita peyta, que per aquella persona que·s pertangués que sien designats als dits preveres los dits .XXX. sous.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt de les escriptures demanades per lo discret en Johan Tallada, notari e escrivà de la cort de la lochatinència de Governació de Riu d'Uxó ensús, dels proceses, actes e enantaments actitats per part de la dita vila en la dita cort contra qualsevol persones, los quals dits procesos foren mostrats per lo dit notari en lo dit palau al dit honrat consell, delliberà e acordà que·ls dits proceses e enantaments fossen vists e regoneguts per lo dit en Pasqual Ferrando. E vists e regoneguts aquells, fos feta relació en lo primervinent consell \que·s tendrà/ e serà-li provehit de albarà de aytant com les dites escriptures pujaran.

¶<sup>316</sup> Marge esquerre: *gràcia dels Alçamora feta per lo consell.*

¶<sup>317</sup> Ratllat: *de les que fossen.* ¶<sup>318</sup> Ratllat: *de la dita vila en la execució.*

¶<sup>45r</sup> Del feyt del quitament.

Ítem, lo honrat consell per ço que per les persones a les quals per lo honrat consell ere estat comanat de traure e haver lo quitament de .XXX. sous per lliura de les jents que'l deuen puxen pus prestament traure e haver aquell, dona licència, facultat e poder \a aquells/<sup>319</sup> les quals eren estades deputedes per cascuna parròquia de les .VI. parròquies de la dita vila per reebre lo dit quitament que per ço que lo dit quitament vingue dins breu temps acabament e fi, que puxen vendre, \revendre/ e alienar o arrendar tots e qualsevol béns de tots aquells qui lo dit quitament deuran per aquell preu o arrendament que aquells ben vist serà e convertir aquell dit preu o arrendament en lo feyt del dit quitament e fer cartes de venda o arrendament segons que aquells serà ben vist e obligar los béns de aquell qui's quitarà, e fer fer àpoques e albarans si demanats seran, sí e segons que \als/ altres deputedats<sup>320</sup> per lo dit consell ere lo dit poder atorgat e donat.

Ítem, lo dit honrat consell sobre la proposició feta per lo discret en Francesch Sala, notari, collitor de la peyta, en ço que per aquell fonch dit e rahonat que plagués al dit honrat consell manar al síndich que li fes plaher de mil sous, com les lliures peyteres que'ls eren donades no'ls bastassen a pagar los censals que a aquells per la dita vila los eren estats assignats per ço que ells poguessen comportar les jents, delliberà e acordà que pus los reendés qui havien comprades les reendes del senyor rey se eren proferts donar e pagar al honrat en Rodrigo Çanou, notari, administrador en l'any present de les dites reendes, aytanta quantitat de diners com mester hagués per pagar certs censals en la ciutat de València, los quals se havien a pagar del preu de les dites reendes, que parlarien ab lo dit en Rodrigo que supportàs per alcun temps al dit peyter de aquells mil sous deguts de cena al dit senyor rey, de absència.

Ítem, lo honrat consell delliberà e acordà que'l cequiatge de la céquia Major de la dita vila sie encantada ab certs capítols \per la dita vila per en Jacme Matheu, crida públich de la dita vila/, los quals seran ordenats<sup>321</sup> a .III. anys a rahó de<sup>322</sup> quartó. E aquell qui per menys salari la volrà tenir segons forma dels dits capítols, a aquell serà delliurada.

Ítem, lo dit honrat consell delliberà e acordà que sie haüd dels vehins de Almaçora tota aquella quantitat de diners que sie deguda a la dita vila del feyt de les mesions e despeses ¶<sup>45v</sup> fetes per la dita universitat en lo sosteniment, reparació e refecció<sup>323</sup> en lo \feyt de la/ açut del riu de Millars.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt dels quarts que són d'en Manressa, delliberà e acordà que sien comprats per la dita vila del dit en Manressa, axí com ab aquell mils se poran convenir.

¶<sup>319</sup> Ratllat: *a totes les persones*. ¶<sup>320</sup> Ratllat: *ere estat*.

¶<sup>321</sup> Ratllat: *e aquell qui per*. ¶<sup>322</sup> Ratllat: *quartero*. ¶<sup>323</sup> Ratllat: *fetes*.

Ítem, lo honrat consell \sobre/ lo feyt de les proposicions fetes per los dits honrats jurats del feyt de la provissió de la sal e de la cena e del feyt de les osts, e que lo<sup>324</sup> feyt de les aygües no y fos sots ayguat, e per haver consell ab los advocats de la vila sobre la resposta fahedora al molt noble mossén en Gillibert de Centelles de ço que proposa als honrats jurats en lo dit palau \del feyt de la defensió/, delliberà e acordà que per le dites coses \a fer/ que y torn lo dit en Pasqual Ferrando en la dita misatgeria a la ciutat de València e que face fer traslat dels furs nous e que port la provesió de la sal, car haja entès que·l dit senyor rey s'ic deu partir en breu, e les Corts en ço que reste a provehir s'ich espatxarà.

Ítem, lo honrat consell sobre lo proposat per lo dit en Pasqual Ferrando de ço que havie entès \estant en València/ que ere estat entaulat contra a alguns de aquesta universitat que fossen convenguts per rahó e causa del establiment que ere estat feyt en temps passat per lo feyt dels síndichs e clavaris e de tots altres qui deguessen quantitats diners a la dita vila que haguessen a pagar decontinent e que no poguessen recórrer al governador per via de apel·lació ne en altra manera.<sup>325</sup> E si u fehien, que fossen encorreguts en pena de *duo milia* sous segons que en lo dit establiment ere contengut, \sino per la ferma que al peu del dit establiment hic ere feta e escrita de mà del honrat en Guillem Miró, batlle/. E que enaprés per lo \dit/ honrat en Guillem Miró batlle ere estat manat als honrats jurats qui eren presents en la cassa de la cort ensemps ab lo honrat en Guillem Loreta, justícia, e d'altres prohòmens<sup>326</sup> e ell dit en Pasqual que ells no ussassen del dit establiment, ans revocassen aquell, e de açò havie requesta que li fos \feta/ carta pública. Per ço notifica al dit honrat consell que acordàs si revocarie lo dit establiment o quinya provissió hic ¶<sup>46r</sup> farie en manera que la universitat \de aquesta vila/ no·n sostingués afany ne axí matex dan, e que ell se'n descarregave per ço que si algun dan se'n segueia a la dita universitat que no li'n fos donada culpa. Lo honrat consell entesa la dita proposició feta per lo dit en Pasqual Ferrando del feyt del dit establiment de ço que havie hoyt dir axí al honrat micer Guillem Çuera advocat de aquesta vila que \haurie dit que pus lo dit establiment ere desplaent al dit senyor rey, que consellave que fos rendreçat/ e haüda provissió real del senyor rey com al honrat micer Johan Mercader advocat del fisch qui li havie dit que si no per la dita ferma \que·l dit batlle/ que aquesta universitat ne fore estada punida.<sup>327</sup>

¶ <sup>324</sup> Ratllat: *capítol*. ¶ <sup>325</sup> Ítem, ratllat completament. Al marge esquerre: *vacat com sie davall pus breu scrit*. ¶ <sup>326</sup> Ratllat: *de plaça*. ¶ <sup>327</sup> Ratllat al seu torn dins del mateix ítem, ja ratllat: *e que lo dit establiment ere desplaent al dit senyor rey e a la sua cort, delliberà e acordà que Vi plau de no usar del dit establiment/, del dit establiment no sie ussat ne aquel ne en tan a present usar de aquell, que·l dit senyor rey dels cars e rahó per Va qual/ perquè fón feyt aquell, per los advocats de la*

*dita vila ensemps ab vós dit en Pasqual Ferrando, sie consultat. E si lladonchs lo dit senyor rey dirà e manarà que·l dit establiment sie revocat e cancel·lat que·l dit honrat consell haüda Va dita consultació e/ resposta del dit senyor rey, com de vós dit en Pasqual que ha de ço, vol que·l dit establiment haurà per si per aquell dit senyor serà dit e manat que·l dit establiment sie revocat e cancel·lat, vol, car, diu e vol que·l dit establiment sie ara per llavors rom, sie e, sie, per revocat e per cancel·lat.*

Ítem, lo honrat consell com fós estada \e/ feta clamor per alguns vehins de la dita vila dels tenders e revenedós de la sal, que aquells venen aquella a més for que no han acostumat de vendre. Deliberà e acordà attés que en la salina o gabella de la sal que's té en la vila de Burriana ha a present suficiència de sal, segons al dit honrat consell és donat a entendre, que'l honrat mustaçaf a requesta dels honrats jurats e síndich man ab manaments penals a tots los tendés e revenedós de sal que aquella venen e tinguen venal als compradós al for antich e segons antigament és estat acostumat de vendre aquella en la dita vila de Castelló.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt de les penyores que eren estades feytes per part de aquesta universitat de béns de hòmens de Onda per integrar nostres vehins, entessa la relació feta per lo honrat en Guillem Sanç en lo dit consell per part de la universitat de la vila de Onda.<sup>328</sup> Deliberà e acordà que fos feta letra als honrats jurats de Onda que'ls plàcie de \fer/ restituhir e tornar les penyores que per aquells eren estades feytes de béns de vehins nostres, com si per aquells serà scrit e pregat ¶<sup>46v</sup> a aquesta universitat plau de fer restituhir e tornar les penyores que haje fetes de béns de hòmens de la dita vila de Onda.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari, de les quantitats que ha pagades per affers e negociis de la dita vila segons mostra per lo seu memorial e fonch lest en plener consell de aytant com muntarà.<sup>329</sup>

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al discret en (blanc) mestre de gramàtica e de lògica de cent .L. sous deguts de la primera terça de la festa de Nadal de aquells .CCC. sous que pren de soldada per legir per un any en la dita vila de gramàtica e de lògica.<sup>330</sup>

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà a'n Vicent de Campos de certes faltes e nichills de dues anades en les quals ere estat peyter, les quals foren justificades e lestes en plener consell de aytant com muntaran.<sup>331</sup>

Lo honrat consell, a la proposició feta per los honrats jurats del manament que a aquells ere estat feyt en la casa de la cort de la vila de Castelló per lo honrat en Guillem Miró, batlle de la desús dita vila, poch's dies són passats, ço és que no ussassen del establiment e que revocassen e interliniassen aquell, respon e diu que li plau de no ussar del dit establiment. Emperò que de la causa per la qual lo dit establiment fon ordenat entén consultar lo molt alt senyor rey. E feta consultació de enseguir ço que per lo dit senyor rey serà manat. E de haver per revocat e entreliniat lo dit establiment en cars que per lo dit senyor rey serà manat. E lo qual ha per revocat ara per lavors, e lavors per ara.

¶<sup>328</sup> Ratllat: *dient*. ¶<sup>329</sup> Marge esquerre: *albarà*.  
¶<sup>330</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>331</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>47r</sup> Com fos donat a entendre al honrat consell per alguns regants de la céquia de Canet, de Mediona, que passaven gran mirva e fretura de aygua axí per rahon e causa del levament calament que's fa de la post de la Alcúdia en lo dia de dimarts, en lo qual los dits regants e altres han tanda de regar llurs heretats, com per rahon del tolliment e previment que's fa als dits regants en lo dia de llur tanda que no poden regar llurs<sup>332</sup> heretats ni esplets, ans aquells se porien perdre de set, hoc encara per la dita rahó se porien ensequir grans scàndells e perills entre los dits regants e altres majorment que axí bé paguen llur cequiatge per les heretats que tenen e són dels regants derrés del terme de la dita vila, com aquells qui quasi<sup>333</sup> \un/ jorn de cascuna setmana e no·ls pot fallir aygua reguen les llurs heretats.<sup>334</sup> E per la dita rahó los dits scàndells e perills se porien ensequir si per lo honrat consell d'ací avant no y serà feyta alcuna bona provesió e ordenació. Per tal lo dit honrat consell volent provehir en les coses desús dites e evitar d'ací avant que los desús dits \dans/, scàndells e perills entre los dits regants ne altres en esdevenidor no vinguen ne's seguesquen, establí, estatuí e ordenà que tot hom qui en lo dia de la tanda de la Alcúdia calarà la post de la Alcúdia, e la dita Alcúdia no havent \tanda/ la dita post levarà, e qui tolrà e pendrà als regants en lo dia de llur tanda la aygua, que aquest aytal qui les dites coses o alcuna de aquelles farà ultra la pena o calònia adjudicada per sentència arbitral al senyor rey e cequier de la dita céquia, sie incorregut en pena o calònia de .III. sous, la qual pena dels dits .III. sous si comessa serà haje ésser acussada per los regants en lo dit dia de llur tanda, e no per altra nenguna persona. E los quals dits .III. sous sien adquirits e guanyats al dit acussador, e de aquells no·n sie feta alcuna gràcia o mercé. E que lo present establiment dur aytant com al dit consell plaurà e no plus.

Ferma de mi, Guillem Miró, batlle, savu·l dret del senyor rey.

¶<sup>47v</sup> *Die dominica, .X<sup>a</sup>. febroarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu de Jacme Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill segons és fer acostumat. En lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila, n'Arnau Sala, en Bernat Cabeça, en Jacme Escuder,<sup>335</sup> jurats de la dita vila. Consellers: en Pere Miquel major, micer Johan Miralles licenciat en leys, Ramon Ferrer, Guillem Johan, Rodrigo Çanou, Pere Marquo, Guillamó Albioll, Arnau Agramunt, Pere de Reus, Anthoni Navarro, Roiç de Cella, Vicent \de Campos/,<sup>336</sup> Domingo Altibell, Pere de Reus,<sup>337</sup> Pasqual Ferrando, Romeu Bonet, Guillem Monlober, Johan Rabades, Johan Homdedéu, Bernat Maurell, Berenguer Trilla, Jacme Martorell, Ramon Johan, Bernat Pelegrí.

¶<sup>332</sup> Ratllat: *blats*. ¶<sup>333</sup> Ratllat: *cascun*. ¶<sup>334</sup> Marge esquerre: *establiment*. ¶<sup>335</sup> Ratllat: *e en Johan de Barbarossa*. ¶<sup>336</sup> Ratllat: *Piquó*. ¶<sup>337</sup> Possiblement duplicat.



En lo qual consell per lo dit honrat en Pasqual Ferrando, síndich e misatger elet en lo feyt del acte de les Corts, principalment fon feta relació com les Corts eren acabades de cloure, de aquells greujes que restaren a provehir per los .XXIII<sup>o</sup>. elets jatsie que les dites Corts foren finades e licenciades per lo senyor rey la vespra de sent Miquel en la ora de miga nit. Et que havie portades algunes bones provissions axí del feyt de la sal com de les osts, com del feyt de un establiment que havie feyt e ordenat lo consell, gran temps ha passat, sobre lo feyt dels síndichs e clavariis segons que en la dita provissió del dit establiment és feta menció, les quals foren lestes en plener consell, e que havie portat traslat dels furs que's eren feyts en les dites Corts per lo senyor<sup>338</sup> en Martí, per la gràcia de Déu rey d'Aragó ara regnant.

E feta la dita relació dix que com ell per haver<sup>339</sup> les dites provissions e trasllats dels dits furs hagués despés algunes quantitats de diners segons per menut feu legir en plener consell, que plagués al dit honrat consell<sup>340</sup> que de aquelles li fos manat albarà. Lo honrat consell hoyda la dita relació e hoydes les dites provissions, e hoyt ço <sup>48r</sup> que havie bestret lo dit en Pasqual per profit de la dita vila, manà fer a aquell albarà de aytant com muntàs ço que havie \ara/ pagat e bestret.<sup>341</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt a aquell albarà de ço que en Ramon Johan havie bestret e pagat per lo dit en Pasqual estant en València.<sup>342</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà de retenció axí de .XX. jorns deguts de salari com de .V. florins donats graciosament per a civada per los trebaylls de les Corts.<sup>343</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al honrat en Rodrigo Çanou, administrador de les reendes del senyor rey, per .III. dies que estech entre anar, estar e tornar a la ciutat de València en lo mes de agost pus proppassat per fer los pagaments dels [ànuees] pensions degudes a certes persones en la ciutat de València del dit mes de agost, a rahó de .X. sous per jornal, .XXX. sous.<sup>344</sup>

Ítem, a aquell matex per altres .III. dies que anà a València per pagar los censals deguts del mes de febrer a la dita rahó, XXX. sous.<sup>345</sup>

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per en Domingo Vives que fos esperat de son quitament alcun temps, acordà que pach pus que diners hic ha.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del honrat en Guillem Sanç, de ço que demanave àpocha que fós feta als jurats de Onda com per llurs mans havien reebuts qualsque .CCC.XC. sous, comanà que<sup>346</sup> lo dit feyt sie vist e regonegut per

¶ <sup>338</sup> Ratllat: *rey*. ¶ <sup>339</sup> Ratllat: *alcunes*. ¶ <sup>340</sup> Ratllat: *de manar*. ¶ <sup>341</sup> Marge esquerre: *albarà*.  
¶ <sup>342</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>343</sup> Marge

esquerre: *albarà*. ¶ <sup>344</sup> Marge esquerre: *albarà*.  
¶ <sup>345</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶ <sup>346</sup> Ratllat: *acordà que*.

los dits honrats jurats e síndich, e que si mereix fer àpocha que lo dit síndich e clavari la face per aquella forma que fer se deje de la dita quantitat que pagarà lo dit en Guillem Sanç per Onda del feyt de les penyores.

Ítem, lo honrat consell sobre lo establiment feyt del acte<sup>347</sup> del peix, per ço que la universitat no'n pogués ésser en affany ni en cabristol, ni encórrer en pena alcuna, acordà que \al dit establiment/<sup>348</sup> fos feta una declaració la qual sie ordenada per lo dit en Pasqual Ferrando assessor e advocat \dels honrats jurats,<sup>349</sup> la qual declaració fon feta en la forma següent:<sup>350</sup> declarant lo dit honrat consell <sup>¶</sup><sup>48v</sup> que en lo establiment e ordenació per aquell fet \die .XXVI<sup>a</sup>. decembris anni concurrenti/ que tot lo peix hagués ésser portat a la dita vila per los pescadors e reve nedors, que no entén a compendre ni ligar persones alcunes estranyes o privades les quals aportaran peixs al senyor rey, senyora reyna e cort llur, en qualsevol part los dits senyor, senyora e cort llur sien, ans aquells puxen portar sens embarch o contrast alcú, havent per revocat lo dit establiment si e en tant quant sie vist tocar a prohibició de no portar los dits peixs als dits senyor e senyora o cort llur, com no sie ne és intenció \del/ dit honrat consell haver comprés los dits senyor e senyora e cort llur \en aquell dit establiment/, ne ja Déu no u vulle.

*Die martis, .XI<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló en lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila; en Bernat Cabeça, en Johan de Barbarossa, n'Arnau Sala, en Jacme Escuder, jurats de la dita vila. Consellers: en Bernat Hostallés, n'Andreu de Pauils, Roiç de Cela, Pasqual Ferrando, Bernat Pelegrí, Rodrigo Çanou, Guillem Monlober, Guillem Johan, Bernat Moliner, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Pere Marquo, Ramon Ferrer, Bernat Mut, Johan Godes, Bernat Celma, Pere Sànxix, Pere Miquel menor, Bernat Colomer, Bernat Maurell, Ramon Johan, Pere de Begues, Pere Colomer, Domingo Capcir, Arnau de Peralta.

En lo qual consell fon proposat per en Francesch Maçó e en Berthomeu Arnau, guardians del terme de la dita vila, que com ells haguessen complit llur temps del any per lo qual lo guardianatge \del terme/ de la dita vila per los lladonchs honrats jurats los fonch delliurat, lo qual finí a .XIII. dies de febrer prop passat. E de la última terça del dit any los fossen deguts doents .XCVI. sous, .III. diners, per ço supplicaren al dit honrat consell que·ls fos feyt albarà. Lo honrat consell attés<sup>351</sup> que lo temps ere finit del dit any per lo qual se eren afermats a guardar lo dit terme, manà ésser feyt al dit en Pasqual Ferrando, síndich, albarà de la dita quantitat e que·ls dits guardians fossen pagats.<sup>352</sup>

¶<sup>347</sup> Ratllat: *del feyt*. ¶<sup>348</sup> Ratllat: *hic*. ¶<sup>349</sup> Ratllat: *e consell*.  
¶<sup>350</sup> Ratllat: *dels jurats*. ¶<sup>351</sup> Ratllat: *que a pus*. ¶<sup>352</sup> Marge esquerre: *albarà*.

||<sup>49r</sup> Salari de les hosts.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt dels justícia, jurats, síndich \e clavarri/ qui eren anats en la host ab llurs cavalcadures vers les parts de la Pobla Tornessa ab lo penó de la dita vila \per manament del senyor rey/, com fos debat<sup>353</sup> del salari que devien haver cascú de aquells de .V. dies que estigueren fora llurs cases, delliberà e acordà que ls honrats justícia, jurats, síndich e clavarri qui eren anats ab llurs cavalcadures per acompanyar lo penó e fer honor a la dita vila, cascun de aquells hajen \per/ llur salari de cascun jorn dels dits cinch dies, ço és cinch sous.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo salari d'en Guillem Johan, penoner qui portà lo penó<sup>354</sup> de la dita vila quiny ne qual salari devie haver cascun jorn com ne sufferís gran càrrech e treballs, delliberà e acordà que per lo dilluns e dimarts que estech tota la ost de la dita vila en la dita Pobla, que per cascun dels dits dos dies que haje de salari per cascun dia .III. sous, que són .VI. sous, attés e considerat que tro en lo dit dia de dimarts los hòmens qui anaren ab la dita host no prengueren salari alcú, ans cascú de aquells anà ab llur pròpria mesió.<sup>355</sup> E per los .V. dies après del dit dia de dimarts següents \e comptadors/ que partí lo dit penó \de la dita Pobla/ e anà vers les parts de Bexí ab certes persones, com a la major part de la dita host lo molt noble governador donàs licència que se'n tornàs a la dita vila tro al dicmenje après següent que fon tornat a la dita vila, que'l dit penoner haje per llur salari de portar lo dit penó per cascun jorn dels dits .V. dies, ço és<sup>356</sup> a rahó de .V. sous que són .XXV. sous, attés que les persones que anaren al dit loch de Bexí per la dita vila foren pagades segons fon ordenat.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt del salari dels hòmens qui anaren cavalcant ab sos rocins e quasi armats per lo càrrech que'n sostenien e per la honor que feren a la dita vila, ço és en Pere de Begues e en Pere Miquel, menor, delliberà e acordà que hajen per llur salari dels dits cinch dies \cascú de aquells/ a rahó de .IIII<sup>e</sup>. sous per cascun, que \fan/<sup>357</sup> vint sous.<sup>358</sup>

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del salari dels altres hòmens qui anaren a la dita host axí ab rocins com de mulla per ço com no anaven axí be arreats de llur artés \com los desús dits de cavayll/, emperò per la honor que feren a la dita vila, delliberà e acordà que per cascun jorn dels dits .V. dies haje cascú de aquells de salari a rahó de .III. sous per cascun jorn, que fan .XV. sous per hom.<sup>359</sup>

||<sup>49v</sup> Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del salari dels balesters, acordà que cascun de aquells dits balesters per cascun dia dels dits cinch dies hajen de salari cascú de aquells dos sous, .VI. diners.<sup>360</sup>

¶<sup>353</sup> Ratllat: *entre*. ¶<sup>354</sup> Ratllat: *ab la host*.

¶<sup>355</sup> Marge esquerre, un cercle i: *salari del penoner*. ¶<sup>356</sup> Ratllat: *.V. sous*. ¶<sup>357</sup> Ratllat: *són*.

¶<sup>358</sup> Marge esquerre: *salari dels hòmens armats*

*a caval*. ¶<sup>359</sup> Marge esquerre: *salari dels hòmens de mulla e de rocins*. Ratllat: *armats a cavall*. Dibuix de cercle. ¶<sup>360</sup> Marge esquerre: *salari dels balesters*. Dibuix de cercle.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del salari dels lancers, delliberà e acordà que cascú de aquells dits lancers per cascún dia dels dits cinch dies hajen de salari a rahó de dos sous per jorn.<sup>361</sup>

Ítem, fon proposat en consell per lo discret en Pere Sànxix, notari, que com ell tingue moltons per a tallar e servir la dita vila et sie feturant de taula com no'n puxe trobar a loguer, per ço dix que supplicave al dit honrat consell que li plagués leixar la taula de la dita vila franca de Pasqua propvinent tro a la festa de Carnestoltes primersvinents. E modar lo ban dels moltons a diner per cabeça \e açò lo dit consell fahent/ ell assegurarie de tenir la dita taula al dit temps basta de bones e sufficients carns de moltó. A la qual proposició fon \respost e/ acordat per lo dit honrat consell que li plahie leixar la dita taula franca al dit en Pere Sànxix al dit temps moderant lo ban impossat als moltons al dit en Pere Sànxix e a aquells qui asseguraran al dit temps a .I. diner per cabeça en loch on seran atrobats que mal o dan facen. E .III. sous la guarda. E esmena si se merexerà. Les quals dites coses totes e sengles foren loades e aprovades per lo dit en Pere Sànxix de una part e per lo dit honrat consell de la part altra. Axí emperò que si'l dit en Pere Sànxix no tendrà basta de carn de moltó la \dita taula/ *in forma superius dicta*, que sie encorregut en pena de .V. sous per cascun dia que cessarà tenir la dita taula basta de carn \de moltó/.<sup>362</sup> E ultra açò, que'l mustaçaf qui ara és o per temps \serà/ instants los jurats de la dita vila, puxe haver e fer haver suficiència de carns a cost e mesió del dit en Pere. E per haver e tenir al dit en Pere Sànxix la dita taula per lo dit temps, lo dit honrat consell obliga \al dit en Pere Sànxix/ tots los béns de la dita universitat. E lo dit en <sup>50r</sup> Pere Sànxix per tenir basta la dita taula a la dita vila per tot lo dit temps obliga al dit honrat consell tots sos béns mobles e no mobles hauts e per haver on que sien.

*Die veneris, .XXI<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Fon ajustat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta o de nafill segons fer és acostumat. En lo qual consell foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia, en Arnau Sala, en Johan Barbarossa, e en Jacme Escuder, jurats. Consellers: en Bernat Colomer, Vicent de Campos, Ramon Ferrer, Pere Strader, Pere Pintor, Berenguer Trilla, Pasqual Ferrando, Bernat Mut, Arnau Agramunt, Johan Mas, Bonanat Segura, Roiç de Cela, Romeu Bonet, Pere Muntanyà, Guillem Monlober, Guillamó Monlober, Pere de Reus, Rodrigo Çanou, Ramon Johan, Bernat Maurell e n'Anthoni Navarro.

¶ <sup>361</sup> Marge esquerre: *salari dels lancers*. Dibuix de cercle.

¶ <sup>362</sup> Ratllat: *sufficientment*.

En lo qual consell fon proposat per lo discret en Ramon Johan, notari, que com ell estant síndich e clavari de la dita <vila> les robes que havie comprades \a·n Matheu Villar *tunc* crida trompeta/ ab les calces e averies li costaren .LXXX. sous, e de aquells no hagués albarà del dit consell per culpa del scrivà, lo qual no havie feyt aquell, per ço supplicà al dit honrat consell que li fes albarà dels dits .LXXX. sous. Lo honrat consell attés que·l dit en Matheu Villar ¶<sup>50v</sup> havie haüdes les dites robes del dit en Ramon Johan, síndich, manà a aquell fer albarà dels dits .LXXX. sous.<sup>363</sup>

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per n'Apparicii Merlo dels dos diurnals que demane que fos pagat que havie feyts ab llur somera a estopar la açut estant síndich e clavari lo discret en Bernat Colomer, e per ço com lo dit n'Apparicii per lo quartó de terra lo qual per lo dit en Bernat Colomer en lo dit nom a aquell fon establert per .VIII. sous no havie curat demanar al dit en Bernat los dits dos jornals. E dels quals lo dit en Bernat Colomer no li volie pagar ne pendre en compte, acordà que lo dit feyt fos vist per los jurats e síndich e feta justícia per aquells.

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per lo honorable en Johan Sànxez de Dicastiello, lochtinent de governador, del feyt<sup>364</sup> de la cena, la qual la senyora rehina demanave a la dita vila, com per aquella a deffendre ell ne fos \estat/ pres en la ciutat de Sogorb e \havie/ fetes moltes despeses per ocasió de la dita pressó, e açò havie feyt per fer servi e honor a aquesta universitat<sup>365</sup> les quals despeses e mesions que dix haver fetes per una cèdula de paper escrites mostrà e lexà al dit honrat consell, e isqué del palau on lo dit consell se tenie. Vistes les dites mesions e despeses per lo dit lochtinent de governador en la dita cèdula demanades, attés que·l dit lochtinent per deffendre la dita cena per la qual lo porter a fer penyores de aquella de part de la dita senyora rehina ab letra de aquella a la dita vila ere estat tramés, havie \fetes/<sup>366</sup> moltes despeses e sostenguts molts grans affanys e trebaylls. E que si lo dit lochtinent no hagués feta la deffensió que feu a la dita vila, que la dita vila haguere haüda a pagar a la dita senyora reyna la dita cena segons pagaren Burriana, Villareal e Murvedre. Respon e acordà que per les despeses les quals lo dit lochtinent de governador e los grans càrrechs e affanys que havie fetes e sostenguts per la rahó desús dita<sup>367</sup> ¶<sup>51r</sup> e per les bones obres que havie fetes <a> aquesta universitat, que li fossen donats graciosament a la festa de sent Johan Babtista del mes de juny propvinent dehuyt florins, e que li fos feyt albarà.<sup>368</sup>

Ítem, fon proposat per lo honrat en Guillem Sanç, bachiller en decrets, que com ell estant ab lo dit lochtinent de governador per deffendre e mantenir aquell

¶<sup>363</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>364</sup> Ratllat: *de ço*      *sostenguts*. ¶<sup>367</sup> Ratllat: *e per les*. ¶<sup>368</sup> Marge  
que havie. ¶<sup>365</sup> Ratllat: *hoc encara se*. ¶<sup>366</sup> Ratllat:      esquerre: *albarà*.

del feyt de la cena, per la qual estigué pres en la ciutat de Sogorb per manament de la dita senyora reyna per molts dies, hagués despés \e bestreys/ d'ell llur proprii .III. florins. E axí matex per lo feyt de les penyores de Onda hagués treballat per honor de aquesta universitat e feyt restituhir e tornar als jurats de Onda tot ço que havien marcat e pres de béns de hòmens de la dita vila, per ço supplicà al dit honrat consell que li plagués de pagar a aquell los dits .III. florins, e dels treballs que havie sostenguts del dit feyt de Onda que plagués al dit honrat consell en alcuna cosa a quell remunerar. Lo consell, sobre la dita proposició, delliberà e acordà que al dit en Guillem Sanç axí per los dits .III. florins affermats per aquell ésser bestrets per lo feyt de la dita cena, com per los trebaylls per aquell sostenguts en lo feyt de Onda, que per totes coses fossen donats al dit en Guillem Sanç en la festa de sent Johan Bartista, tres florins.<sup>369</sup>

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt dels moros que's dehie que s'in hic volien venir a fer vehins de la dita vila, entretant que haurien la comissió a la dita vila atorgada per lo senyor de fer moreria als dits moros en la dita vila, o de fora \la dita vila/, acordà que fos feta letra al honrat micer Guillem Çaera, advocat e pensionat de la dita vila, de la manera que la vila tendrie en reebre los dits moros per vehins, pus la dita concessió axí prestament no podie ésser haüda per la gran quantitat de diners que demanave de aquella de dret de sagell.

¶<sup>51v</sup> Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com alguns vehins de la dita vila tinguen alguns patis de corrals dins los murs de la dita vila, en los quals fan molts femers e lancen moltes sutzedats, les quals donen gran infecció e corrupció<sup>370</sup> als vehins e habitants en la dita vila, e estan encara que peyor és a vista dels passants per la carrera on los dits femers estan, de que's segueix gran dan a la dita universitat hoc encara diffamació per los hòmens estranys qui vehen les dites coses. Per tal intimaren e notificaren al dit honrat consell les dites coses per descàrrech llur per ço que'l dit honrat consell hic faça alcuna bona ordenació per manera que almenys les dites succetats dels dits corrals no sien vistes per los passants. Sobre les quals coses, ço és per tolre la dita infecció e corrupció dels femers que's fan en los dits corrals lo dit honrat consell feu la ordenació, estatut e establiment següent:

Lo honrat consell de la vila de Castelló, per \profit e/ utilitat de la cosa pública \e dels vehins e habitants en aquella/, e per tolre<sup>371</sup> la infecció e corrupció \que hix dels/ dits femers \e que aquells per los passants no puxen ésser vists/, estatuí, establí e ordenà que \tot/<sup>372</sup> hom qui dins los murs de la dita vila prop carrera pública haurà \o tindrà/ corral e en aquell farà femer sens que'l dit corral no tapiarà<sup>373</sup> de dues cerques \o tapiades/ en alt vers la part de la dita carrera<sup>374</sup> \per

¶<sup>369</sup> Ratllat: *e que si diners.* ¶<sup>370</sup> Ratllat: *a la dita.*

¶<sup>371</sup> Ratllat: *diffamació de la dita vila.*

¶<sup>372</sup> Ratllat: *tot hom, negun.* ¶<sup>373</sup> Ratllat: *haurà.* ¶<sup>374</sup> Ratllat: *per ço que'ls.*

tolre dels/ dits femers<sup>375</sup> \la dita/ corrupció \e/<sup>376</sup> infecció<sup>377</sup> e que los dits femers per los passants per la dita carrera no puxen ésser vists, que per tantes \quantes/ de vegades en lo dit corral farà femer sens que les dites tàppies no sien fetes en aquell segons dit és, que aquell qui contrafarà \o vendrà/, sie encorregut en pena de cinch sous, donadors e pagadors ço és la terça part al senyor rey, l'altra terça part a la dita vila per obs de murs e vaylls, e l'altra terça part al acussador.

¶<sup>52r</sup> Ítem, lo honrat consell<sup>378</sup> per causa justa e rahonable delliberà e volch que dels .V. dies que havie acordat en lo consell proppassat \tengut e celebrat a .XI. del present mes de març/ que los hòmens qui aturaren ab la host e anaren al loch de Bexí per manament del molt noble governador de València fossen pagats \e manats albarans segons que en lo qüern dels albarans del consell és contengut/ segons que lladonchs fon taxat per lo dit honrat conell, los ne fos tolt un dia. Enaxí que fossen pagats de .IIII. dies tan solament los dits hòmens \qui romangueren en la dita host e anaren e estigueren a Bexí/ e no de plus, no contrastant<sup>379</sup> lo acordat e delliberat per aquell \dit consell/ en lo consell pus proppassat dels dits .V. dies, e que los dits albarans dels dits .IIII<sup>e</sup>. dies anassen per fets sots lo dit kalendari de .XI. die marcii, e en aquells no fos toquat en l'àls, salcum en lo tolliment de un dia que fon a present acordat que fos amogut dels dits .V. dies.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al honrat en Pasqual Ferrando de les quantitats de diners les quals havie bestretes e pagades per la dita vila de aytant com muntarien.<sup>380</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich dels .XXIIII. sous que havie pagats a n Andreu Martí, notari e scrivà de la cort del oficial de Almaçora.<sup>381</sup>

¶<sup>52v</sup> *Die dominica, .VI<sup>a</sup>. mensis aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.IIII<sup>o</sup>.*

Fon ajustat e tengut consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Jacme Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, ab so de trompeta eo de nafill, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila; n'Arnau Sala, en Jacme Scuder, en Johan de Barbarrossa e en Guillem Johan, tinent loch del honrat en Bernat Cabeça, jurats de la dita vila. Consellers: Arnau Agramunt, Ramon Ferrer, Vicent de Campos, Romeu Bonet, Johan Godes, Rodrigo Çanou, Bernat Mut major, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Johan Homdedéu, micer Johan Miralles, Pasqual Ferrando, Roiç de Cela, Guillem Monlober, Bernat Moliner, Pere Muntanyà, Pere Miquel major, Pere Miquel

¶<sup>375</sup> Ratllat: *no donen*. ¶<sup>376</sup> Ratllat: *\ni/*.

¶<sup>377</sup> Ratllat: *als, a la, a la dita universitat per ço encara*. ¶<sup>378</sup> Ratllat: *volch que*.

¶<sup>379</sup> Ratllat: *la ordenació feta per*. ¶<sup>380</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>381</sup> Marge esquerre: *albarà*.

menor, Johan Mas, Guillamó Ribalta, Pere Sànxic, Pere de Reus, Bernat Hostallés, en Bernat Maurell, Berenguer Trilla, Jacme Martorell.

Lo honrat consell, a la proposició feta per en Berthomeu Marquo del feyt de la sua terra o que la vila donàs loch que les aygües plujals que venien per les carreres públiques no deroïssen la sua terra per lo trencament que lladonchs fon feyt, o que la dita vila li'n compràs la dita terra, acordà que fos vist a vull lo dit feyt per los honrats justícia, jurats, ab alguns prohòmens, e de ço que haurien vist que'n fessen relació en lo dit consell que lladonchs se tendrà.

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per los hòmens qui ab llurs bèsties axí de sella com de bast eren anats ab lo senyor rey a la ciutat de València com se querelassen los uns dels altres, acordà que entre ells se'n avinguen, emperò si aquells no se'n poran convenir, que·ls honrats justícia e jurats los ho leven de carrera axí com mils poran.

Ítem, lo dit honrat consell a la proposició feta per alguns hòmens als quals per los síndichs passats los eren estats establits certs ¶<sup>53r</sup> troços de terra situats en lo terme de Canet axí com a béns de la dita vila, per los quals dits troços en les mesions que·s eren feytes en lo pleyt que menaven ab en Domingo Làzer \notari/ eren estats taxats en certa taxació, que plagués al honrat consell que·ls fes pagar de la vila ço que·ls demanave lo col·lector dels dits troços per les dites mesions, acordà que sien vists los establiments que affermen que a aquells per los síndichs passats los serien estats feyts dels dits troços de terra<sup>382</sup> en lo dit terme e que·ls sien servats.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del cervater, delliberà e acordà que fos comanat als honrats justícia e jurats que parlen ab ell, e que'n facen relació al primer consell que·s tendrà de ço que atrobaran ab aquell del feyt del \salari/ que demanarà a la dita vila per .I. any.

Ítem, lo honrat consell sobre lo feyt del honrat en Guillem Sanç, considerat que \aquell/ havie sostenguts per la dita vila affanys e treballs axí per lo feyt de la cena que demanave la senyora reyna a la dita vila com fos anat a la ciutat de Segorb per assessor ab lo dit honrat en Johan Sànze de Dicastiello, lochtinent de governador, com lo dit lochtinent per rahon de la dita cena fos estat citat per manament de la dita<sup>383</sup> senyora reyna, com per lo feyt de les penyores que eren estades feytes per los jurats de la vila de Onda les quals per llur tracte e treball la dita vila de Castelló ere venguda ab la dita vila de Onda en bona concòrdia sobre les dites penyores. acordà que li<sup>384</sup> fos enadit .I. florí als dits \III./ florins que·l consell havie manat que li fossen donats per la dita vila a sent Johan segons desús

¶<sup>382</sup> Ratllat: *e que·ls sien servats.*

¶<sup>383</sup> Ratllat: *senyoria.* ¶<sup>384</sup> Ratllat: *fossen donats.*



en lo consell proppassat és escrit. Enaxí que ara vol que li sien donats los dits .IIII. florins per lo síndich.<sup>385</sup>

Ítem, lo honrat consell, lo feyt del delliurament del guardianatge fahedor del terme de la dita vila comanà a discreció e càrrech dels honrats jurats e síndich e dona poder \a aquells/ que aquell puxen delliurar<sup>386</sup> a aquell o aquells qui per menys de salari lo volrà guardar segons forma dels capítols ab los quals lo dit guardianatge ¶<sup>53v</sup> se encante e's cride.

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per lo discret en Pere Sànxic, notari, per lo feyt de Johan Sanxo, fill de la dona na Ferrera, habitadriu en lo loch de Benicàcim, que fos defès per la vila de la peyta que li demanen los jurats del dit loch per los béns setis que té e possehix en, e dins lo dit loch e terme de aquell, com fos lo pare de aquell se fos feyt vehí de la dita vila segons mostra per letra del dit vehinatge, acordà que açò fos vist e regonegut e si per justícia la dita peyta se pot deffendre \que no's pach/ que's deffene, e s'ic<sup>387</sup> face ço que s'ich pertany de fer.

Ítem, lo dit en Pasqual Ferrando explica llur misatgeria que havie feta<sup>388</sup> a la ciutat de València per manament dels honrats jurats al dit honrat consell, ço és que havie reebuts del scrivà de ració .DCCCC.LXVI. sous, los quals la dita vila lladonchs havie feyt de acorrimment als atzemblés qui eren anats a la dita ciutat en servi del senyor rey. E que havie parlat ab los nostres advocats e que li havien dit com ço que restaven a finir en les dites Corts ere estat tot finat salvu del enbotigaments dels blats que Exàtiva e Aljezira ho denostaven. Emperò<sup>389</sup> que micer Guillem Çuera li havie dit que si's retenie en les Corts que encara se finarie lo feyt dels enbotigaments dels dits blats. E<sup>390</sup> feta explicació de llur misatgeria, supplicà al dit honrat consell que li fos feyt albarà de .V. dies que havie stat en la dita misatgeria a la ciutat de València de .XXXV. sous. Lo honrat consell manà que li fos feyt dels dits .V. dies de diornals.

Ítem, lo dit honrat consell manà que li fos feyt albarà de la quantitat de diners que havie bestreta pagades a certes persones per affers de la dita universitat de aytant com muntaran.<sup>391</sup>

¶<sup>54r</sup> Ítem, lo honrat consell manà que fos feyt albarà al dit síndich dels .V. florins que havie pagats e bestrets al honrat en Berenguer Clavell, doctor, per rahon del salari que demanave a la dita vila del feyt de la judicatura de la qüestió<sup>392</sup> que ere entre la dita vila e en Bernat Colomer, dels quals mostra albarà scrit de mà pròpria del dit<sup>393</sup> en Clavell, lo qual albarà fon lest en lo dit consell.<sup>394</sup>

¶<sup>385</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>386</sup> Ratllat: *al menys*. ¶<sup>387</sup> Ratllat: *fache*. ¶<sup>388</sup> Ratllat: *per manament del honrat consell*. ¶<sup>389</sup> Ratllat: *que'l*

*dit mic*. ¶<sup>390</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>391</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>392</sup> Ratllat: *de la dita*. ¶<sup>393</sup> Ratllat: *savi*. ¶<sup>394</sup> Marge esquerre: *albarà*.

Ítem, lo honrat consell sobre lo salari que demanave lo discret en Johan Çuera, notari subsíndich de la dita vila, dels treballs que havie sostenguts en la qüestió d'en Bernat Colomer hoc encara per altres treballs per aquell sostenguts per la dita vila en altres feyts<sup>395</sup> com lo dit en Pasqual Ferrando li donàs .V. florins e que no'ls havie volgut acceptar ne reebre, vista la letra als honrats jurats de part del dit honrat micer Guillem Çuera advocat de la dita vila tramessa del feyt del dit en Johan Çuera, acordà que li fossen tremeses .C. sous per ço que no face mesió de porter a la dita vila e que li sie intimat per letra après que havie feta cautela de llur mà dels dits .C. sous que d'aquí<sup>396</sup> avant no és plus de la substitució, e que sie revocat de aquella.

Ítem, lo dit honrat consell sobre lo feyt de la presentació \de la letra/ fahedora al honrat lochtinent de governador de la fermança que ha a donar en la ciutat de València. delliberà e acordà que quant lo misatger qui ha anar a la dita ciutat per \los/ affers e negociis desús dits de la dita vila serà en la dita ciutat que encontinent sie presentada al dit lochtinent la dita letra.

Ítem, lo dit honrat consell acordà que quant serà loch e cars de trametre misatger a la dita ciutat per revenir lo feyt<sup>397</sup> dels enbotigaments e altres \feyts/ concerents profit e utilitat de la dita vila, que y vaje lo dit en Pasqual Ferrando per misatger.

¶<sup>54v</sup> Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per lo honrat micer Johan Miralles de les despeses e mesions que affèrmave haver fetes en la persecució de la mort del honrat en Bernat Miralles, justícia *tunc* de la dita vila, les quals demanave al dit honrat consell e que lexave a llur discreció e conexença, delliberà e acordà que los honrats jurats e síndich practiquen ab lo dit micer Johan sobre lo feyt de les dites mesions per veure e sentir quanta quantitat demanarà. E de ço atrobaran ab aquell que'n facen relació en<sup>398</sup> \lo/ consell primervinent que lladonchs se tendrà.

Com per a variació del temps se \hagen/<sup>399</sup> variar los estatuts e ordenacions de les viles e fer-ne de nous en aquelles coses en les quals per alcun temps no'n ha haüd. E sie asats manifesta cosa les places ésser donades a la choabitació general del poble e encara dels declinants estranys advenints en aquelles.<sup>400</sup> E sie a rahó consonant que los honrats prohòmens e bons hòmens de la vila de Castelló e altres qui volran passar llur temps per via de deport en jugar a qualsevol joch, axí de taules com de grescha o altres jochs, jugen en les dites places e lochs públichs on acostumen de estar e choabitar. Los honrats oficials e regidors de la dita vila per ço que si alcú \o alguns/ sobre lo dit joch o jochs se volrà moure desordenadament puxen per los dits oficials e regidors ésser mils acorreguts e castigats hoc encara

¶<sup>395</sup> Ratllat: *segons*. ¶<sup>396</sup> Ratllat: *d'ací*. *altre, que llado*. ¶<sup>399</sup> Ratllat: *dejen*. ¶<sup>400</sup> Marge esquerre: *establiment dels jochs*.

alguns estranys advenints a la dita vila troben mils la plaça de aquella fornida dels hòmens que acostumen fer plaça per honor del senyor rey e de la dita vila. E axí matex alguns de la dita vila havents mester alguns logaders qui per llur vici prenen plaer en jugar per alguna hora del jorn sien en cert loch col·locats e allí atrobats per aquells qui mester los hauran, hoc encara és estat atrobat per experiència, la qual és maestra de les coses, que per rahon e causa dels dits jochs los quals se tenen en algunes parts de la dita vila, e<sup>401</sup> *signanter* en lo carrer appellat d'en Villafrancha, la plaça de la dita vila és axí atrobada contínuament sens presència de persones que quasi és axí com si alcú no habitave en la dita vila, la qual cosa se segueix, per ço ¶<sup>55r</sup> car tots los fahents vila e altres qui han acostumat de jugar jugen en lo dit carrer e altres parts particulars de la ja dita vila. Per tal lo dit honrat consell haüd esguard a les dites honors e affermant la utilitat e profit de la cosa pública, per evitar e tolre los perills que leugerament se porien seguir per los jugants en lo dit carrer e parts desús dites, establí, estatueix e ordenà que alcun<sup>402</sup> hom axí estrany com privat de qualsevol ley, condició o estament sie, no gos ne presumescha jugar en algunes parts de la dita vila palesament o amagada a joch de graescha, violeta, naips, salvu en la plaça de la dita vila, axí com és de cassa d'en Philipp Meri, bosser, fins a casa del discret en Pasqual Ferrando, e fins a casa d'en Berthomeu Cardona, colteller, *inclusive*, e<sup>403</sup> de la casa del dit en Cardona a la pescateria venint a casa d'en Johan Barbarossa, e de casa del dit en Johan passant per cassa d'en Guillamó Granyan<a>, febridor, tot porche a la deredor de la dita plaça, fins al palau de la desús dita vila inclusive. Enaxí que en la dita plaça e en los lochs desús limitats a la deredor de aquella tot hom axí estrany com privat puxe jugar als dits jochs de grescha, violeta e naips sens encorrimet de pena alcuna de dia tan solament. E qui contrafarà sie encorregut en pena de vint sous pagadós en aquesta manera, ço és lo terç al senyor rey, lo terç a la dita vila per a obs de mur e vaylls, e l'altre terç al acusador. Vol encara lo dit honrat consell e estatueix e ordena que en \dits/ los lochs de la dita plaça on se jugarà als damunt dits jochs alcú no sie tan ussat que gos prestar diners sobre penyores, ne pendre onzenes dels diners que prestarà, ne altre logre major o menor, ans si lo contrari serà feyt que'l senyor de qui seran les penyores recobre aquelles franques del prestador. E lo prestador sie tengut restituhir e tornar aquelles a aquell qui les dites penyores en son poder meses haurà e perde la quantitat de diners que sobre les dites penyores prestat haurà. E noresmenys, que lo dit prestador o onzener qui a major logre o menor haurà ¶<sup>55v</sup> prestat llurs diners perde tota la quantitat que prestada haurà e lo manlevador sie absolt de tot lo deute que prestat li serà. E sobre les dites coses entre lo prestador e manlevdor no puxe ésser feyt alcun pacte o renunciació derogant als dits préstechs, ans si eren feyts sien hauts per nul·les e rases. E lo \honrat/ justícia

¶<sup>401</sup> Ratllat: *senyalada*.

¶<sup>402</sup> Ratllat: *negun*. ¶<sup>403</sup> Ratllat: *venint*.

procehisca a la decissió dels dits préstechs en la forma damunt dita no obstant los dits pactes, composicions e avinences o renunciacions de aquells. E sobre totes les dites coses lo dit honrat justícia qui ara o per temps serà puxe fer inquisició e per merofficiu procehir e sabuda la veritat del feyt puxa enantar en aquells en la forma damunt dita, lo qual establiment e ordenació dur aytant quant al dit honrat consell plaurà e no pus. Ferma de mi, Guillem Miró, balle. Savu'l dret del senyor rey.<sup>404</sup>

*Die dominica, .XXVII<sup>a</sup>. aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló per veu d'en Jacme<sup>405</sup> Matheu, crida trompeta públich de la ja dita vila, en lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila; n'Arnau Sala, en Bernat Cabeça, en Johan de Barbarossa e en Jacme Escuder, jurats. Consellers: micer Johan Miralles, Rodrigo Çanou, Pere Estrader, Anthoni Navarro, Vicent de Campos, Pere Marquo, Ramon Ferrer, Pasqual Ferrando, Pere de Begues, Pere Pintor, Berenguer Trilla, Johan Mas, Andreu de Paüls, Arnau de Peralta, Guillamó Padrells, Bonanat Segura, Pere Miquel major, Pere Miquel menor, Romeu Bonet, Johan Homdedéu, Ramon Johan, Jacme Martorell.

En lo qual consell fon proposat per lo discret en Johan Tauhenga, notari, en nom d'en Guillamó Esteroll, caçador de mont, dient que com lo dit en Guillamó hagués complit llur temps del any que s'ere afermat ab la vila per ésser cervater e a aquell per rahon del dit any fossen deguts trenta florins d'or \de llur soldada/, per ço supplicà al dit honrat consell<sup>406</sup> ¶<sup>56r</sup> que degués manar albarà al dit<sup>407</sup> síndich e clavari que pach al dit en Guillamó los dits .XXX. florins. Lo honrat consell entesa la dita proposició delliberà que fos vist e regonegut si lo dit en Guillamó havie complit lo dit any. E si ere atrobat que'l hagués complit que li fos feyt albarà de tots los dits .XXX. florins. E si no havie complit lo dit any que de ço que li fos degut que li fos feyt albarà segons forma del notament feyt per lo dit honrat consell en lo temps que fou affermat lo dit en Guillamó ab la dita vila per lo dit any per ésser cervater e caçador de mont.<sup>408</sup>

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich que pach a n Pere Parellades, pessador de les farines, per la .II. terça del any la qual finí a .XXI. dia del present mes de abril, per llur soldada .LX. sous.<sup>409</sup>

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich que pach al discret en Jacme Domingo, mestre de gramàtica, per la segona e última terça del any la qual finí en la festa de Pasqua de resurrecció proppasada, cent .L. sous.<sup>410</sup>

¶<sup>404</sup> Sembla la pròpia mà del batle. ¶<sup>405</sup> Ratllat: *Matheu*.

¶<sup>406</sup> Ratllat: *que li degués*. ¶<sup>407</sup> Ratllat: *en Guillamó de per*.

¶<sup>408</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>409</sup> Marge esquerre: *albarà*. ¶<sup>410</sup> Marge esquerre: *albarà*.

Ítem, fon proposat per los honrats jurats que com per culpa de guardians que no podien atrobar qui guardassen lo terme de la dita vila com volguessen més for que a present no y ere, lo terme se cremàs e anàs a foch, que quasi totes les vinyes e blats ne anaven arreu per porcaters e altres bèsties e bestiar. Per tal notificaren al dit honrat consell les dites coses per descàrrech llur proferints-se apparellats de ensequir ço que per lo dit honrat consell acordat serà. Lo honrat consell entessa la dita proposició delliberà e acordà que guardians sien hauts per aquell for o salari que poran e done càrrech, \licència e poder/ als dits jurats que al pus cost que puxen que delliuren aquell a aquelles persones que ben vist los serà e segons que ab aquelles mils convenir se poran a un any, segons forma dels capítols ab los quals per molt temps e dies lo dit guardianatge és estat encantat e corregut per Jacme Matheu, crida trompeta e corredor públich de la dita vila.

||<sup>56v</sup> Ítem, fon proposat per los dits jurats que com lo temps de les imposicions degués ésser complit en breu temps ço és a .XVIII. de maig popvinent, si plahie al dit honrat consell que les dites imposicions se deguessen encantar hoc axí matex que si los capítols ab los quals les dites imposicions en l'any proppassat eren estades delliurades havien mester alcun mellorament, o que y degués ésser tolt o afit, que y deguessen ésser assignats<sup>411</sup> per lo dit honrat consell alguns prohòmens de plaça ensemps ab los dits honrats jurats. E per ço que d'aquí avant pus ho havien notificat no·ls pogués ésser dat càrrech alcú notificaren al dit honrat consell \les dites coses/ offerints-se apparellats de ensequir e complir tot ço e qualque cosa per lo dit honrat consell serà delliberat. Lo honrat consell, entesa la dita proposició, delliberà que les dites imposicions se encanten<sup>412</sup> e correguen decontinent. E que los capítols de les dites imposicions sien vists e regonetuts per los dits honrats justícia, jurats, \sindich e/ imposadós<sup>413</sup> ensemps ab alguns bons hòmens de plaça, e si entenen que dejen ésser millorats o corregits que u facen a llur bona e sana conciència, e que de ço que hauran tolt o afegit que·n sie feta relació en lo consell.

Ítem, fon explicada la misatgeria per en Pasqual Ferrando, síndich, a la qual per la dita vila ere estat tramés a la ciutat de València per rahon de les demandes que les Verdunes fehien a certes persones qui havien comprats béns de les dites Verdunes, de síndichs e clavariis proppassats per rahon de peytes per aquelles degudes de sos béns.

E explicada la dita misatgeria lo dit en Pasqual Ferrando supplicà al dit honrat consell que li degués fer albarà de retenció de quatre jorns que ere estat en la dita misatgeria a la ciutat de València a rahó de .VII. sous per cascun jorn que són .XXVIII. sous. Lo qual dit albarà per lo dit consell li fon manat ésser feyt dels dits .IIII. dies.<sup>414</sup>

¶<sup>411</sup> Duplicat. ¶<sup>412</sup> Ratllat: *decontinent*.

¶<sup>413</sup> Ratllat: *del any proppassat*. ¶<sup>414</sup> Marge esquerre: *albarà*.

Ítem, lo dit honrat consell manà ésser feyt albarà al dit síndich de ço que havie despés e pagat a certes persones per affers e negociis propriis de la dita vila per menut, segons fon lest en plener consell de aytant com muntarie la quantitat.<sup>415</sup>

¶<sup>57r</sup> Ítem, axí matex lo dit honrat consell establí e ordena que aquells qui continuament en los dits dies dels divendres e dispates e dejunis cessaran portar tot lo peix que Déu los darà o hauran per via de compra o per altra manera en la pescateria de la dita vila, que aquestes aytals no puxen o dejen vendre los peixs qui portaran vulles que sie en dia de divendres, disapte e en dejunis o en altre qualsevol dia sinó als fors sigüents:

Primerament, pagell, adzervia, corvia, amfós roig, dalffí, la lliura, .III. diners.

Ítem, tonyna, la lliura, .IIII. diners.

Ítem, corball, luç, luerna, choc, sorell, oblada e tot peix negre e sucla, una ab altra, la lliura, .II. diners.

Ítem, sardina vera bella, granada e tot peix liçal, agulla, lampuga, verderoll e tot congre que pes .IIII<sup>e</sup>. lliures e de .IIII. lliures ensús, per lliura, .III. diners.

Ítem, tot congre que pes de .IIII<sup>e</sup>. lliures ensús, per lliura, .II. diners.

Ítem, melcha, alboroja, bonitoll esmorrat, per lliura, .II. diners.

Ítem, morena, per lliura, .II. diners.

Ítem, moyll, ravalla e tot peix menut per lliura, .I. diner.

Ítem, tota bestina estoada, esmorrada e uberta, per lliura, I. diner.

Ítem, tot peix ample per lliura, .I. diner.

Enaxí que si alcun dels desús dits pescador o revenedor de peix o altres qui continuament lo dit peix ab éntegre a la pescateria de la dita vila per vendre cessaran de portar en los dies dels dejunis, divendres e disaptes vendran lo dit peix ultra los fors *proxime* escrits, que aquests ¶<sup>57v</sup> aytals sien encorreguts per quantes vegades contrafaran en pena de sexanta sous donadós e pagadors en aquesta manera, ço és la quarta part al senyor rey, l'altra quarta part als imposadós de la dita vila qui ara són o per temps seran per esguard de la disminució que'l dit peix fa a la imposició de la carn de la dita vila. E l'altra quarta part al mustaçaf, e l'altra quarta part a la universitat<sup>416</sup> per a obres de murs e vaylls. E que en les dites coses axí si tot lo peix serà aportat segons desús és dit com sobre los fors que seran venuts puxe ésser feta inquisició per lo mustaçaf qui ara és o per temps serà, lo qual establiment dur aytant com al honrat consell plaurà. Ferma de mí, Guillem Miró, balle, savu'l dret del senyor rey.<sup>417</sup>

Ítem, lo honrat consell haüda reelació dels honrats jurats que havien hoyt compte d'en Johan Villarroja de la administració que havie feta de la església de

¶<sup>415</sup> Marge esquerre: *albarà*.

¶<sup>416</sup> Ratllat: *acussador*.

¶<sup>417</sup> Sembla escrit de pròpia mà del batle.

senta Maria del Lidó, de .VI. annades, manà que del dit temps li fos feta absolució, la qual fon reebuda per mi, Pasqual Bataller, notari.

Testimonis: Johan Polo e Johan Guillem.

*Die sabbati intitulata .XVII<sup>a</sup>. mensis madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Fon ajustat e plegat consell en lo palau comú de la vila de Castelló \per veu de<sup>418</sup> Jacme Matheu, crida públich de la dita vila/,<sup>419</sup> en lo qual foren presents los honrats en Guillem Loreta, justícia de la dita vila; en Arnau Sala, Bernat Cabeça, en Johan de Barbarossa e en Jacme Escuder, jurats. Consellers: en Pere de Begues, en Bernat Moliner, micer Johan Miralles, Arnau Agramunt, Pere Marquo, Berenguer Trilla, en Pere Estrader, Andreu de Paüls, Ramon Ferrer, en Pere Miquel major, Guillem Monlober, Johan Godes, Bernat Hostallés, Arnau de Peralta, Vicent de Campos, en Ramon Johan, en Pasqual Ferrando, en Bernat Colomer, en Bernat Maurell, en Rodrigo Çanou, Bonanat Segura, Romeu Bonet, Bernat Pelegrí.

En lo qual consell fon proposat per n'Adam de Navarret e per en Tolssa, vehín de la dita vila, que com a ells stants vehins de la vila de Castelló los fosen marcades e penyorades certes cabeces de bestiar lanar e cabriu, ço és a ell dit en Navarret .VII. cabrons e al dit en Tolsà cinch moltons e dues cabres, per los guardians de la vila de Onda, e tant no u han demanat que les dites resses los fosen pagades per la dita vila que no u han pogut aconseguir. Per tal los desús dits pregunen e supliquen al dit honrat consell que·ls face pagar les dites reses e que sien entegrats de aquelles. Lo honrat consell entessa la dita ¶<sup>58r</sup> proposició acordà e delliberà que \la/ quantitat la qual lo honrat en<sup>420</sup> Pasqual Ferrando, o los imposadors \en nom de aquell/, han a pagar al honrat en Guillem Sanç \per a obs de la vila de Onda de la quantitat de diners que ha a cobrar de la dita vila del feyt de les penyores/, sie returada tro que sie vist ço que és estat penyorat per los dits guardians als desús dits e que de la dita quantitat que sien pagats del que just sie.

Ítem, lo honrat consell entessa la relació feta per los honrats jurats e per en Rodrigo Çanou, administrador de les reendes del senyor rey, del compte lo qual lo honrat micer Johan Miralles, *olim* administrador de les dites rendes, havie retut e donat a ells dits jurats e administrador de les dues annades que havie administrades les dites reendes. E haüda encara relació del dit en Rodrigo com se tenie per pagat \del dit micer Johan/ de tota la quantitat que li havie a res<ti>tuir segons ere scrit en lo libre dels comptes del dit micer Johan, feu absolució e diffinició al dit micer Johan de les dites dues annades de les dites reendes, la qual fon reebuda per mi, Pasqual Bataller, notari, en lo palau comú de la dita vila en lo dit dia.

Testimonis: Matheu Avinyó e en Nadal Ferriols, vehins de la vila de Castelló.

¶<sup>418</sup> Ratllat: *Matheu*. ¶<sup>419</sup> Ratllat: *per lo honrat co*.

¶<sup>420</sup> Ratllat: *Guillem Sanç ha a reebre del síndich*.

Ítem, lo honrat consell lexa a discreció e càrrech dels tractadors lo feyt de la qüestió \que és entre la/ vila de Burriana e \la dita/<sup>421</sup> vila del feyt del penó, que leven de carrera e que facen per manera que'n traguén la dita vila ab aquella millor honor que fer poran.

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà als honrats n'Arnau Salla, en Bernat Cabeça, en Johan de Barbarossa e a'n Jacme Scuder, jurats, de llur salari del any proppassat, ço és a cascú de aquells cent sous que són .CCCC. sous.<sup>422</sup>

Ítem, al discret en Pere de Begues, notari, de ésser síndich als pleyts en l'any proppassat per llur salari, cinquanta sous.

Ítem, al honrat en Pasqual Ferrando, ço és per ésser síndich, .CL. sous. Ítem, per ésser assessor, .C. sous. Ítem, per les vendes del peyter .C. sous, que són .CCC.L. sous.<sup>423</sup>

¶<sup>58v</sup> Ítem, a'n Pasqual Bataller, notari, per ésser scrivà dels jurats, .C. sous.<sup>424</sup>

Ítem, lo honrat consell manà ésser feyt albarà a'n Rodrigo Çanou, administrador de les reendes del senyor rey, que pach a'n Pasqual Bataller, notari, per la absolució de micer Johan Miralles, *olim* administrador de les dites reendes, .XI. sous.

Ítem, lo honrat en Guillem Loreta, justícia de la dita vila, remet totes e qualsevol penes per ell imposades a qualsevol consellers del honrat consell del any \prop/ passat<sup>425</sup> e comeses per aquells.

Ítem, lo honrat consell, a postulació del discret en Bernat Hostallés, notari, lo qual per n'Anthoni Valentí, çabater, un de les fermances donades per en Pasqual de Mealla, prega al dit honrat consell que li plagués soltar los límits al dit n'Anthoni e a totes les altres fermances per ço que anassen llà on los plagués fora los límits que'ls eren estats donats e assignats, majorment pus lo dit en Pasqual de Mealla havie feta la rahó de ço que devie tornar a la dita vila, haüda relació del dit en Ramon Johan qui havie \feta/ execució en certs censals axí com a béns del dit en Pasqual de Mealla, los quals li bastaven a compliment de tota la quantitat que ell havie a rebre per la dita vila del dit en Pasqual de Mealla per rahon de la peyta, acordà e delliberà que los límits impossats a les femances del dit en Pasqual de Mealla de no exir<sup>426</sup> fora de aquells que \sien/<sup>427</sup> solts e vagen d'ací avant per solts.

Ítem, lo honrat consell sobre la proposició feta per lo dit en Pasqual Ferrando de les letres que li eren estades trameses, ço és una de part dels honrats los diputats del regne de València e altra del molt alt senyor rey, les quals dites letres en

¶<sup>421</sup> Ratllat: *de la, e de Cast, de la dita, que és entre.* ¶<sup>422</sup> Marge esquerre: *albarà.*

¶<sup>423</sup> Marge esquerre: *albarà.* ¶<sup>424</sup> Marge esquerre: *albarà.*

¶<sup>425</sup> Ratllat: *encara.* ¶<sup>426</sup> Ratllat: *de aquells ter.* ¶<sup>427</sup> Ratllat: *fossen.*



presència del dit honrat consell foren lestes, acordà que lo dit en Pasqual Ferrando anàs a la dita ciutat per saber a qual cosa volien aquell e que guardàs lo profit de aquesta universitat axí com la vila confiave d'ell.

Ítem, lo honrat consell dexa a discreció e càrrech dels honrats jurats lo feyt del reebre dels vehins novells, ço és que si conexen que no puxen donar fermança \ni sie [...] de comprar béns sitis e fer compra/, que'l reeben sens dar fermança, e si pot donar fermança que no'l reeben sens, e sie oppulent e mete bestiar que haje a comprar béns setis segons la ordenació.<sup>428</sup>

¶<sup>59r</sup> Ítem, lo honrat \consell/ lo feyt de la recepció dels vehins novells d'ací avant fahedora, lexe a discreció e conexença dels honrats jurats axí de la dació de la fermança com de la compra de béns setis fahedora, salvu que si los dits vehins \novells/ qui d'ací avant se volran fer vehins de la dita vila \portaran bestiar/ que en aquest cars aquests aytals \portants o menats bestiar/ los dits honrats jurats hagen a servir la ordenació feta per lo honrat consell e segons en semblants és estat usitat \fer/, e sens la forma contenguda en la dita ordenació los dits jurats no'ls puxen reebre los dits vehins portants o menants bestiar.<sup>429</sup>

Ítem, lo honrat consell sobre la supplicació *in scriptum* per lo discret Guillem Monserrat, notari, feta<sup>430</sup> e presentada al dit honrat consell la qual fon lesta en lo dit consell, delliberà e acordà que per ço que puxe ésser mills provehit \e fer/ al feyt de la dita supplicació \e feta justícia/, que sie vista la carta de la cassa e vista aquella lladonchs<sup>431</sup> sera-y feta la justícia que fer s'i pertanyerà e deurà en lo dit feyt.

Com segons forma de furs e privilegiis del regne de València cascun any en lo dia ans de la festa de Pasqua de Cinquagèsima appellada de Pentacosta<sup>432</sup> deje e se haje a fer elecció de jurats per l'any \present/,<sup>433</sup> per tal lo dit honrat consell, en lo present dia de huy celebrat, com sie e fos lo dia ans de la festa de Pentacosta, enantà a fer elecció de jurats de la dita vila en lo present any en la forma següent.<sup>434</sup> E primerament pres .IIII. prohòmens dels desús dits consellers, los quals fossen presents e assistents a rebre les veus dels dits consellers segons ere acostumat. E foren reebudes les dites veus de cascun dels dits consellers singularment e apartada. E reebudes aquelles, foren atrobats de més veus los honrats ço és \en/ Pere Miquel, menor, micer Johan, en Guillem Johan, en Johan Tauhenga, Bernat Moliner e en Guillem Sanç, los noms dels quals cascun per si foren meses en sis redolins de cera vermella e aquells ¶<sup>59v</sup> dits sis redolins en presència de tot lo dit consell per los desús honrats jurats foren meses en les mans del honrat en Guillem Miró, batlle de la dita vila, los quals dits .VI. redolins per lo dit honrat

¶<sup>428</sup> Tot l'ítem, ratllat. ¶<sup>429</sup> Marge esquerre:

ordenació de rebre vehins. ¶<sup>430</sup> Ratllat: en lo dit consell.

¶<sup>431</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>432</sup> Ratllat: Pentecostes.

¶<sup>433</sup> Ratllat: *esdevenidor*. ¶<sup>434</sup> Marge esquerre: *pro-*

*hòmens en Pasqual Ferrando, notari, Bonanat Segura,*

*Bernat Maurell, Pere Miquel major.* Ratllat: *de Begues.*

batle, en presència de tot lo dit consell, foren lançats un a hun en un bací de lautó quasi mig de aygua, dels quals dits .VI. redolins per un infant il·ligerat e de pocha edat foren-ne preses .IIII<sup>e</sup>. E aquells dits .IIII<sup>e</sup>. redolins per lo dit infant foren meses e donats en mans del dit honrat batlle, lo qual dit batlle ab los dits .IIII<sup>e</sup>. redolins se apartà un poch del consell segons és acostumat. E retornat en lo dit consell ab los dits .IIII<sup>e</sup>. redolins uberts per ell, declarà e donà per jurats del present any de la dita vila, ço és \los honrats/ en Guillem Sanç, en Guillem Johan, en Bernat Moliner e en Pere Miquel, menor.

Ítem, lo honrat consell elegí les persones dejús nomenades, ço és dos prohòmens veylls per cascuna parròquia, a donar los consellers del any esdevenidor, e a ésser assistents a hoir, dicissir e determenar los comptes del honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita universitat del any proppassat, hoc encara la major part de aquells que sien assistents e presents demà dicmenje festa de Pasqual de Cinquagèsima après menjar ab los dits honrats jurats per fer delliurament de les imposicions a dos meses tan solament les quals persones són *ut secuntur*.

*Primo*, per Madona Santa Maria, los discrets en Ramon Johan e en Bernat Pelegrí, notari. Ítem, per Sent Johan, Bonanat Segura e en Domingo Altibell. Ítem, per Sent Nicholau, Arnau de Peralta e en Johan Godes. Ítem, per Sent Pere, los discrets en Pere de Begues e en Bernat Hostallés. Ítem, per Sent Agostí, micer Johan \Miralles/ e en Bernat Maurell. Ítem, per Sent Tomàs, en Pere Miquel, major, e en Romeu Bonet.

¶<sup>60r</sup> Ítem, lo honrat consell delliberà e acordà que les dites imposicions al més for que s'ich puxe atrobar, que demà que serà dicmenje e festa de Pasqual de Cinquagèsima après menjar \per/ los dits honrats jurats ensemps ab les dites persones desús denominades<sup>435</sup> o la major part de aquelles, les quals sien presents ab aquells al delliurament, sien venudes e delliurades a dos meses segons forma dels capítols ab los quals són subastades. E si conexeran que per metre florins les dites imposicions pujaran \de més for/, que'l dit síndich \e clavari/ n'i puxe metre e bestraure sí e segons lo feyt requerà, e tot açò lexe lo dit honrat consell a discreció e conexença dels dits honrats jurats.

¶<sup>61r-63v</sup> (en blanc).

¶<sup>64r</sup> **Albarans de consell.**

*Die lune, .IIII<sup>a</sup>. mensis iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la vila de Castelló, saluts e honor. Donat e pagat al

¶<sup>435</sup> Realment hi diu: *demoniades*.

honrat frare Anthon Padrells, conventual del convent del orde del benaventurat sent Agostí de la dita vila, sexanta-sis sous de reals, los quals a aquell de gràcia per lo honorable consell per rahó e causa del servey que ha fet aquesta universitat en lo feyt del sermonar, en adjutori de un vestiari li \són estats/<sup>436</sup> promeses e proferts donar segons per lo notament en lo libre de consells escrit e annotat appar. E dels quals a aquell per lo dit honorable consell en lo dia present e dejús escrit tengut e celebrat li és estat manat fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits. E mostrant aquells la dita quantitat vos serà pressa en compte de dates a la reddició del vostre compte. Scrit *Castillione, die .III<sup>a</sup>. mensis iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*<sup>437</sup>

*Die lune, .XVI<sup>a</sup>. iulii anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la vila de Castelló, saluts e honor. Donat e pagat a'n Jacme Coyl e a'n Apparici Merlo, guardians de la aygua de la céquia Major de la desús dita vila, per la<sup>438</sup> terça a aquells deguda de la festa de sent Johan Babtista del mes de juny pus proppassada, de aquells cent sous que prenen de salari per un any per guardar la dita céquia de la dita vila, cinquanta sous, ço és a cascú de aquells .XXV. sous. E dels quals .L. sous a aquells per lo dit honrat consell en lo present dia de huy e dejús scrit tengut e celebrat és estat manat ésser feyt lo present albarà,<sup>439</sup> lo qual vos retenits en vós ensemps ab albarà de reebuda de cascun de aquell. E mostrant aquells la dita quantitat vos serà reebuda<sup>440</sup> a la reddició del vostre compte. Scrit *Castillione, die .XVI<sup>a</sup>. mensis iunii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la desús dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Pere Boix per tenir en condret los pous de Madona Santa Maria e lo pou Nou appellats \de la dita vila/ per un any,<sup>441</sup> cinquanta e cinch sous per la qual dita quantitat a aquell \los dits pous/ per los honrats jurats ab carta pública són estats delliurats. E de la qual \dita/ quantitat a aquell per lo dit honrat consell en lo present dia de huy e dejús scrit tengut <sup>¶</sup><sup>64v</sup> e celebrat a aquell és estat manat ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits. E mostrant aquells la \dita quantitat/ vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Vicent Piquó per tenir en condret a un any los pous d'en Berenguer Miró e d'en Guardiola appellats,

¶ <sup>436</sup> Ratllat: *ha.* ¶ <sup>437</sup> Marge esquerre: *factum.*  
Quasi tots els següents ítems tenen la mateixa anotació al marge. ¶ <sup>438</sup> Ratllat: *primera.* ¶ <sup>439</sup> Rat-

llat: *de paga.* ¶ <sup>440</sup> Ratllat: *en compte.* ¶ <sup>441</sup> Ratllat: *sí e segons que a aquell \ab carta pública/ són estats delliurats per vos/ honrtas jurats.*

cinquanta sous per los quals a aquell los dits pous per los honrats jurats ab carta pública són estats delliurats. E dels quals dits cinquanta sous per lo honrat consell en lo present dia de huy e dejús scrit tengut e celebrat a aquell és estat manat ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits car mostrant aquells la dita quantitat vos serà pressa en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n<sup>442</sup> Berthomeu Arnau, \Francesch Maço/ e Domingo Barta \companyons seus/, guardians del terme de la dita vila, per la primera terça a aquells deguda del .XI. dia del mes de juny pus proppassat per guardar lo dit terme<sup>443</sup> a un any de aquells .DCCC.LXXXIX. sous que ls fon constituhit de salari per los honrats *tunc* jurats de la dita vila segons que per carta pública appar, doents noranta-sis sous, .IIII. diners. E dels quals dits .CC. XCVI. sous, .IIII. diners a aquells per lo dit honrat consell en lo present dia de huy e dejús scrit tengut e celebrat<sup>444</sup> és estat manat ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquells vos retenits car mostrant aquells la desús dita quantitat vos serà pressa en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Pere Moster, notari, setze sous, .IIII. diners e meala, los quals a aquell són deguts per dos troços de terra<sup>445</sup> los quals a aquell *tunc* \estant/ síndich e clavari de la dita vila axí com a béns de Ramon Maço \per .VIII. sous e mealla de peyta que devie e axí com a béns/ d'en Johan Guimerà de Fadrell \per .VIII. sous, .IIII. diners de peyta que devie departidament/, foren<sup>446</sup> venuts e delliurats, en los quals dits troços de terra alcun comprador no havie pogut atrobar segons demostrà<sup>447</sup> per una cèdula de paper<sup>448</sup> la qual en plener consell fon justificada e clarificada. E dels quals dits .XVI. sous, .IIII. diners mealla a aquell per lo honrat consell en lo present dia de huy e dejús scrit tengut e celebrat és estat manat <sup>65r</sup> ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits car mostrant la dita quantitat vos serà pressa en la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, administrador de les reendes e drets al senyor rey pertanyents en la dita vila e terme de aquella<sup>449</sup> per lo honorable consell elet e deputat, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Pere Moster, notari, vehín de la dita vila, .XVIII. sous de reals, los quals aquell, axí com administrador *tunc* de les dites reendes e drets, foren meses en reebuda per lo cens \del/<sup>450</sup> torn de la cera, \lo qual/ fehie .IX. sous de cens entre termini o festa al dit senyor rey cascun any. E los quals dits .IX. sous de cens de

¶ <sup>442</sup> Ratllat: *Francesch Maço*. ¶ <sup>443</sup> Ratllat: *de aquells*. ¶ <sup>444</sup> Ratllat: *a aquells*. ¶ <sup>445</sup> Ratllat: *axí de secà com de orta, \a un dels/*. ¶ <sup>446</sup> Ratllat: *delliurats*. ¶ <sup>447</sup> Ratllat: *\los dits dos troços/*. ¶ <sup>448</sup> Ratllat: *la qual per*. ¶ <sup>449</sup> Ratllat: *saluts e honor*. ¶ <sup>450</sup> Ratllat: *lo qual lo*.

dues annades \degut que puje a summa e quantitat dels dits .XVIII. sous/<sup>451</sup> ço és dels anys .XCVII. e .XCVIII. en \los/ quals \anys/ lo dit en Pere Moster les dites reendes regí e administrà<sup>452</sup> al honrat en Pere de Reus, administrador qui fonch per lo dit honrat consell elet a regir e administrar les dites reendes après del dit en Pere Moster, \donà e pagà/ segons que per lo libre del compte donat e retut per lo dit en Pere Moster de la administració de les dites rendes de les dites dues annades se demostre, en lo qual dit torn en lo dit temps del dit en Pere<sup>453</sup> Moster<sup>454</sup> no havie obrat de cera segons que \per/ lo dit honrat consell de les dites coses ere estada<sup>455</sup> reebuda sumària<sup>456</sup> informació, axí estar en veritat com per lo dit en Pere Moster ere estat enarrat. Et dels quals dits .XVIII. sous lo dit honrat consell \en lo present dia e dejús scrit tengut e celebrat/ a aquell ha manat ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà de reebuda de aquell vos retenits e mostrant aquells la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.<sup>457</sup>

*Die sabbati, .XXI<sup>a</sup>. iulii anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós en profit e utilitat de la dita vila hajats bestretes e pagades per menut certes quantitats de diners dejús declarades<sup>458</sup> \a les/ persones \dejús scrites/ segons mostràs<sup>459</sup> e legís<sup>460</sup> aquelles \en vostre libre/ en plener consell, ço és <sup>¶</sup><sup>65v</sup> a'n Jacme Ruvio e a'n Vicent Piquó e altres jutglars qui sonaren ab llurs esturments lo dia e festa de *Corpore Christi* propassada davant lo cor de Déu anant \la professó/ per la dita vila, .XVIII. diners. Ítem, a'n Johan Cruzado, qui fon \per vós/ logat ab lo seu asse per tirar arena e pedres per a obs \de sospedrar la/ torre \del portal/ d'en Ramon de Paüls<sup>461</sup> per un jorn, dos sous. Ítem, pagàs a'n Samuel Abbenafric, juheu, per un cafiç de calç que de aquell compràs per a obs de la dita torre, .III. sous. Ítem, a'n Jacme Breç per un jorn qui fonch \per vós/ logat a sospedrar la dita torre, .III. sous. Ítem, compràs per a obs de la \dita torre/ dos cabaços d'espart los quals costaren .IIII. diners. Ítem, a'n Johan Mas per dos jornals qui fonch al sospedrar de la dita torre, .IIII. sous. Ítem, a'n Bernat Alegre corder, qui fonch logat a Segorb per portar lo translat dels comptes d'en Bernat Colomer de la clavaria \a vós/ dit en Pasqual Ferrando per .III. dies a rahó de .III. sous, .IX. sous. Les quals quantitats per menut desús dites pujen en summa e quantitat de vint-dos sous, .X. diners, de les quals<sup>462</sup> lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat ha manat ésser feyt a vós lo present albarà, lo qual \vos retenits e/ mostrant aquell les dites quantitats vos seran presses e reebudes en compte. Scrit *Castellione .XXI<sup>a</sup>. iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

¶ <sup>451</sup> Ratllat: *que lo ja dit en.* ¶ <sup>452</sup> Ratllat: *dona e paga.* ¶ <sup>453</sup> Ratllat: *de Reus.* ¶ <sup>454</sup> Ratllat: *\lo dit torn/.* ¶ <sup>455</sup> Ratllat: *sabuda la veritat, ans.* ¶ <sup>456</sup> Ratllat: *clara.* ¶ <sup>457</sup> Marge esquerre: *del*

*administrador de les reendes.* ¶ <sup>458</sup> Ratllat: *per mesions de la dita vila alcunes.* ¶ <sup>459</sup> Ratllat: *per nostre, lo seu libre.* ¶ <sup>460</sup> Ratllat: *en plener consell.* ¶ <sup>461</sup> Ratllat: *a sospedrar.* ¶ <sup>462</sup> Ratllat: *\quantitats desús dites/.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Ramon Johan,<sup>463</sup> *olim* síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Pasqual Ferando, notari, al qual \per la dita vila/ són deguts<sup>464</sup> \per llur/ salari de sexanta-un jorn que és estat per diverses vegades absent de la dita vila \per anar a la ciutat de València e en altres parts/, entre anar, estar e tornar a la dita vila<sup>465</sup> axí com a síndich e procurador \de la dita vila e misatger/ per lo *tunc* honorable consell de la dita vila elet \e deputat/ per acte o feyt de les Corts \e àl/ les quals se celebren en lo regne de València a rahó de .VII. sous per cascun jorn,<sup>466</sup> quatre-cents vint<sup>467</sup> e un sous,<sup>468</sup> e dels quals per lo \dit/ honorable \consell/ en lo present dia<sup>469</sup> e dejús scrit tengut e celebrat a aquell és estat manat ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà o cautela de reebuda de aquell vos retenits,<sup>470</sup> e \mostrant aquells/ les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. ¶<sup>66r</sup> Com a vós per salari de .XVII. jorns qui sots absent de la dita vila per anar a la ciutat de Segorb<sup>471</sup> per dues vegades entre anar, estar e tornar \a la dita <vila>/, ara derrerament<sup>472</sup> axí com a síndich e misatger de la dita vila per acte o feyt de les Corts sien deguts per la dita vila a rahó de .VII. sous per cascun jorn, cent e .XIX. sous. E dels quals per lo dit honorable consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat a vós és estat manat ésser feyt lo present albarà, per ço que de les quantitats de diners de la dita vila les quals en poder vostre vendran vós puxats retenir en vós \per vostre salari/ los dits .CXIX. sous, mostrant emperò lo present albarà<sup>473</sup> a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, administrador per lo honorable consell elet a reger e administrar les reendes e drets al senyor rey pertanyents en la dita vila e terme de aquella, saluts e honor. Donat e pagat a n Pere de Reus, *olim* administrador de les dites reendes, .XVIII. sous de reals los quals \aquell/ havie donats e pagats al honrat micer Johan Miralles, licenciat en leys, lo qual après del dit en Pere de Reus fonch elet en administrador de les \dites/ reendes per lo dit honorable consell, per lo cens del torn de la cera, lo qual en lo temps que obrave fehie .IX. sous de cens al dit senyor rey per cascun any,<sup>474</sup> per dues annades ço és dels anys .MCCC.XCIX. e .CCCC.<sup>475</sup> en les quals annades lo dit en Pere havie regides e administrades les dites reendes. E lo qual dit torn dins lo temps de la sua administració no havie obrat de cera jatsie que'l dit en Pere hagués feyt tot són esforç e poder de cequar si alcú del dit torn a obrar se volgués emparar \ab lo càrrech dels dits .IX. sous de cens que fes al dit senyor rey

¶<sup>463</sup> Ratllat: *síndich*. ¶<sup>464</sup> Ratllat: *de llur*. ¶<sup>465</sup> Ratllat: *ciutat de València*. ¶<sup>466</sup> Ratllat: *són, que pujen en summa*. ¶<sup>467</sup> Ratllat: *sous un*. ¶<sup>468</sup> Ratllat: *\de reals/*. ¶<sup>469</sup> Ratllat: *de huy e*. ¶<sup>470</sup> Ratllat:

*e lladonchs aquells mostrant*. ¶<sup>471</sup> Ratllat: *entre*. ¶<sup>472</sup> Realment hi diu: *derrament*. ¶<sup>473</sup> Ratllat: *scrit ut supra*. ¶<sup>474</sup> Ratllat: *e los quals dits .IX. sous de cens*. ¶<sup>475</sup> Ratllat: *mil .CCCC*.

per cascun any per ço que'l dit senyor rey no'ls perdés, e ell no pogués cobrar pus pagats los havia al dit micer Johan Miralles/, e no u havie pogut atrobar segons dix en llur bona fe e consciència en presència del dit honorable consell, segons que per lo seu<sup>476</sup> llibre dels comptes per ell donat e liurat al dit honorable consell se podie veure. E dels quals \dits/ .XVIII. sous per lo dit honorable consell<sup>477</sup> a aquell \és estat manat ésser/ feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela \de reebuda/ de aquell vos retenits e \los dits .XVIII. sous vos seran/<sup>478</sup> reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

¶<sup>66v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat micer Johan Miralles, licenciat en leys, *olim* administrador de les reendes e drets pertanyents al senyor rey en la dita vila e terme de aquella, saluts e honor. Com vós hajats mostrat en plener consell un albarà del discret en Bernat Gili, notari, ciutadà de València, de la confessió per aquell feta al discret en Pasqual Ferrando, notari, de .VIII. florins e mig d'or de la ley de Aragó per lo dit en Pasqual Ferrando en loch vostre e per vós a aquell dit en Bernat Gili pagats per rahó e causa de la recepció del contracte per aquell reebut del carregament de mil sous censals per la universitat de la dita vila feyt a la honrada dona na Sebília, muller del honrat en Johan de Claramunt, *quondam* ciutadà de València, segons que en lo dit albarà és largament contengut. Per ço lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit, contengut<sup>479</sup> e celebrat manà a vós ésser feyt lo present albarà per ço que a la reddició del vostre compte la dita quantitat vos sia reebuda en compte, mostrant lo dit albarà<sup>480</sup> del dit en Bernat Gili e present los quals vos retenits en vós. Scrit *ut supra*.

*Die sabbati, .XVIII<sup>a</sup>. mensis augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Matheu Villar, crida trompeta públich de la desús dita vila, per los trebaylls e affanys per aquell sostenguts \de/ encantar e deliurar la peyta ordinària e la col·lecta de les mealles a rahó de .X. diners per lliura per lo honorable consell en l'any present imposada, deu sous, dels quals per lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, és estat \manat/ a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos rebuts en compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville .XVIII<sup>a</sup>. augusti anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Francesch Sala, notari, per \les escriptures de/ dos translats<sup>481</sup> que feu dels \actes que reebé axí

¶<sup>476</sup> Ratllat: *compte*. ¶<sup>477</sup> Ratllat: *mana*. ¶<sup>478</sup> Ratllat: *seran vos*. ¶<sup>479</sup> Ratllat: *manà a vós ésser*. ¶<sup>480</sup> Ratllat: *e present*. ¶<sup>481</sup> Ratllat: *de procès e actes, de proceses*.

com a notari ço és de la vila, de la intimació feta per lo discret en Pere Moster, notari, denant/ los honrats jurats e síndich del any pus proppassat<sup>482</sup> per rahó dels quarts d'en Manressa, lo qual és estat vist e regonegut ¶<sup>67r</sup> que puje a quantitat de .VII. sous, .vi. diners. E l'a<l>tre fonch propossat per lo discret en Bernat Colomer, notari, contra los dits honrats jurats \del dit any/ per rahon de la administració de llur sindicat e clavaria e lo qual és estat vist e regonegut que puje a quantitat de .III. sous.<sup>483</sup> Enaxí que·ls dits translats \de les dites escriptures/ pujen *in universe* a summa e quantitat de deu sous, .VI. diners. E dels quals \dits .X. sous, .VI. diners/ per lo dit honrat consell en lo<sup>484</sup> dia dejús scrit tengut e celebrat, a vós és estat manat fer lo present albarà, lo qual ensemps ab los dits translats e cautela de reebuda de aquell vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Jacme Ruvio e Guillamó Salvador, jutglars,<sup>485</sup> als quals són deguts per la dita vila cinquanta-e-cinch sous de resta de aquells cent e .X. sous, los quals per la universitat de la dita vila del any pus proppassat foren promeses donar per rahon del servi que<sup>486</sup> fehien ab llurs sturments a la dita universitat, e dels quals per lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, a vós és \estat/ manat ésser feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquells vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

*Die sabbati, .XXV<sup>a</sup>. augusti anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. terció.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitossa per affers e negocis propriis de la dita vila hajats bestretes e pagades \a certes/ persones \per menut les/<sup>487</sup> quantitats de diners dejús scrites segons fonch lest e mostrat al dit honrat consell ésser scrites, ço és que donàs e pagàs a un correu qui fonch tramés ab una letra \directa/<sup>488</sup> als honrats jurats \de la desús dita vila/ dels misatgers de Xàtiva e de les altres viles que trametessen llur misatger a les Corts segons que en la dita letra ere contengut, .VIII. sous. Ítem, a·n Pere Sobirats, ¶<sup>67v</sup> notari e scrivà del pleyt e qüestió d'en Bernat Colomer, lo qual ha a present ab la dita vila, lo qual ordenà la letra revocatòria de la letra real que havie empetrada lo dit en Bernat ab lo trebayll que·n sostench, .XI. sous. Ítem, donàs per dret de sagell de la dita letra revocatòria al protonotari, .X. sous, .IIII. diners. Ítem, al notari qui la espaxà e mès en forma, .XVIII. diners. Ítem, al dit en Sobirats per lo traslat \del procés de la dita qüestió/ que li fés fer com una partida fos en poder de micer Guillem Çaera, e lo qual se havie lexat a València, perque mils hic pogués ad-

¶<sup>482</sup> Ratllat: *que fonch/ foren propossats contra lo discret en Pere Moster, notari.* ¶<sup>483</sup> Ratllat: *e de les quals quantitats lo dit honrat consell.* ¶<sup>484</sup> Rat-

llat: *dejús scrit.* ¶<sup>485</sup> Ratllat: *per rahon del servi.* ¶<sup>486</sup> Ratllat: *havien feyt.* ¶<sup>487</sup> Ratllat: *dejús scrites certes.* ¶<sup>488</sup> Ratllat: *per lo honrat.*



vocar lo qual vos retenits en poder vostre, .XI. sous. Ítem, al dit en Sobirats per<sup>489</sup> la letra<sup>490</sup> que'n feu per haver lo establiment feyt per lo honorable consell sobre lo feyt dels síndichs e clavaris e altres, .V. sous, .VI. diners. Ítem, al dit protonotari per dret de sagell de la proxime dita letra, .X. sous, .II. diners. Ítem, que's aturà lo prohóm qui espaxà la dita letra, .X. diners. Les quals quantitats *in universo* pujen a summa e quantitat de cinquanta-huyt sous, .IIII<sup>e</sup>. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual mostrand la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa per affers e negocis propriis de la universitat de la dita vila hajats bestretes e pagades a les persones dejús nomenades per menut les quantitats de diners dejús declarades, ço és que donàs al hom qui porta la escala al palau, .IIII. diners. Ítem, a'n Berthomeu Johan del qual compràs una lança per donar aquella a còrrer a santa Maria de agost, .XVII. sous. Ítem, a'n Guillamó Granyana, febridor, per febrir<sup>491</sup> lo ferre de la dita lança e rostar el asta, .II. sous. Ítem, a'n Pere Solà, Gomar, Matheu Barruffet e Guillamó Gillabert, per escurar lo vall en l'enfront de sent Agostí com no pogués discórrer, ço és a cascú de aquells .XX. diners, .VI. sous, .VIII. diners. Ítem, al saig per fer citar en Bernat Colomer, .II. diners. Ítem, donàs al honrat n'Arnau Sala jurat, qui fonch sobrestant als dits hòmens e estech denant aquells per .I. jorn a rahó de .II. sous, .II. sous. ¶<sup>68r</sup> Ítem, al dit n'Arnau per sis cabaços d'espart que comprà per a obs del dit escurar, .IX. diners. Ítem, costaren dues oques que compràs per honor de la dita festa, d'en Johan Sàncxiç, .VII. sous, .VIII. diners. Ítem, donàs als luytadós e balladós en lo dia de la dita festa com no atrobasen oques a comprar, .VII. sous. Ítem, a'n Ramon Segarra per una letra que y portà<sup>492</sup> a Segorb dels honrats jurats ensemps ab les rahons que foren ordenades contra la letra que presentà lo dit en Bernat Colomer al justícia e jurats, per .III. dies, .VIII. sous, .IIII. diners. Ítem, a'n Johan d'Almenar, saig, per lo manament que feu de part del justícia a'n Pasqual Bataller, notari, que no delliuràs alcun translat dels comptes al dit en Bernat Colomer, .II. diners. Ítem, al dit Matheu Barruffet, Miquel Balscho, Gomar, Guillamó Gillabert e son fill, e Pere Solà, per altre jorn qui foren a escurar del dit vayll a rahó de .XX. diners per cascun de aquells, .X. sous. Ítem, donàs al correu lo qual trametés de Segorb als honrats jurats qui portà la letra \real/ revocatòria de la letra d'en Bernat Colomer, .VIII. sous. Ítem, que donàs al honrat en Bernat Cabeça, jurat, los quals havie bestrets per vós al honrat micer Bernat Ebrí, qui ordenà moltes rahons contra la letra que empetrà lo dit en Bernat Colomer, .XI. sous. Les quals quantitats *in universo* pujen a summa e quantitat

¶<sup>489</sup> Ratllat: *lo haver e ordenar la letra real*.

¶<sup>490</sup> Ratllat: *real que'n h, en hac*.

¶<sup>491</sup> Ratllat: *la dita lança*. ¶<sup>492</sup> Duplicat i ratllat.

de huytanta-tres sous, .i. diner. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual mostrant les dites quantitats vos seran preses en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com a vós per la dita vila de, e per rahon de .XIX. jorns qui sots estat absent de aquella per anar a la ciutat de Segorb per acte de les Corts vos sien deguts cent trenta .III. sous, a rahó de .VII. sous per cascun jorn, per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo <sup>68v</sup> present albarà, per ço que de les quantitats que en vostre poder pervenran vos puxats retenir la dita quantitat mostrant aquell a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitossa per affers e negocis propriis de la universitat de la dita vila hajats bestretes e pagades a les persones dejús scrites per menut les quantitats dejús declarades, ço és a'n Matheu Erau e Bernat Erau, fusters, per .III. poals nous que feren ço és al pou Nou e al pou de Vinamargo, a rahó de .X. sous lo parell, .XX. sous. Ítem, a aquells matexs per .III. cabirons que meteren dels llurs propriis per adobar les rodes dels pous de Santa Maria, d'en Miró, d'en Guardiola e lo pou de Vinamargo, ço és .III. de .XVI. palm, a rahó de .II. sous, .VI. diners per peça, e lo quart cabiró de .XVIII. palm, a rahó de .III. sous, que fan .X. sous, .VI. diners. Ítem, a aquells matexs per .III. lliures .i. onza de claus que compraren d'en Anthoni Bataller, a rahó de .XII. diners per lliura, .III. sous, .i. diner. Ítem, a aquells matexs per una gambia que compraren d'en Guillem Miró per a obs de la roda del pou d'en Guardiola, .XII. diners. Ítem, a aquells matexs per .V. capçals de carrascha que meteren en los dits pous, .XVIII. diners. Ítem, a aquells matexs per llurs salariis e trebaylls de un jorn que adobaren lo pou de senta Maria e lo pou Nou a rahó de .III. sous per hom, .VIII. sous. Ítem, a aquells matexs per altre jorn que adobaren los pous d'en Miró e d'en Guardiola a la dita rahó, .VIII. sous. Ítem, a aquells matexs per altre jorn tro a vespres que l'aguiaren en adobar lo pou de Vinamargo, .VI. sous. Ítem, a'n Miquel d'Armelles, scuder del honrat en Ponç de Malferit, misatger de la ciutat de Xàtiva, per rahó de una letra que portà de part de aquell als honrats jurats de la dita vila que trametessen llur misatger a les Corts, per dos dies, cinch sous. Enaxí que totes les dites quantitats *in universo* pujen a summa e quantitat de sexanta .III. sous, .i. diner. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit, <sup>69r</sup> tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà,<sup>493</sup> lo qual vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes a la reddició del vostre en compte. Scrit *ut supra*.

¶ <sup>493</sup> Ratllat: *per ço que a la*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Jacme de Anglesola, notari e scrivà de la cort de la dita vila, per dos translats que feu de dues letres \reals/ que empetrà lo discret en Bernat Colomer contra la universitat de la dita vila \los quals havie delliurats al síndich/, que són dos fulls a rahó de .II. sous per full, quatre sous. Ítem, a aquell matex per \les scriptures a aquell degudes del/ procés d'en Clarà \de .XIII. febroarii anni presenti/<sup>494</sup> que són .XXIX. fulls, a rahó de .XVIII. diners per full, quaranta sous. Ítem, a aquell matex cinch sous que bestragué al correu qui portà lo dit procés de València acordat al justícia de la dita vila. Ítem, a aquell matex per altre translats de procés que feu a requesta dels honrats jurats de les presentacions que a requesta del discret en Bernat Colomer foren feytes al justícia, jurats e comptadors que són .VI. fulls, a rahó de \.II. sous/<sup>495</sup> per full, onze sous. Ítem, per la presentació de la letra real per la qual fon tramés lo establiment e per la resposta que féu, .XVI. diners/. Enaxí que totes les dites escriptures ensemps ab los dits cinch sous \del dit correu/ pujen a summa e quantitat de \sexanta .I. sou/<sup>496</sup> .III. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual vos retenits ensemps ab lo dit procés e translats \que són en poder de aquell/ e cautela de reebuda \de aquell/, e les dites quantitats vos seran reebudes a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

*Die dominica, .IX<sup>a</sup>. mensis septembris anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. terciò.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitossa per affers e negocis propriis de la dita universitat a les persones dejús scrites hajats bestretes e paguades certes quantitats de diners segons mostràs al dit honrat consell ésser scrites en lo vostre memorial, les quals són *ut sequuntur: primo*, donàs e pagàs a un hom de Burriana per .I<sup>a</sup>. letra de galleres de moros que portà als honrats jurats, per son salari, .II. sous. Ítem, donàs al correu lo qual trametés \de Segorb/ als honrats jurats ab una letra vostra que's deguessen trametre los proceses de les cenes ab la letra responsiva que us trameteren los jurats ab los dits procesos, .VIII. sous. Ítem, a'n Pere Serres, saig, per diverses citacions que feu a'n Romeu Clarà de Orpesa a les cases d'en Pasqual de Mealla, e relacions per aquell fetes e per les vendes que feu de les penyores<sup>497</sup> que foren feytes de béns de hòmens de Onda, .II. sous. Ítem, a aquell matex per la terra que feu tirar al terrat de la cassa de la cadena, .VIII. diners. Ítem, a aquell matex per dues vegades que cità en Bernat Colomer denant lo honrat lochtinent de governador, .III. diners. Ítem, a'n Pere Serres, Johan de Alme-

¶<sup>494</sup> Ratllat: *de cert kalendari avant*. ¶<sup>495</sup> Ratllat: *.XVIII. diners, sous*.

¶<sup>496</sup> Ratllat: *cinquanta sous*. ¶<sup>497</sup> Ratllat: *de Onda*.

nar, Martí Fagona e a Diago de Peralta, saigs, per les anades que cascun de aquells feren a fer scripció dels béns de les cases d'en Pasqual de Mealla, d'en Ramon de Tous, d'en Anthoni Valentí e d'en Berthomeu Cardona, a cascun de aquells .VI. diners, que fan .II. sous. Ítem, ¶<sup>70r</sup> altre hom de Burriana per .I.<sup>a</sup> letra<sup>498</sup> que portà de galleres de moros, .II. sous. Ítem, a n Matheu Erau per adobar lo curró del pou de senta Maria, .XVI. diners. Ítem, a dos hòmens qui escuraren lo abeurador de la vila, .XII. diners. Ítem, a n Pere Sobirats per lo procés de la vila contra lo dit en Bernat Colomer, del qual és scrivà, .XI. sous. Ítem, al verger per les citacions que feu a requesta vostra per manament del dit jutge<sup>499</sup> a la part del dit en Bernat Colomer,<sup>500</sup> .X. diners. Les quals quantitats desús dites pujen *in universo* a summa e quantitat de trenta .I. sous, .II. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present <albarà> per ço que les dites quantitas vos sien reebudes a la reddició del vostre compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville* .IX.<sup>a</sup>. *mensis septembris anno a Nativitate Domini* .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. *tercio*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com a vós, per rahon e causa de la anada que havets feta a la ciutat de Segorb<sup>501</sup> axí com a misatger per acte o feyt de les Corts per vostre salari de .XII. jorns que sots estat absent de la dita vila, a rahó de .VII. sous per cascun jorn, sien deguts huytanta-quatre sous. Per tal, lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que aquella \dita quantitat/ vos puxats retenir \vers vós/ de les quantitats de diners que en poder vostre pervendran, mostrant lo present albarà. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Pere Parellades, pessador de les farines,<sup>502</sup> sexanta sous a aquell deguts \de resta/ de la última terça del any \proppassat/, la qual finí a .XXI. de agost ara pus proppassat, de aquells .CLXXX. sous \que li foren constituïts/<sup>503</sup> de salari per lo dit any de tenir \lo pes/ e pesar les dites farines segons que en carta és contengut. Per tal lo dit ¶<sup>70v</sup> honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

*Die veneris, .XIII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini* .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. *tercio*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa per affers e negocis propriis de la universitat de la dita vila hajats bestretes e pagades a les

¶<sup>498</sup> Ratllat: *lliura*. ¶<sup>499</sup> Ratllat: *honrat vicican<ce>ller*. ¶<sup>500</sup> Ratllat: *denant lo jutge*. ¶<sup>501</sup> Rat-

llat: *sien*. ¶<sup>502</sup> Ratllat: *de la dita*. ¶<sup>503</sup> Ratllat: *que us presse, prenets*.

persones dejús scrites les quantitats dejús scrites, ço és que donàs a'n Pasqual de la Espassa per a obs de seda que comprà per fer lo penó de la vila,<sup>504</sup> .XX. diners. Ítem, donàs e pagàs a'n Jacme Ruvio, Guillamó Salvador e Pere Ruvio, jutglars per ço com feren honor ab llurs sturments en la festa de senta Maria de agost proppassada, .III. sous. Ítem, al honrat en Bernat Cabeça, jurat, per un jorn qui és estat \tramés per misatger per la dita vila/ a la villa de Onda, ensemps ab vós, al governador de València per parlar ab aquell del feyt de les osts, .III. sous. Ítem, a vós dit síndich per la dita rahó per lo dit jorn que anàs ab lo dit en Bernat Cabeça que us retingats en vós per vostre salari, .III. sous. Ítem, a'n Anthonii Ciurana, ferrer, per .XXX. lliures de ferre que mès en fer los currons als pous de senta Maria e pou Nou, a rahó de .XII. diners per lliura, .XXX. sous. Ítem, a aquell matex per .IX. lliures de ferre que mès en fer adobadures de ferre que feu als pous d'en Miró e d'en Guardiola, e de Vinamargo, a la dita rahó de .XII. diners per lliura, .IX. sous. Les quals quantitats de diners per vós bestretes e pagades pujen a summa e quantitat de quaranta-nou sous, .VIII. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *in palacio comuni ville Castillionis, .XIII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e<sup>505</sup> honor. Donat e pagat al discret en Ramon Johan, notari, lo qual per \lo honorable consell/<sup>506</sup> és estat \deputat e elet e/ tramés per misatger a la ciutat de Segorb per afrontar lo feyt de la dita vila contra en Bernat Colomer, per .V. jorns <sup>71r</sup> que és estat en la dita misatgeria entre anar, estar e tornar a la dita vila, a rahó de .VII. sous per cascun jorn, trenta-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà o cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

*Die dominica, .XVI<sup>a</sup>. septembris anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e<sup>507</sup> clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a la dona na Berthomeua, muller *quondam* d'en Nadal de Monçó, deffunct, sexanta sous per los quals la dita dona a rahó de any ha logat a'n Bernat Manressa fuster, lo seu alberch.<sup>508</sup> E los quals dits sexanta sous al dit en Bernat Manressa \per la dita vila/ són estats promeses donar e pagar per rahon del dit loguer per certs anys, los quals finiran en lo mes de abril propvinent. E lo qual \loguer dels dits .LX. sous/<sup>509</sup> són

¶ <sup>504</sup> Ratllat: *e per sos affanys*. ¶ <sup>505</sup> Ratllat: *donat*. ¶ <sup>506</sup> Ratllat: *la universitat de la dita vila*. ¶ <sup>507</sup> Ratllat: *procurador*. ¶ <sup>508</sup> Ratllat: *va certs anys/ a .I. any, per cascun any*. ¶ <sup>509</sup> Ratllat: *dits .LX. sous*.

a la dita dona deguts de un any<sup>510</sup> qui finí en lo mes de abril ara pus proppassat. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, ha manat ésser a vós feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquella vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville .XVII<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

¶<sup>71v</sup> *Die mercurii*,<sup>511</sup> .XIX<sup>a</sup>. septembris anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa per affers e negociis propriis de la dita vila per menut a les persones dejús scrites hajats bestretes e pagades les quantitats següents \segons legís en plener consell/, ço és a'n Domingo Codera per lo adop que feu als currons del pou Nou, per sos trebaylls, .XX. diners. Ítem, a la dona na Ferriola, tendera, per la veta de la seda real que compràs per a obs de fer lo penó, .II. sous, .VIII. diners mealla. Ítem, donàs a'n Pasqual de la Espassa per la seda que comprà a compliment de fer lo dit penó ultra la que ja havie comprada, .VI. sous, .XI. diners. Ítem, donàs al dit en Pasqual per sos trebaylls e afanys de fer lo dit penó de la dita vila, .IX. sous. Ítem, donàs e pagàs a'n Pere Miquel, major, e a'n Pere de Reus, qui foren trameses per misatgers al molt noble governador de regne de València a la vila de Onda per lo feyt d'en Pasqual de Mealla ab letra de creença del dit honrat consell, per .I. jorn com en aquell se'n tornassen \a la dita vila ço és/ a cascún de aquells per llur salari .III. sous, .VI. sous. Les quals quantitats desús dites pujen *in universo* a summa e quantitat de vint-sis sous, .III. diners mealla. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes en vostre compte. Scrit *in palacio comuni ville Castellionis .XIX<sup>a</sup>. septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

*Die lune*, .XXIII<sup>a</sup>. septembris anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Johan Villarroja, vehín de la dita vila, cent huytanta sous a aquell per la dita vila deguts per rahó e preu de quinze almodins de ¶<sup>72r</sup> calç per aquell venuts e delliurats ço és<sup>512</sup> a'n Guillem Johan, manobrer de la parròquia de Sent Pere, en nom de la dita vila, .XIII<sup>o</sup>. almodins. E a'n Johan Mas per a obs e necessitat de la ja dita vila, un almodí, a rahó de .XII. sous per cascun almodí. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab albarà o cautela de reebuda de aquell vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville .XXIII. die septembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

¶<sup>510</sup> Ratllat: *proppassat*. ¶<sup>511</sup> Ratllat: *lune*. ¶<sup>512</sup> Ratllat: *.XIII. almodins*.

*Die sabbati, .XIII<sup>a</sup>. octobris anno predicto .CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós siats estat absent de la dita vila per .XXIII. jorns qui sots estat \tramés/ a la ciutat de València per misatger, síndich e procurador \per la dita vila elet e deputat/ per acte o feyt de les Corts e per altres affers toquants a aquesta universitat, per los quals a vós són deguts cent \sexanta/<sup>513</sup> un sous, a rahó de .VII. sous per jorn. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per tal que y puxats retenir<sup>514</sup> en vers vós \los dits .CLX. sous e .I. sou/ de les quantitats de diners de la dita vila, les quals en poder vostre pervendran<sup>515</sup> mostrant emperò lo present albarà. Scrit *in palacio comuni dicte ville .XIII. die octobris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós útilment e profitosa per affers e negociis propriis de la dita vila per menut segons fon lest en plener consell hajats bestretes e pagades a les persones dejús scrites les quantitats sigüents. Primerament, los quals donàs a un correu qui us fonch \a vós/ tramés a la ciutat \de València/ per los honrats jurats, per .III. dies a rahó de .II. sous, .VI. diners per cascun jorn, .VII. sous, .VI. diners. Ítem, donàs a n Ramon Johan, los quals bestragué per vós per pagar lo present lo qual fon tramés al molt noble mos-sén en ¶<sup>72v</sup> Ramon Boyll, governador de regne de València, lo qual ere lladonchs dins la dita vila, de capons, gallines e vi, .XXIX. sous, .VIII. diners. Ítem, donàs a n Pere de Reus per la trenella d'espert que dona a fermar lo penó en la torre del portal d'en Passanant com la ost havie anar a Onda, e per treballs del hom qui-l devallà, .IIII. diners. Ítem, donàs a n Johan Fayanàs, correu, lo qual vós fonch tramés a la dita ciutat, .VI. sous. Ítem, donàs al verger qui feu manament de part del molt honorable consell del senyor \rey/ al honrat micer Berenguer Clavell, savi en dret, qui no fes relació de la qüestió d'en Bernat Colomer, per sos treballs, .XII.<sup>516</sup> diners. Les quals quantitats desús dites *in universo* pujen a summa e quantitat de quaranta-quatre sous, .VI. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits en vós e mostrant les dites quantitats vos seran reebudes. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat micer Johan Miralles, licenciat en leys, *olim* administrador de les reendes e drets pertanyents al molt alt senyor rey en la dita vila e terme de aquella, per lo honorable consell de la ja dita vila elet e deputat, saluts e honor. Com vós hajats mostrat un albarà scrit de mà pròpria del discret en Jacme Garcia, notari e signat ab lo seu signe, en lo qual

¶<sup>513</sup> Ratllat: *huytanta*. ¶<sup>514</sup> Ratllat: *haver*.  
¶<sup>515</sup> Ratllat: *dels dits .CLXXXI. sous*. ¶<sup>516</sup> Ratllat: *.XI*.

lo dit en Jacme confessa haver hauts e reebuts del discret en Pasqual Ferrando, notari, per dos contrates de reevendes que feu en forma públich a de certs quitaments que feu la dita vila<sup>517</sup> de certes persones \de diners exits de les rendes del dit senyor/ e per treballs per aquell sostenguts, dos florins d'or segons que en lo dit albarà és pus largament contengut. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual vos retenits ensemps ab lo albarà del dit en Jacme Garcia e mostrant aquells la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Berenguer de Alçamora<sup>518</sup> per mil pardals de taulada que<sup>519</sup> havie morts en la dita vila e terme de aquella,<sup>520</sup> los peus \dels quals/ mostrà<sup>521</sup> \e liurà al/ dit honrat consell,<sup>522</sup> a rahó de .VII. sous per millenari \dels dits pardals, set sous/.<sup>523</sup> Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser ¶<sup>73r</sup> feyt lo present albarà, lo qual vos retenits ab cautela de reebuda de aquell e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Miquel Sorió al qual per la dita vila són deguts per tenir en condret \per/ un any lo pou de Vinamargo,<sup>524</sup> de ço que és acostumat. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, ha manat a vós ésser feyt<sup>525</sup> lo present albarà, lo qual vos retenits ab albarà o cautela de reebuda e serà us reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Berthomeu Arnau, Francesch Maçó e a n Domingo Barta, guardians del terme de la dita \vila/, als quals són deguts per la dita vila per la segona paga o terça \qui finí en lo/ .XI. dia del present mes de octubre, de aquells<sup>526</sup> .DCCC.LXXXIX. sous los quals a aquells foren constituhits de salari \per la dita vila per un any/ segons que per carta públich appar, doents .XC. sis sous, .IIII. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquells vos retenits e seran-vos reebuts en vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Bernat Pelegrí, notari, al qual són deguts per la dita vila per rahan d'escriptures les quantitats de-

¶<sup>517</sup> Ratllat: *per, del feyt del dit senyor.* ¶<sup>518</sup> Duplicat i ratllat: *\set sous, set sous/.* ¶<sup>519</sup> Ratllat: *\dix havie/, havie.* ¶<sup>520</sup> Ratllat: *dels quals \dits par<dals>/ mostrà.* ¶<sup>521</sup> Ratllat: *\en plener*

*consell/, e aquells los dits peus lexa en presència del.* ¶<sup>522</sup> Ratllat: *set sous.* ¶<sup>523</sup> Ratllat: *set sous.* ¶<sup>524</sup> Ratllat: *setze sous, .VI. diners.* ¶<sup>525</sup> Ratllat: *albarà.* ¶<sup>526</sup> Ratllat: *per un an.*



jús scrites, ço és per lo translat del \contracte/<sup>527</sup> feyt de la peyta d'en Pasqual de Mealla \per aquell reebut axí com a notari e scrivà *tunc* dels honrats jurats en l'any proppassat, lo qual feu e liurà als dits honrats jurats del any present/<sup>528</sup> lo qual és estat vist e taxat, que són .IIII. fulls que fan \.VIII./ sous, e per lo translat que feu e liurà als dits honrats jurats del \feyt del/ libre dels comptes d'en Bernat Colomer,<sup>529</sup> \notari de la clavaria que administrà estant/ síndich e clavari de la dita vila \en l'any<sup>530</sup> passat/, lo qual és estat vist e taxat, que són .XIIII. fulls, .XXVIII. sous. Les quals \dites/ quantitats \in universo/ pujen a summa e quantitat de trenta-e-sis sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia ¶<sup>73v</sup> dejús scrit tengut e celebrat, manà ésser a vós feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell e los dits translats vos retenits en vers vós, e mostrand la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Bertran de Bues, notari, de e per rahon del transladar<sup>531</sup> \que ha feyt/ del \libre del/ regiment<sup>532</sup> del officii de la mustaçaffia, lo qual dit libre és estat vist e regognegut per los elets per lo honorable consell deputats e assignats, e taxat, trenta-tres sous per treballs de escriure \e transladar/ aquell. Per tal<sup>533</sup> lo dit honrat consell \en lo dia dejús scrit tengut e celebrat/, manà ésser feyt a vós lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell \vos retenits/<sup>534</sup> e aquell mostrand la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

*Die sabbati, .III<sup>a</sup>. novembris anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, notari, síndich e clavari de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Johan Sánxez, \menescal/, los quals a aquell per la dita vila són deguts<sup>535</sup> de exercir lo officii de menescalia en la dita vila de aquells .CC. sous que li foren constituïts de salarii per la dita rahó per un any, segons que per carta pública se demostre, cent sous de la última paga del dit any, la qual finirà a .XIX. \dies/ del mes del \present mes/ de noembre,<sup>536</sup> com en lo dit .XIX. dia lo dit en Johan Sánxez ab la dita \vila/ se fos convengut a usar del dit officii per un any \lladonchs següent/, segons que en la dita carta ere contengut. Per tal lo dit honrat consell \en lo dia dejús scrit tengut e celebrat/, manà ésser feyt lo present albarà a vós, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *in palacio comuni ville Castellionis .III. die novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

¶<sup>527</sup> Ratllat: \que féu/, carta de la peyta.

¶<sup>528</sup> Ratllat: que fon als dits honrats jurats.

¶<sup>529</sup> Ratllat: *tunc* notari/. ¶<sup>530</sup> Ratllat: *pus prop*.

¶<sup>531</sup> Ratllat: *libre que ha, del libre e escrit de llur*

*mà, del libre.* ¶<sup>532</sup> Ratllat: *e ordenacions fetes.*

¶<sup>533</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>534</sup> Ratllat: *e liurat a*

*vós lo dit translat del dit libre.* ¶<sup>535</sup> Ratllat: *per*

*llur salari.* ¶<sup>536</sup> Ratllat: *propvinent.*

¶<sup>74r</sup> *Die dominica, .XI<sup>a</sup>. novembris anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós, per la dita vila per rahon \e causa/ de la misatgeria que ara últimament havets feta a la ciutat de València per l'acte o feyt de les Corts e \per altres affers de la dita vila, hajats estat en la dita misatgeria/<sup>537</sup> entre anar, estar e tornar a la dita vila .XIX. jorns \los quals/ a rahó de .VII. jorns<sup>538</sup> per cascun jorn \fan-vos, són deguts/<sup>539</sup> cent trenta-tres sous.<sup>540</sup> Per tal lo dit honrat consell<sup>541</sup> \en lo dia dejús scrit tengut e celebrat/, manà a vós ésser feyt lo present albarà, \per lo qual vol que los/ dits .CXXXIII. sous \de les quantitats de diners que en poder vostre pervendran/<sup>542</sup> vos puxats retenir.<sup>543</sup> Scrit *in palacio comuni ville Castillionis .XI<sup>a</sup>. novembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, notari, síndich e clavari \de la universitat/ de la dita vila, saluts e honor. Com vós per affers e negociis propriis de la dita universitat hajats bestretes e pagades a les persones dejús scrites per menut alcunes quantitats de diners \dejús scrites/ segons mostràs e fon lest en consell, ço és a'n Diago de Peralta, saig, per lo treball que sostench de cerquar les galines e ço de que fon \feyt/ lo present al molt noble governador de regne de València, .XII. diners. Ítem, que pagàs a .X. hòmens qui foren logats per adobar lo \camí del/ Coyll de la Garrofera lo primer dia, los .VII. dels quals prengueren a rahó de .XVIII. diners e los .III. per los pichs e altres ferramentes que portaran d'avantatge a rahó de .XX. diners, e al honrat n'Arnau Sala, jurat, per \ésser/ sobrestant als dits hòmens, dos sous, summa per tot, .XVII. sous, .VI. diners. Ítem, \a altres/ .VI. hòmens qui \tornaran per acabar de adobar/<sup>544</sup> lo dit \camí a rahó de .XVII. diners/<sup>545</sup> salvu un de aquells qui pres .XX. diners \per avantatge/ lo segon dia, e al dit n'Arnau per ésser sobrestant .VI. sous, summa per tot .XI. sous, .II. diners. Ítem, als Heraus, fusters, per la barra que meteren per adobar lo pou de senta Maria e per sos trebaylls, .II. sous, .III. diners. Ítem, a'n Bernat Ferriols, per cerquar lo bestiar d'en Ramon de Tous per lo terme, .XVIII. diners. Ítem, pagàs a .VI. hòmens qui foren logats lo primer dia a erbar l'escorredor del camí de la Mar, a rahó de .XVIII. diners, .IX. sous. Ítem, a altres .VI. \hòmens/<sup>546</sup> <lo> dia qui foren logats \per acabar lo dit escorredor lo segon dia/<sup>547</sup> a rahó de .XX. diners, .X. sous. Ítem, a Esteve Jordà, correu, per .I<sup>a</sup>. letra que portà<sup>548</sup> a micer Guillem Çuera<sup>549</sup> a València, .VI. sous. Ítem, a aquell matex per altra vegada que \tornà/<sup>550</sup> a València que us portà \a vós/ un procés de la fahena d'en

¶<sup>537</sup> Ratllat: *àls, en la qual havets estat.*

¶<sup>538</sup> Error per: *sous.* ¶<sup>539</sup> Ratllat: *són, sien deguts.*

¶<sup>540</sup> Ratllat: *los quals vos són deguts.* ¶<sup>541</sup> Ratllat: *done, vol.*

¶<sup>542</sup> Ratllat: *per ço que aquells.*

¶<sup>543</sup> Ratllat: *vers vós en lo retiment del vostre*

*compte, \dels quals/.* ¶<sup>544</sup> Ratllat: *foren logats adobar.*

¶<sup>545</sup> Ratllat: *coyl a la dita rahó.* ¶<sup>546</sup> Ratllat: *lo segon.*

¶<sup>547</sup> Ratllat: *per la dita rahó al dit for.*

¶<sup>548</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>549</sup> Ratllat: *per lo feyt.*

¶<sup>550</sup> Ratllat: *anà.*

Colomer, .VI. sous. Ítem, a'n Bernat Allegre per altra letra que us portà a València, .VI. sous. ¶<sup>74v</sup> Ítem, a'n Domingo Guitart, per lettres \e altres actes/ que us portà a València, .VI. sous. Ítem, a aquell matex per altra vegada que us porta lettres a València del feyt del porter de ço que enantave contra en Mealla, .VI. sous. Ítem, donàs a'n Johan Mas que havie bestret entre maestres, arrena e pedres que comprà per sospedrar lo mur dins lo ort de sent Agostí qui estave a risch de caure, per tot sexanta-dos sous, .VI. diners. Ítem, a'n Pere de Begues, notari, que feu anar dos hòmens de Almagora per desfer la parada que's ere feta en dret lo castell de Almagora, dos sous. Ítem, a'n Pere Serres, saig, per .IIII. citacions que feu a les portes del dit en Colomer e per la penyora de la taça \d'argent/ que lladonchs feu de casa del dit en Colomer, per tot .X. diners. Ítem, a aquell matex per les penyores que feu de cassa del dit en Mealla e fermances, .VI. diners. Ítem, al honrat en Guillem Sanç per dos acords que ordenà al justícia per fer resposta a dos proceses que foren proposats contra ell del feyt del dit en Mealla \per lo feyt del porter/, .V. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Domingo Guerau per lo procés que portà a València als advocats del \feyt del/ dit \en/ Colomer com anàs tota la nit, per lo perill de la céquia, onze sous. Ítem, al correu lo qual lo dit micer Guillem ab sa letra tramés als jurats, .XI. sous. Ítem, al scrivà per lo translat de la supplicació que fès fer del feyt d'en Colomer, .XVIII. diners. Les quals quantitats desús dites pujen en summa *in universo* de cent setanta-set sous, .IIII. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que les dites quantitats vos sien reebudes a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Jacme Miró e a'n Guillamó Salvador, jutglars, per lo servi<sup>551</sup> e honor que aquells, ab llurs instruments, fan a la dita vila, per .I. any per a obs de comprar drap per vestir-se per a la festa de Nadal propvinent, cent e deu sous, com de aquells se sien proferts al dit honrat consell de fer se'n vestidures, e per honor de la dita \vila/ portar en aquelles cascun de aquells lo senyal de la vila. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de<sup>552</sup> aquells vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda.

Scrit *ut supra*.

¶<sup>75r</sup> *Die martis, .XI<sup>a</sup>. decembris anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Pere de Reus, per rahon de .VI. jorns que és estat fora la dita vila axí com a misatger per lo honrat consell elet e assignat a la ciutat de València per lo feyt d'en Bernat Co-

¶<sup>551</sup> Ratllat: *que fan a la*. ¶<sup>552</sup> Ratllat: *cascun*.

lomer<sup>553</sup> a rahó de .VII. sous per cascun jorn, .XLII. sous \de una part/. Ítem, de altra part a aquell matex per dos jorns que \ha/ treballat per affers de la dita vila \entre estar/ en la dita ciutat e \tornar/<sup>554</sup> a la dita vila per lo feyt de la cena, de la qual lo porter del senyor rey volie fer execució en los béns de la comunitat per a obs de la senyora reyna, e portà albarà al dit porter que se'n tornàs \de la dita vila/ a la dita rahó, .XIII. sous, enaxí<sup>555</sup> \que com los dits .VIII. diornals al dit en Pere deguts a la dita rahó per la dita vila/ pujen a summa e quantitat de cinquanta-sis sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ab reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville*, .XI<sup>a</sup>. *decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Johan de Barbarossa, specier, quaranta sous per los quals molt temps ha passat \havie pagats al/ honrat en Bernat Cabeça, *tunc* síndich e clavari de la dita vila, lo \qual/ dit en Johan havie comprat un troç de terra en lo sechà d'en Barberà Timoneda, axí com a béns de la dita vila<sup>556</sup> \e/ com lo dit síndich lladonchs lo dit troç \de terra/ no atrobàs<sup>557</sup> en lo libre de la taxació de la peyta feyt \de tots los béns de cascun vehí de la dita vila, ésser en peyta ab los béns altres <del> dit en Barberà taxats/<sup>558</sup> jatsie que enaprés sie estat atrobat aquell dit troç de terra ésser en peyta en los béns del dit en Barberà, e aquell peytar lo dit troç de terra. Per tal lo dit honrat consell \en lo dia dejús scrit tengut e celebrat/, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós <sup>75v</sup> [en vostre] libre scrit de mà del dit notari e escrivà, hajats demostrat vós haver despeses e pagades a'n Johan Mas, elet<sup>559</sup> per lo honorable consell a regonéxer lo mur de la dita vila e adobar aquell, com a altres persones dejús scrites segons per menut fonch per lo dit scrivà lest en plener consell, les quantitats següents, ço és que compràs d'en Johan de Barbarossa \.III. mans per escriure/ per fer les cèdules per adeenar la dita vila per lo feyt del açut e registrar aquelles, e per lo translat que fes fer de les despeses que en Ramon Johan havie fetes per a obs de la dita açut per ço que prestament vingués la aygua en diverses vegades, .III. sous. Ítem, donàs a'n Berthomeu Arnau e a'n Domingo Barta per trebaylls de muntar los escuts en lo sostre qui estaven<sup>560</sup> en terra, es consumaven, .VIII. diners. Ítem, donàs al dit en

¶ <sup>553</sup> Ratllat: *de una part*. ¶ <sup>554</sup> Ratllat: *venir*.  
 ¶ <sup>555</sup> Ratllat: *\que són tots los dits/, que són .VIII. diornals \són .VIII. per lo dit en Pere/, los quals a la dita rahó*. ¶ <sup>556</sup> Ratllat: *\pagats los aquells al dit*

*en Bernat/, com per ço no*. ¶ <sup>557</sup> Ratllat: *ésser en peyta en los béns del dit en Barberà*. ¶ <sup>558</sup> Ratllat: *feyt*. ¶ <sup>559</sup> Ratllat: *per regonéxer*. ¶ <sup>560</sup> Ratllat: *jahien*.

Johan Mas per les mesions, despés e diornals, que ell ab d'altres havie fetes en sospedrar lo mur de la dita vila en lo enfront del ort dels frares qui estave a risch de caure segons mostrà a nós per menut, .XX. sous, .VI. diners. Ítem, donàs a'n Bernat Cabeça qui havie bestreyt per vós a'n Domingo Guitart, correu, per .I<sup>a</sup>. letra que portà a València per lo feyt de la cena que demanave la senyora reyna a la dita vila, al honrat micer Guillem Çuera, advocat de la dita vila, .VI. sous. Ítem, donàs e pagàs a'n Berenguer de Comalonga, porter del senyor rey, per .V. jorns que estech per fer penyores del feyt de la dita cena, a rahó de .VII. sous per cascun jorn, .XXXV. sous. Ítem, donàs a aquell matex per rahon dels treballs e penyores que lladonchs lo dit porter per rahon de la dita cena havie fetes en la dita vila de béns de hòmens de la desús dita vila, estant lo dit senyor rey en la ja dita vila, e restituhí aquelles que no'n fonch lladonchs pagat com se'n volgués portar la taça d'argent que ara havie feyta penyorar de cassa de vós dit síndich, .XXII. sous. Ítem, donàs al dit Domingo Guitart per altra letra<sup>561</sup> ensemps ab \un/ protest que portà a València a'n Johan Çuera, \notari/, subsíndich de la dita vila, per lo feyt d'en Johan Sànxix \com/ no havie lexat subrrogat qui per aquell regís en la dita vila, .IIII. sous, .VI. diners. Ítem, donàs a un hom de Burriana per .I<sup>a</sup>. letra de galleres de moros que portà als honrats jurats per llur salari, .II. sous. Ítem, donàs a Pere Serres, saig, per citar les .IIII. fermances \d'en Pasqual de Mealla/ que fossen denant lo justícia a requesta del síndich per hoir intimació de una letra de manament executori que ere estada tramessa contra la universitat de pagar los mil .CCC. sous deguts \de cens/ en València al chrestia novell, .VI. diners. Ítem, donàs a Martí Fagona, saig, per .I<sup>a</sup>. letra que portà de la <sup>76r</sup> cort de la Governació als jurats de Burriana que liurassen tots e qualsevol aznadós e fusta que tinguessen de la dita vila, per llur salari, .III. sous. Ítem, donàs a'n Pere Guasch, corredor de la cort, per .XXV. vendas que foren escrites en lo seu libre axí dels béns del dit en Pasqual de Mealla com de les fermances, e per .V. peremptòries, per tot .XIII. sous, .IIII. diners. Ítem, donàs al discret en Bertran de Bues, notari, qui axí com a subsíndich anà a Burriana per protestar contra mossén en Jacme Castellar per lo feyt de la sal, per .I. jorn, .III. sous. Ítem, a aquell matex qui anà altra vegada a la dita vila de Burriana per protestar altra vegada contra lo dit mossén en Jacme del feyt de la sal per altre jorn, .III. sous. Ítem, donàs a'n Pasqual Bataller, notari, per lo últim jorn qui anà ab lo dit en Bertran per legir lo protest denant lo arrendador de la gabella de la sal e fer carta públich de aquell, .III. sous. Ítem, donàs a'n Jacme Breç per los adobs que feu en la cassa de la cadena per la part pertanyent a pagar en aquells a la dita vila, .II. sous. Les quals quantitats desús dites \in universo/ pujen a summa e quantitat de cent vint .I. sous, .VI. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, ha manat ésser a vós feyt lo present albarà, per ço que aquell \mostrant/ al retiment del vostre compte, les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *ut supra*.

¶ <sup>561</sup> Ratllat: *que portà e*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donats e pagats a'n Matheu \Vilar/ per lo mig any que ha servit a la dita vila de crida trompeta, tro al jorn que renuncià \a la dita vila/ de fer lo dit servi, de aquells .LXXX. sous que li foren constituïts de salari \per<sup>562</sup> los honrats lladonchs jurats de la dita vila/ per un any<sup>563</sup> per ésser crida trompeta de la dita vila, quaranta sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

*Die sabbati, .XXII<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. ¶<sup>76v</sup> Donat e pagat als honrats e discrets micer Johan Miralles licenciat en leys, e Guillem Sanç, savi en dret, en Pere Moster, Ramon Johan e a'n Bernat Pelegrí, notari, los quals ensemps ab vós dit síndich són estat reebuts per consellers per lo honrat en Guillem Feliu, justícia de la dita vila, durant llur officii de justícia per l'any proppassat, cinquanta sous ço és a cascú de aquells .X. sous, e vós que us retingats en vers vós per la dita rahó altres .X. sous. E dels quals dits .LX. sous compreses los dits .X. sous vostres per lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, és estat manat fer a vós lo present albarà de paga e de retenció, lo qual ensemps ab reebuda de aquells vos retenits e mostrant aquells los dits .LX. sous vos seran reebuts en compte. Scrit *in palacio comuni ville Castellionis, .XXII. die decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

*Die mercurii, .XXVI<sup>a</sup>. decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Jacme Coyll e a'n Apparici Merlo, guardians de la céquia Major de la dita vila, cinquanta sous, ço és a cascú de aquells .XXV. sous, los quals a aquells són deguts \per la dita vila/ de llur salari per ésser guardians de la<sup>564</sup> \dita céquia de la/ segona e última terça que finí en la festa de Nadal proppassada, de aquells cent sous que prenien de salari per un any per la dita rahó de la dita vila, \lo qual any finí en la dita festa de Nadal/. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà ésser a vós feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab reebuda de aquells vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *in palacio comuni ville Castellionis, .XXVI. die mensis decembris anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

¶ <sup>562</sup> Ratllat: *la dita*.

¶ <sup>563</sup> Ratllat: *quaranta sous*. ¶ <sup>564</sup> Ratllat: *última*.

||<sup>77r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Jacme de Anglesola, notari e escrivà de la cort de la dita vila, al qual<sup>565</sup> per les scriptures e actes que són estats actitats per part de la dita vila en la dita cort e reebudes per lo dit, notari, són degudes \a aquell per la ja dita vila/ les quantitats sigüents: \primo/,<sup>566</sup> per lo procés feyt per part del discret en Ramon Johan, notari, síndich e clavari \de la desús dita vila/ proppassat contra en Bernat Colomer, notari, per la rahó en lo dit procés contenguda segons és estat vist e taxat, .XVI. sous. Ítem, per lo procés e actes enseguits d'aquèn de les \dues/ letres que presentà en Berenguer de Camalonga, porter del senyor rey, axí del senyor rey com de la senyora reyna al honrat en Guillem Feliu, *tunc* justícia de la dita \vila/ sobre lo feyt de la cena que demanave \lo dit porter/ a la dita vila per a obs de la dita senyora reyna segons per aquell se demostre e és estat vist e taxat, .V. sous. Ítem, per lo procés que fon feyt de la letra que presentà lo subrogat del lochtinent de governador del dit senyor rey al dit justícia sobre lo feyt de les osts que anassen sobre la vila de Onda, lo qual és estat vist e taxat, .III. sous. Ítem, per un traslat que feu e liurà als honrats jurats de les dites dues letres e tramés per aquells a vós a València per demanar de consell als advocats de la dita vila sobre lo feyt de la dita cena, com lo dit porter procehís a fer penyores de casa de vós dit síndich, que foren dos fulls, .IIII. sous. Ítem, per altre processet que fon feyt per part de la dita vila<sup>567</sup> contra en Johan d'Alamany, porter de la cort del governador de València, que no se'n menàs de la dita vila en Pasqual de Mealla tro que hagués pagat a la dita vila tot \ço/ que devie a aquella per lo feyt de la peyta, lo qual dit porter aquell dit en Pasqual de Mealla trach de la casa de la cort on lo dit en Pasqual estava pres e arestat \e aquell se'n menà fora la dita vila/. E lo qual dit processet ab la consultatòria que feu lo dit justícia al molt noble governador del dit feyt fon tramés a vós a València per fer-ne presentació al dit governador per ço que no fos feyt prejuhí a la dita vila en l'acte o feyt de la dita peyta, que foren cinch fulls e mig, .VII. sous. Enaxí que totes les dites quantitats per menut pujen<sup>568</sup> *in universo* a summa e quantitat de trenta-e-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell e que us retingats \en vós/ tots los \proceses/ los quals lo dit en Jacme haurà en son poder. E mostrand aquells les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *ut supra*.

||<sup>77v</sup> *Die iovis, .XVII<sup>a</sup>. ianuarii anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós per affers e nego-

¶<sup>565</sup> Ratllat: *són degudes*. ¶<sup>566</sup> Ratllat: *ço és*.

¶<sup>567</sup> Ratllat: *com fòs vengut a la dita vila*. ¶<sup>568</sup> Ratllat: *a summa*.

ciis propriis de la dita vila hajats bestretes e pagades per menut a les persones dejús scrites segons fonch lest en plener consell, les quantitats següents, ço és que prestàs per via de acorriment a'n Jacme Matheu, crida trompeta públich de la dita vila, de aquells .LXXX. sous que pren de soldada per un any per servir la dita vila, .XI. sous. Ítem, donàs a'n Martí Fagona, saig, axí per les penyores<sup>569</sup> que feu dels cap de cinquanta, de les cédules<sup>570</sup> que foren ordenades per pagar les mesions que's eren fetes en lo açut, com per les citacions que feu a la dona na Monçona que mostràs lo establiment que havie de la carniceria com a'n Bernat Celma, carnicer, que portàs lo dit establiment de la carniceria, per tot .VIII. diners. Ítem,<sup>571</sup> a'n Domingo Guitart, correu, per .I<sup>a</sup>. letra que portà a València a micer Guillem Çuera de part dels jurats del feyt de les Corts, .VI. sous. Ítem, al hom de Burriana per .I<sup>a</sup>. letra que portà als jurats de galleres de moros, .II. sous. Ítem, a'n Matheu Erau, fuster, per dues civeres que feu ab sa fusta pròpria e bestragué a la clavó, e per sos treballs, per tot, .VI. sous. Ítem, al discret en Johan Tauhenga, notari, per lo traslat \que feu e liurà a vós/ del departiment que fon feyt del preu de un rocí que fon venut de un hom de Onda per lo feyt de les penyores, .VIII. diners. Ítem, a'n Bernat Cabeça e a'n Pere de Reus e a vós<sup>572</sup> dit en Pasqual, qui anàs \ab ells/ a Villareal de manament del honrat consell, per haver parlament per lo feyt de les penyores<sup>573</sup> ab los prohòmens de Onda, per .I. dia, .IX. sous. Ítem, al discret en Johan de Calaceyt, notari, per lo protest que reebé del feyt de la sal en la vila de Burriana a requesta del subsíndich de la dita vila e meté e liurà aquell en pública forma, .V. sous. Ítem, a'n Pere Serres, saig, per una empara que feu a requesta del síndich en poder d'en Ramon Johan, de béns d'en Pere Reboster, .II. diners/. Enaxí que totes les dites quantitats per menut pujen *in universo* a summa e quantitat de quaranta sous e .VI. diners. Per tal lo dit honrat consell<sup>574</sup> en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, per ço que mostrand aquell la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *in palacio comuni ville Castillionis*, .XVII<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.IIII<sup>o</sup>.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Pere Parelades, pessador de les farines de la dita vila, al ||<sup>78r</sup> qual són deguts per la primera terça del any, la qual finí a .XXI. dia del mes de deembre del any \pus/ proppassat per treballs de pessar les dites farines, sexanta sous de aquells cent .LXXX. sous que pren de soldada de la dita vila per un any per la dita rahó. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, ha manat a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab la reebuda de aquell vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

¶ <sup>569</sup> Duplicat i ratllat. ¶ <sup>570</sup> Realment hi diu: *cedudules*. ¶ <sup>571</sup> Ratllat: *pagàs*. ¶ <sup>572</sup> Ratllat: *qui*

anàs. ¶ <sup>573</sup> Ratllat: *ab alguns*. ¶ <sup>574</sup> Ratllat: *manà a vós ésser*.



Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Jacme Domingo, \maestre de gramàticha/,<sup>575</sup> al qual són deguts per la primera terça del any<sup>576</sup> la qual terça finí en la festa de Nadal \pus proppassada/ del any present<sup>577</sup> cent .CL. sous de aquells .CCC. sous los quals<sup>578</sup> a aquell per la dita vila foren constituïts e promeses donar per llur salari \de/ un any \per legir de gramàticha e de lògica en la dita vila/.<sup>579</sup> Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit<sup>580</sup> *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Vicent de Campos,<sup>581</sup> lo qual \axí com a peyter/ ha plegat \per dos anys passats/ axí la peyta de .IIII. sous e .VI. diners per lliura, com les col·lacions de les meales a rahó de .XX. diners<sup>582</sup> e de .XVIII. diners per lliura, al qual són degudes per rahan de certes lliures de faltes e de nichills, axí<sup>583</sup> de la \dita/ peyta com de les dites col·lectes, les quals a aquell<sup>584</sup> no li foren reebudes \en llurs comptes per aquell donats/ segons fonch vist e regonegut. E les quals dites faltes e nichills per los honrats jurats són estades vistes e justificades<sup>585</sup> e lestes en plener consell, les quantitats següents, ço és del<sup>586</sup> any que fon síndich e clavari lo honrat en Pere Miquel, .XVII. sous, .XI. diners mealla. E del any qui fon síndich e clavari lo discret en Bernat Colomer, notari, .XXXIX. sous, .III. diners mealla. Enaxí que les dites quantitats de les dites dues annades al dit en Vicent degudes per la dita rahó pujen *in universo* a summa e quantitat de cinquanta-set sous, .III. diners \mealla/. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit, ||<sup>78v</sup> tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

*Die dominica, .X<sup>a</sup>. febroarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.IIII<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós per vostre salari de .XX. jorns qui sots estat a València per la dita vila axí com a misatger elet per lo feyt \del finament/ de les Corts, entre anar, estar e tornar vos sien deguts cent quaranta sous, ço és a rahó de .VII. sous per cascun jorn \de una part. E per los treballs e affanys que havets sostenguts per lo feyt de les dites Corts/, per tal lo dit

¶<sup>575</sup> Ratllat: *maestre de gramàticha per legir en la dita vila de gramàticha e de lògica.* ¶<sup>576</sup> Ratllat: *que fon affermat per los honrats jurats per la dita rahó.* ¶<sup>577</sup> Ratllat: *pus proppassada.* ¶<sup>578</sup> Ratllat: *li foren promeses donar de llur salari per .I., un*

*any.* ¶<sup>579</sup> Ratllat: *per la dita rahó.* ¶<sup>580</sup> Ratllat: *in palacio comuni.* ¶<sup>581</sup> Ratllat: *olim peyter de la dita vila per dos.* ¶<sup>582</sup> Ratllat: *per lliura.* ¶<sup>583</sup> Ratllat: *de peyta gra.* ¶<sup>584</sup> Ratllat: *en llurs comptes.* ¶<sup>585</sup> Ratllat: *taxades.* ¶<sup>586</sup> Ratllat: *primer.*

honrat consell \en lo dia que ere tengut e celibrat, que us són estats donats per ço que graciosament per a civada, cinquanta e cinch sous d'altra part, les quals dites quantitats pujen a summa de cent .XCV. sous/, manà a vós ésser feyt lo present albarà de retenció, de les quantitats de diners que en poder vostre pervendran vos puxats tetenir les dites quantitats, mostrant lo dit albarà vos seran reebudes en compte. *Scrit in palacio comuni*<sup>587</sup> *ville Castilionis, .X. die febroarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, absent \de la dita vila estant en València/, per en Ramon Johan, notari, en loch vostre haje bestretes<sup>588</sup> les quantitats de diners \infra següents/ per affers e negociis \propriis/ de la dita vila<sup>589</sup> per menut segons fon lest en plener consell, vós present, a les persones dejús scrites, ço és que donà a n Jacme Breç e son fill e altres \persones/ qui foren logades per derrocar los archs e paret del espital d'en Guillem Trulols qui fehien gran embarch en la construcció de la torre que s fa de nou \per los de la parròquia de Sent Pere/ segons per menut és escrit en vostre libre<sup>590</sup> per quatorze jornals a rahó de .II. sous per jornal, .XXVIII. sous. Ítem, a Jacme Matheu, trompeta, qui portà una letra dels jurats a vós ab un translat de una letra del senyor rey que fon presentada als dits jurats del feyt del peix, .VI. sous. Ítem, a n Francesch de Manressa, per lo feyt dels quarts, cinquanta-cinch sous. Enaxí que les desús dites quantitats per lo dit en Ramon Johan per vós bestretes pujen en summa e quantitat de huytanta-nou sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, per ço que la dita quantitat vos sie reebuda a la reddició del vostre compte. *Scrit ut supra.*

¶<sup>79r</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, estant en València per affers e negociis propriis de la dita vila, hajats bestretes e pagades<sup>591</sup> a les persones dejús scrites, segons mostràs \ésser/ escrit de vostra mà en una cèdula de paper la qual fon lesta en<sup>592</sup> consell, les quantitats següents. Primerament pagàs a n Johan Guimerà qui estave ab mossén en Giner Rabaça per la promessa que li fes de dar-li per anous \per ço/ que vós poguesets parlar ab lo dit mossén en Giner qui havie a donar sentència sobre lo feyt del pleyt de la nora, lo qual vos hic donà loch, e per la empara que s feu de vostra cavalcadura, per tot sis sous. Ítem, a n Oliva, notari, per lo protest que reebé que fon feyt a n Johan Sànxez en València que vingués a la dita vila per fer un lochtinent qui regís per aquell, .III. sous. Ítem, al mestre del qual compràs una trompeta per a obs de la dita vila ultra les tornes que li fes de les trompetes e bastrats trenquats que us portà Jacme Matheu, trom-

¶<sup>587</sup> Ratllat: *dicte*. ¶<sup>588</sup> Ratllat: *alcunes*. ¶<sup>589</sup> Ratllat: *les quals*.  
¶<sup>590</sup> Ratllat: *per certs, a rahó*. ¶<sup>591</sup> Ratllat: *a les quantitats*. ¶<sup>592</sup> Ratllat: *plener*.

peta, .XXXVIII. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Salvador Dezpuig e al escrivent que escriví en pergamí la carta de la provisió real feta \feta per lo [síndich] del feyt/ del establiment que la vila pogués fer execució \real/ axí en los peyters e clavaris com altres, .XVI. sous, .VI. diners. Ítem, que donàs a dret de sagell de la dita carta, .XXIII. sous. Ítem, pagàs per la cera, e a'n n'Assio que la espaxà, .II°. sous, .VI. diners. Ítem, per dos translats que fes fer<sup>593</sup> de la provisió de la sal e del privilegii de les osts a un escrivent, .XVIII. diners. Ítem, al escrivent qui feu translats dels furs nous del senyor rey en Martí, .XXXIII. sous. Enaxí que les dites quantitats per vós bestretes e pagades pujen a summa e quantitat de cent vint-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual mostrant les dites quantitats vos seran reebudes. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, administrador de les reendes e drets pertanyents al senyor rey en la \dita/ vila<sup>594</sup> e terme de aquella \per lo honrat consell elet e deputat/, saluts e honor. Com a vós per vostre salari de .III. dies qui sots<sup>595</sup> \estat a la ciutat de/ València entre anar, estar e tornar en lo mes de agost ara pus proppassat, per fer \los/<sup>596</sup> pagaments a certes persones de la dita ciutat de certs censals a aquelles en lo dit mes de agost del any \.MCCCCIII/ pus proppassat \deguts/ per la dita vila \per lo senyor rey vos/<sup>597</sup> sien deguts .XXX. sous a rahó de .X. sous per cascun jorn. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que de les quantitats de diners que en vostre poder pervendran vos puxats retenir los dits .XXX. sous, mostrant lo dit albarà e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

¶<sup>79v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, administrador de les reendes e drets pertanyents al senyor rey en la dita vila e terme de aquella, per lo honrat consell elet e deputat, saluts e honor. Com a vós per vostre salari de .III. dies a rahó de .X. sous per cascun dia qui sots estat \a la ciutat de/ València entre anar, estar e tornar en lo mes de febrer per fer \los/<sup>598</sup> pagaments a certes persones de la dita ciutat de certs censals a aquelles deguts per la dita vila \per lo dit senyor rey/ en lo dit mes de febrer vos sien deguts .XXX. sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà de retenció de la dita quantitat dels diners que en poder vostre pervendran, e mostrant aquells vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

*Die martis, .XI<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honrat en Guillem Loreta, justícia de la dita vila per .V. jorns qui és estat fora llur cassa ab

¶<sup>593</sup> Ratllat: *del feyt*. ¶<sup>594</sup> Ratllat: *e terme de*. ¶<sup>595</sup> Ratllat: *anat*.  
¶<sup>596</sup> Ratllat: *alcuns*. ¶<sup>597</sup> Ratllat: *vos, deguts*. ¶<sup>598</sup> Ratllat: *alcuns*.

llur cavalcadura ab la host qui anà<sup>599</sup> vers les parts de la Pobra Tornessa \comptadors<sup>600</sup> del dia del dimecres que lo penó/ ab certes persones de la dita host elets \partí de la dita Pobra e/ anà<sup>601</sup> de manament del noble governador de regne de València \vers les parts del loch de Bexí/<sup>602</sup> com<sup>603</sup> a l'altra companya \major de la dita ost/ lo dit governador licencià<sup>604</sup> \e manà que se·n/ tornàs \de la dita Pobra/ a la dita vila \tro al dicmenje que la dita host, de licència del dit noble governador, partí del dit loch e se tornà a la desús dita vila/, a rahó de .V. sous per cas-cun jorn, vint-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville, die .XI<sup>a</sup>. mensis marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup> CCCC<sup>o</sup> III<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, per affers e negociis propriis de la dita vila hajats bestretes e pagades a les persones dejús scrites, segons mostràs per vostre memorial ésser scrit per menut e fonch lest en lo dit consell, les quantitats següents. Primerament, a Içach Abnajub, juheu, per ligar e quèrnar <sup>80r</sup> lo traslat<sup>605</sup> que fon feyt del libre de la mustaçaffia e per fer les cubertes noves al dit libre, per tot .VI. sous. Ítem, a·n Pere de Reus los quals havie bestrets a·n Coves, menor, per lo adob que feu del pont del vall del portal d'en Passanant, per ço que la aygua no·l derrocàs o ditroís, .XII. diners. Ítem, al discret en Queroll, notari, per la substitució que reebé en València, la qual vós fes al discret en Johan Çuera, notari, .XII. diners. Ítem, a·n Jordamet, correu qui anà a València ab .I<sup>a</sup>. letra dels jurats directa als advocats de la dita vila ab lo traslat del manament que fon feyt al honrat en Guillem Loreta, justícia, per lo lochtinent de governador que fes crida que negú hom no fes valença a la part dels Centeles, de persona ne de armes, que y hordesassen ço que s'ich pertangués per revocar e anul·lar lo dit manament, per dos dies cuytats, .VII. sous. Ítem, a aquell matex per .I. jorn que y estech de més dels dits dos dies segons que per los \dits/ advocats als dits jurats per sa letra fon scrit en la hora que \aquell/ fon espatxat, .II. sous. Ítem, a un hom \de Burriana/ per una letra que \portà dels/<sup>606</sup> jurats \de la vila/<sup>607</sup> de Burriana als jurats de la vila de \Castelló, de/ galeres de moros, .II. sous. Ítem, a·n Vicent Sort, per .V. dies qui estech fora la dita vila e anà vers les parts de Sent Matheu per aspia ensemps ab en Johan Curça per haver sabuderia de les jents d'armes<sup>608</sup> qui eren en la \vila/ de Sent Matheu, a rahó de .II. sous, .III. diners per jorn, .XI. sous, .VIII. di-

¶ <sup>599</sup> Ratllat: *\ensemps ab los honrats jurats e síndich/*. ¶ <sup>600</sup> Ratllat: *axí que lo penó ab, e tornà a, retornà al loch de Bechí*. ¶ <sup>601</sup> Ratllat: *ab la dita host*. ¶ <sup>602</sup> Afegit al marge esquerre. ¶ <sup>603</sup> Ratllat:

*la \de aquells diners que n·avie perv/*. ¶ <sup>604</sup> Ratllat: *de la dita ost e se·n*. ¶ <sup>605</sup> Ratllat: *libre*. ¶ <sup>606</sup> Ratllat: *presentà als dits*. ¶ <sup>607</sup> Ratllat: *de galeres de moros, dels jurats*. ¶ <sup>608</sup> Ratllat: *a rahó de*.

ners. Ítem, a·n Domingo Guitart qui anà a València e portà acordar<sup>609</sup> lo procés del protest que fon feyt per part de la dita vila e proposat contra lo dit justícia que no devie enseguir lo dit manament a ell feyt per lo dit lochtinent de governador, sobre lo qual protest lo dit justícia se havie retengut acord havedor ab consell de micer Berthomeu del Mas, \doctor en leys/, per .III. dies a rahó de .II. sous, .VI. sous. E al dit micer Berthomeu per \llur salari de/<sup>610</sup> acordar lo dit procés,<sup>611</sup> .VII. sous. Ítem, a·n Jacme Matheu, \crida trompeta, al qual/ prestà .X. sous<sup>612</sup> de la \sua/ soldada \que pren/.<sup>613</sup> Ítem, a·n Anthoni Valentí, çabater, per les corregues e bossa \de cuyr/ que feu \de llur propri/ per a obs de portar lo penó lo qual anà vers les parts de Sent Matheu, e per sos treballs de mans de cussir aquelles, .VI. sous, .VI. diners. Ítem, donà e pagà al noble mossén Ramon Boil, governador del regne de València, qui donà licència que se'n tornàs de la Pobra Tornessa \on la ost ere/, a la dita vila la meytat de la \dita/ ost,<sup>614</sup> presents en Bernat Cabeça e en Jacme Escuder, jurats, .CLXV. sous. Les quals quantitats per menut desús declarades per vós bestretes e pagades pujen *in universo* a summa e quantitat de doents vint-quatre sous, .II. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut \e celebrat/, manà a vós fer lo present albarà, lo qual mostrand les dites quantitats vos seran reebudes a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

¶<sup>80v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a quarantae-quatre balesters qui anaren ab la \host que partí/<sup>615</sup> de la dita vila e anà<sup>616</sup> vers les parts de la Pobra Tornessa per manament del senyor rey, \comptant/ del dia \del divendres/ que la dita \host/<sup>617</sup> partí \de la dita Pobra/<sup>618</sup> e anà al loch de Bexí per manament del noble governador, \tro al disapte següent/<sup>619</sup> que són \.III./<sup>620</sup> dies, \los quals/ a rahó de dos sous, .VI. diners per cascun<sup>621</sup> \dia, segons a cascu de aquells/ fon \taxat e/ per lo dit \honrat/ consell<sup>622</sup> \pujen a summa e quantitat de quatre-cents .XL. sous/,<sup>623</sup> e los quals dits .XLIIII. balesters foren per vós escrits en una cèdula de paper per vós en lo dit consell exhibuida. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrand aquell la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a huytanta-

¶<sup>609</sup> Duplicat i ratllat. ¶<sup>610</sup> Duplicat i ratllat.

¶<sup>611</sup> Ratllat: *per llur salari*. ¶<sup>612</sup> Ratllat: *dels diners*.

¶<sup>613</sup> Ratllat: *.X. sous*. ¶<sup>614</sup> Ratllat: *la qual ere en la dita Pobra*. ¶<sup>615</sup> Ratllat: *lo penó*. ¶<sup>616</sup> Ratllat: *en la ost del*. ¶<sup>617</sup> Ratllat: *penó*. ¶<sup>618</sup> Ratllat: *de la dita Pobra, loch de Borriol*. ¶<sup>619</sup> Ratllat: *e fon tornada en*

*la dita vila de Castelló per \exclús lo dia que tornà tro/*. ¶<sup>620</sup> Ratllat: *cinch*. ¶<sup>621</sup> Ratllat: *balester segons, taxat e mostrat ésser scrit en una cèdula de paper per vós, de en*. ¶<sup>622</sup> Ratllat: *\exhibuida/ e taxat per lo dit consell a la dita rahó que fan \inch-cents cinquanta/ cent e deu sous*. ¶<sup>623</sup> Afegit al marge esquerre.

tres lancers que anaren ab la<sup>624</sup> host, la qual partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobra Tornesa per manament del senyor rey \cuytant/ del dia \dimecres/ que la dita host partí <del> \loch de la/ dita Pobra e anà al loch de Bexí per manament del noble governador \tro al disapte següent/<sup>625</sup> que són \.III. dies/<sup>626</sup> los quals a rahó de .II. sous per cascun dia segons a cascú de aquells fon taxat e \los quals dits .LXXXIII. lancers mostràs/ ésser escrits en una cèdula de paper per vós en lo dit consell exhibuida<sup>627</sup> \pujen a summa e quantitat de sis-cents .LXIIIº. sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrand aquell la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat als honrats en Bernat Cabeça, \en Johan Barbarossa e/ en Jacme Escuder, jurats<sup>628</sup> de la dita vila, e a vós dit síndich \que us retingats/ los quals ensemps ab lo honrat justícia e ab vós anaren ab la host, la qual partí de la desús dita vila e anà vers les parts de la Pobra Tornesa per manament del senyor rey ab llurs cavalcadures, axí \ab/ rocins com de mulla, \comptave/ del dia \del dimecres/ que la dita host partí de la dita Pobra e anà al loch de Bexí per manament del noble governador \tro al disapte següent/<sup>629</sup> que són <sup>||81r</sup> \.III./<sup>630</sup> dies, los quals a rahó de cinch sous per cascun dia segons que a cascun de aquells fon taxat per lo dit honrat consell \pujen a summa e quantitat de .LXXX. sous/.<sup>631</sup> Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits en vers vós e mostrand aquell la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Pere de Begues e a n Pere Miquel, menor, qui ab llurs rocins armats anaren ab la host que partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobra Tornesa per manament del senyor rey \comptant/ del dia \del dimecres/ que la dita host partí de la dita Pobra e anà al loch de Bexí per manament del noble governador<sup>632</sup> que són \.III./<sup>633</sup> dies los quals a rahó de .III. sous per cascun dia segons a cascú de aquells per lo dit honrat consell fon taxat, \pujen a summa e quantitat de .XXXII. sous/.<sup>634</sup> Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits ab cautela de reebuda de aquells, vos retenits, e la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

¶ <sup>624</sup> Ratllat: *penó de la*. ¶ <sup>625</sup> Ratllat: *e fon tornada en la dita vila de Castelló*. ¶ <sup>626</sup> Ratllat: *cinch*.  
 ¶ <sup>627</sup> Ratllat: *a la dita rahó fan huyt-cents trenta sous*. ¶ <sup>628</sup> Ratllat: *e a vós dit síndich e clavari que*

*us re*. ¶ <sup>629</sup> Ratllat: *e fon tornada en la dita vila de Castelló*. ¶ <sup>630</sup> Ratllat: *cinch*. ¶ <sup>631</sup> Ratllat: *fan cent sous*. ¶ <sup>632</sup> Ratllat: *e fon tornada en la dita vila*.  
 ¶ <sup>633</sup> Ratllat: *cinch*. ¶ <sup>634</sup> Ratllat: *fan quarnta sous*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat<sup>635</sup> a dotze hòmens qui anaren \cavalcant/ axí ab rocins com ab mulles ab la host que partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobra Tornessa per manament del senyor rey, \comptant/ del dia que la dita host partí de la dita Pobra e anà al loch de Bexí per manament del noble governador e fon tornada en la dita vila de Castelló, que són cinch dies, los quals a rahó de .III. sous per cascun dia segons que a cascú de aquells per lo dit honrat consell fon taxat, \pujen a summa e quantitat de/<sup>636</sup> setanta-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits en vós, e mostrant aquell la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.<sup>637</sup>

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Guillem Johan, penoner qui anà ab la host que partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobra <sup>81v</sup> Tornessa per manament del senyor rey per \.III./<sup>638</sup> dies a rahó de .III. sous per cascun jorn, que fan \.IX. sous/<sup>639</sup> de una part. E del dia que partí lo dit penoner \del loch de Burriol/<sup>640</sup> e anà al loch de Bexí de manament del noble governador \tro al disapte següent/<sup>641</sup> que són \.III./<sup>642</sup> dies, los quals a rahó de .V. sous per cascun jorn segons fon taxat a aquell per lo dit honrat consell \pujen a summa e quantitat de/<sup>643</sup> vint<sup>644</sup> sous de altra part. Enaxí que tots los dits .VII. jorns \als dits<sup>645</sup> salaris/ en los quals lo dit penoner és estat ab la dita host, pujen a summa e quantitat de \vint-nou sous/.<sup>646</sup> Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrant la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Domingo Barta, Berthomeu Arnau e Francesch Maçó, guardians del terme de la dita vila, per la derrera e última terça del any que's affermaren per guardar lo dit terme, lo qual finí en lo .XIII. dia del mes de febrer proppassat del present any, doents noranta-sis sous, .III. diners a aquells per la dita vila deguts<sup>647</sup> de aquells .DCCC. LXXXIX. sous que prenien de soldada de la dita vila per guardar lo dit terme per lo dit any segons que en carta pública és contengut. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit, tengut<sup>648</sup> e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual

¶ <sup>635</sup> Ratllat: a .XII. ¶ <sup>636</sup> Ratllat: fan. ¶ <sup>637</sup> Mar-ge esquerre: vacat com sie davall scrit. Tot l'Ítem, ratllat. ¶ <sup>638</sup> Ratllat: dos. ¶ <sup>639</sup> Ratllat: .VI. sous. ¶ <sup>640</sup> Ratllat: del dimecres, de la dita Pobra. ¶ <sup>641</sup> Ratllat: que fon tornada en la, tor-

nat lo dit pe, en la dita vila. ¶ <sup>642</sup> Ratllat: cinch. ¶ <sup>643</sup> Ratllat: fan de altra p, que fan .XV. ¶ <sup>644</sup> Ratllat: cinch. ¶ <sup>645</sup> Ratllat: fets, rahons. ¶ <sup>646</sup> Ratllat: trenta-un sous. ¶ <sup>647</sup> Ratllat: de restança. ¶ <sup>648</sup> Duplicat i ratllat.

ensemps ab cautela de reebuda de aquells vos retenits e mostrant la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honrat en Guillem Miró, batlle, lo qual ab sa cavalcadura \ab los honrats justícia e jurats, és/<sup>649</sup> anat ab la host per fer honor a la dita vila, la qual partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobla Tornessa per manament del senyor rey, comptant del dia del dimecres que la dita host partí de la dita Pobla e anà al loch ||<sup>82r</sup> de Bexí per manament del noble governador e \tro al disapte següent/<sup>650</sup> que són \.IIII./<sup>651</sup> dies, los quals a rahó de .V. sous per cascun, segons per lo dit honrat consell al justícia e jurats fon taxat, pujen a summa e quantitat de vint<sup>652</sup> sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrant la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Ramon Johan, en Guillem Sanç, Bernat Colomer, Johan Tauhenga, Domingo Capcir, Bonanat Dezpont, qui anaren cavalcant axí ab rocins com ab mulles a la host que partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobla Tornessa per manament del senyor rey, comptant del dia del dimecres que la dita host partí de la dita Pobla e anà al loch de Bexí per manament del noble governador, tro al disapte següent que són .IIII<sup>e</sup>. dies, los quals a rahó de .III. sous per cascun de aquells segons per lo dit honrat consell fon taxat, pujen a summa e quantitat de setanta-dos sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant aquell la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a n Pere de Reus, Guillem Feliu, Nicholau Orlando, Bernat Moliner, Anthoni Sànxez, Domingo Pineda, qui anaren cavalcant axí ab mules com rocins ab la host que partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobla Tornesa per manament del senyor rey<sup>653</sup> per .III<sup>o</sup>. dies que aturaren ab la dita host \estant en lo/<sup>654</sup> loch de Bexí tan solament, com lo \dimarts<sup>655</sup> ans que la dita host partí de la dita Pobla<sup>656</sup> e anà vers lo dit loch de Bexí/ los desús dits se'n \tornaren/<sup>657</sup> per manament del noble

¶<sup>649</sup> Ratllat: *ab la ost que.* ¶<sup>650</sup> Ratllat: *que fon tornada en la dita vila.*

¶<sup>651</sup> Ratllat: *cinch.* ¶<sup>652</sup> Ratllat: *e cinch.*

¶<sup>653</sup> Ratllat: *comptant del dia del dimecres.*

¶<sup>654</sup> Ratllat: *\en les parts del/, com a en lo.* ¶<sup>655</sup> Ratllat: *dimecres.*

¶<sup>656</sup> Ratllat: *que partí la dita host de la dita Pobla.* ¶<sup>657</sup> Ratllat: *vingueren.*



governador ¶<sup>82v</sup> a llurs cases<sup>658</sup> los quals dits .III. dies a rahó de .III. sous per cascun dia segons a cascun de aquells per lo dit honrat consell fon taxat, pujen a summa e quantitat de cinquanta .IIII<sup>o</sup>. sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant aquell la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Jacme Ruvio, Pere Ruvio, Guillamó Salvador, ministres, Guillem Segarra, en Tàrrega, trompadors, en Ramon Segarra, tabaler, e a·n Jacme Matheu trompeta, los quals ab llurs sturments per fer honor a la dita vila anaren ab la host que partí de la dita vila e anà vers les parts de la Pobra Tornessa per manament del senyor rey, per .VI. dies que \stigueren/<sup>659</sup> ab la dita host<sup>660</sup> los quals, a rahó de .II. sous per cascun jorn per cascun de aquells, pujen a summa e quantitat de .LXXXIII. sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda a la reddició del vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a·n Bernat Hostallés, notari, lo qual fon obmés de escriure en la cèdula \de paper/ en la qual foren scrits tots los noms dels balesters per vós dit síndich \en la ost/, per .III. dies a rahó de .II. sous e .VI. diners per cascun jorn, que fan .X. sous. Ítem, a·n Bernat de Luça, lancer, per .II. dies que estech en la dita host a Bexí a rahó de .II. sous per cascun dia, com per llur accident se'n hac a venir e no poch complir los dits .III. dies que fan .IIII<sup>e</sup>. sous/. Ítem, a nou hòmens<sup>661</sup> atzemblés los quals<sup>662</sup> hic són estats en compte dels lancers per altres .III. dies a rahó de .II. sous per cascun jorn que fan setanta e dos sous, los quals anaren ab la host que partí de la dita vila per manament del senyor rey e anà vers la Pobra Tornessa, comptant del dia del dimecres que la dita ost partí de la dita Pobra e anà al loch de Bexí de manament del noble governador, tro al disapte següent. Enaxí que totes les dites quantitats axí del dit balester \e lancer/ com dels dits .IX. \adzemblés/ lancers als dits salariis<sup>663</sup> deguts dels dits .IIII<sup>e</sup>. dies \e dos dies/ pujen a summa e quantitat de huytanta .VI. sous.<sup>664</sup> ¶<sup>83r</sup> Per tal, lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual mostrant la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

¶<sup>658</sup> Ratllat: \en la dita/. ¶<sup>659</sup> Ratllat: anaren.

¶<sup>660</sup> Ratllat: al loch de Bexí a.

¶<sup>661</sup> Ratllat: azí qui anaren que.

¶<sup>662</sup> Ratllat: van.

¶<sup>663</sup> Ratllat: per los dits. ¶<sup>664</sup> Ratllat: dos sous.

*Die veneris, .XXI<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós hajats mostrat en lo dit consell haver pagats al discret n'Andreu Martí, notari \e scrivà/ de la cort del official de Almagora per les escriptures a aquell degudes dels proceses actiats en la dita \cort/ per part de la dita universitat \axí/ contra n'Arnau Moster, prevere vicarii, com del feyt de la nora, e a instància de aquell ésser estada a vós tramessa per lo official letra de vet contra vós, .XXIII<sup>o</sup>. sous dels quals per lo dit n'Andreu serie estat feyt albarà a vós de paga. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab los dits proceses e cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrand aquell e los dits proceses la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit<sup>665</sup> .XXI. die marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, per affers e negociis propriis de la dita universitat hajats bestretes e pagades a les persones dejús scrites per menut, segons que en lo dit consell mostràs ésser escrit, les quantitats següents. Primerament als discrets en Johan Tauhenga e en Bertran de Bues, notari, subsíndich \de la ja dita vila/, per .I. dia qui anaren \abduy/ a la vila de Burriana per protestar contra mossén n'Andreu Castellar sobre lo feyt de la sall, e per reebre lo dit protest<sup>666</sup> a rahó de .III. sous per cascut de aquells per lo dit jorn, .VI. sous. Ítem, al dit en Johan per lo protest que legí<sup>667</sup> davant en Lois Sorio, arrendador de la gabella de la sal de la dita vila de Burriana, e donà translat de aquell al dit Lois Sorio, e meté aquell en forma públich, .V. sous. Ítem, a'n Pasqual Bataller, notari, qui legí primerament un protest davant lo dit arrendador del feyt de la sal del qual donà translat al dit arrendador, e meté aquell en forma públich, .V. sous. Ítem, a'n Domingo Bonet per un brugó de lenya que li prengueren de manament del lochtinent de justícia per escalfar als hòmens qui guardaven lo portal d'en Trullols, quant tota la ost ere fora la vila, .X. diners. Ítem, a'n Domingo Barta \e a'n Millà/ per los escuts que pujaren alt en lo sostre <sup>83v</sup>perque no's affollassen quant la host que anà a la Poblà Tornessa fon tornada en la dita vila, .VI. diners. Ítem, a'n Jacme Matheu trompeta, per .I<sup>a</sup>. letra dels jurats que portà als jurats de Almagora del feyt del delliurament que's devie fer de la céquia Major de la dita vila de Castelló, .XII. diners. Ítem, a aquell matex per encantar e delliurar lo cequiatge de la dita céquia, per llur salari, .V. sous. Ítem, a'n Macià Guerau, carnicer, per lo adob que feu a la taula de la carneria de la dita vila quant tenien aquella arrendada, .XV. diners. Ítem, al porter del governador de València per ço com treballà en fer donar posades als hòmens de la ost que dormiren en Burrioll, com no'n tro-

¶ <sup>665</sup> Ratllat: *ut supra*.

¶ <sup>666</sup> Ratllat: *abduy ensemps*. ¶ <sup>667</sup> Ratllat: *reebé*.

bassen, .III. sous. Les quals quantitats desús dites pujen *in universo* a summa e quantitat de vint-set sous, .VII. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant aquell les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Ramon Johan, *olim* síndich e clavari de la universitat de la dita vila en l'any pus proppassat, saluts e honor. Com per vós en lo dit \vostre/ any sien estades fetes a-n Matheu Villar, crida trompeta \tunch e corredor públich *tunc*/ de la ja dita vila, les robes acostumades a aquell \fer/ per llur servi de \ésser/ crida trompeta e corredor públich de la dita vila per<sup>668</sup> cascun any, les quals robes entre calces<sup>669</sup> e averies costaren huytanta sous, segons mostràs per lo libre dels vostres comptes \ésser escrit/, dels quals per obliu del discret en Bernat Pelegrí, notari, *tunc* scrivà del consell e jurats de la ja dita vila, \per aquell/ serie estat obmés a vós ésser feyt albarà del \tunc/<sup>670</sup> honrat consell e no sie rahonable cosa que \la/ dita quantitat<sup>671</sup> la qual vós haviets<sup>672</sup> bestreta e \pagada/ al dit en Matheu, per ço que desús que aquella perdessets e no us fos reebuda en vostre compte.<sup>673</sup> Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e \mostrant/ la dita quantitat vos serà reebuda en vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la ja dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a-n Berthomeu Arnau e a-n Guillamó Castell, qui anaren per atzemblés en la host e portaren \los/ escuts<sup>674</sup> de la dita vila e les guarni- ||<sup>84r</sup> onts dels honrats jurats e del penoner, e altres robes de aquells, la qual ost anà vers les parts de la Pobla Tornessa per manament del senyor rey, e puix tornà al loch de Bexí per manament del noble governador de València, per .VI. dies que anaren ab la dita host<sup>675</sup> e estigueren en aquella<sup>676</sup> tro que fon tornada en la dita vila, a rahó de .II. sous per cascun dia a cascú de aquells, que fan vint e quatre sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual vos retenits e mostrant aquell la dita quantitat vos serà reebuda. Scrit *ut supra*.

*Dicta die veneris, .XXI<sup>a</sup>. marcii anno predicto.*

Del<sup>677</sup> consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honorable en Johan Sànxez de Dicastiello, donzell, lochtinent de governador de rivu d'Uxó a ensús, cent noranta-huyt sous reals de València per rahon e causa dels servis,

¶ <sup>668</sup> Ratllat: .I. any. ¶ <sup>669</sup> Ratllat: *capiró*.

¶ <sup>670</sup> Ratllat: *dit*. ¶ <sup>671</sup> Ratllat: *no perdesets*.

¶ <sup>672</sup> Ratllat: *pagada*. ¶ <sup>673</sup> Ratllat: *per vós retut*

e donat. ¶ <sup>674</sup> Ratllat: *e les guarnions*. ¶ <sup>675</sup> Ratllat: *tro*. ¶ <sup>676</sup> Ratllat: *ab llurs*. ¶ <sup>677</sup> Ratllat al marge esquerre: *albarà*.

treballs e affanys per aquell fets e sostenguts per aquesta universitat, axí en lo feyt de les osts com \per/ tots altres qualsevol feyts e negociis toquants<sup>678</sup> e concernents profit e utilitat de la dita universitat per aquell fets e sostenguts tro en lo present dia e dejús scrit. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e mostrant la dita quantitat vos serà reebuda en vostre compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville*, .XXI. die mensis marci, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.

*Die dominica*, .VI<sup>a</sup>. mensis aprilis anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com segons mostràs ésser escrit en vostre libre e fonch lest en plener consell vós haver despeses e pagades \per menut/ a les persones dejús scrites les quantitats següents. Primerament, a Jordanet, correu, per .II. dies que anà a València ab una letra dels jurats directa al honrat micer <sup>¶84v</sup> Guillem Çuera per demanar de consell com se haurien los dits jurats en lo feyt \del reebre/ dels moros que's volien fer vehins de la dita vila, a rahó de .III. sous per jorn, .VI. sous. Ítem, als jutglars los quals ab llurs struments feren so lo jorn de Pasqua de Resurrecció al peix, .V. sous, .VI. diners. Ítem, a'n Ramon Dolç per la messió que feu lo dijous de la cena e del divendres Sant a una fembra pecadriu fora lo jardí per ço que no fes pecat de son cors, .XII. diners. Ítem, a'n Pasqual Bataller, notari e scrivà dels jurats, per fer escriure lo libre del cequiatge de la céquia Major de la dita vila, lo qual fon delliurat a'n Pere Gomar, .VI. sous. Ítem, al honrat micer Berenguer Clavell, doctor en leys, los quals li bes-tragués en la dita ciutat per rahon de una judicatura de la qüestió que ere entre la dita vila e lo discret en Bernat Colomer,<sup>679</sup> cinquanta-cinch sous, dels quals mostràs albarà de reebuda de aquell al dit honrat consell, escrit de mà pròpria del dit en Berenguer \a .III. de abril del any concurrent/, les quals quantitats *in universo* pujen a summa e quantitat de setanta .III. sous, .VI. diners. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab lo dit albarà del dit micer Berenguer Clavell vos retenits e mostrant la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville*, .VI. die aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós per vostre salari de .V. dies que sots estat a València \per misatger/ entre anar, estar e tornar axí per reebre los diners dels atzemblés, com per certificar-vos del feyt de les Corts

¶<sup>678</sup> Ratllat: \per aquell fets/.

¶<sup>679</sup> Ratllat: e dels quals.

dels nostres advocats com eren \finides/, a rahó de .VII. sous per jorn, vos sien deguts trenta-e-cinch sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, ab lo qual vós puxats retenir vers vós la dita quantitat e mostrand serà-us reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honrat en Guillem Sanç, savi en dret, \quaranta .IIII<sup>o</sup>. sous/ per rahó dels servis e treballs per aquell fets \e sostenguts/ per la dita vila axí en lo feyt de les penyores fetes per los \jurats/<sup>680</sup> de Onda de béns de hòmens de la dita vila, les quals són estades restituides a la dita vila, com ||<sup>85r</sup> per tots altres feyts e negociis<sup>681</sup> en los quals lo dit en Guillem Sanç, per profit e utilitat de la dita vila, haze trebalat tro en lo present e dejús scrit dia. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de aquell vos retenits e mostrand la dita quantitat vos serà reebuda en compte. Scrit *ut supra*.

*Die dominica, .XXVII. aprilis anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Pere Parel·lades, pessador de les farines, al qual per la dita vila són deguts per la dita rahó de la segona<sup>682</sup> terça del any la qual finí a .XXI. dia del present e dejús scrit mes de abril, de aquells cent .LXXX. sous que pren de salari per tenir lo pes e pessar les dites farines, sexanta sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en vostre compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville, .XXVII. aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Jacme Domingo, mestre de gramàtica,<sup>683</sup> al qual són deguts per la dita vila per legir de gramàtica e de lògica per un any \en la dita vila/, de la segona e última terça \del dit any/ que finí en la festa de Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor pus proppassada, de aquells tre<e>nts sous que pren de salari de la dita vila \per lo ja dit any/ per la desús dita rahó, cent cinquanta sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

¶ <sup>680</sup> Ratllat: hòmens.

¶ <sup>681</sup> Ratllat: de la dita vila.

¶ <sup>682</sup> Ratllat: paga o.

¶ <sup>683</sup> Ratllat: de la dita vila.

¶<sup>85v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós, per rahó de la anada que havets feta axí com a síndich e misatger de la dia vila a la ciutat de València per lo feyt de les Verdunes per les demandes per aquelles proposades \denant lo honrat micer Tomàs de Copliure, doctor en decrets, jutge per lo se-nyor rey delegat/, axí contra alguns síndichs e clavariis de la dita vila passats, com contra algunes altres persones de la dita vila, \com per fer altres affers de la dita vila/, en la qual dita misatgeria vós \havets/ estat .III. dies per los quals, a rahó de .VII. sous per cascun dia vos \són/<sup>684</sup> deguts vint-huyt sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, ab lo qual vos puxats retenir los dits vint-huyt sous dels diners que en poder vostre pervendran. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com vós, per affers e negociis propriis de la dita universitat per menut hajats bestretes e pagades a certes persones segons fon lest en plener consell, les quantitats següents, ço és a-n Anthoni Ciurana, ferrer, per un cèrquol nou que feu al poal del pou de senta Maria, e per adobar-ne altre al dit poal, per tot cinch sous. Ítem, als honrats n'Arnau Salla e en Jacme Escuder, jurats, per lo primer dia que anaren a veure e regonéxer si ere bé escurada la céquia Major de la dita vila, la qual havie escurada en Pere Gomar, e lo qual regoneximent feren en lo dit dia de la vila amunt tro al molí d'en Bernat Andreu, a rahó de .II. sous per cascú, quatre sous. Ítem, a aquells matexs per lo segon dia que anaren a veure la dita céquia de la vila \avall/<sup>685</sup> tro a les almenares, a la dita rahó de .II. sous, quatre sous. Ítem, a vós dit síndich per salari<sup>686</sup> del dit segon dia que anàs a la vila de Almagora per \defendre/<sup>687</sup> lo feyt dels arbres que eren estats tallats per los escurants com los fessen embarch a posar lo traquim de la dita céquia, ab los dits jurats per vigor de la letra tramessa per los jurats de Almagora als dits jurats per relevar mesió e despesa, dos sous. Ítem, a-n Pere Guasch corredor, per .VI. vendes que foren meses en lo seu libre dels censals offerats per en Ramon Johan axí com a béns d'en Pasqual de Mealla per fer compliment de paga de ço que havie a tornar a la dita vila per lo feyt de la peyta, a rahó de .VI. diners per cascuna venda, tres sous. Ítem, al discret en Johan Çuera, notari, per certs treballs e afanys axí com a procurador substituhit vostre sostenguts en certs pleyts per aquell procurats en la \dita/ ciutat, noranta .IX. sous, dels quals nos mostràs albarà scrit de mà pròpria del dit en Johan a .XVI. del present mes de abril any present, segons que en aquell és largament contengut, lo qual vos retenits vers vós. Ítem, als honrats en Johan Barbarrossa e Bernat Cabeça, jurats, e a vós qui ensemps ab ells anàs al parlament que havets haüid ab los jurats de Almagora sobre

¶<sup>684</sup> Ratllat: *sien*. ¶<sup>685</sup> Ratllat: *amunt*.  
¶<sup>686</sup> Ratllat: *de un dia*. ¶<sup>687</sup> Ratllat: *affrontar*.

les penyores que eren estades feytes d'en Guillem Agramunt per un dia, a rahó de .II. sous per cascú, <sup>¶86r</sup> sis sous. Ítem, a'n Pere de Begues, notari, qui aquells havie bestrets per [vós] a'n Pere Serres, saig, per la letra del lochtinent de governador que portà als justícia e jurats de Almagora que no penyorassen béns de hòmens de aquesta universitat com lo síndich hagués fermat de dret en poder del dit lochtinent, .III. sous. Les quals dites quantitats pujen *in universo* a summa e quantitat de cent vint-sis sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual mostrand les dites quantitats vos seran reebudes en compte. Scrit *ut supra*.

*Die dominica, .XI<sup>a</sup>. madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Guillem Esteroll al qual per la dita vila són deguts tre<e>nts sous per rahon de un any que ha servit la dita vila per cervater segons se afferma, lo qual dit any finí en lo primer dia del present \mes de maig/ e dejús scrit, segons per carta pública és estat \mostrat/.<sup>¶688</sup> Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós ésser feyt lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *in palacio comuni dicte ville, .XI<sup>a</sup>. madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Johan Polo o a'n Johan Guillem als quals és estat delliurat l'escorredor de Rafallafena<sup>¶689</sup> per tenir en condret aquell per .III. anys, dos florins \dels/ quals a aquells per rahon del dit escorredor per la dita vila \són estats/ promés fer de ajuda per cascun any. E los quals dits dos florins resten a ells \per la dita vila/ a pagar del terç e derrer any lo qual finí en lo mes de març proppassat. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de qualsevol de aquells vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

<sup>¶86v</sup> Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al honrat micer Johan Miralles, licenciat en leys, al qual per lo honrat consell de la dita vila tengut e celebrat en lo palau comú de la dita vila *.XXVII<sup>a</sup>. mensis aprilis proxime preteriti* són estats promeses e proferts donar per adjutori de les mesions e despeses per aquell fetes, disrichs e diornals per aquell feytes e sostenguts en la prosecució per aquell feta contra los delats e denunciats de la mort feta e perpetrada en la

¶<sup>688</sup> Ratllat: *atrobat*. ¶<sup>689</sup> Ratllat: *a tres anys*.

persona del honrat en Bernat Miralles<sup>690</sup> estant e regent l'offici de justiciat en la dita vila, germà de aquell, \com en altra manera/, trenta florins d'or, jatsie que per llur cèdula exhibuida e mostrada en lo dit consell lo dit micer Johan demanà molt més gran quantitat dels dits .XXX. florins segons que en la dita cèdula és declarat. E dels quals dits .XXX. florins lo dit micer Johan per totes mesions e despeses, disrichs e diornals per aquell fetes e sostenguts tro en lo present dia \e dejús scrit per honor del dit honrat consell/ se's tengut per content e per pagat. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ensemps ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en vostre compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós, per rahon de .IIII. dies qui sots estat tramés per misatger a la ciutat de València per la dita vila per lo feyt de la col·lació que's devie tenir entre los nostres advocats de una part, e los advocats de la vila de Almagora de la part altra, per lo feyt de les penyores per los hòmens de Almagora fetes<sup>691</sup> de certes cabeces de bestiar del discret en Guillem Agramunt, notari, per ço com lo bestiar del dit en Guillem ere entrat en la llur orta. E per saber lo feyt de les Verdunes en què estave,<sup>692</sup> a rahó de .VII. sous, vos sien deguts .XXVIII. sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que de les quantitats de diners que en poder vostre pervendran vos puxats retenir la dita quantitat msotrant lo present albarà. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. ¶<sup>87r</sup> Com segons \vós mostràs en consell/ ésser scrit per vostre libre per affers e negociis propriis de la dita vila haver bestretes e pagades a les persones dejús scrites les quantitats següents, ço és que bestragués a'n Pericho Bernat, lo qual se és affermat per ésser cervater a un any, de aquells .XXI. florí que pren de soldada, cinquanta-cinch sous. Ítem, a'n Jacme Matheu, los quals li prestàs de la sua soldada, déset sous. Ítem, al honrat n'Arnau Sala, jurat, al qual prestàs de aquells diornals que ha sostenguts en ésser sobrestant per adobar l'escorredor appellat de Rafallafenna e lo camí públich en lo qual discorre lo escorredor del Ravayll de la dita vila, onze sous. Ítem, que pagàs al dit Jacme Matheu per treballs e afanys per aquell sostenguts de encantar e deliurar lo guardianatge del terme de la dita vila segons és acostumat, cinch sous. Les quals quantitats desús dites in universo pujen a summa e quantitat de huytanta-huyt sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que a la reddició del vostre compte les dites quantitats vos sien reebudes. Scrit *ut supra*.

¶<sup>690</sup> Ratllat: *olim estant*. ¶<sup>691</sup> Ratllat: *de béns del discret en*. ¶<sup>692</sup> Ratllat: *\per vostre salari/*.



*Die sabbati, .XVII<sup>a</sup>. madii anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat als honrats n'Arnau Salla, en Bernat Cabeça, en Johan de Barbarossa e en Jacme Escuder \llurs salariis e trebaylls de/ exercir e administrar l'officiu de juraderia \e ésser jurats de la dita vila en l'any proppassat/<sup>693</sup> quatre-cents sous, \ço és a cascú de aquells cent sous, a cascun de aquells/. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de cascun de aquells vos retenits e les dites quantitats vos seran reebudes a la reddició del vostre compte. Scrit *in palacio comuni ville Castillionis, .XVII. die madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat al discret en Pere de Begues, notari, per<sup>694</sup> aquell sostenguts \per llur salari e trebaylls/ de ésser síndich e procurador de la dita vila als pleyts tan solament<sup>695</sup> en l'any proppassat, cinquanta sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, <sup>||87v</sup> lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e seran-vos reebuts en compte. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Com a vós sien degudes per la dita vila les quantitats següents, ço és per càrrechs e trebaylls de \exercir e administrar los affers de la dita vila axí com a síndich e clavari de aquella en l'any proppassat, de una part/<sup>696</sup> .CL. sous. Ítem, \de altra part/ per ésser assessor dels honrats jurats .C. sous. Ítem, per les vendes \de béns setis/ a vós<sup>697</sup> en lo dit nom fetes per los honrats jurats instant lo discret en Francesch Sala, notari, peyter de la dita vila en l'any proppassat, cent sous. Les quals quantitats<sup>698</sup> *in universo* \pujen en summa de/ treents cinquanta sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, per ço que les dites quantitats dels diners que en poder vostre pervendran vos puxats retenir. Scrit *ut supra*.

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Pasqual Ferrando, síndich e clavari de la universitat de la dita vila, saluts e honor. Donat e pagat a'n Pasqual Bataller, notari, per llur salari e trebaylls de ésser escrivà dels honrats jurats en l'any proppassat, cent sous. Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquell vos retenits e la dita quantitat vos serà reebuda. Scrit *ut supra*.

¶<sup>693</sup> Ratllat: *per un any lo qual finí en la festa de cinquagèsima propvinent, quatre-cents sous, ço és a cascun de aquells cent sous, que són \en summa per tots/, \lo officiu dels quals es finit/.* ¶<sup>694</sup> Ratllat: *los*

*trebaylls e affanys.* ¶<sup>695</sup> Ratllat: *per un, tro a la fe.* ¶<sup>696</sup> Ratllat: *regir e administrar les peccímes de la dita vila axí com a síndich e clavari de quells en.* ¶<sup>697</sup> Ratllat: *fetes axí com.* ¶<sup>698</sup> Ratllat: *pujen en summa.*

Del consell de la vila de Castelló al honrat en Rodrigo Çanou, notari administrador de les reendes del senyor rey, saluts e honor. Donat e pagat a n Pasqual Bataller, notari e scrivà dels honrats jurats, per \llur salari e treballs/ de la absolució<sup>699</sup> e diffinició \que ha reebuda e messa en pública forma/, la qual lo dit honrat consell ha \feta/<sup>700</sup> fer al honrat micer Johan Miralles, *olim* administrador de les dites reendes, de<sup>701</sup> dues annades proppassades per les quals lo dit micer Johan les dites reendes<sup>702</sup> ha regides e administrades \segons que en la dita absolució és pus largament contengut, .XI. sous/.<sup>703</sup> Per tal lo dit honrat consell en lo dia dejús scrit tengut e celebrat, manà a vós fer lo present albarà, lo qual ab cautela de reebuda de aquells vos retenits<sup>704</sup> <sup>||88r</sup> e la dita quantitat vos serà admesa en lo vostre compte. Scrit *ut supra*.

<sup>||88v-89v</sup> (en blanc).

<sup>||90r</sup> **Letres.**

Als honrats los jurats de la vila de Almagora o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que n'Anthoni Pelegrí, vehí que solie ésser de la dita vila de Almagora, ha jurat en poder nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la desús dita vila de Castelló, sí e segons conste e appar per los libres ordenats per lo honorable consell de la prop dita vila. Per tal a instància del dit n'Anthoni Pelegrí, vehín nostre, manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell de juraderia a nós comanat en cera vermella empremtat sagellada.

*Datum Castillionem, .XVI. die mensis iulii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>. CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

Als honrats los jurats del loch de Benaçal o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Bernat Ferrer és vehí de la dita vila e ha jurat la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de aquella, sí e segons per los libres ordenats per lo honorable consell de la ja dita vila conste e appar, hoc encara per la carta de franqueta a aquell axí com a vehí de la desús dita vila donada e delliurada poretz veure clar. Per què us plàcie al dit en Bernat Ferrer axí com a vehí nostre ben tractar en tot ço que haje a fer ascí. E en alcuna manera no vullats a aquell molestar, agreujar ne enquietar contra furs e privilegiis del regne de València, franqueses, libertats e immunitats als vehins e habitants en la dita vila atorgades e donades, axí com

¶ <sup>699</sup> Ratllat: *que ha reebuda la.* ¶ <sup>700</sup> Ratllat: *manada.* ¶ <sup>701</sup> Ratllat: *llur.* ¶ <sup>702</sup> Ratllat: *regí e administrà.* ¶ <sup>703</sup> Ratllat: *e la qual dita absolució*

*és estada reebuda en, en, per lo dit notari e messa en forma. publicada e liurada al dit micer Johan Miralles.* ¶ <sup>704</sup> Ratllat: *e serà.*

de vosaltres nós cofiam, offerints-nos apparellats fer per vosaltres en vers vostres vehins \semblants coses/<sup>705</sup> e servir a aquells les franqueses e libertats del dit loch. Perque a resquesta del dit vehín nostre manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo sagell de la dita vila en cera vermella empremtat sagellada.

*Datum en la vila de Castelló, a .XVII. de setembre, anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. tercio.*

¶<sup>90v</sup> *Die iovis, .III<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Al honrat lo justícia de la vila de Almagora o a son lochtinent, de nós los justícia e jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en lo dia de dimecres que ere comptat a .XXVI. dies del mes de deembre del any present e dejús scrit, nós e lo honrat consell de la ja dita vila havem feta elecció de cequier per règer e administrar la céquia Major de la desús dita vila de Castelló, la qual dita céquia passe e discorre per \lo/ vostre terme, ço és del honrat en Pere Marquo, vehín nostre, lo qual dit cequier ha jurat e feyt sagrament en poder de nós dit justícia de haver-se bé e lealment en lo regiment de la desús dita céquia segons és fer acostumat. E lo dit cequier ha presses e reebuts per guardians de la dita céquia ço és n'Apparici Merlo e en \Berthomeu Maçana, vehins nostres/<sup>706</sup> los quals han jurat e fet sagrament en poder del ja dit cequier de haver-se bé e lealment en lo dit guardianatge e de fer verdaderes relacions segons és acostumat fer, perque segons forma de les sentències entre vosaltres e nós promulgades \nós/, de les dites coses ab la present letra ab lo sagell del dit honrat consell en cera vermella empremtat sagellada certificam.

*Datum in villa Castellionis, die .III<sup>a</sup>. ianuarii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Letra dels vehins novells.

*Die martis, .XV. aprilis anno predicto .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Als honrats los jurats del loch de Burriol o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que n'Andreu Fuster, vehín que solie ésser del dit loch, ha jurat en poder nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la desús dita vila, segons per los libres ordenats per lo honorable consell de la ja dita vila conste e appar. Per tal a requesta del dit n'Andreu Fuster, vehín nostre, manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell de juraderia e officii a nós comanat sagellada.

*Datum in villa Castellionis, .XV. aprilis anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

¶<sup>705</sup> Ratllat: *simul aquells ben tractar.*

¶<sup>706</sup> Ratllat: *Bernat Balester.*

||<sup>91r</sup> Letra dels vehins novells.

*Die veneris, .XVI<sup>a</sup>. madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

Als honrats los jurats del loch de Orpessa o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Berenguer Ferrando, vehí que solie ésser del dit loch, ha jurat en poder nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la dita vila segons que per los libres ordenats per lo honorable consell conste e appar. Per tal a requesta del dit en Berenguer Ferrando, vehín nostre, manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del officii a nós comanat segellada.

*Datum in villa Castellionis, .XVI. die mensis madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>. quarto.*

Als honrats los jurats del loch de Orpessa o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Pere Domingo, pescador, vehí que solie ésser<sup>707</sup> del dit loch, ha jurat en poder nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la dita vila de Castelló, segons que per los libres ordenats per lo honorable consell de la ja dita vila conste e appar. Per tal a requesta del dit en Pere Domingo, manam a aquell fer la present letra testimonial ab lo segell del officii a nós sagellada.

*Data ut supra.*

Als honrats los jurats del loch de Orpessa o a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam que en Guillem Escolà, pescador, vehí que solie ésser del dit loch, ha jurat en poder nostre la fealtat del molt alt senyor rey, vehinatge e habitació de la dita vila segons per los libres ordenats per lo honorable consell conste e appar. Per tal a requesta del dit en Guillamó Scolà manam fera a aquell la present letra ab lo segell del offici a nós comanat sagellada.

*Data ut supra.*

||<sup>91v-92v</sup> (en blanc).

||<sup>93r</sup> *Sequitur* letra directa als justícia e jurats de Almaçora sobre [lo] deliurament fahedor de la céquia Major de la vila [de] Castelló:

Als honrats los justícia e jurats de la vila de Almaçora [o a llurs] lochtinents, de nós los justícia e jurats de la vila de Cas[telló], saluts e honor. Per tenor de les presents vos certificam haver més en públich encant la céquia Major de la vila [de] Castelló a .III. anys a escurar e aerbar cascun any en poder e mà d'en Jacme Matheu, corredor públich de la dita vila. E aquella per lo dit corredor per molts dies és estada encantada e subastada per la dita vila e per los lochs acostumats de

¶<sup>707</sup> Ratllat: *vostre*.

aquella, de la qual dita céquia, Déu volent, entén fer delliurament a aquell qui per menys la traurà dicmenje primervinent après menjar. Per tal, del encant e delliurament fahedor de la dita céquia vos certificam si ésser hic volrets o algun de la dita vila de Almagora volrà aquella traure que y sie lo dit dia e hora. E vós, o algun per vós que y siats presents al dit delliurament si ésser hic volrets. En altra manera certificam-vos que presents o absents vós o altres de Almagora que y entenguen serà delliurada a aquell o aquells que per menys preu o quantitat de present no s'ich trobe tenir la volrà.

*Datum in villa Castellionis, .XII. die mensis madii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>.CCCC<sup>o</sup>.III<sup>o</sup>.*

*Posthea vero die mercurii Viora completori vel quasi/ que computabatur dicta .XII. die marci<sup>708</sup> anno predicto*, lo dit Jacme Matheu feu relació ell<sup>709</sup> en hora de mig dia vel quasi del dit dia de dimecres haver presentada la dita letra al honrat en Jacme Tió, justícia de la vila de Almagora, com los jurats ne lochtinent de aquells no hagués pogut atrobar com dixés lo dit justícia que no eren en la dita vila. En presència del discret en Guillem Gombau, notari, vehín de la vila de Castelló e d'en Domingo Aznar, saig de la vila de Almagora, lo qual dit justícia dix que li havie \respost que la havie/ per presentada e que decontinent que fossen venguts los jurats que ell l'als farie legir e que y serien.

¶<sup>93v</sup> *Sequitur letra directa iurati [consilio] Onde super Sancto Mathe.*

[Als] honrats los jurats de la vila de Onda [o] a llurs lochtinents, de nós los jurats de la vila de Castelló, saluts e honor. Certificam-vos [...] *datum* de la present ésser denant nós comparegut en Jacme Aranda, vehín nostre, exponent de paraula que per ço com lo seu pastor qui garde les bèsties bovines de aquell en lo nostre terme \havie menades/<sup>710</sup> abeurar en [...] dins la rambla de Algonder \les dites bèsties/ ço que fer pogut \haurie/ e li \ere/ legut e permís [...] per furs e privilegiis del regne de València, com per franqueses e libertats a la dita vila de Castelló atorgades de entrar e abeurar en la dita rambla franchament, majorment com los rivuus e rambles e les aygües vessants de aquelles sien comunes e no sien pròpies de negú, per los guardians<sup>711</sup> qui guarden lo vostre terme serie estada marchada, pressa e penyorada al dit vehín nostre la somera del fa[drí] que va ab les dites bèsties de aquell, la qual \somera/ los dits guardians contra volentat del dit pastor \se'n/ haurien menada ab sí, \e axí és com/ segons que per lo dit vehín nostre serie estat denant nós afermat [...] per dita rahó la dita somera no porie ne pot per los dits guardians ésser a aquell pressa, marcada ne penyorada<sup>712</sup> ne menys per aquells \ab sí/ menada. E per ço ha requests nós que la dita somera franchament e sens alcuna mesió e despessa \per los dits guardians/ li deguessen fer restituhir

¶<sup>708</sup> Ratllat: *lo dit Jacme.* ¶<sup>709</sup> Ratllat: *en lo dit dia.*  
 ¶<sup>710</sup> Ratllat: *serien entrades.* ¶<sup>711</sup> Ratllat: *del vostre.* ¶<sup>712</sup> Ratllat: *ni menys.*

e tornar. E a vosaltres ésser scrit *ut infra*. E nós, considerants les coses requestes per lo dit vehín nostre ésser justes e a rahó consonants \de justes procehiments/, per tal instant e requirent lo dit en Jacme Aranda, [a v]osaltres en deute de justícia requerim e de part de nosaltres la vostra amistat pregam que encontinent<sup>713</sup> e de feyt restituhiscats e tornets eo restituhir e tornar façats \per los dits guardians o qui's pertangue/ al dit vehín nostre, franchament e sens alcuna mesió e despessa, la dita somera per aquells al dit vehín nostre pressa e penyorada contra los dits furs e privilegiis e franqueses e libertats a la dita [vila] atorgades. En altra manera<sup>714</sup> certificam-vos que \si la dita somera cessarets e [...] de tornar al dit vehín nostre franchament segons dit és/,<sup>715</sup> ço que no creem, nós si requests ne serem axí com aquells [...] no poriem deffallir al dit vehín nostre en mantenir<sup>716</sup> e defendre aquell en llur dret e justícia, màxime agreujat contra \los dits/ furs e privilegiis e les dites franqueses e libertats de la dita vila, procehirem e enantarem en lo dit feyt sí e segons que per justícia, fur e rahó, atrobarem ésser fahedor. E del que per vosaltres en e sobre lo dit feyt procehit e enantat serà plàcie a vosaltres, nos per vostra letra, certificar com nós en \son cars/ siam apparellats fer per [vós] semblants<sup>717</sup> coses e majors tota vegada justícia migançant.

*Datum in villa Castellionis, die .XVIII<sup>a</sup>. marcii anno a Nativitate Domini .M<sup>o</sup>. [CCCC<sup>o</sup>.]III<sup>o</sup>.*

¶ <sup>713</sup> Ratllat: *realment*. ¶ <sup>714</sup> Duplicat.

¶ <sup>715</sup> Ratllat: *si·l contrari fahiets*.

¶ <sup>716</sup> Ratllat: *aquell*. ¶ <sup>717</sup> Ratllat: *en son cars*.

# Índex antroponímic

## A

- Abbenafric, Samuel (*Samuell*), jueu 349
- Abbenemies, Jusué, àlias Bernat Padrells, jueu convertit al cristianisme 128
- Abella, n' 40
- Abnajub, Içach, jueu 372
- Adam, Joan (*Johan*), notari 27, 28, 300
- Adsuara* → *Atzuara*
- Agramunt, n' 165
- Agramunt, Arnau, conseller, sagristà 54, 67, 120, 138, 140, 143, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 171, 174, 175, 198, 199, 201, 202, 204, 207, 208, 211, 212, 221, 222, 224, 225, 230, 231, 233, 234, 264, 270, 277, 279, 282, 287, 299, 300, 301, 306, 313, 321, 323, 328, 332, 335, 343
- Agramunt, Francesc (*Francesch*), prevere 324
- Agramunt, Guillem, notari 383, 384
- Aguilar (*Aguillar*), Francesc (*Francischo*) d' 49
- Aguiló (*Aguilló*), n' 142, 166, 176
- Aís (*Ayç*), Arnau, veí de Vila-real 87, 114
- Alagó, Antoni d' (*Anthoni d'*) 108
- Albert, Salvador, conseller 138, 140, 143, 144, 145, 152, 153, 156, 157, 161, 163, 174, 175, 290
- Albinyana, Alamany d' 255
- Albiol (*Albioll*), Guillem (*Guillamó*), conseller 264, 270, 285, 288, 304, 306, 315, 321, 328
- Alçamora, Berenguer d' 222, 247, 293, 323, 324, 360
- Alçamora, Joan d' (*Johan d'*), notari, veí de Castelló, conseller 22, 23, 25, 31, 39, 41, 42, 43, 57, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 78, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 109, 122, 139, 157, 182, 256, 257
- Alçamora, Lluís d' (*Loís d'*) 323, 324
- Alegre (*Allegre*), Arnau, mercader 46, 47
- Alegre, Arnau, paraire 46
- Alegre (*Allegre*), Bernat, corder 110, 268, 349, 363
- Alegret, Miquel, conseller 137, 138, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 167, 167, 171, 172, 174
- Alemaný (*Alamannus*), Joan d' (*Iohannes de*), porter del rei 367
- Alfardí, Bazaray 171
- Alguaire (*Alguayra*, *Alguanyra*), Nadal d' 75, 107
- Aliaga, n' 252
- Aljer, Joana (*Johanna*), àlias Mateu Espàrrrech, jueu 127
- Almenar, Joan d' (*Johan d'*), saig 353, 355, 356
- Alós, Joan d' (*Johan d'*) 36, 304
- Alós, Pere 252
- Alquècer, Joan (*Johan*) 219
- Alquècer, Joan (*Johan*), conseller 22, 33, 298, 202, 203, 204, 296, 207, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 221, 224, 231
- Alquècer, Montserrat (*Montserrat*), conseller 138, 155, 157, 177, 190

- Altibell (*Altibel*), Domingo, conseller 198, 202, 206, 208, 212, 213, 215, 216, 224, 225, 227, 230, 231, 236, 264, 281, 288, 290, 293, 328, 346
- Altibell, Guillamó 205
- Andalí, Jacob, àlias Ramon de Tous, jueu convertit al cristianisme, sastre 129
- Andrés, Antoni (*Anthoni*), notari de València 113
- Andreu, Bernat, conseller 22, 25, 42, 45, 51, 54, 55, 66, 67, 68, 71, 73, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 99, 155, 158, 177, 190, 382
- Anglesola, Jaume d' (*Jacme d'*), notari, escrivà de la cort del justícia 279, 316, 355
- Anglesola, Joan d' (*Johan d'*), notari 230, 235, 255, 367
- Anglina, n' 164
- Antoneta, vídua de Bernat Pinell 91, 97
- Antoni (*Anthoni*) 161
- Anyó, Antoni d' (*Anthoni d'*), prevere 266
- Apiera* → *Piera*
- Aragonés, Pasqual, guardià del terme 237, 259
- Aragonés, Pere, veí de Castelló 199
- Arahuet (*Arauet*), Joan (*Johan*) 82, 83
- Aranda, Jaume (*Jacme*), veí de Castelló 389, 390
- Arenys (*Arenyns*), Joan d' (*Johan d'*), llaurador, veí de Castelló 265
- Arenys, Pere d', conseller 22
- Arenys, Rodrigo d' 76
- Arnelles, Miquel d', escuder de Ponç de Malferit 354
- Arnaldet, alguatzir 166
- Arnau, mestre 242
- Arnau, Bartomeu (*Berthomeu*), guardià del terme 173, 252, 273, 294, 330, 348, 360, 364, 375, 379
- Arroti, Benvevist, àlias Guillem Miró, jueu convertit al cristianisme, sastre 130
- Artés, mossén Pere d', cavaller, conseller, Mestre Racional del rei 49, 50, 53, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 118, 247, 249
- Asnar (*Aznar*), Domingo, saig d'Almassora 389
- Aspenyo, Salomó, àlias Mateu Espàrrech, jueu 126
- Aspert 74
- Assió, n' 371
- Assió (*Asió*), Arnau 245
- Atzaro, Maimó (*Maymó*) 171
- Atzuara (*Adzuara*), Martí d', veí de Castelló 132, 260
- Avellà, n' 244
- Avellà, Domingo, veí de Castelló 132
- Avinent, Pere 182
- Avinyó, n' 176
- Avinyó, Mateu (*Matheu*), veí de Castelló 179, 343
- Azmet, mestre d'obra de vila, moro de Borriol 274
- Azmet, moro 276, 277
- Aznar* → *Asnar*
- B**
- Balaguer, Pere 226
- Ballester (*Balester*), frare 110
- Ballester (*Balester*), Bernat, guardià de la séquia Major 219, 237, 245, 258
- Barba-rosa (*Barbarossa*), en 176
- Barba-rossa (*Barbarosa*, *Barbarossa*), Joan de (*Johan de*), especier, veí de Castelló, conseller, jurat, síndic, clavari 48, 49, 42, 51, 56, 59, 68, 72, 105, 151, 153, 171, 187, 197, 219, 263, 264, 270, 273, 281, 282, 288, 296, 301, 304, 309, 310, 313, 315, 321, 323, 328, 330, 332, 335, 339, 340, 343, 344, 364, 374, 382, 385
- Barberà, en 310
- Barberà (*Barrera*, *Barbarà*), Ambert de (*Azbert de*), lloctinent de governador 36, 37, 146, 166, 168, 231, 252
- Barberà, Ambert de (*Azbert de*), àlias Jucef Namen, jueu convertit al cristianisme 129
- Barberà, Guillem (*Guillamó*) 47, 51, 207
- Barlaçot, Joan (*Johan*) 170
- Barrufet (*Barruffet*), Mateu (*Matheu*) 353
- Barta, en 183
- Barta, Domingo, guardià del terme 48, 65, 104, 108, 242, 273, 294, 348, 360, 364, 375, 378
- Bartomeu (*Berthomeu*), misser, advocat 35, 85, 179
- Bartomeua (*Berthomeua*), vídua de Nadal de Montsó 238, 286, 357
- Bataller, Antoni (*Anthoni*), conseller 198, 207, 264, 270, 354
- Bataller, Bernat, conseller 137



- Bataller, Domingo, veí de Castelló, conseller, jurat 22, 23, 25, 33, 29, 43, 45, 51, 60, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 116, 120, 121, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 172, 174, 176, 190
- Bataller, Pasqual, notari, conseller, lloctinent de justícia, escrivà del consell 23, 25, 33, 41, 49, 59, 61, 65, 67, 73, 80, 84, 85, 87, 94, 109, 110, 118, 119, 121, 138, 140, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 182, 198, 200, 206, 207, 211, 213, 214, 215, 222, 224, 225, 230, 231, 233, 264, 265, 276, 277, 291, 299, 300, 301, 311, 343, 344, 353, 365, 378, 380, 386
- Begues, Pere de, notari, conseller, síndic procurador, justícia, batlle 37, 49, 119, 165, 198, 200, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 239, 240, 243, 244, 252, 264, 267, 274, 275, 276, 277, 281, 284, 287, 288, 290, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 313, 314, 315, 316, 323, 330, 331, 340, 343, 344, 346, 363, 374, 383, 385
- Belda, Bernat de, conseller, sagristà 22, 23, 57, 68, 120, 137, 161, 174, 212, 214, 219, 264, 314, 320
- Bellido, Guillem 305
- Belsa, en 252
- Belsa, en, sabater, correu 112, 173, 183
- Belsa, Domingo 56, 105
- Belsa, Ramon de, crida, trompeta, saig, corredor públic 23, 25, 26, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 4551, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 110, 116, 120, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 165, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 184, 185, 188, 190
- Bellví (*Belví*), en 166
- Benvinguda (*Benveguda*), vídua de Bernat de Meyà 27, 100
- Berenguer 288
- Berga, en 242
- Bernat, en 216, 235
- Bernat, conseller 198
- Bernat, manyà 180
- Bernat, Pere 107, 251
- Bernat, Pericó, cervater 384
- Berthomeu* → Bartomeu
- Berthomeua* → Bartomeua
- Bertran, en 213
- Bivaig, Içach, àlies Pere Miquel, jueu convertit al cristianisme, sastre 128
- Blanca (*Blancha*), muller de Francesc de Manresa 30
- Blanch, misser Francesc (*Francesch*), jutge 27, 100, 112
- Blasco (*Blascho*), Miquel 353
- Boil (*Boyl*, *Boyll*), mossén Ramon, governador del regne de València 285, 289, 359, 373
- Boix, en, sabater 142
- Boix, Guillem (*Guillamó*) 324
- Boix, Pere 180, 203, 237, 239, 272, 347
- Bona, Miquel 234, 255
- Bondia, Berenguer 47
- Bondia, Pere, veí de Castelló 24
- Bonet, Domingo 378
- Bonet, Romeu, conseller 22, 39, 42, 57, 66, 67, 69, 73, 78, 80, 84, 86, 88, 92, 97, 98, 99, 120, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 224, 225, 231, 233, 234, 236, 264, 267, 270, 273, 277, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 290, 293, 301, 313, 315, 321, 328, 332, 335, 340, 343, 346
- Bordell (*Bordel*), Joan (*Johan*) 317
- Borràs (*Borraç*), Pere, pescador 65, 253
- Bosch, Bartomeu (*Berthomeu*), conseller, sequier 22, 31, 33, 39, 42, 45, 57, 60, 64, 66, 69, 71, 84, 86, 88, 99, 114, 120, 198, 199, 200, 203, 205, 206, 207, 209, 212, 215, 216, 218, 224, 225, 227, 230, 234, 235, 236, 264, 273, 277, 281, 285, 288, 293, 296, 304, 306, 323
- Bosch, Bartomeu (*Berthomeu*), major, conseller 214, 270

- Bosch, Bartomeu (*Berthomeu*), menor, conseller 206, 214, 273, 274, 296
- Bosch, Bernat, conseller, sequier 22, 23, 25, 31, 33, 39, 42, 43, 45, 51, 54, 56, 60, 64, 66, 67, 71, 78, 80, 88, 91, 98, 120, 141, 148, 177, 189, 190, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 224, 225, 227, 230, 321
- Bosch, Llorenç (*Lorenç*) 321
- Bosom, en, porter del governador 243
- Bosom (*Bossom*), Pere, mercader de València 231, 232
- Bou, Joan 170
- Boixa (*Boxa*), na 180
- Boyl, *Boyll* → Boil
- Breç, Jaume (*Jacme*) 244, 349, 365, 370
- Brotons, en 169
- Brotons, Pere de 173, 251
- Bues, Bertran de, notari 293, 361, 365, 378
- Busquet, en, notari, escrivà de manament 244, 251
- C
- Cabbo, Jafudà, àlias Bernat Colomer, jueu convertit al cristianisme, sastre 127
- Cabeça, Bernat, àlias Mossé Xabi, jueu convertit al cristianisme 127
- Cabeça, Bernat, conseller, jurat 22, 23, 31, 42, 51, 57, 60, 63, 64, 66, 69, 73, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 103, 112, 113, 120, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 163, 164, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 184, 189, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 221, 222, 223, 224, 227, 230, 231, 234, 239, 242, 249, 253, 256, 258, 263, 264, 266, 267, 270, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 290, 299, 308, 310, 311, 244, 304, 306, 309, 313, 315, 321, 323, 328, 330, 335, 340, 343, 353, 357, 364, 365, 368, 373, 374, 382, 385
- Cabeça, Pere, àlias Jafudà Xabi, jueu convertit al cristianisme 128
- Caçador, saig 169
- Çaera → Saera
- Calaceit (*Calaceyt*), Joan de, notari 368
- Camallonga (*Comalonga*), Berenguer, porter del rei 365, 367
- Camí, Ramon 290
- Campos, Esteve de, difunt 202
- Campos, macip o servent de la imposició, 25
- Campos, Vicent de, conseller, peiter 202, 209, 223, 264, 264, 267, 270, 273, 275, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 290, 293, 296, 301, 304, 306, 309, 313, 315, 321, 323, 327, 328, 332, 335, 340, 343, 369
- Canet, Guerau, conseller, peiter 22, 33, 42, 43, 45, 54, 57, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 88, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 120
- Çanou → Sanou
- Capcir, Domingo, conseller 264, 267, 270, 273, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 290, 293, 296, 301, 304, 306, 309, 313, 321, 323, 330, 376
- Capcir, Garcia, veí de Castelló 152
- Cardona, Bartomeu (*Berthomeu*), colteller, conseller 284, 286, 287, 294, 309, 339, 356
- Cardona, en 266
- Carrasca (*Carasqua, Carrasqua*), en 245, 251
- Casanoves, home de llauit 55
- Casanoves, Montserrat (*Montserrat*) 180
- Castany, Pedro, veí de Castelló 131
- Castell, Guillem (*Guillamó, Guillemus*), veí de Castelló 165, 229, 230, 253, 255, 265, 379
- Castellar, mossén Andreu 378
- Castellar, Jaume (*Jacme*) 365
- Castelló, Francesc (*Francesch*), mestre en medicina 234
- Castelló, Francesc (*Francesch*), mestre en teologia, provincial de l'orde de Sant Agustí 227, 247, 254
- Castellot, mestre Pere, metge, conseller, sagristà 97, 219, 284, 286, 287, 290, 291, 294, 296, 297
- Català, Domingo, conseller 152, 174
- Català, Guillem (*Guillamó, Guillemó*), conseller 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 45, 51, 54, 57, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 80,

- 85, 88, 90, 92, 97, 120, 138, 140, 141, 143, 144, 147, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 190, 198
- Català, misser Pere 168, 271, 272
- Caterina, vídua de Jaume Ferrer, congre de València 89, 122
- Cavaller, Bartomeu (*Berthomeu*), conseller 205
- Cavaller, Bernat, conseller 22, 31, 39, 57, 60, 64, 66, 67, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 91, 98, 170, 177, 189
- Caxa, na 176
- Caxa, Vicent 166
- Cella (*Cela*), Pere de, conseller 33, 138, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 163, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 178, 277
- Cella (*Cela*), Roís de (*Roiç de*), conseller 264, 267, 270, 274, 277, 279, 287, 288, 290, 293, 296, 304, 306, 309, 315, 320, 321, 328, 330, 332, 335
- Celler, Cristòfol (*Christòfol*) 224
- Celma, Berenguer, conseller 138, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 166, 167, 169, 177, 190
- Celma, Bernat, carnisser 201, 264, 273, 282, 285, 301, 330, 368
- Centelles, els 372
- Centelles, mossén Gilabert de (*Gillabert de*) 326
- Cervelló (*Cervilione*, *Cerveló*), mossén Ramon Alamany de, conseller i camarlenc del rei 160, 166
- Cestret, Domingo, conseller, llocinent de jurat 57, 138, 145, 147, 148, 152, 154, 161, 163, 166, 167, 171, 174, 176
- Cisternes, Bernat 239
- Ciurana, Antoni, ferrer 357, 382
- Clarà, en 279
- Clarà, Romeu 278, 355
- Claramunt, Joan de, ciutadà de València, difunt 351
- Claravalls (*Clarevaylls*), en 71
- Claravalls (*Clarevaylls*), Nicolau, captiu en terra de moros, difunt 76, 77
- Clavell, misser Berenguer, savi en dret, doctor en lleis 279, 283, 337, 359, 380
- Codera, Domingo 142, 180, 246, 251, 358
- Coll (*Coyl*, *Coyll*), Jaume (*Jacme*), guardià de la séquia Major 271, 315, 347, 366
- Coll (*Coyll*), Jaume, jurat del lloc d'Almassora 85
- Colom, Bernat 323
- Colomer, Bernat, àlias Jafudà Cabbo, jueu convertit al cristianisme, sastre 127
- Colomer, Bernat, notari, conseller, llocinent de batlle 69, 72, 112, 113, 153, 154, 168, 235, 264, 267, 268, 269, 270, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 291, 292, 294, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 313, 316, 321, 330, 332, 333, 337, 338, 343, 349, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 361, 363, 364, 367, 369, 376, 380
- Colomer, en 363
- Colomer, Ferrer 168
- Colomer, Pere (*Petrus*), notari, conseller, escrivà de governació 234, 255, 264, 270, 271, 288, 290, 306, 307, 313, 321, 330
- Comalonga* → Camallonga
- Company, Guillem (*Guillamó*), sequier 68
- Concabella (*Cuncabella*), Guillem (*Guillamó*) 112
- Cotlliure (*Copliure*), misser Tomàs de (*Thomas de*), doctor en decrets, jutge 382
- Çorita* → Sorita
- Cortés, Sanxo, vicari de l'església de Castelló 191, 192
- Coves, en 161
- Coves, en, menor 372
- Coves, Domingo, conseller 170, 197, 264
- Cruzado, Joan (*Johan*) 349
- Cuncabella* → Concabella
- Curça, en 203, 237
- Curça, Joan (*Johan*) 372
- D*
- Dar[...], Martí, veí de Castelló 124
- Daroca (*Daroqua*), Gil de 179
- Dauder (*Daudé*), Pere, mercader de València 76
- Desder, Domingo 170
- Despons (*Dezponç*), Ponç 77
- Despont (*Dezpont*), Arnau, prevere beneficiat de l'església d'Almassora 191, 192, 193

- Despont (*Dezpont*), Bonanat, veí de Castelló 121, 125, 165, 376
- Despont (*Dezpont*), Pere, notari 160, 183
- Despuig (*Dezpuig*), Salvador 371
- Dolç, Andreu 253
- Dolç, Ramon 380
- Domingo, flaquer 159
- Domingo, Jaume (*Jacme*), mestre de gramàtica 340, 369, 381
- Domingo, Pere, pescador, veí de Castelló, antic veí d'Orpesa 388
- Dominguis (*Domínguiç*), misser Joan 173
- Donat, misser Eimeric (*Aymerich*) 107, 108
- Durà, Domingo 171
- E*
- Ebrí, misser Bernat, advocat 308, 311, 353
- Elisenda (*Eliscén*), n', muller de Vicent de Campos 202
- Erau, n' 165, 166, 169, 176
- Erau, n', fuster 117, 244
- Erau, Bernat, fuster 252, 354
- Erau (*Herau*), Guillem, notari, ciutadà de València, síndic de plets 24, 27, 75, 84, 85, 87, 100, 107, 110, 112, 114, 118, 138, 139, 176, 189
- Erau, Mateu (*Matheu*), fuster 107, 170, 187, 253, 354, 356, 368
- Eraus (*Heraus*), els, fusters 362
- Eres, Domingo de les 242
- Escolà (*Scolà*), Bernat 246
- Escolà, Guillem (*Guillamó*), pescador, veí de Castelló, antic veí d'Orpesa 388
- Escolà (*Scolà*), Simó 246
- Escrivà (*Scrivà*), Brunissén (*Brunassén*), vídua de Guillem Escrivà 74
- Escrivà (*Scrivà*), Guillem, difunt 74
- Escrivà (*Scrivà*), Joan, hereu de Guillem Escrivà 74
- Escuder (*Scuder*), Jaume (*Jacme*), conseller, jurat 170, 198, 199, 218, 221, 227, 233, 234, 263, 264, 270, 273, 279, 281, 285, 287, 288, 290, 293, 296, 299, 300, 306, 309, 313, 315, 321, 328, 330, 332, 335, 340, 343, 344, 373, 374, 382, 385
- Esparça, Pere Arnau d' 171, 172, 173
- Espàrrech, Huguet, conseller 198, 202, 205, 213, 216, 217, 218, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 258
- Espàrrech, Mateu (*Matheu*) 250
- Espàrrech, Mateu (*Matheu*), àlies Joana Aljer, jueu 127
- Espàrrech, Mateu (*Matheu*), àlies Salomó Aspenyo, jueu 126
- Espasa, Pasqual de l' 54, 357, 358
- Esperandéu, n' 164
- Esquerdo, n' 251
- Esquerdo, notari 245
- Esquerre (*Squerre*, *Squrre*), Nicolau (*Nicholau*), conseller 22, 23, 25, 31, 39, 42, 43, 45, 51, 54, 60, 64, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 94
- Estella, dona n' 87
- Esteroll, Guillem (*Guillamó*), caçador de mont 340, 383
- Esteve (*Steve*), Bernat, manyà, veí de Castelló 106, 116
- Esteve (*Steve*), Guillem (*Guillamó*) 44
- Esteve, Jaume (*Jacme*), prevere 250
- Estrader (*Strader*), Pere, conseller, peiter, lloctinent de justícia 22, 23, 31, 33, 43, 45, 54, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 91, 92, 96, 98, 120, 138, 145, 147, 148, 149, 156, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 243, 264, 270, 274, 277, 287, 288, 290, 292, 293, 296, 301, 304, 306, 309, 313, 315, 321, 323, 330, 332, 335, 340, 343
- Eximeno (*Exameno*, *Exemeno*, *Ximeno*), Guillem (*Guillamó*), ferrer 161, 176, 180, 201, 246, 251, 253
- Ezparça* → *Esparça*
- F*
- Fabra, Pere 233
- Fagona, Martí, saig 368
- Falconer, Joan (*Johan*), guardià del terme 237
- Fanyanàs (*Fayanàs*), en 165, 169, 180, 181, 251
- Fanyanàs (*Fayanàs*, *Fayamans*), Joan (*Johan*), correu 110, 203, 237, 242, 359
- Far, don 183
- Fariza, en 176
- Feliu, en 71, 252

- Feliu (*Felicitis*), Guillem (*Guillamó*), notari, conseller, escrivà del consell, jurat, lloc-tinent de justícia, justícia 22, 25, 31, 40, 41, 48, 49, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 89, 99, 110, 113, 119, 120, 123, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 172, 177, 180, 183, 189, 191, 192, 193, 198, 199, 211, 218, 220, 223, 229, 234, 239, 240, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 264, 267, 270, 273, 277, 278, 281, 282, 285, 287, 288, 289, 293, 296, 301, 302, 304, 306, 309, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 366, 367, 376
- Ferrando, en 165, 176
- Ferrando, Berenguer, veí de Castelló, antic veí d'Orpesa 388
- Ferrando, Pasqual (*Pasquasius*, *Paschual*), notari, conseller, síndic de plets, jurat, síndic clavari, administrador de les rendes del rei 21, 22, 23, 25, 31, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 184, 186, 188, 189, 190, 193, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 244, 245, 247, 250, 253, 255, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 320, 321, 323, 326, 327, 328, 330, 332, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 369, 370, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
- Ferrando, Salvador, notari de València 311
- Ferrer, en 109, 168, 216
- Ferrer, Bernat 243
- Ferrer, Bernat, veí de Castelló, antic veí de Benassal 386
- Ferrer (*Ferer*), Domingo 161
- Ferrer, Domingo, sabater, conseller, jurat 25, 42, 97, 138, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 182, 189
- Ferrer (*Ferer*), Guillem (*Guillamó*), guardià de la séquia 157
- Ferrer, Guerau 216
- Ferrer, Guillem (*Guillamó*), àlies Manoller, guardià de la séquia Major 48, 56, 69, 71, 86, 103, 114, 133, 145, 158, 178, 182, 207, 247, 255
- Ferrer, Guillem, oficial de la tresoreria del rei 224, 247, 249
- Ferrer, Jaume (*Jacme*), congrer de València, difunt 89, 122
- Ferrer, Ramon, conseller 22, 23, 25, 39, 42, 45, 51, 54, 55, 64, 66, 68, 69, 73, 78, 84, 86, 94, 96, 98, 99, 125, 264, 267, 273, 277, 279, 281, 285, 288, 290, 292, 293, 296, 301, 304, 309, 313, 315, 321, 323, 328, 330, 332, 335, 340, 343
- Ferrer, Tomàs (*Thomàs*) 170
- Ferrera, na, mare de Joan Sanxo, habitant de Benicàssim 337
- Ferriola, na, tendera 358
- Ferriols, Bernat 362
- Ferriols, Guillem (*Guillamó*), conseller 204, 205, 215, 225, 231, 248
- Ferriols, Nadal, veí de Castelló 343
- Fonoll (*Fonol*), Bartomeu (*Berthomeu*), conseller, administrador de l'hospital 59, 138, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 161, 163, 165, 167, 169, 172, 174, 175
- Forés, Pere 112
- Fornier, escriptor de lletra formada 39
- Fornier, Jaume (*Jacme*) 173

- Francesc (*Francesch*), misser 101  
 Franch, en 145  
 Franch, Pasqual (*Pasquasius*), conseller, mostassaf 22, 43, 54, 55, 63, 66, 69, 82, 86, 87, 92, 94, 97, 98, 120, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 151, 155, 163, 166, 169, 174, 177, 198, 203, 205, 206, 209, 213, 214, 224, 225, 227  
 Freixenet (*Frexanet*), Bernat 63  
 Fullola, en 290  
 Fullola, Guillem 35  
 Fuster, Andreu, veí de Castelló, antic veí de Borriol 387  
 Fuster, Bernat 182  
 Fuster, Pere, mestre de gramàtica 199, 236, 242, 250  
  
 G  
 Gaçol 253  
 Gàmir (*Guàmir*), Francesc (*Francesch*) 181  
 Ganyà, Ramon, notari 74  
 Garcia, Bartomeu (*Berthomeu*), veí de Castelló 257  
 Garcia, Domingo, conseller 137, 140, 143, 155, 161, 163, 166, 170, 172, 175, 178  
 Garcia, Jaume (*Jacme*), notari de València 74, 75, 89, 241, 249, 252, 253, 296, 359, 360  
 Garcia, Joan (*Johan*) 246, 251  
 Garciet, Joan (*Johan*) 201  
 Gargil, Pere 249  
 Gargil, Pere, conseller 197, 198, 203, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 225, 230, 231, 233, 234  
 Garius, Julià (*Iulianus*), tresorer del rei 160  
 Gascó (*Gaschó*, *Guascó*), Miquel, conseller 22, 23, 33, 39, 42, 43, 45, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 99, 120, 158, 171, 177, 189, 219, 303, 321  
 Gatet, Andreu 290  
 Gil (*Gill*), en 173  
 Gilabert, mossén 252  
 Gilabert (*Gillabert*, *Guillabert*), Berenguer, conseller 22, 25, 31, 33, 39, 42, 43, 45, 54, 57, 60, 63, 66, 67, 69, 71, 73, 78, 80, 84, 86, 88, 91, 94, 96, 98, 99, 198, 200, 203, 205, 206, 209, 213, 216, 222, 224, 225, 227, 231  
 Gilabert, Guillem (*Guillamó*) 353  
 Gili, Bernat, notari de València 351  
 Gill → Gil  
 Giner, Bartomeu (*Berthomeu*), conseller, 22, 23, 25, 31, 45, 54, 60, 63, 64, 66, 69, 80, 84, 91, 99, 120, 198, 199, 203, 205, 206, 207, 208, 211, 213, 215, 225, 227, 231, 234  
 Giner, mossén 204, 205, 213, 214, 215, 241, 245  
 Giner, Miquel, natural de Castelló, catiu 54  
 Giner, Pere, conseller 288  
 Gineroses, Pere, conseller 25  
 Goçalbo, en 148, 176  
 Godes, Joan (*Johan*), conseller 28, 137, 144, 145, 146, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 264, 270, 274, 281, 282, 285, 290, 293, 313, 315, 330, 335, 343, 346  
 Godes, Pasqual, conseller 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 222, 224, 231  
 Gomar 353  
 Gomar, Guillem (*Guillamó*), conseller 22, 25, 31, 33, 39, 45, 51, 54, 57, 66, 82, 91, 97  
 Gombau, en, notari 173  
 Gombau, Andreu, natural de Castelló, captiu en Bugia 40, 102  
 Gombau, Guillem, notari, veí de Castelló 389  
 Gombau (*Gonbau*), Nadal 40, 176, 214  
 Gostantí, Domingo, oficial de la Plana 244  
 Gràcia, mestre 159  
 Granollers (*Granollés*), Vicent 176  
 Granyana, Guillem (*Guillamó*), febridor 339, 353  
*Guàmir* → Gàmir  
 Guarch, Montserrat (*Monserrat*) 170  
 Guàrdia, Bernat 28  
 Guardiola, en 106, 117, 180, 185, 201, 246, 273, 347, 354, 357  
 Guasch, en 226, 235, 236, 253  
 Guasch, Arnau 181, 235  
 Guasch, Bernat 107  
 Guasch, Pere 179  
 Guasch, Pere, corredor 365, 382  
 Gueraldona, vídua de Joan d'Alçamora 256, 257

Guerald, hereua d'en 170  
 Guerau, Bartomeu (*Berthomeu*), conseller 230  
 Guerau, Domingo 363  
 Guerau, Macià 216  
 Guerau, Macià, carnisser 378  
 Guerau, Macià, ferrer 245  
 Guerau, Miquel, veí de Castelló 24  
 Guerau, Pere, conseller 264, 270, 281, 285, 287, 321  
 Guillem, Joan (*Johan*) 343, 383  
 Guillem, misser 292  
 Guillem, reverent cardenal, antic rector de l'església de Castelló 39  
 Guimerà 99  
 Guimerà, Joan (*Johan*) 273, 348, 370  
 Guimerana, na 87  
 Guitart (*Guitard*), Berenguer, notari, conseller, síndic de plets 22, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 42, 45, 51, 57, 60, 63, 64, 65, 69, 78, 80, 84, 86, 88, 91, 92, 96, 98, 109, 118, 121, 157, 177, 182, 198, 199, 200, 202, 206, 297, 209, 212, 213, 215, 222  
 Guitart, Domingo, correu 363, 365, 368, 373

## H

*Herau* → Erau  
 Homdedéu, Berenguer, veí de Castelló 199  
 Homdedéu, Joan (*Johan*), conseller 138, 144, 145, 149, 150, 153, 155, 156, 159, 161, 163, 166, 167, 169, 172, 174, 175, 176, 264, 267, 270, 276, 281, 285, 288, 290, 293, 304, 315, 320, 321, 328, 335, 340  
 Hostalés (*Hostallés*), Bernat, notari, conseller, síndic de plets, justícia 65, 75, 112, 109, 191, 192, 193, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 231, 233, 236, 238, 243, 247, 249, 254, 264, 267, 270, 274, 279, 281, 287, 290, 292, 293, 296, 304, 309, 311, 313, 314, 315, 320, 321, 323, 330, 336, 343, 344, 346, 377  
 Huguet, Pere 246

## I

*Iulianus* → Julià

## J

Jaqués (*Jacqués*), en 242, 244  
 Jaume (*Jacme*), en 198, 367  
 Jaume (*Jacme*), misser 164  
 Jaume (*Jacme*), mossén 365  
 Jaume II, rei de la Corona d'Aragó 120, 210  
 Jaumeta (*Jacmeta*), filla del paraire Arnau Alegre 46  
 Jesucrist (*Jhesuchrist*) 90, 295, 322  
 Joan (*Johan*), en 171, 193  
 Joan, misser 120, 254, 345, 384  
 Joan I (*Iohannes*), rei de la Corona d'Aragó 36, 39, 81, 93, 152, 156, 160, 175, 229  
 Joan (*Johan*), Bartomeu (*Berthomeu*) 353  
 Joan (*Johan*), Domingo 80, 111, 243  
 Joan (*Johan*), Guillem, conseller, lloctinent de jurat, jurat, justícia 22, 23, 25, 33, 57, 60, 64, 66, 84, 91, 94, 97, 165, 177, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 239, 243, 264, 270, 273, 282, 289, 292, 304, 309, 312, 314, 315, 320, 328, 330, 331, 335, 345, 346, 358, 375  
 Joan (*Johan*), Ramon, notari, conseller, escrivà del consell, jurat, síndic clavari, lloctinent de justícia 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 59, 63, 72, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 102, 110, 120, 137, 138, 139, 149, 152, 156, 157, 165, 166, 169, 174, 175, 176, 180, 182, 186, 189, 190, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 243, 249, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 273, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 290, 292, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 309, 313, 315, 323, 328, 329, 330, 332, 333, 340, 343, 344, 346, 350, 357, 359, 364, 366, 367, 368, 370, 376, 379, 382  
 Joan (*Johan*), misser Tomàs (*Thomàs*), savi en dret 90, 114  
 Joanet (*Johannet*), en 74  
 Jordà, en, correu 243

- Jordà, Bonanat (*Bonanatus*) 229, 230  
 Jordà, Esteve, correu 362  
 Jordanet, correu 243, 247, 372, 380  
 Jordanet, don 239, 242, 244  
 Jornet, Bartomeu (*Berthomeu*) 216  
 Jover, Berenguer, veí de Castelló 152  
 Jullach (*Julach*), Berenguer 170, 172  
 Junqueres, en 165
- L**  
*Lagostera* → Llagostera  
*Làzer* → Llàtzer  
*Libià* → Llebià  
 Linyà, don 183  
 Linyina, en 56  
 Litago, Mateu (*Matheu*), guardià del terme 153, 170, 180, 187  
 Llach (*Lach*), Anellot del (*Alleot, Anerot, Anellot, Ner*) del, mestre de gramàtica 54, 65, 105, 109, 145, 178  
 Llagostera, en 215  
 Llagostera (*Lagostera*), mestre racional del rei 80  
 Llagostera (*Lagostera*), Berenguer, oïdor de comptes 49, 50  
 Llagostera (*Lagostera*), Guillem Bernat de, lloctinent del mestre racional 111, 113  
 Llàtzer (*Làzer*), Domingo, notari 336  
 Llàtzer (*Làtzer*), Pere, notari de València 74  
 Llebià (*Libià*), Bernat de, generós, jurat, justícia 23, 25, 31, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 65, 109, 112, 120, 137, 142, 170, 172  
 Llobet, en 203  
 Llobet, Domingo 237  
 Llobet (*Lobet*), Ramon, guardià de la séquia Major 69, 71, 133, 145, 149, 157, 158, 178, 182, 237, 245  
 Llop (*Lop*), Domingo 170  
 Llopis (*Lòpiç*), Anton (*Anthon*) 49, 108, 110  
 Llopis (*Lòpiç*), Francesc (*Francesch*) 317  
 Llopis (*Lòpiç*), Pere, notari 35, 49, 77, 89, 173, 181, 186  
 Llopis (*Lòpiç*), Simó (*Simon*), correu 106, 107, 108  
 Lluçà (*Luçà*), Bartomeu (*Berthomeu*), notari, conseller 264, 270, 288, 296, 299, 300, 313, 321, 323, 377  
 Loreta, Guillem, conseller, justícia 198, 200, 202, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 214, 216, 217, 221, 222, 225, 227, 231, 233, 234, 264, 290, 291, 293, 296, 304, 309, 313, 314, 315, 321, 323, 326, 328, 330, 332, 335, 340, 343, 344, 371, 372  
*Luçà* → Lluçà
- M**  
 Maçana, Bartomeu (*Berthomeu*), guardià de la séquia Major 182, 387  
 Maçó, Francesc (*Francesch*), guardià del terme 118, 170, 273, 294, 330, 348, 360, 375  
 Maçó, Ramon 273, 348  
 Maimó (*Maymó*), Guillem (*Guillamó*) 182  
 Maiques (*Mayques*), Bartomeu (*Berthomeu*) 124  
 Malferit, Ponç de, missatger de Xàtiva 354  
 Malràs, en 171  
 Mancebo, en 271  
*Manoller, Guillem (Guillamó)* → Ferrer, Guillem  
 Manresa, en 181, 240, 325, 352  
 Manresa, muller d'en 35  
 Manresa, procurador d'en 35  
 Manresa, Bernat 204, 276, 277  
 Manresa, Bernat, fuster 238, 286, 357  
 Manresa, Bernat, mestre d'obra de vila 274  
 Manresa, Francesc de (*Francesch de*), donzell de la casa del senyor rei 30, 277, 370  
 Manyes, escrivà 251  
 Marbrusca (*Malbruscha, Marbruscha*), Berenguer, conseller 33  
 Marbrusca (*Malbruscha*), Bernat, conseller 39, 41, 42, 170  
 Marbrusca, Joan (*Johan*) 170  
 Marbrusca (*Marbruscha*), Miquel, conseller 22, 23, 25, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 80, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 120  
 Març, Domingo 182  
 Marçà, en 118, 165  
 Marçà, Romeu 117  
 Marçal, en 179  
 Marçal, Berenguer, conseller 22, 39, 42, 43, 63, 66, 73, 82, 84, 92, 96  
 March, en 164  
 March, Bernat 118  
 Marco (*Marcho*), Bartomeu (*Berthomeu*), conseller 336



- Marco (*Marquo*), Domingo (*Dominicus*) 99, 220
- Marco (*Marquo*), Guillem (*Guillamó*) 182
- Marco (*Marquo*), Llorenç (*Lorenç*), conseller 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 190, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 225, 233
- Marco (*Marquo*), Mateu (*Matheu*) 182
- Marco (*Marcho*, *Marquo*), Pere, conseller, sequier, soguejador 85, 123, 137, 138, 144, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 156, 157, 161, 167, 174, 175, 176, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 222, 224, 225, 227, 231, 233, 234, 258, 264, 273, 277, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 290, 293, 296, 301, 304, 306, 313, 315, 321, 323, 328, 330, 340, 343, 387
- Mareny, Pere, notari del rei 118
- Marqués, Guillem (*Guillamó*) conseller 106, 138, 140, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 166, 167, 170, 216, 221
- Marqués, Jaume (*Jacme*) 274
- Marqués, Joan (*Johan*) 201, 246
- Marquo* → Marco
- Martí I (*Rex Martinus*), rei de la Corona d'Aragó 206, 232, 329, 371
- Martí, Andreu, notari 75, 112, 335, 378
- Martí, Bartomeu (*Berthomeu*) 171
- Martí, Bonanat 21
- Martí, Joan (*Johan*), assaonador 278
- Martí, Joan (*Johan*), conseller 180, 264, 267, 270, 277, 282, 285, 290, 296, 304, 313, 315
- Martí, Joan (*Johan*), escrivà 170
- Martí, Llorenç (*Lorenç*) 170
- Martorell, en 161
- Martorell, Guillem de, donzell de la casa del rei, oficial de la tresoreria del rei 206, 247
- Martorell, Jaume (*Jacme*), conseller 264, 270, 282, 287, 293, 321, 328, 336, 340
- Martorell, Jaume (*Jacme*), major, conseller 288, 309
- Martorell, Llorenç (*Lorenç*) 227
- Marull, en 164, 168
- Mas, misser Bartomeu del (*Berthomeu del*), doctor en lleis, advocat 30, 36, 40, 49, 62, 84, 87, 91, 97, 106, 107, 115, 141, 155, 171, 172, 173, 180, 210, 213, 214, 241, 242, 373
- Mas, Joan (*Johan*), conseller 264, 267, 270, 271, 273, 281, 282, 285, 288, 289, 290, 293, 296, 301, 302, 304, 305, 306, 313, 315, 321, 332, 336, 340, 349, 358, 363, 365
- Mas, Pasqual del, veí de Castelló 56, 106
- Mascó (*Maschó*), misser Domingo 173, 218, 252
- Masquefa, Pere 182
- Mateu (*Matheu*) 287
- Mateu (*Matheu*), Guillem (*Guillamó*) 77
- Mateu (*Matheu*), Jaume (*Jacme*), crida, trompeta 309, 311, 312, 313, 315, 321, 323, 325, 328, 332, 335, 340, 341, 343, 368, 370, 373, 377, 378, 384, 388
- Mateu (*Matheu*), Vicent 170
- Maurell, Bernat, notari, conseller, lloctinent de jurat, lloctinent de justícia 62, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 186, 178, 198, 204, 205, 206, 207, 267, 270, 274, 277, 281, 282, 285, 287, 290, 292, 293, 296, 299, 300, 304, 306, 309, 313, 315, 323, 324, 328, 330, 332, 336, 343, 345, 346
- Maymó* → Maimó
- Mayosa, en, notari 168
- Mayques* → Maiques
- Mealla, en 180, 363
- Mealla (*Meala*), Pasqual de 199, 200, 216, 221, 224, 227, 230, 235, 255, 275, 276, 278, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 312, 316, 324, 344, 355, 356, 358, 361, 365, 367, 382
- Meià (*Meyà*), Bernat de, difunt 27
- Merades, difunt 86
- Mercader, misser Joan (*Johan*) advocat del fisc 27, 100, 241, 251, 326
- Mercer, Bernat, difunt 27, 291
- Mercer, Pere 230
- Meri, Felip (*Philipp*), bossier 339
- Merlo, Aparici (*Apparici*), guardià del terme, guardià de la séquia Major 51, 99, 104,

- 108, 219, 258, 272, 310, 315, 333, 347, 366, 387
- Meyà* → *Meià*
- Michael* → *Miquel*
- Milà, en 203, 237, 378
- Miquel, Bernat 182
- Miquel, Guillem (*Guillamó*), conseller, sequier, jurat 68, 69, 70, 97, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 174, 176, 177
- Miquel, Pere, àlies *Içach Bivaig*, jueu convertit al cristianisme, sastre 128
- Miquel (*Michaelis*), Pere, mercader, veí de Castelló 41, 101, 218, 220
- Miquel (*Miquell*), Pere (*Petrus*), conseller, jurat, síndic clavari 22, 24, 34, 45, 46, 49, 54, 57, 58, 64, 74, 79, 82, 88, 103, 120, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 218, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 369
- Miquel, Pere, major, conseller 198, 213, 216, 224, 231, 265, 267, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 296, 301, 304, 306, 320, 321, 323, 328, 335, 340, 343, 345, 346, 358
- Miquel, Pere, menor, conseller 198, 206, 207, 209, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 224, 227, 231, 247, 248, 264, 270, 274, 277, 281, 296, 301, 304, 306, 313, 314, 320, 330, 331, 335, 336, 340, 345, 346, 374
- Miquel, Ramon, conseller 54, 138, 143, 146
- Miralles (*Mirales*), conseller 23
- Miralles, Antoni (*Anthoni*), conseller 207
- Miralles, Bartomeu (*Berthomeu*), conseller 204
- Miralles, Berenguer (*Berengarius*) 220
- Miralles (*Mirales*), Bernat, conseller, jurat, mostassaf 22, 25, 26, 29, 31, 33, 43, 51, 54, 57, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 80, 91, 94, 97, 98, 99, 102, 120, 148, 150, 159, 168, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 233, 234, 239, 241, 242, 244, 252, 253, 254, 256, 258, 272, 338, 384
- Miralles, misser Joan (*Johan*), llicenciat en lleis, conseller, jurat, administrador de les rendes del rei 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 161, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 177, 182, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 215, 222, 224, 225, 227, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 243, 248, 252, 255, 264, 265, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 288, 293, 296, 297, 301, 304, 313, 315, 320, 321, 323, 328, 335, 338, 340, 343, 344, 346, 350, 351, 359, 366, 383, 386
- Miró, en 106, 142, 162, 165, 180, 184, 201, 237, 244, 246, 251, 354, 357
- Miró, Bartomeu (*Berthomeu*), conseller 231
- Miró, Berenguer, conseller, peiter 23, 25, 31, 43, 45, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 120, 138, 145, 147, 170, 172, 177, 187, 202, 273, 347
- Miró, Ferrer 182
- Miró, Francesc (*Francesch*), lloctinent de governador 104, 157, 163, 164, 169, 173, 176
- Miró, Guillem, àlies *Benvevist Arroti*, jueu convertit al cristianisme, sastre 130
- Miró, Guillem (*Guillamó*), generós, conseller, batlle 25, 26, 31, 33, 34, 39, 41, 42, 54, 57, 66, 67, 72, 76, 89, 91, 115, 120, 140, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 168, 177, 197, 203, 210, 212, 217, 233, 236, 249, 263, 266, 290, 292, 314, 316, 317, 320, 321, 326, 327, 340, 342, 345, 354, 376
- Miró, Jaume (*Jacme*), joglar 363
- Miró, Pasqual, conseller 137, 138, 149, 150, 151, 155, 157, 161, 166, 172, 174, 175, 176

- Miró, Pere, veí de Castelló 118, 265
- Modroni, Pere, traginer, veí de Castelló 311
- Moliner, Berenguer, conseller, administrador de les rendes del rei, justícia, lloctinent de batlle 22, 34, 46, 66, 69, 71, 73, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 120, 157, 138, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 177, 182, 198, 199, 200, 201, 202, 211, 212, 213, 214, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 234, 248
- Moliner, Bernat, conseller, lloctinent de jurat 203, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 222, 224, 225, 255, 230, 231, 234, 236, 264, 270, 274, 277, 279, 281, 282, 285, 288, 290, 293, 296, 301, 304, 313, 315, 320, 323, 330, 335, 343, 345, 346, 376
- Moliner, Guillem 244
- Molinos, Joan (*Johan*) 170
- Monarch, Bonanat, notari de València 34, 40
- Monçó* → Montsó
- Montargull (*Montergul*), Bernat 180
- Montargull (*Montergul*), Jaume (*Jacme*) 170
- Montcada (*Muncada*), Roger de, lloctinent del portantveus i portantveus del governador del regne de València 52, 112
- Montergul* → Montargull
- Montesa (*Muntesa*), mestre de 241
- Montflorí (*Monflorí*), Joan, barber 246
- Montllober (*Monlobber*), Guillem (*Guillamó*), conseller 138, 143, 144, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 190, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 222, 224, 225, 234, 236, 264, 265, 270, 273, 276, 277, 279, 282, 285, 287, 188, 290, 293, 301, 304, 309, 313, 315, 323, 328, 330, 332, 335, 343
- Montserrat (*Monserat*), Guillem, notari 345
- Montserrat (*Monserat*), Jaume (*Jacme*), conseller 22, 138, 144, 146, 149, 152, 153, 155, 161, 163
- Montpalau (*Monpalau*), Pere de, habitador de Culla 37, 38
- Montpalau (*Monpalau*), Pere de, habitador de València 266
- Monts, Pere 162
- Montsó (*Monçó*), Joan de (*Johan de*), veí d'Almassora 75
- Montsó (*Monçó*), Joan de (*Johan de*), àlies Pintor 191, 192, 193
- Montsó (*Monçó*), Nadal de, difunt 238, 286, 357
- Montsona (*Monçona*), na 204, 368
- Monya, Bernat de, difunt 100
- Monyoc* → Munyós
- Moragues (*Morrages*), Joan (*Johan*) 172
- Moragues (*Morrages*), Miquel, corredor 162
- Morató (*Moraton*), Nicolau (*Nicholaus*), capellà del rei 160
- Morell, en 170
- Morera (*Morrera*), Pere, lloctinent de governador 216
- Mossé, Içach, àlies Ramon de Tous, jueu convertit al cristianisme 130
- Mostaró, en 169
- Mostaró (*Mosteró*), Montserrat (*Monserat*) 181, 201
- Moster, en 183, 220
- Moster, Antoni 105
- Moster, Arnau, prevere i vicari de l'església de Castelló 39, 378
- Moster, Pere, notari, conseller, administrador de les rendes del rei, jurat, síndic clavari 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 212, 124, 138, 139, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 165, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 190, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 234, 235, 236, 238, 242, 243, 245, 249, 254, 273, 277, 301, 313, 348, 349, 352, 366
- Mulner, Bernat, regent de l'escribania de la governació de València 27, 100
- Muncada* → Montcada

- Muntanyà, Pere, conseller 22, 23, 33, 42, 45, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 71, 78, 84, 88, 91, 96, 99, 162, 170, 264, 270, 273, 279, 281, 285, 288, 290, 293, 304, 306, 315, 321, 323, 332, 335
- Muntanyés, Ramon, ballester de mont 31
- Muntesa* → Montesa
- Munyós (*Monyos*), en 173
- Mut, Bernat, conseller, jurat 21, 22, 23, 25, 31, 41, 42, 43, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 116, 120, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 189, 190, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 209, 212, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 264, 321, 330, 332
- Mut, Bernat, major, conseller 224, 270, 271, 273, 301, 306, 313, 320, 335
- Mut, Guillem (*Guillamó*), conseller 264, 267, 288
- Mut, Pere, pobre 121
- N*
- Nadalies, Jaume (*Jacme*), conseller 28, 198, 202, 204, 206, 207, 208, 211, 225, 233, 236
- Namén, Jucef, àlies Azbert de Barberà, jueu convertit al cristianisme 129
- Nàtger, Pere, conseller 22, 39
- Navarret, Adam de 343
- Navarro (*Navaro*), Antoni (*Anthoni*), conseller, administrador de l'hospital 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 166, 169, 171, 174, 175, 176, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 213, 214, 216, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 236, 264, 267, 270, 277, 279, 281, 285, 288, 293, 304, 306, 313, 315, 321, 323, 328, 330, 332, 335, 340
- Navarro, misser Joan (*Johan*), regent de la cancelleria del rei 283
- Navarro, Miquel 171
- Navarro, Pasqual, conseller 212
- Nessa (*Nesa*), Pere de, captiu en terra de moros 77
- O*
- Oliva, n', notari 370
- Oliver, Manuel, àlies Mossé Tudelí, jueu convertit al cristianisme, sastre 128, 129
- Oliver, Pere, conseller 22, 23, 33, 39, 42, 43, 66, 69, 71, 73, 80, 84, 88, 96, 99
- Oller, assaonador 55
- Orlando, Anton (*Anthon*) 217
- Orlando, Nicolau (*Nicholau*) 303, 314, 376
- Orsins (*Orssins*), Peronella d', vídua de Bernat Mercer 27
- Osset (*Oset*), n' 222
- P*
- Padrells, Anton (*Anthon*), frare del convent de Sant Agustí 267, 347
- Padrells (*Padrels*), Bernat, àlies Jusue Abbenemies, jueu convertit al cristianisme 128
- Padrells, Guillem (*Guillamó*, *Guillemó*), conseller 198, 199, 200, 202, 206, 207, 209, 211, 212, 216, 218, 224, 225, 227, 233, 236, 264, 267, 273, 281, 282, 287, 288, 293, 296, 301, 304, 306, 313, 315, 340
- Pagà, Jaume (*Jacme*), sabater 165
- Palau, Guillem (*Guillamó*), conseller 22, 23, 25, 42, 51, 54, 63, 64, 66, 69, 71, 80, 82, 84, 85, 88, 98, 120, 158, 202, 290
- Palau, Pere, conseller 97, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 215, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 317
- Pardo de la Casta, mossén Aznar, conseller del rei 94
- Parellades, Pere, pesador de les farines 206, 221, 238, 246, 252, 252, 272, 281, 304, 323, 340, 356, 368, 381
- Pasqual, en 368
- Pasqual, Pere 226
- Pasquala, na, vídua d'Esteve de Campos 202
- Passanant, en 118, 146, 359, 372
- Pastor, Pere, conseller 198
- Patils, Andreu de, notari, conseller 219, 264, 267, 270, 273, 279, 282, 285, 287, 290, 292, 299, 300, 301, 304, 309, 313, 315, 323, 330, 340, 343
- Patils, Ramon de (*Raymundus de*), notari, veí de Castelló 59, 107, 109, 171, 349

- Pedrona, Antoni (*Anthoni*), llaurador 193
- Pegueroles, en 179
- Pegueroles, Miquel de, notari 137
- Pelegrí 233
- Pelegrí, Antoni (*Anthoni*), conseller 137, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 157, 159, 170, 172, 174
- Pelegrí, Antoni (*Anthoni*), veí de Castelló, antic veí d'Almassora 386
- Pelegrí, Bernat, notari, conseller, escrivà del consell, lloctinent de justícia, mostassaf 22, 23, 25, 31, 33, 39, 42, 43, 45, 51, 54, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 73, 75, 80, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 98, 99, 101, 120, 125, 143, 148, 179, 197, 202, 203, 204, 208, 211, 212, 225, 230, 233, 234, 236, 267, 270, 271, 273, 277, 279, 290, 292, 293, 294, 296, 301, 309, 313, 314, 315, 328, 330, 343, 346, 360, 366
- Pellisser (*Pellicer*, *Pelicer*), Bernat, notari de València 27, 100, 112, 168
- Penyafel (*Penafel*, *Penaffell*), Salvador, conseller 22, 23, 31, 39, 42, 51, 54, 60, 64, 69, 71, 78, 80, 82, 84, 92, 96, 98, 68, 120, 141,
- Peralada, Antoni (*Anthoni*), justícia civil de València 257
- Peralta, en 249
- Peralta, mestre Arnau de, conseller, jurat, lloctinent de justícia, justícia 22, 25, 29, 31, 33, 34, 39, 43, 51, 60, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 78, 82, 84, 86, 91, 94, 96, 97, 98, 120, 140, 141, 144, 145, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 242, 253, 256, 257, 258, 264, 266, 270, 271, 274, 277, 279, 281, 282, 285, 287, 288, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 304, 306, 308, 309, 313, 315, 320, 321, 323, 330, 340, 343, 346
- Peralta, Diego de, saig 234, 356, 362
- Pere, en 226, 241, 364
- Pere IV, rei de la Corona d'Aragó 36
- Pere, misser Bonanat 251
- Peres de Medes (*Pérec*), Miquel 82
- Peres (*Pérec*), Joan (*Johan*), notari de València 176
- Peres (*Pérez*), Bartomeu (*Berthomeu*), veí de Castelló 132
- Peris (*Pèric*, *Pèriz*), Bartomeu (*Berthomeu*), conseller 25, 31, 33, 41, 43, 45, 54, 60, 71, 82, 84, 96, 98
- Peris (*Pèric*), Pasqual, veí de Castelló 258
- Peris de Cella (*Pérec de Cella*), Roís (*Roïc*), conseller, lloctinent de jurat, jurat 112, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 167, 171, 172, 174, 176, 191, 192, 193, 278
- Peris, Bartomeu (*Berthomeu*), conseller 22, 73, 80, 92, 120
- Peris, Joan (*Johan*), notari de València 173
- Peronella (*Petronilla*) 100
- Picó, en 179, 328
- Picó (*Piquó*), Vicent, joglar 106, 118, 142, 162, 184, 273, 347, 349
- Piera (*Appiera*), Bartomeu de, veí d'Almassora 29
- Pineda, en, piquer 63, 118
- Pineda, Domingo, notari 304, 376
- Pinell (*Pinel*), en 170
- Pinella (*Pinela*), na 173
- Pinell, Bernat, síndic clavari, difunt 91, 97, 115, 155
- Pinós 86
- Pintor, en 163, 164
- Pintor, àlies Joan de Montsó 191, 192, 193
- Pintor, Joan (*Johan*) 107, 108, 112, 139, 143, 148, 170, 179, 180
- Pintor, Joan (*Johan*), veí d'Almassora 91, 92
- Pintor, Pere, conseller, sequier 22, 23, 31, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 78, 84, 86, 88, 91, 97, 98, 158, 159, 198, 203, 225, 264, 270, 281, 282, 293, 296, 306, 315, 321, 332, 340
- Piquó* → Picó
- Piulart, Joan 119
- Polo (*Pol*), en, cervater de l'Alcora 225, 241, 249
- Polo, Joan (*Johan*), notari, conseller 211, 241, 244, 343, 383
- Polo, Pere, caçador o ballester de mont 35, 43, 107
- Polpís (*Pollpic*), Guillem (*Guillamó*) 105

- Pomar, Joan (*Johan*), conseller 198, 202, 205, 207, 213, 214, 216, 225, 227, 234, 236
- Pons (*Ponç*), fra Pere, lector del monestir de Sant Agustí 55, 164
- Pont (*Ponte*), Pere de, notari, secretari del rei 160
- Prats, Bernat, menescal 121
- Provençal, mestre 221
- Puigmitjà (*Puigmijà*), Pere, correu del rei 38, 107
- Q
- Queralt, en 172
- Querol (*Queroll*), en, notari 372
- Querol, Joan (*Johan*), notari 241
- R
- Rabades, Joan (*Johan*), conseller 138, 140, 143, 144, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 163, 165, 169, 171, 174, 175, 264, 279, 283, 301, 304, 309, 313, 315, 328
- Rabassa (*Rabaça*), misser i mossén Giner, habitador en València 46, 47, 208, 370
- Rabostera* → Rebostera
- Radio, Pasqual, veí de Castelló 130, 170
- Ramon 70
- Ramon, Alamany, mossén 183
- Ramos, Pasqual 181
- Real, Arnau 64, 70, 74, 75, 109, 160
- Reboster, en 275
- Reboster, en, candeler 299
- Reboster (*Resposter*), Pere 300, 315, 316, 368
- Rebostera (*Rabostera*), na 223
- Renovell (*Renovel*), Ramon, conseller 198, 204, 206, 207, 212, 224, 231, 234, 235
- Reus, Pere de, conseller, administrador de les rendes del rei, jurat 57, 66, 72, 73, 97, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 185, 186, 201, 203, 204, 205, 215, 220, 221, 225, 229, 230, 238, 239, 246, 247, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 285, 288, 290, 292, 293, 301, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 320, 321, 328, 332, 336, 349, 350, 358, 359, 363, 368, 372, 376
- Ribalta, Bernat, conseller 22, 23, 39, 42, 60, 123, 124, 132
- Ribalta, Guillem (*Guillamó*), conseller 264, 267, 270, 281, 287, 288, 290, 293, 304, 306, 315, 336
- Riba-roja (*Ribarroga*), Pere, conseller 22, 23, 31, 39, 51, 63, 66, 69, 71, 73, 84, 91, 92, 98, 120, 138, 144, 145, 151, 154, 157, 159, 161, 162, 163, 169, 171, 172, 175
- Riglos (*Rigllos, Riclos*), Joan de (*Johan de*), notari 89, 90, 114, 170
- Rigolf, en 173
- Ripoll, calciner 171
- Ripoll, en 168
- Ripoll, en, notari 163
- Ripoll (*Ripol*), Bernat de, notari ciutadà de València 30
- Ripoll (*Ripol, Rippoll*), Guillem (*Guillamó*), notari, conseller, lloctinent de jurat 22, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 45, 54, 57, 60, 64, 66, 68, 69, 71, 82, 88, 92, 99, 120, 138, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 172, 174, 175, 182
- Robió, Joan (*Johan*), veí de Castelló 265
- Roca, hereus de 28
- Roca (*Roqua*), Domingo, guardià del terme 237
- Rocamartí (*Roquamartí*), en 253
- Rodaner, Berenguer, conseller 303, 309
- Rodrigo, mestre Domingo, conseller, mestre de gramàtica 22, 23, 25, 31, 33, 39, 42, 43, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 78, 80, 91, 92, 98, 120, 142, 148, 219
- Roger, mossén 79
- Roig, Jaume (*Jacme*), conseller 22, 31, 33, 39, 42, 43, 51, 57, 64, 66, 71, 73, 78, 80, 82, 86, 94, 98, 113, 120, 157, 197, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 212, 213, 215, 216, 222
- Roig, Joan (*Johan*), conseller 198
- Roís (*Roiç*) 72
- Ros, mestre Pere 112
- Ros d'Orsins, Pere 235, 255
- Roselló (*Roselló*), Arnau, difunt 57, 59
- Rosellona, na, vídua d'Arnau Roselló 59
- Rotlan, Joan (*Johan*), comissari i oficial de la tresoreria del rei 206, 207, 209

- Rubert, Berenguer 250  
 Rubert, Guillem (*Guillamó*), conseller 198  
 Ruvio, Jaume (*Jacme*), joglar, ministrer 278, 304, 349, 352, 357, 377  
 Ruvio, Pere, joglar, ministrer 357, 377
- S
- Saborit, en 169  
 Saera (*Çaera*), Domingo 170, 172  
 Saera (*Çaera*), misser Guillem, doctor en lleis, advocat 204, 210, 268, 269, 279, 280, 283, 285, 286, 288, 291, 295, 296, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 326, 334, 337, 338, 352, 362, 365, 368, 380  
 Saera (*Çaera*), Joan (*Johan*), notari, subsíndic 204, 239, 243, 244, 251, 306, 308, 338, 365, 372, 382  
 Sala, en 155, 166  
 Sala (*Salla*), Arnau, conseller, jurat, mostassaf 22, 23, 31, 39, 42, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 63, 66, 69, 71, 72, 73, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 97, 98, 120, 133, 158, 177, 189, 212, 263, 264, 267, 270, 273, 277, 290, 293, 301, 313, 315, 321, 323, 328, 330, 332, 335, 340, 343, 344, 353, 362, 382, 384, 385  
 Sala, Bartomeu (*Berthomeu*), conseller 138, 140, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 152, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 176  
 Sala, Berenguer, conseller 39, 51, 22, 23, 69, 84, 91, 94, 96, 99, 142, 166, 185, 194  
 Sala (*Salla*), Bernat 105  
 Sala, Francesc (*Francesch*), notari, conseller, peiter 72, 173, 198, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 277, 311, 325, 351, 385  
 Sala (*Salla*), Guillem 148  
 Salvador, misser Andreu 168  
 Salvador, Guillem (*Guillamó*), joglar, ministrer 304, 352, 357, 363, 377  
 Salvat, Guillem (*Guillamó*), guardià de la séquia Major 48, 103  
 Sanç, Goçalbo, veí de Castelló, captiu en terra de moros 76, 77, 160, 183  
 Sanç, Guillem, batxiller en decrets, savi en dret, conseller, lloctinent de jurat, jurat 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 212, 215, 216, 218, 222, 224, 225, 227, 231, 233, 234, 235, 243, 312, 313, 314, 323, 327, 329, 330, 333, 334, 336, 343, 345, 346, 363, 366, 376, 381  
 Sanou (*Çanou*), Rodrigo, notari, conseller, administrador de les rendes del rei 72, 131, 137, 138, 140, 149, 151, 152, 153, 217, 221, 264, 273, 275, 277, 279, 293, 301, 306, 309, 313, 315, 320, 321, 323, 325, 328, 329, 330, 332, 335, 340, 343, 344, 348, 350, 371, 386  
 Santa Àgueda 290  
 Sant Agustí, prior del convent de 267  
 Sant Esteve 219, 320  
 Sant Joan (*Sent Johan*) 86, 201, 221, 336  
 Sant Joan Baptista (*Johan Babtista*) 104, 114, 272, 333, 334, 347  
 Sant Miquel 56, 140, 212, 292, 329  
 Sant Tomás (*Sent Thomàs*) 65  
 Santa Maria 107, 121, 179, 197, 239, 240, 317, 322, 353, 357  
 Sanxa, na, muller d'en Tàrrega 324  
 Sanxes (*Sànxez*), Antoni (*Anthoni*) 376  
 Sanxes de Dicastillo (*Sànxez de Dicastiello*), Joan (*Johan*), donzell, lloctinent de governador 322, 333, 336, 379  
 Sanxes de Dicastillo (*Sànxez de Dicastiello*), Llop (*Lop*), lloctinent de governador 43, 44, 100, 104, 107  
 Sanxis (*Sànxez*, *Sànziç*, *Sànxiç*), Joan, menescal 222, 237, 247, 302, 353, 361, 365, 370  
 Sanxis (*Sànxiç*), Llop (*Lop*) 27, 169, 170  
 Sanxis (*Sànxiç*), Pere, notari, conseller, escriptor de governació 100, 117, 169, 180, 186, 264, 279, 287, 293, 296, 309, 330, 332, 336, 337  
 Sanxo, Joan (*Johan*), fill de na Ferrera 337  
 Sarrés, Pere, saig 74  
 Scolà → Escolà  
 Scuder → Escuder  
 Sebília → Sibília  
 Segarra, en 117, 168, 171  
 Segarra, Guillem, trompador 87, 114, 377  
 Segarra, Miquel 118  
 Segarra, Pere 118  
 Segarra, Ramon, tabaler 353, 377

- Segura, Bonanat, conseller 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 240, 264, 277, 281, 282, 301, 306, 323, 332, 340, 343, 345, 346
- Sercolla, Pere (*Pero*) 82
- Serra, Berenguer, menor, conseller 22
- Serra, Francesc (*Francesch*), peiter 199, 227, 230, 249, 250
- Serres, Pere, saig, veí de Castelló 253, 258, 259, 272, 277, 278, 311, 355, 363, 365, 368, 383
- Sibília (*Sebilía*), vídua de Joan de Claramunt 351
- Simó, Berenguer 182, 290
- Simonet 107
- Sobirats, en 353
- Sobirats, Pere, notari 283, 352, 356
- Solà, Arnau 225
- Solà, Berenguer, conseller 22, 31, 39, 41, 42, 43, 45, 64, 66, 68, 71, 80, 82, 84, 86, 91, 92, 94, 99, 124, 131, 191, 198, 199, 200, 202, 203, 206, 211, 212, 215, 216, 217, 221, 224, 225, 230, 231, 234
- Solà, Bernat, veí d'Onda 246, 311
- Solà, Jaume (*Jacme*), teixidor, conseller 47, 137, 147, 151, 155, 161, 167, 175, 181
- Solà, Llorenç (*Lorenç*), conseller 222
- Solà, Pere 353
- Soler, don 182
- Soler (*Soller*), en 113
- Soler, Antoni (*Anthoni*) 118
- Soler (*Soller*), Ramon de, batlle general del regne, conseller del rei 94, 95, 96, 98, 118, 172
- Sorió, Lluís (*Loís*), arrendador de la gabella de la sal de Borriana 378
- Sorió, Miquel 247, 251, 290, 296, 360
- Sorita (*Çorita*), Bernat 242
- Sorrella, en, veí de Castelló 132
- Sort, Vicent 372
- Spàrech* → Espàrech
- Sperandéu* → Esperandéu
- Steve* → Esteve
- Strader* → Estrader
- Súnyer, Bartomeu (*Berthomeu*), veí de Nules 258, 259
- T
- Tallada, Joan (*Johan*), notari, escrivà de governació 255, 324
- Tàrrega, en, trompador 324, 377
- Tàrrega, Antoni (*Anthoni*) 118
- Tauhenga, Joan (*Johan*), notari, conseller, sagristà, lloctinent de jurat, jurat 40, 76, 77, 97, 125, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 180, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 238, 239, 240, 258, 299, 322, 340, 345, 368, 376, 378
- Tauhenga, Llorenç (*Lorenç*), conseller 22, 23, 39, 41, 42, 54, 55, 60, 64, 65, 66, 69, 82, 216
- Tavasca, en 168
- Tederich, en, notari 176, 189
- Thous* → Tous
- Timoneda, Barberà 300, 364
- Tió, Jaume (*Jacme*), justícia d'Almassora 389
- Tolsà (*Tolssà*), en 343
- Tolsà, mossén Ramon de, misser, cavaller i doctor en lleis 163, 171, 251
- Tomàs (*Thomàs*), Guillem (*Guillamó*) 166, 181
- Tomàs (*Thomàs*), Pere 171
- Torner, Antoni (*Anthoni*), conseller 222
- Torner, Domingo, conseller 138, 143, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 155, 156, 163, 167, 169, 174, 175, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 213, 225, 230, 233
- Torrafré (*Toraffré*), Ramon de, veí de Castelló 125
- Torre, Joan de la (*Johan de la*), veí de Castelló 42, 47, 103, 104, 132
- Torres, Domingo, guardià del terme 51, 100, 117, 166
- Tous (*Thous*), en 218, 252
- Tous (*Thous*), Pere de 67, 231, 252
- Tous (*Thous*), Ramon de, àlies Davi Xabi, jueu convertit al cristianisme 127
- Tous (*Thous*), Ramon de, àlies Içach Mossé, jueu convertit al cristianisme 130
- Tous (*Thous*), Ramon de, àlies Jacob Andalí, jueu convertit al cristianisme, sastre 129



- Tous (*Thous*), Ramon de, generós, conseller 22, 25, 26, 29, 31, 33, 39, 41, 60, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 92, 94, 99, 120, 138, 146, 147, 148, 150, 154, 157, 159, 160, 171, 172, 175, 249, 251, 252, 284, 286, 287, 291, 294, 302, 312, 356, 362
- Trilla 75
- Trilla, Berenguer, conseller 264, 267, 270, 285, 288, 293, 296, 306, 309, 321, 323, 328, 332, 336, 340, 343
- Trilles (*Triles*), en 166
- Tripó, Bernat 170
- Trullols, en 378
- Trullols (*Trulols*), Guillem, jurat 21, 22, 23, 31, 33, 34, 40, 41, 45, 46, 51, 54, 57, 60, 67, 79, 105, 112, 116, 160, 370
- Trullols, filles i hereves de Guillem 79, 116
- Tudelí (*Tudolí*), Mossé, àlias Manuel Oliver, jueu convertit al cristianisme, sastre 128, 129, 133
- V
- Valentí, Antoni (*Anthoni*), sabater, conseller 197, 198, 199, 200, 202, 209, 211, 212, 213, 216, 218, 221, 222, 225, 227, 231, 233, 234, 284, 286, 287, 295, 344, 356, 373
- Valentí, Llorenç (*Lorenç*), pesador de les farines 48, 65, 91, 103, 109, 115, 145, 166, 178, 185
- Vallseca (*Vallsecha*, *Vayllsecha*), misser Guillem de, vicecanceller del senyor rei 89, 90, 94, 114
- Vendrell, Domingo, conseller 174
- Verduna, na, vídua, dona pobra i miserable 26, 27, 45, 102
- Verdunes, les 341, 382, 384
- Vilamanya (*Villamanya*), Jaume (*Jacme*), sabater, veí de Castelló 59
- Vilar (*Villar*), en 239, 252
- Vilar (*Villar*), Mateu (*Matheu*), crida, trompeta, corredor 198, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 215, 216, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 237, 243, 248, 249, 253, 264, 267, 268, 270, 273, 277, 278, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 293, 296, 300, 301, 304, 306, 312, 313, 333, 351, 366, 379
- Vila-roig (*Vilarroig*), en 170, 252
- Vila-roig (*Vilarroig*), Mateu (*Matheu*) 48, 104
- Vila-roja (*Vilarroja*), Joan (*Johan*) 289, 342, 358
- Villalba, Bartomeu de (*Berthomeu de*), notari, escrivà 114
- Violant (*Yolandis*), reina d'Aragó, duquessa, muller del rei Joan I 36, 38
- Violant (*Yolant*), filla del rei Joan I de la Corona d'Aragó 94, 118, 139, 190
- Vives, Domingo, especier, conseller, peiter 48, 49, 72, 99, 115, 137, 138, 140, 142, 144, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 169, 171, 176, 256, 257, 329
- Vives, Jaume (*Jacme*), paraire, conseller, peiter 42, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 161, 163, 166, 172, 173, 174, 175, 257
- X
- Xabi, Davi, àlias Ramon de Tous, jueu convertit al cristianisme 127
- Xabi (*Xabbi*), Jafudà, àlias Pere Cabeça, jueu convertit al cristianisme 128
- Xabi, Mossé, àlias Bernat Cabeça, jueu convertit al cristianisme 127
- Ximeno → Eximeno
- Y
- Yolant → Violant



# Índex toponímic

## A

Alcalà de Xivert (*Alcalà*), vila d' 172  
Alcora, lloc de l' 35, 63, 176, 249  
Algorder, rambla d' 389  
*Aljezira* → Alzira  
Almassora (*Almaçora*), vila d' 29, 31, 70, 75, 79, 85, 86, 91, 96, 97, 98, 107, 111, 112, 121, 125, 132, 139, 143, 158, 164, 183, 184, 191, 204, 217, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 253, 258, 274, 325, 335, 363, 378, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389  
Alzira (*Aljezira*, *Alzezira*), vila d' 229, 241, 337  
Aragó (*Aragonum*), regne d' 38, 102, 155, 160, 179, 186, 254, 351

## B

Barcelona (*Barchinona*), ciutat de 38, 81, 90, 93, 94, 114, 160, 203, 206, 207, 225, 232, 237, 245, 249, 251  
Bell-lloc (*Belloch*), lloc de 109  
Benassal (*Benaçal*), vila de 386  
Benicàssim (*Benicàcim*), lloc de 176, 179, 180, 181, 183, 249, 251, 252, 253, 297, 337  
Benizeyt (Castelló de la Plana), partida de 75  
Betxí (*Bexí*), lloc de 331, 335, 373, 374, 375, 376, 377, 379  
*Bogia* → Bugia  
Borriana (*Burriana*), vila de 38, 107, 164, 176, 179, 180, 183, 184, 203, 229, 231, 237, 239, 240, 242, 249, 251, 252, 253, 291, 310, 327, 333, 344, 355, 356, 365, 368, 372, 378

Borriol (*Burriol*), lloc de 258, 274, 294, 373, 375, 378, 387  
Bugia (*Bogia*), ciutat de 102  
*Burriana* → Borriana  
*Burriol* o *Burrioll* → Borriol

## C

Canet (terme de Castelló), partida de 323, 328, 336  
*Çaragoça* → Saragossa  
Castelló de la Plana, vila de  
  almodí 150, 172, 233  
  assut (*açut*) 56  
  barranc de la Contesa 99  
  bovalar (*bovallar*) 22  
  camí de la Garrofera 108  
  camí de la Mar 40, 108, 340  
  camí de la Terra dels Cantés 249  
  camí de les Donacions 99  
  camí de Rafalafena (*Raffalafenna*, *Raffallafenna*, *Reffallafenna*) 272, 278, 293, 304  
  camí del Coll (*Coyll*) de la Garrofera 59, 181, 362  
  carcelleria 250  
  carnisseria (*carneceria*) 83, 162, 368, 378  
  carrer de Vilafranca (*Villafrancha*) 339  
  casa de la cort del justícia 285, 286, 327  
  casa del pes 108, 272, 281, 304  
  convent de Sant Agustí 55, 218, 227, 228, 267, 347, 353  
  escorredor 40, 108

escorredor d'en Rodrigo d'Arenys 76  
 escorredor d'en Trilla 75  
 escorredor de Benizeyt 75  
 escorredor de la Mar 75  
 escorredor de la Plana 75  
 escorredor de Rafalafena (*Rafalafena*, *Rafallafena*) 226, 383, 384  
 escorredor del camí de la Mar 301  
 escorredor del Raval (*Ravayll*) 384  
 església 67, 68, 110, 191, 192, 212, 317, 321  
 església de Santa Maria 22, 127, 128, 129, 130, 197, 217  
 església de Santa Maria del Lledó (*Lidó*) 343  
 església major 236  
 forn de la rajola 250  
 hort de Sant Agustí 363  
 hospital (*espital*, *spital*) 59, 213, 312  
 hospital d'en Guillem Trullols 370  
 hostel de l'Àngel 241  
 molí d'en Alçamora 122  
 molí d'oli d'en Merades 86  
 molí de n'Estella apellat de na Guimerana 87  
 molí fariner 256  
 molí Roder 301  
 molí Soterrani 53, 87, 224  
 murs, valls i torres 201, 271, 287, 291, 298, 301, 302, 334  
 palau 117, 226, 326, 339  
 palau comú (*palacio comuni*) 23, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 101, 102, 106, 120, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 174, 175, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 230, 231, 233, 234, 264, 267, 270, 273, 277, 278, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 293, 296, 301, 304, 306, 309, 313, 315, 321, 323, 328, 330, 332, 335, 340, 343, 351, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 366, 368, 369, 370, 372, 380, 381, 383, 385  
 parròquia de Sant Agustí 22, 29, 31, 69, 120, 138, 141, 144, 155, 159, 178, 197, 201, 222, 236, 264, 271, 299, 300, 346  
 parròquia de Sant Joan 22, 29, 31, 68, 120, 137, 138, 141, 145, 155, 159, 178, 197, 201, 222, 236, 264, 271, 299, 300, 346  
 parròquia de Sant Nicolau 22, 29, 31, 68, 141, 144, 155, 159, 178, 197, 201, 222, 236, 264, 271, 299, 300, 346  
 parròquia de Sant Pere 22, 29, 31, 69, 120, 138, 141, 144, 155, 159, 178, 197, 201, 222, 236, 264, 270, 271, 289, 299, 300, 304, 346, 358, 370  
 parròquia de Sant Tomàs 22, 29, 31, 69, 120, 138, 141, 144, 155, 159, 178, 197, 201, 222, 236, 264, 271, 299, 300, 346  
 parròquia de Santa Maria 22, 29, 31, 68, 120, 137, 141, 144, 155, 159, 178, 197, 201, 222, 236, 264, 271, 299, 300, 346  
 pes de la farina 171, 172, 178, 185, 202, 221, 226, 238, 246, 252  
 pescateria 44, 53, 55, 65, 79, 318, 339  
 plaça de la vila 51, 61, 76, 339  
 pont de la Moreria 112  
 portal d'en Passanant 63, 118, 146, 359, 372  
 portal d'en Trullols 378  
 post de l'Alcúdia 323, 327  
 pou d'en Aguiló (*Aguilló*) 142, 166, 176  
 pou d'en Berenguer Miró 273, 347  
 pou d'en Guardiola 106, 117, 180, 185, 201, 246, 273, 347, 354, 357  
 pou d'en Miró 106, 142, 162, 165, 180, 184, 201, 237, 244, 246, 251, 354, 357  
 pou d'en Tous 252  
 pou de la vila 41  
 pou de Santa Maria 29, 106, 107, 142, 180, 201, 203, 237, 244, 246, 251, 272, 347, 357, 354, 356, 362, 382  
 pou de Vinamargo 106, 117, 201, 247, 251, 273, 290, 296, 354, 357, 359

- pou Nou 106, 107, 142, 176, 180, 201, 246, 251, 272, 347, 354, 357, 358
- séquia de Canet i Mediona 328
- séquia Major 48, 70, 71, 77, 85, 86, 101, 103, 114, 121, 132, 139, 145, 158, 178, 182, 219, 245, 258, 272, 315, 320, 325, 347, 366, 378, 380, 382, 387, 388
- séquia Vella (*Veylla*) 122, 139
- torn de la cera 350
- torre 62
- torre de la parròquia de Sant Pere 312
- torres 58, 146
- torres i murs 270
- trenc d'en Mancebo 271
- vall 58, 146
- Cerdanya (*Ceritanie*), la 38, 160
- Cerdenya* → Sardenya
- Cesaraugusta* → Saragossa
- Çorita* → Sorita
- Còrsega (*Corsice*), illa de 38, 160
- Coves de Vinromà (*Coves*), vila de Les 106
- Culla, vila de, 37
- E**
- Exàtiva* → Xàtiva
- F**
- Fadrell (terme de Castelló), lloc de 29, 125, 169, 211, 267, 273, 348
- Fanzara, lloc de 254
- G**
- Garrofera, coll de la (entre Benicàssim i Orpesa) 151, 175, 240
- L**
- Llucena (*Lucena*), lloc de 318
- M**
- Mallorca (*Maioricarum*), illa de 38, 160
- Matada, lloc de 241
- Mediona (Castelló de la Plana), partida de 323, 328
- Millars (*Millàs*), riu de 253, 325
- Montcada (*Muncada*), lloc de 24, 34, 101
- Montornés, tinença de 37
- Montsó (*Monçó*), vila de 138
- Morella, vila de 179
- Morvedre (*Murvedre*), vila de 89, 164, 229, 333
- Mosquerola, vila de 124, 191
- N**
- Nàpols, ciutat de 94, 139, 141, 190
- Nules (*Nulles*), vila de 258
- O**
- Onda, vila d' 204, 205, 231, 215, 225, 242, 244, 246, 248, 251, 255, 266, 272, 278, 285, 311, 312, 318, 327, 329, 330, 334, 336, 343, 355, 357, 358, 359, 367, 368, 381, 389
- Orpesa (*Orpessa*), vila d' 170, 279, 355, 388
- P**
- Patraix, lloc de 74
- Peníscola (*Paníscola*), vila de 55, 105, 106
- Perpinyà, vila de 216
- Plana, la 75, 107, 238, 244, 318
- Pobla Tornersa (*la Pobla, Tornessa*), lloc de la 152, 183, 331, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379
- R**
- Rafalafena* → Castelló de la Plana, terme de Rafalafena
- Rosselló (*Rosilionis*) 38, 160, 192
- S**
- Sagunt* → Morvedre
- Sant Mateu (*Sancto Matheo, Sent Matheu*), vila de 291, 294, 297, 372, 373, 389
- Saragossa (*Çaragoça, Cesaraugusta*), ciutat de 38, 39, 229
- Sardenya (*Cerdenya, Sardinie, Serdenya*), illa de 38, 152, 153, 155, 160, 166, 181, 183, 186
- Serra d'En Galceran, vila de la 170
- Sogorb (*Segorb*), ciutat de 268, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 318, 333, 334, 336, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 357
- Tarragona, ciutat de 245
- Terol (*Teroll*), ciutat de 43, 44, 47, 51, 64, 79, 82, 83, 99, 103, 113, 117, 123, 124, 130, 131, 132, 191, 194, 259, 260
- Tortosa (*Tortossa*), ciutat de 39, 55, 165, 192, 204, 217, 230, 238, 243, 290

- U
- Uixó (*Uxó*), riu d' 36, 107, 165, 332, 324, 379
- Useres, lloc de les 257
- V
- València (*Valentia*), ciutat de 24, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 46, 52, 56, 59, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 107, 108, 110, 111, 112, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 123, 138, 139, 142, 148, 150, 152, 155, 157, 158, 160, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 173, 176, 177, 177, 179, 180, 181, 183, 189, 190, 192, 204, 205, 208, 210, 213, 214, 218, 224, 227, 229, 231, 232, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 266, 274, 276, 279, 282, 283, 284, 291, 294, 296, 306, 306, 307, 308, 310, 311, 314, 316, 320, 325, 326, 329, 335, 336, 337, 341, 350, 351, 355, 357, 359, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 378, 379, 380, 382, 384
- València, regne de 24, 53, 56, 58, 65, 66, 88, 94, 111, 112, 120, 126, 156, 175, 192, 217, 218, 229, 285, 289, 292, 314, 316, 344, 345, 350, 358, 359, 362, 372, 373, 389
- Vilafamés (*Villafameç*), vila de 40
- Vilaformosa (*Villaformosa*), vila de 79, 83, 83, 113, 117
- Vila-real (*Villareal*), vila de 96, 97, 98, 114, 164, 179, 184, 213, 229, 239, 242, 333, 368
- Vinamargo → Castelló de la Plana, pou de Vinamargo
- X
- Xàtiva (*Exàtiva*), ciutat de 176, 229, 337, 352, 354
- Xivert, terme de 155, 173, 176

# Índex

<i>Introducció</i>	7
El llibre de Consells de 1391-1392	7
El llibre de Consells de 1392-1393	11
El llibre de Consells de 1400-1401	12
El llibre de Consells de 1403-1404	14
Criteris de transcripció	16
ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE CASTELLÓ	
LLIBRE DE CONSELLS 1391-1392	19
LLIBRE DE CONSELLS 1392-1393	135
LLIBRE DE CONSELLS 1400-1401	195
LLIBRE DE CONSELLS 1403-1404	261
<i>Índex antroponímic</i>	391
<i>Índex toponímic</i>	411





*P*ublicat

*en desembre de 2018*

*per la Universitat de València*

*fonts històriques valencianes*  
71.



Ajuntament  
de Castelló



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA